Бакый Зыятдинов

Рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

Хәсәншәех

Мөбарәк ГАЛИЕВ шигыре
Әнәс САБИРОВ көе

Туган ягым — Хәсәншәех
Шөһрәтле тирә-юньдә.
Аның иркен кочагында
Хөрмәтле син дә, мин дә.

Син минем туган авылым,
Изгеләр үскән авыл.
Әле һаман күз алдымда
Без уйнап үскән тавың.
Шушма буең, тирәкләрең
Кошлар кунып тирбәтә.
Чишмәләрең көне-төне
Челтери, зекер әйтә.

Шундый гүзәл авылны, һай,
Якын итмәс кем генә.
Болынында ял итәрсең,
Сагындырма, кил генә!

Килсәң һич тә үкенмәссең,
Гүзәлләр яши монда.
Яше-карты эш батыры,
Һәвәсләр җырга-моңга.

Бакый Зыятдинов

Рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

Идел-Пресс
2006

ББК 84 (2Р-Тат)—4
З-88

Бакый Шәймулла улы ЗЫЯТДИНОВ

РӘХМӘТ СИҢА, ХӘСӘНШӘЕХ!

Хәсәншәех — Татарстанның Арча районында урнашкан зур, төзек авыл. Аның көннән-көн үсә, матурая баруы халкының һөнәрле һәм тырыш булуыннан килә. Игелекле уллар-кызлар үстергән өчен рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

ISBN 5-85247-074-0

© Б. Зыятдинов, 2006.

Бакый Зыятдинов

Рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

Идел-Пресс
2006



Хәсәншәех кебек зур һәм күренекле авылның тарихын язу турында үтенечле тәкъдим ясалгач, мин шактый уйландым, каршылыклы фикерләр кичердем. Беренчедән, Хәсәншәех минем туган авылым түгел; икенчедән, ул — безнең төбәктәге иң зур борынгы авылларның берсе. Шулай да бу авылда минем туганнарым яшәве, ул авыл кешеләре белән электән еш аралашуым, яңа танышларым барлыкка килү һәм авыллар тарихын өйрәнү, язу буенча бераз тәҗрибәм булуы мине Хәсәншәех тарихын язарга йөрәкләндерде.

Бу тарихны язу уңаеннан эзләнүләр алып барганда архивларда яңа, кызыклы, гыйбрәтле материаллар табылып, аларны Хәсәншәех кешеләренә җиткерә алуыма сөенәм. Авылның өлкәннәреннән күптөрле истәлекләр язып алып, аларны да бу китапны язганда файдаландым. Бу бай мәгълүматлар да эзсез югалачаклар иде бит, чөнки кеше күңелендәге хатирәләр архивларга тупланмый. Авыллар тарихын язып калуның кирәклегенә мин кабат мәртәбә ышандым, чөнки вакыт үтү белән аны өйрәнү кыенлаша гына барачак.

Бу китапка бик күп кешенең хезмәте һәм җан җылысы салынды. Үзләренең истәлекләре белән уртаклашкан 1912 елгы (93 яшь!) Хәйруллин Фазыл абыйга, 1921 елгы Җамалиев Рәүф һәм Солтанов Рәүф абыйларга, Әхмәтова Сара, Мәгъсүмова Факия апаларга, Гафетдинов Нурмөхәммәткә үземнең зур рәхмәтләремне белдерәм. Республика милли архивы директоры Людмила ханым Гороховага, архивның уку залы мөдире Ләлә ханым Хәсәншинага, архивның гарәп алфавитлы язмаларын укучы белгеч Фирдәвес ханым Габдуллинага, Казан дәүләт университетының сирәк кульязмалар бүлеге фәнни хезмәткәре Диләрә ханым Абдуллинага бу эштә зур теләктәшлек күрсәткәннәренә мин бик рәхмәтле. Күренекле якташыбыз тарих фәннәре докторы Равил Фәхретдиновка фәнни киңәшләре өчен шулай ук зур рәхмәт. Карадуган музеендагы хезмәттәшләрем Лилия Җәләлиева, Зөлфия Габдуллина (ул Хәсәншәех кызы) минем зур ярдәмчеләрем булдылар, аларга минем эчкерсез рәхмәтем ирешсен. Фотосурәтләр туплауда Хәсәншәех мәктәбе коллективы ярдәм күрсәтте, Хәсәншәех килене — Кенә кызы Хәбибуллина (Галимова) Кифая зур хезмәт куйды, аларга да зур рәхмәт. Китапның фәнни редакторы, күренекле галим, профессор Марсель Әхмәтҗановка зур рәхмәтемне җиткерәм.

Безнең кульязмаларны китап итеп чыгару хәленә китергән һәм китапның матурлыгы өчен гаять зур иҗади хезмәт куйган туганым Фирая Бәдретдинова җитәкчелегендәге "Сөембикә" журналы коллективына ихлас күңелдән зур рәхмәт.

Хәсәншәех тарихын өйрәнү, язу барышында мин үзем дә ул авылның үз кешесенә — патриотына әйләндем, Хәсәншәех авылы һәм аның кешеләре миңа билгеле булмаган күп яклары белән яңадан ачылдылар һәм аларга хөрмәтем нык артты. Кемнәрдер онытылып, китапка керми калса, вакыйгаларны язуда төгәлсезлекләр киткән булса, алар өчен алдан ук гафу үтенәм.

Ә Хәсәншәех халкы бу китап өчен иң зур рәхмәтне ярдәмчел авылдашлары Марат Әхмәтовка һәм Вагыйз Минһаҗевка әйтергә тиешләр.

Автор.

Хәсәншәех авылы тарихы

Хәсәншәех авылы Арча районында, район үзәгеннән кырык чакрым төньякта, җирле үзидарә үзәге Апаз авылыннан дүрт чакрым көнчыгышта, Шушма елгасының ике ягына урнашкан. XVII гасыр ахырында һәм XVIII гасырда Хәсәншәех Арча даругасына кергән. Элек Казан ханлыгында "даруга" дип аерым юнәлеш төбәген атаганнар. Казан ханлыгы биш тараф-юнәлешкә: Алат, Арча, Гәреч, Җөри, Нугай даругаларына бүленгән (русча чыганакларда "дорога" дип кереп киткән). Соңрак, губерналар төзелгәч, Хәсәншәех авылы Казан губернасының Казан өязе составында була. 1834 елгы сигезенче ревизия буенча ул Казан губернасы Казан өязенең Хәсәншәех лашман волостена (Яншиковская лашманная волость) караган. Монда лашман сүзенең мәгънәсен аңлатып китү зарур. Лашманнар (немецча урман кисүче мәгънәсендә) — дәүләт крестьяннары катлавы. Алар кораблар төзү өчен урман кискәннәр, агач чыгарганнар. Бу эшләргә күзәтчелек итү өчен махсус лашман волостьлары төзелгән һәм Хәсәншәех шундый волостьның үзәге була. Бу төр крестьяннарны йомышлы (русча "служилые"), дип йөрткәннәр. Алар дәүләткә бушлай агач кисәргә, чыгарырга тиеш булганнар. Мондый крестьяннарга Хәсәншәехтан тыш, бу тирәдәге Югары Шубан, Яңа Кенәбаш, Карадуганның бер өлеше, Балтач, Каратай авылларының крестьяннары кергән. Алар Казандагы Адмиралтейство конторасына беркетелгәннәр. Ә башка крестьяннар ясаклылар, дип аталганнар, алар дәүләткә акчалата һәм натуралата (ашлык, бал, тире һ. б.) ясак түләгәннәр. Безнең тирәдәге ясаклы крестьян авыллары: Таузар, Түбән Кенә, Апаз, Арбаш һ. б. авыллар Апаз волостена караганнар. 1858 елгы (унынчы) ревизиядә Хәсәншәех авылы Малые Лызи волостенда. Күрәсең, лашман волостьлары бетерелгән. Малые Лызи волосте шактый зур булган һәм ул үзе биш авыл җәмгыятенә (сельское обществога) бүленгән: Яншиковское (Хәсәншәех), Малые Лызи, Чапшар, Өтнә һәм Кармыш (Казанбаш). Бу очракта да Хәсәншәех бер административ бүленешнең үзәге була. Революциядән соң, кантоннар төзелгәч, Хәсәншәех авылы Арча кантонының Балтач волосте составында була. 1930 елда Хәсәншәех яңа төзелгән Түнтәр районына кертелә, ә 1932 елдан — район үзәге Балтачка күчкәч — 1957 елга кадәр Балтач районында. Хәсәншәех авылындагы "Кызыл көч" колхозы "Северный" совхозына кушылгач, Хәсәншәех авылы административ яктан Тукай (элеккеге Кызыл Юл) районына карый, район үзәге Кенәр авылында була. Ә бу районга Әтнә районы да кушылгач (1959 елдан), Тукай районының үзәге Олы Әтнә авылына күчә. 1963 елда районнар эреләндерелгәннән соң, Хәсәншәех бүгенгәчә Арча районы составында.

Авылның исеменә килсәк, Хәсәншәех исемен Хәсән һәм шәех өлешләренә аерып карау бу мәсьәләгә ачыклык кертер. “Хәсән” — кеше исеме, ә “шәех” — дин белгечләре, галимнәргә бирелә торган, изгелекләре мәгълүм кешеләргә нисбәттән дәрәҗәле исем. Димәк, шәех дәрәҗәле Хәсән исемен йөртә бу авыл. Хәсәншәех авылының җирле тарихчысы Готыф абый Әхмәтов үзенең язмаларында: “Безнең якта ислам динен беренче булып Таузар авылында Әбел әби-Кәбел исемле кешеләр кабул иткән, шуңа күрә Таузар ил дәрәҗәсенә ирешеп, хөрмәтле исем — Таузар иле дигән исем белән йөртелгән”, — ди. Шунда ук ул Хәсәншәех исемен дә авылга мөселман дине алып килүче Хәсән һәм Хөсәен исемле кешеләр исеме белән бәйли. Башка чыганакларда, шул исәптән И. А. Износковның мәгълүм хезмәтендә шундый ук фикер ята. Ә Хәсәншәехны русчага Хасанчик, Янчик дип үзгәрткәннәр һәм рус чыганакларында, халык саны алу материалларында авыл Янчиково яки Яншиково дип язылган. Хәсән вафат булгач, авылга аның исеме кушыла. Аны тау башына күмгәннән соң, шуннан чишмә бәреп чыккан, дип сөйләнә риваятьләрдә. Бу чишмә изгеләр чишмәсе дип йөртелә, хәзерге вакытта хөрмәтләп саклана. Узган гасырның илленче елларында ук чишмә суын торбалар ярдәмендә Шушма елгасының уң ягына чыгардылар һәм ул бүген дә авыл халкына изге хезмәттә.

Хәсәншәех авылына
нигез салган
„шәех."
Хәсән истәлегенә
багышлана

Изгеләр чишмәсе чыккан җирдәге истәлек ташы.

Хәсәншәех авылының барлыкка килү вакытына килгәндә, язма тарихи чыганакларда ул беренче мәртәбә 1678 елгы халык исәбен алу материалларында телгә алына. Тарихчы Е. И. Чернышев Казан ханлыгы чорындагы авылларны өйрәнгән, алар турында язган һәм карта да төзегән. Аның “Казан ханлыгы авыллары” дигән хезмәтендә Шушма елгасы буйлап урнашкан Каратай, Таузар, Карадуган, Норма, Салавыч, Яңгул һәм башка авыллар язылган, ә шулар арасындагы Хәсәншәех, Балтач авыллары — юк. 1602 елгы "Писцовая книга"да ("Писцовая книга" төрле налоглар салу өчен теркәү кенәгәсе — анда йортлар, халык саны, җир исәпкә алынган), мәсәлән, шул ук Каратай, Карадуган авыллары бар, ә алар арасындагы Хәсәншәех теркәлмәгән. Шулардан чыгып, Хәсәншәех авылына XVII гасырда нигез салынган дисәк, дөрес булыр. Ышанычлы чыганак булмаса да, укучыга фикерләү өчен XVIII гасырдан билгеле булган Хисаметдин бине Шәрәфетдин Әл Мөслиминең "Тәварихы Болгария" китабыннан (ул Казанда 1902 елда кабат нәшер ителгән) Хәсәншәех авылына кагылышлы өлешен китерик: "... Нократ (Вятка елгасы) Иделенә коючы Шушма елгасыннан Хәсәншәех Кадер углы, Балтач Нәдер углы, Салавыч Абайдан углы, Исмәгыйль Абзан углы каберләре шундадыр" (20 нче бит). Монда кайсы гасыр һәм ел икәнлеге күрсәтелмәгән. Шул ук китапта икенче урында (36-37 нче битләр) "Нократ Шушмасында Хәсәншәех Кадер углына, Балтач Нәдер углына, Салавыч Абайдан углына, Исмәгыйль Абзан углына ... зират әйләде", — ди. Ул бу вакыйганы XV гасыр урталарына күчерә. Гәрчә, Аксак Тимернең Болгарга соңгы походы 1395 елда булса да. Тарихта, гомумән, Аксак Тимернең Каманың төньягына чыгуы турында мәгълүмат юк. Мәшһүр тарихчы Шиһабетдин Мәрҗани ул китап һәм аның авторы Мөслими турында "... бер җөмләсе дә, апачык ялганнардан, уйдырмалардан һәм вакыйгаларны бозып бирүдән читтә калмаган", — дип яза үзенең "Мөстафадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар" китабында (187 нче бит, Казан Татарстан китап нәшрияты. 1989 ел).

Укучыга Хәсәншәех исеме кергән тагын бер мәгълүмат китерик. Күренекле тарихчы Марсель Әхмәтҗановның "Нугай урдасы" китабында (Казан "Мәгариф" нәшрияты, 2002 ел) меңнәр шәҗәрәсенең Сарайлы авылы текстында (111 нче бит) 75 нче буын Мәхмүт углы Балтач, Әхмәт углы Хәсәншәех икәне язылган. Ләкин моның Хәсәншәех авылына мөнәсәбәте барлыгын һәм аның кайсы елларга туры килүен ачыклап булмый.

Хәсәншәех өлкәннәре авылның төп (борынгы) зираты кырыенда борынгы таш булуы турында сөйлиләр, ләкин ул таш сакланмаган, андагы язу турында да нигезле мәгълүмат юк.

Тарихчы, этнограф Һарун Йосыпов Идел, Урал буйларында, шул исәптән безнең Казан артында 600 дән артык борынгы кабер ташын укып, шулар турында язып калдырган. Ләкин Хәсәншәехтагы таш турында анда мәгълүмат юк.

Төрле гасырның төрле елларында Хәсәншәех авылында ничә йорт — хуҗалык булганы, күпме кеше яшәгәнлеге турында мәгълүмат биреп үтик — ул саннар укучыларга кызыксыз булмас, дип уйлыйм. 1678 елдагы халык исәбен алу вакытында Хәсәншәехта 11 хуҗалык булып, анда 31 ир-ат яшәгәнлеге күренә. 1716 елдагы халык санын алу (ул ревизия дип йөртелгән) материалларында язылганча, 1710 елда авылда 42 йорт булган, ревизия үткәрелгән 1716 елда авылда 33 йорт булып, анда 81 ир-ат, 70 хатын-кыз яшәгәнлеге теркәлгән, ә элеккеге исәп вакытында (1710 ел) 12 йорттан хуҗалары авылны ташлап качып киткәннәр һәм ул йортларда 27 ир-ат, 20 хатын-кыз яшәгән булган, дип язылган. Качып китүләрнең сәбәбе: түли алмаслык ясак нәтиҗәсендә булырга мөмкин. Бәлки бу качу чукындырудан куркып булгандыр. Бу хәл башка авылларда да күзәтелә. 1745 елгы ревизия кәгазьләрендә аларның шактые кире кайткан итеп күрсәтелгән.

1745 елгы исәп алу вакытында Хәсәншәехта 140 ир-ат, ә 1762 елгы өченче ревизиядә 97 хуҗалыкта 244 ир-ат яшәгәнлеге теркәлгән. Бу ике ревизия арасында Хәсәншәехка читтән шактый кеше күчеп килгәне билгеле. 1795 елдагы бишенче ревизиядә Хәсәншәехта 105 йорт булып, 324 ир-ат, 326 хатын-кыз яшәгәнлеге күрсәтелгән. 1858 елгы соңгы — унынчы ревизиядә Хәсәншәехта 135 йортта 687 ир-ат, 602 хатын-кыз яшәве хакында әйтелгән. 1897 елда Россиядә беренче мәртәбә халыкара стандартларга яраклаштырып, халык санын алу (перепись) үткәрелә һәм Хәсәншәех авылында барысы 1556 кеше яшәгәнлеге ачыклана. Хәсәншәехның өч мәхәллә муллаларының 1914 елда тутырган отчетыннан күренгәнчә (ТРМА ф. 4, оп. 177, д. 1306), ул елда авылда барлыгы 1722 кеше яшәгән. Отчетта йортлар саны күрсәтелмәгән, шулай да хуҗалыклар саны 300 дән артык булгандыр, дип нәтиҗә ясап була.

1906 елда волость биргән мәгълүматлар буенча (ТМА ф. 1296, оп. 2, ед. хр. 119) Хәсәншәехта 314 хуҗалыкта 886 ир-ат, 879 хатын-кыз, барысы 1765 кеше яшәгән. Бу язма чыганакларда билгеле булган иң күп кеше яшәгән вакыт.

Галимә Фирдәүс Гарипова үзенең "Авыллар һәм калалар тарихыннан" дигән китабында (Казан, 1997 ел) Хәсәншәех авылы турында язмасында революциягә кадәр авылда 380 хуҗалык булган дип яза, ләкин ул санның каян алынганлыгын күрсәтми. Укучым югарыда китерелгән халык саны турындагы мәгълүматлардан күргәндер, хуҗалыклар санының бу дәрәҗәгә җитүе шикле.

Югарыдагы китерелгән саннардан күренгәнчә, авылда халык саны арта барган һәм шунысын да искәртергә кирәк, Хәсәншәех Балтач волостенда халык саны буенча беренче урында торган.

1926 елгы халык исәбен алганда, Хәсәншәехта 1534 кеше яшәгәнлеге теркәлгән. Исәп вакытында халык санының артмавы, хәтта бераз кимүе дә күзәтелә.

Халык саны артмауны беренче бөтендөнья һәм гражданнар сугышы, 1921 елгы ачлык белән бәйләргә кирәктер. Чыннан да, 1921 елгы ачлык — ул зур афәт. 1912 елда туган Хәйруллин Фазыл абый сөйләгәннәрдән һәм шул ук елда туган Мәгъсүмов Әхәт абый язып калдырганнардан күренгәнчә, Хәсәншәехта бу ачлыктан үлүчеләр дә, шешенеп авыручылар да күп булган. Алар үз истәлекләрендә 1917 елның сентябрь аенда Хәсәншәех авылында бик зур янгын булуын, анда 45 хуҗалыкның януын әйтәләр. Янгын Хәсәншәехның борынгы тау ягында булган, Сапи Газзәсе дигән кешедән чыккан, диләр. Бу да, билгеле, авылның үсешен тоткарлаган.

Халык саны шулай ук, беренче чиратта, җир белән бәйле булган. Шул уңай белән бер тарихи материалны китерү кызыклы булыр, дип уйлыйм.

“Экономические примечания к планам генерального межевания Казанского уезда (1793—1803 гг.)” (РГАДА ф. 1355 оп. 1 ед. хр. 402 лл. 364—365) исемле архив материалларында Хәсәншәехта 105 йортта йомышлы татарлар яшәве әйтелә. Барлык җирләре 3101 дисәтинә (1 дисәтинә = 1,09 га), шул исәптән сөрү җирләре 1272 д., урманнар 1694 д. Сөрү җирләренең күбесе кара туфраклы, анда арыш, солы, карабодай күбрәк үстерелә, диелгән. Урманнарында кораб төзергә яраклы имән, нарат, чыршы һәм усак агачлары үсә, юанлыклары 36 дан — 54 сантиметрга кадәр, диелгән. Ә утын өчен яраклы урманнарның каен, юкә, өрәңге һәм башка агачлардан торганлыгы күрсәтелгән. Хәсәншәех авылы җирләрендә урманнарның чагыштырмача Арбаш, Таузар, Кенә авылларындагыга караганда күп булуы киләчәктә аны яндырып, төпләп, чәчүлек җиренә әйләндерү мөмкинлеге биргән. Болар авылның зураеп китүенә нигез булган. Шул ук искәрмәләрдә халыкның игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнүе, хатын-кызларның үзләре өчен тукыма тукыганлыгы да язылган. Шушма елгасы балыкка бай, җәйнең иң эссе вакытында елга уртача 35—40 сантиметр тирәнлектә, 10—12 метр киңлектә кала, диелгән. Урманнарда, кырларда җәнлекләр һәм кошларның бик күп төрләре яшәгән. Хәсәншәех әле Шушманың сул ягында гына урнашкан була, авылда бер мәчет булган, тегермән булмаган. 1856 елгы Хәсәншәех авылы планында тегермән булуы һәм Шушманың уң ягында да хуҗалыклар барлыкка килүе күренә.

1882—1884 елларда җир исәбе алу һәм терлек санын исәпләү (перепись) үткәрелгән. Аның нәтиҗәләре буенча Хәсәншәехның барлык җир мәйданы 2697 дисәтинә булып, шул исәптән сөрү җире 1942 д., болынлык 109,5 д., урманнар 250 д., куаклыклар 251 д. Хәсәншәехта җан башына (ир-атка) 3,6 дисәтинә җир туры килсә, Таузарда ул 3 дисәтинә, Кенәбашта — 2,8, Арбашта — 5,4, Кенәдә — 3,9, Югары Шубанда — 5,7, М. Лызида 6,6 дисәтинә булган.

Түбәндәге кечкенә генә статистика да укучыга кызыклы булыр, дип уйлым. 1882 елгы терлек санын алу вакытында Хәсәншәехта 210 хуҗалыкның 90 ы атсыз, 4 хуҗалык тайлы, 81 хуҗалык бер атлы, 24 хуҗалык ике атлы, 5 хуҗалык өч атлы, ә 6 хуҗалыкта дүрт һәм аннан да артык ат булган. Мәсәлән, Югары Шубанда 81 хуҗалыкның 35 е атсыз, Арбашта 117 хуҗалыкның 39 ы атсыз була.

И. А. Износковның “Список населенных мест Казанского уезда с кратким описанием” (1885 ел, Казан) исемле мәгълүм китабында Хәсәншәехта 206 хуҗалыкта 732 ир-ат, 662 хатын-кыз яшәгәнлеге, 12 ир-ат һәм 10 хатын-кызның читкә китеп яшәве, 22 ир-ат, 9 хатын-кызның ялланып читкә эшкә йөрүе, авылда тегермән, тимерче алачыгы, чүлмәкче булуы, өч хуҗалыкның 60 умарта тотуы, халык тормышының уртача булуы әйтелгән. Гомумән, Износков авыл халкы тормышына биш баллы бәя биргән: бик ярлы, ярлы, уртача, мул, бик мул яшиләр. Мәсәлән, Арбаш авылы халкын мул яшиләр дигән, сәбәбе итеп аларның игенчелектән тыш, мех эше белән шөгыльләнүен күрсәткән. Балтачны бик мул, Югары Шубанны ярлы, Шонбашын бик ярлы яшиләр, дип язган.

Хәсәншәех авылында Садыйк бай Батыршин (тулы исеме Мөхәммәтсадыйк) чыпта суктыру эше һәм шулай ук сәүдә итү белән дә шөгыльләнгән. Ул өендә дә сәүдә иткән, Апаз базарында да сәүдә алып барган. Гомумән, ул Хәсәншәех авылының иң зур бае (купец) булган. Архив материалларыннан күренгәнчә, XX гасыр башында сәүдә аның улы Әхмәтгали Садыйк улына күчкән (ТРМА, ф. 3, оп. 1, д. 7871). Әхмәтгали үз өендә бакалея — чәй, шикәр, он, ярма, аштәмләткечләр; мануфактура — тукыма, кием-салымнар белән сәүдә иткән, базар көнне Апазда да сәүдә алып барган, анда аерым сатучы тоткан, аның еллык сәүдә әйләнеше 1200 сум булган. Бу — шулай ук Хәсәншәехның башка сәүдәгәрләре арасында иң зур сан. Әхмәтгалинең Кенәбаш авылы янында Хотня алпавытының җирен сатып алуы да билгеле. Кенәбаш кешеләре әле дә ул җирне Әхмәтгали басуы, елгасын Әхмәтгали елгасы дип йөртәләр. 1912 елда туган Фазыл абый шул җирнең

20 дисәтинә булуын, шунда ашлык урырга барганын искә төшерә. Сәүдәгә һәвәслек тә нәселдән килә булса кирәк, бүгенге көндә Хәсәншәехта шәхси кибет тотучы Суфия — Садыйк бай нәселеннән (Садыйк улы Әхмәтгали бай, аның улы Миңнемулла, аның улы Нургаян һәм Нургаянның кызы — Суфия).

Билгеле, совет чорында бу нәсел каһәрләнә, аларның ике катлы йортлары озак еллар балалар бакчасы булып тора һәм башка җәмәгать оешмаларына әзер бина булып хезмәт итә.

Болардан тыш та Хәсәншәех авылында сәүдә эше белән шөгыльләнүчеләр булган. Менә алар: Хафиз Ибәтуллин, Ситдыйк Садыйков, Гайнетдин Кәримов, Гайниҗамал Мусина, Габделмәннан Абдуллин, Мостафа Фәттахов, Мәгъфируз Мирзаянова. Аларның күпчелеге бакалея һәм вак-төяк әйбер сату белән шөгыльләнгәннәр, еллык сәүдә әйләнеше мең сумнан артмаган. Гариф Мөхәммәтовның бакалея товарларыннан тыш, үзе ясаган тәмәке сатуы да билгеле, Мөхәммәтгали Хисаметдинов мануфактура товарлары белән үз өендә һәм Апаз, Балтач базарларында сәүдә иткән, еллык сәүдә әйләнеше 900 сум булган, ә Ишмөхәммәт Бикмөхәммәтов чыпта суктыру белән шөгыльләнгән, аның еллык товар әйләнеше 2000 сум булган. Архив материалларыннан эшмәкәрлекнең төренә карап, аларның рөхсәт таныклыгын йә волость идарәсеннән, йә Арчадагы махсус оешмадан акча түләп алганнары күренә.

Гомумән, Апаз һәм Балтач базарларында бик еракллардан килеп сәүдә иткәннәр, анда аларның даими сәүдә урыннары (лавкалары) булган. Ашамлыкларны пешереп тә сатканнар, сыра сату урыннары да булган. Сүз дә юк, аларның еллык сәүдә әйләнешләре дә зур булган, 4000 сумга кадәр җиткән.

Иман нуры

Кайчандыр өч мәхәлләгә бүленеп, өч мәчет тоткан Хәсәншәехта иман йорты кабат торгызылды.

Урта Идел буенда ислам дине керә башлау белән үк мәчетләр барлыкка килгән. 922 елда гарәп сәяхәтчесе һәм илчесе Ибне-Фадлан Болгарда мәчетләр булуын яза. Ә ислам дине дәүләт диненә әйләнгәч, мәчетләр төзелеше бигрәк тә киң колач ала һәм ул Казан ханлыгы чорында да дәвам итә.

Билгеле булганча, Иван Грозный 1552 елда Казан ханлыгын яулап алгач, халыкларны көчләп христианлаштыру башлана. Мәҗүси халыкларны (удмурт, мари һ. б.) чукындыру чагыштырмача җиңел барса да, ислам динен тотучы татарларны чукындыру бик авырлык белән бара. Татарларны чукындыру авырлыгының сәбәбен мәчетләрдән, динчеләрдән күреп, рус дәүләте мәчетләрне җимерү эшен тагын да көчәйтә.

1742 елның 10 маенда синод (Россиянең иң югары дәүләт органнарыннан берсе) мәчетләрне җимертү турында катгый карар чыгара һәм шул карар нигезендә бер ел ярым вакыт эчендә Казан губернасында 536 мәчетнең 418 е җимерттерелә. Татарстан Милли музееның Карадугандагы "Себер тракты" филиалына үзебезнең як авылларындагы мәчетләрне җимерү турындагы документларны Мәскәү архивыннан (РГАДА ф. 248, д. 803) соратып алдык. Бу документта авылдагы йортлар саны, якында кайсы авыл мәчете, күпме ераклыкта булуы теркәлгән. Авылда яңа керәшеннәрнең булуы-булмавы, якындагы яңа керәшен авылының күпме ераклыкта булуы күрсәтелгән, мәчетнең кайчан төзелгәнен белү-белмәүләренә дә җавап язылган. Менә шушы архив материалларында Хәсәншәехта илле йорт булуы, мәчетенең җимерелмәве, аның кайчан салынуын белмәүләре хакында язылган. Шулай ук бу документта егерме биш авылда барлыгы егерме җиде мәчет булып, унсигезенең җимертелүе турында мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Сосна авылында өч мәчетнең икесе җимерелгән, башка авылларда берәр генә мәчет булган. Хәсәншәех авылы тирәсендәге Таузар, Кенә, Шубан, Арбаш авылларының барысында да мәчетләр җимерттерелгән.

Хәсәншәех авылының имамы, авыл тарихы белән якыннан кызыксынучы мәрхүм Готыф хаҗи үзенең "Хәсәншәех авылының борынгы һәм яңа салынган мәчете турында" дигән язмасында Хәсәншәехта мәчетнең 1747 елда салынуын (хәзерге мәктәп урынында), ике манаралы бик мәһабәт булуы, михрабының кәгъбәтуллага охшатып кара төскә буялуы, гомумән, тирә-якта данлыклы мәчет булуы турында яза. Бәлки, ул элеккеге, ягъни 1742 елда җимерттерелми калган мәчет урынына төзелгәндер. Шул ук язмада беренче мәчетнең имамы Ибраһим Нократи булуы да әйтелгән.

Күренекле татар галиме, тарихчысы һәм мәгърифәтчесе, дин эшлеклесе Шиһабетдин Мәрҗани үзенең "Казан һәм Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр" дип аталган мәшһүр китабында (ул аны 1889 елга кадәр язган) бик күп мәдрәсәләрне, мәчетләрне, имамнарны телгә ала, бәяли, тасвирлый. Безнең яктан Түнтәр мәдрәсәсе һәм анда укыган, эшләгән күп кенә муллалар, мөдәррисләр хакында, шулай ук Урбар (хәзерге Арбор), Сосна, Яңгул, Салавыч, Кариле авылларындагы муллалар турында яза. Кызганыч ки, Хәсәншәех мәчете, аның муллалары, Хәсәншәех тирәсендәге авыллар, шул исәптән Балтач авылы турында бу хезмәттә бер мәгълүмат та юк. Ул китапта Урбарлы Ибраһим хәзрәт Нократиның 1753 елда Хәсәншәехта булуы телгә алына, ләкин анда нинди максат белән һәм күпме булуы язылмаган. Готыф хаҗи язганча, бәлки, ул Хәсәншәехта бераз имамлык та иткәндер. Архивлардан алынган чыганаклардан 1795 елгы бишенче ревизия вакытында Хәсәншәехта бер мәчет эшләве, ә 1858 елгы унынчы ревизиядә ике мәчет-мәхәллә булуы мәгълүм. Казандагы милли архивта (НАРТ ф. 4, оп. 177) муллалар тутырган метрика материаллары саклана. 1844 елдан башлап метрика кенәгәсен мулла Мөхәммәтсадыйк Габделхәким улы тутырган, ягъни шушы кеше имамлык иткән. Аның 1865 елларга кадәр эшләгәнлеге билгеле.

Хәсәншәехның икенче мәхәллә имамы (аны соңыннан урта мәхәллә дип йөрткәннәр) Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы була. Ул 1854 елның 31 августында 7945 нче номерлы указ ала, димәк,

Газиз Абдуллин.

икенче мәхәлләнең оешу вакыты итеп шул елны санарга буладыр. Мөхәммәтгариф 1834 елда туган, Түнтәр мәдрәсәсендә данлыклы Гали ишан, ягъни Мөхәммәтгали Сәйфулла улы әт-Түнтәридә укыган. 1888—1891 еллардагы архив материалларыннан билгеле булганча (ТМА ф. 2, оп. 2, д. 3600) икенче мәхәлләдә 131 йорт булып, 369 ир-ат, 372 хатын-кыз яшәгән, мәдрәсәдә 61 малай, 42 кыз укыган һәм имам-хатыйпның еллык хезмәт хакы 120 сум булган. Мөхәммәтгариф мулла совет чорына кадәр имамлык итә. Шушы Гариф мулла белән Габдрахман бай Ишморатов баҗалар булган, ягъни хатыннары бертуган булган, дип сөйлиләр. Мөхәммәтгариф мулланың 1899 елда туган улы Газиз 1922 елда Югары Кенә мулласы Борһанетдин хәзрәтнең Нәкыя исемле кызына өйләнә, аларның Илһамия, Сәйдәш һәм Рауза исемле балалары туа. Илһамиянең өлкән улын безнең заман кешеләре яхшы белә. Ул — Россия Президентының Ерак көнчыгыш федераль административ округындагы вәкаләтле вәкиле, озак еллар Казан шәһәре башлыгы вазифасын башкарып хөрмәт яулаган Камил Исхаков. Аның бабасын — Газиз Абдуллинны яхшы белүче авылдашлары аны бик гыйлемле кеше, дип искә алалар. Заманалар хәтәрләнә башлагач, ул Хәсәншәехтан китә һәм Казаннан ерак булмаган Раифа поселогында бер оешмага баш бухгалтер булып эшкә урнаша. Балалары, урман аркылы, күрше авыл мәктәбенә укырга йөриләр. Урман аша йөрү куркыныч булганлыктан, Газиз эшен алыштыра — Казандагы шоссе юллар идарәсенә эшкә урнаша.

Газиз Абдуллинның балалары (сулдан): Илһамия, Сәйдәш, Рауза.

Газиз электән үк Салих Сәйдәшев белән аралашып, дус яши. Илһамия апа үзенә дә, энесенә дә исемнең Сәлих Сәйдәшев тәкъдиме белән кушылганлыгы турында сөйли.

Газиз 1937 елда мулла малае буларак кулга алына һәм атып үтерелә.

Илһамия һәм Шамил Исхаковлар гаиләсе:
беренче рәттә — уллары Рәшит, Илһамия ханым,
кызлары Рәшидә, Шамил әфәнде;
икенче рәттә — уллары Камил, Наил;
артта баскан — Шамил әфәнденең сеңлесе. 1959 ел.

Газиз абый һәм Нәкыя апаның өч баласы да тырыш, сәләтле булып үсәләр, тормышта үз юлларын табалар. 1925 елда туган Илһамия апага олы бала буларак, иртәрәк эшли башларга туры килә, ул оста тегүче-модельер була. 1927 елда туган энесе Сәйдәш тимер юл училищесын тәмамлап, Әгерҗедә машинист булып, соңыннан җылылык челтәре директоры булып эшләгән. 1930 елда туган сеңлесе Рауза Казан дәүләт университетын тәмамлап, журналист булып эшли, Казан дәүләт университетында укыта.

Хәсәншәехның беренче мәхәлләсендә 1867 елдан имам-хатыйп булып Фазылмәннан Садыйков торган, ул Мөхәммәтсадыйк Габделхәким улының улы. Ул да Түнтәр мәдрәсәсендә Гали ишанда укыган.

1904 елдан бу мәхәлләдә имам булып Гайнан Фазылмәннанов тора, ул да Түнтәрдә Ишмөхәммәт мәдрәсәсендә (тарихка Ишми ишан исеме белән кереп калган) белем алган.

1907 елда Хәсәншәехта өченче мәхәллә оеша (ул хәзер Апазга бара торган юл ягында). Бу мәхәлләгә имам булып 1881 елда туган Казиле мәдрәсәсендә Габделхак хәзрәт Гатаулла улыннан белем алган Шәмсемөхәммәт Гатаулла улы сайлана. 4967 нче номерлы указы 1907 елның 15 октябрендә бирелгән һәм бу кеше совет чорына кадәр имамлык итә. Шулай итеп, Хәсәншәех авылы Балтач волостенда беренче һәм бердәнбер өч мәхәлләле авыл булган.

Муллалар тутырган метрика кенәгәләренең 1915 елга кадәргеләре Казан милли архивында саклана, шуннан соң муллалар тутырган метрика кенәгәләре күренми.

1914 елдагы метрика кенәгәләрендәге кайбер мәгълүматларны китерик:

беренче мәхәлләнең имамы Гайнан Фазылмәннан улы, мәхәлләдә 286 ир-ат, 253 хатын-кыз яшәгән;

икенче мәхәлләнең имамы Мөхәммәтгариф Габдулла улы, мәхәлләдә 386 ир-ат, 267 хатын-кыз яшәгән;

өченче мәхәлләнең имамы Шәмсемөхәммәт Гатаулла улы, мәхәлләдә 269 ир-ат, 261 хатын-кыз яшәгән.

Димәк, өч мәхәлләдә 1722 кеше яшәгән була.

1914 елгы метрика кенәгәләрендә муллалар тутырырга тиешле сорауларның берсе "мәчетнең кайчан төзелүе һәм мәчет төзү өчен рөхсәт документының саклануы" турында. Хәсәншәех муллалары мәчет төзелү вакытын белмәүләре турында язганнар.

Бер уңайдан муллаларны сайлап кую тәртибе турында да мәгълүмат бирик. Мулла-имам буласы кеше ул мәдрәсә тәмамларга тиеш булган. Безнең якта андый мәдрәсәләр Казанда, Түнтәрдә, Кышкарда, Мәчкәрәдә (Ячменево), соңрак Сатышта, Курсада, Казиледә була. Архив материалларыннан күренгәнчә, кайсы мәдрәсәдә укуыннан тыш, аның кемнән укуы да, мәсәлән, Түнтәрдә — Гали ишанда, Ишмөхәммәттә, Кышкарда — Исмәгыйль Үтәмешовта, Курсада Гатаулла хәзрәттә, Казиледә Габделхак Гатаулла улында дип күрсәтелгән. Имам булырлык белем алганнан соң, ул Уфада Оренбург мөселман диния нәзарәтеннән (1788 елда Екатерина Икенче фәрманы белән оештырылган, ул төрле чорда төрле исемдә йөртелгән, әле язылган исем 1846—1917 елларда көчендә була) имтихан тотып, свидетельство (таныклык) алырга тиеш була. Таныклыкта мөфти, өч ахун, столоначальник кул куйган һәм мөһер суккан. Монда аның имам-хатыйп һәм мөгаллим булырга сәләтле икәне язылган, ләкин шунда ук губерна начальствосы тарафыннан расланганчы үз вазифаларына керешә алмавы кисәтелгән. XIX гасыр ахырларында имам буласы кешенең рус училищесында курс үтүе дә соралган һәм тиешле документ делога теркәлгән. Кайсыдыр мәхәлләдә вакантлы урын булса, ул волость идарәсеннән үзенең туган авылы мәхәлләсеннән "вызов" ясаткан, хәзергечә әйтсәк, характеристика сораткан. Ул туган мәхәлләсенең хуҗалык башлыклары җыенында аның мулла булырлык кеше икәнен бәяләп, яше, хәрби бурычын үтәгәнлеге, судта булмаганлыгы, бернинди пост биләмәве, тәртибенең яхшы булуы, бурычлары булмавы күрсәтелеп, приговор чыгарганнар. Ул "уважительный приговор" дип аталган. Бу җыелышта мәхәлләдәге йорт башлыкларының кимендә өчтән икесе катнашу мәҗбүри. Бу приговорда һәр катнашучы имза сала, җыелышта волость старшинасы, писаре, авыл страростасы катнаша, имзасын сала, мөһерен суга. Моннан тыш, ул полиция участогыннан характеристика ала. Анда, мәсәлән, аның 1897 елгы халык саны алу вакытындагы чуалышларда катнашмавы турында да язылган була. Солдат хезмәте бурычын үтәү турында уездан белешмә алырга тиеш була.

Шушы документлар хәзерләгәннән соң, ул кайсы мәхәлләгә имам-хатыйп булып килә — шул мәхәллә халкы аны сайлый. Бу очракта да мәхәлләдәге йорт хуҗаларының өчтән икесе катнашу мәҗбүри. Приговорда мәхәллә халкы имамны һәм мәчетне үзләре хисабына тотачакларын белдерә, еш кына еллык хезмәт хакы ничә сумнан ким булмаска тиешлеге күрсәтелә. Бу делодагы документлар саны егермеләп була. Шушы документлар тупланнгач, ул патшага һәм Аллага тугрылыклы булырга Коръән белән ант итә. Антның тексты русча һәм татарча язылган. Бу ант вакытында уезднең приставы һәм кайсы да булса бер мәхәлләнең имамы катнаша. Ант астына имза куела. Бу документларның барысын туплаганнан соң гына губерна идарәсе указ чыгара. Указның мәхәллә халкына һәм Уфага, диния нәзарәтенә җиткерелергә тиешлеге дә күрсәтелә. Шуннан соң гына мулла үз вазифаларын башкаруга керешә.

Мәхәлләнең имам-хатыйбы үлгәч, еш кына аның улы имам итеп сайлану очрагы күренә. Бу очракта үз авылы кешесе булгач, аның имам-хатыйп булырга лаеклы икәне шул сайлау приговорында күрсәтелә.

1828 елда имамнарга метрика алып баруны йөкләү турында фәрман чыга, һәм күпчелек урыннарда 1829 елдан метрика алып бара башлаганнар. Чиркәүләрдә бу эш күпкә элек башланган. Мәсәлән, Апаз чиркәвендә 1738 елдан тутырылган метрика материаллары күренә. Метрика алып бару зур күләмле эш була. Мәхәлләнең зурлыгына карап, ул төрлечә. Мәсәлән, Хәсәншәехның ике мәхәлләсендә 1905 елда 97 бала туган, 77 кеше үлгән, 19 никах укылган, 6 талак (аерылу) булган. 1906 елда 96 бала туган, 70 кеше үлгән, 38 пар никахлашкан, 6 талак булган. Болар барысы да муллалар тарафыннан документлаштырылган һәм алар дәүләт органнары алдында хисап тотканнар.

Талак мәсьәләсен хәл итү дә муллалар өстендә җаваплы һәм авыр вазифа булган.

Талак турында сүз барганда, Сабир абый язып калдырган бер хикмәтле вакыйганы әйтеп китәсе килә. Шулай бер кеше (исемен язып тормыйк) әнисе белән хатыны килешә алмагач, хатынын аерырга мәҗбүр була. Ул өч мәртәбә талак дип әйтсә, хатын инде аныкы булмаган, ул аның белән тормаска тиеш булган. Әнисе авырый башлагач, ул хатынын әнисе ризалыгы белән кире алып кайтмакчы була, ә шәригать законнары буенча аерылган хатын икенче кеше белән никахта булганнан соң гына яңадан элекке иренә кайта алган. Шуны үтәп, бу кеше мулла киңәше белән, форма өчен бер кешегә хатынын вакытлыча никахлатып бирмәкче була. Теге кешегә хатын ошап китә: "Бераз торабыз әле сабыр ит", — дип, хатынны бирми йөртә. Бераз әйберләр биреп ризалаштырганнан соң гына бу кешегә хатыны кире кайта һәм кабат никах укыла. Бу закон сәеррәк тоелса да, талак мәсьәләсендә бик сак булырга кирәклеген кисәткән, ягъни аерылышуны булдырмауга хезмәт иткән, дип карарга кирәктер.

Метрикаларны өйрәнгәндә, алдагы саннар күрсәткәнчә, үлем дә күп булган һәм иң кызганычы — балалар үлеме зур була. 1905 елда үлгән 77 кешенең 57 се — 12 яшькә кадәрге балалар, ә 1906 елда үлгән 70 кешенең 47 се балалар булган.

Совет чорында башка авыллардагы кебек, Хәсәншәехта да мәчетләр ябыла. Аларның берсе (урта мәчет) мәктәп итеп файдаланылса, калган икесе 1950 елга кадәр яшелчәләр һәм ашлык салу өчен склад ролен башкарган, ә муллалар үз эшләреннән читләштерелә, каһәрләнә. Билгеле, авылда мәетләрне мөселманча җирләү, Гает намазларын уку һәм башка йолаларны үтәү дәвам итә. Дин тоту нык кысылган бу заманнарда авылда элеккеге имамнар эшен Маннапов Фидай (тулы исеме Фидаймөхәммәт Фазылмәннан улы) башкарды. Ул 1893 елда имам Фазылмәннан Садыйков гаиләсендә туган, Хәсәншәехның җәмигъ мәчетенең соңгы имамы Гайнанның туганы (әтиләре бер, әниләре башка). Фидай абыйдан тыш, мәзин Сәлих, шәкерт Мәгъсүм, Шиһабетдинов Минһаж, Сираҗиев Нәби агайлар да авыл халкының дини ихтыяҗларын үтәүдә хезмәт күрсәттеләр, аларга Алланың рәхмәте яусын.

XX гасырның 80 нче еллары ахырындагы демократия җилләре авылларда мәчетләр төзү мәсьәләсен кыюрак куярга мөмкинлек тудырды. Совет чоры заманында булмаган хәл — яңа мәчетләр төзү эше башланып китте. Хәсәншәехта мәчет төзелү турыдантуры Готыф абый инициативасы белән башланды, диярgә кирәк. Ул 1991 елда мәчет төзү мәсьәләсе буенча халык җыены оештырды. 119 кеше катнашкан бу җыелыш авылда мәчет төзү турында карар чыгара, район Советы башкарма комитетына җир участогы һәм төзү материаллары сорап мөрәҗәгать итә. Арча район Советы үзенең 1991 елның 7 февраль карары белән мәчет салырга рөхсәт бирә һәм аны салу өчен 0,12 гектар җир бүленә.

Мәчет төзүгә ул вакыттагы район башлыгы Минһаҗев Вагыйз зур ярдәм итә. Вагыйз Васил улының аннан соң да мәчеткә ярдәме зур була. Төзү эшләрен оештыруны "Ватан" совхозы директоры Мансур Әхмәтов үз өстендә ала. 1992 елның май аенда мәчеткә фундамент салына, 1993 елның гыйнвар аенда мәчетнең бурасын күтәрү башлана. Ниһаять, мәчет төзелеп бетеп, 1993 елның 6 июнендә Корбан гаете намазы яңа мәчеттә укыла.

Мәчет төзелеп, файдалануга тапшырылганнан соң да анда төзелеш эшләре дәвам итте, янкорма төзелде, мәчет бинасы тыштан башта такта белән, аннан соң кызыл кирпеч белән тышланды, манарасы яңартылды, газ кертелде, тирә-юне матурланды. Бу эшләрдә Татарстан Республикасының Премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Әхмәтов Марат Готыф улының хезмәте зур булды.

Раушан Закиров.

Мәчет төзелешендә Хәсәншәехның үз кешеләре дә намуслы хезмәтләрен куйдылар. Готыф абый аларның һәрберсен билгеләп барган, менә алар: Әхмәтов Ринат, Вәлиев Динар, Вәлиев Зөфәр, Вәлиев Мансур, Вәлиев Идеал, Вахитов Илнар, Газизов Марсель, Гатин Рәшит, Гозәеров Мансур, Гобәйдуллин Әхәт, Гафетдинов Тәбрис, Гафуров Шәрифҗан, Гомәров Илфат, Гомәров Фәрит, Гыйләҗев Айрат, Зәкиев Рамил, Закиров Илһам, Мәгъсүмов Рубин, Сәләхов Илһам, Сәләхов Фаил, Сәмигуллин Рафил, Фәйзрахманов Фәрит, Хәбибуллин Рамазан, Хәбибуллин Ранил, Хәйриев Сәйдәш, Хаҗиев Раушан, Хамматов Габделфәрт, Хамматов Илсур, Хамматов Фирдүс, манарасын яңартучы — Закиров Раушан...

Готыф абый мәчет төзү белән бергә мәчетне авылның чын иман йорты итү өчен күп хезмәт куйды, балаларга дин сабагы укытуны оештырды. Гомеренең күп елларын мәктәптә балалар укытуга багышлавы, совхозда директор урынбасары буларак, кешеләр белән аралашып, тәрбия эше алып баруы да аңа имамлык эшен башкаруда җиңеллек бирде, ул оста вәгазьче дә, дәгъватчы да иде, аңа Аллаһының рәхмәте булсын, урыны оҗмахта булыр, иншалла.

Хәзерге имам Шамил хаҗига да Готыф абый нигез салып калдырган изге эшне дәвам итүдә уңышлар телик.

Хәсәншәехта икенче зират ачылу вакыты, ягъни беренче мәетне җирләү 1921 елның язында, ташу вакытында була. Гыйбадуллин Нәҗметдиннең хатыны Җофарбикә көчле ташу вакытында вафат була, аны Шушма аркылы Хәсәншәехның борынгы зур зиратына алып чыгып күмү мөмкин булмый. Шулай итеп, Җофарбикә кабере белән Хәсәншәехның икенче зираты ачыла.

Бу очракта Нәҗметдиннең Хәсәншәехның бик абруйлы кешесе, таза игенче булуын әйтергә кирәк. Физик таза булу өстенә, бик туры сүзле дә була ул. "Авылда нинди мөһим хәл килеп чыкса да аның фикерен искә алалар иде", — дип сөйлиләр өлкән кешеләр. Ул икенче хатынлыкка Каратай авылыннан үзеннән егерме биш яшькә яшьрәк Фатыйма исемле кызга өйләнә. Нәҗметдин белән Фатыйманың беренче кызлары Фәриха — Республикага мәгълүм кодрәтле җитәкче Сибагатуллин Фатыйхның әнисе. Хәсәншәех кешеләре Фатыйхка булдыклылык Нәҗметдиннән күчкән, дип горурланалар.

Хәсәншәехның бу яңа зиратын коймалатып алу, эчендәге иске җимерелгән чардуганнарны яңалары белән алмаштыру һәм тәртипкә китерүдә Хәсәншәехның шул мәхәлләсендә туып үскән Вагыйз Минһаҗевның зур ярдәменә авылдашлары бик рәхмәтле.

Ә Хәсәншәехның беренче борынгы төп зиратын коймалатып алу, гомумән, аны тәртипкә китерүгә куйган хәлиткеч ярдәме, зиратка кадәр бөтен урамга асфальт җәйдергәне өчен авылдашлары Марат Әхмәтовка рәхмәт укыйлар.

Хәсәншәех авылының метрика кенәгәләрен өйрәнгәндә, яңа туган балаларның әтисе солдат булуы еш күрсәтелә. Мәсәлән, әтисе солдат Якуп, солдат Галиулла. Шундыйлар 1890 елда — ун, 1891 елда уналты күренә. Шул кешеләрнең никахлашу язуын карасаң, өйләнүче егетнең яше утыздан югары булуы күренә. Минем Шакир бабамның сеңлесе Бибишәрифелҗамал Хәсәншәехның отставной солдат Мөхәммәткәрим Мөхәммәтвәли улына кияүгә чыга. Язылышу (никах) таныклыгында кызга егерме биш, кияүгә утыз биш яшь, дип язылган. Димәк, ул да ун еллап хезмәт иткән булырга тиеш. Солдат хезмәте турында тагын бер гыйбрәтле материал: архивта 1904 елда унбер солдат гаиләсенең земстводан пособие сорап язган материаллары саклана. Шул документларда солдатларның 1892, 1893, 1894 елдан бирле хезмәт итүләре язылган. Димәк, бу очракта ун ел яки аннан да артык хезмәт итүчеләр булган. Аларга гаилә хәленә карап пособие бирелгән. Мәсьәләнең икенче ягы да бар: өлкәннәрнең сөйләвенә караганда, солдат хезмәтенә берничә ир туганның берсе генә тартылган.

Закиров Сабир истәлекләреннән күренгәнчә, Хәсәншәехтан солдат Гимадетдинов Әхмәтҗан (бу кеше бүгенге Вәлиев Мансурлар нәселенә тоташа) һәм Төхфәтуллин Мөхәммәтгали (Нургалиев Ришатлар бабасы) "Георгиевский крест" кавалеры булалар, Сибгатуллин Гыйльмулла, Галимов Закир авылда почетлы солдатлар исемендә йөриләр. Аларга җир бүлгәндә өстенлекләр бирелгән. "Миннебай дугае" дигән болын исеме дә шул солдатка бирелгән җиргә бәйле.

Сабир абый шул ук истәлекләрендә Габдел Кәриме дигән кешенең өйләнгәч солдатка алынып, 25 ел хезмәт итүен, улы Зарифның аны танымавын, "бу синең әтиең" дигәч, "ул әти түгел, бабай ич", дип җавап бирүен яза. Чөнки ул сакал үстереп, олыгаеп кайткан кеше була инде.

Беренче бөтендөнья сугышында катнашучылар турында мәгълүматлар юк, шулай да зур авыл булган Хәсәншәехта алар аз булмагандыр. Архив материалларыннан күренгәнчә, 1915 елда 1914 елга караганда, Хәсәншәехта халык егерме ике кешегә кимегән, бу хәл дә сугыш белән бәйледер. 1917 елгы революцияне хәтерләүче кешеләр юк инде. Мин бала чакта да ул турыда сөйләүчеләр булмады. Октябрь революциясе кан коюларсыз гына үткән һәм халык аны гадәти патша алышыну дип кабул иткән. Ә шул Октябрь революциясе нәтиҗәсендә килеп чыккан гражданнар сугышы һәм 1921 елгы ачлык халык күңеленә ныграк кереп калган, ләкин конкрет тарихи материаллар сакланмаган.

1926 елгы халык исәбен алганда (перепись) Хәсәншәех авылында 1534 кеше яшәгәнлеге билгеле. Халык санының 1914 елдан соң артмавы, хәтта бераз кимүе дә күренә. Бу — шул югарыда язылган беренче бөтендөнья, гражданнар сугышы һәм 1921 елгы ачлык нәтиҗәләре. Фазыл абый һәм Әхәт абый истәлекләрендә 1917 елда Хәсәншәехның тау ягы өлешендә зур янгын булуы, анда кырык биш йорт янганлыгы әйтелгән, дидек. Бу да халык саны артуны тоткарлагандыр. Халык саны кимүнең тагын бер фаҗигаи сәбәбе бар. Балтач район Советы каршындагы кулак хуҗалыкларын исәпкә алу комиссиясенең 1932 ел, 4 март карары белән Хәсәншәех авылыннан Галләмов Хәбибрахман, Шәмсиев Абдулхак, Шакиров Закирҗан, Рәхмәтханов Фазыл, Садыйков Йосып, Насыйров Муллагали, Абдуллин Газиз хуҗалыклары кулак хуҗалыгы дип табылган һәм хуҗалары авылдан сөргүгә дучар ителгән. Бу исемлек Хәсәншәех буенча бердәнбер исемлек булмаган булырга тиеш. Карарга "Совершенно секретно" мөһере сугылган, димәк, карар халыктан нык яшерелгән.

1935 елдагы колхозлар отчетында (ТРМА ф. р. 5874 оп. 1, д. 2081) Хәсәншәехта 254 хуҗалыкта 1331 кеше яшәгәнлеге язылган. Шуннан соң халык саны артмаган. Моның сәбәпләре дә бар: беренчедән, читкә күчеп китүләр күбәйгән. 1937 елның 5 апрелендә Балтач район Советы башкарма комитеты президиумы 240 гаиләне көнчыгыш Себергә күчерү турында карар чыгара. Шул карар нигезендә Хәсәншәехтан унике гаилә күчеп китә: Галиев Гариф, Зарипов Садыйк, Хаҗиәхмәтов Нури, Закиров Фазыл, Нургалиев Хәммәди, Таҗиев Бәдри, Сираҗиев Сәйфи, Гайнетдинов Сәләх, Закиров Галим, Хаҗиев Галимулла, Хәмидуллин

Гали, Сабиров Сәләх гаиләләре. Болардан башка да читкә китүчеләр булган. Арча станциясенә күчеп урнашкан Шиһапов Фәсхи, Вәлиев Миргали, Галиев Фатыйх һәм Хаҗиев Гарәфи гаиләләре турында аерым әйтеп китәргә кирәктер. Кустарь артельләре суктырган чыпта һәм капларны Арча станциясендә урнашкан складларга туплап, шуннан вагоннарга төяп, тиешле урыннарга озатканнар. Менә шул складларның мөдирләре иде инде әлеге абыйлар. Аларның станциядә урнашкан өйләре Хәсәншәех авылы кешеләре өчен генә түгел, безнең авыллар өчен дә Казанга барганда-кайтканда кереп йоклау, әйберләрне куеп тору урыны булдылар. Минем үземә дә ул кунакчыл кешеләрнең өйләрендә йоклап чыгарга туры килде, Арчага тартып барган арба-чаналарны шуларга куеп тора идек. Мин аларны гел рәхмәт хисе белән искә алам. Үзләре күптән мәрхүм инде, урыннары оҗмахта булсын, ә безнең рәхмәтләр аларның балаларына, оныкларына барып ирешсен.

Монда Фәсхи абый турында киңрәк язу мәслихәт. 1893 елда туган Шиһапов Фәсхи (Шиһабетдинов Фәсхетдин) Хәсәншәехның алдынгы карашлы актив кешесе була. Хәсәншәехта яшәгәндә артельдә бригадир булып эшли, документларны дөрес тутыруы белән аерылып тора. Арчада яшәгәндә поссовет депутаты да була. Үзенең балаларын укытырга тырыша. 1932 елда Хәсәншәехта туган улы Сәүбән Казан дәүләт университетының юридик факультетын тәмамлый. Балык Бистәсе һәм Чистай районнарында судья булып эшли. 1973—1975 елларда Татарстан Верховный суды рәисе урынбасары вазифаларын башкара. Сәүбәннең кызы, ягъни Фәсхи бабайның оныгы Люция дә юрист, Татарстан арбитраж судында судья, исеме “Казанның күренекле кешеләре” китабына кертелгән. Фәсхи бабайның оныгы 1936 елда Хәсәншәех авылында туган Гарифҗанова (Кәлимуллина) Флёра да Арча педагогия училищесында укып, укытучы булып китүендә бабасының хезмәте зур булуын хөрмәт белән искә ала. Флёра Балтач районының мактаулы тарих укытучыларыннан булды, чын тарихчы буларак, туган ягы тарихын өйрәнүгә зур әһәмият күрсәтте. Хәсәншәех тарихы язылу белән дә якыннан кызыксынып, фотосурәтләр, мәгълүматлар бирде.

Икенчедән, Сталинның репрессиясеннән Хәсәншәех кешеләре дә котылып кала алмаган. 1936—1946 еллар эчендә Хәсәншәехның кырыктан артык кешесе суд җаваплылыгына тартылган, төрле срокка төрмәгә утыртылган, мәҗбүри эш эшләтү өчен алып кителгән (бу саннар шул еллардагы Хәсәншәех авылының хуҗалык китабыннан алынды). Шулар арасыннан биш кеше, каһәрле 58 нче статья белән сәяси гаепләнеп, төрмәгә утыртылган: Закиров Хәммәт, Нәҗмиев Якуп, Сәгыйтҗанов Шакир, Хәс-

Шиһабетдинов Фәсхетдин һәм хатыны Мәчтүрә апа уллары Гарифҗанның балалары Флера, Фидая, Зөфәр белән. 1947 ел.

Флера ханым Гарифҗанова һәм әнисе Әнвәр апа. 1926 ел.

нетдинов Сәләх, Шәйхиев Гыйләҗ. Нәрсә өчен утыртылган диген: мәзәк (анекдот) сөйләгән һәм шуны тыңлаган өчен.

1939 елда Германия белән СССР арасында экономик килешү төзелә (Молотов—Риббентроп договоры). Бу килешү буенча безнең ил Германиягә икмәк, чимал, ә Германия безнең илгә машиналар, промышленность товарлары сатарга тиеш була. Безнең ил договорны төгәл үтәсә дә, Германия бик ашыкмый. Менә шуны истә тотып, әлеге кешеләрнең берсе кич капка төбендә җыелып сөйләшеп утырганда, Германиягә киткән поезд "бодай-бодай, бодай-бодай", дип (авырдан, пошкырып баруны күрсәтеп), кайтканда "тимер-томыр, тимер-томыр (буш поездны күздә тотып), дип кайта икән", дип сөйләгән, ә калганнары көлеп тыңлап торган. Ул вакытта һәр авылда КГБ органнарының шул авыл кешеләреннән яшерен хезмәткәрләре (сексот) булган. Күрәсең, Хәсәншәехта андый кешеләр бик актив булгандыр, әлеге вакыйга тиешле органнарга җиткерелә һәм бу кешеләрне тиз генә кулга алып, сигезәр, унар елга төрмәгә утырталар, аларның берсе дә исән кайтмый. Бу кешеләр арасында минем җизни Хөснетдинов Сәләх тә була һәм мин аны реабилитацияләү артыннан йөреп, бу вакыйга белән шунда таныштым. Билгеле, алар соңыннан барысы да реабилитацияләнде (гаепсез дип табылды). Ләкин бу кешеләрнең гаиләләре озак еллар кимсетелде, каһәрләнде.

1926 елгы халык санын алу, 1937 елгы халык санын алу нәтиҗәләре Сталинны канәгатьләндерми, алай гына да түгел, ул аның үз халкына каршы үткәрелгән репрессия политикасын фаш итә. Шуңа күрә халык санын алу нәтиҗәләрен үз халкыннан һәм дөнья җәмәгатьчелегеннән яшерү өчен алар бракка чыгарыла, ягъни яраксыз дип табыла.

Авылда үзидарә

Авылда үзидарә турында сүз барганда, бөтен мәхәллә халкы сайлап куйган имам-хатыйпларның (муллалар) авыл халкы тормышында зур урын тотуларын билгеләп үтәргә кирәк. Алар мәхәлләнең (авылның шул мәчеткә караган өлеше, ә бер мәхәлләле авылда бөтен авылның) метрикасын тутырганнар (туу, үлү, язылышу, аерылышу турындагы язулар). Мәчет каршындагы мәктәптә балаларны укытканнар һәм күпмедер дәрәҗәдә судьялык вазифасын башкарганнар.

Авыл Советы активистлары. 1934 ел.

Ә авылда дәүләт законнарын үтәтү өчен старосталар куелган.

Төрле ревизия, халык санын алу, муллаларны сайлап кую вакытында аларның исемнәре күрсәтелгән. Мәсәлән, Хәсәншәехта 1762 елгы өченче ревизия вакытында староста Татман Ильмеков булган, 1834 елгы ревизиядә — Садыйкҗан Вахитов, ә 1858 елгы ревизиядә — Хәсән Абдуллин. Мулла сайлап кую турындагы документларга да алар кул куйганнар. Бу документлардан 1904 елда Фазлыйәхмәт Хисаметдинов, ә 1907 елда Мөхәммәтгали Әхмәтҗановларның авыл старосталары булганлыгы күренә. Өлкәннәрнең сөйләүләренә караганда, Исмаев Хәбибулла, Шәмсетдинов

СССР Верховный Советына сайлаулар көне. Сайлау комиссиясе әгъзалары. 1954 ел, 14 март.

Идрис, Хисаметдинов Сафа, Фәхертдинов Сираҗетдин, Латыйпов Фатих, Мөхәммәди Әхмәдиев, Шәйхи Мөхәммәдиев, Фатих Сафин, Нигъмәт Насыйровлар төрле чорда староста булып торганнар. Муллалар кебек алар озак хезмәт итмәгәннәр, еш алышынганнар.

Октябрь революциясеннән соң, 1918 елдан авылларда җирле үзидарә буларак, авыл Советлары төзелә, баштагы чорда аның рәисе булмый, Совет членнары гына була. Күрәсең, коллегиаль идарә итәргә уйланылгандыр. Мәсәлән, Хәсәншәехта авыл Советы членнары булып ул елларда Хөснетдинов Сәләхетдин, Сафин Ризван, Фәттахов Сафа, Нуриәхмәтов Солтан, Ситдыйков Садыйк, Закиров Абдулла һәм Хәмитов Шәрәфетдиннәр эшләгән. Ләкин гомуми җитәкчелек барып чыкмагандыр, рәис һәм секретарьларны билгели башлаганнар. Ул елларда һәр кечкенә авылда да авыл Советы булган. Хәсәншәехта алар ике: мәктәп урнашкан тау ягы — Түбән Хәсәншәех (Нижнее Янчиково), ә Апазга бара торган юл ягы Югары Хәсәншәех (Верхнее Янчиково) дип йөртелгән. Күрәсең, "югары, түбән" исемнәр Шушма елгасы агымына карап билгеләнгәндер.

1922—1924 елларда Түбән Хәсәншәехта авыл Советы рәисе булып Закиров Абдулла эшләгән, ә Югары Хәсәншәехта Галиев Вәлит эшләгән. 1927 елдан Хәсәншәехта бер генә авыл Советы калганы билгеле. Ул елларда авыл Советы рәисләре булып Сәмигуллин С., Сибгатуллин З., Гарипов Закир эшләгәннәр. 1932 елдан 1936 елга кадәр Галиев Хәммәт рәислек иткән, сугыш алды елларында Шәйхиев Хәйби, Галимҗанов Закир авыл Советы рәисе булалар. Сугыш вакытында Нуриев Галиәхмәт тә рәис була. Гыйльметдинова Маһиҗамалга авыл Советында секретарь булып та, рәислек вазифасын да башкарырга туры килә. 1943 елдан сугышта яраланып кайткан Закиров Сабир авыл Советы рәисе булып 1946 елга кадәр рәислек итә. 1946 елдан авыл Советы рәисе итеп Гарифҗанов Йосып сайлана. 1948 елдан Әхмәтов Муллагали авыл Советы рәисе булып эшли. 1951 елдан 1954 елга кадәр Хаҗиәхмәтов Шәмси рәис була. 1954 елның 6 июле карары белән Хәсәншәех авыл Советына Шубан авыл Советы кушыла һәм авыл Советы рәисе булып Түбән Шубан авылыннан беркадәр Хәйруллин Шәрип эшләгән. Бу чорда Түбән һәм Югары Шубан авылы балалары да Хәсәншәех мәктәбендә укыганнар. 1955 елдан авыл Советы рәисе булып Хлопушин Петр Васильевич эшли башлаган. 1957 елда Хәсәншәех авылы Тукай районына күчү сәбәпле, Югары һәм Түбән Шубан авыллары Гондыр авыл Советы белән берләшә. 1959 елдан Хәсәншәехта авыл Советы бетә, ул Апаз авыл Советына кушыла. Хәсәншәехта авыл Советы рәисе булып эшләүче Хлопушин Петр Васильевич 1980 елга кадәр Апаз авыл Советында рәис булып эшли. Хәзер дә Хәсәншәех авылы Апаз җирле үзидарәсе составына керә.

Гыйлем йорты

Революциядән соң ачылган совет мәктәпләре турында мәгълүматны 1921 елның февраль аенда мәктәпләр тутырган анкетадан алырга була, хәзергечә әйтсәк, отчеттан (ТМА ф. р. 3682, оп. 3, л., д. 438). Ул анкетада Хәсәншәехта мәктәп ачылу вакыты итеп 1919 ел күрсәтелгән. Бу анкеталарда мәктәп ачылу турында төрле мәктәп төрлечә язган, ниндидер уртак принцип булмаган. Мәсәлән, Карадуганда 1910 — ел, Таузарда — 1895 ел, Арбашта 1918 ел дип язылган. Анкетада кайбер мәктәпләр ачылу вакыты итеп мәчетләр каршындагы мәдрәсәләрне дә күздә тотканнар булса кирәк. Хәсәншәехта да мәчет каршында мәдрәсә (дөрес исеме мәктәп) эшләгән. Мәсәлән, 1885 елда авылда ике мәхәллә булып, мәдрәсәдә 56 малай, 49 кыз укыган. Югарыда әйтелгән анкетада Хәсәншәех мәктәбендә беренче сыйныфта (ул отделение дип аталган) — 53 укучы, икенче сыйныфта 59 укучы укыган. Сыйныфлар 6 метрга 6 метрлы ике бүлмәгә урнашкан, 36 квадрат метрлы бүлмәдә 59 укучының ничек урнашуын күз алдына китерүе дә авыр. Өч мәхәлләле зур авылда ике генә сыйныф булуы һәм анда 112 бала укуы бик аз, билгеле. Күршедәге Таузар авылында да ике сыйныфта 100 укучы укыган. Өч мәхәлләле Яңгул авылында ике мәктәп булып, сигез укытучы укыткан. Ике мәхәлләле Арбаш авылында ике мәктәптә дүрт укытучы укыткан, гомумән, ике мәктәпле авыллар шактый күренә. Мәсәлән, Түнтәр, Салавыч, Сосна, Шеңшеңәр, Ор һәм башка авыллар. Бу анкетадагы тагын бер хикмәтле бүлектә: “Сколько было отказов в приеме детей в школу» дигән пункт бар. Шунда: “Хәсәншәехта 130 укучыга сыйныф бүлмәләре җитмәүдән, 132 укучыга укытучылар җитмәүдән отказ бирелде”, диелгән. Ә күрше Таузар авылында “Бер укучыга да отказ бирелмәгән, укырга тиешле балаларның барысы да укырга тартылган”, дип күрсәтелгән. Шунда ук “Гомуми мәҗбүри уку тормышка ашырыламы?” дигән пунктта: Хәсәншәех отчетында: “Тормышка ашырылмый, сәбәбе — сыйныф бүлмәләре, уку әсбаплары җитмәү, укучылар мәктәпкә йөрмәүдән”, дип күрсәтелгән.

Шул ук анкетада мәктәптә укытучылар булып Якупов Хәсән Давыт улы һәм Габдуллин Газиз Гариф улы эшләгәнлеге күренә. Монда, Якупов Хәсән абыйның Соснаның атаклы байлары —

Хәсән Якупов. 1949 ел.

Якуповлар нәселеннән икәнен, аның безнең районда мәгариф эшен оештыручыларның берсе булуын әйтергә кирәк. Соңыннан ул зур хезмәтләре өчен Ленин ордены белән бүләкләнгән. Ә Абдуллин Газиз Мөхәммәтгариф улы — Хәсәншәехның икенче мәхәллә (урта мәхәллә) имамы. Аның турында алдарак язылды. Әле бу чорда совет хөкүмәте мәчетләргә һәм муллаларга каршы чынлап көрәш ачмаган. Шуңа күрә башка авылларда да яшьрәк муллалар яки аларның уллары укытучы булып эшли башлаганнар. Мәсәлән, шундыйлардан Таузар, Сосна авылы муллалары Мөхәммәтхаҗи һәм Мазһарларны күрсәтергә була. Ул чорларда Хәсәншәех авылында укыткан тагын бер күренекле укытучы — Түбән Кенә авылыннан Низамиев Нәби абый була. Ул 1919 елда ук Хәсәншәехта наданлыкны бетерү буенча укытучы була, бу укуларны русча "Ликвидация безграмотности" — кыскартып "ликбез", дип йөрткәннәр. Наданлыкны бетерү өчен көрәшкә укый-яза белүче башка яшьләрне — активистларны да тартканнар һәм аларны "культармеецлар" дип атаганнар. Балтач районы буенча 1940 елда укый-яза белмәүчелекне һәм аз укый-яза белүчелекне бетерү планы җиткерелгән. Шул планнан күренгәнчә, Хәсәншәехта 42 укый-яза белмәүче (аларны хуҗалык китабында наданнар дип язганнар), 38 аз укый-яза белүче була. Бу, билгеле, райондагы иң зур сан түгел. Мәсәлән, Борбашта укый-яза белмәүче — 114, ә аз укый-яза белүче 92 булган. Монда мәктәп яшеннән узган 50 яшьләргә кадәрге кешеләр исәпләнгән. Нәби абый 1923—1924 һәм яңадан 1929—1932 елларда Хәсәншәех башлангыч мәктәбендә укыта. Соңыннан ул шактый еллар Кенә мәктәбе директоры булып эшләде, мактаулы директорлардан иде. Күп еллык укытучылык хезмәте өчен "Почет билгесе" ордены белән бүләкләнде. Якупов Хәсән һәм Низамиев Нәби абыйларның шәхси делолары, орденнары Карадуган музеенда саклана, аларның хезмәтләре музей стендларында яктыртылган.

Нәбиулла Низамиев.

Мәннаф Мәннапов.

1925 елдан башлап Хәсәншәехта укытканлыгы мәгълүм булган тагын бер укытучы, ул — Хәсәншәехнең үзендә туган Мәннапов Мәннаф абый. Аның Хәсәншәех мәктәбендә 1942 елда сугышка киткәнче укытканлыгы билгеле. Соңыннан ул Каргалы авылында укытып, лаеклы ялга да шул мәктәптән китә. Шул ук елларда Карадуганнан Бану апа Нәбиева (Шәрәфетдинова) да көндезге мәктәптә укучыларны, ә кичен авыл яшьләрен укыткан. Укулар бай йортларында һәм урта мәхәллә мәчетендә (хәзерге балалар бакчасына каршы якта) барган. Мәчеттә укыту 1929 елдан башланса да, аны 1939 елда халык үз теләге белән мәчеттән баш тартты, дип законлаштырганнар. 1934 елда Балтач район Советы карары белән ул мәчет күчерелеп, тактадан коридорлар ясап, мәктәп итеп салына, ул урында хәзер Абдуллин Рәсимнәр хуҗалыгы. Бу мәктәп 1950 елда Хәсәншәех авылына җидееллык мәктәп төзелгәнче үзенең изге эшен башкарды.

Бану Нәбиева (Шәрәфетдинова).

1930 елларда Хәсәншәехта Миржәмнән Бари (кызганычка каршы, фамилиясен белә алмадык), Апаздан Григорьева Анна, Чепьядан Чернова Розалар да укытканнар.

Анна Григорьева.

Хәсәншәехта шактый еллар эшләгән, балаларга белем һәм тәрбия бирүгә зур өлеш керткән ирле-хатынлы Сәгъдуллин Әхәт, Архипова Анастасия (татарча Нәфисә) апаны күрсәтергә кирәк. Алар Хәсәншәехка 1935 елда киләләр һәм 1939 елда Әхәт абыйны Сосна мәктәбенә директор итеп күчергәнче шунда эшлиләр. Икесе дә сугышта катнашалар. Сугыштан соң кабат Хәсәншәех мәктәбендә укытуларын дәвам итәләр, Әхәт абый мәктәп директоры була. 1950 елда мәктәп җидееллык итеп үзгәртелгәч, Нәфисә апа завуч була, Әхәт абый тарих, география укыта. 1954 елда алар

Шубан башлангыч мәктәбенә күчәләр һәм лаеклы ялга киткәнче шул мәктәптә эшлиләр. Нәфисә апа укытучылык хезмәте өчен 1949 елда "Аеруча хезмәт күрсәткән өчен" медале белән бүләкләнә. Әхәт абый мәрхүм инде, урыны оҗмахта булсын.

Хәсәншәех авылы өчен тагын бер билгеле шәхес — Пүскән авылы кешесе Гыйльмуллин Нигъмәт. 1940 елда Хәсәншәех авылы мәктәбенә мөдир итеп билгеләнә, ләкин озак эшләргә туры килми, сугышка китә. 1942 елда сугышта каты яралана, тазарып чыкканнан соң кайтып, Хәсәншәехта укытучылык эшенә керешә, ләкин бу авыр елларда Хәсәншәехта тагын да җаваплырак эшкә тартыла — районның иң зур колхозларыннан берсе — "Кызыл көч" колхозына рәис итеп сайлана. Бу эшне ул 1945 елга кадәр башкара, соңыннан башка эшкә күчерелә, ә хатыны Әминә Хәйруллина сугыш елларында Хәсәншәех мәктәбендә укыта.

Анастасия Архипова һәм Әхәт Сәгъдуллин.

Район архивында сакланган гыйбрәтле бер мәгълүматны китерим. 1939–1940 уку елында Хәсәншәех башлангыч мәктәбендә 161 бала укыган, аларны дүрт укытучы укыткан, өлгереш 69%, дип күрсәтелгән (ул вакытта өлгермәүче укучыларны сыйныфында күчермичә калдыру бар иде). Бүгенге көндә Хәсәншәех мәктәбендәге 104 укучыны 24 укытучы укытып, тәрбия эше алып бара.

Әлеге мәгълүматны ул вакыттагы укытуның хәзерге белән чагыштырганда нинди авыр шартларда баруын күз алдына китерү өчен бирәм. Сыйныф бүлмәләре гаҗәеп кысан, күргәзмә әсбаплар бик аз, бер сыйныфта яшь аермасы өч-дүрт ел булган балалар укый, шуңа тәртип тоту да бик авыр була.

Бөтен гомерләрен Хәсәншәх авылы балаларына белем һәм тәрбия бирүгә багышлаган Хәсәншәехның үз кызлары Исламова (Әхмәтова) Сара, Сәләхова (Солтанова) Сәгурә апалар турында аерым язып китү дөрес булыр. Алар икесе дә 1942 елда Балтач урта мәктәбен тәмамлыйлар һәм авыр сугыш елларында үзләренең туган авылларында укыта башлыйлар, бер үк вакытта Казан педагогия училищесын читтән торып укып тәмамлыйлар. Бу унҗиде-унсигез яшьлек кызларга кырыгар укучылы сыйныфларда ач-ялангач укучыларны укыту гына түгел, авылдагы башка бик күп эшләрне башкарырга туры килә: агитатор булып эшләргә, клуб эшендә ярдәм итәргә, сугышчыларга җылы кием җыярга, ярлы авылдашларыннан танклар колоннасына, самолетлар эскад-

Сара Әхмәтова укучылары белән. 1969 ел.

рильясына дип акча җыярга, авыр хәлдәге авылдашларына ярдәм итәргә. Сара апа шул сугыш елларында мәктәп җыештыручы булып эшләүче Зөһрә апаның көн саен дүрт чиләк аш пешереп, көянтә-чиләк белән алып килеп балаларга ашатуын да искә ала.

Сара апа белән Готыф абый, Сәгурә апа белән Рәүф абый гаилә корып, бишәр бала тәрбияләп үстерделәр. Башлангыч мәктәптә укытып, бер үк вакытта биш бала да тәрбияләп үстерүне чын фидакарьлек дип санарга кирәктер.

Укытучы Сәгурә Солтанова.

Авыр сугыш елларында Хәсәншәех мәктәбендә Кузьмин Степан, Мөхәммәтъярова Рәшидә, Исмәгыйлева Мәгъсүмә, Миңнемуллина Фәнзия, Хәбибуллина Гөлчирә, Вәлиуллина Асия эшләгәннәр. Сугыш елларында башлангыч мәктәпләрдә хәрби хәзерлек (военное дело) дәресләре укытылды. Хәрби хәзерлек дәресләрен сугыштан яраланып кайткан Сосна кешесе Сибгатуллин Хөрмәтулла, Кенәдән Нургалиев Мөбарәкләр алып барганнар. 1945 елда Арча педагогия училищесын тәмамлап, Хәсәншәех мәктәбенә Таузар егете Гомәров Вагыйз килә. Сугыш вакытында башлангыч белем ала алмаган балалар да шактый була, шуңа алар өчен 1945 елдан башлап кичке мәктәпләр оештырыла. 1948—1949 елларда Хәсәншәехта башлангыч сыйныфларның кичке мәктәбендә Түбән Кенә авылыннан Арча педучилищесын тәмамлап кайткан Зарипова Дания укыткан.

Икенче баскыч мәктәп мәсьәләсендә Хәсәншәех авылы ничектер кыерсытылган хәлдә кала. Балтач волостенда халык саны иң күп булган авыл булуына карамастан, анда беренче мәртәбә җиделлык мәктәп фәкать 1950 елда гына ачыла. Хуҗалык китабын-

Хәсәншәех җидееллык мәктәбенең VI "А" классы укучылары укытучылары белән. 1952 ел.

Хәсәншәех мәктәбенең укытучылар коллективы. 1953 ел.

дагы саннардан күренгәнчә, 1937 елда Хәсәншәех авылында җиде яшьтән уналты яшькә кадәрге 262 бала була. Ә Хәсәншәехтан халык саны буенча шактый калышкан Апаз, Карадуган, Түбән Кенә, Носы, Чапшар авылларында тулы булмаган урта мәктәпләр сугышка кадәр үк, ягъни 30 нчы елларда ук ачыла. Хәсәншәехта җидееллык мәктәп 1950—1951 уку елында гына эшли башлый. Ул мәктәпне оештыручы, беренче директоры — Хәсәншәехның үз кешесе Әхмәтов Готыф абый була (сүз уңаенда, Готыф абыйдан соң беркайчан да Хәсәншәехның үз кешесе директор булып эшләмәгәнен әйтеп китәргә кирәк).

Готыф абый сугышка кадәр Балтач мәктәбен (беренче чыгарылыш) тәмамлый, бераз гына үз авылы мәктәбендә укытканнан соң, сугышка китә һәм сугыштан соң 1950 елга кадәр Шубан башлангыч мәктәбендә директор булып эшли. Готыф абыйга мәктәп биналары төзү, өч мәчетне берләштереп, мәктәп итеп салу, укытуның материаль базасын булдыру, яңа коллектив туплау буенча зур эш башкарырга туры килә. Бу вакытта мәктәпнең һәр сыйныфы параллель (икешәр), беренче уку елында иң югары сыйныф бишенче сыйныф була. Элеккеге укытучыларга Ихсанова

Дилбәрия, Салихова Маһирауза, Садыйкҗанов Әдһәм, Нигъмәтҗанова Сәгыйрә, Латыйпов Шаһинур, Медведева Валентина, Сафина өстәлә. 1953 елдан завуч булып Әлмәт районы кызы Миңнебаева Мөтәвәрига эшли. 1954 елда мәктәп директоры итеп Дәүләтшина Асия билгеләнә, 1955 елда аны Әхтәмов Рәхим алыштыра, ә аның хатыны Ясминә татар теле укыта.

Бәхетсезгә вакытсыз дигәндәй, мәктәпкә яңадан кыскарту куркынычы яный. 1955 елда мәгариф министрлыгыннан Көшкәтбаш, Сосна, Хәсәншәех мәктәпләрен күрше мәктәпләргә кушу турында күрсәтмә килә. Бу мәктәпләрне бетерүнең гомуми мәҗбүри укытуны тормышка ашыруга кире тәэсир ясыйсын, күрше мәктәпләрнең ерак булуын һәм бу мәктәпләрне саклап калырга кирәклеген нигезләп, Балтач район Советы башкарма комитеты махсус карар кабул итә. Мин шул карардан Хәсәншәехка кагылганыннан өзек китерәм: "...население Хасаншаиха занимается кустарничеством. Поэтому родители стараются использовать детей на возделывании кулей, не отпуская в школу. Закрытие Хасаншаихской семилетней школы приведет к не охвату детей учебой..." Ул вакытта Хәсәншәех җидееллык мәктәбе ябылмый кала. Ләкин бу фаҗига аңа барыбер килеп җитә.

1957 елда Хәсәншәех авылын "Северный" совхозы составына кушалар һәм ул "Кызыл юл" (Тукай) районына күчә. 1959 елның 12 октябрендә Тукай районы Әтнә районына кушыла һәм яңа Тукай районы үзәге итеп Олы Әтнә авылы билгеләнә. Бу — Хәсәншәехтан район үзәгенә сиксән чакрым, ә Балтачка кадәр унөч чакрым. Тукай район Советы башкарма комитеты үзенең 162 нче номерлы, Хәсәншәех җидееллык мәктәбен бетерергә (упразднить), дигән карар (1960 ел 17 май) нигезендә эш итә, мәктәп башлангыч мәктәп итеп кенә калдырыла. Һәм шул карар нигезендә Тукай районы мәгариф бүлеге 1960 елның 20 июнендә приказ чыгара. Ул приказ нигезендә Хәсәншәехнең 5-7 нче сыйныф укучылары Апаз мәктәбенә йөрергә тиеш була. 5-7 нче сыйныфлар өчен булган барлык укыту әсбаплары, җиһазлары, мебельләре Апаз мәктәбенә бирелә. Хәтта укытучылар өчен салынган фатирны да Апазга күчерергә, диелә. Район җитәкчеләре үзәктән сиксән чакрым ераклыктагы, яңа гына шул район составына кергән авыл мәктәбенең язмышы белән якыннан кызыксынмый, укучылар санының берничә елдан кискен артачагын анализлап тормый. Чын мәгънәсендә, фаҗига тудырырлык карар кабул ителә. Сигез елдан, 1968 елда, мәктәпне кабат ачканда сыйныфлар бар да параллель була, ягъни бер елда туган балалар саны кырыктан арта.

Бу хәлләр килеп чыгуның объектив һәм субъектив сәбәпләре бар. Беренчедән, район үзәге Балтачтан унөч чакрымда гына булган Хәсәншәехның "Северный" совхозына кушылып күрше районга китүе — үзе үк ялгыш юл. Икенчедән, мәктәп директорының шушы авыл кешесе яки шунда төпләнеп эшләүче-яшәүче булмавы. Мәктәпкә керәсе балалар саны җиде ел алдан билгеле була, биш-алты елдан балалар саны нык артачагын, яңадан мәктәп ачарга туры киләчәген исбатлап, мәктәпне саклап калып булыр иде. Шул вакыттагы вакыйгаларның шаһиты булган бер күрше мәктәп директоры сөйләве буенча, районда Шекә мәктәбен Шушмабаш мәктәбенә яки Хәсәншәех мәктәбен Апаз мәктәбенә кушу мәсьәләсе куела. Хәсәншәех мәктәбендә мәктәп директоры белән бер укытучы арасында барган низагның шикаятьләрен тикшерүдән туйган РОНО хезмәткәрләре Хәсәншәех мәктәбен бетерүне хуплыйлар. Чынлыкта, Шекә мәктәбендә укучылар саны Хәсәншәех мәктәбеннән кимрәк һәм Шекә белән Шушмабаш арасы Хәсәншәех белән Апаз арасына караганда, якынрак та була.

Минем бу мәсьәләгә озаграк тукталуым шуңа: мәктәпнең ныклы матди базасын булдыру, эшчән педагогик коллектив туплау, матур традицияләр булдыру кыска вакытта гына башкарыла торган эш түгел, аңа еллар кирәк. Моңа мәктәпне бетерүнең, гомумән авыл тормышына тискәре йогынтысы булуын өстәргә кирәк. 1968—1969 уку елыннан Хәсәншәехта сигезьеллык мәктәп ачыла. Аның директоры итеп Башкортостан ягыннан килгән Рафис Харисов билгеләнә, Мөхәммәтҗанов Илдус завуч була. Мәктәп кабат ачылган елларда укытучы булып эшләүчеләр: Габделфәрт Баһавиев, Тәбрик Гомәров, Мәдинә Мөхәммәтҗанова, Диләрә Нуриева, Рамза Лотфуллина, Г. Заһидуллина, З. Хәкимова, М. Заһриева, Заһидә Галимуллина (Бәдгыева), Халидә Әхмәдуллина, Тәбрис Хөсәенов (ул соңыннан Карадуган урта мәктәбенә күчте, бик тырыш, талантлы укытучы, "Татарстанның атказанган укытучысы" дигән мактаулы исемгә лаек булды), Әкрәм Гыйләҗев, Рәсимә Сәләхова, Вячеслав Филиппов, Гөлҗифар Таһавиева, Миңнегөл Вәлиева, Мәдинә Гыйльманова, Мөнирә Фатыйхова, Раушания Закирҗанова (өлкән пионервожатый), Фәизова (өлкән пионервожатый), Алсу Ибраһимова, Ф. Миңнехәеров, Р. Закиров, М. Сафиуллина, Н. Миңнебаев, А. Минҗанова.

1970 елның 1 сентябреннән мәктәп директоры булып Таузар авылыннан Гомәров Тәбрик эшли, 1973 елның март аеннан аны Апаз авылы кешесе Миңнебаев Хәмбәл алыштыра һәм директорлык вазифасын 1979 елның августына кадәр башкара. Ул директор булып эшләгән елларда укыткан укытучылар Хәмбәл Миңнебаевичның таләпчән җитәкче, оста педагог булуын искә алалар. Миңнебаев Хәмбәл тырыш хезмәте өчен "РСФСРның халык мәгарифе отличнигы", "Хезмәттәге батырлыгы өчен", "В. И. Ленинның 100 еллыгы" медальләренә һәм башка бүләкләргә лаек була.

1979 елның 1 сентябреннән мәктәпне шул ук Апаз авылы егете Минҗанов Марсель җитәкләп китә, ул 1988 елга кадәр эшли. 1988 елдан 1992 елның августына кадәр директор — Сәләхов Шамил. Аны кабат Россиянең халык мәгарифе отличнигы Минҗанов Марсель алыштыра һәм 2001 елга, ягъни лаеклы ялга киткәнче директорлык вазифасын башкара. 1995 елда яңа, бөтен уңайлыклары булган типовой мәктәп ул эшләгәндә файдалануга тапшырыла.

2001 елның 1 сентябреннән мәктәп директоры итеп кабат Сәләхов Шамил билгеләнә һәм бүгенге көндә дә мәктәп белән җитәкчелек итә. Ул Хәсәншәех токымы, Каргалы авылы кешесе. Ул да халык мәгарифе отличнигы.

Хәсәншәех авылы мәктәбендә директорлар еш алышынган кебек, укытучылар да гел алышынып торган, шуңа күрә исемнәре төшеп калганнар үпкәләмәсеннәр иде.

Хәсәншәехның үзеннән чыккан укытучыларны, кайберләрен кабатлау булса да санап китик: Абдуллин Газиз, Мәннапов Мәннаф, Исламов Муллагали, Мәгъсүмов Габделхак, Садыйков Кәрим, Хәбибуллина Гөлчирә, Әхмәтов Готыф, Сәләхова Сәгурә, Мәгъсүмова Рабига, Мәгъсүмова Шәгъвәнә, Исламова Сара, Гыйләҗев Әкрәм, Әхмәтов Мансур, Сәләхов Хөрмәтулла, Сәләхова Рәсимә, Әхмәдиева Сания, Закирова Диләрә, Салихова Тәслимә, Сәлихова Ясминә, Абдуллин Рәсим, Закирова Кадрия, Гафетдинова Флера, Гыйльмуллина Фәридә, Гыйльмуллина Рәсимә, Вәлиев Зөлфәт, Галиева Илсөяр, Закирова Гүзәлия, Сәгыйтҗанова Румия, Сәгыйтҗанова Гөлфинә, Хәйруллина Динә, Нуриева Тәнзилә, Хөсәенова Илүзә, Хәбибуллина Рамза, Галиева Илгизә, Нәбиева Рәмзия, Хәбирова Роза,

Хәсәншәех мәктәбе — авыл күрке.

Сабирова Руфия, Хәйруллина Ләйсән, Хәйруллина Энҗе, Мостафин Дилүс, Хәбибуллин Илсур, Әхмәдуллин Данис, Мәгъсүмова Фәридә, Галиев Рәдис, Гатин Рамил, Сәгыйтҗанова Гөлсинә, Солтанова Гөлназ, Сәмигуллина Гөлназ, Әхмәтов Әхтәм, Мостафин Данис, Әхмәтова Ләйсән, Әхмәтова Алсу, Хәйретдинова Гүзәл.

Сугыш елларында һәм сугыш арты елларында Хәсәншәехтан техникумнарда һәм институтларда укучылар булмаган. Мин Балтач урта мәктәбендә 1945—1948 елларда укыдым, 1950—1955 елларда укыттым. Ул елларда да Балтач мәктәбендә Хәсәншәехтан укучы берничә кеше генә булды. Мин Балтач мәктәбендә укыткан 1950 елларда Хәсәншәехтан килеп Мәҗитова Роза һәм Мәннапова Надия укыдылар, яхшы укучылар исәбендә булдылар. Мин Надиянең класс җитәкчесе дә булдым. Надия үзе белән бергә укыган Кенә егете Ибраһимов Камилгә кияүгә чыкты. Алар икесе дә мәрхүмнәр инде. Кызлары Кадрия фәннәр кандидаты, доцент. Хәсәншәехта җидееллык мәктәп оешу һәм Кенәдә урта мәктәп ачылу да этәргеч ясагандыр, 1960 еллардан соң институтта укучылар да күренә башлый.

Казан авыл хуҗалыгы институтына беренче юл салучы (гомумән, Хәсәншәех авылыннан сугыштан соң институтка барып керүче дисәк тә дөрестер) Хәйриев Фарадис була. Кенә мәктәбендә мин аны укыткан да идем, бик тырыш, ягымлы булып истә калган. Ул институт тәмамлаганнан соң, Алабуга районында зур совхозларны җитәкләде, район авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы булып эшләде. Кызганыч, иртә вафат булды, урыны җәннәттә булсын. Казан ветеринария институтына егетләрдән беренче булып Солтанов Габдерәфыйк, кызлардан Әхмәтова Фирдәүсәләр барып укый башлаганнар. Соңыннан, бу институтта Хәсәншәехтан укучылар күбәйгәч, аны Хәсәншәехлылар "үзебезнең институт", дип йөртә башладылар. Ветеринария институтын тәмамлаган хәсәншәехлыларның саны утыздан артып китә.

Хәсәншәех егетләре һәм кызлары башка югары уку йортларында да укыйлар. Үзенә хәрби һөнәр сайлаган Хәсәншәех егете дә бар. 1958 елда туган Вәлиев Рөстәм, Хәсәншәех мәктәбен тәмамлаганнан соң, 1973—1975 елларда Казан Суворов училищесында укыган, 1979 елда Чиләбе югары автомобиль командалык училищесын тәмамлап, подполковник дәрәҗәсенә кадәр үсеп, полк командиры урынбасары булып

Рөстәм Вәлиев.

Мөнәвәрә апа һәм Котдус абый Әхмәтовлар.

Мәнәвәрә апа балалары белән.

хезмәт итеп запаска чыга.

Хәсәншәех авылыннан институтта укучылар турында сүз алып барганда Котдус һәм Мөнәвәрә апа Әхмәтовларның балалары турында аерым әйтеп китмичә булмый. Алар үзләре бер рекорд куялар — җиде балаларының җидесе дә югары белем ала. 1949 елда туган олы кызлары Рәйсә 1974 елда авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый, Балтачта “Селекс” ширкәтендә баш хисапчы; 1951 елда туган икенче кызлары Фирдәүсә Казан ветеринария институтын тәмамлый, “Связьстрой” төзү оешмасында баш хисапчы; 1954 елда туган олы уллары Кави Казан ветеринария институтын тәмамлый, Алабуга районының “Волна революции” авыл хуҗалыгы кооперативы рәисе; 1956 елда туган Каюм Казан медицина институтын тәмамлый, Мамадыш үзәк больницасында бүлек мөдире; 1958 елда туган Камил Казан медицина институтын тәмамлый, Алабуга шәһәре үзәк больницасында хирургия бүлеген җитәкли; 1961 елда туган Равил Казан ветеринария институтын тәмамлый, Мамадыш районының “Бекас” оешмасында (ООО) генераль директор; кече уллары — 1963 елда туган Илдус Казан ветеринария институтын тәмамлый, Алабуга районында авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы. Сугыш ветераны Котдус абый үзе Балтач районында төрле җитәкче урыннарда эшләде.

Түбәндә төрле институтларда укып, аларны тәмамлаучылар исемлеген китерик:

Казан дәүләт ветеринария академиясен тәмамлаучылар:

1. Әхмәтова Фирдәүсә Котдус кызы — 1968–1973 еллар
2. Солтанов Габдерафик — 1969–1974 еллар
3. Әхмәтов Финсур Готыф улы — 1970–1975 еллар
4. Хәйриев Равил — 1970–1975 еллар
5. Әхмәтов Марат Готыф улы — 1971–1976 еллар
6. Әхмәтов Кави Котдус улы — 1971–1976 еллар
7. Солтанов Искәндәр — 1971–1976 еллар
8. Солтанов Нәкыйп — 1972–1977 еллар
9. Гыйльметдинов Илгиз — 1972–1977 еллар
10. Салихов Габделнур — 1972–1977 еллар
11. Хәйриев Рафаэль — 1972–1977 еллар
12. Гыйльмуллин Рәфкат — 1972–1977 еллар
13. Йосыпов Рәкыйп — 1972–1977 еллар
14. Минһаҗев Вагыйз — 1973–1978 еллар
15. Мәгъсүмов Рудил — 1973–1978 еллар
16. Минһаҗев Таһир — 1974–1979 еллар
17. Сәгыйтҗанов Мидхәт — 1974–1979 еллар
18. Сәләхова Рисәлә — 1974–1979 еллар
19. Закиров Марат — 1975–1980 еллар
20. Сәләхов Рәфкат — 1975–1980 еллар
21. Әхмәтов Таһир — 1976–1981 еллар
22. Рамазанов Мөбарәкҗан — 1977–1982 еллар
23. Әхмәтов Равил Котдус улы — 1978–1983 еллар
24. Салихов Габдерәис — 1978–1983 еллар
25. Хлопушин Радик — 1978–1983 еллар
26. Сәләхов Тәлгат — 1980–85 еллар
27. Хәбибуллин Илгиз — 1980–1985 еллар
28. Әхмәтов Илдус Котдус улы — 1981–1986 еллар
29. Хаҗиев Рәшит — 1980–1985 еллар
30. Әхмәтҗанов Альнур — 1981–1986 еллар
31. Әхмәтгалиев Дамир — 1982–1987 еллар
32. Шиһабетдинов Айдар — 1984–1989 еллар

Казан авыл хуҗалыгы академиясен тәмамлаучылар:

1. Хәйриев Фарадис
2. Әхмәтова Тәнзилә
3. Гыйльметдинов Рөстәм
4. Гыйльметдинов Тәбрик
5. Минһаҗев Ринат

6. Минһаҗева Зөләйха
7. Шиһабетдинов Мөнир
8. Сәгыйтҗанов Наил
9. Сәгыйтҗанов Миңнехан
10. Сәгыйтҗанов Миңнеәхмәт
11. Рамазанов Рәис
12. Фәйзиев Ринат
13. Хәйруллин Рөстәм
14. Хәбибуллин Габделхәй

Казан дәүләт медицина университетын тәмамлаучылар:

1. Әхмәтов Каюм Котдус улы
2. Әхмәтов Камил Котдус улы
3. Хаҗиев Рәшит — 1981–1986 еллар

Казан архитектура-төзелеш академиясен тәмамлаучылар:

1. Гобәйдуллин Әхәт
2. Галиева Әлфия
3. Хаҗиев Рөстәм

Казан дәүләт университетын тәмамлаучылар:

1. Закиров Илфат
2. Вәлиев Зөлфәт

Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаучылар:

1. Хәйриева Әлфия — 1967–1971 еллар
2. Хәйриева Фирдәүсә — 1969–1973 еллар

Казан химия-технология университетын тәмамлаучы:

1. Әхмәтова Тәслимә

Авылда колхоз төзелү

Безнең якларда коллективлаштыру, колхозлар төзү 1929 елларда башлана. Балтач районының кайбер колхоз отчетлары республика архивында (ТМА Ф-Р 5874 оп. 1) 1932 елдан саклана, ләкин күпчелек колхозларның отчетларын 1933 елдан гына табарга мөмкин. 1933 елгы отчеттан күренгәнчә, Хәсәншәех авылында төзелгән "Кызыл көч" промколхозына 251 хуҗалык берләшкән, барысы — 1173 җан, шулар арасыннан эшкә яраклысы 595 кеше булган. 32 хуҗалык колхозга 1933 елда гына кергән. Сөрү җирләре 2242,3 гектар, болыннары 104,8 гектар булып, барлык җир фонды 2516,86 гектар. Эш атлары — 137, 251 колхозчы хуҗалыгының 170 е сыерлы булуы әйтелгән. Бу башка авыллар белән чагыштырганда, уртачарак сан. Әлеге отчетта кохозның оешу елы дип 1931 ел күрсәтелгән. Хәсәншәех авылының 1937 елгы хуҗалык китабы (хозяйственная книга) сакланган, анда да күпчелек колхозчыларның керү вакыты итеп 1931 ел язылган. Шулай да сигез хуҗалыкның колхозга 1930 елда кергәнлеге күренә. Менә алар: Шәмсетдинов Гыйльметдин, Хөсәенова Миңсылу, Мәннапов Галләм, Фазлыев Хаҗи, Җамалиев Шәмси, Хаҗиев Гарәфи, Закиров Сабир, Галиев Гафур хуҗалыклары. Закиров Сабир абый үзенең истәлекләрендә шушы берләшкән хуҗалык колхозчыларының аны үзләренә рәис итеп сайлаганнарын яза һәм Газиз Абдуллинның хисапчы (бухгалтер) булуын әйтә. Колхозларга керү 1936 елга кадәр дәвам иткән.

Сабир ага Закиров (сулда) Хәсәншәех болынында.

1935 елгы отчет буенча "Кызыл көч" промколхозында 254 хуҗалык булган. Барлыгы 1331 җан, ә эшкә яраклылар 586 кеше. Колхозның эш атлары — 133, сыерлар саны 36 булуы күренә. Колхозда ун кырчылык бригадасы, колхоз рәисе — Гатауллин Бикмулла (ул Нөнәгәр авылы кешесе).

Бу промколхоз игенчелек һәм терлекчелектән тыш, чыпта сuктыру эше белән дә шөгыльләнгән, аның локомобиль (пар двигателе) белән эшләүче таш тегермәне дә була, ул район колхозлары җирләрен ашлау өчен известь җитештергән. 1936 елда промколхоз икегә аерыла. Бу турыда алдарак әйтелер. Хәйруллин Фазыл абый (1912 елгы) 1938 елдан башлап ундүрт ел бригадир булып эшләгән (хәтере әйбәт кеше, мин аннан шактый кызыклы мәгълүмат алдым). Ул 1931 елда колхозга өч "Фордзон" тракторы кайтуын, аны ничек каршы алуларын искә төшерде. Баштагы елларда зур колхозларга тракторлар биргәннәр. Ләкин тракторларга техник хезмәт күрсәтергә, аларны ремонтларга мөмкинлек булмагач, МТС (машина трактор станцияләре) төзелә. МТС тракторчылары колхозларга барып эшләгән — җирләрен эшкәрткәннәр, игеннәрен урып-җыйганнар. МТСтагы тракторлар, башка тагылма машиналар отрядларга бүленгән. Зуррак колхозларга аерым отряд беркетелгән. Кайбер отрядлар ике-өч колхозга хезмәт күрсәткән. Мәсәлән, 1941 ел башында районда 35 колхоз булып, шулардан 26 колхозга 16 отряд хезмәт күрсәткән. Хәсәншәех исә зур авыллардан саналган һәм анда аерым отряд эшләгән, Ватан сугышына кадәр үк авылның үз тракторчылары булган. Дәминов Бәдегый трактор отряды бригадиры булып эшләгән, 1937 елгы язгы ташу вакытында суга төшеп фаҗигале үлем белән үлгән. Аннан тыш тракторчы булып эшләүчеләр: Сәмиев Шәфыйк, Шәйхиев Хәйдәрҗан, Әсхәдуллин Нәби, Шәйхиев Бәдегый, Шәфигуллин Кави, ә Хөснетдинов Ишмөхәммәт исә комбайнчы булган.

МТСның колхозларга күрсәткән хезмәте (җир эшкәртү, чәчү, урып-җыю һ. б.) өчен түләү "натурплата" дип аталды. Ул хезмәт акчалата хисаплана һәм шул акча өчен колхоз икмәк белән түли, хәзерге чордагыча икмәк бәясе арзан куела, ә трактор хезмәте кыйммәт бәяләнә һәм шуның нәтиҗәсендә колхозлар дәүләткә җир исәбеннән мәҗбүри икмәк тапшыру планын үтәгәннән соң, "натурплата" хисабына күп кенә күләмдә икмәк тапшырырга тиеш булган. Шунлыктан колхозчыларга хезмәт көненә бүләргә икмәк аз калган, ә трактор хезмәтеннән файдаланмаган колхозлар хезмәт көненә күбрәк бүлгәннәр.

Мисалга 1940 елгы саннарны китерик.

Колхозлар исеме	**Җир мәйданыннан чыгып, мәҗбүри тапшыру**	**Трактор хезмәтенә натурплата түләү**	**Бер хезмәт көненә**
"Кызыл көч" (Хәсәншәех)	1768 ц	1348 ц	1 кг
"Марс" (Кенәбаш)	998 ц	27 ц	2,2 кг
"Көрәш" (Таузар)	687 ц	—	1,8 кг
Ленин исемендәге (Балтач)	2092 ц	1302 ц	0,7 кг

1941 елда да шул ук күренеш: “Кызыл көч”тә — 0,5 кг, “Марс”та — 3 кг, “Көрәш”тә — 1,9 кг, Ленин исемендәге колхозда — 0,8 кг.

Сугышка кадәр иң авыр ел — 1936 ел, ул корылыклы елда иген уңышы гадәттән тыш начар була. “Кызыл көч” колхозында ул бер гектарга 2 ц туры килгән, шуңа уңыш булу турында сүз алып барылмаган да. Бу елда авыл кешеләренең Казаннан икмәк ташулары, ул икмәкне тилмереп көтеп алуыбыз минем үземнең хәтергә нык уелып калган.

1937 ел, инде киресенчә, сугышка кадәр иген иң яхшы уңган ел. Ул елгы язгы чәчү бик авырдан барды, чөнки атлар арык, буразна арасына егылалар иде. Җир бик авырдан эшкәртелде, чәчелде. Шулай да табигать шартлары бик уңай килү нәтиҗәсендә ул еллар өчен күтелмәгән зур уңыш алынды. “Кызыл көч” колхозында 1 гектардан — 11 ц, күрше Таузарда — 12,31 ц, “Кызыл игенче”дә (Каргалы) 14,75 ц була. Шуңа хезмәт көненә дә икмәк мул бүленә. “Кызыл көч” колхозында бер хезмәт көненә 7,25 кг, Таузарда — 9,8 кг, “Кызыл игенче”дә 9,9 кг бүленгән. 1938 елда уңыш яңадан түбән була: 1 гектардан 3,72 ц гына чыга һәм хезмәт көненә дә 320 г нан бүленә. Гомумән, колхозчыларның тормышы табигать шартларына бәйле. Дәүләтнең ул вакытта колхозларга бернинди дә ярдәме юк.

Сугышка кадәр “Кызыл көч” колхозында рәисләр булып: Шәйхетдинов, Әхмәтов Муллагали, Фәйзрахманов Хәйби, Гарипов Закирҗан, Балтач авылыннан Кәримов Габдуллаяннар эшләгән. Гомумән, рәисләрнең бик еш алмашынып торуы күзәтелә.

Нуриев Солтан абый язмаларында әйтелгәнчә, колхоз төзелгәннән алып, 1957 елга кадәр (совхоз системасына күчкәнче), унтугыз колхоз рәисе алышынган.

Сугыш елларында Хәсәншәехта Түбән Кенә авылы егете Шәймуллин Мотыйк җитәкчелегендәге комсомол-яшьләр трактор отряды эшли. Бригадир ярдәмчесе — Борбаш кызы Исрафилова Гөлчирә, тракторчыларның да күбесе кызлар була: Минһаҗева Зөлкамал, Нәҗмиева Шәмсенур, Галиева Гөлбаһар, Нуриева Оркыя, Галимҗанова Майҗиһан. Шәрипова Сания, Әхмәтҗанова Зәйтүнә һәм Гыйльмуллина Факия комбайнчы булганнар.

Плугарлар (трактор сукасы өстендә утырып, җир башларында трактор борылганда суканы күтәртеп йөрүчеләр, сөрү тирәнлеген көйләүчеләр) да хатын-кызлар була: Алтынбаева Минсара, Газизова (Сәләхова) Сәвия. Бу вакытта Сәвия унбиш-уналты яшьлек кыз бала. Җил, яңгыр астында, ачык һавада сука өстендә утырып йөрүче кызларның нинди авырлык кичерүләрен күз алдына китерүе дә кыен. Җитмәсә, аларга тракторчыларга каралган гарантияле түләү дә юк, гади колхозчылар хисабыннан түләнгән, ягъни "таяк"ка эшләгәннәр.

Алга таба Җамалиев Рәүф абыйның немецлар турында сөйләгәнен укырсыз, чагыштырсак, бездә авыл хуҗалыгының никадәр артта калганын күрергә мөмкин.

Колхозчыларның сугыш елларындагы тормышын сөйләп, язып кына бетерерлек түгел. Иген чәчелсә дә, аның уңышы бик түбән була һәм хезмәт көненә дә бик аз бүленә. Чөнки булган ашлык кырып-себереп дәүләткә тапшырыла. Хәтта чәчүлеккә дигән ашлык та. Чәчүлек ашлыгын хатын-кызлар яз көне Шәмәрдән яки Арча станциясеннән чаналарга төяп тартып алып кайталар иде. Ул гына да түгел, колхозчы дәүләткә мәҗбүри ит, сөт, йомырка, йон, сарык сөте тапшырды. Самолет эскадрильясына, танк колоннасына диеп акча җыеп тапшырды, шулай ук алар мәҗбүри рәвештә заемга да яздырылды.

Бу авыр сугыш елларында механизатор отрядлары, чын мәгънәсендә, фидакарьлек күрсәтәләр, алар берничә мәртәбә ВЛКСМ өлкә комитетының Почет грамотасы белән бүләкләнә. Ә бригадир Шәймуллин "Иң яхшы бригадир" значогына лаек була. Отряд эшчәнлеге республика газеталарында яктыртыла. Бу — отрядның хезмәтен күрсәтә торган тагын бер гыйбрәтле мәгълүмат. Сугыш елларында трактор хезмәте күрсәтелә торган колхозларда, җир эшкәртергә көч җитмәүдән, күп кенә чәчүлек җирләре буш кала. 1945 елга, мәсәлән, шундый җирләр Балтач районында (Чепья районы кермичә) 14820 гектар җыела. Бу барлык чәчүлек җиренең 34,6%, ягъни өчтән береннән дә артык. Район Советы башкарма комитеты үзенең карарында җир мәйданнары якынча тигез булган Ленин исемендәге (Балтач авылы) һәм "Кызыл көч" колхозларын чагыштыра. Ленин исемендәге колхозда сөрелмәгән җир мәйданы 1069 гектарга, ә "Кызыл көч" колхозында 500 гектарга җитә. Ленин исемендәге колхоз һәм трактор отряды тәнкыйтьләнә. Димәк, бер үк шартларда Шәймуллин Мотыйк җитәкчелегендәге отрядның яхшырак эшләгәнлеге күренә. Монда, билгеле, Гыйльмуллин Нигъмәт рәислегендәге колхозчыларның да эше уңайрак булгандыр. Эшкәртелмәгән җирләрнең бер кадәресе эшкәртүгә көчләре җиткән колхозларга вакытлыча файдалануга бирелгән. "Кызыл көч" колхозының 100 гектар җире — күрше "Марс" (Кенәбаш) колхозына, 50 гектар җире "Кызыл игенче"гә бирелгән.

Әйткәнемчә, ул чордагы колхозчыларның ярымбушка эшләвен таякка эшләү, дип йөрттеләр. Аның мәгънәсе болайрак: колхозда эшләгән өчен эш күләменә карап хезмәт көне языла (билгеләнә). Исемдә калганнар буенча кайбер мисаллар: әйтик колхозчы кул белән 0,25 гектар (25 сотый) арыш урса, ул норманы үтәгән була һәм аңа бер хезмәт көне языла, артык эшләсә, әйтик, 30 сотый урса — 1,2 хезмәт көне, 20 сотый гына урса, 0,8 хезмәт көне языла. Колхоз рәисенә ике хезмәт көне, бригадирга 1,25 хезмәт көне языла. Ел буе эшләгән хезмәт көннәре җыйналып, ел ахырына шул хезмәт көннәренә ашлык бүлеп бирелә, акчалата түләү юк. Димәк, гади колхозчы 365 көн буе нормасын тутырып үтәп барса, елга 365 хезмәт көне җыйнала. Монда колхозчыга бернинди ял бирелмәвен, отпуск дигән әйбернең дә булмавын искәртик. Шул 365 хезмәт көненә 500 г нан икмәк бүленсә, елга 1 ц 82,5 кг икмәк тия. Язгы чәчү һәм урып-җыю вакытында колхозчыларга пешкән икмәк өләшәләр иде. Ул аванс дип атала һәм еллык икмәк суммасыннан чигерелеп калына. Шуның белән гаиләне тукландырырга, терлекләргә дә өлеш чыгарырга кирәк. Шуңа күрә колхозчылар хезмәтен таякка эшләү дип атадылар. Колхозда эшләп, тормыш алып барып булмады. Колхозчы үзенең бәрәңге бакчасы һәм терлеге белән көн күрде.

Зур югалтулар, авырлыклар, тилмерүләр белән яулап алынган Җиңү дә колхозларга һәм колхозчыларга җиңеллек китермәде. Дәүләтнең авыл хуҗалыгына ярдәме булмаганлыктан, иген уңышы түбән калды, терлекчелектән продукция алу да начар хәлдә иде. Шунлыктан колхозчылар хезмәтенә түләү дә бик аз микъдарда булды.

“Кызыл көч” колхозы буенча сугыш арты елларының кайбер күрсәткечләре:

Еллар	**1945**	**1946**	**1947**	**1948**	**1949**	**1950**
Бер гектардан уңыш	6,16 ц	3,26 ц	7,77 ц	4,2 ц	3,5 ц	4,7 ц
Бер хезмәт көненә икмәк	520 г	140 г	560 г	460 г	445 г	450 г

Еллар	**1951**	**1952**	**1953**	**1954**	**1955**	**1956**
Бер гектардан уңыш	4,8 ц	5,02 ц	6,78 ц	3,86 ц	8,08 ц	5,7 ц
Бер хезмәт көненә икмәк	310 г	800 г	1,2 кг	300 г	1 кг	400 г

Елына бер сыердан 600—800 литр чамасы сөт савып алына.

Сугыш арты елларында колхозларда хезмәткә түләүнең түбән булу сәбәпләреннән тагын берсе, ул да булса, трактор хезмәте өчен “натурплата” түләүнең гел арта баруы.

“Кызыл көч” колхозы күрсәткечләре:

Еллар	**1948**	**1949**	**1952**	**1953**	**1954**	**1955**
Җир мәйданына карап, мәҗбүри икмәк тапшыру	1207 ц	1040 ц	1284 ц	1413 ц	901 ц	1482 ц
Трактор хезмәте өчен түләү (натурплата)	2583 ц	3141 ц	4071 ц	3505 ц	1616 ц	2484 ц

Сүз дә юк, колхоз ул икмәк тапшыру заданиесен үти алмый, ул недоимка булып, икенче елга өстәлә (күчә). Шулай итеп, ул үтәп чыга алмаслык кабалага әйләнә.

Моның өстенә колхозчылар үз хуҗалыкларыннан сугыш елларындагыча дәүләткә акча налогы түләргә тиеш булдылар, мәҗбүри заемга яздырылдылар. Шулар өстенә мәҗбүри сөт, ит, йомырка, йон, сарык сөте (брынза), бәрәңге тапшырырга тиешләр иде. Шуңа күрә сугыш беткәннән соң да халыкның тормышы уңайга бармады.

Укытучы буларак, миңа бу хәлләрне күзәтергә, ул гына да түгел, шул эшләрне үтәүдә катнашырга туры килде. Кеше бу авырлыкка ничек итеп түзде икән, дип гаҗәпләнәм. Халык шулкадәр куркытылган, нинди генә авыр хәлгә калса да, үзенең ризасызлыгын белдерә алмаган.

1950 елда колхозларны эреләндерү компаниясе башлана. “Кызыл көч” колхозына “Кызыл игенче” колхозы кушыла. Моны колхозчылар тыныч кабул итә, чөнки Каргалы халкы шул ук Хәсәншәехтан күчеп утырган кешеләр. Димәк, алар егерме еллап кына аерым колхоз булып яшәп калганнар. Бу эреләндерү авыррак барган очраклар да булды. Түбән Кенә белән Югары Кенә авылларын берләштерү ансатрак булса да, Кенәбаш авылы (Марс колхозы) ике ел бу берләштерүгә бирешмичә йөрде, чөнки хезмәт көненә икмәкне чагыштырмача мул бүлгән алдынгы “Марс” колхозы артта калган колхозга кушылуның яхшылыкка илтмәвен сизде, ләкин өстән төшерелгән заданиене барыбер үтәделәр, 1953 елдан өч Кенә авылы берләште.

“Кызыл көч” колхозы уңганнары. 1947 ел.

Сугыштан соң, 1947 елда, Чебоксада (Биектау районы) трактористлар курсын тәмам-

Нурмөхәммәт Гафетдинов.

лап кайткан Гафетдинов Нурмөхәммәтнең тырыш һәм булдыклы механизатор икәнен бик тиз күреп, аны үз авылларында эшләүче трактор отрядына бригадир итеп куялар, ә Шәймуллин Мотыйк абый үзенең туган авылы Түбән Кенәдә эшләүче трактор отрядына бригадир итеп күчерелә. “Северный” совхозыннан “Ватан” совхозы аерылып чыккач, Нурмөхәммәт тракторны машинага алыштыра. Совхозның гына түгел, районның иң алдынгы шоферы күп кенә бүләкләргә лаек була, исеме районның Почет тактасына кертелә. Ул үзенә лаеклы алмаш хәзерләгән, аның дүрт улына — Харис, Равил, Тәбрис һәм Әдһәмгә — техника “җене кагылган”, алар әтиләре һөнәрен дәвам итүчеләр.



Бертуган Гафетдиновлар.

Сталин үлгәннән соң, властька килгән Н. С. Хрущевны бездә күбрәк тискәре ягы белән искә алалар. Ләкин авыл хуҗалыгы өлкәсенә дәүләтнең йөз белән борылуы ил белән ул идарә иткәндә башланды. Беренчедән, ул шәхес культын фаш итеп, Сталин чорында гаепсезгә төрмәләрдә утыртылган, үтерелгән кешеләрнең намуслы исемнәрен торгызырга — реабилитацияләргә юл ачты. Икенчедән, колхозчыларны югарыда әйтеп кителгән, санына-исәбенә дә чыга алмаслык төрле салымнардан азат итте, крестьянга сулыш алырга мөмкинлек бирде. Колхозларның да дәүләт алдындагы бурычлары кичерелде (списать ителде), авыл хуҗалыгына дәүләт ярдәм итә башлады. Ә 1958 елдан МТСлар бетерелеп, андагы тракторлар, комбайннар һәм башка авыл хуҗалыгы машиналары колхозларга, совхозларга бирелгәч, бу хуҗалыклар “натурплата” дигән яман аты чыккан түләүдән котылдылар.

Сугыштан соң Хәсәншәехта колхоз рәисе булып эшләгән кешеләр: 1942—1945 елларда колхоз рәисе булган Гыйльмуллин

Нигъмәтне Әхмәтов Муллагали алыштыра, 1947—1954 елларда рәис булып Сафин Гариф абый эшли, 1955 елдан колхоз рәисе итеп Әхмәтов Котдус сайлана, колхоз “Северный” совхозына кушылганчы ул шул вазифада була.

Рәислектән киткәч, Сафин Гариф абый Хәсәншәех фермасында мөдир булып тора. Ул эшләгән елларда “Кызыл көч” колхозы сөт савып алу буенча Балтач районында алдынгылар сафында булды, Гариф абый мактаулылар рәтендә иде. Мәсәлән, анда 1954 елда бер сыердан 1720 литр сөт савылган, ә күпчелек колхозларда ул 1000 литр тирәсе генә була. “Северный” совхозы сөтчелек совхозы буларак планлаштырыла. Бәлки, бу очракта Хәсәншәехта әйбәт сөтчелек фермасы булу да аны “Северный” совхозына кушуга йогынты ясагандыр.

Хәсәншәех авылы халкы тормышына кискен үзгәреш ясаган вакыйга — аның “Кызыл юл” (Тукай) районында яңа төзелгән “Северный” совхозына кушылуы. Гасырлар буе бергә яшәгән Балтач ягыннан аерылу бер үзгәлек булса; икенчесе — колхоз системасыннан совхоз системасына күчү. Гомумән, бу кушылу Хәсәншәех язмышына тискәре йогынты ясады дип уйлыйм. Беренчедән, ул авыл Советы, колхоз үзәге булудан мәхрүм калды. Балтач районы составында калса, беркайчан да бу хәл булмас иде, хәтта анда берара җидееллык мәктәп тә бетеп торды. Район үзәге ерагаюының никадәр зыян булуын әйтеп тә торасы юк.

Гариф абый Сафин (беренче рәт, сулдан өченче) хезмәттәшләре арасында.

“Кызыл көч” колхозы терлекчеләре Котдус ага Әхмәтов белән. 1956 ел.

Балтач районы архивында “Кызыл көч”

колхозын, андагы МТСның 13 нче номерлы трактор отряды милкен “Северный” совхозына тапшыру турында 1957 елның 30 мартында төзелгән акт һәм Балтач район Советының шул ук елның 23 апрелендә кабул ителгән карары саклана. Ул документлардан күренгәнчә, Хәсәншәехның “Северный” совхозына күчкән җире 2975 гектар булып, шуның 2514 гектары — сөрү җире.

“Северный” совхозына өч ДТ-54, бер У-2 тракторы, бер С-6, ике С-4 һәм бер СК-2,6 силос комбайны тапшырыла һәм бик күп тагылма кораллар, механизмнар, ягулык баклары һәм башкалар тапшырыла.

Авыл халкы авыл Советына Апазга, совхоз эшчеләре үз йомышлары белән совхоз үзәге Шушмабашка йөриләр. Ә районга йомышың төшсә, башта Яңа Кенәргә, соңрак Әтнәгә йөрделәр, ә хәзер Балтач аркылы узып кырык чакрым ераклыктагы Арчага йөриләр.

Вагыйз ага Кәримов.

1967 елда “Северный” совхозыннан берничә совхоз бүленеп чыга, шул исәптән — “Ватан” совхозы. Хәсәншәех авылы, шулай итеп, үзәге Апаз авылында урнашкан “Ватан” совхозының бер бригадасына әйләнә. Совхозның директор вазифасы Балтач авылы егете Кәримов Вагыйзгә тапшырыла. Сүз уңаенда, аның сугышка кадәр “Кызыл көч” колхозы рәисе булып эшләгән һәм Ватан сугышында һәлак булган Кәримов Габдуллаян улы булуын әйтеп китү кирәктер. Бу совхозда партоешма секретаре булып Әхмәтов Готыф абый эшләде. Төп төзелеш эшләре совхоз үзәгендә барды. Хәсәншәех өчен бу чорның истәлекле ягы шул булды: 1971 елда анда 0,5 гектар мәйданда беренче теплица, 1972 елда шул ук мәйданда икенче теплица төзелә. Теплицада 1971—1979 елларда

Теплицаны Хәсәншәехның үз осталары корды. 1971 ел.

Теплица уңганнары: Надия Сәмигуллина, Сәвия Сәләхова, Әнисә Нуриева, Гөлфия Зарипова, Гадения Галиева, Гасимә Салихова, Нәҗия Закирова, Зөлфирә Газизова.

бригадир булып эшләгән Сәмигуллин Вәлиулла сөйләгәннәрдән күренгәнчә, анда елына 1450 центнерга кадәр кыяр үстереп сатылган. Күп елларда беренче кыяр уңышы 1 Майга, ул вакытка өлгермәгән очракта да 9 Майдан калмыйча кыяр өлгерә торган булган. Бу безнең яклар өчен гаҗәп күренеш инде. Һәр теплицада сигезәр кеше эшләгән. Моннан тыш, совхоз Хәсәншәех җирендә 30 гектар мәйданда ачык һавада яшелчә үстерде. Совхозда җитештерелгән кәбестә, кыяр, помидор, кишер, керән, чөгендерне бик күп җирләрдән килеп алалар иде, яшелчәсе белән совхозның даны еракларга таралды. Үзгәртеп кору (перестройка) елларында бу теплица эшләүдән туктады, соңрак аның җиһазлары таркатылды, күпме кешеләр эш урынын югалтты. Хәзер бу теплицаны эшмәкәрләр Закиров Илһам һәм Илфат уңышлы гына эшләтеп җибәрделәр. Алар — Хәсәншәехта колхоз оештыручыларның берсе, Хәсәншәехта башка җитәкче эшләрдә эшләгән Закиров Сабирның оныклары. Хәзерге заман терминын кулланcак, 25 кешене эш белән тәэмин иттеләр. Мәйданы 1,5 га булган бу теплицада сезонга 150 тонна кыяр, 30 тонна помидор үстерелә.

Кәсепчелек, “Дружба” артеле, тегермәннәр

1895 елгы документ — Казан өязе Балтач волостенда “Кустарьчылык, ярдәмче хуҗалык һәм читкә китеп эшләү турындагы мәгълүматлар”да Хәсәншәех авылында тимерчелек белән бер кеше шөгыльләнү һәм аның еллык кереме 30 сум булуы; алты кешенең — балта остасы һәм аларның уртача еллык керемнәре 15 сум булуы; бер кешенең мич чыгару белән шөгыльләнүе — еллык кеременең 5 сум булуы; ике кешенең күн аяк киеме тегү-ремонтлау белән шөгыльләнүе, аларның еллык керемнәре 50 сум булуы; биш кешенең умарта тотуы һәм аларның гомуми кереме 20 сум булуы күрсәтелгән. Менә шушы мәгълүматлардан игътибарга иң лаеклысы: Хәсәншәехта 232 кешенең чыпта сугу белән шөгыльләнүе һәм аларның еллык керемнәре 1870 сум булу, минемчә. Балтач волостендагы 29 авылның берсе дә бу яктан Хәсәншәехка тиңләшә алмый. Калган авылларда исә биш-ун кеше генә чыпта сугу белән шөгыльләнгән.

Закиров Сабир абый (1902 елда туган) үзенең истәлекләрендә Батырша уллары Садыйк (1839 елгы) һәм Мөхәммәтша (1832 елгы, ул Абдуллин Гайнулланың бабасы) Казандагы чыпта сугу белән шөгыльләнүче Казан сәүдәгәрләре Тихомирновлардан өйрәнеп кайтып, Хәсәншәехта чыпта сугуны оештырганнар, дип яза. Чыннан да, Тихомирновлар чыпта суктыру белән шөгыльләнгәннәр һәм алар җитештергән чыпталар 1878 елда Парижда узган Бөтендөнья күргәзмәсендә көмеш медальгә, юкә курысыннан үрелгән эшләнмәләр (чыпта һәм чабата) 1893 елда Чикагода узган күргәзмәдә алтын медальгә лаек була (Татар энциклопедия сүзлеге, 656 бит).

Износковның 1885 елда чыккан мәгълүм китабында Хәсәншәехта чыпта сугу белән дүрт кеше шөгыльләнүе һәм аларның еллык кереме 80 сум булуы әйтелгән. Шулай булгач, Хәсәншәехта чыпта сугу 1870—1880 еллар арасында башлангандыр дип фаразларга була.

Моңа өстәп, 1937 елгы хуҗалык китабында 256 хуҗалыктан 228 енең авыл хуҗалыгыннан тыш, шөгыле чыпта сугу булуы әйтелгән. Чыпта сугуның аяк киеме төзәтү, мич чыгару һәм башка һөнәрләрдән аермасы шунда — аны бер хуҗалык үзе генә башкара алмый. Мин моны ачыклау өчен кыскача гына чыпта сугуның этапларын (технологиясен) күрсәтеп үтәм. Чыпта сугу (мунчаладан тукыма туку) өчен мунчала кирәк. Мунчала ясау өчен урманнан делянка алып, юкә агачын кисеп, аның кабыгын төшерергә кирәк. Ул эш җәй башында эшләнә. Кабыкны, махсус ясаган буа — "мунчала күле"нә батыралар. Ул шунда, җылы суда, җәй ахырына кадәр ята. Шул кабыкны судан чыгырып, аның эчке ягындагы мунчаласын тышкы кабыгыннан аералар һәм кояшта киптерәләр, ул чыпта сугу өчен чимал була. Бу эш башында революциягә кадәр байлар (купецлар) торган. Алар мунчаланы чыпта сугучы хуҗалыкларга таратып, суккан чыпталарын, дөресрәге, чыптадан теккән капны (капчык) җыеп алганнар. Күпләп җитештерелгән бу товарны балык, тоз һ. б. тутыру өчен файдаланганнар. Шуңа да аларны Апаз базарында гына сату өчен түгел, ерак шәһәрләргә озатырга — сатарга дип суктырганнар. Капларны саткач, чыпта сугучыларга хезмәт хакы түләгәннәр. Архив материалларыннан күренгәнчә, 1902 елда Садыйк бай Батыршин бер елда илле мең кап суктыра. Революциядән соң, НЭП чорында, бу эш белән шөгыльләнүче сәүдәгәрләр була, ә НЭП чоры тукталгач, бу арадашчыларны спекулянт, дип суд җаваплылыгына тарталар. Хәсәншәехтан Рәхмәтханов Фазыл шундый хөкемгә тартыла. 1936 елның 16 февралендә Балтач район Советы башкарма комитеты карарыннан күренгәнчә, әле хөкем срогын тутыргач та аның сайлау-сайлану хокукы торгызылмаган. Ләкин кап җитештерергә кирәк, аңа ихтыяҗ зур. Менә шул вакытта мунчала хәзерләп, чыпта суктыру эше белән колхоз шөгыльләнә башлый һәм шул колхоз, башка колхозлардан аермалы буларак, промколхоз дип атала. Хәсәншәехтан тыш, безнең якларда Арбаш промколхозы, Борбаш Сәрдегәне промколхозы була. Архив материалларыннан күренгәнчә (район Советы яки райком бюросы карарлары), бу промколхозларда авыл хуҗалыгы эше тиешенчә барса да, промысел эшенең канәгатьләнерлек бармавы күрсәтелә һәм авыл хуҗалыгы белән промысел эшен аерырга кирәклеге көн тәртибенә куела.

1936 елның 7 сентябрендә Хәсәншәех промколхозы гомуми җыелышы бу ике секторны аеру турында карар чыгара. Шул ук елның 12 сентябрендә Балтач район Советы башкарма комитеты утырышы бу җыелыш карарын канәгатьләндерергә кирәк дип таба. Бу утырышта Казаннан "Татлеспром" союзы вәкиле Гыйззәтуллин дигән кеше дә катнаша һәм колхоздан аерылган промысел артеле шул союз составына кабул ителә. Арбаш промколхозын бүлү 1935 елда ук эшләнә.

Шулай итеп, Хәсәншәех авылында "Дружба" исемен йөртүче кустарь артеле барлыкка килә. Билгеле, бу артельгә чыпта сугудан тыш халык кулланылышында булган башка әйберләр: чабата ясау, аркан ишү, агачтан халык кулланылышы әйберләре җитештерү бурычы куела. 1938 елда 205 кеше бу артельдә даими әгъза булып тора. Артельнең үз балалар бакчалары, кибетләре дә була. Аның конторасы баштагы чорда Садыйк бай йортына урнаша. Беренче рәисе Борнак авылы кешесе Маннапов Кадыйр. Ул — Балтач районында шактый еллар ВЛКСМ райкомында эшләгән, соңыннан район социаль тәэминат бүлеге мөдире вазифаларын башкарган Мәннапова Люциянең әтисе. Мәннапов Кадыйр соңыннан район Советы башкарма комитетында да эшли, Бөек Ватан сугышында һәлак була.

Шәйхи Шәрәфетдинов.

1939—1940 елларда "Дружба" артеле рәисе булып Карадуган авылында яшәүче Шәрәфетдинов Шәйхи эшли. Ул үзе Түнтәрдә туган, аннан күчеп утырган Чулпан авылында яшәгән (хәзер ул авыл юк инде). Безнең якта ул башка җитәкче урыннарда да эшләгән, хәзер мәрхүм инде, Карадуганда җирләнгән.

1945 елга кадәр артельдә рәисләр еш алмашынып торган. Сугыш елларында Закиров Сабирның да эшләгәне билгеле.

Хәким Гыйззәтуллин.

1945 елның декабреннән артель белән Таузар авылы кешесе Гыйззәтуллин Хәким җитәкчелек итә. Хәким абый 1916 елда Таузар авылында туа, фин сугышында катнаша, Бөек Ватан сугышында — офицер дәрәҗәсендәге танкист. Хәким абый Сталинград өчен барган сугышларда каты яралана. Терелеп кайтканнан соң, Арбашта сельпо (кулланучылар җәмгыяте) рәисе һәм Балтачта райсоюз рәисе булып эшләп, "Дружба" артеленә тәҗрибә туплап килә. Ул эшләгән елларда "Дружба" артеле үсештә була. Монда чыпта сугудан тыш, агач хәзерләп, аннан төрле җиһазлар эшләү, арбачана, төрле су савытлары, чаңгы ясау, бүрек, кепка калыплары эшләү һ. б. белән шөгыльләнәләр. Ул чорда яшьләрне бу эшкә өйрәтүче Карадуган авылының атаклы

"Дружба" артеле эшче-хезмәткәрләре. 1952 ел.

балта остасы, столяр Бикмөхәммәтов Ишмөхәммәт була. Чыпта сугу өчен мунчала күлләре Акчишмә, Кенәбаш, Нормабаш авыллары янында, Саба районында, хәтта Удмуртия Республикасында да ясала.

Артельнең хуҗалыгы зурая, остаханә, төрле цехлар, хуҗалык каралтылары төзелә. Йөк ташу өчен үзенең атлары, хәтта машинасы да була.

1947 елда, Хәким абый авырганда, артель рәисе булып Хәсәншәех кешесе Әхмәтов Котдус эшләп тора.

"Дружба" артеленең эшен күрсәтү өчен 1952 елда җитештерелгән продукция төрләре белән таныштырыйк (Балтач районы статистика идарәсе архивы ф. 87, оп. 1, д. 1—56). Бу елда 150 мең кап сугылган, мунчаладан 9613 килограмм бау ишкәннәр, 7035 метр мунчала-тасма хәзерләнгән, 2500 литрдан алып 6000 литрга кадәр сыешлы 79 чан (колхозлар һәм янгынга каршы көрәш өчен зур су савыты), төрле зурлыктагы 111 данә агач кисмәк, 414 стан (4 тәгәрмәч) арба тәгәрмәче, 16 тимерләнгән ат арбасы, 141 ат чанасы, 40 диван, 29 бер тумбалы өстәл, 53 парта, 14 китап шкафы, лекторлар өчен 5 кафедра, 50 бүрек һәм кепка калыбы, 600 кубометр төзелеш агачы, 370 кубометр утын, 193 тонна мунчала хәзерләнгән, кул белән 65 кубометр такта ярылган һ. б. Бу артель бик күп кешеләр өчен эш урыны, тор-

Артель эшчеләре Мансура Сафина һәм Гыйльмулла Йосыпов мунчала киптерүдә. 1962 ел.

Хезмәт юлын "Дружба" артелендә башлаган Әкрәм Гыйләҗев. 1954 ел.

Артельдә эшкә өйрәнгән Кенә авылы егет-малайлары: (сулдан) Нәҗип Идрисов, Әнәс Сәмигуллин, Борһан Вәлиев, Мөдәррис Галимуллин.

мыш чыганагы булган. Чыпта сугуда гаиләнең көче җиткән барлык кешесе катнашкан, җиде-сигез яшьлек балалар аркау телү, читлек үрү кебек эшләрдән башласа, зурраклары әти-әниләре белән кара-каршы эшләгәннәр, эшкә өйрәнгәннәр, акчаның кайдан килгәнен белеп үскәннәр. Безнең якның атаклы балта осталары да "Дружба" артеленнән чыкан: Хәсәншәехтан Гыйләҗев Әкрәм, Гарипов Исрафил, Сәйфиев Зыятдин, Галиев Нургаян, Йосыпов Сәфәргали, Таузардан Усманов Гыйльван, Гыйләҗев Әлтаф, Зыятдинов Сәйдәш, Кенәдән Галимуллин Мөдәррис, Сәмигуллин Әнәс.

1953 елның февралендә Гыйззәтуллин Хәким Арбаш, Карадуган һәм Таузар авылларын берләштергән Калинин исемендәге колхозга рәис итеп сайлана. 1953–1954 елларда "Дружба" артеле рәисе булып Таузар кешесе Әхмәтов Җәләй эшли, 1955 елдан, артель беткәнче, Чапшар кешесе Камалов Мәгъсүм рәислек итә. Илдә барган эреләндерү афәте "Дружба" артелен дә читләтеп узмый. 1957 елда ул Балтачның "Красный труд" артеленә кушыла, кыска гына вакыт эчендә аның йортлары, цех бинагары сүтелеп, Балтачка ташыла, юкка чыгарыла. Анда эшләгән кешеләрнең әйтүенә караганда, бу артельне бетерү турындагы карарны юкка чыгарганнар, ләкин инде эш узган, кем әйтмешли, "поезд киткән" була. Бу берләшү — артельне бетерү була, күпме кешене эшсез калдыра, яшәү чыганагын таратйта.

Сугыш алдыннан, сугыш чорында һәм сугыштан соңгы елларда Балтач районында (Чепьядан тыш) алты кустарь артеле була: Балтачтагы "Красный труд" инвалидлар артеле, "Стахановец" мехчылар артеле, Арбаштагы "Кызыл мехчы", Салавычтагы "Кызыл тукучы" һәм Борбаш Сәрдегәнендәге "Кызыл йолдыз" артельләре. Бу артельләр, югарыда әйтелгәнчә, халык һөнәрчелегенә нигезләп оештырылган. Арбаш, Карадуган, Таузар авыллары электән үк мех эше белән шөгыльләнгән. Оренбург ягыннан әрлән, йомран тиреләре алып кайтып, бу эшне оештыручылар Арбаш байлары була. Балтачта мех эшен оештыручы бай — Кәләметдин Җиһаншин. Шул нигездә "Стахановец" артеле оеша. Ә менә Борбаш Сәрдегәне авылында электән үк итек басу киң таралган була. Мәсәлән, 1914 елда бу авыл сәүдәгәре Гарифулла Насыйров бер елда биш мең пар итек һәм ката бастыра, еллык товар әйләнеше унбиш мең сумга җитә. Бу безнең тирәдәге байлардан иң зурысы булып чыга. Халыкта шундый гыйбарә сакланып калган, имеш, Гарифулла бай күкрәк кесәсенә сугып: "Мин Мортазаларны, Кәләмиләрне барысын бергә сатып ала алам", — дип әйтә торган булган. Аннан башка да Борбаш Сәрдегәнендә итек белән кәсеп итүче биш-алты бай булган. Борбаш Сәрдегәнендәге "Кызыл йолдыз" артеле итек басудан тыш, шырпы ясау, кап сугу белән шөгыльләнә, халыкка кирәкле башка әйберләр җитештерә.

Балтачтагы "Красный труд" һәм Салавычтагы "Кызыл тукучы" артельләре "Дружба" артеле тибындарак була, шундый ук продукция эшләп чыгара.

Югарыда күрсәтелгән, кустарьчылык һәм ярдәмче хуҗалык турындагы 1895 елгы мәгълүматта Хәсәншәехта тегермән барлыгы, аның бер хуҗалык карамагында булуы һәм еллык керемнәренең 75 сум тәшкил итүе теркәлгән.

1793—1803 елларны эченә алган икътисади искәрмәләрдән күренгәнчә (РГАДА ф. 355 оп. 1 ед. хр. 402), Хәсәншәех авылында әле тегермән булмаган, ә менә Кенә, Арбаш суларында җиде тегермән торган. 1856 елгы картада Хәсәншәехта инде тегермән булуы күренә. Башта тегермәнне вак суларга (инеш) гына корганнар. Зур суга тегермән салу күп чыгымнар сораган, шуңа аны байлар гына башкарып чыга алган.

Н. Н. Вячеславның 1878 елда Казанда чыккан "Казан губернасы торак пунктлары" исемле китабында Хәсәншәех тегермәнен Мамадыш бае (купец) Огарков арендалавы турында язылган. 1914 елда Хәсәншәех тегермәнен Казан мещаны Петр Игнатьевич Киселев арендалаган, аның ике он ташы, ярма яра торган бер ташы булган, тегермән бер ел эчендә 7500 пот ашлык эшкәрткән.

Совет власте елларында тегермәннәр дәүләт милке булып, Кукмара бистәсендәге махсус трестка карыйлар (буйсыналар) иде. Соңыннан алар колхозлар карамагына күчте. 1931 елдан Хәсәншәехта Балык Бистәсе районыннан күчеп килгән Хлопушин

Василий тегермәнче булды, аның улы Петр шактый еллар Хәсәншәехта авыл Советы рәисе булып эшләде, ә икенче улы Анатолий колхозда эшләде, данлыклы гармунчы иде.

Хәсәншәех тегермәне, Шушма суында урнашкан Янгул, Карадуган, Лызи тегермәннәреннән кала, эре тегермәннәрдән санала — район җиткергән гарнс (он тарткан өчен түләү) планнарыннан шундый нәтиҗә чыга. Югарыда әйтелгәнчә, тегермән өч ташлы була. 1949–1950 елларда тегермән буасы китү куркынычы туа. Балтач район Советы үзенең карарында буа һәм күперне ремонтларга кушып, төзелеш өчен агач һәм кредит бүлеп бирә. Күрәсең, эш эшләнмәгән — 1950 елның 20 августында, көчле яңгырда тегермән буасы җимерелә, күпере агып китә. Шуннан соң ул башка торгызылмый. Хәсәншәехта Шушма суына күпер һәм ГЭС (суга корылган электр станциясе) төзү өчен проект эшләнә, район Советы 1951 елда төзелеш өчен кредит һәм төзү материаллары бүлә, колхоз һәм авыл Советы рәисләренә бу эшне башкарырга кушып берничә тапкыр карар чыгара, ләкин ул карарлар үтәлми, төзелеш бармый.

Бу урында районда беренче 25 киловаттлы ГЭС күрше Таузар авылында төзелүен һәм аның 1950 елның 1 октябрендә эксплуатациягә бирелүен күрсәтергә кирәк. 1952 елда Лызи һәм Салавычта, 1953 елда Яңгул авылында ГЭСлар төзелә. 1937 елда районда утыз ике урында су тегермәннәре эшләгәнлеге, Аланда җил тегермәне эшләгәне билгеле. Сугыш һәм сугыш арты елларында да алар халыкка игелекле эшләрен башкардылар.

Кызганычка каршы, бүгенге көндә районда бер генә су тегермәне дә, ГЭС та булмавын әйтергә кирәк. Югыйсә, алар, хәзерге ягулык һәм электр энергиясенә бәяләр гел үсеп торган заманда, хуҗалыкларга никадәр файда китерә алырлар иде.

Медицина

Революциягә кадәр безнең якларда бердәнбер больница — Хотнядагы участок больницасы була. Ул дүрт волостька — Балтач, Мәмсә, Кишет һәм Кармыш волостьлары халкына — барысы 35 меңләп кешегә хезмәт итә.

Ә Балтач волостеның үзәге Кече Лызи авылында земский врач — фельдшер пункты була. Дәүләт архивында 1890 елның 13 мае белән тамгаланган документ саклана. Анда бу пунктны Кече Лызидан Балтачка күчерергә кирәклеге күрсәтелә, чөнки Балтач — базарлы зур авыл, халыкка йөрү өчен дә уңайлы. Ләкин фельдшер Борисова үзенең баласын укытырга Балтачта мәктәп булмауны сылтау итеп, күченүдән баш тарткан. Шулай да бу фельдшерлык пункты соңыннан Балтач авылына күчерелә.

Район архивы материалларыннан күренгәнчә, 1936 елда Балтач районының Балтач һәм Чепья авылларында ике дәвалау пункты (больница дисәк тә ярый), Яңгул авылында амбулатория, Нөнәгәр авылында акушерлык пункты, ә Хәсәншәех авылында фельдшерлык пункты була.

1936 елның гыйнвар аеннан башлап, Хәсәншәех фельдшерлык пунктын кырык ел буе Мәҗитов Гали абый җитәкләде.

Гали ага Мәҗитов.

Гали абый 1908 елда Арча районы Иске Масра авылында туган. Ул дүрт яшьлек вакытта әтисе, унбер яшендә әнисе үлеп китә. Шулай итеп, ул ятимлектә үсә, төрле балалар йортларында тәрбияләнә. Олы Мәңгәр балалар йортында тәрбияләнгәндә шундагы ШКМ — крестьян яшьләре мәктәбен тәмамлый. 1930 елда Казанда яңа ачылган медполитехникумга укырга керә һәм аны 1933 елда — беренче чыгарылышта — уңышлы тәмамлап, Яңгул амбулаториясендә фельдшер булып эшли. Югарыда әйтелгәнчә, 1936 елдан — Хәсәншәех авылында.

Гали абыйны безнең якта "врач Гали", дип йөрттеләр, тирә-як авылларда аннан медицина ярдәме алмаган кеше сирәк калгандыр. Табибларда булырга тиешле бар сыйфат та — үз һөнәрен

Казан медполиттехникумы студентлары.
Өченче рәттә: сулдан җиденче – Гали Мәҗитов. 1932 ел.

бик яхшы белүе һәм кешеләргә карата игътибарлылык, киң күңеллелек бар иде Гали абыйда. Минем үземә дә аның ярдәме зур булды: 1944 елда урманда утын хәзерләгәндә иптәшемнең саксызлыгы аркасында башыма балта тиде, мине аңсыз дип әйтерлек хәлдә Гали абыйга алып барганнар. Вакытында тиешле ярдәм күрсәтеп, мин исән калганмын, баштагы җөе әле дә истәлек булып саклана.

Хәсәншәех авылының медицина үзәге.

Гали абый эшләгән чорда, бигрәк тә сугышка кадәрге, сугыш барган һәм аннан соңгы елларда, бик күп төрле авыру-чир таралган иде: трахома, кызамык, бизгәк, скарлатина, туберкулёз һәм башка төр йогышлы авырулар... Шуңа күрә аңа көнен дә, төнен дә, ялын да белмичә эшләргә туры килде. Ул эшләү дәверендә 360 баланы тудыруда — дөньяга кабул итүдә катнаша, шуның өстенә 32 тапкыр кан бирә. Гали абый почетлы донор иде. Медицина өлкәсеннән башка да бик кызыксынучан, киң карашлы кеше иде ул. Яңгул авылында эшләгәндә Гали абый, Яңгулның Сабир мулла тарафыннан безнең як тарихы буенча язып калдырылган зур дәфтәрне абыстайдан сорап алып укыган була һәм аннан тирә-як авыллар турында язылган урыннарын күчереп тә алган була. Бу язмаларда Таузар һәм Хәсәншәех авылларының безнең якның иң борынгы авыллары булуы күренә. Кызганыч, ул язып алган тарих битләре үзенең вафатыннан соң юкка чыга.

Гали абыйның тормыш иптәше Бәдәр апа Гали абый янында гомере буе санитарка булып эшләде. Гали абый эшләгән чордагы иң киң таралган, иң куркыныч авыруларның берсе — күз авыруы трахома иде. Балтач районы архивында бер гыйбрәтле документ саклана, анда 1937 елда элеккегеләренә өстәп 22 урында трахома пунктлары ачарга, диелгән. Шуларның берсе — Хәсәншәехта. Хәсәншәехта трахома белән авыручы 175 кеше барлыгы күрсәтелгән. Бу авыру белән авыручылар Югары Шубанда — 286, Смәелдә — 396, Орда — 346, Шеңшеңәрдә — 345, Чутайда — 345 һ. б. авылларда да трахома белән авыручыларның шактый булуы күренә. Әлеге пунктларда кыска сроклы курслар үткән махсус трахомадан дәвалаучы шәфкать туташлары эшли иде. Бу чирләр инде онытылды, хәзер һәр авылда медпунктлар эшли, ә Хәсәншәехтагысы заманча җиһазланган, башка кайбер больницаларны көнләштерерлек тә.

Гали абыйның архивын аның Балтачта яшәүче кызы — безнең районның күренекле милләтпәрвәре, Татарстан Югары Советы депутаты булган мәрхүм Мөдәррис Шәйхиевнең хатыны Роза ханым бирде.

Гали абый да, Бәдәр апа да күптән вафат инде, Хәсәншәех зиратына җирләнделәр, урыннары җәннәттә булсын.

Гали абый пенсиягә киткәннән соң, шәфкать туташы булып ике ел Хәсәншәехның үз кызы Солтанова Сәрия эшләде. 1975 елда Яшел Үзән шәһәрендәге медицина училищесын тәмамлап, Чувашия кызы Алексеева Алевтина эшкә килә һәм бүгенге көнгә кадәр халыкка игелекле хезмәттә. Ул Хәсәншәех егете Вәлиев Зиннурга кияүгә чыгып, шушы авыл кешесе булып калды. Алевтинадан тыш, анда Хәсәншәехның үз кызы Миннебаева (Вәлиева) Гөлзәмия (шәфкать туташы), Закирова Рәмзия (фельдшер) эшлиләр.

Бу медицина үзәгендә заманча җиһазланган стоматология, гинекология һәм физиотерапия кабинетлары бар, балаларны карау өчен аерым бүлек бар.

Җырлы-гармунлы авыл

Хәсәншәех авылын беренче күргән кешеләр аның төзеклегенә, матурлыгына игътибар итәләр. Урамга түре белән салынган биек йортлар, бизәкле капка-коймалар, өй түрендә чәчәккә күмелгән бакчалар бу йортта яшәүчеләрнең тырыш, шөгыльле һәм матурлыкка омтылган кешеләр булуы турында сөйли. Ә матурлыкка омтылган, аны аңлаган кешеләр җырлы-моңлы була, диләр. Монысы да хактыр, чөнки Хәсәншәехта үскән егетләр гармун, музыкага тартыла. Шуның нәтиҗәсе буларак, профессиональ артистлар да чыккан Хәсәншәехтан. Әйтик, Татарстанның атказанган артисты җырчы Люция Хәсәнова Хәсәншәех авылында җырлап күтәрелгән. Ул үскән гаилә җырлы-моңлы гаилә: сеңлесе Мәрьямнең җырлавына сокланалар, абыйсы Габделхәй, энесе Каюм гармунда үзләре уйнап, үзләре җырлыйлар. Люция Хәсәнова Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты, Г. Камал театрында вокал буенча педагог. Профессиональ артистлардан шулай ук Әдһәм Хаҗиәхмәтовны хөрмәт белән искә алыйк. Ул Казан театр училищесын тәмамлап, Казан дәүләт күчмә театрында (хәзерге Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры) артист булып эшләде, бик талантлы егет иде, кыска гомерле булды — урыны оҗмахта булсын. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле җырчысы Шамил Сәләхов та ансамбльнең күренекле җырчыларыннан саналды. Аның хатыны Ләлә ханым да шушы ансамбльнең җырчы артисткасы иде. Хәзерге вакытта Хәсәншәехның имамы, моңлы тавышы, эчтәлекле вәгазьләре белән аерылып тора. Аның энесе Данил искиткеч моңлы тавышка ия. Авылдашы Хәмидуллин Рәхмәтулла белән

Татарстанның атказанган артисткасы Люция Хәсәнова.

Спектакльдән күренеш. Үнда – Әдһәм Хаҗиәхмәтов.

Шамил Сәләхов.

Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле чыгышы. Сулдан өченче – Хәсәншәех килене Ләлә ханым Сәләхова.

бик күп үзешчән сәнгать смотрлары, концертларында катнашып, җиңү яуладылар алар.

1935 елда Хәсәншәехта туган, профессиональ музыкант дәрәҗәсендә эшләгән Әнәс Сабиров турында хәзергә әйтеп кенә узарбыз, чөнки алар гаиләсенә алдарак аерым бүлек багышланыр.

Хәсәншәех кешеләренең гармун-җырга тартылуы әүвәлдән килә. Хөснетдинов Сәләхетдин (ул минем җизнәм, әтинең апасы Маһикамалның ире) үзе бик матур җырлаган, ә аның бертуган энесе Каюм бик оста гармунчы булган. Бик чибәр бу егет Казан ресторannarында, байлар оештырган мәҗлесләрдә чыгыш ясаган. Аның энеләре Кашшаф һәм Котдус та гармунда бик матур уйнаганнар. Сәләх җизни (Нариман Сәләхе) оста мич чыгаручы, тимер һәм агач эшенең дә остасы. Ул үзенең олы улы Шамилгә гармун сатып ала, ул гармун соңыннан Сәләх җизнинең кече улы — туганыбыз Камилгә калды. Камил җизнидән калган тальян гармунда да, саратский ("русская система" дип йөртәләр) гармунда да бик оста уйнарга өйрәнде. Аның белән күп мәҗлесләрдә, сабан туйларында булырга туры килде. Ул үзе уйнап, үзе җырлап кешеләрне үзенең авызына карата иде. Камил катнашкан мәҗлесләр күтәренке күңел белән үтте, кулыннан һәртөрле эш килә торган туганыбыз инде мәрхүм — урыны җәннәттә булсын. Билгеле, Хөснетдиновлардан башка да Хәсәншәехта оста гармунчылар шактый. Бертуган Хәсби һәм Хәбибелхак Хәбибуллиннар, Хөснетдинов Җәләй һәм Нәҗмиләр гармунда яхшы

Авылның оста гармунчысы Камил Хөснетдинов.

уйнаганнар. 1931 елда Хәсәншәехка тегермәнче булып күчеп килгән Хлопушин Василий абыйның уллары: Павел, Николай, Анатолийлар да бик "зәһәр" гармунчылар иде, алар татар кызларына өйләнделәр, татар моңнарын татарлардан да уздырып сиптерделәр.

Сафура Габдрахманова.

Гармунчыларның осталыгы сәхнәләрдә, концертларда чарлана. Хәсәншәехның өлкәннәре Таузар кызы Габдрахманова Сафураның клуб эшен бик яхшы алып баруын сагынып искә алалар. Ул Хәсәншәехта 1952–1956 елларда эшләгән. Сугыштан соңгы елларда "Дружба" артеленең мәдәният-тәрбия чаралары буенча рәис урынбасары булып, югарыда телгә алынган Мәгъсүмова Фәгыйлә апа эшли. Аннан соң әлеге эшне 1952–1954 елларда Таузар авылы егете, педучилище тәмамлаган Хөсәенов Ислам дәвам итә. Алар Габдрахманова Сафура белән бергә авыл укытучылары, балалар бакчасы тәрбиячеләре ярдәмендә халыкка концертлар, спектакльләр хәзерләп күрсәтәләр, күрше авылларга йөриләр, район үзешчәннәре смотрында да уңышлы чыгыш ясыйлар. Бу чорларда Мостафин Зәкәрия, Абдуллин Габделхәй, Галиев Нургаян, Гарипов Исрафиллар гармунда уйнаганнар. Йосыпов Ринат (инде мәрхүм), Гыйләҗев Шәймулла, Әхмәтов Мансур оста баянчы булалар.

Габделхәйнең улы Рәсим, Исрафилның оныклары (улы — оста гармунчы Искәндәр уллары) Илназ һәм Илнур да гаилә традициясен дәвам итәләр.

Гомумән, Хәсәншәех турында сүз барганда, чыптачылар авылы дигән атка гармунчылар авылы, дип өстәсәк тә, ялгыш булмас.

Республика күләмендәге зур җитәкче булсалар да, ял итү мөмкинлеге чыкканда Әхмәтов Марат баянда үзе уйнап, үзе матур итеп җырлый, ә гармун "җене" кагылган Вагыйз Минһаҗев гармунда өздереп уйный һәм җырлый, шуның өстенә сабан туйларына үзе белән оста гармунчылар алып кайтып, бәйрәмгә ямь өсти.

Билгеле, бу язмада барлык гармунчыларны санап чыгу максат итеп алынмады. Хәзер авылда бик матур клуб һәм китапханә бар. Аларда Хәмидуллина Хәлимә, Хамматов Фирдүс һәм Хәбирова Гөлкәйләр эшли.

Җыр яшәтә, җыр яшәртә, җыр матурлый дөньяны, диләр. Авылларыбызда гармун моңы, дәртле җырлар тавышы тынмасын иде.

Хәсәншәехлылар Бөек Ватан сугышында

2005 елның язында Бөек Җиңүнең 60 еллыгын билгеләп үттек, ләкин җиңү зур корбаннар бәрабәренә яуланды. Татарстанның 700 меңнән артык улы һәм кызы илне сакларга китте, яртысына якыны кире әйләнеп кайта алмады. Балтач районыннан 11210 кеше фронтка китеп, шуларның 5981 е сугыш кырларында мәңгегә ятып калды. Арча районыннан 25 меңләп кеше сугышка китеп, шуларның 10 меңнән артыгы һәлак булды, хәбәрсез югалды. Ә Хәсәншәех авылыннан 282 кеше бу каһәрле сугышка алынып, шуларның 171 е илебез өчен барган изге сугышта шәһид китте. Хәсәншәехлыларның югалтулары бигрәк тә зур, үлүчеләр саны сугышта катнашучыларның 60% ын тәшкил итә.

Камил Нәбиев.

Шамил Сәләхов.

Искәрмә: ил күләмендә, республика һәм районнарда да югалтулар саны якынча гына, аны төгәл белүче юк. Кызганыч ки, бу бездә кеше кадере булмауны күрсәтә.

Хәсәншәехта, ни кызганыч, сугыш арты елларында төгәл исәп алынмаган. Бу китапны язганда, сугышка китүчеләр, үлеп калучыларны ачыклау кыен булды, чөнки кайбер гаиләләр читкә китүчеләр, авыл белән элемтәләре өзелгән, ә кайбер гаиләләр инде дөнья белән хушлашкан, төгәл мәгълүмат бирерлек танышлары да юк.

Бу сугыш бер гаиләне дә читләтеп үтми, кайбер гаиләләр өчен бигрәк тә зур афәткә әйләнә.

Камалиев Низами, уллары Гаяз, Кашшаф, Нургаян — бер гаиләдән дүрт кеше сугышка китә, дүртесе дә һәлак була.

Хәбибуллин Әхмәтҗанның дүрт улы: Фәрт, Шәкүр, Мәлик, Котдус сугышка алына, Котдус кына исән кайта.



БОЕВОЙ НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ
с фронта всем родным и знакомым!

Сугыштан килгән хат.

Сәмиев Хәбибулланың дүрт улы: Шәфыйк, Хәсби, Гарифулла, Фәйзи сугышка китәләр, бары Шәфыйк кына исән кайта. Бу күңелсез санауны тагын да дәвам итеп булыр иде.

Хәсәншәех авылыннан ирләр белән беррәттән, хатын-кызлар да сугышка алына, менә алар: Галиуллина Фатыйма, Мәгъсүмова Рабига, Төхфәтуллина Хәмдениса, Хафизова Гөлсем, Шакирова Мөкәррәмә. Сугышка кадәр укытучы булып эшләгән Рабига апа җан исәнлеге белән кайтса да, сугышта алган яраларыннан терелә алмыйча үлеп китте. Калган фронтовик кызлар да инде гүр ияләре булды, авыр туфраклары җиңел булсын.

Хәсәншәехта сугышка киткән 286 авылдаш арасында командирлар булып сугышканнары да байтак. Офицер Мәгъсүмов Әхәт, кече командирлар Абдуллин Гайнулла, Әхмәтов Готыф, Булатов Салих, Вәлиев Мәхмүт, Галиев Мөбарәк, Җамалиев Рәуф, Солтанов Рәуфнең сугыштагы батырлыклары турында бу китапта аерым язылыр.

Хәсәншәехта туып-үскән, Каргалы авылыннан сугышка алынган Садыйков Кәрим абый турында тулырак язып китү урынлы булыр. 1916 елда Хәсәншәех авылында туган Кәрим абый 1936 елда Арча педагогия училищесын тәмамлап, укытучы булып эшли башлый. 1939 елда армиягә алына, Ленинград шәһәрендә командирлар курсын тәмамлый. 1942 елда тупчы командир буларак, сугышка керә. Капитан Садыйков комадирлык иткән батарея Дон, Төньяк Донецк, Днепр, Днестр елгаларын кичкәндә зур батырлыклар күрсәтә. Аның Воронеж, Украина шәһәрләрен азат иткәндә, дошманның Кишинев группасын тар-мар иткәндәге каһарманлыгы китапларга язылган. Кәрим абый зур батырлыклар күр-

Кәрим Садыйков.

сәткән комадирларга гына бирелә торган Кызыл Байрак ордены белән бүләкләнә. Ул сугышчан хезмәтләре өчен Кызыл Йолдыз орденына, Сталинның рәхмәт хатларына һәм медальләргә лаек була.

Хәбибрахман ага Исмәгыйлев.
Күмәк фотода – уңнан беренче.

Сугыштан кайткач, Кәрим абый 1948–1951 елларда Балтач район Советы башкарма комитеты секретаре булып эшләде. Аннан соңгы гомерен тулысы белән укытучылык эшенә багышлады. Балтач һәм Кенә мәктәпләрендә миңа аның белән эшләргә туры килде, бунтарь йөрәкле, үткен һәм туры сүзле кеше буларак күңелгә кереп калды. Ул Кенә урта мәктәбендә физкультура һәм хәрби хәзерлек дәресләре укытып, лаеклы ялга чыкты. 1982 елда Югары Кенә авылында вафат булды, шунда җирләнде, авыр туфрагы җиңел булсын.

1914 елда Хәсәншәех авылында туган Гыйльмуллин Корбангали (Мингали) сугышка кадәр Казанда сәүдә техникумын тәмамлый. 1940 елда армиягә алына. 1941–1942 елларда Омск шәһәрендә урнашкан интендант (армияне тәэмин итү) хәрби училищесын тәмамлап, лейтенант дәрәҗәсен ала һәм Сталинград фронтында сугышка керә. 1943 елда Байкал арты хәрби округына күчерелә һәм 1945 елда Япониягә каршы сугышта катнаша. 1960 елга кадәр армиядә хезмәт итеп, майор дәрәҗәсенә күтәрелә. 1960 елда армияне кыскартуга эләгә һәм пенсиягә чыкканчы сәүдә һәм җәмәгать туклануы предприятиеләрендә җитәкче урыннарда эшли. Сугышчан хезмәтләре өчен “1941–45 елларда Бөек Ватан сугышында Германияне җиңгән өчен” һәм “Японияне җиңгән өчен” медальләре белән бүләкләнә. 2003 елда Балтач авылында вафат була.

Сабитов Салих хатыны һәм алты баласы белән 1937 елда Хәсәншәехтан Көнчыгыш Себергә күчеп китә. Олы уллары, 1921 елда туган Бакый, 1941 елда Чита өлкәсе Нерчинско-Завод хәрби комиссариаты тарафыннан мобилизацияләнә. Сугышта капитан дәрәҗәсенә күтәрелә. 1944 елның 19 мартында һәлак була, Брест өлкәсе Сырников районы Трущево авылында җирләнә (мәгълүматның бер өлеше “Хәтер” китабыннан алынды).

“Батырлык өчен” һәм “Германияне җиңгән өчен” медальләре белән бүләкләнгән Мансур Җәләев (Хөснетдинов).

1915 елда Хәсәншәехта туган, Бөек Ватан сугышында офицер булып катнашкан Хәйриев Нәфыйк сугышка кадәр тракторист булып эшли, 1940 елда армиягә чакырыла. Танкист-офицерлар мәктәбен тәмамлап, кече лейтенант дәрәҗәсен ала. Сугыштагы батырлыклары өчен Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. 1946 елда туган авылына кайта, кибетче, бригадир булып эшли. Сугыштан сәламәтлеге нык какшап кайту сәбәпле, 1954 елда вафат була.

Хәсәншәех авылыннан Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар исемлеге:

1. **Абдуллин Габидулла Абдулла улы** — 1900 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

2. **Абдуллин Мөбарәк Габдулла улы** — 1923 елда туган, сугышка 7.06.1942 елда китә, 1944 елда һәлак була.

3. **Әхмәтгалиев Гарәфетдин Әхмәтгали улы** — 1912 елда туган, һәлак була.

4. **Әхмәтҗанов Габделфәрт Әхмәтҗан улы** — 1913 елда туган, 1939 елдан читтә яши, сугышка 30.12.1941 елда китә, 12.10.1942 елда һәлак була.

5. **Әхмәтҗанов Йосыф Шакир улы** — 1908 елда туган, һәлак була.

6. **Әсхәдуллин Кәлимулла** — 1921 елда туган, һәлак була.

7. **Әсхәдуллин Нәбиулла** — 1915 елда туган, сугышка кадәр тракторист булып эшли, сугышта һәлак була.

8. **Әхмәдуллин Мотаһар Әхмәдулла улы** — 1896 елда туган, сугышка 10.05.1942 елда китә, 6.10.1943 елда һәлак була.

9. **Әхмәтҗанов Мәгъсүмҗан Әхмәтҗан улы** — 1905 елда туган, сугышка кадәр колхозда бригадир булып эшли, сугышка 1.10.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

10. **Әхмәдиев Хәмәтгали Әхмәди улы** — 1907 елда туган, сугышка 24.06.1941 елда китә, 1942 елның мартында һәлак була.

11. **Әхмәтҗанов Хәким Әхмәтҗан улы** — 1900 елда туган, сугышка 25.08.1941 елда китә, 12.11.1943 елда яралардан үлә, Тверь өлкәсе Макатиха станциясендә җирләнә.

12. **Әхмәтҗанов Фатыйх** — 1925 елда туган, һәлак була.

13. **Әсхәдуллин Шәйхулла** — 1907 елда туган, 1941 елда сугышка китә, һәлак була.

14. **Әхмәтҗанов Шәкүр Әхмәтҗан улы** — 1916 елда туган, сугышка 14.07.1941 елда китә, 1942 елда һәлак була.

15. **Вахитов Гарифҗан Вахит улы** — 1904 елда туган, сугышка 26.09.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

16. **Вәлиев Нәфыйк Вәли улы** — 1918 елда туган, һәлак була.

17. **Вәлиев Хәммәт** — 1911 елда туган, 1937 елда Казанга күченәләр, сугышка шуннан алына, һәлак була.

18. **Вилданов Габделхәй Вилдан улы** — 1925 елда туган, сугышка 28.01.1943 елда китә, хәбәрсез югала.

19. **Галиев Гариф Гали улы** — 1900 елда туган, 1937 елда Көнчыгыш Себергә китә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

20. **Галиев Ибраһим Гали улы** — 1921 елда туган, 1940 елдан читтә, сугышка 24.06.1942 елда китә, хәбәрсез югала.

21. **Галиев Котдус Миңнемулла улы** — 1924 елда туган, сугышка 21.06.1942 елда китә, хәбәрсез югала.

22. **Галиев Сәфәр Миңнемулла улы** — 1911 елда туган, 1935 елдан читтә, 1942 елда сугышка китә, 1942 елның мартында һәлак була.

23. **Галиев Муллагали** — 1923 елда туган, 1940 елдан читтә, сугышка 24.03.1942 елда китә, һәлак була.

24. **Газизов Габдерәис Газиз улы** — 1924 елда туган, сугышка 21.08.1942 елда китә, 25.01.1945 елда һәлак була, Польшада, Катовице воеводствосының Брикенталь авылында җирләнә.

25. **Газизов Шәйхелислам Газиз улы** — 1918 елда туган, сугышка 27.06.1941 елда китә, 17.09.1944 елда һәлак була, Эстониядә җирләнә.

26. **Ганиев Газыйм** — 1902 елда туган, сугышка кадәр колхозда атлар карый, сугышка 27.09.1941 елда китә, һәлак була.

27. **Галиев Хәммәди Гали улы** — 1902 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, 1941 елның сентябрендә һәлак була.

28. **Галләмов Миңнеәхмәт** — 1914 елда туган, 7.01.1940 елда армиягә китә, сугышта һәлак була.

29. **Галимов Каюм** — 1900 елда туган, сугышка 31.10.1941 елда китә, 1941 елның декабрендә һәлак була.

30. **Гарипов Закир Гариф улы** — 1903 елда туган, сугышка кадәр райисполкомда һәм колхоз председателе булып эшли, сугышка 31.05.1942 елда китә, 1943 елның ноябрендә һәлак була.

31. **Гыйльманов Габделхәй** — 1913 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

32. **Гайнетдинов Сәләх** — 1904 елда туган, 1937 елда себергә китә, сугышта һәлак була.

33. **Гыйльмуллин Шәмси** — 1915 елда туган, сугышта хәбәрсез югала.

34. **Гыйззәтуллин Галимулла** — 1910 елда туган, сугышта хәбәрсез югала.

35. **Гыйльметдинов Хәммәтдин** — 1925 елда туган, сугышка 11.01.1943 елда китә, хәбәрсез югала.

36. **Галиев Вәли** — 1893 елда туган, сугышка кадәр колхоз рәисе була, сугышта хәбәрсез югала.

37. **Гарифҗанов Йосыф** — 1912 елда туган, сугышта хәбәрсез югала.

38. **Гарифуллин Гафур** — 1913 елда туган, сугышка 11.08.1941 елда китә, 16.01.1944 елда һәлак була, Ленинград өлкәсе, Финское Койровода җирләнгән.

39. **Гобәйдуллин Әлтаф** — 1905 елда туган, сугышка 1.09.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

40. **Гыйльмуллин Кави** — 1910 елда туган, сугышка кадәр тракторист булып эшли, сугышка 27.08.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

41. **Гобәйдуллин Габдулла Гыйльмулла улы** — 1922 елда туган, сугышка 1942 елда китә, һәлак була.

42. **Гыймадиев Фәхретдин** — 1904 елда туган, сугышка 25.08.1941 елда китә, хәбәрсез югала.

43. **Галимов Габдулла** — 1902 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, 1941 елның декабрендә һәлак була, Мәскәү өлкәсе, Елизарово авылында җирләнгән.

44. **Галиев Мөхәммәтгали** — 1925 елда туган, сугышта хәбәрсез югала.

45. **Гафетдинов Нуретдин** — мәгълүматлары юк, сугышта хәбәрсез югала.

46. **Галимуллин Гатаулла** — 1900 елда туган, сугышта һәлак була.

47. **Гафетдинов Хәйретдин** — 1894 елда туган, 1941 елда сугышка алына, хәбәрсез югала.

48. **Гыйльмуллин Нигъмәт** — мәгълүматлары юк, сугышта һәлак була.

49. **Галиев Хәммәт** — 1901 елда туган, сугышка 4.01.1942 елда китә, 1942 елның сентябрендә һәлак була.

50. **Зарипов Кәлимулла** — 1913 елда туган, 5.04.1941 елдан читтә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

51. **Зарипов Йосыф** — 1907 елда туган, 1934 елда Ерак Көнчыгышка китә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

52. **Зарипов Гыйният** — 1911 елда туган, 1940 елда армиягә китә, 1943 елда һәлак була.

53. **Зарипов Нәҗип** — 1914 елда туган, 1940 елда армиягә китә, сугышта һәлак була.

54. **Закиров Гариф** — 1899 елда туган, сугышка 28.01.1942 елда китә, һәлак була.

55. **Зәкиев Гарифҗан** — 1903 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, һәлак була.

56. **Зәкиев Мотыйк** — 1912 елда туган, сугышка 27.06. 1941 елда китә, һәлак була.

57. **Зарипов Якуб** — 1910 елда туган, сугышта һәлак була

58. **Закиров Фазыл** — 1910 елда туган, 1937 елда Көнчыгыш Себергә киткән, сугышка шуннан китә, һәлак була.

59. **Зарипов Мөхәммәтгали** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

60. **Закирҗанов Газыйм Шакирҗан улы** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

61. **Зыятдинов Шәйхетдин** — 1903 елда туган, сугышта һәлак була.

62. **Йосыпов Мөбарәкҗан** — 1925 елда туган, сугышка 25.08. 1941 елда китә, һәлак була.

63. **Йосыпов Шәйхетдин** — 1910 елда туган, колхозда эшли, соңыннан читкә китә, сугышка шуннан алына, һәлак була.

64. **Исмәгыйлев Исхак** — 1911 елда туган, сугышта һәлак була.

65. **Ишмөхәммәтов Гариф** — 1905 елда туган, сугышка кадәр бригадир булып эшли, сугышта һәлак була.

66. **Ишмөхәммәтов Габдулла** — 1921 елда туган, 1937 елда укуда, сугышта һәлак була.

67. **Исламов Муллагали** — 1916 елда туган, 1939 елдан армиядә, 13.09.1943 елда һәлак була, Донецк өлкәсе, Волкаваха р-ны, Златоусовск авылында җирләнә.

68. **Исламов Госман** — 1919 елда туган, 1939 елдан армиядә, 12.02.1944 елда яралардан үлгән, Ленинград өлкәсе, Новгород р-ны, Сосенка авылында җирләнгән.

69. **Йосыпов Гәрәй** — 1918 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 3.05.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

70. **Камалиев Низами** — 1898 елда туган, 3.04.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

71. **Камалиев Гаяз** — 1921 елда туган, 24.02.1940 елдан армиядә, сугышта хәбәрсез югала.

72. **Камалиев Кашшаф** — 1923 елда туган, 1941 елда сугышка китә, 24.10.1941 елда һәлак була.

73. **Камалиев Нургаян** — 1926 елда туган, сугышта һәлак була.

74. **Кадыйров Мәгъсүм** — 1907 елда туган, 1941 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

75. **Мифтахов Сөләйман Галиулла улы** — 1912 елда туган, 26.09.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

76. **Мәгъсүмов Габделхак** — 1915 елда туган, 1940 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

77. **Минһаҗев Гыймран** — 1926 елда туган, 1943 елдан сугышта, 7.04.1945 елда һәлак була.

78. **Мостафин Фәйзи** — 1899 елда туган, 12.01.1942 елда сугышка китә, 29.09.1942 елда һәлак була, Калуга өлкәсе, Сухиничи районында җирләнә.

79. **Миңнемуллин Миңнәхмәт** — 1907 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

80. **Мәннапов Хафиз** — 1903 елда туган, сугышка кадәр бригадир булып эшли, 8.03.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

81. **Мәннапов Мөдәррис Фазылгалләм улы** — 1924 елда туган, 1938 елда Казанда укуда, колхозда зоотехник булып эшли, 21.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

82. **Мәннанов Фаиз Фидай улы** — 1923 елда туган, 1938 елдан укуда, 10.12.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

83. **Мәрданов Әхәт** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

84. **Мәрданов Миңнемулла** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

85. **Нәбиев Шәйхелислам** — 1921 елда туган, сугышка кадәр колхозда санитар булып эшли, 20.04.1941 елда сугышка алына, һәлак була.

86. **Нәбиев Мәгъфүр** — 1926 елда туган, 1943 елда сугышка китә, 22.01.1945 елда һәлак була, Калининград өлкәсе, Ишкпен янында җирләнә.

87. **Нуриев Нигъмәтҗан** — 1906 елда туган, 1.09.1941 елда сугышка китә, 1942 елның февралендә һәлак була.

88. **Нәбиев Фәйзи** — 1912 елда туган, 24.06.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

89. **Нургалиев Хәммәтдин** — 1911 елда туган, 1936 елдан читтә, 31.10.1941 сугышка китә, һәлак була.

90. **Нигъмиев Гәрәй Нигъми улы** — 1907 елда туган, 1943 елның июнендә һәлак була.

91. **Нуриев Шәйхелислам** — 1901 елда туган, мәгълүматлары юк, һәлак була.

92. **Нәҗмиев Габдрахман Фәйзрахман улы** — 1912 елда туган, 1.01.1940 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

93. **Рәхимов Хәким** — 1903 елда туган, сугышта һәлак була.

94. **Ризванов Фазылҗан Ризван улы** — 1924 елда туган, сугышта һәлак була.

95. **Салихов Бакый** — 1921 елда туган, 1937 елда читкә китә, сугышка Читадан китә, капитан, 19.03.1944 елда һәлак була.

96. **Сәгыйтҗанов Рәүф** — 1933 елда туган, 30.12.1941 елда сугышка китә, хәбәрсез югала.

97. **Сәләхов Ишмөхәммәт** — 1912 елда туган, сугышка кадәр комбайнчы булып эшли, 7.01.1940 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

98. **Сафин Әхәт** — 1918 елда туган, 1939 елдан читтә, сугышта һәлак була.

99. **Сафин Зариф** — 1910 елда туган, сугышка кадәр бригадир булып эшли, 27.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

100. **Сафин Мөхәммәтгали** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

101. **Сабиров Әхәт** — 1916 елда туган, 1940 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

102. **Сиражиев Әхмәт** — 1905 елда туган, сугышка 17.07.1941 елда китә, һәлак була.

103. **Сиражиев Гафетдин** — 1910 елда туган, сугышка 27.01. 1941 елда китә, һәлак була.

104. **Сабиров Хәйдәр** — 1910 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, һәлак була.

105. **Сабиров Миңнемулла** — 1911 елда туган, 1935 елда читкә китә, сугышта һәлак була.

106. **Садриев Габдулла** — 1910 елда туган, 1.09.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

107. **Садриев Гафур** — 1916 елда туган, 27.07.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

108. **Сәләхов Гарәфи** — 1904 елда туган, бригадир, сугышка 3.04.1942 елда китә, 3.10.1942 елда һәлак була, Ленинград өлкәсе, Киров р-ны, Верхняя Назия авылында җирләнә.

109. **Сәләхов Фәрит** — 1919 елда туган, 1937 елдан укуда, сугышта һәлак була.

110. **Сәләхов Әлтаф** — 1914 елда туган, сугышта һәлак була.

111. **Садыйков Нәкыйп Салих улы** — 1917 елда туган, сугышта хәбәрсез югала.

112. **Сабиров Йосыф** — 1901 елда туган, сугышка кадәр ат караучы булып эшли, сугышка 27.08.1941 елда китә, һәлак була.

113. **Сәмигуллин Кәлимулла** — 1921 елда туган, райисполкомда эшли, 13.10.1941 елда сугышка китә, 1942 елда һәлак була, Ленинград өлкәсе, Киров р-ны, Погостже станциясендә җирләнә.

114. **Сәләхов Мифтахетдин** — мәгълүматлары юк, сугышта һәлак була.

115. **Сәләхов Кәлимулла** — мәгълүматлары юк, сугышта һәлак була.

116. **Фазлыев Хаҗи** — 1907 елда туган, почта агенты булып эшли, 26.09.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

117. **Фәйзрахманов Хәбибрахман** — 1903 елда туган, колхоз рәисе, 26.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

118. **Фәсхиев Гарифҗан** — 1914 елда туган, “Дружба” артелендә производство мөдире, колхозда счетовод, сугышка 24.06.1941 елда китә, һәлак була.

119. **Фәсхиев Камил** — 1927 елда туган, 1944 елда сугышка китә, һәлак була.

120. **Фатыйхов Вагыйз** — 1923 елда туган, сугышка 1942 елда китә, һәлак була.

121. **Фатыйхов Мәсхүт** — 1925 елда туган, сугышка 1942 елда китә, һәлак була.

122. **Фатыйхов Нәҗип** — 1901 елда туган, бригадир булып эшли, сугышка 8.03.1942 елда китә, һәлак була.

123. **Фәсхиев Хәммәт** — 1902 елда туган, кладовщик булып эшли, 27.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

124. **Фәйзрахманов Гарәфетдин** — 1922 елда туган, 25.02.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

125. **Фәйзрахманов Фәтхерахман** — 1914 елда туган, 20.05.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

126. **Фәйзрахманов Габдрахман** — 1918 елда туган, 1.09.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

127. **Фәтхуллин Миңнемулла** — 1894 елда туган, колхозда эшли, 29.09.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

128. **Фазылҗанов Бари** — 1924 елда туган, 1940 елдан Казанда, 1942 елда сугышка китә, һәлак була.

129. **Фәтхуллин Гобәй** — мәгълүматлары юк, һәлак була.

130. **Фәтхуллин Хаҗи** — мәгълүматлары юк, Казаннан сугышка китеп һәлак була.

131. **Хөснетдинов Гарәфи** — 1918 елда туган, сугышка 1941 елда китә, һәлак була.

132. **Хәбибуллин (Сәмигуллин) Фәйзрахман Хәбибулла улы** — 1915 елда туган туган, читтән сугышка китә, һәлак була.

133. **Хәбибуллин (Сәмигуллин) Хәсби Хәбибулла улы** — 1910 елда туган, читтән сугышка китә, һәлак була.

134. **Хәбибуллин (Сәмигуллин) Гарифулла Хәбибулла улы** 1912 елда туган, сугышта һәлак була.

135. **Хәнәфиев Зариф** — 1914 елда туган, 1941 елда сугышка китә, 1942 елның июнендә һәлак була.

136. **Хәнәфиев Корбан** — 1920 елда туган, 1935 елдан читтә, сугышта һәлак була.

137. **Хәйретдинов Зыятдин** — 1922 елда туган, 30.04.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

138. **Хәкимов Сабир** — 1909 елда туган, 1940 елдан читтә, сугышта һәлак була.

139. **Хәкимов Мөбарәк** — 1915 елда туган, 1939 елдан читтә, сугышта һәлак була.

140. **Хәбибуллин Кадыйр** — 1907 елда туган, 1934 елдан читтә, сугышта һәлак була.

141. **Хәбибуллин Хафиз** — 1903 елда туган, 1930 елдан читтә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

142. **Хаҗиев Мифтах** — 1915 елда туган, сугышта һәлак була.

143. **Хаҗиев Әхәт** — 1919 елда туган, 1940 елдан армиядә, сугышта һәлак була.

144. **Хаҗиев Хәйби** — 1905 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, 14.09.1941 елда яралардан үлә, Тула өлкәсе, Белев р-ны, Железница авылында җирләнә.

145. **Хәмидуллин Фәсхетдин** — 1914 елда туган, 14.07. 1941 елда сугышка китә, һәлак була.

146. **Хәмидуллин Газизулла** — 1912 елда туган, 1.09.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

147. **Хәйдәрҗанов Йосыф** — 1923 елда туган, 29.04.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

148. **Хөснетдинов Гариф** — 1910 елда туган, 5.10.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

149. **Хәйруллин Шәфикъ** — 1903 елда туган, сугышка 27.08. 1941 елда китә, һәлак була.

150. **Хафизов Касыйм** — 1908 елда туган, 1942 елда сугышка китә, һәлак була.

151. **Хафизов Кашшаф** — 1915 елда туган, 1937 елдан армиядә, 14.07.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

152. **Хисмәтуллин (Төхфәтуллин) Газизулла** — 1904 елда туган, хезмәткәр, сугышта һәлак була.

153. **Хөсәенов Гозәер** — 1906 елда туган, 1941 елдан сугышта, 1.12.1942 елда һәлак була, Волгоград өлкәсе, Дубровка р-ны, Прямая Балка авылында җирләнә.

154. **Хөснетдинов Йосыф** — 1913 елда туган, 17.06.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

155. **Хөснетдинов Хәбибрахман** — 1918 елда туган, 17.06.1941 елда сугышка китә, 1.11.1941 елда һәлак була.

156. **Хәйриев Төхфәтулла** — 1894 елда туган, 22.05.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

157. **Хәйретдинов Гомәр** — 1895 елда туган, 25.03.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

158. **Хәбибуллин Сафиулла** — 1913 елда туган, сугышка кадәр артельдә бригадир булып эшли, 27.01.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

159. **Хәйруллин Мәгъсүм** — 1912 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

160. **Хәкимҗанов Мәлик** — 1906 елда туган, 1932 елдан читтә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

161. **Хәйруллин Габдулла** — 1896 елда туган, колхозда тимерче булып эшли, 12.11.41 елда сугышка китә, һәлак була.

162. **Хәсәнов Госман** — 1913 елда туган, 30.12.1942 елда яралардан үлә, Иваново өлкәсе, Иваново р-ны, Балино каберлегендә җирләнә.

163. **Хәсәнов Габдуллаян** — мәгълүматлары юк, сугышта һәлак була.

164. **Хәкимҗанов Билал** — 1924 елда туган, 1942 елның ноябрендә һәлак була.

165. **Хөснетдинов Хәмидулла** — мәгълүматлары юк, сугышта һәлак була.

166. **Җамалиев Шәмсетдин** — 1902 елда туган, 21.08. 1941 елда сугышка китә, һәлак була.

167. **Шәйхиев Сабирҗан** — 1908 елда туган, сугышта һәлак була.

168. **Шәрипов Сәләхетдин** — 1916 елда туган, 1939 елдан армиядә, 1943 елда һәлак була.

169. **Шәйхиев Хәйдәрҗан** — 1910 елда туган, тракторист булып эшли, сугышка 14.07.1941 елда китә, һәлак була.

170. **Шәйхиев Бәдгый** — 1913 елда туган, сугышка кадәр тракторист булып эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

171. **Усманов (Әхмәтҗанов) Нәкыйп** — 1914 елда туган, 1936 елдан читтә, сугышка шуннан китә, һәлак була.

172. **Юнысов Гатаулла** — 1917 елда туган, 10.12.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

Каргалы авылыннан Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар исемлеге:

1. **Сәләхов Барый** — 1905 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшләгән, 31.10.1941 елда сугышка китә, 17.01.1944 елда һәлак була, Витебск өлкәсе, Городок р-ны, Котырево авылында җирләнә.

2. **Галиев Гарифҗан** — 1907 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 3.04.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

3. **Садыйков Дәмин** — 1918 елда туган, 1940 елда армиягә алына, сугышта катнаша һәм һәлак була.

4. **Ганиев Барый** — 1910 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 1.09.1941 елда сугышка алына, һәлак була.

5. **Ганиев Гариф** — 1919 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 14.01.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

6. **Галиев Кәрим** — 1902 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 27.08.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

7. **Закиров Газыйм** — 1918 елда туган, сугышка 14.07.1941 елда китә, һәлак була.

8. **Мәннапов Котдус** — 1907 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

9. **Мәннапов Каюм** — 1905 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, сугышка 21.10.1941 елда китә, һәлак була.

10. **Җамалиев Габделхак** — 1924 елда туган, сугышка кадәр колхозда хисапчы булып эшли, 18.08.1942 елда сугышка китә, һәлак була.

11. **Мәннапов Габделхәй** — 1925 елда туган, 27.01.1943 елда сугышка китә, һәлак була.

12. **Шәйхиев Хәйби** — 1906 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

13. **Шәйхиев Шәрәфи** — 1912 елда туган, 23.10.1941 елда сугышка китә, һәлак була.

14. **Фазылҗанов Юныс** — 1907 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, сугышта һәлак була.

15. **Семенов Николай Васильевич** — 1922 елда туган, сугышка 1941 елда китә, һәлак була.

16. **Семенов Федор Васильевич** — 1924 елда туган, сугышка 21.08.1942 елда китә, һәлак була.

Хәсәншәех авылыннан Бөек Ватан сугышына китеп, исән кайтканнар исемлеге:

1. **Абдуллин Гайнулла** — 1904 елда туган, сугышка киткәнче Салавыч артелендә рәис булып эшли, 21.06.1941 елда сугышка китә, сугыштан соң Балтач һәм Чуриле районнарында райпотребсоюз рәисе, 1956 елдан Шәмәрдәндә хәзерләүләр базасы директоры һәм тире эшкәртү комбинаты директоры булып эшли.

2. **Әхмәтов Муллагали** — 1910 елда туган, сугышка кадәр кибеттә эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, 1942 елда кайта, совхода эшли, 1980 елда вафат булды.

3. **Әхмәтов Котдус** — 1918 елда туган, 1939 елдан армиядә, 1946 елда сугыштан кайта, 1947 елда "Дружба" артеле рәисе булып, аннан совхозда эшли, 2002 елда вафат булды.

4. **Әхмәтҗанов Котдус** — 1923 елда туган, 1940 елдан укуда, 27.03.1942 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, совхозда эшли, Яңа Кырлай авылында яши.

5. **Әхмәдиев Хәммәди** — 1907 елда туган, 24.06.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, совхозда эшли, 1976 елда вафат булды.

6. **Бәдриев Гафетдин** — 1893 елда туган, 7.12.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң колхозда эшли, 1976 елда вафат булды.

7. **Бәхтиев Гафетдин** — 1920 елда туган, 1940 елдан армиядә, 1945 елда сугыштан кайта, I нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, совхозда эшли, 1998 елда, өеннән чыгып китеп, хәбәрсез югала.

8. **Булатов Салих** — 1916 елда туган, сугышка кадәр монтер булып эшләгән.

9. **Вахитов Габделфәрт** — 1915 елда туган, сугышка кадәр уполномоченный агент була, 1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1965 елда вафат булды.

10. **Вәлиев Шәислам** — 1910 елда туган, 31.12.1941 елда сугышка китә, 1942 елда инвалид булып кайта, "Северный" совхозында эшли, 1966 елда вафат булды.

11. **Вәлиев Муллаәхмәт** — 1914 елда туган, 24.06.1941 елда сугышка китә.

12. **Вәлиев Мәхмүт** — 1920 елда туган, райисполкомда эшли, 10.05.1941 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, Казанда яши, хокук саклау органнарында һәм административ эшләрдә эшли.

13. **Вилданов Барый** — 1916 елда туган, 1941 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, Карадуган промкомбинатында балта остасы булып эшли, 1986 елда вафат булды.

14. **Гыйләҗев Шәйхи** — 1904 елда туган, сугышка 27.08.1941 елда китә, сугыштан соң колхозда эшли, 1974 елда вафат булды.

15. **Галиуллина Фатыйма** — 1916 елда туган, уку йорты мөдире булып эшли, сугышка 1942 елда китә, исән-сау 1944 елда кайта, 1989 елда вафат булды.

16. **Гарипов Габделхак** — 1914 елда туган, 1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта.

17. **Гайнетдинов Шәфигулла** — 1909 елда туган, 1937 елда читкә күченеп китә, шуннан сугышка алына.

18. **Гобәйдуллин Минһаҗ** — 1900 елда туган, 31.10.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң колхозда эшли, 1973 елда вафат булды.

19. **Гыйльметдинов Гаяз** — 1907 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, Казанда яши, 1984 елда вафат булды.

20. **Гарипов Нурислам** — 1913 елда туган, сугышка кадәр колхозда бригадир булып эшли, сугышка 24.06.1941 елда китә, 1945 елда кайта, совхозда атлар карый, 1988 елда вафат булды.

21. **Гыйләҗев Шәмсетдин** — 1906 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, 1947 елда кайта, колхозда, "Дружба" артелендә, Карадуган мебель фабрикасында эшли, Таузар авылында яшәп, 1995 елда вафат булды.

22. **Галиев Әхмәтҗан** — 1904 елда туган, 1941 елда сугышка китә.

23. **Галиев Миңнемулла** — 1900 елда туган, 12.11.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1956 елда вафат булды.

24. **Галиев Барый** — 1920 елда туган, 1937 елдан читтә, 1941 елдан сугышта.

25. **Галиев Гәрәй** — 1925 елда туган, 6.03.1943 елда сугышка китә.

26. **Ганиев Әхәт** — 1918 елда туган, 1939 елдан армиядә.

27. **Галиев Сәләх** — 1905 елда туган, колхозчы, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, совхозда эшли, 1979 елда вафат булды.

28. **Гарипов Фәтхерахман** — 1913 елда туган, Бөек Ватан сугышында катнаша.

29. **Гобәйдуллин Гыйльмулла** — 1925 елда туган, 1942 елда сугышка китә, 1946 елда кайта, "Ватан" совхозында учетчик булып эшли, 2004 елда вафат булды.

30. **Галиев Фатыйх** — 1905 елда туган, Бөек Ватан сугышында катнашып, туган авылына кайта, 1956 елда вафат булды.

31. **Галиев Сәләх** — 1915 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, II нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, "Ватан" совхозында бригадир булып эшли, 1995 елда вафат булды.

32. **Галиев Мөбарәк Касыймхан улы** — 1923 елда туган, Карадуган ТБУМын, МТС каршындагы тракторчылар хәзерләү курсын тәмамлый, 1939 елда Донбасска — шахтага эшкә китә, 1941 елда кайта, 1942 елда армиягә алына, Калинин, Сталингард сугышларында катнаша, "Батырлык өчен", "Сугышчан хезмәтләре өчен" медальләре белән бүләкләнә, II группа инвалид булып туган ягына кайта, Балтачта кинофикация бүлеге мөдире булып эшли.

33. **Гарифҗанов Йосыф** — 1912 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1947 елда налог агенты булып эшли.

34. **Гайнетдинов Хәбибрахман** — 1900 елда туган, колхозда эшләгән, 28.04.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1975 елда вафат булды.

35. **Галимуллин Габделхак Әхми улы** — 1926 елда туган, 1943 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 2000 елда Казанда вафат булды.

36. **Гыйззәтуллин Нотфулла** — 1913 елда туган, 1941 елда сугышка китә, Казанда яшәп, 1970 елда вафат булды.

37. **Гыйззәтуллин Галимулла** — 1915 елда туган, 1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта.

38. **Гыйләҗев Минһаҗ** — 1907 елда туган, 28.04.1942 елда сугышка китә, 1946 елда хәрби заводта, аннан совхозда эшли, 1971 елда вафат булды.

39. **Гыйльмуллин Корбангали (Мингали)** — 1914 елда туган, сугышка кадәр Казанда сәүдә техникумын тәмамлаган, 1940 елда армиягә алына, 1941–1942 елларда хәрби училище тәмамлый, лейтенант, Сталинград фронтында сугышка керә, Япониягә каршы сугышта катнаша, 1960 елга кадәр армиядә майор дәрәҗәсендә хезмәт итә, 2003 елда Балтач авылында вафат булды.

40. **Гобәйдуллин Гыйльмулла** — 1899 елда туган, 28.04.1941 елдан армиядә, сугыштан исән-сау кайта, колхозда эшли, вафат булды.

41. **Галиев Рәис Гариф улы** — 1925 елда туган, 1937 елда гаиләләре белән Көнчыгыш Себергә күченеп китәләр, сугышта була, исән кайта.

42. **Галиев Хәммәт** — 1901 елда туган, сугышка 1942 елда китә, Борбаш артелендә рәис булып эшли.

43. **Зарипов Хафиз** — 1904 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, вафат булды.

44. **Закиров Галим** — 1908 елда туган, 1937 елда гаиләләре белән Көнчыгыш Себергә күченеп китәләр, сугышта була, исән кайта.

45. **Закиров Сабир** — 1902 елда туган, 25.06.1941 елда сугышка китә, 1942 елда кайта, совхозда эшли, 1975 елда вафат булды.

46. **Закиров Зариф** — 1913 елда туган, 24.04.1942 елда сугышка китә, 1943 елда кайта, завхоз булып эшли, 1972 елда вафат булды.

47. **Зәкиев Сәфәр** — 1909 елда туган, 1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта.

48. **Исхаков Исмәгыйль** — 1891 елда туган, колхозда атлар карый, Бөек Ватан сугышында катнаша, исән-сау кайта, 1980 елда вафат булды.

49. **Исмәгыйлев Хәбибрахман Исмәгыйль улы** — 1926 елда туган, сугышка 1943 елда китә, 1945 елда кайта, II нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, совхозда эшли, 1994 елда вафат булды.

50. **Исмәгыйлев Ибраһим** — 1923 елда туган, 27.03.1942 елда сугышка китә, исән кайта, читкә китә.

51. **Йосыпов Мәгъсүм** — 1913 елда туган, сугышка алына, исән-сау кайта, Чаллыда яшәп, 1993 елда вафат булды.

52. **Камалиев Әхмәт** — 1902 елда туган, колхозда эшли, 5.04.1942 елда сугышка алына, исән-сау кайта, вафат булды.

53. **Мәгъсүмов Әхәт** — 1912 елда туган, 7.01.1940 елдан армиядә, лейтенант, 1946 елда кайта, Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә, Балтачта банкта һәм май заводы директоры булып эшли, 1995 елда вафат булды.

54. **Мостафин Зәкәрия** — 1925 елда туган, 27.01.1943 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, совхозда эшли, 2000 елда вафат булды.

55. **Миңнемуллин Сөнгат** — 1913 елда туган, 1940–1941 елларда читтә, читтән сугышка китә, сугыштан соң колхозда һәм совхозда эшли, 1992 елда вафат булды.

56. **Мәннанов Фоат Фидай улы** — 1926 елда туган, 1943 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң Казанда яши, вафат булды.

57. **Мәгъсүмова Рабига** — 1922 елда туган, укытучы, Шубанда укыта, 1942 елда сугышка китә, контузия алып кайта, авылда вафат булды.

58. **Нәбиев Гәрәй** — 1912 елда туган, 1937 елда армиядә, 1941 елда сугышта, колхозда эшли, 1954 елда вафат булды.

59. **Нәҗмиев (Камалиев) Якуб** — 1909 елда туган, 1940 елда төрмәдә, 14.12.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1955 елда вафат булды.

60. **Нуриев Гариф** — 1900 елда туган, 12.11.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1967 елда вафат булды.

61. **Низамиев Сәйфи** — 1894 елда туган, 7.12.1942 елда сугышка китә, исән кайта, колхозда эшли, 1961 елда вафат булды.

62. **Низамиев Баһави** — 1925 елда туган, 27.01.1943 елда сугышка китә, читтә яши.

63. **Нәбиев Камил** — 1927 елда туган, 1944 елның көзендә сугышка китә, 1951 елда кайта, Казанда 22 нче заводта токарь булып эшли, Балтач районы “Алга” колхозында эшләп, лаеклы ялга чыга.

64. **Нуриев Шаһиәхмәт** — 1907 елда туган, 1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, Казанда заводта эшләп лаеклы ялга чыга.

65. **Нуриев Мәгъсүмҗан** — 1927 елда туган, 1944 елның көзендә сугышка китә, 1951 елда кайта, Казанда заводта эшләп, лаеклы ялга чыга.

66. **Нуриев Шәмси** — 1923 елда туган, 1937 елда Көнчыгыш Себергә күченеп китәләр, сугыштан исән кайта.

67. **Нәбиев Рамазан** — 1918 елда туган, 1938 елда армиягә алына, шуннан сугышка керә, сугыштан соң Владивостокта яши, 1986 елда вафат булды.

68. **Рамазанов Сабир** — 1906 елда туган, колхозда бригадир, 27.08.1941 елда сугышка китә, 1946 елда военный заводта эштә була, аннан соң авылда колхозда эшли, 1982 елда вафат булды.

69. **Сәмигуллин Сәләх** — 1900 елда туган, 31.10.1941 елда сугышка китә, кайткач колхозда эшли.

70. **Сәгыйтҗанов Газыйм** — 1907 елда туган, читкә китә, сугышка шуннан китә, исән-сау кайта, сугыштан соң Казахстанда яши, 1977 елда вафат булды.

71. **Сәгыйтҗанов Рәис Сәгыйтҗан улы** — 1925 елда туган, 27.03.1942 елда ФЗОда, 1943 елда сугышка китә, 1944 елда кайта, I нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, совхозда тракторист булып эшләп, лаеклы ялга чыга.

72. **Сафин Гариф** — 1903 елда туган, сугышка кадәр "Дружба" артелендә эшли, 27.06.1941 елда сугышка китә, 1946 елда кайта, 1946 елда колхоз рәисе, ферма мөдире булып эшли, 1991 елда вафат булды.

73. **Сафин (Җәләлетдинов) Гәрәй** — 1917 елда туган, 1935 елда армиягә алына, читтә яши.

74. **Сәмигуллин Фәйзи** — 1916 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән кайта, колхозда эшли, 1992 елда вафат булды.

75. **Сабиров Хәким** — 1897 елда туган, 31.10.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1952 елда вафат булды.

76. **Сираҗиев Сәйфетдин** — 1899 елда туган, 1937 елдан читтә, шуннан сугышка китә, сугыштан соң Новосибирскида яши, вафат булды.

77. **Сәмигуллин Сәгыйт** — 1908 елда туган, янгын бүлеге башлыгы, колхоз рәисе ярдәмче булып эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, 1942 елда кайта, колхозда эшли, 1989 елда вафат булды.

78. **Солтанов Рәүф** — 1922 елда туган, артельдә счетовод, 1940 елда армиягә алына, шуннан сугышка керә, 1946 елда кайта, II нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, Калинин исемендәге колхозда партком, совхозда бригадир булып эшли.

79. **Сәләхов Кашшаф Сәләх улы** — 1903 елда туган, 2.09. 1941 елда сугышка китә, 1942 елда кайта, совхозда янгын бүлегендә эшли, 1977 елда вафат булды.

80. **Сәләхов Шиһап** — 1907 елда туган, 1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң колхозда эшли, 1983 елда вафат булды.

81. **Сәләхов Гарәфи** — 1910 елда туган, 1941 елда сугышка алына, исән-сау кайта, сугыштан соң Иркутск шәһәрендә яши, вафат булды.

82. **Сабирҗанов Гайнулла** — 1912 елда туган, Бөек Ватан сугышында катнаша.

83. **Сафин Шәрип** — 1913 елда туган, сугышка кадәр колхозда бригадир булып эшли, 31.12.1941 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, II нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә, совхозда эшли, балта остасы, 1994 елда вафат булды.

84. **Сафин Гаффар** — 1924 елда туган, 21.08.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң Казанда яши, вафат булды.

85. **Сираҗиев Шәрәфи** — 1896 елда туган, 1941 елда сугышка китә.

86. **Төхфәтуллина Хәмдениса** — 1922 елда туган, 1943 елда сугышка китә, 1945 кайта, Казанда яши һәм шунда 1995 елда вафат булды.

87. **Таҗиев Рамазан** — 1916 елда туган, 1936 елдан читтә, 1941 елда сугышка алына.

88. **Фазылҗанов Зиннәт** — 1913 елда туган, 1937 елдан читтә, сугышка шуннан китә.

89. **Фәйзрахманов Әхәт** — 1927 елда туган, 1944 елда сугышка китә.

90. **Хәбибуллин Шәфикъ Хәбибулла улы** — 1908 елда туган, сугышка кадәр тракторист булып эшли, 21.10.1941 елда сугышка китә, 1946 елда кайта, совхозда эшли, 1986 елда вафат булды.

91. **Хаҗиев Шәрәфи Хаҗи улы** — 1912 елда туган, 19.08.1941 елда сугышка китә, 1941 елда кайта, совхозда эшли, 1980 елда вафат булды.

92. **Хәбибуллин Йосыф** — 1895 елда туган, Бөек Ватан сугышында катнаша, сугыштан соң колхозда эшли, 1983 елда вафат булды.

93. **Хәбибуллин Хәсби Хәбибулла улы** — 1910 елда туган, 18.10.1941 елда сугышка китә, 1943 елда кайта, совхозда эшли, атлар карый, 1984 елда вафат булды.

94. **Хәбибуллин Сибгат** — 1916 елда туган, 1941 елда сугышка китә, читтә яши.

95. **Хәбибуллин Галимулла** — 1895 елда туган, 7.12.1942 елда сугышка китә, сугыштан соң колхозда эшли, 1970 елда вафат булды.

96. **Хәбибуллин Әһлиулла Галимулла улы** — 1923 елда туган, 1940 елда ФЗОда, 21.05.1942 елда сугышка китә, 1947 елда кайта, совхозда эшли, 1977 елда вафат булды.

97. **Хәйриев Газиз Хәйри улы** — 1913 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, 1945 елда кайта, колхозда бригадир булып эшли, 1974 елда вафат булды.

98. **Хәйриев Нәфыйк** — 1915 елда туган, сугышка кадәр тракторист булып эшли, 1940 елда армиягә алына, танкист-офицерлар мәктәбен тәмамлый, кече лейтенант, 1941 елда сугышка алына, 1946 елда кайта, Ватан сугышы һәм Кызыл Йолдыз орденнары белән бүләкләнә, сугыштан соң кибетче, бригадир булып эшли, 1954 елда вафат булды.

99. **Хәйриев Габделхак** — 1908 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә.

100. **Хафизова Гөлсем** — 1922 елда туган, сугышка кадәр төрле эштә эшли, 1.06.1943 елда сугышка китә, 13.08.1945 елда исән-сау кайта, совхозда яшелчәлектә эшли, 1980 елда вафат булды.

101. **Хәсәнов Гомәр** — 1906 елда туган, 1.08.1941 елда сугышка китә.

102. **Хөснетдинов Габдрахман** — 1908 елда туган, 14.07.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1970 елда вафат булды.

103. **Хафизов Нәби** — 1897 елда туган, Бөек Ватан сугышында катнаша, сугыштан соң Каргалы авылында яши, вафат булды.

104. **Хаҗиәхмәтов Готыф** — 1919 елда туган, 26.09.1940 елда армиягә алына, шуннан сугышка керә, 1945 елда кайта, Кызыл Йолдыз ордены һәм Батырлык өчен медале белән бүләкләнгән, сугыштан соң Шубан һәм Хәсәншәех мәктәпләрендә укыта, 1958–1959 елларда Калинин исемендәге колхоз рәисе, 1961–1967 елларда Хәсәншәех мәктәбендә директор, 1967–1979 елларда "Ватан" совхозында партком секретаре булып эшли. 2004 елда вафат булды.

105. **Хаҗиәхмәтов Шәмсемөхәммәт** — 1907 елда туган, сугышка кадәр шофер булып эшли, 14.07.1941 елда сугышка китә, 1942 елда кайта, колхозда кладовщик булып эшли, 1970 елда вафат булды.

106. **Хуҗаәхмәтов Нури** — 1899 елда туган, 1937 елда Көнчыгыш Себергә күченеп китә, Бөек Ватан сугышында катнаша.

107. **Хәйруллин Һидиятулла** — 1927 елда туган, 1944 елда сугышка китә, 1951 елда кайта, сугыштан соң Балтачта эчке эшләр органнарында эшли.

108. **Хлопушин Павел** — 1914 елда туган, 12.12.1940 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң "Павлово" совхозында эшли, Әлмәттә яши, 1995 елда вафат булды.

109. **Хлопушин Николай** — 1922 елда туган, 30.12.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, сугыштан соң Оренбургта яши, 1990 елда вафат булды.

110. **Шәйхиев Солтан** — 1919 елда туган, 1941 елда сугышка китә, 1943 елда кайта, сугыштан соң совхозда эшли, 1970 елда вафат булды.

111. **Шәйхиев Гарәфи** — 1910 елда туган, 24.06.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1955 елда вафат булды.

112. **Шиһабиев Минһаҗ Шиһабетдин улы** — 1907 елда туган, 1941 елда сугышка китә, 1947 елда кайта, колхозда эшли, 1984 елда вафат булды.

113. **Шәрәфиев Әхмәт** — 1892 елда туган, 10.04.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1963 елда вафат булды.

114. **Шакирова Мөкәррәмә** — 1921 елда туган, 1939 елда Казанда, 1942 елда сугышка китә.

115. **Шәйхиев Җәләй** — 1902 елда туган, сугышка кадәр колхозда каравылчы булып эшли, сугышка 31.10.1941 елда китә, исән-сау кайта, аннан читкә китә.

116. **Җәләев (Кәримов) Барый Җәләй улы** — 1926 елда туган, 1943 елда сугышка китә, исән-сау кайта, читтә яши.

Каргалы авылыннан Бөек Ватан сугышына китеп, исән кайтканнар исемлеге:

1. **Галиев Гафур** — 1909 елда туган, сугышка кадәр колхоз рәисе була, 14.07.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда бригадир булып эшли, 1958 елда вафат булды.

2. **Ганиев Габдрахман** — 1903 елда туган, 26.09.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, умартачы, 1980 елда вафат булды.

3. **Галиев Габдулла** — 1895 елда туган, сугышка кадәр ферма мөдире булып эшли, 12.11.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, амбар мөдире булып эшли, 1971 елда вафат булды.

4. **Ганиев Нургали** — 1907 елда туган, сугышка кадәр колхозда эшли, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, ферма мөдире булып эшли, 1984 елда вафат булды.

5. **Ганиев Вафа** — 1914 елда туган, 24.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, колхозда эшли, 1979 елда вафат булды.

6. **Мифтахов Габдрахман** — 1903 елда туган, сугышка кадәр ветсанитар булып эшли, 31.12.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, Балтачта эшләп, вафат булды.

7. **Мәннапов Мәннаф** — 1895 елда туган, сугышка кадәр укытучы булып эшли, 14.04.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, вафат булды.

8. **Садриев Мифтах** — 1895 елда туган, колхозда эшли, 12.11.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, 1950 елда вафат булды.

9. **Садыйков Кәрим** — 1916 елда туган, сугышка кадәр укытучы булып эшли, 1939 елда армиягә алына, Ленинградта командирлар курсын тәмамлый, капитан булып сугышка керә, исән-сау кайта, сугыштан соң укытучы булып эшли, 1982 елда вафат булды.

10. **Семенов Степан** — 1926 елда туган, сугышка 1943 елда китә, исән-сау кайта, сугыштан соң Арча районы Хотня авылында яши, 1976 елда вафат булды.

11. **Җамалиев Җәләй** — 1895 елда туган, сугышка кадәр инвалид артелендә эшли, 7.06.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, "Красный Труд" артелендә эшли, 1970 елда вафат булды.

12. **Җамалиев Рәүф** — 1921 елда туган, сугышка кадәр колхозда хисапчы, Балтач районының җир бүлегендә эшли, 1940 елда армиягә алына, сугышта катнаша, 1947 елда туган авылына кайта, хисапчы булып, "Северный" совхозында директор урынбасары булып эшләп, лаеклы ялга чыга.

13. **Рәхмәтханов Низами** — 1900 елда туган, 17.04.1942 елда сугышка китә, җан исәнлеге белән, ләкин сәламәтлеге бик нык какшап туган ягына кайта, 1972 елда вафат булды.

14. **Фәсхиев Касыйм** — 1909 елда туган, 3.04.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, читкә китә.

15. **Хөснетдинов Җәләй** — 1902 елда туган, 27.08.1941 елда сугышка китә, исән-сау кайта, вафат.

16. **Хөснетдинов Мансур** — 1924 елда туган, 18.08.1942 елда сугышка китә, исән-сау кайта, хәрби заводта эшләп, лаеклы ялга чыга.

Хөрмәтле гаиләләр

Караңгы һәм авыр елларда да яктылыкка омтылучы, алдынгы карашлы, балаларына белем бирергә тырышкан кешеләр була. Мин Хәсәншәехтагы шундый гаиләләрнең берничәсе турында язып китәргә уйлыйм.

Исмәгыйлевләр гаиләсе

Беренче сүзем Исмәгыйлев Ислам абый турында. Ул Әхмәтова Сара апаның әтисе. Октябрь инкыйлабына кадәр Ислам абый (1870 елда туган) ерак араларга йөк йөртү белән шөгыльләнгән, бик таза атлар тоткан, таза тормышлы кеше булган. Колхозга биргән аты турында өлкәннәр: “Баткан тракторны Ислам аты белән тарттырып чыгаралар иде”, — дип искә алалар. Аның үзе төзеткән йортлары да — кара-каршы, хәлле кеше генә шулай төзеткән. Йортларны революциядән соң тартып алып, гаиләсен каһәрләп тә йөрткәннәр.

Ислам абый белән Фәрхиҗамал апа дүрт кыз, ике ул тәрбияләп үстерәләр. Олы кызлары Гайниҗамал Ташкентка китеп, шунда яши. Бу очракта революциядән соң бай дип каһәрләнгән күп кенә кешеләрнең һәм муллаларның Урта Азия ягына китеп, үзләренә сыену урыны тапканын әйтеп үтү кирәктер. 1914 елда туган икенче кызлары Миңлегөл дә апасы янына, Ташкентка китә. Ул башта балалар бакчасында эшли, рабфакта укый һәм Ташкент юридик институтына укырга кереп, аны уңышлы тәмамлый. Миңнегөл апа, мөгаен, сугышка кадәр үк югары белем алган беренче Хәсәншәех кешеседер. Ул Наманган өлкәсе судьясы булып эшли, соңыннан сәламәтлеге начарланып, туган ягына кайтып, вафат була.

Муллагали Исламов.

1916 елда туган уллары Муллагали Арча педагогия училищесын тәмалый. Түбән Кенә, Шекә мәктәпләрендә укыта, сәләтле укытучы була, завуч булып эшли. Фин сугышында катнаша һәм Бөек Ватан сугышы башлангач, сугышка алына. Балашов пехота

Госман Исламов.

училищесында укый, сугышта офицер буларак катнаша һәм һәлак була.

1916 елда туган икенче уллары Госман Казанда сәүдә техникумын тәмамлый. 1939 елда ук армиягә алына. Ватан сугышында өлкән лейтенант буларак хезмәт итә, һәлак була. “Бик сәләтле егет, шигырьләр язу белән дә мавыга, хатларын да шигырь белән генә яза иде”, — дип искә ала Сара апа.

Саимә Исламова.

1909 елда туган кызлары Саимәнең оныгы Шамил хәзерге вакытта Хәсәншәехта мәктәп директоры.

Кече кызлары Сара апа турында алдарак, мәктәпләргә бәйләп язылды.

Һадиевлар гаиләсе

Һадиев Мәгъсүм — “шәкерт” Мәгъсүм гаиләсе турында да, һичшиксез, аерым әйтү кирәк. 1872 елда туган Мәгъсүм абый Троицк мәдрәсәсендә укый, Кышкар мәдрәсәсен тәмамлый, ләкин мулла булып китми, ә үзенә һөнәр итеп укытуны сайлый, ягъни мәчетләр каршында эшләп килүче мәдрәсәләрдә (дөрес исеме мәктәп) балалар укыта, “шәкерт” кушаматы да шуннан тагыла. Мәгъсүм абый белән җәмәгате Саҗидә апа ике кыз һәм ике ул тәрбияләп үстерәләр.

Әхәт Мәгъсүмов.

1911 елда туган олы кызлары Фәгыйлә апа 1935–1936 елда Татлеспромсоюз (кустарь артельләренең Казандагы оешмасы) оештырган мәдәният хезмәткәрләре курсларын беренче чыгарылышта тәмамлый. Мәдәният оешмалары системасында һәм башка дәүләт оешмаларында эшли, активлыгы белән аерылып торган чибәр кыз була.

Әхәт абый һәм Фәния апа олы кызлары Әрзилә (уңда баскан), кече балалары Рузил һәм Ризәлә, Әхәт абыйның сеңлесе Фагыйлә белән.

Габделхак Мәгъсүмов.

Шәгъвәнә Мәгъсүмова.

1912 елда туган Әхәт абый 1933–1935 елларда армиядә була, полк мәктәбен тәмамлый. Армиядән кайткач, Казанда финанс халык комиссариаты каршындагы бер еллык курсларда укып, банк, финанс системасында эшли. 1939–1940 еллардагы фин сугышында взвод командиры ярдәмчесе буларак катнаша. Сугыштан кайтканнан соң Арча авыл хуҗалыгы банкында эшли. 1941 елның 23 июнендә Бөек Ватан сугышына китә. Чкалов танк училищесында укып, офицер була. Сугышта 19 нчы гвардия һава десант бригадасының 3 нче гвардияче парашют-десант батальонында взвод белән командалык итә. Сугыштагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм "1941–1945 елларда Германиягә каршы сугыштагы батырлыгы өчен" медале белән бүләкләнә.

1916 елда туган Габделхак Арча педагогия училищесын тәмамлап, укытучы булып эшли. 1940 елда ук армиягә алына, сугышта яраланып, Чкалов (хәзерге Оренбург) шәһәрендә госпитальдә дәвалана, шунда 1941 елның 18 сентябрендә Әхәт абыйсы белән очраша. Тазарып чыкканнан соң, яңадан сугышка китә һәм 1941 елның 29 октябрендә Вязьма шәһәре янында барган каты сугышларда һәлак була.

1924 елда туган Шәгъвәнә апа Балтач урта мәктәбен тәмамлап, сугыш башланган елны укытучы булып эшли башлый, авыр сугыш елларында Кенәбаш, Кенә мәктәпләрендә укыта. Сугыштан соң Апаз авылы егете Иван Васильев белән гаилә корып, башта Карадуган мәктәбендә укыттылар, соңыннан Апаз мәктәбендә укытып, шуннан лаеклы ялга киттеләр. Шәгъвәнә апа белән Иван абый ике ул, бер кыз тәрбияләп үстерделәр, олы уллары Альберт — галим, фәннәр кандидаты.

Галиевләр гаиләсе

Галиуллин Касыймхан һәм Мәгъмүрә апа балалары Галиевләр (Галиуллинны кыскартып) булып киткән. Касыймхан абый гражданнар сугышында яраланып, контузия алып кайта һәм балаларын ятим калдырып, 1935 елда ук үлеп китә. Балаларны үстерүнең бөтен авырлыгы Мәгъмүрә апага кала. Кенәбаш кызы Мәгъмүрә апа тормыш авыр булса да, балаларын укытырга тырыша.

Галиевләр гаиләсе: Мәгъмүрә апа (утырган) кызлары Венера (сулдан беренче), Гөлчирә (сулдан икенче) һәм башка туганнары белән.

Сулдан: Касыймов фамилиясен йөртүче кече энеләре Гафур, Маһифәрваз Гамова, Мөбарәк Галиев.

Галиевләр гаиләсе Каракүлдә ялда.
Уңнан беренче: Мөбарәк, янында — хатыны Сәйдә, Маһифәрваз, Гөлчирә һәм Тайфә, янында — ире Кәрим Садыйков.

1918 елда туган Гөлчирә апа Хәсәншәех башлангыч мәктәбен тәмамлагач, 5-6 нчы сыйныфларны Апаз мәктәбендә укый, ә 7 нче сыйныфны Яңгул мәктәбендә тәмамлый. Ул вакытта җиде класс белем зур санала, андый мәктәпләр (ШКМ) районда өч кенә — Яңгул, Түнтәр, Чепья авылларында була. Гөлчирә апа гомере буе сәүдә оешмаларының төрле җитәкче урыннарында эшләде. Үзенең намуслылыгы, тырышлыгы белән аерылып торды.

1923 елда туган Мөбарәк абыйга, әтисе авыру булу һәм иртә үлү сәбәпле, “тәртәгә” иртә җигелергә туры килә. Шулай да ул 1938 елда Карадуган тулы булмаган урта мәктәбен (ТБУМ) тәмамлый, аннары МТС каршындагы тракторчылар хәзерләү курсында укый. 1939 елда Донбасска китә, шахтер була, күмер чаба. Сугыш башлангач, туган авылына кайта һәм 1942 елда армиягә алына. Себердә бераз хәзерлек узгач, Калинин фронтында сугышка керә, механизатор булуын исәпкә алып, аны Горький шәһәре янында оештырылучы гаубица (авыр артиллериянең бер төре) полкына җибәрәләр. Анда тиешле хәзерлек үткәннәр Сталинград фронтына озатыла. Мөбарәк абый Сталинград сугышының бөтен мәхшәрен уза, бу сугышлардагы каһарманлыгы өчен “Батырлык өчен” медале белән бүләкләнә, безнең көннәрдә аның күкрәген “Сталинград сугышының 60 еллыгы” медале дә бизи. Дошманны куа барып, Донбассны, Запорожьены азат итүдәге сугышларда катнашкан һәм сугышлардагы батырлыгы өчен “Сугышчан хезмәтләре өчен” медаленә лаек булган батыр солдат. Каповка өчен барган сугышларда каты яралана, башындагы ул яра хәзергәчә беленеп тора. Кисловодск шәһәрендәге эвакогоспитальдә озак кына дәваланганнан соң, Мөбарәк Галиев икенче группа инвалид булып туган ягына кайта. Тазарып, Балтачта бераз эшләгәч, яңадан Донбасска китә. Ике елдан соң сәламәтлеге буенча шахта эшенә яраксыз дип табыла һәм ул яңадан туган ягына юл тота.

Аңа, утны-суны кичкән егеткә (ул сугышта партиягә дә кергән була), районда ярымтаркау хәлдә булган кинофикация бүлеге мөдирлеген тапшыралар. Менә шунда инде ул үзенең бөтен булдыклылыгын күрсәтә. Кино күрсәтү буенча безнең район авыл районнары арасында беренче урынга чыга һәм озак вакытлар аны үз кулында тота. Шушы хезмәтләре өчен Мөбарәк Галиев "СССР кинематография отличнигы" значогына лаек була. Гомумән, аның тыныч тормыштагы бөтен гомере мәдәният өлкәсендәге җитәкчелек эшендә үтте. Бу өлкәдәге эше югары бәяләнде, аңа "Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре" исеме бирелде, ул "Почет билгесе" орденына һәм башка күп кенә бүләкләргә лаек булды.

Мөбарәк абыйны безнең райондашлар шагыйрь һәм журналист буларак та яхшы беләләр. Аның шигырьләренә И. Хисамов, Н. Әминов, Ә. Сабиров, Н. Гарипов көйләр иҗат иттеләр. "Умартачы сөйгәнем" шигыренә Ифрат Хисамов язган көй "Җырлар китабы"на кергән. Җырны Хәсәншәехта туган кыз Әнисә Хисамова (Сабиров Мәгъсүм кызы) башкаруында бик күпләр яратып тыңлаганнардыр. Бу җырлар арасында Мөбарәк абый язган "Хәсәншәех" шигыренә Хәсәншәехта туган үзешчән композитор, талантлы музыкант Әнәс Сабиров язган көй аерым урын алып тора. Мөбарәк абыйның иҗат юлын дәвам итүче кече сеңлесе Венера Сабитова "Әллә язмышым, әллә ялгышым" дигән, сәүдәгәрләр тормышына багышланган бик тирән эчтәлекле китап чыгарды, республика газеталарында матур-матур язмалары да чыкты. Венераның кызы да иҗат кешесе, артист, телевидениеда режиссер. Ә Мөбарәк абыйның улы Нурулла Галиев журналист, күп еллар инде район газетасын җитәкли. Ул да Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре.

Гөлчирә апаның сеңелләре Маһифәрваз һәм Венера кооперация техникумын тәмамлап, гомерләре буе сәүдә системасында эшләделәр. Тагын бер сеңлесе Тайфә гомерен бухгалтерлык эшенә багышлады. Мин Кенә мәктәбендә директор булып эшләгәндә ул мәктәптә бухгалтер иде, бик төгәл, намуслы кеше буларак хәтердә калды.

Кече энеләре — әтиләре исемен фамилия итеп тә йөртүче Касыймов Гафур Балтач урта мәктәбен тәмамлады, миңа аны укытырга да туры килде, бик сәләтле укучы булып истә калган. Гафур Казан химия-технология институтын тәмамлап, Киров исемендәге ясалма каучук заводында цех начальнигы булып эшләде.

Абдуллиннар гаиләсе

Гайнулла Абдуллин. 1932 ел.

Хәсәншәехнең булдыклы улларының берсе — Абдуллин Гайнулланың ашар ризыгы, эчәр суы нигә чит җирләрдә булган соң, нәсел агачы Садыйк байларга тоташуы сәбәпчеме әллә?

1904 елда туган Гайнулла белемне авыл мәдрәсәсендә, Апаз һәм Карадуган мәктәпләрендә укып ала. Аннан шахтага эшкә китә, дөньяны шактый өйрәнеп, туган авылына кайта, колхозга керә, хәтта колхоз рәисе дә булып, төпләнеп яшим генә дигәндә, тагын китәргә мәҗбүр... чөнки кулаклар янавы сизелә башлый.

Авылыннан китәргә мәҗбүр булгач, Гайнулла абый Мамадышка барып, балык заводына эшкә урнаша. Үзен бары яхшы яктан гына таныта, аны директор итеп куялар. Аннан үз районыбызга кайтып, 1935 елда Салавыч авылында оештырылган "Кызыл тукучы" артелендә 1942 елга кадәр рәис булып эшли. 1942 елның гыйнварыннан июль аена кадәр Балтач май заводында директор булып тора. 1942 елның июлендә Гайнулла абый сугышка алына, 7 августта присяга (хәрби ант) кабул иткәннән соң, 73 нче гвардияче укчы полкта танкка каршы ата торган бронебойщиклар отделениесе командиры булып дәһшәтле Сталинград сугышында катнаша. Бу полк Сталингард сугышында дан алган генерал Шумилов командалыгындагы 64 нче армия составында була. Шушы армия составында сержант Гайнулла Абдуллин Курск—Белгород сугышларында катнаша, Днепрны кичә, Румынияне азат итә, Будапешт шәһәрен алуда каһарманлык күрсәтеп, сугышны Прага шәһәрендә тәмамлый. Сугыштагы батырлыклары өчен ике тапкыр «Батырлык өчен», «Сугышчан хезмәтләре өчен», «1941–1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Германияне җиңгән өчен» медальләре белән бүләкләнә. Гайнулланың бертуган абыйсы, сугышка кадәр Борбаш Сәрдегәне авылындагы «Кызыл Йолдыз» кустарь артеле рәисе булып эшләгән Габидулла да сугышта катнаша, тик аңа кире әйләнеп кайтулар язмый, ул Днепрны кичкәндә һәлак була. Габдулланыкылар Җиңү өчен зур хак түли: Гайнулла абыйның Миржәм авылындагы Сәгыйдәбану апасының өч улы: Әфләтун, Мансур һәм Равил Гафетдиновлар да бу каһәрле сугышта ятып калалар.

Сугыштан кайткач, җитәкчелек тәҗрибәсе булган Гайнулла абыйны 1945 елның 17 ноябрендә Балтач районы кулланучылар җәмгыяте — райпотребсоюз рәисе итеп сайлыйлар һәм бу эштә ул 1953 елга кадәр эшли. Мин аның сугыш арты елларында безнең авыл аша яхшы атта узып йөргәнен хәтерлим әле, "әнә, Абдуллин аты шул була инде..." дип, яшүсмерләрне кызыктыралар иде. 1953 елның февралендә аны Чүриле районына шул ук эшкә күчерәләр һәм Чүриле районы бетерелгәнче (1956 елда) шунда эшли.

1956 елдан ул — Шәмәрдән районара сәүдә-хәзерләүләр базасы директоры, 1961 елдан — Шәмәрдәндәге тире эшкәртү комбинаты директоры. 1962 елдан "Росглаввтормет" базасын җитәкли, берничә районнан кара һәм төсле металл җыйнау һәм озатуны оештыра, шул эшне лаеклы ялга киткәнче башкара. Әле пенсиягә чыккач та шул системада озак еллар эшли. Тыныч еллардагы тырыш хезмәте өчен Гайнулла Абдуллин "Хезмәттәге батырлык өчен" медале һәм күп кенә Мактау грамоталары белән бүләкләнә.

Гайнулла абый белән Гарифәбану апа дүрт ул, бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Аларның Хәсәншәех авылында туган олы уллары Нурулланың исеме Татар энциклопедиясенә кергән, ул күренекле галим. Без аның белән Балтач мәктәбендә бер чорда укыдык, бик актив укучы буларак истә калган. 1950 елда Балтач урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, ул Казан дәүләт университетының геология факультетына укырга керә. 1955 елда аны уңышлы тәмамлап "Татнефтегазразведка" трестына эшкә килә һәм үзенең бөтен гомерен Татарстанда нефть эзләү һәм нефть ятмаларын ачуга багышлый. Ул атаклы "Сабанчы" нефть ятмасын (1986 ел) беренче ачучылардан һәм Татарстандагы башка нефть ятмаларын ачуда да актив катнаша. Абдуллин Нурулла Бөгелмә шәһәрендә урнашкан Татарстан нефть фәнни-тикшеренү һәм проектлау институтында разведка-

Гайнулла абый һәм Гарифәбану апа балалар белән. 1979 ел.

лау һәм эзләнүләр геологиясе бүлеге мөдире булып эшли, зур фәнни эш алып бара. Идел-Урал өлкәсендә нефть һәм газ ятмалары картасын (1966 ел) төзүчеләрнең берсе. 1965 елда кандидатлык диссертациясе яклап, геология-минералогия фәннәре кандидаты исеме ала. 1977 елда ул академик Губкин исемендәге премиягә лаек була. 1992 елда аңа "Татарстанның атказанган геологы" исеме бирелә, нефть промышленносте отличнигы.

Шәмәрдәндә Гайнулла абыйның торган нигезен саклаучы улы Илдус үзенә укытучылык һөнәрен сайлый һәм ул аңа кырык ел буена тугрылыклы булып кала. Илдус Шәмәрдән урта мәктәбенең югары сыйныфларында һөнәр дәресләре укытучысы. Баштагы елларда ул балаларны "Автодело"' дәресләреннән укыта, бик күп укучыларга шоферлык һөнәрен алырга булыша. Ә Шәмәрдән станциясендә зур төзү эшләре башлангач, мәктәптә төзүчеләр һөнәре бирүгә нигез сала. Аннан укып чыккан укучылар хәзер республиканың бик күп почмакларында төзелештә эшлиләр. Аның күпьеллык намуслы хезмәте югары бәяләнә. Илдус Абдуллин — халык мәгарифе отличнигы, укытучы-методист. Абдуллиннар турындагы мәгълүматларның да күбесен ул бирде.

Гайнулла абыйларның 1942 елда туган өченче уллары Илдар Казан дәүләт педагогия институтын тәмамлап, мәктәптә тарих укыта, Горький шәһәрендә югары партия мәктәбен тәмамлап, партия эшендә җитәкче урыннарда эшли, инде мәрхүм.

Дүртенче уллары Илсур Алабуга милиция мәктәбен тәмамлаган, милиция капитаны, эчке эшләр системасында эшли.

Кызлары Әлфия медицина хезмәткәре, больницада рентген белгечлеге буенча эшли. Димәк, Гайнулла абый белән Гарифәбануның балалары да тормышта үз урыннарын тапканнар, хәсәншәехлылар йөзенә кызыллык китермиләр.

Сабировлар гаиләсе

Сабиров Мәгъсүм (мулла кушкан исеме Мәгъсүмҗан Сабирҗан улы) 1908 елда Хәсәншәех авылында туа. Белемне авыл мәдрәсәсендә ала. Үз хуҗалыгында эшли. Балтачта район колхоз мәктәбендә укыганнан соң шул ук мәктәптә инструктор булып эшли башлый. Актив комсомол члены буларак, аны район комсомол комитетына эшкә чакыралар, Мәгъсүм абый 1935–1937 елларда Балтач район комсомол комитеты секретаре булып эшли, Ватан сугышы алдыннан партиянең Балтач райкомы ин-

Мәгъсүм Сабиров.

структоры була. Сабиров Мәгъсүм Бөек Ватан сугышында катнаша, танк корпусында рота командирының политик эшләр буенча урынбасары була. Сугыш кырында каты яралана, сугыштагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены, “1941–1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында җиңгән өчен” медале белән бүләкләнә.

Сугыштан соң ул КПССның Балтач райкомында оештыру бүлегендә һәм авыл хуҗалыгы бүлегендә мөдир, 1951 елдан 1960 елга кадәр Балтачтагы “Красный труд” артелендә рәис һәм рәис урынбасары, ә 1960 елда райпромкомбинат оештырылганнан соң, лаеклы ялга чыкканчы шушы ук артельдә төрле җаваплы эшләрдә эшли. Мәгъсүм абый бик тыйнак, кешеләргә карата игътибарлы һәм ярдәмчел булды.

Мәгъсүм абый Хәсәншәех авылы кызы Навал апа белән гаилә корып җибәрә. Хәсәншәехнең беренче укытучыларыннан берсе булган Мәннаф абыйның сеңлесе Навал апа да башта укытучы булып эшли, соңыннан гомере буе сәүдә системасында эшләде.

Мәгъсүм абый белән Навал апа алты бала тәрбияләп үстерделәр. 1932 елда Хәсәншәех авылында туган олы кызлары Әнисә — исеме Татар энциклопедиясенә кергән шәхес. Ул 1951 елда Балтач мәктәбен тәмамлаганнан соң, Казан дәүләт педагогия институтына укырга керә, аны уңышлы тәмамлап чыкканнан соң, 1955–1957 елларда Балтач һәм Кенә мәктәпләрендә рус теле укыта. 1957 елда Казанга күчеп китә, Татарстанның Дәүләт китап палатасында башта библиограф, ә 1972–1988 елларда директор булып эшли. Әнисә ханымның тырыш хезмәте югары бәяләнде, 1982 елда аңа “Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре”, ә 1987 елда

Навал һәм Мәгъсүм Сабировлар. 1945 ел.

Əнисə Сабирова (Хисамова).

“Россиянең атказанган мəдəният хезмəткəре” дигəн мактаулы исем бирелде. Ул хəзерге вакытта Татар энциклопедиясе институтында өлкəн фəнни хезмəткəр.

Икенче балалары Əнəс тə 1935 елда Хəсəншəех авылында туган. Ул 1955 елда Балтач урта мəктəбен тəмамлый, 1955–1958 елларда совет армиясендə хезмəт итə. 1961–1963 елларда Казан музыка училищесында укый. Ул баянчы, курайда, кубызда һəм башка музыка коралларында уйнаучы оста. Əнəс үзенең күпчелек гомерен музыкага, үзешчəн сəнгатьне үстерүгə багышлый, профессиональ музыкант дəрəҗəсенə үсə. Ул музыка нигезлəрен үзенең җизнəсе (апасы Əнисəнең ире) Ифрат Хисамовтан ала. Күренекле композитор, музыка белгече, бик күп музыка кораллары буенча мастер Ифрат Хисамов 1953–1957 елларда Балтач мəдəният йортының сəнгать җитəкчесе булып эшлəде. Ул районда мəдəният эшчəнлегенə зур үзгəрешлəр кертте: күп тавышлы хор, тынлы оркестр оештырды. Балтач хоры республика күлəмендə уздырылган смотрда беренче урынны алып, 1957 елда Мəскəүдə узган татар əдəбияты һəм сəнгате декадасында катнашу хокукы алды. И. Хисамов җитəкчелегендəге Балтач хоры Мəскəүдəн лауреат исеме алып кайтты.

Əнəс җизнəсе эшен уңышлы дəвам итте, ул 1959–1961 елларда сəнгать җитəкчесе булып эшлəгəн чорда Балтач мəдəният йорты гөрлəп торды. Хор коллективы бик күп смотрларда җиңүче булды. Балтачтагы һəр тантана тынлы оркестр чыгышы белəн башлана иде. Əнəс Балтач районында үзешчəн сəнгатьне оештыручы, җитəклəүче дə булды. Ул эшлəгəн елларда Балтач районы үзешчəннəре бик күп смотр һəм фестивальлəрдəн лауреат исемен яулады: яшьлəрнең СССР төзелүгə 50 ел тулуга багышланган яшьлəр фестивале (1973 ел), авыл үзешчəннəренең Бөтенроссия смотры (1972 ел). Ул үзе дə күп фестивальлəр лауреаты. 1981 елда Əнəс Сабиров Хезмəт даны ордены белəн бүлəклəнде. Ул хəзер дə Балтач мəдəният йортында халык җыр һəм бию ансамбленең концертмейстеры эшен башкара.

Мəгъсүм абый белəн Навал апаның башка балалары да тормышта үз урыннарын тапканнар, тырышлар, əти-әнилəре йөзенə кызыллык китермəгəннəр.

Әнәс Сабиров (сулда) һәм Ифрат Хисамов.

1937 елда туган өченче балалары Клара техникум тәмамлаган геолог, Сырдәрья өлкәсендә яши. 1939 елда туган Дания Казан дәүләт университетының механика факультетын тәмамлаган инженер, Түбән Кама шәһәрендә яши. 1941 елда туган Сүрия Казан дәүләт педагогия институтының музыка факультетын тәмамлаган, үз белгечлеге буенча Чаллы шәһәрендә эшли. 1950 елда туган кече уллары Равил техникум тәмамлаган, Түбән Каманың нефтехимия берләшмәсендә эшли.

Каһарман авылдашлар

Готыф Әхмәтов

Бу язмам Бөек Ватан сугышының башыннан ахырынача узып, сугышчан хезмәте алты елга сузылган Әхмәтов Готыф абый турында. Готыф абый 1919 елда Хәсәншәех авылында туа. (Хәсәншәех авылының 1957 елга кадәр Балтач районы составында булуын искәртеп үтү урынлы булыр.) 1936 елда Карадуган ТБУМын (тулы булмаган урта мәктәп), ә 1940 елда, беренче чыгарылыш укучысы буларак Балтач урта мәктәбен тәмамлый.

Шул ук елның сентябрь аенда ул Кызыл Армия сафларына алына. Урта белемле егетне, бик җентекләп үткәрелгән комиссиядән соң, чик буе һәм һава һөҗүменә каршы (ПВО) гаскәрләр хәзерли торган хәрби берләшмәгә билгелиләр. Киев өлкәсендә бер ай яшь солдатлар курсын үткәннән соң (Готыф абый бу урынны Чернобыль атом электростанциясе торган җир, дип искә ала), аларны Сумы өлкәсенең Шостка шәһәренә җибәрәләр. Шунда сигез ай укып, бу курсларны кече сержант дәрәҗәсендә тәмамлый, шуннан аларны Харьков өлкәсе Балаклея шәһәре янында урнашкан хәрби частька билгелиләр, ул анда орудие командиры буларак, солдатларны хәрби хезмәт серләренә өйрәтә башлый. Сугыш башлану турындагы хәбәрне шунда хезмәт иткәндә ишетәләр дә инде. Дүрт көннән Готыф Әхмәтов Киев өлкәсенең Белая церковь шәһәре янында Воронеж—Борисоглебск зенит артиллерия дивизиясе составында, 80 миллиметрлы орудие командиры буларак немец фашистларына каршы сугышка керә. Бу безнең гаскәрләрнең чигенү вакыты була. Билгеле, Готыф абыйга да чигенү ачысын татырга туры килә.

Шул вакытта аларны, һава һөҗүменә каршы (ПВО) сугышка хәзерләнгән хәрби хезмәткәр буларак, тиз арада Ленинград ягына — Кронштадт хәрби-диңгез базасына җибәрәләр. Анда ул бер үк вакытта өч көпшәле, 124 миллиметрлы туп һәм эре калибрлы зенит пулеметы расчетларының командиры була. Алар Ленинградка диңгез ягыннан килүче дошман көчләренә каршы сугышалар, төньяк башкаланы саклыйлар. Немецлар Кронштадтны юк итү өчен бөтен көчләрен куя. Өч көн буе барган бәрелештә Готыф абый командалык иткән расчет үзен иң булдыклы итеп күрсәтә һәм бу сугыштагы батырлыгы өчен Готыф абый Кызыл Йолдыз орденына лаек була, ул орден аңа 1945 елда гына тапшырыла.

Ленинград блокадасы вакытнда халыкның ачтан интеккәне соңгы буыннарга да яхшы мәгълүм. Андагы гаскәрләрнең дә нәкъ шул хәлдә булуын еш кына онытабыз. Готыф абыйлар да кичерә ачлыкны. Уртачарак булган ашау нормасы торган саен кимetelә, чөнки азык читтән кермәгәч, запаслар саега. Солдатлар хәлсезләнә башлый, ябыга, иң хәтәре шешенү була, кайберәүләр йөри алмас хәлгә җитәләр. Шуннан соң аларны яңа солдатлар белән алыштырырга мәҗбүр булалар. 1943 елның 28 декабрендә Готыф абыйларны катерлар белән Ленинградка чыгаралар. Анда, җидесигез көн көткәннән соң, Ладога күленең бозы өстеннән, тарихка “дорога жизни” исеме белән кереп калган юлдан, атларга утыртып, үзебезнең яктагы коры җиргә чыгаралар. Күрәсез, Готыф абый ике ел буе дәһшәтле Ленинград блокадасын кичергән кеше. Шуннан соң аларны санитар поездына утыртып, тылга озаталар. Ачтан шешенгән кешеләрне ашата башлау да бик четерекле эш икән. Алар медицина хезмәткәрләре күзәтүендә башта аз-азлап шикәрле су эчеп торырга тиеш булалар. Вагон ишеге янына урнашкан берничә иптәшенең саклана алмыйча, кисәк ашап үлүләрен Готыф абый бик кызганып искә ала иде. Мәхшәрдән исән чыкканнан соң, шулай харап булу ни аяныч! Ачлыкның нәрсә икәнен белмәгән бүгенге чор кешеләре бу хәлне төбенә төшеп, аңлап бетерә алмастыр.

Воронеж өлкәсенең Борисоглебск шәһәрендә сәламәтлекләрен бераз ныгытканнан соң, аларны фронттан ерак булмаган зур күперне саклаучы зенит-туп частена билгелиләр, ләкин монда озак булырга туры килми. Урта белемле ике егетне (берсе Готыф абый) сайлап алалар һәм укырга җибәрәчәкләрен әйтәләр. Шул вакытта сугыш авырлыкларын бергә үткән, ачлыкны бергә кичергән иптәшләреннән аерылуның бик авыр булганын фронтовик көрсенеп искә төшерә иде. Моны бергә солдат хезмәте үткән кеше генә аңлый. Сайлап алынган бу егетләрне Борисоглебск шәһәрендә урнашкан реактив артиллерия (халык теленә “Катюша” исеме белән кереп калган) дивизионына китерәләр һәм өч ай шушы дәһшәтле корал серләренә өйрәтәләр. Бу курста өйрәнүләр тәмамлангач, Свердловск шәһәренә “Катюша”ларның үзләрен алырга җибәрәләр. Свердловскига барганда да, кайтканда да Арча аша үтүләрен, ләкин поездның бер минутка да туктамавын, туган як җиренә аяк басарга туры килмәвен Готыф абый офтанып искә ала иде. Озатып йөрүче командирлары үзенең дә “Катюша”га Арчадан ерак булмаган урманда (аны халык телендә “Пашков” урманы дип йөртәләр) өйрәнгәннәрен әйткән. Американылларның СССРга ленд-лиз буенча бирелгән студебекер машинасына урнаштырылган “Катюша”лар белән алар Украинаның Нежин шәһәре янына урнашкан 117 нче гвардия дивизиясенә килеп урнашалар. Менә шуннан Готыф абыйның яңа сугышчан юлы башлана. “Катюша” — немецларның котын ала торган дәһшәтле корал, безнең гаскәрләр өчен кайда авырлык туса, аларны шул урынга куалар. «Тәүлегенә икешәр йөз километр үтәргә туры килә иде», — дип сөйли иде Готыф абый. Бу серле коралны немецлар үз кулларына төшерү өчен бик тырышалар, шуңа күрә “Катюша”ларның позициясен еш алыштырырга да туры килә. Днепрның уң ягын немецлардан азат итү өчен барган сугышлардагы батырлыгы өчен ул икенче Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә.

Бервакыт шушы реактив артиллериядәге егетләрдән разведчиклар отряды төзелә, чөнки дошман ягыннан тере немец — ”тел” кулга төшерергә кирәк була. Таза егет буларак, сержант Готыф Әхмәтовны да бу группага алалар. Алар дошман тылына үтеп керәләр һәм немецларның элемтә чыбыгын табып өзәләр, ә үзләре агач арасына яшеренәләр. Элемтәне яңадан ялгау өчен немецлар килер дигән максат белән эшләнә бу. Чыннан да, өч көн үткәннән соң, немец сугышчысы килә. Аны үткәреп җибәреп, Готыф абый арттан һөҗүм итә, ләкин немец та бик таза булып чыга. Готыф абый аны иптәше ярдәме белән генә буйсындыра ала. Авызына чүпрәк тыгып, кулларын бәйлиләр һәм үзебезнең якка алып кайталар. Ул бик кирәкле мәгълүматлар әйтә. Бу мөһим эшне уңышлы башкарганы өчен Готыф абый “Батырлык өчен” медале белән бүләкләнә.

Артиллерия гаскәрләрендә идарә итү взводы (взвод управления) була. Шул взводның командиры һәлак булгач, Готыф абыйны командир итеп куялар. Алар иң алдагы фронт сызыгыннан дошман урнашкан урынны ачыклап, радио аша дошманның кайсы урынын утка тотарга кирәклеген хәбәр итеп, “Катюша”лар һөҗүме белән идарә итәләр. Взводка яңа командир билгеләнгәч, Готыф абый яңадан “Катюша” расчеты белән командалыкка күчә. Бервакыт, ату вакытында, бер миналары (уналтыдан берсе) атылмый, кысылып кала. Шуны көйләгән вакытта Готыф абый яралана, пуля аның җилкәсеннән кереп, калак сөяген имгәтә. Күп кан югалткан, аңсыз хәлдәге сугышчыны иптәшләре яу кырыннан алып чыгып, беренче ярдәмне күрсәтәләр. Аңына килгәч, ул үзенә немец снайперы пулясы эләккәнен белә. Сугышның Германия чигенә якынлашкан, Польшаның көнбатышында барган вакыты була. Готыф абыйны башта Гливица шәһәрендәге кыр госпиталенә салалар, ләкин яра авыр булганлыктан, Львов шәһәрендәге госпитальгә күчерәләр. Монда да яралылар өчен тиешле шартлар булмый, шуннан аларны санитар поездына төяп, көнчыгышка, ерак тылга озаталар. Башта Казанга барасыз дип куандырсалар да, Казанда аларны кабул итәргә урын булмаганлыктан, Баку шәһәренә юнәлтәләр. Ул шул шәһәр кырыенда урнашкан, элеккеге санаторий булган госпитальдә дәвалану үтә һәм җиңү хәбәрен дә шунда ишетә. Ярасы җитди булганлыктан, госпитальдән 1945 елның 2 сентябрендә генә чыга. Шуннан соң да илгә кайтулар тиз генә насыйп булмый әле. Иосиф Сталин туган Гори шәһәрендә бер ай ял иттереп, сәламәтлекләрен ныгытканнан соң, илле кешене сайлап алып, Иранга җибәрәләр аларны. Тарихтан билгеле булганча, Иранда немец гаскәрләре булуын искә алып, безнең ил дә Иранда үзенең армиясен тотарга мәҗбүр иде. Готыф Әхмәтов та үзенең яңа сугышчан хезмәтен шунда дәвам итә. Чынлыкта, атлы гаскәрдә хезмәт итү була бу. Бервакыт смотр (тикшерү) вакытында, командирга честь биргәндә, Готыф абыйның кулы күтәрелеп җитмәвен күреп, корпус командиры — генерал (элеккеге командирлары ялга киткән була) аңа кисәтү ясамакчы була, ә инде кулы күтәрелмәвенең сәбәбен белгәч, элек нинди гаскәрләрдә хезмәт иткәнен сорый. Готыф абыйның "Катюша" гаскәрләрендә хезмәт иткәнен белгәч, генерал мондый белгечнең илдә бик кирәк булуын әйтә һәм Баку артиллерия училищесына курсантларга бик куәтле корал серләрен өйрәтергә җибәрә. Ләкин алар Баку шәһәренә чыкканчы (Бендершах портыннан Баку портына пароходта шактый озак баралар) бу училище Житомир шәһәренә күчерелгән була. "Катюша" урнаштырылган машинада бер ай буе Житомирга баралар. Менә шунда Готыф абый булачак офицерларга реактив артиллерия, ягъни "Катюша" серләрен өйрәтә.

Сугыш бетеп бер елдан артык вакыт үткәч кенә, 1946 елның 12 июнендә Готыф абый туган якларын кайтып күрү бәхетенә ирешә. Күрәсез, сугыш газаплары һәм армиянең авыр хезмәтләре аның өчен алты елга сузыла.

Әхмәтов Готыф абыйның тыныч тормыштагы хезмәте дә гыйбрәтле һәм яшьләр өчен үрнәк булырлык. Сугыштан соң ул Шубан башлангыч мәктәбендә дүрт ел укыта һәм мөдирлек итә. 1950 елда аны Хәсәншәех мәктәбенә күчерәләр. Хәсәншәех авылы Балтач волостенда иң зур авыл булуына карамастан, анда моңарчы башлангыч мәктәп кенә булган, икенче баскыч мәктәп булмаган.

Хәсәншәех авылында җидееллык мәктәп — ТБУМ төзү һәм аны 1950 елда ачу Готыф абый җилкәсенә төшә. Яңа мәктәп төзү, коллектив туплап, өр-яңадан эш оештыру буенча ул зур хезмәт башкара. Коммунист буларак аны 1957 елда КПСС райкомына җаваплы эшкә алалар, 1958–1959 елларда ул Калинин исемендәге (хәзерге "Игенче") колхозда рәис булып эшли. Шуннан соң 1967 елга кадәр — Хәсәншәех мәктәбендә кабат директор.

1957 елда Хәсәншәех авылы яңа төзелгән бик тә зур "Северный" совхозына кушыла. Готыф абыйның 1967 елдан соңгы хезмәт юлы шул совхоз белән бәйләнгән. "Северный" совхозыннан бүленеп чыккан "Ватан" совхозында ул озак еллар партоешма секретаре булып эшләде. Готыф абый эшләгән чорда бу совхозда мәрхүм Кәримов Вагыйз директор иде. Аларның бергәләп тырыш хезмәт куюлары нәтиҗәсендә совхоз республикада алдынгылардан булды. Совхозда бик күп төзелеш алып барылды, торак йортлар, хуҗалык каралтылары, шул исәптән бик зур теплица, социаль мәдәният корылмалары төзелде. Совхозда эшләү дәверендәге тырыш хезмәте өчен Готыф ага Әхмәтов "Почет билгесе" ордены белән бүләкләнде, лаеклы ялга да шуннан чыкты.

Готыф абыйның авылда мәчет төзү һәм аны чын иман йорты итү, авылдашларын асылыбызга кайтару өчен куйган хезмәтләре дә бәя биреп бетергесез. Ул үзе 1994 елда Мәккәгә барып хаж кылып кайтты.

Готыф абый белән хатыны Сара апа (ә Сара апа бөтен гомерен Хәсәншәех балаларына белем һәм тәрбия бирүгә багышлады) өч ул, ике кыз тәрбияләп үстерделәр. Аларның һәрберсе югары белемле һәм барысы да үз эшләре буенча яхшы белгечләр.

Шуларның берсе Марат Готыф улы Әхмәтов Татарстан Республикасында зур җитәкче — Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, Премьер-министр урынбасары. Озак еллар ул Балтач районы җитәкчесе булып эшләде. Районда башкарган игелекле хезмәтен балтачлылар гел рәхмәт сүзе белән искә алалар. Олы кызлары Тәслимә Ветеринария академиясендә эшли. Уллары Финсур Биектау "Элита" Дәүләт унитар нәселчелек хуҗалыгы җитәкчесе, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Икенче уллары Мансур "Ватан" совхозы директоры, шулай ук Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Кече кызлары Тәнзилә "Игенче" колхозының баш экономисты, тырыш хезмәте өчен Татарстан Республикасының атказанган экономисты исеменә лаек булды.

Готыф абый белән Сара апаның ун оныгы бар, алты оныкчыклары үсә.

Готыф абый мәрхүм инде, урыны оҗмахта булсын.

Мәхмүт Вәлиев

Карадугандагы Татарстан Милли музее филиалының сугышчан дан залына быел бик үзенчәлекле һәм кыйммәтле экспонат өстәлде, аны якташыбыз Хәсәншәехта туып-үскән, хәзерге вакытта Казанда яшәүче Вәлиев Мәхмүт ага тапшырды. Шул материаллар белән танышкач, мин, бер яктан, нинди батыр якташыбыз булган икән дип горурлансам, икенче яктан, аның кылган батырлыгы авылдашларына, якташларына моңарчы мәгълүм булмый калуына борчылдым.

Минем бу язмам шул легендар якташыбыз турында.

Мәхмүт абый 1921 елның 2 гыйнварында элеккеге Балтач районы Хәсәншәех авылында туа. 1936 елда Карадуган ТБУМын (тулы булмаган урта мәктәп) тәмамлый. Шул ук елны ул Казахстанның Кызыл Орда шәһәрендә урнашкан тимер юл транспорты техникумына укырга керә. Бу шәһәр туган ягыннан бик ерак булганлыктан һәм өйдән ярдәм ала алмаганлыктан ул техникумда укуын йомгаклаганчы дәвам итә алмый, ташлап, туган ягына кайтырга мәҗбүр була. Сугышка кадәр туган авылында һәм Балтачта райплан бүлегендә эшли. Бу вакытта райплан рәисе булып СССР Верховный Советы депутаты Шәмсенур Хәбибрахманова эшләгәнен Мәхмүт абый яхшы хәтерли. Ул үзе инде бу чорда актив комсомол члены була. 1941 елның май аенда Балтач военкоматы аны Кызыл Армия сафларына ала. Тугыз класс белемле буларак, ул Ульяновск шәһәренең танк училищесына җибәрелә. Училищеда ике ел укып, офицер булып чыгарга тиеш була, ләкин бер айдан сугыш башлану сәбәпле, аларның уку срогын кыскарталар, Мәхмүт ага сигез айдан урта һәм авыр танклар йөртүче һөнәрен алып, сержант дәрәҗәсендә училищены тәмамлый. Аны Ульяновск шәһәрендә оештырылган 120 нче аерым танк бригадасына хәрби хезмәткә билгелиләр. Мәхмүт абыйлар Горький шәһәрендә танклар һәм башка кораллар белән коралланып, 1942 елның июнендә сугышка китәләр. Алар беренче сугышчан чыныгуны 1942 елның 8 августында

Мәскәү өлкәсендәге Куплово дигән авыл янында алалар, Ветрово авылын азат итүдә катнашалар. Ул Англиянең "Малютка" исемле танкында механик-водитель була, сугышның өченче көнендә танклары дошман снаряды тиеп ватыла, алар танктан исән-сау чыгып, дошманга каршы сугышуларын дәвам итәләр. Танкның яраксыз хәлгә килүе, ә яңа танкны вакытында ала алмау сәбәпле, Мәхмүт абыйны шул танк бригадасының разведка взводына билгелиләр. Кыска гына вакытта ул разведка серләренә өйрәнә һәм сугыш тәмамланганчы Мәскәү өлкәсеннән Кенигсбергка кадәр сугышчан юлны шул танк бригадасының разведка взводында уза.

Разведчикларның бурычы танклар керәсе дошман җирен өйрәнү — танкка каршы чокырларны, мина кырын үтү юлларын белү, дошман көчләрен ачыклау. Кирәк вакытта "тел" дә алып кайталар, танк бригадасының сугыштагы уңышы алар тапкан мәгълүматларга бик нык бәйле була. Мәскәүдән көнбатышка барган каты сугышларда 120 нче танк бригадасы дошман гаскәрен зур югалтуларга дучар итеп, гел алга бара. 1942 елның декабрендә Бургово авылы янында өч көн барган каты сугышларда танк бригадасы дошманның бик күп солдатларын һәм сугыш техникасын юк итә. Бу сугышта күрсәткән батырлыгы өчен Мәхмүт Вәлиев беренче зур хәрби бүләккә — "Батырлык өчен" медаленә лаек була. 120 нче танк бригадасы зур сугышлар, авырлыклар белән гел көнбатышка бара. 1943 елның 5 мартыннан 13 мартына кадәр Букань авылы янында бик көчле сугышлар була. Мәхмүт абыйларның танк бригадасы дошманга зур һөҗүм ясый, дошманның 8 танкы һәм башка бик күп кораллары юк ителә, 388 солдаты үтерелә. Шушы сугышта дошман көчләре турында бик кыйммәтле мәгълүматлар тапканы өчен Мәхмүт абый Кызыл Йолдыз ордены белән бүләкләнә. Разведка взводында якташыбыз үзен кыю, тапкыр, батыр итеп күрсәтә. Шуңа аңа өлкән сержант дәрәҗәсе бирелә һәм ул разведка взводы командирының ярдәмчесе итеп билгеләнә.

1943 елгы авыр сугышларда Смоленск өлкәсе азат ителә, бу сугышта алар бригадасы зур роль уйный. Оста разведчик булганы өчен Мәхмүт Вәлиев солдатлар арасында бик дәрәҗәле булган "Отличный разведчик" билгесенә лаек була, бу бүләк аңа Бөек Октябрьнең 26 еллыгы көнендә тапшырыла.

1944 елда сугыш Белорусия җирләренә килеп җитә. 1944 елның башында Витебск шәһәре азат ителә, ә июнь башында зур тимер юл узелы һәм эре промышленность үзәге Орша шәһәре азат ителә, ул сугышлардагы уңышлары өчен танк бригадасы "Оршанская" исемен ала. Ә бу сугышлардагы батырлыгы һәм бик кыйммәтле мәгълүматлар биргән немец "тел"ен кулга төшергәне өчен Мәхмүт абый II дәрәҗә Ватан сугышы орденына лаек була.

Мәхмүт Вәлиев.

Аларның танк бригадасы Минск шәһәре янында чолганышта калган немец гаскәрләрен тар-мар итүдә актив катнаша, ә Каунас шәһәрен алгандагы батырлыгы өчен Мәхмүт абый Верховный башкомандующий Сталинның Рәхмәт хатына лаек була. Сугыш барышында И. Сталинның мондый Рәхмәт хатлары Мәхмүт абыйда алты данәгә җыела.

Алга таба сугышларны дәвам итеп Мәхмүт абый хезмәт иткән 120 нче "Орша" танк бригадасы Неман елгасын кичә, Литваны азат итүдәге авыр сугышларда аеруча батырлык күрсәтә, дошманга зур югалтулар ясый. Бу сугышларда разведчиклар бригаданы бик кыйммәтле разведка мәгълүматлары белән тәэмин итәләр һәм әлеге сугышлардагы шәхси батырлыгы өчен Мәхмүт абый I дәрәҗә Ватан сугышы орденына лаек була.

1944 елның августында 120 нче танк бригадасы көнчыгыш Пруссия чикләренә килеп җитә. Дошманның бик нык ныгытылган үз җирләрендә сугыш алып бару өчен оборона корылмаларын белү, дошман турында, аның көчләре, урнашуы турында мәгълүматлар алу өчен унике кешелек разведка отряды төзелә. Ул отрядның командиры татар егете Вәлиев Мәхмүт була. Бу отряд сугышчылары дошман җиренә аяк баскан совет солдатларының иң беренчелере була. Кубелене-Наумисте дигән торак пунктлары янында була бу. Тикмәгә генә "Татар барда — хәтәр бар" димәгәннәр, Рейхстагка беренче булып байрак кадаучы гына түгел, немец җиренә дә беренче булып аяк басучы татар егете! Әлеге разведка отряды дошман турында бик кыйммәтле мәгълүмат алып кайта һәм 120 нче танк бригадасы көнчыгыш Пруссия җирендә үзенең уңышлы һөҗүмен башлый. Бу сугыштагы батырлыгы өчен Мәхмүт абый III дәрәҗә Дан ордены белән бүләкләнә. Мәхмүт абый хезмәт иткән 120 нче гвардияче Кызыл байраклы Кутузов орденлы "Орша" танк бригадасы Кенигсберг шәһәрен алуда төп көчләрнең берсе була. Әлеге сугыштагы батырлыгы өчен Мәхмүт абый "Кенигсбергны алган өчен" медале белән бүләкләнә.

Аның күкрәген шулай ук "Берлинны алган өчен" һәм "Германияне җиңгән өчен " медальләре дә бизи. Вәлиев Мәхмүт 120 нче танк бригадасы белән төзелгән көннән башлап сугыш тәмамланганчы сугышчан данлы юл үтә. Бәйрәм парадлары вакытында бригаданың байрак йөртүчесе була ул. Сугышта яки армиядә булган кешеләр моның нинди дәрәҗәле, хөрмәтле вазифа икәнен беләләр.

Ул дүрт тапкыр яралана, ике тапкыр контузия ала, ләкин дәваланып чыккач, һәрвакыт сугышчан иптәшләре сафына — 120 нче танк бригадасына кайта. Башына эләккән мина кыйпылчыгы бүген дә авырттырып тора. Сугыш тәмамлангач, 120 нче гвардияче, Кызыл байраклы, Кутузов орденлы “Орша” танк бригадасыннан иң батыр өч солдатны 1945 елның 24 июнендә үтәчәк Җиңү парадына тәкъдим итәләр, шуларның берсе — якташыбыз старшина Вәлиев Мәхмүт абый. Мәскәү янында бер ай күнегүләр үтеп, Кызыл мәйдандагы тарихи парадта катнашуы белән ул чиксез горурлана. Алар Сталин җитәкчелегендә зур хәрбиләр, маршаллар һәм хөкүмәт әгъзалары торган дәүләт трибунасы каршыннан үзләренең бригада командиры генерал-лейтенант Бурденко җитәкчелегендә 3 нче Белоруссия фронтының җыелма танк полкы составында үтәләр. Мәхмүт абый 1995 елда Мәскәүдә Бөек Җиңүнең 50 еллыгына багышланган Җиңү парадында да катнашты.

Мәхмүт абыйларның нәселен солдатлар нәселе, дияргә була. Аның бабасы Сәфәргалиев Вәли-Миннебай 1904–1905 елгы рус-япон сугышында катнашкан, андагы хезмәтен бәяләп, авылга кайткач, аңа өстәмә җир дә биргәннәр. Әтисе Миргали абый 1916–1917 елларда Германия белән сугышта катнаша, яралана, Австриядә пленда була, 1917 елгы февраль революциясеннән соң туган авылына кайта. 1918–1921 елларда Кызыл Армия сафларында гражданнар сугышында катнаша, Колчакка һәм Юденичка каршы сугыша.

Мәхмүт абый сугыштан кайтканнан соң, бер еллык совет-партия мәктәбен тәмамлап, төрле хуҗалык-административ эшләрдә эшли, читтән торып юридик институт бетерә. Хокук саклау органнарында һәм административ эшләрдә эшләп, лаеклы ялга чыга.

Мәхмүт ага Вәлиев шушы китапның авторы Бакый Зыятдинов белән.

Яшьләрне хәрби-патриотик тәрбияләү буенча зур эш башкара. Бу хезмәтләре өчен Татарстан хәрби комиссариатының Рәхмәт хатлары белән бүләкләнгән. Ул шулай ук Сугыш ветераннары советының да автив члены, бу эшчәнлеге өчен Вахитов районы администрациясе тарафыннан бирелгән күпсанлы Мактау грамоталары бар.

Билгеле, авыр сугыш еллары, дүрт тапкыр яралану, ике тапкыр контузия алу эзсез калмаган, ул беренче группа Ватан сугышы инвалиды. Шулай да аның күңеле көр, хәтере әйбәт, бүген дә республика хәлләре белән кызыксынып яши.

Рәүф Солтанов

Сугыш гарасатларын үтеп, исән калган якташларыбызның берсе — Солтанов Рәүф абый турында бу язмам.

Рәүф абый Солтанов 1921 елның 8 июнендә Хәсәншәех авылының Түбән Хәсәншәех дип йөртелгән өлешендә туа. 1937 елда ул Карадуган ТБУМын (тулы булмаган урта мәктәп) тәмамлый. Армия сафларына алынганчы, Хәсәншәех авылындагы “Дружба” кустарьчылык артелендә бухгалтер ярдәмчесе булып эшли һәм артельнең комсомол секретаре вазифасын да башкара. Хәрби хезмәтен 1940 елда Байкал арты хәрби округының 114 нче дивизиясе составындагы 363 нче полкта башлый. Ул анда полк мәктәбендә (полковая школа) укый, аны тәмамлап, сержант дәрәҗәсе алып, Маньчжурия чигендә хезмәт итә. Япониянең Кытай җирләрен басып алып, безгә дә куркыныч янаган чор була бу. Шул чик буенда, Себернең кырыс шартларында, 1941 елның көзенә кадәр хәрби чыныгу үтә Рәүф Солтанов.

1941 елның көзендә, көнбатыш фронтта хәлләр үтә катлаулы чакта, Япониянең безгә каршы сугыш башламавы билгеле булгач, Рәүф абыйларның дивизиясен вагоннарга төяп Ленинград юнәлешенә озаталар. Ләкин аларга Ленинградка якынлашырга насыйп булмый, Бабаево станциясендә эшелонны немецлар бомбага тотканнан соң, дивизия машиналар белән Карелия фронтына юнәлә. Рәүф абый полкның разведка взводында отделение командиры була. Бервакыт финнарның хәрби көчләре яңа урында ничек урнашуын һәм ул көчләрнең зурлыгын ачыклау өчен дошманның тере солдатын — "тел" алып кайту бурычы куела. Беренче сугышчан бурычны Рәүф абый уңышлы башкара. "Тел" кулга төшерелә, кыйммәтле хәрби мәгълүматлар алына. Аның разведка тормышыннан тагын бер-ике эпизод: сугышта хәл кискен үзгәреп тора, яңа "тел" алып кайтырга кирәк була. Бу юлы аларга фин сугышчысының частеннан читкә киткәнен бик озак көтәргә туры килә, бик суык була, шулай да түземлелек белән көтү уңыш китерә. Чишмә буена су алырга төшкән фин солдатын кулга төшереп, штабка алып кайтып тапшыралар. Каты сугышларның берсендә дивизиянең бер батальоны чолганышта кала. Полк командиры Рәүф абый белән ике солдат алдына дошман линиясе аркылы үтеп, чолганыштагы батальон командирына үзебезнең якка чыгу планын тапшыру бурычын куя. Шушы операция вакытында солдатларның берсе һәлак була. Шулай да Рәүф абый белән иптәше чолганышта калган батальон командирына планны җиткерә һәм шул план нигезендә эш итеп, батальон чолганыштан чыга.

Сугыш бик авыр шартларда бара: суык, кораллануның тиешенчә булмавыннан тыш, ашау-эчү мәсьәләсе дә начар, чөнки Ленинград юнәлешеннән немецлар юлны өзә, ә төньяктан, Мурманск юнәлешеннән, элемтә юлга салынмаган була. Сугыштан качып йортларын ташлап киткән кешеләрнең чормага элгән дуңгыз тиреләрен көйдереп, пешереп ашауларын, алынмыйча туңып калган бәрәңгеләрне казып азаплануларын, суыкта асларына ылыс җәеп ятуларын фронтовик көрсенеп искә төшерә. Бу сугышлар барышында полк күп югалтуларга дучар була, бер атака вакытында Рәүф абый каты яралана: янында төшкән снаряд шартлавыннан аягына һәм күкрәгенә кыйпылчыклар элә. Сүз уңаеннан, бүгенге көнгә кадәр бер кыйпылчыкның күкрәгендә калуын әйтергә кирәк. Ике солдат, плащпалаткага салып, аны кыр госпиталенә чыгара. Күп авырлыклар белән, фронт юллары аша яралыларны Казахстанның Петропавловск шәһәренә җиткерәләр. Анда озак ятып чыкканнан соң, сугыш өчен яраксыз, инвалид дип табалар һәм туган авылына кайтаралар. Бераз сәламәтлеген ныгыткач, Рәүф Солтановны Балтач саклык банкына мөдир итеп куялар.

Рәүф Солтанов
хатыны Сәгурә апа белән.

Ләкин котсыз сугыш зур югалтулар белән бара, шуңа күрә инвалидларны да кабат-кабат комиссия үткәреп, алардан да таза кеше "ясыйлар". Ярты ел да узмый, Рәүф абыйны кабат хәрби хезмәткә алалар. Тик бу юлы сугыш өчен яраксыз дип, эчке гаскәр хезмәтенә билгелиләр. Ул Казан—Ульяновск тимер юлы төзелешендә Идел буеннан куылган үз немецларыбызны карап эшләтүче взвод командиры була. Юл төзү эшләре беткәч, Воркута шахталарына күчерелә, анда да тоткыннарны карап эшләтәләр. Бу хезмәте сугыш беткәннән соң да тагын бер елдан артык сузыла. Ул туган ягыбызга 1946 елның сентябрендә генә кайта. Рәүф абый сугышчан хезмәтләре өчен Ватан сугышы ордены, "Сугышчан хезмәтләре өчен" һәм "1941–1945 елларда Ватан сугышындагы батырлыгы өчен" медальләре белән бүләкләнә, башка сугышчан Грамоталар һәм значокларга лаек була.

Рәүф абый Солтанов 1942 елда фронтта партия сафларына кабул ителә. Сугыштан соң егерме елдан артык җитәкче урыннарда хезмәт итте: КПССның Балтач райкомында инструктор, авыл хуҗалыгы бүлеге мөдире; Хәсәншәех авылы Арча районына кушылгач, безнең зона колхоз-совхозларында партия эшләрендә, Балтач районы Калинин исемендәге колхозда партком секретаре, Арча районы Ватан совхозында комплекслы бригада бригадиры, соңрак совхоз директорының урынбасары булып эшләп, шуннан лаеклы ялга китте.

Рәүф абый сугыштан соңгы тыныч хезмәтендә дә хөкүмәт бүләкләренә лаек булды. Ул "Хезмәттәге батырлык өчен", "Ленинның тууына 100 ел" медальләре, күп кенә Мактау грамоталары белән бүләкләнде. Аның хезмәт эшчәнлеге район газеталарында яктыртылды.

Рәүф ага белән хатыны, укытучы Сәгурә апа өч ул, ике кыз тәрбияләп үстерделәр, алар барысы да тәртипле, тормышта үз урыннарын таптылар.

Рәүф Җамалиев

Вакыт галиҗәнаплары безне 1945 елның җиңүле маеннан ераккарак алып киткән саен бу дәһшәтле сугышның серле-фаҗигале хәлләре ныграк ачыла бара. Хәзер сүз шундый вакыйгаларның шаһиты булган, ул гына да түгел, шул гарасатта катнашып исән калган батыр якташыбыз Җамалиев Рәүф абый турында. Туган як тарихын эзләнүләрем, бәхетемә дип әйтим, нәтиҗәле булды. Язмыш мине зирәк хәтерле, искиткеч вакыйгаларның шаһиты, бу тирәнең җанлы тарихы булган Рәүф абый белән очраштырды. Аны электән күреп белсәм дә, моңарчы якыннан аралашмавыма үкендем дә. Укучыларны кыскача булса да шул мәгълүматлар белән таныштырырга уйлыйм.

Рәүф абый 1921 елда Хәсәншәех авылында Җамалиев Җәләй абый белән Зәйнәп апа гаиләсендә туа. 1929 елда алар Каргалыга (хәзерге аталышы “Кызыл игенче”) күчәләр. Хәсәншәехта аңа беренче классны гына тәмамларга туры килә, ә Каргалыда мәктәп булмый, анда башлангыч мәктәп 1936 елдан гына эшли башлый. Шулай итеп, малай укуын дәвам итә алмый. Әтисе Җәләй абыйны колхоз рәисе итеп сайлагач, аның бөтен исәп-хисап эшен улы Рәүф башкара. Колхоз кечкенә булгач, башка хисапчы булмый. Ничек бер класс белемең белән бу эшне эшли алдың дигәч, ул үзенең әнисе Зәйнәп апаның бик гыйлемле булуын, укырга-язарга һәм хисап эшенә аннан өйрәнүен әйтә. “Кызыл игенче” колхозының (сугышка кадәр ул авылда егерме биш хуҗалык була) бердәнбер хисапчысы буларак, район җир бүлегенә отчетларны да ул төзеп тапшырган. Исәп-хисапны бик төгәл алып баруын һәм отчетларны дөрес тутыруын күреп, уналты яшьлек егетне 1937 елда Балтач районының җир бүлегенә өлкән ревизор-бухгалтер итеп эшкә алалар. Аңа Казанга да отчетлар белән еш барырга, документлар тутырырга туры килә, армия сафларына чакырылганчы бу җаваплы эшне башкара. 1940 елның октябрь аенда ул Кызыл Армия сафларына алына. Башта хәрби хезмәтен

Свердловск шәһәрендә уза. 1941 ел башында аны Минск шәһәре янында урнашкан пехота училищесына укырга җибәрәләр.

“Ничек бер класс белем белән училищега эләктең?” — дип, үземнең беркатлы сорауларым белән Рәүф абыйны күп бимазаладым. Ул район җир бүлегендә эшләгәндә Казанга да эш белән еш йөрүен, русча язарга да, сөйләшергә дә туры килүен әйтте. Училищега билгеләнгәндә бу да үзенең ролен үтәгәндер. Әйтергә кирәк, егетнең табигый зирәклеге дә ярдәм иткәндер.

Ләкин курсантларга училищены тәмамларга туры килми, сугыш башлана, училищены таркатып, һәммәсенә старшина дәрәҗәсе биреп, хәрби берләшмәләргә кече командирлар итеп җибәрәләр. Бу безнең гаскәрләрнең тоташ, хәтта таркау чигенү чоры, кайсы ничек булдыра шулай үзебезнең төп фронт тотучы частьларга кушылырга тиеш була. Бик күп гаскәрләр моны булдыра алмыйча, немецларга әсир төшәләр. Рәүф абый училищеда уку дәверендә план-карталар, компас белән эш итәргә — ориентлашырга өйрәнеп калган була. Алар биш иптәше белән көндезләрен качып ятып, караңгылангач, көнчыгышка төбәп баралар. Бик зур газаплар белән, немецларга эләкмичә, ноябрь башында төп көчләр белән кушылалар. Безнең якка чыккач та аларның пленга төшмичә чыгуларыннан шикләнәләр һәм карта буенча оста йөргәннәрен тикшергәч кенә гаепсезлекләренә ышаналар. Дошман тылына диверсия ясау өчен отрядка кешеләр туплаган вакыт була бу. Аларның дошман тылында оста хәрәкәт итүен дә исәпкә алганнардыр, аннан Рәүф абый чаңгыда да бик оста шуганын күрсәткән. Балтачта эшләгәндә кыш көне аның Каргалыга еш кына чаңгыда кайтып йөрүен дә әйтергә кирәк. Билгеле, дошман тылыннан чыгучыларны бик нык тикшерәләр, махсус бүлекләр гаилә хәлләрен ачыклыйлар, аларның ышанычлы кешеләр булуына тәмам инангач кына бу отрядка алалар. Ату, шартлату һәм башка сугыш серләренә, чаңгыда шуарга өйрәтәләр. Командование бернинди шартта да пленга төшмәскә икәнен кисәтә, пленга төшү куркынычы туу белән бу махсус отряд сугышчылары агулы ампула кабарга тиеш булалар, ампула яканың тешләргә җайлы урынына беркетелә. Пленга төшсәләр, гаиләләренә карата иң кырыс чаралар кулланылачагын кисәтәләр.

1941 елның 19 ноябрендә 560 кешелек десант отрядын самолетларда дошман тылына ташлыйлар. Сугышчылар немецлар алга барганда дошман артыннан барып, дошман чигенгәндә алардан алда чигенеп, гел дошманның тылында калалар. Көндез качып күзәтеп, төнлә көтмәгәндә дошманга һөҗүм итеп, зур зыян китерәләр, паника тудыралар. Бу отряд ясаган иң уңышлы һөҗүм

Мәскәү янындагы Жуково авылында була. Алар немецларның армия штабына һөҗүм итеп, дүрт генералны һәм күп кенә документларны кулга төшерәләр. Ул вакытта бу генералларны безнең якка чыгару мөмкинлеге булмый, тиешле мәгълүматларны алгач, аларны юк итәләр, ә бу кыйммәтле серләрне безнең командованиега җиткерәләр. “Сугышның башлангыч чорында әле партизан отрядлары ныклап оешып китмәгән иде, диверсия отрядларына дошман тылында сугыш алып бару бик кыен булды, бигрәк тә суык үзәккә үтте”, — дип искә ала Рәүф абый. Шуңа отрядның югалтулары да коточкыч зур була һәм аларга фронт аша үзебезнең якка чыгарга рөхсәт итәләр. 1942 елның 28 мартында 16 нчы дивизиянең 49 нчы полкы урнашкан җирдә фронт сызыгын исән калган унсигез кеше кичеп чыга. Бу отрядның командирын Советлар Союзы Герое исеменә, ә калган 17 сугышчыны, шул исәптән Рәүф абыйны да Ленин орденына тәкъдим итеп документ тутырып җибәрәләр, ләкин ул документлар җибәрелгән транспорт бомбага эләгә һәм, ни кызганыч, бу батырлыкларны кылучылар бүләкләнмичә кала.

Рәүф абыйның сугышчан юлы алга таба әлеге 49 нчы пехота полкы составында дәвам итә. Ул сугыштагы батырлыклары өчен өч сугышчан орден: ике Кызыл Йолдыз, бер Ватан сугышы орденнары белән бүләкләнә, “Батырлык өчен”, “Кенигсбергны алу өчен” медальләренә лаек була. Моннан тыш аның “Неманны кичкән өчен”, Пиллау, Орша, Карачев, Инстербург шәһәрләрен алгандагы батырлыклары өчен Башкомандующий Сталинның рәхмәт хатлары бар. Ул сугышта ике тапкыр яралана, тазарганнан соң, яңадан үзе хезмәт иткән полкта сугышуын дәвам итә. 1946 елның 9 Маенда маршал Баграмян кул куйган Рәхмәт хатын да кадерләп саклый Рәүф Җамалиев. Ул сугышны Көнчыгыш Пруссиянең Инстербург шәһәрендә тәмамлый (хәзерге Калининград өлкәсе).

Сугыш бетеп бераз гына вакыт үткәч, Рәүф абыйны Кенигсберг шәһәренә штабка чакыртып алалар. Бу вакытта әлеге өлкәдә совхозлар оештырыла башлый һәм сугышка кадәр район җир бүлегендә бухгалтер булуын исәпкә алып, аны шушында төзелүче совхозлар системасына бухгалтер итеп куялар. Күпчелек немецлар үз җирләрендә калган була, зур капиталистлары һәм эре җирбиләүчеләре генә хуҗалыкларын ташлап качкан. Рәүф абый шул вакытта, совхоз төзелгән чорда, урта хәлле немецларның авыл хуҗалыгын ничек алып барганлыгын күзәтеп гаҗәпләнгәнен сөйли: “Немец йортының хуҗасы үз җирендәге ашлыкны тракторга тагылган ургыч белән ура, ургычтан көлтәләнеп чыккан ашлык ургычка тагылган арбага төялеп бара. Арба тулгач, тракторны ургычтан өзеп, көлтәләрне сарайга алып кайтып бушата һәм яңадан уруын дәвам итә. Хатыны сарайда көлтәләрне утыртып тезә. Көлтәләр машина белән сугыла. Ашлыгы механик рәвештә капчыкларга тутырыла, саламы пресслана...” Бу немецның күчмә сварка аппараты, хәтта күчмә тимерчелеге булуына, техникасы ватылса хуҗаның шунда ук ремонтлавына гаҗәпләнә ул. “...Хуҗалык уналты баш сыер асрый, хатыны машина белән сава, унөч яшьлек уллары трактор белән печән урдырып алып кайтып, сыерларга ашарга тарата, сөтле бидоннарны арбага тезеп, юл буендагы арба биеклегендә ясалган махсус урынга урнаштыра, аларны шуннан сөт җыючы алып китә. Эше беткәч, малай уйнарга чыга”.

Шул вакытта ук бөтен эшнең механикалаштырылган булуына, бөтен җирнең асфальтланган яки таш түшәлгәнлегенә гаҗәпләнеп, үзебездәге хәлләр белән чагыштырып искә ала Рәүф абый. Аны шаккатырган тагын бер әйбер: аларда урлашуның булмавы, намуслы булулары. 1946 елда анда да ачлык бит, ләкин ачлыктан шешенгән кеше дә качып киткән байларның бакчасына кереп, пешкән җимеш тә капмый, фәкать командирлардан рөхсәт алгач кына алырга җөрьәт итәләр. Кибетләрен дә бикли торган булмаганнар.

Билгеле, сугыш бетеп берничә ел үткәч, немецлар Германиянең төп өлкәләренә куыла һәм биредә Россия халкы күчерелә. Сугыш беткәч тә Рәүф абыйны җибәрмиләр, совхозларда бухгалтерлык эшен дәвам итүен сорыйлар. Ул авылдан гаиләсе турында белешмә-хат алып, рапорт язып, 1947 елда гына туган ягына кайтуга ирешә. Күрәсез, аның сугыш һәм сугышсыз үткән хезмәт еллары җиде елга тула.

1947 елда армиядән кайткач, Балтач райсоюзында (кулланучылар җәмгыяте) рәис булып эшләүче Хәсәншәехлы Абдуллин Гайнулла аны ревизор-бухгалтер итеп эшкә ала. Ул чакта булган бер хикмәтле хәлне искә төшерә Рәүф ага. Бер авыл кибетендә дүрт кеше берсе артыннан берсе тулмаучылык (растрата) белән эштән чыгарылып, суд җаваплылыгына тартыла. Моны тикшерүне Рәүф абыйга йөклиләр һәм ул бу эшнең очына чыга, гаеп кибетчеләрдә түгел, ә сельпо бухгалтерында була.

Җамалиев Рәүф абый 1943 елда, фронтта КПСС сафларына алына, ягъни партия әгъзасы була. Партияле кеше партия кая кушса — шунда. Райсоюзда көйле генә эшләгән җиреннән ул вакыттагы Балтач райкомының беренче секретаре, бик кодрәтле кеше, Нури Гаффаров мәҗбүри диярлек аны район җир бүлегенә бухгалтер итеп күчертә. Менә шушы чорда фронтовикның бухгалтерлык таланты ачыла да инде. Ул районның отчетын авыл хуҗалыгы министрлыгына илтә, аның отчетларны бик дөрес тутырганын күреп, башка районнарның отчетларын да аннан төзәттереп тутырталар, ул гына да түгел, министрлыкның гомуми (сводный) отчетын төзетеп Мәскәүгә илтеп тапшыруны да аңа йөклиләр. Шулай итеп, ул бу эштә биш ел буе эшли, аңа министрлыкта даими эшкә калырга тәкъдим итеп фатир да вәгъдә итәләр, ләкин әтисенең аны авылдан җибәрәсе килмәве аркасында ул бу тәкъдимнән баш тарта.

1957 елда Кызыл юл районында (соңыннан Тукай районы) артта калган колхозлардан зур совхоз төзү бурычы куела, аның җире егерме мең гектардан ким булмаска тиеш була. Кызыл юл районында бу күләмдә берләштерү өчен уңайлы җирләр туры килеп бетми һәм шул вакытта Рәүф абый Балтач районының “Кызыл көч” колхозын (Хәсәншәех һәм Каргалы авыллары) кушарга киңәш итә, бу тәкъдимне министрлыкта бик хуплап каршылыйлар. Рәүф абый үз колхозларында ярым бушка (таякка дип атала иде) эшләүче авылдашларының хезмәт хакы алып эшли башлаячакларын күздә тоткан, әлбәттә. Шулай итеп, унсигез авылны берләштерүче, егерме мең гектардан артык җире булган, безнең яклар өчен гигант хуҗалык — “Северный” совхозы барлыкка килә. Бу совхозның директоры итеп билгеләнгән мәшһүр кеше — Советлар Союзы Герое Нәкыйп Сафин министрлыкта Рәүф абыйны күреп алу белән үзенә эшкә чакыра. Алар кордашлар, армиягә дә бергә чакырылган булалар. Балтач районыннан җибәрәселәре килмәсә дә, Рәүф Җамалиев Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан приказ алып “Северный” совхозына эшкә кайта һәм шуннан соңгы хезмәт дәверен совхозда директор урынбасары вазифасында узып, лаеклы ялга чыга. Аның тыныч тормыштагы хезмәте дә медальләр һәм күп кенә Мактау грамоталары белән бәяләнгән.

Миңа аның белән эшләгән директорларны күреп сөйләшергә туры килде, алар Рәүф абыйның бик намуслы, гаять тырыш, җаваплы кеше булуын һәм гаҗәеп хәтерле булуын әйтәләр.

Менә кешенең табигать биргән зирәклеге, тырышлыгы, үзлегеннән белем күтәрүе нинди көчкә ия. Ике дипломым бар дип (әле ул кызыл да була) мактанып, бер эш майтара алмаган, ул дипломнарның әти-әнисенә һәм дәүләткә күпмегә төшкәнен исәпләмәгән кешеләр дә җитәрлек. Билгеле, Рәүф абыйның спиртлы эчемлекләр белән дус булмавы да бик мөһим.

Хәзерге вакытта Шушмабаш авылында гомер кичерүче Рәүф абый белән Гөлбәгъдә апа биш бала — өч ул, ике кыз тәрбияләп үстерделәр, алар һәрберсе тормышта үз урыннарын тапкан — укып белем алганнар, эшлиләр, әти-әниләренә һәрвакыт игътибарлы, ярдәмчел.

Салих Булатов

Салих абыйны Хәсәншәех кына түгел, бөтен Балтач районы кешеләре белә. Аны "Балтач Кулибины"* дип йөртәләр иде. Аның белән якыннан, дус дәрәҗәсендә таныш булсам да, тарихи эзләнүләрем Булатов Салих абыйның миңа таныш булмаган, гыйбрәтле якларын да ачарга ярдәм итте.

Салих ага Булатов хатыны Рабига апа белән.

Булатов Салих абый 1915 елның 21 декабрендә Арча районы Носы авылында Якуп һәм Бибиәсмалар гаиләсендә туа. Аңа бер яшь тулар-тулмаста әнисе Бибиәсма Хәсәншәех авылына этисе Шәйхетдин, әнисе Гыйлембаян гаиләсенә кайта. Шулай итеп Салих абый Хәсәншәех авылында үсә, ул биш-алты яшькә кадәр Носы авылына баргалап йөрсә дә, әбисе Гыйлембаян аны Хәсәншәехта, үз гаиләләренә тәрбияләргә төпләндереп алып кала.

Гыйлембаян әби үзе Шеңшеңәр кызы, 1859 елгы. Ул Хаҗи исемле кешегә кияүгә чыга һәм аларның Хәдичә исемле кызлары туа. Кызның этисе Мәскәүдә солдат хезмәте уза. Гыйлембаян апа ирен эзләп Мәскәүгә китә, аны таба, үзе дә шунда бер рус баенда хезмәтче булып эшкә кала, соңыннан ул шул ук байда пешекче булып эшли. Ире Хаҗи үлгәч, Хәсәншәехка кайта. Мәскәү бае Мәкәрҗәгә барган безнең як байлары аркылы аңа ел саен ун алтын акча җибәреп торган. Күрәсең, Гыйлембаян апа яхшы хезмәт иткәндер. Аның Хәсәншәехтагы өе ике катлы, нык хуҗалык була. Ул үзеннән тугыз яшькә яшьрәк Шәйхетдин дигән кешене йортка кертә (кияүнең хатын йортына барып торуын шулай атыйлар иде). Авылга рус урядниклары яки башка рус кешеләре килгәндә тәрҗемәче итеп Гыйлембаян апаны ча-

---

* Кулибин И. П. — үзлегеннән белем алган атаклы механик, уйлап табучы, үз проекты буенча сәгатьләр ясаган, күптөрле приборлар, машиналар уйлап чыгарган.

Гыйлембаян әби. 1938 ел.

кыра торган булганнар, ул русча оста сөйләшүе белән авылдашларын шаккатырган. Кул-аяклары тайпылган, сынган кешеләрне дә дәвалаган ул.

Салих абый Хәсәншәехта беренче баскыч авыл мәктәбендә укыганнан соң, ШКМда (крестьян яшьләре мәктәбе) укып, аны 1932 елда тәмамлаган. Яшьтән үк техникага һәвәс, кызыксынучан булган. Сугышка кадәр радио авыл Советларында гына сөйли иде, Салих абый үз өйләре турысыннан үткән чыбыкка тоташтырып, радио тыңлау җайланмасы эшләгән. Авылда колхозчылар өчен зур сепараторлар эшләп торган, бөтен авылга хезмәт иткәч, ул еш ватылган. Салих абый үз авылларында гына түгел, күрше авылларда да, шул исәптән безнең Таузар авылында да ватык сепараторларны төзәтә иде.

Бервакыт авыл халкы ул еллар өчен гаҗәп хәл күрә: Салих абый нindидер бәләкәй трактор белән бакчаларын сукалый. Бу хәбәр районга барып ирешә һәм Салих абыйны кулга алалар. Тикшерү өч-дүрт ай дәвам итә, гаепле аклана.

Минем әти Шәймулла да аны аклау өчен булышуын сөйли иде, ул еллардагы МТС директоры Галиев Гали эшкә яраксыз двигатель һәм башка кайбер детальләр биргәнлеккә белешмә биреп, Салих абыйның гаепсезлеген исбатларга ярдәм итә. Ә ул, баксаң, дүрт цилиндрлы двигательнең ватык ике цилиндрын кисеп ташлап, калган ике цилиндрыннан файдаланып, кечкенә трактор җыйган икән.

Булатов Салих 1939 елдан Балтач элемтә бүлегендә радиотехник булып эшли башлый, фотосурәткә төшерү эше белән дә шөгыльләнә. Гыйлембаян әбисенең 1938 елда төшерелгән фотосурәте бүген дә саклана.

1942 елда Салих абый сугышка алына, 312 нче туплы артиллерия полкында радиомастер булып хезмәт итә. Сугыш араларында фотога төшерү белән шөгыльләнүен дәвам итә. Берлинда Гитлер бункерын, Америка солдатларын төшергән фотосурәтләр бүгенгәчә саклана.

Сугышчан хезмәтләре өчен ул Кызыл Йолдыз ордены, “Батырлык өчен”, “Сугышчан хезмәтләре өчен” һәм “1941–1945 елларда Бөек Ватан сугышында Германияне җиңгән өчен” медальләренә лаек була.

Берлинда Гитлер бункеры урнашкан йорт.

Сугыштан кайткач, ул Балтач радиоузелында эшләвен дәвам итә. Аның бу һөнәре безнең таузарлылар өчен дә истәлекле. 1950 елда Таузарда ГЭС сафка баскач, тирә-як авыллар өчен радиоузел төзелде. Аны эшләтеп җибәрүче дә Салих абый булды.

Безнең районда ул фотосурәткә төшерми калган өлкән кеше сирәктер. Фотографлыкка махсус патент алып, бу эшне ул радиоузелдагы эшенә өстәмә рәвештә башкарды. Аңа хатыны Рабига апа да булыша иде.

Салих абый Балтачта беренче мотоциклчылар түгәрәге оештыручы да. 1951 ел иде ул. Минем Балтач урта мәктәбендә физика-математика укыткан еллар. Шушы түгәрәктә теоретик дәресләр алып баруымны үтенде Салих абый. Мин эчке янулы двигательнең эш принципларын һәм мотоциклның электр схемасын өйрәттем. Бу түгәрәк системалы эшләп, шактый егетләр мотоцикл йөртергә өйрәнде. Салих абыйның эшләгән эшләрен санап бетерерлек кенә түгел, аның бар эшкә дә кулы ята иде. Ул һәртөрле машинаны ремонтлый, радио һәм телевизорлар төзәтә. Бу талант аңа әтисеннән күчкәндер, әтисе Якуп безнең якларда сәгать төзәтүче оста булып танылган, бабасы Лотфулла — атаклы столяр.

Салих абый техника белән кызыксынучан кеше буларак, аларның үзенчәлекләрен җыйнап та барган. Безнең музейга биргән борынгы телефон аппараты иң кадерле экспонатлардан санала.

Ул кешеләргә карата бик ихтирамлы булды. Очрашып күрешкәндә һәрвакыт әтинең хәлен сорашып, сәлам әйтә иде. Соңгы вакытта асылыбыз булган дингә бирелеп, биш вакыт намазын калдырмады, мәчеткә йөрде. Өлкән яшьтә булса да, нык итеп кул кысып күрешүләрен күпләр истәлек итеп сөйләрләр әле.

Салих абый белән Рабига апа бер ул, өч кыз тәрбияләп үстерделәр. Сугышка кадәр туган олы кызлары Нурания Казан шәһәре телефон челтәрендә эшли, уллары Фәрит Казан авиация институтын тәмамлаган инженер, икенче кызлары Гадения ике югары белемгә ия, хәзер Балтач мәктәбендә укыта, кече кызлары Нурия Карадуган мебель фабрикасында план бүлеген җитәкләде.

Салих абый мәрхүм инде, урыны оҗмахта булсын.

Мәшһүр авылдашлар

Марат Әхмәтов

Туу турындагы таныклыгына туган җире "Балтач районы Хәсәншәех авылы" дип язылгандыр аның. Ул туган 1954 елда Хәсәншәех Балтач районы авылы иде бит әле. Арча районы малае булып үссә дә, хәзер Арча даны булып йөрсә дә, Марат Әхмәтовны балтачлылар бары тик үзләренеке санап, аны "алтын багана" күреп, аңа таянып яшиләр. Һәм бу бераз балаларча самими табынутаянуга бик тә җитди, саллы нигез бар. Бүгенге көндә республика күләмендә танылган шәхес — Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры хезмәт юлын нәкъ менә Балтач җирлегендә башлады, көндәлек тырыш хезмәте, киң карашы, ташып торган энергиясе, кешелеклелеге, гамьле яшәү үрнәге белән ихтирам яулап, баскычтан баскычка күтәрелде: башта мал табибы булды, аннары колхоз рәисе итеп сайланды, партия райкомының икенче, давыллы-шанлы туксанынчы елларында беренче секретаре вазифаларын башкарып, районны республика күләмендә танытты, үзе дә танылу алды, олпат җитәкчегә әверелде. 1999 елның май аенда Марат Әхмәтовны Казанга, югары җитәкчелеккә озату уңаеннан җыелган халык, күз яшьләрен эчкә йотып, бар рәхмәтен учларына салып, унбиш минут буена сузылган туктаусыз алкышлар белән хөрмәтләде аны. Хезмәт кешесен һәрдаим кайгыртып, олылап, зурлап яшәгән, кешеләргә гаҗәп игътибарлы, гадилеге белән гали бу зат олылауга шулкадәр лаек иде. “Таш өстендә гөлләр үстерерлек кешеләрең синең, Балтачым!” дип җырлыйлар бездә. Нишлисең, кемгә икмәккә сылап ашардай кара туфрак, кемгә — таш... Менә шундый җирдә дә республикабызның кара туфраклы районнары ала алмаган уңыш үстерергә өйрәндек: безнең өчен рекордлы 1993 елда ашлыкның тулай җыеммы 1543 мең тоннага җитте, һәр гектардан 51,6 центнер бөртекле ашлык җыеп алынды! Финанс ягын да, матди ягын да, күңел ягын да тиешенчә көйли, кешене эшләтә белгән җитәкчегә афәрин дими, ни дисең!

Мин инде бу дөньяда озак яшәгән, төрлесен күргән, ләкин тормыш юлын иелгән баш белән узган кеше түгел. Ә шулай да үземнән хәйран ук кече бу шәхес каршында, бик күп күркәм сыйфатларын тиешенчә бәяләп, олы башымны иям. Хөрмәтем зур чөнки.

Ат елында туган икән Марат Әхмәтов. 1954 елда, 16 июньдә, Хәсәншәех авылында, Готыф абый һәм Сара апаларның укымышлы гаиләсендә. Дүртенче бала булып. 1971 елда Кенә урта мәктәбен тәмамлаганнан соң, Казан ветеринария институтына (хәзер Ветеринария академиясе) укырга керә ул. 1976 елда институтны уңышлы тәмамлап, Балтач районы Чапаев исемендәге колхозда ветеринария врачы булып эшли башлый.

Минем Әхмәтов Марат белән беренче танышуым 1978 елда, ул Шубанга килеп “Алга” колхозы рәисе булып эшли башлагач булды. Мәктәп эшләре белән аны күрү өчен Югары Шубан авылына мендем. Сөйләшеп эшләрне хәл иткәч, ул миннән нинди транспорт белән килүемне сорады. “Попутный” машинага утырып килүемне белгәч, мине Карадуганга машина белән төшертеп куйды. Шактый еллар мәктәп директоры булып эшләсәм дә, колхоз рәисләре тарафыннан мондый игътибар күргән юк иде. Шул вакытта ук мин егерме дүрт яшьлек бу егеттән кешелекле җитәкче чыгасын күзалладым. Чыннан да, ул кимсетелгәнрәк хәлдә яшәгән Шубан халкында алга өмет уятты, аларның тормыш хәлен яхшыртуны кайгыртты. Колхозчылар күпләп икмәк ала башладылар, рәис терлек асрау өчен мөмкинлекләр тудырды. Билгеле, бу колхозның игенчелектә мул уңыш алуы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Әлеге елларда “Алга” колхозы сөтчелек тармагы буенча да районда алдынгылар рәтенә чыкты. Шубан авылы кешеләре күрше авыллардагы кебек йорт җирләрен яхшырта башладылар. Яңа өйләнешкән яшьләр өчен колхоз ярдәме белән йортлар салынып, яңа урам — яшь гаиләләр урамы барлыкка килде. Авылда колхозның хуҗалык каралтылары төзелү белән бергә, авылның йөзен билгеләүче мәһабәт мәдәният йортына нигез салынды.

Билгеле, инициативалы, булдыклы яшь җитәкчене районда тиз күреп алдылар, 1983 елда ул Балтач партия райкомы икенче секретаре итеп сайланды. Ә инде 1985 елдан — партия райкомының беренче секретаре һәм шуннан башлап төрле үзгәртүләр чорында да ул районның баш җитәкчесе булып калды. Илдә чын демократия булып алган чорда, 1990 елда, күп кандидатлар куелган чын сайлауларда (беренче һәм хәзергә бердәнбер дисәк тә ярый) миңа аның ышанычлысы (доверенные) булып күп кенә сайлау алды җыелышларында катнашырга, чыгыш ясарга туры килде. Яшь җитәкче булса да, ул әлеге авыр сынауларны да уңышлы үтте һәм бу көрәштә җиңү аңа киләчәктә кыю эшләргә, үз-үзеңә ышануга нигез булды.

Марат Әхмәтовның башка күп кенә җитәкчеләрдән аермасы тагын шунда — ул гел белемен күтәрүдә, өйрәнүдә, үсештә. Көндәлек җитәкчелек итү барышында кайсыдыр мәсьәләгә ачыклык кертәсе булса, уңайсызлык килеп туса, белгечләргә мөрәҗәгать итүне, сорап белүне үзенең дәрәҗәсенә сугар диеп кыенсынмый ул, серенә төшенгәнче эзләнә, чишелеш юлын эзләп киңәшә. Төрле өлкәдә белемен күтәрү аңа нинди коллективта чыгыш ясаса да, шул тармак кешеләре алдына компетентлы мәсьәләнең асылына төшеп чыгыш ясарга мөмкинлек бирә. Аның үз-үзен камилләштерүенең күренеп торган ягы шул: татар авылында яшәп, беренче класстан башлап татар мәктәбендә укып урта белем алса да, ул рус телендә дә камил чыгыш ясый. Гомумән, аның кәгазьгә карамыйча, һәр мәсьәләнең төбенә, нигезенә төшеп, ике телне бутамыйча чыгыш ясавы күп җитәкчеләр өчен үрнәк. Җитәкче буларак аның тагын бер өстенлекле сыйфаты — мәсьәләне үз вакытында хәл итүе. Миңа мәктәп директоры һәм соңыннан музей җитәкчесе буларак аңа шактый мөрәҗәгать итәргә туры килде. Мин аннан “карарбыз”, “хәл итәрбез”, “тагын мөрәҗәгать итәрсез” кебек бюрократлар вәгъдәсен ишетергә туры килмәде. Ул үзенә гозер белән килгән гади кешене дә ахыргача тыңлый, мөмкинлектән чыгып ярдәм чарасын күрә.

Район белән Марат Готыф улы җитәкчелек иткән еллар Балтачның чын чәчәк аткан еллары булды дисәк тә арттыру булмас. Район республикада беренчеләрдән булып газлашып бетте, бөтен авылларга диярлек асфальт юллар килде. Күрше районнарда асфальт юл килмәгән авыллар бүген дә бар. Болар барысы да җитәкчедән күп нәрсә торганын күрсәтә, бар җитешсезлекләрне дә заманга сылтауның дөрес булмавын раслый.

Марат Готыф улы районда Мәгарифне һәм әдәбиятны үстерүне дә гел күз уңында тотты, аларның матди хәлен яхшыртуга күп көч куйды, һәм ул бу өлкәдә эшләрнең эчтәлеген аңлап, аларны яхшыртуга зур игътибар итте. Билгеле, Маратның кешелекле һәм зыялы булуы аның укытучылар гаиләсендә — Готыф абый белән Сара апа гаиләсендә үсүе нәтиҗәседәдер.

Балтач районының күп тармаклар буенча республикада әйдәп баручы булуын күреп, республика җитәкчеләре Марат Әхмәтовны 1999 елда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры һәм Премьер-министр урынбасары итеп билгелиләр. Минемчә, әлеге урынга республикада аннан да лаеклы кеше юктыр. Ул бу эшне бөтен нечкәлекләрен белеп башкара. Авыл хуҗалыгының авыр проблемаларын яшермичә, шомартмыйча, бар булганы белән күрсәтә, үз көченнән килгәнен эшләргә тырыша. Бөтен Россия авыл хуҗалыгы өлкәсендә дәвамлы, тотрыклы уңай сәясәт урнашмый торып Татарстанда гына "коммунизм утравы" ясап булмаячагы һәркемгә ачык.

Данлы якташыбыз күп кенә хөкүмәт бүләкләренә лаек булды. 1983 елда — "Почет билгесе", 1995 елда — "Дуслык" орденнары, 2002 елда Дан ордены белән бүләкләнде. 1992 елдан "Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре". 2000 елда Фән һәм техника өлкәсендә Татарстан Республикасының Дәүләт премиясен алуга иреште. 2003 елда Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгының көмеш медален яулады. 1990–1995 елларда Татарстан Югары Советы депутаты, 1995–1999 елларда Татарстан Республикасы халык депутаты булды.

Аның әле ут уйнатыр чагы. Халкыбыз файдасына ул яңадан да зуррак изге эшләр башкарыр дип өметләник.

Вагыйз Минһаҗев

1976 елның 11 августында, уттай урак өстендә, Арча районы, "Ватан" совхозында директорны алыштыралар. Алты авылны берләштергән, 800 ләп эшчесе, 120 дән артык коммунистлы партия оешмасы булган хуҗалыкта таркаулык; август уртасы булуга карамастан, урып-җыю башланмаган диярлек. Арча райкомының беренче секретаре Харис Зәйнуллин хәлдән чыгуның көтелмәгән юлын сайлый — директор итеп әле дипломында язу карасы да кибеп җитмәгән, шушы совхозда ун ай гына эшләгән яшь белгеч, 23 яшьлек Хәсәншәех егете, партиясез Вагыйз Минһаҗевны билгели. Әлбәттә, бу эш аңа ансат кына бирелми. Кандидатураны обком "бик яшь, тәҗрибәсез, партиясез", дип кире каккач та, "бездә башка кандидатура юк, алайса үзегез тәкъдим итегез", дип үҗәтлек күрсәтә һәм, ахыр чиктә, "вакытлыча" куеп торуга ризалык ала.

Бу билгеләүне һәркем үзенчә кабул итә итүен, ләкин Х. Зәйнуллин ялгышмый. Алдагы вакыйгалар шуны тулаем раслый. Юк, алай гына түгел, Вагыйз партия райкомы тапкан кадрларның иң перспективалысы һәм сәләтлесе, оригиналь хезмәтләре, үзенчәлекләре белән Татарстаныбызны бизәүчесе була.

"Ватан" совхозы урып-җыюга соңарып керешсә дә, уракны районда өченче булып тәмамлый. Һәр тармакта эш җанлана: авылларда фермалар, ындыр табаклары, гаражлар, амбарлар төзелә. Пөшәңгердә кирпеч заводы эшли башлый; күзгә күренеп шәхси төзелеш җанлана; совхоз алдынгылар рәтенә чыга. Шулай итеп, В. Минһаҗев оештыручы чирканчыгы ала. Әмма танылу, ягъни абруй алу, ифрат авыр эш, бигрәк тә үз авылыңда, туган ягыңда. Юкка гына "үз илеңдә пәйгамбәр булып булмый" дигән гыйбарә тумаган бит.

Күпне күргән, гомергә урман, балта эше, чыпта белән көн итәргә күнеккән авылдашлары да, базарлы авылда сәүдә психологиясендә тәрбияләнгән Апаз халкы да, башкалар да танырга бик ашыкмыйлар аны — башта гамәлләрен күрергә телиләр, өйрәнәләр. Ә егет эзләнә, таба, оештыра; эшләгәнне күрә белә һәм, иң мөһиме, сүзендә тора. Беренче җыелышта ук вәгъдә иткән печәнен, ашлыгын мул итеп эшчеләрнең өйләренә үк илттерә — моңарчы авылда булмаган хәл халыкны аптырашта калдыра. Яшь директор бу гамәлнең урлашуны туктатуда төп шарт булуын аңлый һәм андый башбаштаклыкка катгый чик куя — тәртип урнаша. Гомумән, Вагыйз Минһаҗев хезмәттәшләренә эшләү һәм яшәү шартлары булдыруны үзенең төп вазифаларының берсе итеп кабул итә. Булсынга эшләве, ярдәмчеллеге, масштаблы эшләре белән Вагыйз авылдашлары, якташлары ихтирамын казана һәм ул моны алдагы уңышларының нигезе дип саный. Шулайдыр, уңышка ирешүе өчен кешегә туган авылы фатихасы да мөһимдер. Вагыйз моны һич кенә дә онытмый. Һәрдаим авылдашларына ярдәм итә: мәчет төзүдә, мәдрәсә салуда, чишмәләрне карап торуда, зиратны әйләндереп алуда һәм башка бик күп шундый изге эшләрдә аның өлеше зур. Ул бу эшләрне хәтта әнисенең туган авылы Шубанда да, туганнары яшәгән Каргалыда да бик теләп башкара.

Райкомның яңа беренче секретаре Дамир Каюмов та Минһаҗевның эш стилен ошата, оештыру сәләтен таный һәм тагы да зуррак хуҗалык — "Северный" совхозына директор итеп күчерә. Совхоз Россиянең "Россемкартофель" берләшмәсенә карый. Коллективта рух юк, эш бармый. Вагыйзнең иң күркәм сыйфаты — ул финанс, материаль чыганакларны таба һәм эшне оештыра белә. Монда чыганак — Россия министрлыгы. Ул совхозга 10 комбайн, 15 трактор, 20 "ГАЗ-53" машинасы, чәчкечләр, гектарына 300 килограмм хисабына ашлама, төзелеш материаллары кайтара. Совхоз зур төзелеш мәйданына әверелә. Вагыйз халык телендә "Жуков" кушаматы ала. Эш тәртипкә салына. 1985 елның июлендә басулар карарга обкомның беренче секретаре Гомәр Усманов килә. Ашлыклар шәп, тигез, бөтен җирдә тәртип. Г. Усманов сорап куя: "Орденың бармы?" "Орденга түгел, икмәк булсынга эшлибез", — ди Вагыйз. Уңыш, чыннан да, зур була: дәүләткә 7 мең тонна икмәк тапшыралар (чагыштыру өчен: бөтен Югары Ослан районы 5 мең тонна ашлык тапшыра). Шул елның октябрь аенда Опера һәм балет театрында уздырылган авыл хуҗалыгы отчетында Г. Усманов В. Минһаҗевны Президиумда бастырып, 15 минутлап аның эшләре турында сөйли, үрнәк итеп куя. Юк, бу очраклы гына тану түгел: ул аны башка районга беренче секретарь итеп җибәрмәкче була, ләкин Д. Каюмов, беренчене үгетләп, Арча районына авыл хуҗалыгы идарәсе җитәкчесе итеп күчерүгә ирешә. В. Минһаҗев тәкъдиме белән Арчага райпо рәисе итеп Рөстәм Миңнеханов күчерелә. Бу ике егет районга яңа көч, эшкә яңа колач өстиләр һәм районны техника, ашлама, төзү материаллары белән тәэмин итү күпкә яхшыра. Алар таба белә!..

1988 ел, 11 ноябрь. Арча райкомында беренче секретарь сайлау. Бу альтернатив рәвештә — катлаулы шартларда узган сайлауда 82% тавыш белән В. Минһаҗев җиңеп чыга. Соңыннан бу кандидатураны обком да хуплый.

Арча районын ул 1998 елга кадәр җитәкли. Бу колхозларның ныгуы, авылларга газ, су кереп, юллар салынган, зур төзелешләр алып барылган еллар; районның үсеш алган, мактаулы еллары. Шушы елларда Г. Тукайның туган авылы Кушлавыч зур яңарыш кичерде: шагыйрьнең музей-утары булдырылды; авылга юл килде; “Кушлавыч” колхозы оештырылды, мәктәп һәм клуб төзелде. Тагын өч вакыйганы ассызыклап искә алу кирәктер. Беренчесе — 1996 елда Арча сабан туена Россия Президенты Борис Ельцин килә. Татарстаныбызның абруен күтәрерлек лаеклы каршылау, матур бәйрәм оештырыла. Икенчесе — Арчада яңа технология буенча эшләүче куәтле кирпеч заводы төзелә һәм ул тирә-юньдәге районнарда зур төзелешләр башлауга җитди этәргеч була. Өченчесе — Арча районы даими зур уңыш ала, шул исәптән 1977 елда 317000 тонна ашлык җыеп, дәүләткә 156000 тонна тапшыра. Шаккатыргыч матур күрсәткечләр! Шул зур хезмәтләрнең нәтиҗәсе буларак, В. Минһаҗев Татарстанның һәм Россиянең атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә һәм Татарстаныбызның Дәүләт премиясенә лаек була.

1998 елның ноябреннән Вагыйз Минһаҗев “Татарстан сөте” ачык акционерлык җәмгыятен җитәкли. Аңа таркалып барган авыр тармакны тәртипкә салу бурычы куела. Ул моны җиренә җиткереп башкара. Бүген ул — Россиядә бу тармакта иң уңышлы эшләүче предприятиеләрнең берсе. Сөт заводлары яңа технологиягә күчә, продукциянең төре һәм сыйфаты арта; заманча җиһазландырыла, географиясе киңәя.

Бүген республика җитәкчелеге Минһаҗевка авыр хәлдә калган район хуҗалыкларына ярдәм итү бурычы куйды. Аның карамагында 320 мең гектардан артык җир, “Татхлебопродукт” берләшмәсенә караган 11 бөртекле ашлык хәзерләү хуҗалыгы һәм башкалар бирелде. Шәт иншалла, бу бурыч та үтәлер, чөнки җитәкчедә энергия дә, оештыру сәләте дә, перспективаны күрә белү дә җитәрлек. Иң мөһиме, ул киң колач, зур максат белән эшкә алына һәм башкаларны да үз артыннан ияртә. Кадрларның сәләтен дөрес аңлап, тиешле эш урыннарына куя белә.

Вагыйз тигез гаиләдә — әтисе Васил, әнисе Тәзкирә назын тоеп үсә. Беренче укытучысы Сәгурә апасын сагына. Бабасы Минһаҗ беренче оныгын аеруча ярата, үзе белән йөртә, өйрәтә һәм: "Укытыгыз, моннан түрә чыгачак", — ди. Ул ялгышмый. Бу эшчән гаиләдә үскән Таһир, Зөләйха, Ринатлар да тырыш хезмәтләре белән Минһаҗевлар нәселенә ихтирам өстиләр.

Вагыйз зур эшләрдән соң бәйрәмнәр оештырырга, кунак сыйларга ярата. Алар һәрвакыт зур артистлар, язучылар, музыкантлар катнашында уза һәм сәнгать бәйрәменә әверелә. Их, ул уздырган сабан туйлары! Вагыйздә нинди киң күңел, олы йөрәк, үз халкын, аның сәнгатен, уңган балаларынярату һәм аларга һәрдаим ярдәм итәргә омтылу!

Бабасы Минһаҗның атасы Гобәйдулла Хәсәншәехның хәлле бае була. Аның бөтен мал-мөлкәтен алып, гаиләсен Киров урманнарына сөрәләр; йортында колхоз идарәсе, амбарлар, абзарлар урнаша. Оныгы бабасының чыдамлылыгына хәйран кала һәм елмаеп: "Аннан алсалар, Ходай миңа бирде, шуның өчен мин җирдә күбрәк зур эшләр, матурлыклар калдырырга тиеш", — ди. Чыннан да, Вагыйз Минһаҗевның Татарстан үсешенә керткән хезмәтләре, Казан елгасының биек ярларында зур каршылыклар аша корган гүзәл йортлары кеше күңеленең бөеклеге, матур омтылышларның чагылышы булып, килер буыннарны да сокландырып, зур эшләргә чакырып торыр.

Шулай булсын, амин! Ил күрке булырдай егетләр үстергән өчен рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

Азат ЗЫЯТДИНОВ,
Таузар егете, профессор.



Изгеләр чишмәсе

Авылның тарихи-табигый истәлекле урыннары

Изгеләр чишмәсе

Ул — авылның тау ягында, зират очында. Риваятьләргә караганда, Хәсәншәех авылына нигез салучы Хәсән күмелгән урыннан бәреп чыккан, тәмле, мул сулы чишмә, аның суы Шушманың икенче ягына да торбалар ярдәмендә чыгарылган. Хәзерге вакытта чишмә елгасы буып алынды, фонтаннар сиптереп тора. Тирә ягы матурландырылган, бу эшләрне Татарстан Республикасы Премьер-министр урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык төлек министры Әхмәтов Марат эшләттерде.

Зөбәйдә чишмәсе

Ул — авылның тау ягындагы өлешендә, югары очында, теплицага бара торган юл буенда. Элеккеге вакытларда бу төбәктә Зөбәйдә һәм Зөлхирә исемле ике кыз туган яшәгәннәр, ди. Зөбәйдә эш сөючәнлеге, киң күңеллелеге, чибәрлеге белән халык күңелен яулаган. Ә Зөлхирә матур киенергә, бай булырга хыялланган. Аның хыялы тормышка ашкан, ләкин ул сәламәтлеккә туймаган. Зөбәйдә бик ярлы, әмма бик бәхетле яшәгән.

Зөбәйдә каберлеге тирәсеннән чишмә бәреп чыккан. Ул чишмәне Зөбәйдә чишмәсе, дип йөртәләр. Суы бик тәмле. Авыл халкы бу чишмәгә карата ихтирам һәм хөрмәтен кызганмый.

Хәсәншәехның булдыклы егете “Татарстан сөте” Акционерлык җәмгыяте генераль директоры Вагыйз Минһаҗев бу чишмәне, табигать һәйкәле буларак, махсус таш койма белән әйләндерткән, ял итү өчен матур бина төзелгән, ерактан ук истәлекле урын булып күренеп тора.

Казаклар чишмәсе

Элеккеге вакытларда бу чишмә янында Казаклар җыены дип аталган җыен үтә торган булган. Җыенда старосталар авыл тормышына кагылышлы мәсьәләләрне хәл иткәннәр: печән бүлгәннәр, көтү турында сөйләшкәннәр һ. б. Бу чишмә әле дә саклана, халыкка хезмәт итә.

Киндер күле

Чишмә бәреп чыккан җирдә күл дә булган. Бу күлдә элек җитен җебетеп, киндер сукканнар. Хәзерге вакытта күл кипкән, ә чишмә сакланып калган. Бу чишмәне соңгы елларда Әпет чишмәсе, дип тә йөртәләр. Чишмә иске зират артында.

Нариман елгасы

Колхозлар оешкан чорда ике хуҗалык “Нариман” исемендәге колхоз оештырабыз, дип тау итәгенә күченеп китә. Ләкин аларны хуплап, алар белән күченеп китүчеләр булмый, күпмедер вакыттан соң болар кире әйләнеп кайта. Һәм инде аларның нәселе әле дә “Нариман” дигән атаманы, кушаматны йөртәләр (Нариман Сәләхе, Нариман Камиле). Бу елгаларда су язгы ташу вакытларында гына була.

Әхәрә чүле

Әхмәр әрчүе. Бу урында Әхмәр исемле кеше урман төпләп, әрчеп үзенә җир ясаган. Шуңа күрә халык Әхмәр әрчүе дигән сүзне кыскартып, ул җирне Әхәрә чүле, дип йөрткән.

Карабай елгасы

Карабай елгасы да корыган инде. Бу елга буенда бик саран бер байның басуы булган. Шушы байга мөнәсәбәтле рәвештә исемен Карабай дип алган. Бу елга Таузар авылы белән ике арада.

Фәсәх елгасы

Бу елга буенда Фәсәх исемле бер кеше яшәгән. Шуңа күрә халык бу елганы Фәсәх елгасы, дип йөртә (клуб артындагы елга).

Ар елгасы

Кенәбаш елгасы. Элек бу елга яры буенда удмуртлар (ар) яшәгән, дип сөйлиләр. Шул сәбәпле елга Ар елгасы исемен йөртә.

Челәнгер елгасы (Селәнгәр)

Чиленгер — мари сүзе. Элеккеге вакытларда бу елга тирәсендә марилар яшәгән дип әйтәләр. Чилингер сүзенә бәйле рәвештә Челәнгер атамасын йөртә бу елга (Апаз белән ике арада урнашкан бу елгалык тирәсе чын матур урманны хәтерләтә).

Әхмәди сазлыгы

Югары Шубанның Әхмәди исемле кешесе 25 ел солдат хезмәте итүдән качып урманда яткан. Аны шундагы сазлыктан табып алып китәләр. Бу урында урман беткән, ә сазлыкка Әхмәди исеме тагыла.

Исмәк талы (Исхак сазлыгы)

Каргалы янында, асу уртасында урнашкан бу сазлык элек күл булган. Бу сазлык Исхаков Исмәгыйль исеменә бәйле рәвештә барлыкка килгән. Бу кеше үз исемен, данын калдыру өчен җирне яндыра, зур чокыр барлыкка килә, су җыела.

Хәмәтгали күле, Муллагали күле

Каргалы урманы буендагы Хәмәтгали күле һәм Көек урманы буендагы Муллагали күлләренең атамалары да шушы кешеләргә бәйле рәвештә Хәмәтгали күле һәм Муллагали күле, дип йөртелә. Муллагали күле кырыенда түгәрәкләнеп агачлар үсеп утыра, ул күлнең суы әле дә бар. Анда җәен кыр казлары һәм төрле-төрле кошлар йөзәләр. Бу күл бик тә матур.

Хәсәншәех авылының иген басулары Каргалы урманы ягына 9 чакрымга, Кенәбаш ягындагы Көек урманына таба 4 чакрымга сузылган. Шуңа сөрү җирләре зур мәйданарны алып торгач, аерым урыннарга күптөрле исемнәр кушарга туры килгән: Кәҗә басуы (тау өстендәге ташлы уңдырышсыз җир), Садыйк бай коесы (басу су чыганакларыннан ерак булгач, байлар кое казытканнар), күкле тау, Сосна чите басу, Хөсни кортлыгы (Апаз бае кортлыгы тирәсе), Алексей үзәне (чукынган өчен Шомбаш керәшененә бирелгән җир), торна сазы өсте, олы кыр, Шубан суы буендагы ышна басуы (ышна — урман чистартып ясалган җир), Миңлебай дугае (почетлы солдат Сәфәргалиев Миңнебайга бирелгән болын). Таш кискән елга. Бу елга буеннан таш чыгарып, таш тегермәнендә тартып, җир ашлау өчен известь хәзерләгәннәр.

Хәсәншәехта Зөбәйдә чишмәсе яңартып ачылган көн истәлеге.

Каргалы авылы тарихы

Хәсәншәех авылы тарихына багышланган китапка тамырлары шушы авыл белән бәйләнгән Каргалы (Кызыл игенче) авылы тарихына караган кайбер мәгълүматларны бирүне кирәк дип саныйм. Каргалы авылына 1929 елда Хәсәншәех кешеләре нигез сала. Беренче күчеп утыручы кеше Мифтахов Габдрахман була. Авылларда, бигрәк тә Хәсәншәех кебек зур авылда, исемнән алда нәсел кушаматы йөрү гаҗәп түгел. Габдрахман абыйларны “карганыкылар” дип йөрткәннәр һәм шуннан авылга Каргалы исеме ябышып калган. Колхоз төзелгәч, аңа “Кызыл игенче” исеме бирелә һәм шул колхоз исеме авыл исеменә әйләнә. Хәзер ул барлык рәсми документларда Кызыл игенче исеме белән йөри. Ә Мифтахов Габдрахман 1950 елда гаиләсе белән Амур өлкәсенә күчеп китә һәм алар Каргалыга кабат кайтмый.



Габдрахман Мифтахов.

Бу авыл аерым хуҗалыклар чорында оеша һәм Хәсәншәех кешеләренең җиренә урнаша. Җамалиев Рәүф абый сөйләвенә караганда, күчеп утыручылар Шубан суы буена (ул да Хәсәншәех җире) урнашырга теләгәннәр, ләкин Хәсәншәех халкы ул урынга рөхсәт бирмәгән һәм авыл хәзерге урынына салынган. 1929 елда һәркем үз җирен үзе эшкәрткән. 1930 елда 6 хуҗалык — Мифтахов Габдрахман, Садыйков Нәҗип, Җамалиев Җәләй, Галиев Гафур, Сәләхов Барый, Ганиев Габдрахманнар коллектив хуҗалык булып берләшәләр, барысы да атлы хуҗалык була, атлар Җамалиев Җәләй хуҗалыгына урнаштырыла. Бу колхозның беренче рәисе дә Җамалиев Җәләй була. 1931 елда дәүләткә икмәк тапшырганчы хуҗалыкларга хезмәт көненә бераз икмәк биргәне өчен аны суд җаваплылыгына тарталар һәм ул 11 ай төрмәдә утыра. Ул төрмәгә киткәч, колхоз рәисе булып Галиев Гафурҗан эшли. 1933 елгы “Кызыл игенче” колхозының отчетыннан күренгәнчә (ТМА ф. р. 5874, оп. 1, д. 1723), колхозда 25 хуҗалык булып, тулаем кеше саны —

125, шуның 62 се хезмәткә яраклы кешеләр, авылдагы барлык хуҗалыклар колхозга кереп беткән. Колхозның 185,55 га сөрү җире, 4,25 га көтүлеге була. Сыерлы хуҗалыклар — 21, тана яки бозавы булган — 2 хуҗалык, бөтенләй сыерсыз 2 генә хуҗалык була. Сыерлы хуҗалыкларның күп булуы белән ул тирә-яктагы башка авыллардан нык аерылып тора. 1935 елгы отчетта 26 хуҗалык икәне күренә, кеше саны 141 гә җитә. Каргалыда хуҗалыклар саны шуннан артмаган, бу авылның иң зур вакыты. Колхоз рәисләре булып Галиев Гафурдан соң Галиев Кәрим эшләгән. 1936 — ачлык елны яңадан Җамалиев Җәләй абый эшли. Ач атларга бераз орлыкка дигән ашлыкны ашаталар, шуның өчен ул яңадан бер елдан артык төрмәдә утыра. Аны кабат Галиев Гафурҗан алыштыра һәм ул сугышка киткәнче (1941 ел, 14 июль) колхоз рәисе була. Ул сугышка киткәч, Сәләхова Саимә һәм Мәннапова Зәйнәп апалар рәислек итә. Хәсәншәехта авыл Советы рәисе булып эшләгән Нуриев Галиәхмәтне “Кызыл игенче” колхозына рәис итеп куялар һәм ул сугыш беткәнче, иң авыр елларда бу эшне башкара. 1946 елдан башлап яңадан Галиев Гафур рәис итеп сайлана һәм 1950 елда “Кызыл игенче” колхозы “Кызыл көч” колхозы белән берләшкәнче эшләп, колхозлар берләшкәч, Каргалыда бригадир булып кала. Гомумән, Галиев Гафур Каргалы белән иң күп җитәкчелек иткән кеше.

Галиев Гафуржан.

“Кызыл игенче” колхозы трактор хезмәтеннән файдаланмау аркасында натуралата түләүдән азат булган, шуңа алар колхозчыларга хезмәт көненә икмәкне “Кызыл көч” колхозына караганда күбрәк бүлгәннәр. Колхозның зур булмавы хезмәтне яхшырак оештырырга мөмкинлек биргән, колхозчылар кемнең ничек эшләгәнен үзара белеп торганнар.

Хәзерге вакытта Кызыл игенче авылы Нәкыйп Сафин исемендәге күмәк хуҗалыкка карый, Апаз җирле үзидарә Советы составына керә. Бу хуҗалык белән Каргалы авылы егете Фәнис Рәис улы Шәрипов җитәкчелек итә. Аның әтисе Рәис алдынгы тракторчы иде. Ул малай вакытта Таузарга, безнең күршедәге туганы Хәтимә апа — Яппаровларга килеп йөрде. Бергә уйнап, без аның белән шул вакытта дуслашып калган идек. Рәис дустым мәрхүм инде, урыны оҗмахта булсын.

Рәис Шәрипов.

Авыл оешкан елларда Каргалыда мәктәп булмаган. Каргалы балаларының укый алганнары Хәсәншәехта, туганнарында торып укыганнар. 1926 елда туган Шәрипова Сания үзенең Хәсәншәех мәктәбендә 4 ел укуын искә ала. Балтач районы мәгариф бүлегендә 1930 елдан башлап, приказлар җыентыклары саклана, ләкин анда Каргалы авылында мәктәп ачылуга һәм аңа укытучылар кабул ителүгә кагылышлы приказлар юк. 1927 елда туган Ганиев Нуретдин үзенең беренче классны Хәсәншәех мәктәбендә, ә икенче классны Каргалыда укуын һәм беренче укытучысы Архипова Анастасия (Нәфисә) апа булуын искә төшерә. Нәфисә апаның безнең музейда саклана торган автобиографиясендә Хәсәншәехка 1935 елда укытучы булып килүе язылган. Шулай булгач, Каргалыда башлангыч мәктәп 1936 елдан да алда ачылмаган дигән нәтиҗә чыга.

Сания Шәрипова.

ВКП(б)ның Балтач райкомы бюросы үзенең 1934 ел, 30 март карарында Каргалыда бер комплектлы мәктәп төзергә, диелгән. Мәктәпнең 1961 елда тутырылган паспортында да мәктәп бинасы төзелү вакыты дип 1934 ел күрсәтелгән.

Югарыда телгә алынган Балтач районы мәгариф бүлегендә сакланучы приказлар җыентыгында 1939 елның 13 гыйнварында Кызыл игенче мәктәбе мөдире Мәннапов Мәннафне партия эшенә күчү сәбәпле, мөдирлек эшеннән азат итеп, аның урынына Карадуган авылыннан Хәсәнова Тәскирәне билгеләргә, диелгән. Димәк, беренче укытучы Мәннапов Мәннаф булган. 1945 елда Хәсәншәехтан Хәбибуллина Гөлчирә Каргалыга укытучы итеп күчерелә. Мәннапов Мәннаф абый сугыштан кайтканнан соң, 1955 елда пенсиягә киткәнче, Каргалыда укытучы булып эшли. Аның белән бергә Носыдан Нотфуллин Нигъмәт укыта, Арбаш кызлары Галимова Зәйтүнә, Нуриева Нурзия дә укытканнар.

Гөлчирә Хәбибуллина.

Зәйтүнә Галимова.

Рәзилә Котдусова.

Равилә Хисмәтуллина.

1955 елда Мәннәф абый пенсиягә киткәч, аны Югары Кенә кызы Хисмәтуллина Равилә алыштыра. 1957 елда "Северный" совхозы төзелү уңае белән Каргалы авылы Тукай районына күчә һәм Хисмәтуллина Равилә Кенә мәктәбенә укытучы булып килә, аның урынына Апаз авылы кешесе Ибраһимов Рәхим билгеләнә. Аны Котдусова Рәзилә алыштыра һәм ул Каргалыда 1996 елга кадәр укыта. Хисмәтуллина Равилә Каргалы мәктәбенә элеккеге Чепья районы Бакча авылыннан һәм Балтач урманчылыгыннан балалар йөреп укыганын искә ала. Равилә ул вакытта авылда яшьләрнең күп булуы, мәктәпнең кичен клуб итеп файдалануларын, кичке уеннар оештырылуы, спектакльләр дә өйрәнеп куюлары турында сагынып сөйли. Ул шулай ук һәр йортта диярлек чыпта сугуларын әйтә. Каргалы кешеләре Хисмәтуллина Равиләнең үзен бик яхшы укытучы иде, дип сагынып сөйлиләр. 1996–2001 елларда балалар булмау сәбәпле мәктәп ябылып та торган. Бүгенге көндә Каргалы мәктәбендә 9 укучы укый, аларны ике укытучы — Сәләхова Хәят Садыйк кызы (Пөшәңгәр авылыннан) һәм Зәкиева Гүзәл Рәхимҗан кызы (Әтнә районы Дүсем авылыннан) укыта. Алар икесе дә Каргалы киленнәре.

Каргалы авылы тулы булмаган урта һәм урта мәктәпле авыллардан ерак урнашуга карамастан, Каргалы авыл халкы балаларын укытырга тырышкан. Алар җидееллык белемне Каргалыдан 8 чакрым ераклыктагы Апаз авылында алганнар, ә урта мәктәпкә Каргалыдан 15 чакрымдагы Балтачка, ә соңрак 12 чакрым ераклыктагы Түбән Кенәгә йөреп укыдылар. Мин Балтач мәктәбендә эшләгән 1950 елларда Каргалыдан Галиева (Хәсәншина) Гөлфирә, Мәннапова Гөлҗәүһәр, Нурания, Нуриева Факия укыды.

Сугышка кадәр үк Садыйков Кәрим абый Арча педагогия училищесын тәмамлаган, энесе Дәмин Казанда техникум бетергән, 1930 елда туган сеңелләре Мәдинә Балтач урта мәктәбен тәмамлаган. Кәрим абыйның энесе Галинең улы Газинур Нурлат шәһәрендә сөт-май комбинаты директоры. Мифтахов Мансур сугыш елларында Апаз мәктәбен тәмамлап, Арча педагогия училищесында укыган. Соңыннан югары белем алып, Арча районы мәктәпләрендә укытты, Шушмабаш мәктәбендә директор булып эшләде, районның күренекле укытучыларыннан иде, халык мәгарифе отличнигы.

Мансур Мифтахов.

Каргалыдан чыккан галим Ганиев Нуретдин турында аерым язып китү урынлы булыр. 1928 елда туган Ганиев Нуретдин Апаз мәктәбен тәмамлый, сугыш елларында колхозда эшли һәм, яшен бер елга арттырып күрсәтеп, 1944 елда үзе теләп фронтка китә. 7 ел диңгез флотында хезмәт итеп 1951 елда гына туган якларына кайта. Казан Дәүләт университетын һәм аның каршындагы аспирантураны тәмамлап, Мәскәүдә диссертация яклап, фәннәр кандидаты була. Озак еллар Казан дәүләт медицина институтында укыта. Мәшһүр артистка Рауза Хәйретдиновага өйләнә. Каргалылар авылдашлары галим Нуретдин белән генә түгел, киленнәре Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты Рауза Хәйретдинова белән дә горурлана алалар.

Нуретдин Ганиев. 1944 ел.

Нуретдиннең әтисе Гани ага белән әнисе Гайшә апа.

Россиянең атказанган артисткасы Рауза Хәйретдинова – Каргалы килене.

Равил Шәйхиев.

Каргалының тагын бер күренекле егете Шәйхиев Равил 1948 елда туа, 1960 елда Каргалы башлангыч мәктәбен, 1964 елда Апаз сигезьеллык мәктәбен тәмамлый. Ике ел совхозда эшләгәннән соң 1966 елда Лубян урман хуҗалыгы техникумына укырга керә һәм аны 1970 елда уңышлы тәмамлап, 2003 елга кадәр урман хуҗалыгы һәм агач эшкәртү системасында эшли. Ул эшләгән 1976–1986 елларда Сурнар урманчылыгы Бөтенсоюз урманчылары арасындагы ярышта биш мәртәбә җиңүче була. Җитәкченең урман хуҗалыгы системасында фидакарь хезмәте югары бәяләнә, аңа 1980 елда “Татарстанның атказанган урманчысы” дигән мактаулы исем бирелә.

Әмәк Нургалиенең кызы Зәйтүнә апа да үзенең уллары Ринат һәм Ришатны укытырга үзенең бөтен көчен куя. Ринат Казан ветеринария институтын тәмамлаган, Ришат Казан Авыл хуҗалыгы институтын тәмамлап, башта урманчылыкта эшләде, аннан Калинин исемендәге (хәзерге “Игенче”) колхозында рәислек итте. Авыл хуҗалыгы тармагын үстерү белән беррәттән, авылның социаль йөзен үзгәртү — газ, су кертү, юллар салу һ. б. ларга зур әһәмият бирде. Хезмәтләрен югары бәяләп, аңа 1997 елда “Татарстан республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре” дигән мактаулы исем бирелде. Зәйтүнә апа безнең күршегә улларына килеп йөрде, бик мөхтәрәм карчык иде, аның белән күп әңгәмә корган булды, инде мәрхүмә, урыны оҗмахта булсын.

Узган гасырның 20 нче елларында зур авыллардан күчеп утырган вак авылларның күпчелеге юкка чыкты. Мәсәлән, Каргалыдан ерак булмаган Бакча, Чулпан авыллары, Хотня янындагы Үрнәк авылы, Казан юлы өстендәге Ирек авылы. Ә Каргалы авылы бирешми яшәп ята, йортлары нык, төзек. Бүгенге көндә анда 16 хуҗалыкта 69 кеше яши. Шунысы куанычлы, авылда яшьләр шактый, мәктәп яшендәге балалар саны да 19. Каргалы кешеләре тормыштан канәгать. Авылга газ кергән, электр, телефон үткәрелгән. Авыл халкының бердәнбер зары — юлсызлык. Әгәр асфальт юл да килеп җитсә, авыл халкының киләчәккә өмете тагын да артыр иде.

Билгеле, Каргалы авылының сакланып калуында халыкның тырыш, җиргә береккән булуының да әһәмияте зур. Минемчә, аның яшәешендә урман да мөһим урын тоткан. Ул кешеләрне җылыткан, терлек асрау өчен уңайлык тудырган. Шул Каргалы урманына (элек аны тау ягы урманы дип йөрткәннәр) урнашкан Балтач урманчылыгы да шактый кешеләр өчен эш урыны, ягъни яшәү чыганагы булып хезмәт иткән. Балтач урманчылыгы 1939 елда оештырыла һәм 1973–1974 елларда Кече Лызи авылына күчкәнче, аның үзәге — конторасы, хуҗалык каралтылары Каргалы урманында иде. Хәзер дә анда Балтач урманчылыгының ярдәмче хуҗалыгы, питомнигы, мунчала күле бар. Юкәләргә бай бу урманда элек алты урында кортлык булган. Хәзер дә төрле оешмаларның дүрт кортлыгы шунда урнашкан. Балтач урманчылыгы оешканчы да анда кордон булган, ул урман каравыллаучы Кенәбаш кешесе исеме белән "Кашшаф кордоны" дип йөртелгән.

Каргалы авылы зиратлы.

Каргалы авылының зиратын булдыру да гыйбрәтле. Авыл күченгәч, вафат булган беренче кешене (ул карчыкның исемен хәтерләмәделәр) күмгәндә казылган кабердән су чыккач, икенче урын сайлап караганнар, анысын авылга якын дип санап, өченче — хәзерге урынга ясаганнар. Бу зиратны "Татарстан сөте" компаниянең генераль директоры Вагыйз Минһаҗев бик матур тимер рәшәткәләр белән коймалап алган һәм аның эчендә мәет озату кирәк яраклары өчен махсус бина салдырып куйган, үзенә Аллаһының рәхмәте булсын.

Тарихы бер гасырга да тулмаган Каргалы — Кызыл игенче авылы яшәүдән туктамасын, Каргалыдан чыгып еракларга таралганнарга туган нигезләре саклансын дип телик. Авыллары юкка чыккан кешеләр белән очрашканым бар минем, алар бу фаҗигане бик авыр кичерәләр. Урман буена урнашкан, тырыш кешеләр яшәүче бу кечкенә генә матур авыл, андый язмышка дучар булмасын иде.

Искәрмә: Каргалы авылының хуҗалык китабыннан күчермәләр һәм Ватан сугышында катнашучылар турында мәгълүматлар Хәсәншәех авылыныкы белән бергә бирелде. Каргалы кешеләре үзләренең бабаларын да Хәсәншәех авылының метрикасыннан һәм ревизия материалларыннан эзләп таба алалар.

Нәсел шәҗәрәләре төзү буенча киңәшләр

Бу китаптагы хуҗалык кенәгәсеннән, метрика һәм ревизия (перепись) материаллары күчермәләреннән теләгән кеше үзенең бабаларын эзләү һәм нәсел шәҗәрәсен төзү өчен мөмкинлек табар.

Үзебезнең Хәсәншәехтагы туганыбыз **Сәләхов** Камилнең улы **Илһам** мисалында аның бабаларын эзләп табуның схематик юлын күрсәтәм. Хәсәншәехның 1937 елгы хуҗалык кенәгәсеннән 144 нче номерлы хуҗалыкта яшәүче **Хөснетдинов Сәләх**нең 1898 елда туганлыгын табабыз. 1898 елгы метрикадан Хөснетдинов Сәләхне эзлибез (хуҗалык кенәгәсендә туган ел төгәл булмаган очраклар да булу мөмкинлеген искәртик), анда Сәләхетдиннең әтисе **Хөснетдин** Мөхәммәди улы, әнисе Бәдриҗиһан Таҗетдин кызы дип язылган. Буыннар арасы уртача 30 яшь чамасы икәнен истә тотсак, әтисе Мөхәммәди булган Хөснетдинне эзлибез һәм 1871 елгы метрикада әтисе **Мөхәммәди** Әхмәди улы, әнисе Шәмсебану булган Хөснетдинне табабыз. Монда әти кеше Мөхәммәдинең 1858 елгы ревизиягә эләгергә тиешлеге күренә, чөнки 1871–1858=13 ел гына. 1858 елгы ревизиядән әтисе Әхмәди булган Мөхәммәдине эзлибез. Анда 58 нче номерлы хуҗалыкта **Әхмәди** Габдерәшитов, аның улы Мөхәммәди яшәгәнлеге, Әхмәдигә 31 яшь, Мөхәммәдигә 4 яшь булуы язылган.

Алга таба 1834 елгы ревизиядән бу хуҗалыкны эзлибез. Төрле ревизиядә хуҗалык номерлары бер-берсеннән ерак тормый. 1834 елгы ревизиядә 66 нчы номерлы хуҗалыкта **Габдерәшит** Сөенов һәм аның улы Әхмәди яшәгәнлеге, Габдерәшитнең 54 яшьтә, ә Әхмәдинең 8 яшьтә икәне күренә. Монда да бер ревизия белән икенче ревизиядәге яшьләрнең туры килеп бетмәве, берәр яшькә аерма булу мөмкинлеген искәртергә кирәк, чөнки ревизияләр бер үк айда һәм көндә үткәрелмәгәннәр.

Димәк, без Илһамның алты бабасын: Сәләхетдин, Хөснетдин, Мөхәммәди, Әхмәди, Габдерәшит һәм Сөеннәрне таптык. Безнең кулда 1762 елгы ревизия материаллары бар, алга таба эзләүне дәвам итәбез. 1834 елгы ревизиядә 1816 елгы ревизиядә исәптә булган кешеләр һәм аларның яшьләре күрсәтелгән. Габдерәшит ул ревизиядә 36 яшьтә. 1816–36=1780, димәк, Габдерәшит 1762 елгы ревизиядән соң туган, ләкин Сөен бу ревизиядә булырга тиеш. Монда безгә Сөен исеменең сирәк очравы ярдәм итә.

1762 елгы ревизиядә 38 нче номерлы хуҗалыкта Исәнгол Рысов, аның уллары Искәндәр, **Сөен** һәм Хәлилләр булуы, Сөеннең

22 яшьтә икәне язылган. Хәсәншәехта башка Сөен күренми, шуның өстенә 1834 елгы ревизиядә Сөеновларның күршеләре Искәндәровлар булу да без тапкан Сөеннең дөреслеген дәлилли, чөнки туганнар башка чыккач (ул гаиләдән аерылгач), аларның хуҗалыклары, гадәттә, бер-берсенә якын урнашканнар. Димәк, без тагын ике бабай — **Исәнгол** һәм **Рыс**ны таптык. 1762 елгы ревизиядә Исәнголның 67 яшьтә булуы билгеле. Димәк, ул 1716 елгы ревизиядә булырга тиеш һәм чыннан да ул ревизиядә 28 нче номерлы хуҗалыкта Исәнгол Рысов бар, ләкин монда яңа бабай өстәлмәде. Димәк, шушы эзләнүләрдән чыгып, Илһамның сигез бабасы билгеле булды: **Сәләхетдин**, **Хөснетдин**, **Мөхәммәди**, **Әхмәди**, **Габдерәшит**, **Сөен**, **Исәнгол** һәм **Рыс**. 1816 елгы ревизиядә 55 яше тулган кеше 1762 елгы ревизиягә эләгә, чөнки 1816–55=1761 ел. Баланың һәм әтисенең исеме булгач, аны табып була яки югарыда әйтелгәнчә, исем сирәк очраса да, табарга мөмкин.

Казан архивында 1782, 1795 һәм 1811 елгы ревизия материаллары сакланмаган, шунлыктан 1834 елгы ревизиядән 1762 елга күчеп, барлык нәселләрне дә табып булмый. Хәсәншәехка 1762 елгы ревизиядән соң күчеп килгән кешеләрнең дә бабаларын эзләп табу мөмкин түгел. Безнең районның барлык авыл метрикалары Казанда милли архивта саклана, элеккеге Казан губернасына караган авылларның 1834, 1851, 1858 елгы ревизия материаллары да шул ук архивта, аның дирекциясе һәм уку залы Кави Нәҗми урамындагы 20/12 нче йортка урнашкан. Хат язу өчен адресы:

420111 г. Казань
ул. Кремлевская, 2/6
НАРТ (Национальный архив Республики Татарстан)

Элек Вятка губернасына кергән авылларның ревизия материаллары Киров шәһәре архивында саклана. Казан губернасыннан аермалы буларак, анда 1795, 1811, 1816, 1834, 1851, 1858 елгы ревизия материаллары тулырак сакланган. Хат язу өчен адресы:

610027 г. Киров, ул. К. Маркса, 142
Государственный архив Кировской области

1716, 1745, 1762 елгы ревизия материаллары Мәскәү архивында саклана. Аның адресы:

119817, ГСП Москва Г-435
ул. Б. Пироговская, 17 РГАДА (Российский
Государственный архив древних актов)

Нәсел шәҗәрәсе төзегәндә авыл Советларындагы (җирле үзидарә) хуҗалык кенәгәләреннән дә файдаланырга кирәк, күпчелек авылларның 1940 елгы хуҗалык кенәгәләре сакланган, хәтта 1936, 1937, 1938 елгылары да очрый.

Дәүләт архивларындагы халык исәбен алу материалларыннан күчермәләр

Российский государственный архив древних актов (РГАДА)

ф. 1209 (поместный фонд или фонд старых вотчинных дел), опись 1, ч. 2, КН. 6453 (по описи РГАДА: «Переписная книга пригородов Арска, Малмыжа, сел и деревень (дворцовых, помещичьих, монастырских, служилых татар и ясачных) по Арской дороге Казанского уезда, переписи стольника М. С. Супонева, 1678 г. лл. 237–1042. подлинник).

л. 905 Деревня, что был починок на пустоши Ил(ь)шеикове, а в ней:

1. Двор. Байболды Ахмаметова. У него дети: Ишкейко, Иштуганко, Исекейко. У Иштуганка сын Иштячко трех лет. Платит пол-ясака, да ему же велено платит(ь) внов(ь) пол-ясака, да с вотчины, что за Камою рекою по Сувар реку за пол-батмана меду тринадцать алтын з деньгою, пошлин четыре деньги, да пол-батмана меду, пошлин шесть денег.

2. Двор Тойгылды Уразлыева. У него дети: Тоишко, Тохтамышко да Тумаметко десяти лет, Бекмаметко пяти лет. Платит пол-ясака. Да ему ж велено платит(ь) пол-ясака.

3. Двор Янгурчейка Уразлина. У него дети: Янгулко тринадцати лет. Янбайко десяти лет.// Платит пол-ясака, да ему ж велено плати(т)ь вновь четверть ясака.

4. Двор Ямякейка Биксубейкова. У него дети: Рыско четырнадцати лет, Бекмаметко шти (6) лет. Платит пол-ясака, да с вотчины Курманаковы сотни деревни Кармыш (совр. Казанбаш Арского района РТ) Алезейка Ил(ь)Темирова с товарыщи оброку пол-батмана меду, пошлин шесть денег.

5. Двор Тавки Уразлина, сказался Тойка. У него дети: Айбулатко ос(ь)ми (8) лет, Тишко шти (6) лет. Платит пол-ясака.

6. Двор Кильмаметка Байзигитова. У него дети: Курманайко да Досмаметко десяти лет и Маметко семи лет. Платит пол-ясака. Да ему же велено платит(ь) вновь пол-ясака.

7. Двор Алячка Тойгильдина, сказался Тлячко. У него дети: Ильмаметко шти (6) лет, Кильмаметко четырех лет. Платит пол-ясака. Да они ж — Тойгильдка Уразлыев с товарыщи — всею деревнею платят с сенных покосов рубль четыре алтына две деньги на год. Буде о том впредь спору и чело биться ни от кого не будет. А знамена в той вотчине таковы:

8. Двор Мряска Ишмерева. Велено ему платить четверть ясака сее ж деревни татарина Кельдыбайка Кельдыбаева. А Кельдыбайко умер. Да он же платит с вотчины с татарином Алацкие дороги деревни Кушкет з Батейком Тотаевым оброку шестнадцать алтын четыре деньги, пошлин пять денег. А написан тот оброк был в деревне Веренер на нем, Бахтейке. Да на их, Маметке Ишееве да с вотчины ж// оброку и пошлин десять алтын три деньги. А написан был тот оброк в деревне Веренер на Ахмаметке ж Ишееве да на Бекбулатке Надышеве с товарыщи. А Ахмаметко умер. С меленки оброку четыре алтына, пошлин деньга.

9. Двор Карабайка Ильтемирова. У него сын Янзигитко. Платит пол-ясака. Да в приправочной же книге написано пол-ясака Уразбахтки Уразбахтина, пол-ясака Кебечка Кадышева, целой ясак Досайка Уразлыева, пол-ясака Ахмаметка Ишеева, пол-ясака Токайка Уразлыева. И они, Уразбахтка с товарыщи живут и ясаки платят в сей же сотне в деревне, что на порожжей земле по речке Шошме. И в той деревне они написаны.

10. Двор Кайбулки Карабаева// Платит пол-ясака.

11. Двор Ильмаметка Исеева. Платит пол-ясака и живет он в пустоши, что на порожжей земле по речке Шешме.

12. Двор Енбулатка Уразлыева. Платит пол-ясака.

Всего в деревне по речке Шошме одиннадцать человек. Платят пять ясаков, денег два рубли тридцать алтын, хлеба пять четвертей ржи, овса тож, четверть с полуосьминою ячмени, да с вотчины рубль двадцать алтын полшесты деньги, с меленки четыре алтына с деньгою, да вновь с вотчины четыре алтына полтрети деньги. Да в сей же деревне семь человек платят с полуясаком. И они живут и ясаки платят в деревне, что была пустошь на порожжей земле.

Первая ревизия: 1716 года

В деревне на пустоши Яншеикове по переписным книгам 710 и 711 годов написано сорок два двора ясашного тягла двадцать один ясак с четью без малой трети//А по переписи сего 716 году ныне на лицо жилых дворов:

Двор Исенгулко тридцати две, Маметкулко тридцати, Османко двадцати пяти лет Исеевы, у них мать Кадычея Кулсадыкова семьдесят пяти, у Исенгулка жена Гулейка Бажулина двадцати семи, у Маметкулка после переписи 711 году жена Кабечка Янбурчина двадцать лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на них тягла ясак бес четьи.

Двор Асейко Ишкеев двадцати семи, у него мать Уразсалтанка Килеева сорока пяти лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла треть ясака.

Двор Иштуганка Байболдин семидесят, у него жена Шарка Досаева шестидесять пяти, сын Ишметко тридцати, у него жена Гуварка (?) Рыкова двадцати семи лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Апка Янбурчеевы сорока пяти, у него жена Урачка (?) Байтубина сорока пяти, сын Утяганко десяти, дочь Зюлейка семи да в особой избе брат его Исмагилко сорока лет, у него жена Зайняпка Утякова тридцати пяти, сын Кирилко одиннадцати, дочь Убазячка девяти по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак бес чети.

Двор Янбайко Янгурчин пятидесят пяти, у него жена Аднакийка Уфякова пятидесяти, дети Иманайко двадцати пяти, Сафангулко двадцати одного, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Бекметко Емеев пятидесят пяти, у него жена Зюлейка Алкина пятидесят пяти, дети Муслимко двадцати пяти, Османко десяти, дочь Ряхимка двенадцати лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака

Двор Биметко Ямекеев тридцати пяти, у него жена Гулейка Зигитева сорока лет, сын Бакейко шести, дочь Гулзаверка девяти лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла треть ясака.

Двор Аитко тридцати пяти, Маметкулко двадцати пяти, Исенгулко двадцати. Рысовы у Аипка жена Бексалтанка Утеева тридцати, после переписи 711 году дочь Гулсалтанка полугоду, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака с получетью.

Двор Тохтаралейко Килмаметев тридцати пяти, у него мать Гулсалтанка Крюсева шестидесяти пяти, жена Зюлейка Кадыева тридцати, дочь Зюхарейка шести лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла треть ясака.

Двор Ишмаметко Килмаметев сорока пяти, у него жена Каракейка Сарманаева сорока лет, дети Усеинко двадцати пяти, Аптвакейко двадцати, у Усеинка жена Бурнакейка Курманаева двадцати семи лет и с того//двора после переписи 711 году дядя его Темирко Язигитов умер в 712 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака с получетью.

Двор Сулейманко Точин тридцати пяти, у него жена Бурнакейко Азаматова сорока лет, сын Муртазайко девяти, дочь Резяпка шести, после переписи 711 году дочь Сылиманка году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы четьи ясака.

Двор Крюско Ямеев пятидесят, у него жена Минка Исенеева сорока пяти, сын Бегашка десяти, дочь Гулнярка одиннадцати, да после переписи 711 году сын Резяпко двух лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Айбулатко Токбулатов пятидесят пяти, у него жена Сяпка Маметева тридцати, сын Бекбулко восемнадцати лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Бекметко Тойгилдина пятидесят пяти, у него жена Аширка Ирмякова сорока пяти, сын Заипко девяти, Гулендайка одиннадцати, Зюлейка семи лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Мустачко Тойгилдин сорока лет, у него жена Бабесалтанка Рысова сорока пяти, сын Бекбулко десяти, дочь Басарка (?) семи лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла треть ясака.

Двор Османко тридцати пяти, Дрюсейко тридцати, Арасланко двадцати пяти лет Точины, у них мать Заврячка Еникеева семидесят пяти, у Асманка жена Янайка Утякова сорока лет, сын Маметкулко шести лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак без чети.

Двор Сяперко тридцати, Салтанко двадцати пяти лет Янзигитовы, у Сяперка после переписи 711 году жена Сапка Исенгулова двадцати да в особой избе брат Узюбячко сорока лет, у него мать Шарка Баметева семидесят лет и с того двора после переписи 711 году дядя из Янбулатко Корабаев бежал в 712 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак без чети.

Двор Бемекейко Абдуллин сорока лет, у него жена Ширяпка Азеева тридцати, сын Исмагилко семи да после переписи 711 году дочь Гуллумка двух лет, а брат его Тоймаметко отделясь живет в особом дворе положенного, по переписным книгам 710 и 711 годов тягла сказали по разделению их на нем Бемекейке четь ясака.

Двор Тоймаметко Абдуллин тридцати пяти, у него жена Заняпка Иштерякова тридцати пяти, сын Максюпко восьми лет, в переписных книгах 711 году написан во дворе з братом своим Бемекейком, положенного по переписным книгам 710 и 711 годов тягла сказали по разделению их на нем Тоймаметке четь ясака.

Двор Кусядычко Токаев сорока пяти, у него жена Аручка Дюскина тридцати пяти, сын Якупко восемнадцати, дочери Бисирка пятнадцати, Арзячка одиннадцати лет и того дворы после переписи 711 году отец его Токайко умер в 715 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полясака с получетью.

Двор Илмаметко Кисаметев пятьдесят пяти, у него жена Бексолтанка Уразметева сорока лет, сын Буганашко девяти, дочь Кыдычка шести лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла четь ясака.

Двор Юсупко Кулалеев шестьдесят пяти, слеп, у него жена Нурка Бекбулатова шестьдесят пяти, сын Заитко семнадцати у него после переписи 711 году жена Зюдейка Тогачева двадцати пяти лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Надырко двадцати, Мансурко шести лет Рысовы, у них бабака Танайка Акбаева девяноста пяти, мать Матмачка Миняшева сорока пяти да после переписи 711 году брат Якупко году, после той же переписи и с того двора дед их Сырманайко умер в 715 году, отец их Рыско умер в 716 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на них тягла пол-ясака.

Двор Рахманкулко тридцати двух, Иманкулко двадцати семи, Сафанкулко двадцати двух лет Ишимовы, у них мать Заняпка Янмурзина шестидесят пяти, у Рахманкулка жена Шабырка Шигаева тридцати, дочь Рязяпка шести лет и с того двора после переписи 711 году дед их Едигерко Илтемиров, в 712 году по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак бес чети.

Двор Байтемирко тридцати пяти, Бахметко тридцати лет Бектемировы, у них мать Окаска Дербышева семьдесят пяти, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Аипко Илтемиров шестьдесят, у него жена Шарка Енбатырова пятьдесят пяти, сын Заитка двадцати пяти, дочь Зюлейка двадцати лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Алмячко Досмаметев семьдесят пяти, у него жена Патмачка Бегашева шестьдесят, дети Муслюмко сорока двух, Арасланко двадцати двух, у Муслюмка дочь Азачка десяти, после переписи 711 году сын Бакырко двух, у Арасланка жена Салтанка Килеева двадцати пяти лет, после той же переписи и с того двора Муслюмкина жена Няска умерла в 715 году, сын же его Ермачко отделяясь живет в особом дворе, положенного по переписным книгам 710 и 711 годов тягла сказали по разделению их на нем Алмячке ясак бес чети.

Двор Ермачко Алмячков сорока пяти, у него жена Гулюйка Бекашева тридцати пяти, после переписи 711 году дочь Ряхимка полугоду, после той же переписи и с того двора его Няска умерла в 714 году, в вышеписанных переписных книгах написан во дворе с отцом своим Алмячком Досметевым, положенного по переписным книгам 710 и 711 годов тягла сказали по разделению их на нем Ермачке четь ясака.

Двор Нурка Карабаев восемьдесят пяти, у него дети Сеитко сорока лет, Иманкулко двадцати пяти, у Сеитка жена Тохтабейка Тохтамышева тридцати пяти, дочь Калимка восьми да после переписи 711 году дочь Патмачка году, после той же переписи и с того двора Нуркина жена Чюничка умерла в 714 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Кангилдка Кайбулин сорока пяти, у него жена Гулзадемка Бекбулатова тридцати пяти, сын Пангучко семнадцати, дочь Бексолтанка шести лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Алмянко двадцати семи, Ермачко семнадцати Зерняевы, у них мать Бостанка Исенеева пятьдесят пяти, у Алмянки после переписи 711 году жена Амзянка Азикова восемнадцати да в особой избе двоюродные братья Асейко двадцати семи, Юсупко семнадцати лет Козеевы и с того двора после переписи 711 году

Алмячков (...?) Зерняйко умер в нынешном 716 году, сестра Зюлка выдана замуж той же сотни деревни Кин (?) за Исмагулка Козеева, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак бес чети.

Двор Янгулко Янбурчин пятьдесят пяти, у него жена Гулнярка Чимашева пятьдесят восьми, сын Кусячко двенадцати, дочь Гулюшко двадцати лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Ирка Янаев сорока пяти, у него жена Гулнязичка Юлеева тридцати пяти, после переписи 711 году сын Исмагулко пяти лет, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла четь ясака.

Итого: в той деревне ныне налицо жилых и с отдельными тридцать три двора, в них людей мужска полу от году до пяти — три, от пяти до десяти — девять, от десяти до пятнадцати — шесть, от пятнадцати до двадцати — шесть, от двадцати до тридцати — девятнадцать, от тридцати до сорока — четырнадцать, от сорока до пятидесяти — двенадцать, от пятидесяти до шестидесяти — семь, от шестидесяти до семидесяти — два, от семидесяти до восьмидесяти — два, от восьмидесяти до девяноста — один. Итого: восемьдесят один человек.

Женска полу от году до пяти — шесть, от пяти до десяти — одиннадцать, от десяти до пятнадцати — пять, от пятнадцати до двадцати — два, от двадцати до тридцати — девять, от тридцати до сорока — двенадцать, от сорока до пятидесяти — одиннадцать, от пятидесяти до шестидесяти — пять, от шестидесяти до семидесяти — пять, от семидесяти до восьмидесяти — четыре, от девяноста до ста — один. Итого: семьдесят человек.

Всего обоих полов: сто пятьдесят один человек.

Тягла по переписным книгам 710 и 711 годов написано на вышеписанных дворах шестнадцать ясаков с полтретью.

Из вышеписанных жилых дворов после переписи 710 и 711 годов убыло людей мужска полу, померли шесть, бежали один, итого семь. Женска полу: померли три человека. Всего обоих полов: десять человек.

В той деревне пустые дворы после переписи 710 и 711 годов запустели, а именно: Двор Досмаматка Килмаметева, он Досмаметко з женою Тютейкою, з детьми: с Утяганком, с

Секкулком бежал в 712 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Тютки Уразлеева, он Тютка умер в 716 году, дети его Тоишко з женою Крымкою, з детьми с Мусалимком, с Усеитком, з дочерью Марянкою Илмекейко, з женою Зюлейкою, с сыном Акмаметком бежали в 714 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак бесполучети.

Двор Курманайка Килмаметова, он Курманайко з женою Гулзадеркою, з дочерьми Салимачкою, Сагадачкою бежали в 714 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла четь ясака.

Двор Арасманкулка Курманаева, он Арасманкулко с матерью Каракалкою, з женою Марзянкою бежал в 716 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Тоймаметка Тойгильдина, он Тоймаметко умер в 714 году, дочь его Янашка выдана замуж той же сотни деревни Арбаш за Мусейка Айбахтина и жена его Гулейка к нему Мусейко, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Двор Беккулка Унусова, он Беккулка с матерью Урекейкою, з женою Бексолтанкою, с пасынком Саперком, с падчерицею Уркоячкою и с племянницею Зюмлячкою бежал в 712 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака с получетью.

Двор Токбайка Токмаметева, он Токбайко з женою Рамейкою, з братом Акбайком, с племянником Кутлучком бежал в 716 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла пол-ясака.

Двор Иштерячко Аймячева он Иштерячко з женою Уразсолтанкою, с сыном Имянкулком, с мачехой Каникачкою, з братьями с Ышменком, с Тойманком бежали в 716 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла ясак бес чети.

Двор Азичка Кайбулина, он Азичко умер в 716 гду, сын его Галейко умер в 714 году, жена его Бостанка ходит по миру, дочь Биичка выдана замуж той же сотни деревни Смаиль за Субайка Янбурчина, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла четь ясака.

Двор Мусайка Кучеева, он Мусайко с сестрою Рахимачкою бежали в 714 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла четь ясака.

Двор Кадычки Кайбулина, он Кадычко з женою Нанячкою, з детьми Абдулкою, Якупкою, з дочерью Залипачкою бежали в 714 году, по переписным книгам 710 и 711 годов написано на нем тягла полторы чети ясака.

Итого: в той деревне пустых двенадцать дворов и с них люди мужеска полу померли четыре, бежали двадцать три, итого: двадцать семь. Женска полу бежали девятнадцать, ходит по миру одна, итого: двадцать человек. Всего обоих полов: сорок семь человек.

Тягла по переписным книгам 710 и 711 годов написано на вышеписанных дворах пять ясаков с получетью.

Вторая ревизия: 1745 года

В деревне Яншиковой государственные ясашные татары, написанной в первой переписи:

(Саннар кешенең яшен күрсәтә)

1. **Узебячка Янзигитов, 70**
   У него братья в первой переписи написанные:
   Саферко, 65
   Салтанко, 50
   У Узебячки сын после переписи рожденный: **Бикта, 21**
   У Саферки дети после переписи рожденные:
   Решитко, 22
   Абдулгази, 15
   Мухаммет, 5
   Баязит, 4
   У Салтанки сын после переписи рожденный: **Утяган, 15**
2. Написано в первой переписи: **Кусячко Янгуркин, 38**
3. Написано в первой переписи: **Рахманкулка Ишимов, 70**
   У него брат в первой переписи написанный: **Иманкулка, 55**
   У Рахманкулка дети после переписи рожденные:
   Назир, 17
   Абубакир, 8
   У Иманкулка сын после переписи рожденный:
   Габбас, 16
4. Написано в первой переписи: **Баметко Байтимиров, 65**
5. Написано в первой переписи: **Дерейко Тогин, 50**
   У него дети после переписи рожденные:
   Бегеней, 18
   Букарей, 15
   Камет, 13
6. Написано в первой переписи: **Маметкулка Усманов, 33**
7. Написано в первой переписи: **Исмаилка Янгурчин, 75**
8. Написано в первой переписи: **Утяганка Иркин, 37**
9. Написано в первой переписи: **Абдул Исмаилов, 35**
10. Написано в первой переписи: **Ибрашка Исметев, 40**
11. Написано в первой переписи: **Исмеилка Кангильдин, 40**
    У него сын после переписи рожденные: **Абдрашит, 9**

12. Написано в первой переписи: **Ибрашко Бамекеев, 35**

13. Написано в первой переписи: **Абдулко Рысов, 39**
У него сын после переписи рожденные: **Абсалям, 1**

14. Написано в первой переписи: **Рысака Тотуганов, 39**

15. Написано в первой переписи: **Алмемет Калмекекин, 32**
у него сын после переписи рожденный: **Бикмемет, 8**

16. Написано в первой переписи: **Мусалимка Тоишев, 50**
У него сын после переписи рожденный: **Ряпыш, 5**
У Мусалимка брат в первой переписи написанный:
Усейка, 40

17. Написано в первой переписи: **Ишметко Илметев, 50**
У него сын после переписи рожденный: **Абдыш, 12**

18. Написано в первой переписи: **Абдулка Кадеев, 50**
у него дети после переписи рожденные:
Абдыкей, 21
Абдулкарим, 18
Апсалям, 15
Абзалей, 10

19. Написано в первой переписи: **Иманкулка Янбаккин, 50**
У него брат в первой переписи написанный: **Суханкулка, 45**
У Иманкулки дети после переписи рожденные:
Усман, 18
Рахманкулка, 13
У Суханкулки сын после переписи рожденный: **Абдрашит, 18**

20. Написано в первой переписи: **Усенулко Кангелдин, 45**

21. Написано в первой переписи: **Ермачко Алмячков, 65**
У него сын после переписи рожденный: **Ишморат, 17**
У Ермачки братья в первой переписи написанные:
Муслимка, 60
Арасланко, 50
У Мусалимки дети после переписи рожденные:
Башир, 17
Назир, 16
У Арасланки дети в первой переписи написанные:
Мосейка, 29
После переписи рожденные:
Ахметко, 24
Халит, 17

У Мосейки дети после переписи рожденные:
Файзулла, 4
Гибадулла, 2

22. Написано в первой переписи: **Беккулка Мустаков, 35**

23. Написано в первой переписи: **Заитко Бекметков, 37**
У него сын после переписи рожденный: **Абубакир, 7**
У Заитко брат в первой переписи написанный: **Аитко,**
У Аитко дети после переписи рожденные:
Абдулсалим, 13
Абзалил, 9

24. Написано в первой переписи: **Сулейманко Токчин, 80**
У него сын в первой переписи написанный: **Муртазачко, 35**

25. Написано в первой переписи: **Креска Емеев, 85**
У него дети в первой переписи написанные:
Бегашко, 35
Ремешко, 29
После переписи рожденный: **Абдишка, 24**
У Бегашки сын после переписи рожденный: **Яней,**
У Ремешки сын после переписи рожденный: **Монасип, 4**

26. Написано в первой переписи: **Мусалимко Бикметков, 45**
У него брат в первой переписи написанный: **Усманко, 37**

У Мусалимки пасынок умершего, написанного в первой переписи татарина Суханкуки Ишимова после переписи рожденный сын: **Аит, 15**

У Усманки дети после переписи рожденные:
Акмер, 10
Абли, 4

27. Написано в первой переписи: **Бакейка Бемеев, 33**

28. Написано в первой переписи: **ИСЯНГУЛКА РЫСОВ,**
У него дети после переписи рожденные:
Искандер, 10
СУЕН, 5

29. Написано в первой переписи: **Заитко Аиткин, 45**
У него дети после переписи рожденные:
Саитకол, 20
Маметкол, 15

30. Написано в первой переписи: **Якупка Кусеев, 55**
У него сын после переписи рожденный: **Утяган, 10**

31. Написано в первой переписи: Сеитка Нуркин, 75
У него сын в первой переписи написанный: **Исалимко, 52**
У Саитка брат в первой переписи написанный: **Иманкулка, 45**

32. Написано в первой переписи: **Бамекейко Абдулкин, 75**
У него сын после переписи рожденный: **Ишмемет, 18**

33. Написано в первой переписи: **Ишметко Иштуганов, 63**
У него сын после переписи рожденный: **Ишморат, 18**

34. Написано в первой переписи: **Надырко Рысов, 43**
У него дети после переписи рожденные:
Надырко, 22
Гарбес, 16
Аптышей, 10

35. Написано в первой переписи: **Якупка Рысов, 29**

36. Написано в первой переписи: **Асейко Ишиев, 55**

37. Написано в первой переписи: **Маулет Юсупов, 26**
У него сын после переписи рожденный: **Мусалим, 7**

38. Написано в первой переписи: **Кутлучка Токтагулов, 38**

39. Написано в первой переписи: **Мясхутка Янгулов, 35**
У него брат первой переписи написанный: **Умерко, 28**

40. Написано в первой переписи: **Амирко Рахманов, 29**

41. Написано в первой переписи: **Тарзима Дресеев, 30**

42. Написано в первой переписи: **Мякако Ипаин, 37**
У него сын после переписи рожденный: **Бикмаметко, 12**

43. Написано в первой переписи: **Абдусалимка Исмагилов, 36**
У него сын после переписи рожденный: **Ишмухаммет, 6**

44. Написано в первой переписи: **Мусайка Кусеев, 60**
У него сын после переписи рожденный: **Мусагит, 3**

45. Написано в первой переписи: **Утейко Курманаев, 102**
У него сын после переписи рожденный: **Утягул, 20**

46. Написано в первой переписи: **Бикколка Айбулатов, 44**
У него дети, после переписи рожденные:
Иманкол, 14
Заманкол, 6

47. Написано в первой переписи: **Токмаметко Имешев, 57**
У него сын после переписи рожденный: **Ряпеток, 20**

48. Написано в первой переписи: **Аитко Саитов, 28**

49. Написано в первой переписи: **Юсуп Исмаилов, 30**

50. Написано в первой переписи: **Рыска Тотогулов, 42**

51. Написано в первой переписи: **Токманко Илмешев, 34**
У него сын, в первой переписи рожденный: **Мухамет, 14**

52. Написано в первой переписи: **Суханкол Кангильдин, 27**

53. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Аитки Рысова,** после переписи рожденный сын:
Абдулкаримко, 24

54. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Суханкулки Ишимова** после переписи рожденные дети:
Шарип, 19
Маулит, 12

55. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Байтиишки Батемирова** после переписи рожденные дети:
Сагит, 12
Мряс, 5

56. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Арасланки Тогина** после переписи рожденные дети:
Касей, 20
Башир, 15

57. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Таузарки Ишкеева** после переписи рожденный сын: **Ишмемет, 5**

58. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Кандатки Болдина** после переписи рожденный сын:
Гали, 19

59. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Тотагулки Токметева** после переписи рожденный сын:
Араслан, 10

60. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Темаметки Абдулкина** после переписи рожденный сын:
Якуп, 21

61. Умершего, написанного в первой переписи татарина **Урки Ямаева** после переписи рожденный сын: **Ишмет, 21**

62. Первой переписи прописной: **Тевкель Курманов, 30**

Итого: в деревне Яншикове — 140 мужского пола.

Третья ревизия: 1762 года

РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА

(РГАДА фонд 350, опись 1, ед. хр. 1194, лл. 110–129)

(Беренче сан кешенең 1745 елдагы,
икенче сан — 1762 елдагы яшен күрсәтә)

№ 15. Подано июле 6 дня 1762 году

1762 году июле 6 дня Казанского уезда Арской дороги служилые припясные к адмиралтейству бывшей Утягановой сотни Шадырова, которую ныне правит сотник Казбраев деревни Яншиковой выборный Альмамет Камалеев, староста Татман Илмеков после опубликованного в нынешней 1762 году генваре 10 дня правительствующего сената указу, согласно всей свои мирные люди дали сию записку со положенной нижеписанной деревни по последней 1745 года ревизии в подушном окладе этого села разные случаи шестого числа разными случаями убиенных и после того вновь рожденных объявляем по самой истекшие без всякой утайки, а буде кем обличены явились в то повинно будем положенного по указу тяжкого штрафа без всякого милосердия.

А именно Казанского уезда Арской дороги Иксановой сотни Ибраева в деревне Яншиковой служилые приписные для отправления корабельных работ татары	**По последней ревизии в подушно окладе положено**	**После ревизии разными случаями выбыли**	**Ныне на-лицо**
1	**2**	**3**	**4**
1. Вебяска Янзигитов.	**40**	**Умер 1748 г.**	
У него сын, написанный бывшей ревизии:			
Бикта.	**21**		**38**
Дочь **Бустан 40 лет**, выдана Арской дороги в деревню Кутек за ясашного татарина.			
У Бикта жена **Рахима Ралмаева 30 лет**, взята Арской дороги из деревни Нурмы, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Бикчантай.			**2**
2. Сафар Янзигитов.	**65**	**Умер 1748 г.**	
У него жена **Гайша Улсеева 40 лет**, взята Арской дороги из деревни Шошмабаш, ясашная.			

1	2	3	4
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Ришат,	22		39
Габделгази,	15		32
Мухаммет,	5		22
Баязит — холост.	4		21
Дочери: **Зулейха 43 лет,** выдана Арской дороги в деревню Таузар ясашная.			
Рабига 34 лет, выдана Арской дороги в деревню Килиево за ясашного татарина.			
Девки: **Газиля — 19 лет,**			
Шахризада — 14 лет.			
У Ришата жены:			
1-ая: **Гамбар Карматкина 35 лет,** взята Арской дороги из деревни Салаусь, служилая.			
2-ая: **Хадича Мурадымова 38 лет,** взята Арской дороги из деревни Аты, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			12
Хамидулла — холост.			
Дочь, приемыш девка: **Рукия Солтанаева 13 лет,** взята Арской дороги из деревни Эштра, служилая.			
У Абдулгазия жены:			
1-ая: **Рабига Кусякаева 38 лет,** взята Арской дороги из деревни Малой Нурмы Карелино, тож служилая.			
2-ая: **Сахиба Габделкаримова 30 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
сын **Сафамалик,**			12
дочь **Махуба — 2 года.**			
У Мухаммета жена **Зарифа Биктимирова 27 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Рахматулла,			**Год**
Нигматулла.			3
3. Солтан Янзигитов.	50		67
У него жена **Багдия Кутлина 50 лет,** взята Арской дороги, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Утяган.	15	**Умер 1759 г.**	
Дочери:			

1	2	3	4
Рукия 30 лет, выдана Алацкой дороги в деревню Ура за служилого.			
Девка: **Буляк — 20 лет.**			
У Утягана дочери:			
Зульфакар — 12 лет,			
Хафиза — 3 года.			
4. Хусаин Янгуркин.	**38**		**55**
5. Рахманкол Ишимов.	**40**	**Умер 1762 г.**	
У него жена **Гульшар Ильмаматова 55 лет,** коренная той деревни.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Назир,	**17**		**34**
Абубакир.	**8**		**25**
У Назира жены:			
1-ая: **Сагыйда Асаева 40 лет,** взята Уржумского уезда из деревни Пижмара, ясашная.			
2-ая: **Сагыйда Ильткиева 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Кушкет, что по речке, ясашная.			
У них сын, рожденный после ревизии:			
Исхак — холост.			**13**
Дочь: **Михрибану — 5 лет**			
У Абубакира жена **Забида Арсланова 32 года,** взята Алацкой дороги из деревни Мангар, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Хамит,			**2 нед.**
Дочь: **Камиля — 3 года,**			
6. Иманкол Ишимов.	**55**	**Умер 1756 г.**	
У него дети, написанные бывшей ревизии:			
Габбас.			
Дочери:			
Гульбаза 25 лет, выдана Арской дороги в деревню Ура за служилого.			
Гульман 20 лет, выдана Алацкой дороги в деревню Сарда за ясашного.			
У Габбаса жена **Сабира Исмагилова 20 лет,** взята из Казанской татарской Новой слободы, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Рахматулла,			**10,**
Мухаметрахим.			**5**
7. Баймет Биктимиров.	**65**	**Умер 1754 г.**	

1	2	3	4
У него жены:			
1-ая: **Гуляк Рысова 80 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Кышкар, служилая.			
2-ая: **Гафа Бушмекова 70 лет,** взята из деревни Кышкар, служилая.			
У них дочери:			
Ганбар 34 лет, выдана Арской дороги в деревню Шушмабаш за ясашного.			
8. Деренка Токеев.	**50**	**Умер 1758 г.**	
У него жена **Багда Курбанаева 50 лет,** взята Арской дороги из деревни Кырлай Куюка, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Биганай,	**18**	**Умер 1756 г.**	
Бакир,	**15**	**Умер 1748 г.**	
Хамит.	**13**	**Умер 1759 г.**	
Рожденные после ревизии:			
Валит,			**5**
Дочь:			
Шахарбану 20 лет, выдана Алацкой дороги в деревню Кугунур за ясашного.			
У Биганая жена **Гилюза Таманова 30 лет,** коренная той деревни.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Бикмамет,			**10**
Габит,			**6**
Биктимер.			**3**
9. Маметкол Усманов.	**33**		**50**
У него жена **Завра Камеева 50 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Пушенгерь.			
10. Усман Янгурчин.	**45**	**Умер 1748 г.**	
11. Утяган Уркин.	**34**	**Умер 1762 г.**	
У него жена **Уммигульсем Ибрашева 50 лет,** взята Арской дороги.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Гаптык — холост,			**15**
Габдрашит,			**11**
Габделькарим.			**9**
Дочери: **Миннегуль 30 лет,** выдана Арской дороги в деревню Кучуково Сосна за ясашного.			
Михрибану 25 лет, выдана Алацкой дороги в деревню Арбор.			
12. Абдул Исмагилов.	**35**	**Умер 1753 г.**	

1	2	3	4
У него жена **Багда Шайхиева 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Болгар, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Ахмер,			16
Габсалям — холост.			12
У Ахмера жена **Биксултан Гинбанова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Булгар, служилая.			
У них сын, рожденный после ревизии:			
Мухтар.			1
13. Ибраш Исмагилов.	40		57
У него жена **Рукия Заитова 50 лет,** взята Арской дороги из деревни Нурма ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Ибрай — холост.			14
Дочь: **Сахиба — 10 лет.**			
14. Исмагил Кангельдин.	40		57
У него жена **Зайнап Ишимова 60 лет,** взята Арской дороги из деревни Кня, ясашная.			
У них сын, написанный бывшей ревизии: **Габдрашит.**	9		26
Рожденный после ревизии:			
Ядкарь.			10
Дочери девки: **Гульназима — 15 лет,**			
Гульназек — 13 лет.			
У Габдрашита жена **Муслима Бикмарзина 22 года,** взята Арской дороги из деревни Янгулово, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Хамза.			2
15. Ибраш Бамекеев.	35	**Умер 1754 г.**	
16. Абдул Рысов.	39		56
У него жена **Зульхари Тактарамова 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Яншикова, служилая.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Габсалям — холост.	1		18
Рожденные после ревизии:			
Абзялил — холост.			15
Дочь **Зулейха 25 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ядегерь за служилого.			
17. Рысан Токтуганов — вдов.	39		56
У него дочь — вдова — **Гульбар — 35 лет.**			

1	2	3	4
18. Ахмамет Кильмаметкин.	**32**		**49**
У него жена **Салима Ихсанова 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Ахманово.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Бикмамет.	**8**		**25**
Рожденные после ревизии:			
Бикчантай — холост,			**16**
Габделкарим,			**14**
Габделгази,			**12**
Габделвахап.			**9**
Дочери: **Михрибану 27 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ядегерь.			
Шамсебану 19 лет, выдана Арской дороги в деревню Шушмабаш за ясашного.			
У Ахмамета сестра **Хадича 55 лет,** выдана Арской дороги в деревню Утке (неясно) за ясашного.			
У Бикмета жена **Багдабану Багданова 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, тож служилая.			
У них дочь **Сахиба — год.**			
19. Мусалим Таишев.	**50**		**67**
У него жена **Шаран Балтаева 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Кня ясашная.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Репыш.	**5**		**22**
Дочери: **Муслима 50 лет,** выдана Арской дороги в деревню Нурма за ясашного.			
Мукмина 35 лет, выдана Арской дороги в деревню Болгар за ясашного.			
Амина 30 лет, выдана Арской дороги в деревню Княбаш за ясашного.			
Рабига 26 лет, выдана Арской дороги в деревню Малые Нурмы Карелино за служилого.			
Девка: **Халима — 20 лет.**			
У Мусалима сестра **Разия 50 лет,** выдана Арской дороги в деревню Шушмабаш за ясашного.			
Сын, рожденный после ревизии: **Габдрашит.**			**4**
20. Хусаен Таишев — вдов.	**40**		**57**
У него дочери — девки:			
Сагида — 22 года,			
Михрибану — 16 лет.			

1	2	3	4
21. Ишмет Ильметов.	**50**	**Умер 1750 г.**	
Сын, написанный бывшей ревизии:			
Абдыш.	**12**		**29**
Дочь **Салиха 28 лет,** выдана Арской дороги в деревню за рекой Салаусь за служилого.			
У Аптыша жена **Салима Талекова 26 лет,** взята Арской дороги из деревни Ишнарат, ясашная.			
У них дочери: **Сахиба — 5 лет,**			
Забиха — 3 года.			
22. Абдул Кадеев,	**50**	**Умер 1754 г.**	
У него жена **Мирзян Янбулатова 65 лет,** взята Арской дороги из деревни Пшенгер, ясашная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Габделхай,	**21**		**38**
Габделкарим,	**18**		**35**
Габсалям,	**15**	**Отдан в рекрут 1748 г.**	
Абзяляй.	**10**		**27**
Рожденный после ревизии:			
Мостафа — холост.			**12**
У Габделхая жены:			
1-ая: **Сагида Аитова 36 лет,** взята той деревни.			
2-ая: **Гульзяухар Хусаенова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Габделвахап.			**Год**
Дочь: **Разяп — 12 лет.**			
У Габделкарима жена **Забида Бикмеева 35 лет**, взята Арской дороги из деревни Ихрево (неясно), ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Габдрахман,			**6**
Забир.			**2**
У Абзаляя жена **Голей Саитова 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Ядегерь, служилая.			
У них сын после ревизии: **Габсалям.**			**2**
У Абдула сестра **Хадича 65 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ура за служилого.			

1	2	3	4
Залифа 60 лет, выдана Арской дороги в деревню Смаиль за служилого.			
23. Иманкол Янбакинов.	**50**		**67**
У него жена **Зайнап Рысова 65 лет,** взята Арской дороги из деревни Князбаш, ясашная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Усман,	**18**		**35**
Рахманкол.	**13**		**30**
Рожденные после ревизии:			
Таржем — холост.			**12**
У Усмана жена **Захида Альмаметова 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Исмагил,			**9**
Салих.			**5**
У Рахманкола жена **Гулемза Уразаева 26 лет,** взята Арской дороги из деревни Мурале, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Сапкулла,			**3**
Сагыйт,			**2**
Габдрашит.			**неделя**
У Иманкола сестра **Хадича 57 лет,** выдана в деревню Инкиршан (неясно) за служилого.			
24. Сабханкол Янбакинов.	**45**	**Умер 1748 г.**	
У него дети бывшей ревизии: **Габдрашит**.	**18**	**Умер 1749 г.**	
Рожденный после ревизии:			
Баязит — холост.			**15**
25. Исангол Кангельдин — вдов.	**45**		**62**
У него сын, рожденный после ревизии:			
Минжан — холост.			**16**
Дочери: **Салима — 35 лет,** выдана Арской дороги в деревню Нижний Ядегерь за ясашного.			
Ганбар 25 лет, выдана Арской дороги в деревню Кучуково Сосна за служилого.			
У Исангула сестра **Биксолтан 60 лет,** выдана Арской дороги в деревню Кучуково Сосна за служилого.			
26. Ярмэч Альмечков.	**65**	**Умер 1749 г.**	
У него сын, написанный бывшей ревизии:			
Ишмурат.	**17**		**34**
У Ишмурата жены:			

1	2	3	4
1-ая: **Гульбазан Якупова 34 года,** взята той деревни служилая.			
2-ая: **Сагыйда Сулейманова 35 лет,** взята Арской дороги из деревни Чапшар, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Солтанморат,			3
Бахморат.			Пол-года
Дочь — девка: **Сагура — 12 лет.**			
27. Муслим Альмечков.	60	Умер 1750 г.	
У него жена **Гулейша Поканова 55 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Пустош, ясашная.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Башир — вдов,	17	Умер 1761 г.	
Назир.	16		33
После ревизии:			
Хусаин.			15
Дочери: **Амзя — 55 лет,** выдана Арской дороги в деревню за рекой Салаусь за служилого.			
Хабиба 40 лет, выдана Арской дороги в деревню Салаусь за служилого.			
Девка **Гавзар — 20 лет.**			
У Башира дочери: **Сагида — 11 лет.**			
Хамида — 8 лет,			
Амина — 6 лет.			
У Назира жена **Амзя Иштирякова 30 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Айши, ясашная.			
28. Арслан Альмечков.	50	Умер 1761 г.	
У него жена **Уркен Исмякова,** взята Алацкой дороги из деревни Гонбубаш, ясашная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Мэсен,	29		46
Ахмет,	24		41
Халит.	17		34
Дочь **Салиха 26 лет,** выдана Арской дороги в деревню Тарлы за ясашного.			
У Мэсена жена **Салима Токаева 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			

1	2	3	4
Файзулла,	4		21
Гобайдулла.	2		19
После ревизии:			
Нигматулла.			15
У Файзуллы жена **Зулейха Саеткулова 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Тавзар, ясашная.			
У них дочь **Назира — 2 года.**			
У Ахмета жена **Бустан Биккинина 44 года,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
У них дети — дочери: **Сахиба — 8 лет,**			
Михрибану — 5 лет,			
Сахибжамал — 3 года.			
У Халита жена **Шэхэрбану Рахманколова 30 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, ясашная.			
У них дочь **Зэбидэ — 3 года.**			
29. Биккол Мостафин.	35		52
У него жены —			
1-ая: **Зулейха Кулмыкова 55 лет,** взята Арской дороги из деревни Мирзям, ясашная.			
2-ая: **Зарифа Хамитова 37 лет,** взята Арской дороги из деревни Богатые Сабы, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Салих.			6
У Биккола сестра **Гульбазира 50 лет,** выдана Арской дороги в деревню Мачкара за служилого.			
30. Захид Бикметов.	37		54
У него жена **Ханифа Иманколова 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Абубакер.	7	**Умер 1745 г.**	
После ревизии:			
Халил — холост.			13
Дочери: **Хамида — 18 лет,**			
Салиха — 11 лет.			
31. Аюп Бикметов.	31	**Умер 1745 г.**	
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Габделсалим — вдов,	13	**Умер 1759 г.**	

1	2	3	4
Абжалил.	9		26
После ревизии:			
Муса — холост.			12
Дочери: **Забида 38 лет,** выдана Арской дороги в деревню Сосна за служилого.			
Девка **Сагида — 35 лет.**			
У Габделсалима сын после ревизии:			
Бикмухамет.			3
У Абжалила жена **Фатыйма Ниязова 38 лет,** взята Арской дороги из деревни Янгулово, служилая.			
Сын после ревизии:			
Габдрахман.			2
Дочь — девка **Салима — 10 лет.**			
У Аюпа сестра **Гульбагда 65 лет,** выдана Арской дороги в деревню Кучуково Сосна за служилого.			
32. Сулейман Токчин.	**80**	**Умер 1749 г.**	
У него дети, написанные бывшей ревизии:			
Муртаза.	35		52
Дочери: **Рязяп 55 лет,** выдана Арской дороги в деревню Мурали за служилого.			
Салима 45 лет, выдана Арской дороги в деревню Казанбаш за служилого.			
У Муртазы жена **Солтан Тенкина 48 лет,** взята Алацкой дороги Арбор, ясашная.			
У них сын после ревизии:			
Мостафа.			6
Дочери **Шамсегаян 30 лет,** выдана Арской дороги в деревню Норма за ясашного.			
Минжихан 18 лет, выдана Алацкой дороги в деревню Шода за ясашного.			
Девки: **Сагида — 12 лет,**			
Насиха — 8 лет,			
Забида — полгода.			
33. Ирек Емеев.	**85**	**Умер 1758 г.**	
У него дети, написанные бывшей ревизии:			
Бигаш,	35		52
Рэмыш,	29		46
Абдыш.	24		41
У Бигаша жена **Рабига Шарипова 55 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			

1	2	3	4
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Якуп.	8	**Отдан в рекрут 1750 г.**	
Рожденные после ревизии:			
Утэй — холост,			14
Муса,			7
Мостафа.			5
Дочери **Халимажамал 40 лет,** выдана Арской дороги в деревню Смаиль за служилого.			
Хабиба 22 года, выдана Арской дороги в деревню Кибякозя за служилого.			
Девки **Салима — 18 лет,**			
Махтума — 9 лет,			
Хамида — месяц.			
У Рэмыша жена **Алипа Маматова 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Арбаш, ясашная.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Монасыйп — холост.	4		21
Рожденные после ревизии:			
Рахманкол — холост.			13
Дочери: **Рахима — 9 лет,**			
Залипа — год.			
У Абдыша жена **Гэлзар Ишмэмэтова 35 лет,** взята Арской дороги из деревни Ахманово, служилая.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Баязит — холост.			12
Дочери: **Фатыйма — 19 лет,**			
Сагида — 15 лет.			
34. Мэсэлим Бикмэтков.	45		62
У него жена **Бустан Исэнгулова 55 лет,** взята Оренбургской губернии Сейтово слободы, служилая.			
У них пасынок бывшей ревизии.			
35. Аит Суханколов.	15		32
У Аита жена **Сагида Абдулова 35 лет,** коренная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Сагит,			6
Корбангали.			4
Дочери: **Насиха — 10 лет,**			

1	2	3	4
Зулейха — 8 лет.			
У Мэсэлима сестра **Рэхимэ 55 лет,** выдана Арской дороги деревни Кучуково Сосна за служилого.			
36. Госман Бикмэтков.	**37**	**Умер 1749 г.**	
У него дети бывшей ревизии:			
Ахмер,	**10**	**Умер 1758 г.**	**27**
Абля.	**4**		
У Ахмера жена **Хабиба Мукаева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
У них сын, рожденный после ревизии:			
Ягъфар.			**6**
37. Бакый Бемеев.	**33**		**50**
У него жена **Фатыйма Тойкина 57 лет,** взята Арской дороги и деревни Салаусь, служилая.			
У них дочери **Балтабан — 16 лет,**			
Михрибану — 11 лет.			
У Бакия сестра **Гульзар 47 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ядегар за служилого.			
Гульбар 41 год, выдана Арской дороги в деревню Бурнак за служилого.			
38. ИСАНГОЛ РЫСОВ.	**50**		**67**
У него жена **Сагида Залкина 60 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Искандер,	**10**		**27**
СОЕН.	**5**		**22**
Рожденный после ревизии:			
Халил — холост.			**15**
Дочери: **Амина 42 года,** выдана Алацкой дороги в деревню Ура, служилая.			
Минжихан 25 лет, выдана Арской дороги в деревню Курса за служилого.			
Закия 20 лет, выдана Арской дороги в деревню Кучуково Сосна за служилого.			
У Искандера жены — 1-ая: **Ишсолтан Шикмамеева 35 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
2-ая: **Зулейха Маматеева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Нижней Аты, служилая.			

1	2	3	4
У них дети, рожденные после ревизии:			
Исхак,			**7**
Рафыйк.			**2**
Дочь **Хабиба — 5 лет.**			
У Соена жена **Гаухар Иманколова 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Салаусь, служилая.			
У них сын, после ревизии:			
Валит.			**Полгода**
39. Зает Аиткин.	**45**		**62**
У него жена **Гульбар Зикина 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Качелино, служилая.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Саеткол,	**20**		**37**
Маматкол.	**15**		**32**
У Саеткола жена **Залипа Кадыйрова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Ахманово, служилая.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Сагит.			**8**
Дочери:			
Фатыйма — 5 лет,			
Сахиба — полгода.			
У Маматкола жена **Гасима Заитмаматова 24 года,** взята Арской дороги из деревни Арбаш, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Рахманкол.			**Год**
40. Якуп Кусеев.	**55**		**72**
У него жены — 1-ая: **Гайша Тохтамышева 57 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Кушкет, служилая.			
2-ая: **Гульбар Бикметова 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Княбаш, ясашная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии: **Утяган.**	**10**	**Умер 1750 г.**	
После ревизии:			
Баязит.			
Дочь — девка **Габида — 15 лет.**			
У Якупа сестра **Амзя 58 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ядегерь за служилого.			

1	2	3	4
41. Сает Нуркин.	**75**	**Умер 1756 г.**	
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Салим.	**52**		**69**
У Салима жена **Монавара Капсеева 40 лет,** взята из деревни Князбаш, ясашная.			
У них дети, после ревизии:			
Ишмухаммет.			**3**
Дочери — девки: **Гаузар — 12 лет,**			
Хабиба — 8 лет,			
Хафиза — 5 лет.			
42. Иманкол Куркин.	**45**		**62**
У него жена **Ханифа Биманиева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Мартын, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Рахманкол — холост,			**14**
Рахми.			**10**
Дочь **Халима — 5 лет.**			
43. Бакмакин Габдуллин.	**75**	**Умер 1748 г.**	
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Ишмамет.	**18**		**35**
Рожденные после ревизии:			
Фаттах.			**9**
44. Ишмат Иштуганов.	**63**	**Умер 1752 г.**	
У него жена **Урасолтан Иштиракова 50 лет,** взята из деревни Матаска.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Ишмурат.	**18**	**Умер 1759 г.**	
Рожденные после ревизии:			
Мамат,			**10**
Солтанморат.			**5**
Дочери: **Сазида 35 лет,** выдана в деревню Матаска за служилого Салиха 30 лет, выдана в деревню Носы за ясашного.			
45. Надыр Рысов.	**43**		**60**
У него жена **Рязяп Жереева 50 лет,** взята Арской дороги из деревни Кушкетбаш, ясашная.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Назыйр,	**22**		**39**
Гарбес,	**16**		**33**
Габдельхай — холост.	**10**		**27**
Рожденные после ревизии:			

1	2	3	4
Аюп — холост.			**14**
Дочери **Хадича 40 лет,** выдана Арской дороги в деревню Ахманово за служилого.			
Сагыйда 35 лет, выдана Арской дороги в деревню Пошалым за служилого.			
Девка **Рабига — 12 лет.**			
У Назыйра жены — 1-ая: **Минкэ Токаева** взята Арской дороги из деревни Кучуково Сосна, служилая.			
2-ая: **Гульжихан Саеткулова,** взята Арской дороги из Ашытбаш, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Амир — холост,			**15**
Забир,			**3**
Тахир.			**Полгода**
Девки: **Халима — 10 лет,**			
Салима — 6 лет.			
У Горбеса жена **Михрибану Мавлютова 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Кили, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Гадил,			**8**
Сапкул.			**3**
46. Якуп Рысов.	**29**		**46**
У него жена **Рукия Токтамышева 45 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Менгер, служилая.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Ишмухамет.			**4**
Дочь **Мукмина — 15 лет.**			
47. Асэй Ишкеев.	**55**		**72**
У него жена **Ракия Юнусова 46 лет,** взята Арской дороги из деревни Арбаш, ясашная.			
У них дочь **Муслима 30 лет,** выдана Арской дороги в деревню Носы за ясашного.			
48. Масхут Юсупов.	**26**		**43**
У него жены — 1-ая: **Балтабану Бигашева 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Карадуван, служилая.			
2-ая: **Гульзар Арсланова 38 лет,** коренная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Мусалим.	**7**		**24**

1	2	3	4
Дочери: **Мунавара 22 года,** выдана Арской дороги в деревню Князбаш за ясашного.			
Девки: **Гульнар — 18 лет,**			
Сагида — 8 лет.			
У Мусалима жена **Салима Бигашева 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Таузар, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Мостафа,			3
Монасыйп.			1
У Масгута сестра **Гульзар 75 лет,** выдана Арской дороги в деревню Карадуван за служилого.			
49. Котдус Токтагулов.	32		55
У него жена **Ханифа Кадыйрова 50 лет,** взята Арской дороги из деревни Каратай, ясашная.			
Сын, рожденный после ревизии:			
Амир — холост.			12
Дочери: **Забида 33 года,** выдана Арской дороги в деревню Турнали за ясашного.			
Бикжан 30 лет, выдана Арской дороги в деревню Ишнарат за ясашного.			
50. Масгут Янгулов — холост.	35		52
У него мать вдова **Хадыча Кадерметова 80 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
51. Гумер Янгулов.	28		45
У него жена **Залифа Сапарова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Ахманово, служилая.			
У них сын после ревизии:			
Амир.			1
52. Амир Рахманов.	29	**Умер 1762 г.**	
У него жена **Шамсия Давлетшина 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Ядегерь, служилая.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Монасыйп — холост,			14
Баязит,			10
Габделвахап.			6
У Амира сестра **Рязяп 33 года,** выдана Арской дороги в деревню Ахманово за служилого.			

1	**2**	**3**	**4**
53. Тарзем Идрисов.	**30**		**47**
У него жена **Салима Шигаева 40 лет,** взята Арской дороги из деревни Кня, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Мостафа,			**10**
Бикчэнтэй.			**3**
Дочь — девка **Халима — 12 лет.**			
54. Исхак Япэков.	**34**	**Умер 1748 г.**	
У него дети, написанные бывшей ревизии:			
Бикмэмэт.	**12**		**29**
Дочери **Мэкминэ 30 лет,** выдана Арской дороги в деревню Тюнтерь за ясашного.			
Гэлэн 28 лет, выдана Арской дороги в деревню Сардек за служилого.			
Девка **Залифа — 20 лет.**			
У Бикмамета жена **Хэбиба Ахметова 31 год,** взята Алацкой дороги из деревни Мэмся, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Хусаин.			**Месяц**
Дочь — девка **Насиха — 7 лет.**			
55. Габделсалим Исмагилов.	**36**		**53**
У него жена **Кани Ильмаметова 50 лет,** взята из той же деревни.			
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Ишмухамет.	**6**		**23**
Дочь — девка **Салиха — 12 лет.**			
У Ишмухамета жена **Камэр Мостаева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Шушмабаш, ясашная.			
Дочь **Фатыйма — 4 года.**			
56. Муса Кусеев.	**60**	**Умер 1748 г.**	
У него жена **Минниса Аитова 60 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Бурнак, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Мусагит.	**3**		**20**
Дочь — девка **Нурсолтан — 17 лет.**			
57. Утэй Курмамаев.	**102**	**Умер 1749 г.**	
Дети, написанные бывшей ревизии:			
Утагол.			
У Утагола жены — 1-ая: **Гульбагда Уразметова 35 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Арбор, ясашная.			

1	2	3	4
2-ая: **Назия Яркеева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Ишнарат, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Мусагит — холост,			**14**
Бикин.			**Полгода**
Дочь — девка **Гульамзя — 12 лет.**			
58. Биккол Айбулатов.	**44**		**61**
У него жена **Бикжан Мамайкина 60 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Ура, служилая.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Иманкол,	**14**		**31**
Заманкол.	**6**	**Умер 1759 г.**	
Дочери: **Рахима 22 года,** выдана Арской дороги в деревню Княбаш за ясашного.			
Рабига 20 лет, выдана Арской дороги в деревню Княбаш за ясашного.			
У Иманкола жена **Шамсебану Мавлютова 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Пошалым, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Рахматулла.			**5**
Дочь **Михрибану — полгода.**			
У Заманкола дети, рожденные после ревизии:			
Корбангали,			**5**
Шамгун.			**3**
59. Тукмамет Илишев.	**57**	**Умер 1750 г.**	
У него дети, написанные бывшей ревизии:			
Ряпыш.	**20**	**Умер 1748 г.**	
Дети, рожденные после ревизии:			
Кадермет,			**8**
Колмамет.			**5**
60. Аит Саетов.	**28**		**45**
У него жена **Сагида Иманколова 28 лет,** взята Арской дороги из деревни Княбаш, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Нигматулла.			**4**
У Аита сестра **Гайша 50 лет,** выдана Алацкой дороги в деревню Сарда, служилая.			
61. Йосыф Исмагилов.	**30**		**47**

1	2	3	4
У него жена **Гульгизар Рысова 39 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Сарда, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Абзялил.			6
Дочери — девки **Зубайда — 18 лет,**			
Джамиля — 14 лет.			
62. Рыс Тактагулов.	**42**	**Умер 1748 г.**	
63. Тукмамет Ильметов.	**34**		**51**
У него жена **Гульзяхар Кильмаметова 60 лет,** взята Арской дороги из деревни Княбаш, ясашная.			
У них дети, написанные бывшей ревизии:			
Мухаммет.	**14**		**31**
Рожденные после ревизии:			
Мамазар — холост.			**13**
Дочь **Гульзифа 38 лет,** выдана Арской дороги в деревню Бурнак за служилого.			
У Мухамета жена **Бикжан Уразметова 30 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Шода, ясашная.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Джамил,			**5**
Шарип,			**3**
Шафи.			**1**
Дочери — девки **Зарифа — 9 лет,**			
Хабиба — 7 лет,			
Гаузар — 2 недели.			
64. Субханкол Кангельдин.	**27**		**44**
У него жена **Сагида Юнусова 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Арбаш, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Рафик — холост,			**15**
Искандер,			**12**
Исхак.			**6**
Дочь — девка **Салиха — 9 лет.**			
65. Габделкарим Аиткин.	**24**		**44**
У него жена **Базян Усаева 28 лет,** взята Арской дороги из деревни Салаусь, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Габдельхай,			**7**
Габделвахап.			**Полгода**

1	2	3	4
Дочь — девка **Хафиза — 10 лет.**			
У Габделькарима сестра **Халима 27 лет,** выдана Арской дороги в деревню Таузар за ясашного.			
66. Шарип Субханколов.	**19**	**Отдан в рекрут 1748 г.**	
67. Маулет Субханколов.	**12**		**29**
У него жена **Амина Исанголова 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Арбаш, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Муса.			**1**
Дочь **Салиха — 5 лет.**			
У Маулета сестра **Рахима 38 лет,** выдана Арской дороги в деревню Бурбаш за служилого.			
68. Сагит Байтимеров.	**12**		**29**
У него жена **Газзабика Бакиева 32 года,** взята Алацкой дороги из деревни Кишет, служилая.			
69. Меряс Байтимеров.	**5**	**Отдан в рекрут 1754 г.**	
70. Насыйп Арсланов.	**20**		**37**
У него жена **Михрибану Солтанова 25 лет,** взята из той деревни.			
Дети, рожденные после ревизии:			
Махмут,			**8**
Хасан,			**3**
Хусаин.			**Неделя**
Дочь — девка **Халимабану — 5 лет.**			
71. Башир Арсланов.	**15**		**32**
У него жена **Марзян Аитова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Ахманово, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Хамит.			**8**
Дочери — девки **Шэхэрбану — 2 года,**			
Михрибану — полгода.			
У Башира сестра **Гульзада 25 лет,** выдана Алацкой дороги в деревню Ура за служилого.			
72. Ишмамет Таузаркин.	**5**		**22**

1	2	3	4
У него жена **Гульназыйма Ильмаметова 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Пошалым, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Шарип.			**Полгода**
73. Галикай Заткин.	**19**	**Умер 1748 г.**	
У него дочь **Сабира 25 лет,** выдана Арской дороги в деревню за рекой Салаусь, за служилого.			
74. Арслан Тактагулов.	**10**		**27**
У него жена **Халима Биктимерова 22 года,** взята Арской дороги из деревни Култесь, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Нигматулла.			**1**
75. Якуп Тамаметкин.	**21**		**38**
У него жена **Нурсолтан Ибраева 40 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Кугунур, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Яхья — холост,			**16**
Мостафа.			**12**
Дочь **Сагыйда — 5 лет.**			
76. Ишмет Уркин.	**21**		**38**
У него жена **Зулейха Саетова 45 лет,** взята Арской дороги из деревни Княбаш, ясашная.			
77. Тафкил Курманов.	**30**		**47**
У него жена **Ханифа Ишимова 35 лет,** взята Арской дороги из деревни Ядегерь, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Гали.			**месяц**
Дочери — девки **Габида — 12 лет,**			
Тэтия — 7 лет,			
Сахиба — 3 года.			
После бывшей последней ревизии переселены в 1750 году определенному Казанской губернской канцелярий и в подушном окладе положены в той деревне, за которые штрафные подушные деньги помит заплачены толка.			
78. Мажит Зарсекин.	**23**		**24**

1	2	3	4
У него жены — 1-ая: **Амина Уразметова 25 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Кугунур, ясашная.			
2-ая: **Рабига Кузалкина 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Наласа, служилая.			
У них дети после ревизии:			
Миняй.			**Неделя**
79. Рахим Зарсекин.	**21**		**22**
У него жена **Гайша Безрзякова 30 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Урнаш, служилая.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Корбангали.			**1**
80. Габдрашит Аиткин.	**20**		**21**
81. Габделгази Заиткин.	**19**		**20**
82. Мухтар Усманов.	**20**	**Умер 1752 г.**	
83. Разяп Бигашкин.	**19**		**20**
84. Габделсалим Маулетов.	**19**		**20**
У него жена **Сагида Заитова 18 лет,** взята Алацкой дороги из деревни Кышкар, ясашная.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Габделвахап.			**1**
85. Йосыф Рыскин.	**21**		**22**
У него жена **Гульбустан Ишмитова 20 лет,** коренная той деревни.			
У них дети, рожденные после ревизии:			
Монасыйп.			**1**
86. Рысмен Рыскин — холост.	**19**		**20**
87. Кача Иманколкин — холост.	**21**		**22**
88. Избакир Имаколкин.	**19**	**Умер 1754 г.**	
89. Габдрашит Надыркин — холост.	**20**		**21**
90. Саймамет Якупкин.	**18**	**Умер 1758 г.**	
91. Хасан Мусалимкин.	**22**		**23**
92. Башир Рахманкулкин.	**20**	**Умер 1761 г.**	
93. Ахмир Амирин.	**19**		**20**
94. Габделсалим Ишмиткин.	**25**		**26**
У него жена **Котлыбика Палязова 30 лет,** взята Оренбургской губернии из Гори Свяконого Казана.			
У них дочери: **Михрибану — 10 лет,**			
Насиха — полгода.			
95. Миннебай Абдуллин.	**21**	**Умер 1754 г.**	

1	2	3	4
У него брат **Габдрашит.**	19	Умер 1754 г.	
96. Искандер Ишмиткин — холост.	20		21
97. Ишмурат Габделсалимкин.	19		20
У него жена **Ханифа Бакиева 25 лет,** взята Арской дороги из деревни Нормы, ясашная.			
98. Габделмен Абдулов — холост.			
99. Мухаметрахим Исангулкин.			
100. Яхья Маметкулкин.			
У него жена **Биксолтан Исмагилова 20 лет,** взята Арской дороги из деревни Таузар, ясашная.			
У них сын:			
Назип.			5
101. Габдрахман Абдулов.	21		22
У него жена **Халида Ирбсова 18 лет,** взята Арской дороги из деревни Кня, ясашная.			
У них сын:			
Габделкарим.			**месяц**
102. Ахмер Смеклин — холост.	21		22
103. Рахматулла Ахметов.	18		19
104. Сайфулла Мостафин.	18		19
105. Шакур Хусаинов.	22		23
106. Усман Гумеров.	21		22
У него мать вдова **Гулей Курусева 55 лет,** взята Арской дороги из деревни Смаиль, служилая.			
У Усмана жена **Залипа Юсупова 24 года,** взята Алацкой дороги из деревни Сарда, ясашная.			
У них сын, рожденный после ревизии:			
Габделмен.			3
Дочь — девка **Сахиба — год.**			
107. Йосыф Субханкулов.	22		23
У него жена **Минниса Усманова 18 лет,** взята Арской дороги из деревни Болгар, служилая.			
У них сын: **Корбангали.**			**Полгода**
108. Монасыйп Субханкулов — холост.	19		20
109. Галим Галеев.	21		22
У него жена **Гульзиба Аминева 30 лет,** взята Арской дороги из деревни Кня, ясашная.			
Итого:	140	47	211

Ревизская сказка

1834 года марта 17 дня Казанской губернии и уезда деревни Яншиково

(НА РТ фонд 3, опись 2, дело 20)

(Беренче сан кешенеӊ 1816 елдагы, икенче сан 1834 елдагы яшен күрсәтә)

Мужской пол	По последней ревизии состояло	Из того числа выбыло
1	2	3
1. Бикчентей Бикинин	63	умер 1817 г.
его сыновья: **Аубакир**	18	умер 1823 г.
Мухаметвали	9	24
2. Абдулнасыр Хамидуллин	44	умер 1832 г.
его сыновья: **Абдулвали**	13	31
Моталлап	7	25
Абдулла	1	умер 1832 г.
3. Шамсутдин Абдулгазин	27	45
его сыновья: **Сафаргали**	новорож.	9
Миргали	новорож.	6
Багаутдин	новорож.	3
Сиразутдин	новорож.	1
Шамсутдина брат:		
Абдулманнаф	24	42
Абдулманнафа сыновья:		
Мухаметзян	новорож.	8
Садык	новорож.	4
Фазыл	новорож.	2
4. Сайфулла Сайфульмулюков	39	57
Сайфуллы брат:		
Сайфулгабит	25	умер 1827 г.
второй брат:		
Шарип	20	38
Шарипа сын:		
Мухаметкарим	новорож.	10

1	2	3
5. Ахмет Адельшин	4	22
6. Зиганша Мухаметрахимов	47	умер 1834 г.
его сыновья:		
Миннебай	новорож.	12
Шагиахмет	новорож.	8
Шагимардан	новорож.	4
Шагимурат	новорож.	3
7. Амирхан Назиров	39	57
его сыновья:		
Шамсутдин	10	28
второй сын: **Назмутдин**	7	умер 1818 г.
Амирхана брат:		
Салават	31	сослан за преступление в Сибирь 1823 г.
8. Сайфулла Габбасов	45	умер 1819 г.
его сын: **Рахматулла**	18	36
9. Валит Хамитов	57	умер 1830 г.
его сын: **Абдулманнаф**	21	умер 1818 г.
10. Батырша Бикмаметов	29	47
его сыновья от 1-ой жены:		
Мухаметзян	новорож.	14
Зиганша	новорож.	12
Мухаметша	новорож.	3
его же брат: **Бикбау**	16	34
Бикбауа сыновья:		
Бикмухамет	новорож.	10
Хайбулла	новорож.	3
11. Валиша Бикмаметов	39	умер 1833 г.
его сыновья:		
Гыйззатулла	новорож.	16
Тазутдин	новорож.	2
12. Габит Халитов	40	умер 1829 г.
его сын: **Махмут**	14	32
13. Сабит Габитов	35	умер 1829 г.

1	2	3
его сыновья: **Сагит**	4	22
Хусаин	новорож.	17
14. Губайдулла Баязитов	18	36
его сын: **Гыймадутдин**	новорож.	5
Губайдуллы брат:		
Файзулла	14	32
Файзуллы сыновья:		
Хайбулла	новорож.	10
Абдулла	новорож.	6
Губайдуллы второй брат:		
Зайнулла	4	22
15. Хусаин Аптыков	37	умер 1823 г.
его сыновья:		
Хисамутдин	8	26
Багаутдин	новорож.	15
Серазутдин	новорож.	12
Фахрутдин	новорож.	6
16. Абдулгази Абсалямов	30	48
его сыновья:		
Шамсутдин	новорож.	16
Сайфутдин	новорож.	8
Фахрутдин	новорож.	6
17. Мухтар Ахмеров	53	умер 1819 г.
его племянник:		
Исмагил Абзялилов	18	36
18. Хамит Абдрашитов	48	умер 1823 г.
его сын: **Ибатулла**	15	умер 1819 г.
19. Хисамутдин Хамзин	30	48
его сын от 1-ой жены:		
Мифтахутдин	новорож.	10
сыновья от 2-ой жены:		
Ахметзян	новорож.	6
Ахметхан	новорож.	2
Рахметхан	новорож. неделя	

1	2	3
20. Назмутдин Хамзин	21	39
его сын: **Шамсутдин**	новорож.	14
21. Нигматулла Кильмаметов	49	умер 1833 г.
его сын: **Рахматулла**	19	37
Рахматуллы сыновья:		
Гыйзатулла	новорож.	14
Гыйбадулла	новорож.	12
Хайбулла	новорож.	10
Сайфулла	новорож.	8
22. Файзулла Бикмаметов	43	61
его сын: **Зайнулла**	9	27
23. Зайнулла Губайдуллин	3	21
24. Хамит Абдулкаримов	27	45
его сын: **Назмутдин**	1 месяц	умер 1821 г.
25. Абдулгази Альмаметов	64	умер 1829 г.
его сын от 1-ой жены:		
Абдрахим	26	44
Абдрахима сын:		
Иксан	новорож.	9
Абдулгазия 2-ой сын от 1-ой жены:		
Абдулманнаф	18	36
Абдульманнафа сыновья:		
Сиразутдин	новорож.	7
Багаутдин	новорож.	4
Тазутдин	новорож.	1
Абдульгазия сыновья от 2-ой жены:		
Абдулхаким	8	26
Ибрагим	6	24
26. Абдулвагап Абдулгазиев	36	54
его сын: **Абдулхалик**	3	21
27. Бикмухамет Абдрашитов	18	36
Мухаметсалих	новорож.	7
Мухаметсадык	новорож.	1
Бикмухамета брат:		

1	2	3
Абдуллатыйф	10	28
28. Муса Рафиков	34	52
Мусы племянник:		
Абдулвали Абдуллатыйпов	14	32
Абдулвалия сыновья:		
Мухаметгали	новорож.	9
Ахметсадык	новорож.	2
29. Абдулнасыйр Рафиков	28	46
30. Абдулла Абдулменов	26	44
Абдуллы сыновья:		
Гайнулла	3	21
Галиулла	новорож.	14
Бикмулла	новорож.	8
Валиулла	новорож.	6
Хайбулла	новорож. неделя	
Абдуллы братья:		
Фатхулла	18	сослан за прест. в Сибирь 1823 г.
Файзулла	13	31
Файзуллы сын:		
Мухаметшакир	новорож.	1
31. Забир Абдулкаримов	54	72
его сын: **Набир**	9	27
32. Муртаза Мустафин	23	41
его сыновья: **Абдулла**	новорож.	7
Губайдулла	новорож. неделя	
33. Салих Усманов	56	74
его от 1-ой жены сын:		
Сайфутдин	6	24
Сайфутдина сын:		
Фахрутдин	новорож.	1
Салиха от 2-ой жены:		
сыновья: **Хисамутдин**	новорож.	10
Назмутдин	новорож.	8

1	2	3
34. Сагит Рахманкулов	33	умер 1828 г.
35. Юсуп Рахманкулов	45	умер 1825 г.
его сыновья: **Ягефар**	16	34
Хаким	4	22
Амин	новорож.	12
36. Сабхул Рахманкулов	54	умер 1825 г.
его сын: **Суханкул**	19	37
Суханкула сын:		
Мухаметзян	новорож.	12
37. Гайса Сабхулов	28	46
его сыновья:		
Ибрагим	3	умер 1833 г.
Исмагил	новорож.	11
Ихсан	новорож.	6
38. Абдульман Минков	37	53
его сын от 1-ой жены:		
Абдулмалик	11	29
39. Абдульмурат Ишмуратов	41	59
его сыновья:		
Хисамутдин	7	25
Назмутдин	4	22
40. Губайдулла Хусаинов	35	53
его сыновья:		
Сафаргали	1 месяц	умер 1817 г.
Мухаметгали	новорож.	12
41. Муса Хусаинов	45	умер 1829 г.
его сын: **Абдульмурат**	новорож.	16
42. Тухфатулла Хусаинов	34	52
его сыновья: **Фатхулла**	2	20
Нигматулла	новорож.	13
43. Файзулла Хусаинов	40	58
его сыновья: **Гамир**	2 месяца	18
Ахмади	новорож.	16
44. Хайбулла Хусаинов	40	умер 1830 г.

1	2	3
его сын: **Ибатулла**	11	29
45. Гыйззатулла Рахматуллин	9	27
его брат: **Гайнулла**	4	в безизвестной отлучке 1823 г.
46. Хайбулла Губайдуллин	47	умер 1820 г.
его сын: **Мухаметзариф**	14	32
47. Ибатулла Маетов	68	умер 1825 г.
его сын: **Сагит**	21	39
Сагита сыновья:		
Сабит	новорож.	16
Фатхулла	новорож.	10
Гиззатулла	новорож.	9
Ибатуллы 2-ой сын:		
Габит	19	умер 1819 г.
48. Тляк Халитов	43	61
его сыновья:		
Исмагил	10	28
Ибрагим	новорож.	14
Исхак	новорож.	9
49. Габидулла Халиков	60	умер 1818 г.
его 1-ый сын:		
Сайфульмулюк	23	41
Сафульмулюка сын:		
Мифтахутдин	новорож.	9
Габидуллы 2-ой сын:		
Ибатулла	13	31
Ибатуллы сын:		
Насибулла	новорож.	2
Габидуллы 3-ий сын:		
Файзулла	6	24
50. Абдулвагап Абдрахманов	25	43
его сын от 1-ой жены:		
Мухаметгали	10	28
от 2-ой жены сыновья:		

1	2	3
Шамсутдин	новорож.	12
Назмутдин	новорож.	10
Фахрутдин	новорож.	6
Хуснутдин	новорож.	3
51. Абдулла Абзалилов	50	68
его сын: **Ибрагим**	17	35
Ибрагима сын:		
Хасан	новорож.	5
Абдуллы 2-ой сын:		
Мухаметзян	15	33
52. Бикмамет Аптыков	54	умер 1831 г.
его сын от 1-ой жены:		
Бикчентей	17	35
Бикчентея сын:		
Хабибулла	новорож.	1
Бикмамета от 2-ой жены		
сын: **Мустафа**	3	21
53. Фатхулла Мусин	35	53
его сыновья:		
Мухаметсадык	4	22
Тазутдин	новорож.	14
Серазутдин	новорож.	10
54. Губайдулла Мусин	30	сослан за преступление в Сибирь 1826 г.
его сыновья: **Гайнулла**	новорож.	14
Зайнулла	новорож.	10
55. Муса Бигашев	59	умер 1825 г.
его от 1-ой жены сын:		
Гайса	33	51
Гайсы сын:		
Хикматулла	новорож.	10
Мусы от второй жены сыновья:		
Сабир	7	35
Мухаметвали	14	32

1	2	3
Мухаметвалия сын:		
Мухаметгали	новорож. 2 месяца	
Мусы от 2-ой жены: 3-ий сын:		
Тохфатулла	9	27
56. Рахматулла Монасыпов	45	умер 1822 г.
его сыновья: **Гатаулла**	18	36
Гыйбадулла	10	умер 1831 г.
Нигматулла	8	26
57. Габидулла Монасыпов	45	63
его сыновья от 1-ой жены:		
Фатхулла	16	34
Фатхуллы сын:		
Фатхулгабит	новорож.	4
Габидуллы 2-ой сын:		
Ибатулла	14	32
3-ий сын: **Хабибулла**	12	30
58. Рахманкул Рмашев	64	умер 1823 г.
его от 1-ой жены сын:		
Галиакбер	32	50
Галиакбера сыновья:		
Сайфульмулюк	16	умер 1827 г.
Сайфутдин	11	умер 1821 г.
Сагытдин	8	26
Хуснутдин	1,5	19,5
Гыймадутдин	новорож.	17
Рахманкула от 1-ой жены 2-ой сын:		
Хасан	32	в бегах с 1817 г.
Хасана сын: **Гайнулла**	8	умер 1820 г.
Рахматуллы внук:		
Бикмухамет Курбангалиев	8	26
Бикмухамета сын:		
Мухаметзян	новорож.	4
59. Баязит Аптыков	63	умер 1823 г.

1	2	3
его сыновья:		
Сайфулла	38	56
Файзулла	24	42
Файзуллы сыновья:		
Мухаметша	новорож.	16
Ахметзян	новорож.	13
Мухаметзян	новорож.	5
60. Монасып Сагитов	22	40
его сыновья от 1-ой жены:		
Насыйбулла	новорож.	12
Хабибулла	новорож.	5
Мухаметшагид	новорож.	2
61. Курмангали Аитов	55	умер 1823 г.
его внук:		
Сайфульмулюк Абдулменов	13	31
62. Габидулла Абдуллин	31	49
его от 1-ой жены сын:		
Шамсутдин	новорож.	16
63. Исмагил Абдулов	19	отдан в рекруты 1820 г.
его брат: **Абдулгази**	13	31
64. Исхак Искендеров	58	умер 1825 г.
его сыновья:		
Ибрагим	21	39
Исмагил	15	33
Исмагила сын:		
Хасан	новорож.	7
Исхака 3-ий сын:		
Иксан	14	32
65. Сайфульмулюк Искендеров	48	умер 1832 г.
его сын: **Сайфутдин**	8	26
66. АБДРАШИТ СУЮНЕВ	36	54
его сыновья: **Ахмет**	новорож.	11
Ахмадий	новорож.	8

1	2	3
67. Габит Сагитов	32	умер 1828 г.
его сыновья: **Хамит**	7	умер 1827 г.
Халит	новорож.	16
68. Монасып Сагитов	25	умер 1828 г.
его сын: **Исмагил**	0,5	18
69. Габидулла Маметкулов	47	умер 1829 г.
его сын от 1-ой жены:		
Рахматулла	17	отдан в рекруты 1819 г.
Габидуллы от 2-ой жены:		
сыновья: **Сайфулла**	11	29
Салават	9	27
Хаким	1	19
70. Рахманкул Маматкулов	52	70
его сын от 1-ой жены:		
Бикбау	23	41
Бикбава сыновья:		
Ахтам	3	21
Хусаин	новорож.	6
Рахманкула сын от 2-ой жены:		
Рафик	новорож.	19
71. Файзулла Негматуллин	27	45
Файзуллы сыновья от 1-ой жены:		
Абдулла	новорож.	17
Гатаулла	новорож.	8
Ибатулла	новорож.	5
Мухамет	новорож.	3
Файзуллы брат:		
Шамсутдин	16	34
Шамсутдина сын:		
Ишмухамет	новорож. 1 месяц	
72. Ишмухамет Салюев	54	умер 1821 г.
его сын: **Аюп**	16	34
Аюпа от 1-ой жены сын:		

1	2	3
Мифтахутдин	новорож.	3
Ишмухамета сын:		
Сайфутдин	9	27
73. Исхак Рахметов	32	50
его сыновья:		
Назмутдин	3	21
Сайфутдин	1	умер 1817 г.
Исхака брат:		
Байрамгали	3	21
74. Хисамутдин Исмагилов	22	умер 1821 г.
его сын:		
Шамсутдин	14	умер 1818 г.
75. Рахматулла Сулнамуратов	22	40
76. Абдулнасыр Ибрагимов	42	60
его от 1-ой жены:		
сыновья: **Абдулвали**	11	умер 1828 г.
Мухаметгали	2	20
77. Абдуллатыф Ибрагимов	33	умер 1823 г.
его сын: **Абдулхалик**	8	26
Абдулхалика сын:		
Абдулвахит	новорож.	5
78. Забир Назиров	54	умер 1821 г.
его от 1-ой жены сын:		
Абдулмингаз	26	44
Забира от 2-ой жены:		
сын: **Хаммат**	13	31
Хаммата от 1-ой жены:		
сыновья: **Ахметзян**	новорож.	10
Мухаметзян	новорож.	3
Мухаметрахим	новорож.	1
Забира от 2-ой жены:		
сыновья: **Хасан**	10	28
Хусаин	0,5	18,5
79. Давлетша Адылов	31	49

1	2	3
его сын: **Мухаметша**	8	26
Мухаметши сын:		
Мухаметзян	новорож.	2
Давлетши племянники:		
Абдулла Халитов	4	22
Исмагил Халитов	3	21
80. Сабкул Габбасов	56	умер 1824 г.
его сын: **Мухаметзян**	16	умер 1817 г.
81. Абдрашит Максютов	46	63
его сыновья: **Файзулла**	7	25
Гайнулла	3	21
Губайдулла	1	19
82. Мустафа Максютов	54	умер 1818 г.
его сын: **Биккеня**	9	умер 1834 г.
83. Абдулвагап Монасыпов	48	умер 1819 г.
его брат: **Абдулхалик**	19	37
84. Абдулфаиз Баязитов	34	умер 1826 г.
85. Хамидулла Мустафин	42	60
его сын: **Бикмухамет**	11	29
Бикмухамета сын:		
Мухаметша	новорож.	3
Хамидуллы 2-ой сын:		
Ишмухамет	8	26
86. Сайфутдин Салеков	26	умер 1823 г.
его сыновья:		
Назмутдин	1	19
	новорож.	13
87. Даут Нигматуллин	18	36
его брат: **Гыйззатулла**	8	26
88. Бикта Утяганов	46	умер 1823 г.
его сын: **Бикбау**	9	27
89. Тимергали Куманаев	14	32
его сын: **Батыргали**	новорож.	4
90. Абдулгази Камырметов	28	46

1	2	3
его сыновья от 1-ой жены:		
Максют	новорож.	12
Абдулгали	новорож.	6
Абдулгазия племянник:		
Абдулвали Курбангалиев	9	27
Абдулвалия сын: **Назир**	новорож.	1,5
91. Фатхулла Нигматуллин	14	32
92. Сайфулла Аитов	46	умер 1821 г.
его сыновья:		
Губайдулла	28	46
Зайнулла	18	36
Рахматулла	3	21
93. Абзялил Якупов	57	умер 1817 г.
94. Ахмет Якупов	24	42
его сыновья:		
Исмагил	новорож.	15
Мухаметзян	новорож.	2
Абдрахман	новорож. 1 неделя	
95. Дамин Мухаметгазиев	56	умер 1819 г.
его сын: Гайса	33	51
Гайсы сыновья:		
Камалютдин	11	29
Камалютдина сын:		
Багаутдин	новорож.	1
Гайсы 2-ой сын:		
Фахрутдин	9	27
96. Габидулла Шарыпов	26	44
его сыновья:		
Зайнулла	новорож.	17
Гыйззатулла	новорож.	10
97. Хисамутдин Гадыльшин	21	умер 1818 г.
его братья:		
Шамсутдин	19	отдан в рекруты 1818 г.

1	2	3
Мухаметрахим	18	умер 1820 г,
98. Абдрахим Мухаметгалиев	37	55
его сын от 1-ой жены:		
Юсуп	новорож.	8
99. Монасып Рафиков	39	57
его от 1-ой жены сын:		
Мустафа	4	22
от 2-ой жены сын:		
Музафар	новорож.	4
100. Иксан Исхаков	36	умер 1832 г.
его сын: **Шарафутдин**	новорож.	15
101. Абдульман Абдулкаримов	48	66
его от 1-ой жены сын:		
Сулейман	22	40
Сулеймана сыновья:		
Мифтахутдин	новорож.	4
Усман	новорож.	1,5
Абдульмана от 2-ой жены:		
сыновья: **Абдулвали**	7	25
Гали	новорож.	6
102. Мухамет Максютов	22	в безизвестной отлучке с 1817 г.
103. Абдулмукмин Мусин	23	41
его брат: **Абдулрафик**	17	35
второй брат: **Абдулмексюд**	15	33
третий брат: **Мухаметкарим**	14	отдан в рекруты в 1820 г.
104. Абдулгафар Мусин	32	50
его сыновья:		
Насир	новорож.	16
Фатих	новорож.	4
105. Абтыкарим Рафиков	23	41
его сын: **Сайфелгабит**	новорож.	4
106. Хасан Калиев	54	умер 1828 г.

1	2	3
его сын: **Баязит**	32	50
Баязита сын:		
Габдулмазит	новорож.	14
107. Абдулнасир Хусаинов	19	37
его брат:		
Мухаметкарим	17	35
108. Халил Калиев	45	63
его сын: **Халит**	18	36
Халита сын:		
Хайбулла	новорож.	9
Халила второй сын:		
Абдулхалик	14	отдан в рекруты 1820 г.
Халила третий сын:		
Халим	11	умер 1833 г.
Четвертый сын:		
Абдулхаким	8	26
Абдулхакима сын:		
Абдулвахит	новорож.	0,5
Халила 5-ый сын:		
Абдулла	6	24
109. Сайфулла Арасланов	40	умер 1819 г.
110. Мустафа Яксин	33	умер 1819 г.
111. Шафик Мазитов	44	62
его сын от 1-ой жены:		
Сайфульмулюк	11	29
от 2-ой жены сын:		
Сайфутдин	11	29
Сайфутдина сын:		
Хуснутдин	новорож.	2
Шафика от 2-ой жены:		
2-ой сын: **Габидулла**	1	19
3-ий сын: **Фазылулла**	новорож.	10
112. Курмангали Мазитов	34	52

1	2	3
его сыновья:		
Ибетулла	10	28
Негматулла	8	26
Лотфулла	3	21
Гыйзатулла	1	умер 1818 г.
Гайнулла	новорож.	12
Гыйбадулла	новорож.	6
113. Фахрутдин Тимергалиев	2	умер 1833 г.
114. Гумер Рашков	48	умер 1825 г.
его сын: **Аубакир**	16	34
Аубакира сын:		
Абдулла	новорож.	4
115. Хамзя Разин	19	37
116. Апсалям Максютов	71	умер 1821 г.
его сын: **Абдулхасан**	27	умер 1820 г.
Абдулхасана сын:		
Абдулназир	0,5	умер 1826 г.
117. Абдрахман Апсалямов	47	65
его сын: **Курмангали**	12	30
118. Муксин Хусаинов	45	63
его от 1-ой жены сыновья:		
Мухаметзян	4	22
Мухаметша	новорож.	12
Ахметша	новорож.	8
119. Мустафа Хасанов	30	48
Мустафы сыновья:		
Мухаметзян	4	22
Мухаметша	новорож.	12
Ахметша	новорож.	8
120. Сайфульмулюк Ахмеров	46	64
его сын: **Хабибулла**	14	32
Хабибуллы сыновья от 1-ой жены:		
Ахметзян	новорож.	10
Галимзян	новорож.	8

1	2	3
Галимулла	новорож.	3
121. Сайфулла Ишмуратов	35	умер 1829 г.
его сын: **Сайфульгабит**	новорож.	8
122. Абдрашит Ишмуратов	38	56
его сыновья: **Абдрахим**	11	29
Мухаметрахим	4	22
123. Абдулвагап Абдрахманов	35	53
его сын: **Сайфутдин**	2	умер 1818 г.
124. Абдрахим Абдрахманов	46	умер 1824 г.
его сын: **Мухаметрахим**	16	34
Мухаметрахима от 2-ой жены сын:		
Ибрагим	новорож.	0,5
125. Абзялил Абтыкаримов	30	48
126. Ибрагим Ахмеров	50	умер 1831 г.
его сын: **Абдулхаким**	14	32
Абдулхакима сыновья:		
Ахметкарим	новорож.	6
Ахмади	новорож.	4
Ибрагима 2-ой сын:		
Абдулхалик	6	24
Абдулхалика сын:		
Абдулгаллям	новорож.	0,5
127. Абдрахман Ахмеров	37	55
его сын: **Абдулнасыр**	15	33
Абдулнасыра сыновья:		
от 1-ой жены: **Гатаулла**	новорож.	7
Абдулсалям	новорож. неделя	
от 2-ой жены сын:		
Абдулхаким	новорож.	5
Абдрахмана 2-ой сын:		
Абдулнафик	10	умер 1828 г.
3-ий сын: **Абдулхафиз**	6	24
4-ый сын: **Абдулгафар**	3	21
5-ый сын: **Абдулсаттар**	новорож.	11

1	2	3
128. Сайфульмулюк Сафуллин	48	66
его от 1-ой жены сын:		
Хисамутдин	31	49
Хисамутдина от 1-ой жены сын:		
Назмутдин	новорож.	15
Сайфульмулюка от 1-ой жены: 2-ой сын:		
Шамсутдин	21	39
Шамсутдина сын:		
Зайнутдин	новорож.	0,5
Сайфульмулюка сыновья от 2-ой жены:		
Тазутдин	0,5	18,5
Камалутдин	новорож.	17
Зайнагабдин	новорож.	4
129. Сайфутдин Сайфуллин	43	61
его сыновья: **Сагутдин**	3	21
Фахрутдин	1 месяц	18
130. Абдульман Усманов	54	умер 1818 г.
его сын: **Хусаин**	18	36
Хусаина сыновья:		
Хисамутдин	новорож.	10
Шамсутдин	новорож.	4
Абдульмана 2-ой сын:		
Хасан	15	33
Хасана от 1-ой жены сын:		
Абдулхаким	новорож.	4
Хасана от 2-ой жены сын:		
Абдулгаллям	новорож.	1
131. Абдулвали Абдулвахитов	12	30
его сыновья: **Ахмади**	новорож.	9
Мухаммади	новорож.	5
Мухаметзян	новорож.	0,5
132. Мухаметрахим Усманов	39	57
его сыновья:		
Мухаметлатыф	10	28

1	2	3
Мухаметвали	6	24
Мухаметсадык	3	21
Мухаметзян	новорож. 16	
133. Тахир Абзялилов	24	42
его сын от 1-ой жены:		
Сайфутдин	новорож. 14	
134. Курмангали Юсупов	52	умер 1825 г.
его сыновья:		
Ахмет	12	30
Ахтам	10	28
Зайнулла	7	25
Асфандияр	новорож. 15	
135. Насыр Моносыпов	40	умер 1833 г.
его сыновья:		
Ибрагим	12	30
Ибрагима сын:		
Мухаметзян	новорож. неделя	
Насыра 2-ой сын:		
Исмагил	4	умер 1823 г.
136. Абдрашит Моносыпов	38	56
его от 1-ой жены сын:		
Вали	9	27
137. Халит Халилов	41	59
его сыновья:		
Сагит	7	25
Ибрагим	новорож. 16	
138. Габит Халилов	25	43
его от 1-ой жены сыновья:		
Хамит	новорож. 17	
Гайнулла	новорож. 12	
Хайбулла	новорож. 7	
139. Габит Калиев	47	65
его сыновья от 1-ой жены:		
Губайдулла	16	34

1	2	3
Нигматулла	14	32
Ибатулла	7	25
140. Шамсутдин Сафутдинов	7	25
Шамсутдина дядя		
Сайфульмулюк Бикчентеев	28	46
Сайфульмулюка сыновья:		
Фахрутдин	новорож. 13	
Сиразутдин	новорож. 8	
141. Хамит Шакуров	40	умер 1824 г.
его сыновья:		
Нугман	новорож. 16	
Шарафи	новорож. 12	
142. Исмагил Абдуллин	оной вышедший из заграницы	40
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		
казенной палаты по душном		
окладе 1822 г.		
его сыновья:		
Мухаметгали	новорож. 17	
Мухаметзян	новорож. 13	
Мухаметлатыф	новорож. 9	
143. Аптык Абдулгазиев	оной вышедший из заграницы	48
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		
казенной палаты по душном		
окладе 1829 г.		
его сыновья:		
Ахмади	новорож. 10	
Мухаммади	новорож. 7	
144. Тимергали Мазитов	оной вышедший из заграницы	45
по нововму	манифесту	
и прописан по указу Казанской		

1	2	3
казенной палаты по душном		
окладе 1822 г.		
его сыновья от 1-ой жены:		
Назмутдин	новорож. 14	
Исмагил	новорож. 12	
Ибрагим	новорож. 8	
от 2-ой жены сын:		
Хуснутдин	новорож. 5	
145. Абдулсаит Сабхулов	оной вышедший из заграницы	30
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		
казенной палаты по душном		
окладе 1829 г.		
146. Халит Адылов	оной вышедшей из заграницы	49
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		
казенной палаты по душном		
окладе 1814 г августа 30 числа		
его сын: Хамит	новорож. 13	
147. Муртаза Бикмаметов	оной вышедшей из заграницы	46
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		
казенной палаты по душном		
окладе 1814 г. августа 30 числа		
его сын от 1-ой жены:		
Шамсутдин	новорож. 12	
от 2-ой жены сын:		
Сайфутдин	новорож. 3	
148. Габит Мусин	оной вышедший из заграницы	42
по новому	манифесту	
и прописан по указу Казанской		

1	2	3
казенной палаты по душном		
окладе 1814 г.		
его сыновья от 1-ой жены:		
Валиулла новорож. 14		
Гизятулла	новорож. 3	
149. Солдатский сын: приемной		
пост от ставки отца его и		
по выдворению на участок		
земли Мухутдин Саитов	новорож. 6	
150. Байрамгали Кильмаметов	оной по 7-ой ревизии	18
ревизской сказке оказалось		
было пропущено		
151. Муталлап Абдулменов	оной по 6-ой и 7-ой	28
ревизии был пропущенном		
по чем произведено дело то		
и показенном ныне лицо		
Итого мужского пола:	**434**	

Ревизская сказка

1858 года апреля 10 дня Казанской губернии и уезда Малолызинской волости деревни Янчиковой

(НА РТ, фонд 3, опись 2, дело 310, лл. 5–55)

(Беренче сан ир затларының 1851 елгы,
икенче сан 1858 елгы яшен күрсәтә)

Семьи № п/п	**Мужской пол**	**По последней ревизии состояло и после оной прибыло**	**Из того числа выбыло**	**Ныне налицо**
		Лета	**Когда именно**	**Ныне налицо**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	**Мухаметсадык Мухаметгалиев**	8	Умер 1853 г.	
2.	**Абдулвали Абдулнасыров**	47		54
	Его сын **Мухаметвали**	11		18
	Его же брат **Муталлап**	41		48
	Муталлапа Абдулнасырова от 1-ой жены сын **Абдулфаттах**	6,5		13,5
	Сафаргали Шамсутдинов			
3.	Его сын **Ахметгали**	25		32
	Его же братья:	14.10.1854		3
	Родные: Шамсутдиновы **Миргали**	22		29
	Багаутдин	19		26
	Двоюродные: Меннофовы **Мухаметзян**	24		31
	Мухаметсадык	20		27
	Мухамметсадыка Меннофова сын **Назип**	14.07.1856		1 и 8 мес.
	Сафаргалея Шамсутдинова третий двоюродный брат: **Мухамметназип Меннофов**	14	Умер 1853 г.	
4.	**Сайфулла Сайфульмулюков**	73	Умер 1853 г.	
	Его брат **Шарип**	54		61

1	2	3	4	5
	Шарипа Сайфульмулюкова сыновья: **Мухамметкарим**	26		33
	Мухамметсафа	14		21
5.	**Ахметша Гадельшин**	38		45
6.	**Минлебай Зиганшин**	28		35
	Его сын **Мухамметфазыл**	11.04.1858		2 мес.
	Его же брат **Шагиахмет**	24		31
	Шагиахмета Зиганшина сыновья:			
	Ахметгариф	2 месяца		7
	Шагангарай	15.01.1853		5
	Ахметхази	29.03.1856		2
	Минлебая Зиганшина другой брат: **Шагимардан**	20		27
	Его же третий брат **Шагиморат**	19		26
7.	**Шамсутдин Амирханов**	44		51
	Его сыновья: **Гайнутдин**	11		18
	Шарафутдин	6		13
	Идрис	1		8
	Ильяс	15.06.1853		4
8.	**Рахматулла Сайфуллин**	52		59
	Его сыновья: **Гибадулла**	8		15
	Нигматулла	5,5		12
	Гиззатулла	1 неделя		7
9.	**Мухаметзян Батыршин**	30		37
	Его сыновья:			
	От 1-ой жены: **Мухаметсагди**	5,5		12
	От 2-ой жены: **Мухаметгали**	22.12.1851		6
	Его же братья: **Зиганша**	28		35
	Мухаметша	19		26
	Мухаметша Батыршина сын: **Мухаметзариф**	18.04.1857		11 мес.
	Мухаметзяна Батыршина третий брат **Мухаметсадыйк**	12		19

1	2	3	4	5
	Его же двоюродный брат **Бикмухаммет Бикбов**	26		33
	Бикмухаммета Бикбова сыновья:			
	Нурмухаммет	3.12.1850		7
	Шагиахмет	22.11.1853		4
	Бикмухаммета Бикбова братья:			
	Хайбулла	19		26
	Сафиулла	7,5		14
10.	**Гиззатулла Валишин**	32		39
	Его сыновья: **Хабибулла**	2		9
	Хамидулла	18.04.1851		7
	Его же брат **Тазутдин**	18		25
11.	**Сагит Сабитов**	38	Умер 1854 г.	45
	Его сыновья:			
	От 1-ой жены: **Мухаметзян**	7		14
	Ахметзян	1		
	От 2-ой жены: **Хакимзян**	30.03.1856		2
	Ахметзян	22.08.1857		7 мес.
	Его же племянник **Хасан Хусаенов**	9		16
12.	**Гобайдулла Баязитов**	52		59
	Его сын: **Габдрахман**	8		15
	Его же брат: **Файзулла**	48		55
	Файзуллы Баязитова от 1-ой жены сын:			
	Хайбулла	26		33
	Хайбуллы Файзуллина сыновья:			
	Ахметситдик	22.03.1853		5
	Мухаметситдик	8.05.1856		1 и 11 мес.
	Файзуллы Баязитова от 1-ой жены другой сын: **Абдулла**	22		29
	Его же от 2-ой жены сыновья:			
	Ибатулла	11		18

1	2	3	4	5
	Гиззатулла	9		16
	Гобайдуллы Баязитова другой брат: **Зайнулла**	38		45
	Зайнуллы Баязитова сыновья:			
	Мухаметша	16		23
	Ахметзян	13		20
	Садыйк	10		17
13.	**Хисамутдин Хусаенов**	42		49
	Его сыновья: **Шамсутдин**	13		20
	Шарафутдин	10		17
	Его же брат **Багаутдин**	31		38
	Багаутдина Хусаенова сыновья:			
	От 1-ой жены: **Мифтахетдин**	5		12
	Гайнетдин	2		9
	От 2-ой жены: **Ахметхан**	29.07.1857		9 мес.
	Хисамутдина Хусаенова другой брат: **Сиразутдин**	28		35
	Сиразутдина Хусаенова сын: **Ахметзян**	1		8
	Хисамутдина Хусаенова третий брат: **Фахрутдин**	22		29
14.	**Шамсутдин Абдулгазиев**	32		39
	Его от 2-ой жены сыновья: **Шарафутдин**	2		8
	Назметдин	10.04.1856		2
	Его же брат: **Сайфутдин**	24		31
	Сайфутдина Абдулгазеева сын: **Саляхетдин**	22.09.1856		1,5
15.	**Исхак Исмагилов**	10		17
16.	**Хисамутдин Хамзин**	64		71
	Его сын: **Ахметзян**	22		29
	Ахметзяна Хисамутдинова сын: **Ахметгали**	2.04.1852		6
	Хисамутдина Хамзина другой сын: **Ахметхан**	19		26

1	2	3	4	5
	Хисамутдина Хамзина третий сын: **Рахметхан**	16		23
	Рахметхана Хисамутдинова сын: **Рахимзян**	10.10.1855		2,5
	Хисамутдина Хамзина четвертый сын: **Хакимзян**	11		18
	Его же пятый сын: **Закирзян**	1		8
17.	**Назмутдин Хамзин**	55		62
	Его сын: **Шамсутдин**	28		35
	Шамсутдина Назмутдинова сын: **Галимзян**	2 недели		7
18.	**Рахматулла Нигматуллин**	53		60
	Его сыновья:			
	От 1-ой жены: **Гиззатулла**	30		37
	От 2-ой жены: **Гибадулла**	28		35
	Хайбулла	26		33
	Сайфулла	24		31
	Тохфатулла	13		20
19.	**Зайнулла Файзуллин**	43		50
	Его сыновья: **Ибатулла**	14		21
	Сафиулла	12		19
	Галимзян	9		16
	Хакимзян	8		15
	Мукай	5		12
	Салимзян	3		10
20.	**Гайнулла Гобайдуллин**	37		44
	Его сыновья: **Хамидулла**	9		16
	Самигулла	6		13
	Ахмадулла	1		8
	Гайнутдин	30.01.1852		6 и 2 мес.
	Мухаметгали	18.06.1857		9 мес.
21.	**Абдулманнаф Абдулгазиев**	52		59
	Его сыновья:			
	От 1-ой жены: **Сиразутдин**	23		30
	Багаутдин	20		27

1	2	3	4	5
	Тазутдин	14		24
	Шамсутдин	14		21
	Сайфутдин	9		16
	От 2-ой жены: **Назмутдин**	10.12.1850		7
	Гайнутдин	15.11.1857		4 мес.
	Его же брат: **Абдулхаким**	42		49
	Абдулхакима Абдулгазиева сын: **Абдулгалим**	7		14
	Абдулманнафа Абдулгазиева другой брат: **Ибрагим**	40		49
	Ибрагима Абдулгазиева сыновья:			
	Исмагил	7		14
	Исхак	6		13
	Саитбаттал	14.09.1854		3
	Маннафа Абдулгазиева племянник: **Иксан Абдрахимов**	25		32
	Иксана Абдрахимова сын: **Мухаметхасан**	25.04.1852		5 и 11 мес.
22.	**Абдулхалик Абдулвахапов**	37		44
	Его сыновья: **Абдулнасыйр**	8		15
	Абдулфаттах	5		12
	Абдулъяппар	2		9
23.	**Бикмухамет Абдрашитов**	52		59
	Его сыновья: **Мухаметсадыйк**	23		30
	Мухаметситдик	14		24
	Ахметзян	12		19
	Мухаметвали	9		16
	Его же брат: **Абдуллатыйф**	44		54
24.	**Абдулвали Абдуллатыфов**	48		55
	Его сыновья: **Мухамметгали**	25		32
	Галимзян	13		20
	Мухаметкарим	9		16
25.	**Абдулла Абдулманов**	60		67
	Его сын: **Гайнулла**	37		44

1	2	3	4	5
	Гайнуллы Абдуллина сыновья:			
	Ибрагим	мес.		7 мес.
	Исмагил	26.03.1858		2 мес.
	Абдуллы Абдулманова другой сын: **Галиулла**	30		37
	Абдуллы Абдулманова третий сын: **Гиззатулла**	24		31
	Абдуллы Абдулманова четвертый сын: **Фатхулла**	22		29
	Абдуллы Абдулманова пятый сын: **Хайбулла**	16		23
	Его же племянники:			
	Мухаметшакир Файзуллин	17		24
	Мухаметсадыйк Файзуллин	14		21
	Мухаметкарим Файзуллин	10		17
	Абдулвали Файзуллин	8		15
26.	**Назир Забиров**	43		50
	Его сыновья от 2-ой жены: **Хабибулла**	2		9
	Гобайдулла	29.03.1856		2
27.	**Мортаза Мостафин**	57		64
	Его сыновья: **Абдулла**	23		30
	Гобайдулла	16	Умер 1853 г.	
	Файзулла	9		16
28.	**Сайфутдин Салихов**	40		47
	Его сыновья от 1-ой жены: **Фахрутдин**	17		24
	Тазутдин	14		21
	Его же брат **Хисамутдин**	26		33
	Хисамутдина Салихова сыновья:			
	Шарафутдин	3		10
	Гимадутдин	12.04.1856		2
	Сайфутдина Салихова другой брат:			

1	2	3	4	5
	Назмутдин	24	Умер 1853 г.	
	Назмутдина Салихова сын: **Сиразетдин**	12.01.1851		9
29.	**Ягфар Юсупов**	50	Умер 1851 г.	
	Его сын: **Музаффар**	неделя	Умер 1852 г.	
	Его же братья: **Хаким**	38		45
	Амин	28		35
	Амина Юсупова сыновья: **Ахметхан**	7		14
	Ахметзян	23.03.1851		7
30.	**Суханкол Сапкулов**	53	Умер 1857 г.	
	Его сын: **Мухаметзян**	28		35
31.	**Исмагил Гайсин**	27		34
	Его сыновья: **Хабибулла**	1.12.1850		7
	Хакимзян	9.08.1853		4
	Его же брат: **Иксан**	22		29
32.	**Абдулманнаф Абдрашитов**	45		52
	Его сын: **Абдрахман**	12.01.1853		5
33.	**Абдулморат Ишморатов**	75	Умер 1853 г.	
	Его сын: **Хисамутдин**	41		48
	Хисамутдина Абдулморатова сыновья:			
	Нурмухамет	3		10
	Фазлыахмет	10.08.1852		5
	Абдулмората Ишморатова другой сын:			
	Назмутдин	38		45
	Назмутдина Абдулморатова сын:			
	Фахрутдин	10		17
34.	**Мухаметгали Гобайдуллин**	28		35
	Его сыновья: **Мухаметвали**	6.04.1853		5
	Мухаметфатыйх	23.06.1856		1 и 8 мес.
35.	**Абдулмазит Мусин**	29		36
	Его сын: **Абдулхаким**	30.04.1853		4 и 11 мес.
36.	**Фатхулла Тохфатуллин**	36		43

1	2	3	4	5
	Его сыновья: **Рахматулла**	3		10
	Гобайдулла	29.09.1855		2
37.	**Гамир Файзуллин**	34		41
	Его сын: **Абдулсабир**	2 недели		7
	Его же брат: **Ахмади**	32		39
	Ахмадея Файзуллина сын: **Ахметзян**	21.02.1855		5
38.	**Гибадулла Хайбуллин**	45		52
	Его сын: **Абдулфаттах**	15		22
39.	**Гиззатулла Рахматуллин**	43		50
	Его сыновья: **Мухаметхасан**	4		11
	Хусаен	6 мес.		7
	Абдулла	2.07.1854		3 и 9 мес.
40.	**Абдрахман Мухаметрахимов**	8		15
41.	**Сагит Ибатуллин**	55		62
	Его сын: **Сабит**	32		39
	Сабита Сагитова сыновья: **Мухаметхасан**	16.01.1855		3
	Мухаметсадык	13.07.1857		11 мес.
	Сагита Ибатуллина другой сын: **Фатхулла**	26		33
	Фатхуллы Сагитова сыновья:			
	Шагиахмет	24.02.1853		5
	Хазиахмет	25.03.1855		3
	Сагита Ибатуллина третий сын: **Гыйззатулла**	25		32
	Гыйззатуллы Сагитова сын: **Халиулла**	4.10.1857		6 мес.
	Сагита Ибатуллина четвертый сын: **Хабибулла**	13		20
	Его же пятый сын: **Загидулла**	9		16
42.	**Ибрагим Тляков**	30		37
	Его сын: **Ахметзян**	1		8
	Его же брат: **Исхак**	25		32
43.	**Сайфульмулюк Габидуллин**	57	Умер 1854 г.	
	Его сыновья:			

1	2	3	4	5
	От 1-ой жены: **Мифтахетдин**	25		32
	От 2-ой жены: **Фахретдин**	10		17
	Шарафетдин	7		14
	Багаутдин	4		11
	Муса	1		8
	Его же брат: **Файзулла**	40		47
	Сайфульмулюка Габидуллина племянники:			
	Насыйбулла Ибатуллин	18		25
	Сафиулла Ибатуллин	8		15
	Загидулла Ибатуллин	5		12
44.	**Абдулвахап Абдрахманов**	59		66
	Его сын от 1-ой жены: **Шамсутдин**	28		35
	Шамсутдина Абдулвахапова сын: **Гайнутдин**	9.04.1852		6
	Абдулвахапа Абдрахманова от 1-ой жены другой сын: **Назмутдин**	26		33
	Назмутдина Абдулвахапова сын: **Хуснутдин**	14.04.1857		11 мес.
	Абдулвахапа Абдрахманова от 1-ой жены третий сын: **Фахрутдин**	22		29
45.	**Ибрагим Абдуллин**	51		58
	Его сыновья:			
	От 1-ой жены: **Хасан**	21		28
	От 2-ой жены: **Сиразетдин**	5.02.1854		4
	Его же брат: **Мухаметрахим**	49		56
	Мухаметрахима Абдуллина сыновья:			
	От 1-ой жены: **Хусаен**	15		22
	Абдулсабир	10		17
	Абдулгалим	6		13
46.	**Бикчантай Бикмаметов**	51		58
	Его сыновья: **Хабибулла**	17		24
	Халилулла	15		22

1	2	3	4	5
	Галиулла	11		18
	Гатиатулла	6		13
	Его же брат: **Мостафа**	37		44
	Мостафы Бикмаметова сыновья:			
	Мухаметсафа	2		9
	Мортаза	10.05.1857		11 мес.
47.	**Фатхулла Мусин**	69	Умер 1852 г.	
	Его сыновья: **Мухаметситдик**	38		45
	Тазутдин	30		37
	Тазутдина Фатхуллина сын: **Багаутдин**	неделя	Умер 1857 г.	
	Фатхуллы Мусина третий сын: **Сиразетдин**	26		33
48.	**Мухаметвали Мусин**	48		55
	Его сыновья: Мухаметгали	16		23
	Фахретдин	6		13
	Мухаметамин	2		9
	Гимадетдин	29.07.1855		2
	Его же брат: **Тохфатулла**	43		50
	Тохфатуллы Мусина сыновья: **Мухаметзян**	6 мес.		7
	Ахметзян	1.07.1856		1 и 9 мес.
	Мухаметвалея Мусина племянник: **Хисматулла Гайсин**	26		33
49.	**Нигматулла Рахматуллин**	42		49
	Его сын: **Ибатулла**	8		15
50.	**Фатхулла Габидуллин**	50		57
	Его брат: **Ибатулла**	48		55
	Ибатуллы Габидуллина сыновья:			
	Гиззатулла	6		13
	Насыйбулла	2		9
	Фатхуллы Габидуллина другой брат:			
	Хабибулла	46		53

1	2	3	4	5
51.	**Галиакбер Рахманкулов**	66		73
	Его сын от 1-ой жены: **Сагдетдин**	42		49
	Сагдетдина Галиакберова сыновья:			
	Назметдин	14		21
	Шамсутдин	11		18
	Фахрутдин	1		8
	Галиакбера Рахманколова от 1-ой жены другой сын: **Гимадутдин**	33		40
	Гимадутдина Галиакберова сыновья:			
	Хусаен	6.08.1851		6
	Ахметзян	7.09.1853		4
	Галимзян	28.03.1858		2 недели
	Галиакбера Рахманкулова от 2-ой жены сын: **Абдулхасан**	9		16
	Его же племянник: **Бикмухамет Курбангалиев**	42		49
	Бикмухамета Курбангалиева от 1-ой жены сын: **Мухаметзян**	20		27
	Мухаметзяна Бикмухаметова сын: **Мухаметгали**	17.02.1858		месяц
	Бикмухамета Курбангалиева еще сыновья:			
	От 1-ой жены: **Нурмухамет**	14		21
	Ишмухамет	8		15
	Хусаен	5		12
	Хасан	28.02.1854		4
	От 2-ой жены: **Мухаметхази**	5.12.1855		2
52.	**Сайфулла Баязитов**	72	Умер 1852 г.	
	Его племянник: **Мухаметша Файзуллин**	32		39
	Мухаметши Файзуллина сын: **Шамсутдин**	2 мес.		7

1	2	3	4	5
	Сайфуллы Баязитова другой племянник: **Ахметзян Файзуллин**	29		36
	Ахметзяна Файзуллина сыновья:			
	Мухаметвали	5		12
	Галимзян	3	Умер 1854 г.	
	Мухаметгали	16.03.1851		7
	Сайфуллы Баязитова третий племянник: **Мухаметзян Файзуллин**	21		28
	Мухаметзяна Файзуллина сыновья:			
	Закирзян	14.04.1853		4
	Галимзян	24.06.1857		8 мес.
53.	**Монасып Сагитов**	56		63
	Его сын: **Насыйбулла**	28		35
	Насыйбуллы Монасыпова сыновья:			
	Загидулла	1		8
	Мухаметзакир	24.09.1856		1
	Монасыйпа Сагитова другой сын: **Хайбулла**	21		28
	Хайбуллы Монасыйпова сын: **Гатиатулла**	7.03.1858		иес.
	Монасыйпа Сагитова третий сын: **Мухаметшакир**	18		25
	Его же четвертый сын: **Мухаметгали**	14	Умер 1857 г.	
54.	**Сайфульмулюк Абдулменнев**	47		54
	Его сын: **Ибрагим**	7		14
55.	**Абдулмузип Абдуллин**	47		54
	Его сыновья от 2-ой жены:			
	Исмагил	7		14
	Ибрагим	1 мес.		7

1	2	3	4	5
56.	**Ибрагим Исхаков**	55	Перечислены в Семипалатинское купечество 1855 г.	
	Его сын: **Мухаметгали**	15		
	Его же брат: **Исмагил**	49		56
	Исмагила Исхакова сыновья: **Хасан**	23		30
	Хусаен	15		22
	Ибрагима Исхакова другой брат: **Иксан**	48		55
57.	**Сайфутдин Сайфульмулюков**	42	Перечислены в Семипалатинское купечество 1856 г.	
	Его сын: **Даут**	неделя		
58.	**АХМЕТ АБДРАШИТОВ**	27		34
	Его брат: **АХМАДИ**	24		31
	Ахмадея Абдрашитова сыновья:			
	Мухаметвали	2.01.1852		6
	МУХАММАДИ	15.01.1854		4
	Авхади	3.09.1856		1 и 8 мес.
59.	**Халит Габитов**	32		39
	Его сыновья от 1-ой жены: **Хамидулла**	5		12
	Багаутдин	1.03.1851		7
	Шамсутдин	25.03.1855		3
	От 2-ой жены: **Гарифзян**	18.02.1857		1
60.	**Исмагил Монасыпов**	34	Умер 1852 г.	
	Его сыновья: **Ахметзян**	2		9
	Мухаметзян	29.05.1851		6
61.	**Сафиулла Габидуллин**	45		52
	Его сыновья: **Халилулла**	8		15
	Хабибулла	3		10
	Мухаметсафа	17.01.1855		3

1	2	3	4	5
	Его же брат: **Салават**	43		50
	Салавата Габидуллина сыновья:			
	Мухаметсадык	11		18
	Рахматулла	9	Умер 1857 г.	
	Тохфатулла	25.07.1851		6
	Сафиуллы Габидуллина другой брат: **Хаким**	35		42
	Хакима Габидуллина сыновья: **Абдулсабир**	3		10
	Абдулсаттар	1	Умер 1851 г.	
	Абдулла	11.06.1852		5
62.	**Ахтям Бикбов**	37		44
	Его сыновья: **Иксан**	9		16
	Ислам	6.03.1856		2
	Его же брат: **Хусаен**	22		29
63.	**Файзулла Нигматуллин**	61	Умер 1855 г.	
	Его сыновья от 1-ой жены: **Гатаулла**	24		31
	Ибатулла	21		28
	Ибатуллы Файзуллина сын: **Габидулла**	3.05.1857		11 мес.
	Файзуллы Нигматуллина племянник: **Бикмухамет Шамсутдинов**	19		26
	Бикмухамета Шамсутдинова сыновья:			
	Сиразетдин	18.03.1854		4
	Шигабетдин	14.10.1854		1
	Его же братья: **Ишмухамет**	16		23
	Мухаметзян	10		17
64.	**Аюп Ишмухаметов**	50		57
	Его сын от 1-ой жены: **Мифтахетдин**	19		26
	Его же брат: **Сайфутдин**	43		50
	Сайфутдина Ишмухаметова сыновья:			

1	2	3	4	5
	Шамсутдин	15		22
	Шакирзян	7.03.1853		5
65.	**Назмутдин Исхаков**	37		44
	Его сын: **Мухаметзариф**	25.02.1854		4
	Его же дядя: **Байрамгали Рахметов**	37		44
	Байрамгалея Рахметова сыновья:			
	Ахмадулла	8		15
	Хабибулла	5		12
	Хамидулла	1	Умер 1854 г.	
	Халилулла	19.05.1855		2
66.	**Рахматулла Султанморатов**	56		63
67.	**Абдулнасыр Ибрагимов**	76		83
	Его сын: **Мухаметгали**	36	Умер 1857 г.	
	Мухаметгалея Абдулнасырова сын: **Мухаметзариф**	4		11
68.	**Абдулхалик Абдуллатыйпов**	42		49
	Его сыновья: **Абдулвахит**	21		28
	Абдулвали	15		22
	Абдулгайни	9		16
	Абдрахман	7		14
69.	**Абдулманнаф Забиров**	60	Умер 1853 г.	
	Его сын: **Абдулфаттах**	15	Умер 1857 г.	
	Его же брат: **Хаммат**	47		54
	Хаммата Забирова сыновья:			
	От 1-ой жены: **Ахметзян**	26		33
	Мухаметзян	19		26
	Шагиахмет	12		19
	От 2-ой жены: **Шагимардан**	11.07.1856		1 и 9 мес.
	Абдулманнафа Забирова другой брат: **Хусаен**	34	В безизвестной отлучке 1849 г.	
70.	**Мухаметша Давлетшин**	42		49
	Его сыновья: **Мухаметзян**	18		25

1	2	3	4	5
	Ахметзян	16		23
	Галимзян	13		20
	Хадизян	7		14
	Рахимзян	18.11.1850		7
71.	**Файзулла Абдрашитов**	41		48
	Его сын: **Самигулла**	30.11.1852		5
	Его же братья: **Зайнулла**	37		44
	Гобайдулла	35		42
72.	**Абдулхалик Монасыпов**	53		60
	Его сыновья: **Абдулхаким**	15		22
	Абдулвали	14		21
73.	**Бикмухамет Хамидуллин**	45		52
	Его сыновья: **Мухаметшакир**	19	Умер 1858 г.	
	Мухаметзакир	8.04.1858		2 дня
	Его же брат **Ишмухаммет**	42		49
	Ишмухаммета Хамидуллина от 1-ой жены сыновья: **Шагиахмет**	9		16
	Ахметзян	5		12
74.	**Назмутдин Сайфутдинов**	35		42
	Его брат: **Ибрагим**	29		36
75.	**Гиззатулла Нигматуллин**	42	Умер 1853 г.	
76.	**Батыргали Тимергалеев**	20		27
77.	**Абдулвали Курбангалеев**	43		50
	Его сын: **Насыйр**	16		23
	Насыйра Абдулвалеева сын: **Мухаметзян**	18.06.1857		8 мес.
	Абдулвалея Курбангалеева другой сын: **Абдулгалим**	3	Умер 1854 г.	
	Абдулвалея Курбангалеева третий сын: **Мухаметгали**	8.04.1853		5
	Его же двоюродный брат: **Маннаф Абдулгазиев**	28		35
78.	**Фатхулла Нигматуллин**	48		55
79.	**Гобайдулла Сайфуллин**	62	Умер 1856 г.	
	Его брат: **Зайнулла**	52	Умер 1854 г.	

1	2	3	4	5
	Зайнуллы Сайфуллина сын: **Хабибулла**	9.10.1855		2
	Гобайдуллы Сайфуллина другой брат: **Рахматулла**	34		41
	Рахматуллы Сайфуллина от 1-ой жены сыновья: **Гатиятулла**	13		20
	Габидулла	неделя		7
80.	**Ахмет Якупов**	58		65
	Его сын: **Исмагил**	31		38
	Исмагила Ахметова сын: **Махмут**	6 мес.		7
	Ахмета Якупова другой сын: **Мухаметзян**	18		25
	Его же третий сын: **Абдрахман**	16		23
81.	**Камалетдин Гайсин**	45		52
	Его сыновья: **Багаутдин**	17		24
	Мифтахетдин	7		14
	Его же племянник: **Тазутдин Фахрутдинов**	11		18
82.	**Гиззатулла Габидуллин**	26		33
83.	**Юсуп Абдрахманов**	24		31
84.	**Мустафа Монасыпов**	38		45
	Его сын: **Мухаметзян**	3		10
85.	**Шарафутдин Иксанов**	31		38
	Его сыновья: **Фахрутдин**	14.10.1850		7
	Гайнутдин	2.05.1856		1 и 11 мес.
86.	**Абдулвали Абдулменнев**	41		48
	Его сыновья: **Фатхулла**	7		14
	Галиулла	26.09.1853		4
	Халилулла	15.03.1858		2 недели
87.	**Абдулмукмин Мусин**	57		65
	Его сын: **Абдулла**	12		19
	Его же братья: **Абдулхалик**	51	Умер 1854 г.	
	Абдулманнаф	49	Умер 1856 г.	

1	2	3	4	5
	Абдулманнафа Мусина сыновья: **Мифтахетдин**	13		20
	Гайнетдин	10		17
88.	**Абдулгаффар Мусин**	66		73
	Его сын: **Насыйр**	32		39
	Насыйра Гаффарова сыновья: **Абдулгалим**	4		11
	Абдулгаллям	1,5		8
	Абдулхалик	23.05.1856		1
	Абдулгаффара Мусина другой сын: **Абдулфаттах**	20		27
89.	**Абдулкарим Рафиков**	57		64
	Его сыновья: **Сайфулгабит**	20		27
	Гайнутдин	16		23
	Мухаметкарим	10		17
90.	**Абдулмазит Баязитов**	30		37
	Его сыновья: **Абдулсаттар**	8		15
	Абдулгаллям	5		12
	Мухаметсадыйк	3		10
91.	**Абдулнасыйр Хусаенов**	53	Умер 1852 г.	
	Его брат: **Мухаметкарим**	51		58
	Мухаметкарима Хусаенова сын: **Мухаметсадык**	2		9
92.	**Халит Халилов**	52		59
	Его сын: **Хайбулла**	25		32
	Хайбуллы Халитова сын: **Халилулла**	1.06.1851		6
	Халита Халилова брат: **Хаким**	42		49
	Хакима Халилова сыновья: **Габдельахат**	16		23
	Мухаметсафа	15		22
	Хакима Халилова другой брат: **Абдулла**	40		47
	Абдуллы Халилова сыновья: **Габделгайни**	10		17
	Мухаметсадыйк	19.06.1853		4
93.	**Сайфульмулюк Шафиев**	45	Умер 1856 г.	

1	2	3	4	5
	Его сын: **Вали**	7		14
	Его же брат: **Гобайдулла**	35		42
	Гобайдуллы Шафиева сыновья:			
	Загидулла	1		8
	Галиулла	27.01.1851		7
	Хабибулла	7.12.1853		4
	Хамидулла	6.04.1856		2
	Сайфульмулюка Шафиева другой брат: **Фатхулла**	26		33
	Его же племянники:			
	Хуснутдин Сайфульмулюков	18		25
	Багаутдин Сайфульмулюков	12		19
	Фахрутдин Сайфульмулюков	8		15
94.	**Курбангали Мазитов**	68	Умер 1851 г.	
	Его сыновья:			
	Ибатулла	44	В отлучке 1845 г.	
	Нигматулла	42		49
	Нигматуллы Курбангалиева сыновья: **Загидулла**	5		12
	Сафиулла	мес.		7
	Курбангалия Мазитова третий сын: **Тохфатулла**	37		44
	Тохфатуллы Курбангалиева сын: **Хамидулла**	1	Умер 1852 г.	
	Курбангалия Мазитова четвертый сын: **Гайнулла**	28		35
	Гайнуллы Курбангалиева сыновья: **Хамидулла**	15.01.1854		4
	Хабибулла	12.07.1856		1
	Курбангалия Мазитова пятый сын: **Гыйбадулла**	24		31
95.	**Абдулла Аубакиров**	20		27
	Его сын: **Файзулла**	25.02.1858		мес.
96.	**Хамза Резин**	53		60

1	2	3	4	5
	Его сын: **Мухарлям**	13		20
	Его же внук: незаконнорожденный от дочери **Сарбизямал Рахметхан**	22.03.1854		4
97.	**Курбангали Абдрахманов**	46		53
98.	**Муксин Хасанов**	79	Умер 1851 г.	
	Его сын: **Мухамметситдик**	38		45
	Мухамметситдика Муксинова от 1-ой жены сын: **Латыйф**	8		15
	Муксина Хасанова другой сын: **Мухамметвали**	36		43
	Мухамметвалея Муксина от 1-ой жены сын: **Мухаметгали**	5		12
99.	**Мухаметзян Мостафин**	38		45
	Его братья: **Мухаметша**	28		35
	Ахметша	24		31
100.	**Хабибулла Сайфульмулюков**	48		55
	Его сын от 1-ой жены: **Ахметзян**	26		33
	Ахметзяна Хабибуллина сыновья:			
	Сагитзян	3		10
	Фатхулла	11.07.1852		5
	Хабибуллы Сайфульмулюкова от 1-ой жены другой сын: **Галимзян**	24		31
	Хабибуллы Сайфульмулюкова от 1-ой жены третий сын: **Халилулла**	19		26
	Его же от 2-ой жены сыновья: **Мухаметзян**	9		16
	Хакимзян	4	Умер 1851 г.	
	Рахматулла	2		9
101.	**Сайфелгабит Сайфуллин**	24		31
102.	**Абдрашит Ишморатов**	72	Умер 1851 г.	
	Его сын от 1-ой жены: **Абдрахим**	45		52

1	2	3	4	5
	Абдрахима Абдрашитова сыновья:			
	Юсуп	9		16
	Якуп	6		13
	Юнус	6 мес.	Умер 1852 г.	
	Абдрашита Ишморатова от 1-ой жены другой сын: **Мухаметрахим**	38		45
	Его же от 2-ой жены сыновья: **Фахретдин**	9		16
	Мифтахетдин	6		13
103.	**Мухаметрахим Абдрашитов**	50		57
104.	**Абзялил Гаптекаримов**	64	Умер 1855 г.	
105.	**Абдрахман Ибрагимов**	40		47
	Его сыновья: **Габделгаллям**	16		23
	Габделгаффар	12		19
	Габдрахман	3		10
	Хабибрахман	6 мес.		7
	Его же племянники:			
	Ахметкарим Абдрахимов	22		29
	Ахмади Абдрахимов	20		27
	Авхади Абдрахимов	13		20
	Гильфан Абдрахимов	1		8
106.	**Абдрахман Ахмеров**	71		78
	Его сын: **Абдулнасыйр**	49	Умер 1855 г.	
	Абдулнасыйра Абдрахманова сыновья:			
	от 1-ой жены: **Галиулла**	23		30
	от 2-ой жены: **Абдулхаким**	21		28
	Абдулкарим	13		20
	Абдрахмана Ахмерова другой сын: **Абдулвахит**	40	Умер 1851 г.	
	Абдулвахита Абдрахманова сыновья:			
	Шакирзян	3		10
	Сабирзян	8 мес.		7

1	2	3	4	5
	Абдрахмана Ахмерова третий сын: **Абдулгаффар**	37		44
	Абдулгаффара Абдрахманова сыновья:			
	Абдулхафиз	2		9
	Хабибрахман	8.08.1854		3
	Мухаметфатыйх	10.11.1856		1
	Абдрахмана Ахмерова четвертый сын: **Абдулсаттар**	27		34
	Абдулсаттара Абдрахманова сын: **Абдулфаттах**	22.02.1855		3
107.	**Хисаметдин Сайфельмулюков**	55		62
	Его сыновья: **Низамутдин**	31	Умер 1852 г.	
	Мухаметсафа	14		21
	Его же братья: **Тазутдин**	34		31
	Камалетдин	33		40
	Зайнегабдин	20		27
	Его же племянник: **Шарафутдин Шамсутдинов**	15		22
108.	**Сагадутдин Сайфутдинов**	37		43
	Его сыновья: **Багаутдин**	10		17
	Гимадетдин	9		16
	Абдулсаттар	6		13
	Садретдин	3 мес.		7
	Мифтахетдин	17.09.1853		4
	Его же брат: **Фахрутдин**	34		41
	Фахрутдина Сайфутдинова сыновья:			
	Мухаметгали	6		13
	Сиразетдин	2		9
	Шамсетдин	13.06.1851		6
109.	**Хусаин Абдулменнев**	52		59
	Его сын от 1-ой жены: **Хисамутдин**	26		33
	Хисамутдина Хусаенова сыновья:			

1	2	3	4	5
	Гимадетдин	1	Умер 1856 г.	
	Залялетдин	17.07.1854		3
	Хусаина Абдулменева другой сын от 1-ой жены: **Шамсутдин**	20		27
	Его же от 2-ой жены сын: **Назмутдин**	10		17
	Его же брат: **Хасан**	49		56
	Хасана Абдулменева сыновья:			
	от 1-ой жены: **Абдулхаким**	20		27
	Абдулвали	14		21
	Абдулгали	9		16
	от 2-ой жены: **Абдулхалик**	15		22
	Абдулнасыйр	14		21
	Мухаметситдик	4		11
110.	**Абдулвали Абдулвахитов**	46	Умер 1854 г.	
	Его сыновья: **Ахмади**	25		32
	Мухаммади	21		28
	Мухаметзян	16		33
	Хакимзян	12		19
	Галимзян	8		15
111.	**Мухаметлатыйф Мухаметрахимов**	44		51
	Его сыновья: **Ахметша**	14		21
	Мухаметша	6		13
	Его же братья: **Мухаметсадык**	37		45
	Мухаметзян	32		39
	Мухаметзяна Мухаметрахимова сыновья:			
	Ахметзян	4		11
	Хакимзян	1.11.1851		6
	Нигматзян	3.10.1854		3
112.	**Тагир Абзалилов**	58	Умер 1853 г.	
	Его сын: **Сайфутдин**	30		37
	Сайфутдина Тагирова сыновья:			
	Шамсутдин	10.06.1853		4

1	2	3	4	5
	Назмутдин	18.04.1856		1
	Тагира Абзалилова другой сын: **Гайнутдин**	9 мес.		8
113.	**Ахмет Курбангалиев**	46	Сослан в Сибирь 1857 г.	
	Его сыновья: **Авхади**	10		17
	Мухаммади	9		16
	Мухаметгали	3	Сослан в Сибирь вместе с отцом	
	Его же брат: **Ахтям**	44		51
	Ахтяма Курбангалиева сыновья:			
	Агъзям	6		13
	Ибатулла	4		11
	Хисматулла	1	Умер 1851 г.	
	Ахмадулла	6.12.1854		3
	Ахмета Курбангалиева другой брат: **Зайнулла**	41	Сослан в Сибирь 1851 г.	
	Зайнуллы Курбангалиева сын: **Мухаметша**	4		11
	Ахмета Курбангалиева третий брат: **Асфандияр**	31		38
	Асфандияра Курбангалиева сын: **Мухаметзариф**	29.07.1853		4
114.	**Ибрагим Насыйров**	46		53
	Его сыновья:			
	от 1-ой жены: **Мухаметзян**	16		23
	от 2-ой жены: **Галимзян**	13		20
	Хакимзян	10		17
	Ахметзян	6		13
	Абдулкадыр	2		9
	Абдулгалим	10.03.1852		6
115.	**Халит Халилов**	45	Умер 1854 г.	
	Его сын: **Ибрагим**	32		39

1	2	3	4	5
	Ибрагима Халитова сыновья:			
	Бикмухамет	3		10
	Биктагир	17.01.1851		7
	Сайфутдин	15.08.1853		4
	Халита Халилова внук: **Мухаметситдик Сагитов**	8		15
116.	**Хайбулла Габитов**	23		30
	Его сын: **Хамидулла**	6 мес.	Умер 1856 г.	
	Его же брат: **Насыйбулла**	8		15
117.	**Гобайдулла Габитов**	50		57
	Его братья: Нигматулла	48		55
	Ибатулла	41	Умер 1852 г.	
118.	**Сайфульмулюк Бикчантаев**	62		69
	Его сын: **Фахрутдин**	29		36
	Фахрутдина Сайфульмулюкова сын: **Мифтахетдин**	3		10
	Сайфульмулюка Бикчантаева другой сын: **Сиразутдин**	24		31
	Его же племянник: **Шамсутдин Сайфутдинов**	41		48
119.	**Ногман Халитов**	32		39
	Его сын: **Сулейман**	3		10
	Его же брат: **Шарафутдин**	28		35
	Шарафутдина Халитова сыновья: **Гимадетдин**	15.03.1851		7
	Залялютдин	22.04.1854		3
	Гильмутдин	4.07.1857		9 мес.
120.	**Мухаметвали Исмагилов**	33		40
	Его сыновья: **Мухаметгали**	3		10
	Мухаметшакир	1		8
	Его же брат: **Мухаметлатыйф**	25		32
	Мухаметлатыйфа Исмагилова сын: **Абдулгалим**	9.05.1856		2
121.	**Апык Абдулгазиев**	64		71
	Его сыновья: **Ахмади**	26	Умер 1855 г.	
	Мухаммади	23		30

1	2	3	4	5
122.	**Назмутдин Тимергалиев**	30		37
	Его сыновья:			
	от 1-ой жены: **Юсуп**	1	Умер 1852 г.	
	от 2-ой жены: **Хуснутдин**	6.06.1854		3
	Шарафутдин	16.08.1857		4
	Его же брат: **Ибрагим**	24		31
	Ибрагима Тимергалиева сыновья:			
	Мухаметзариф	10.06.1851		6
	Мухаметюсуп	28.09.1856		1
	Назмутдина Тимергалиева другой брат: **Гайнутдин**	21		28
	Гайнутдина Тимиргалиева сын: **Сиразутдин**	21.04.1854		3
123.	**Ахметзян Абдрашитов**	11		18
124.	**Халит Адылов**	65	Умер 1852 г.	
	Его сын: **Абдулла**	38		45
	Абдуллы Халитова сыновья: **Абдрахман**	7		14
	Абдулманнаф	2 дня		7
	Халита Адылова другой сын: **Хамит**	29		36
	Хамита Халитова сын: **Мухаметсадык**	10.11.1852		5
125.	**Муртаза Бикмаметов**	62		69
	Его от 1-ой жены сын: **Шамсутдин**	28		35
	Шамсутдина Муртазина сыновья:			
	Фахрутдин	29.08.1851		6
	Хуснутдин	25.08.1854		3
	Назмутдин	18.08.1856		1
	Муртазы Бикмаметова от 2-ой жены сын:			
	Сайфутдин	19		26
126.	**Габит Мусин**	58	Умер 1856 г.	
	Его сыновья: **Галиулла**	30		37

1	2	3	4	5
	Гиззатулла	19		26
	Гиззатуллы сын: **Галиулла**	26.07.1856		
127.	**Камалутдин Сайфиев**	13		20
128.	**Байрамгали Колмаметов**	34		41
	Его сын: **Абдулла**	5.06.1857		10 мес.
129.	**Муталап Абдулменев**	44	Умер 1851 г.	
	Его сыновья: **Минка**	12		19
	Сафаргали	8		15
	Миннебай	2 недели	Умер 1856 г.	
130.	**Хуснутдин Сайфутдинов**	30		37
	Его сын **Ибрагим**	16.01.1853		
131.	**Николай Семенов**	22		29
Итого мужского пола налицо:				**632**

Хәсәншәех авылының метрика кенәгәләреннән

1858 елда туганнар:

1. Бибифәһимә 22.01 — атасы Халит Габит улы, анасы Бибигафифә

2. Мөхәммәтфазыл 11.02 — атасы Минкә Җиһанша улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

3. Фазылулла 25.02 — атасы Габдулла Әбүбәкер улы, анасы Шәмсекамәр

4. Хәлилулла 15.03 — атасы Габделвәли Габделмән улы, анасы Гөлсәхиб

5. Мөхәммәтзакир 8.04 — атасы Бикмөхәммәт Хәмидулла улы, анасы Бибихәзинә

6. Рамазан 21.04 — атасы Габидулла Шәфи улы, анасы Гайнелхәят

7. Мөхәммәтгариф 25.04 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхсин улы, анасы Бәдерниса

8. Бибифәхерниса 11.05 — атасы Хәмит Халит улы, анасы Хәдичә

9. Рәхимҗан 6.06 — атасы Әхмәди Фазылулла улы, анасы Бибимәгүрифә

10. Бибигәззәтбану 20.06 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Гайшәбану

11. Мөхәммәтлатыйф 10.08 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Шәфкыйҗамал

12. Бибимаһиҗамал 12.08 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Фатыйма

13. Мөхәммәтзакир 30.08 — атасы Мөхәммәтвәли Исмәгыйль улы, анасы Мәхүбҗамал

14. Мөхәммәтгали 5.09 — атасы Әхмәди Габдерәшит улы, анасы Бәдрисафа

15. Мөхәммәтсадыйк 2.10 — атасы Мөхәммәтҗан Мостафа улы, анасы Хәбибә

16. Галимҗан 17.10 — атасы Әлмөхәммәт Хәмидулла улы, анасы Шәрифҗамал

17. Бибизөләйха 17.10 — атасы Габдерәхим Габдерәшит улы, анасы Латыйфа

18. Мөхәммәтшакир 29.10 — атасы Сафиулла Габидулла улы, анасы Хәмдениса

19. Мөхәммәтфатыйх 7.12 — атасы Мөхәммәтлатыйф Исмәгыйль улы, анасы Фәхриҗамал

20. Бибимәхүбҗамал 27.12 — атасы Хәбибулла Габид улы, анасы Әсхәбҗамал

Имам Мөхәммәтсадыйк Габделхәким улы.

1859 елда туганнар:

1. Бибифадилә 7.01 — атасы Гыйззәтулла Габид улы, анасы Суфия

2. Габдерәхим 18.01 — атасы Ибраһим Габдулла улы, анасы Гайникамал

3. Бибифайзә 29.01 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Зөбәйдә

4. Бибинәфисә 29.01 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Зөбәйдә

5. Әүхәди 6.02 — атасы Әхмәди Габделвәли улы, анасы Сәрбиҗамал

6. Бибишәрифҗамал 11.02 — атасы Шәмсетдин Габделгази улы, анасы Хәбибҗамал

7. Мөхәммәтзариф 28.02 — атасы Хәбибулла Фәйзулла улы, анасы Мөхибә

8. Сөнгатулла 4.03 — атасы Фәтхулла Шәфи улы, анасы Мөглифә

9. Бибизөһрә 20.03 — атасы Зәйнелгабетдин Сәйфелмәлик улы, анасы Фатыйма

10. Бибишәмсеҗиһан 1.04 — атасы Халит Габид улы, анасы Мөхибҗамал

11. Мөхәммәтзариф 6.04 — атасы Мөхәммәтгали Габидулла улы, анасы Бибилатыйфа

12. Габделгалим 24.04 — атасы Ибраһим Сәйфетдин улы, анасы Хәибиҗамал

13. Бибигайшә 29.04 — атасы Бикмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Җәмилә

14. Бибигазизәбану 8.05 — атасы Ибраһим Халит улы, анасы Гайшә

15. Мөхәммәтзакир 15.05 — атасы Шаһиәхмәт Җиһанша улы, анасы Фатыйха

16. Гыймадетдин 29.05 — атасы Шәрәфетдин Әхсән улы

17. Мөхәммәтҗан 1.06 — атасы Минкә Җиһанша улы, анасы Шәфкыйҗамал

18. Бибигөлҗамал 12.09 — атасы Габделхалик Габделислам улы, анасы Бәдыйгҗамал

19. Гатиятулла 16.09 — атасы Фәтхулла Төхфәтулла улы, анасы Шәмсебану

20. Бибиәсмабикә 18.09 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Гайникамал

21. Сәмигулла 22.09 — атасы Хәбибулла Халит улы, анасы Гайникамал

22. Әхмәтсадыйк 30.11 — атасы Габдулла Әбүбәкир улы, анасы Шәмсекамәр

23. Мөхәммәтгариф 13.12 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Фәйрүзә

24. Габделгалләм 24.12 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Гайшә

25. Мөхәммәдгафия 28.12 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Фатиха

Имам Мөхәммәтсадыйк мулла Габделхәким улы

1860 елда туганнар:

1. Габидулла 7.01 — атасы Гыйззәтулла Сәгыйт улы, анасы Хәбибҗамал

2. Гыйлаҗетдин 18.01 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Гайшәбану

3. Мифтахетдин 29.01 — атасы Ибраһим Габдулла улы, анасы Гайниҗамал

4. Бибигаҗибкамал 18.02 — атасы Хәбибулла Габид улы, анасы Әсхәбҗамал

5. Мөхәммәтгали 22.02 — атасы Мөхәммәткәрим Мөхәммәтшәриф улы, анасы Фәрхибану

6. Баһаветдин 26.02 — атасы Шәмсетдин Габделваһап улы

7. Бибисәгадәтбану 29.02 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәннаф улы, анасы Шәмсебану

8. Габделгалим 4.03 — атасы Камалетдин Сәйфелмәлик улы

9. Гайнетдин 4.03 — атасы Камалетдин Сәйфелмәлик улы

10. Фәйзрахман 9.03 — атасы Шаһимәрдан Җиһанша улы, анасы Бибимәфтуха

11. Бибимәгрифә 18.03 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Шәфиҗамал

12. Бибишәмсебану 16.04 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Фәрхана

13. Хәбибулла 22.04 — атасы Миргали Килмәмәт улы, анасы Латыйфа

14. Фазыләхмәт 29.04 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Фатыйма

15. Бибилатыйфа 29.04 — атасы Хөсәен Бикбау улы, анасы Бибигафифә

16. Хөснетдин 29.04 — атасы Шәрәфетдин Хәмит улы, анасы Хәбибҗамал

17. Бибикамилә 11.07 — атасы Габделмәннаф Габдерәшит улы

18. Бибишәмсебану 15.07 — атасы Халит Габид улы, анасы Мөхибҗамал

19. Бибихөснижамал 22.07 — атасы Габделмоталлип Габделнасыйр улы, анасы Мөсибҗамал

20. Сәләхетдин 3.09 — атасы Указной имам Мөхәммәтсадыйк Габделхәким улы, анасы Бибизарифа

21. Бибимәфтуха 22.10 — атасы Сәйфелгабид Сәйфулла улы, анасы Гөлфәнә

22. Бибисәхибҗамал 10.11 — атасы Мөхәммәтша Зәйнулла улы, анасы Гиззениса

23. Бәдретдин 2.12 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Зөбәйдә

Имам Мөхәммәтсадыйк мулла Габделхәким улы

1861 елда туганнар:

1. Бибишәмсебану 13.01 — атасы Хәбибулла Фәйзулла улы, анасы Мөхибә

2. Бибишәрифҗамал 26.01 — атасы Мөхәммәтвәли Исмәгыйль улы, анасы Мәхбүбҗамал

3. Бибинәфисә 1.02 — атасы Сәгадетдин Сәйфетдин улы, анасы Бибилатыйфа

4. Нургали 5.03 — атасы Әхмәди Габдерәшит улы, анасы Бәдрисафа

5. Габделмәҗит 26.03 — атасы Хәмит Халит улы, анасы Хәдичә

6. Бибихәдичә 28.05 — атасы Бикмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Җәмилә

7. Бибифатыйма 30.05 — атасы Габделмәҗит Муса улы, анасы Сәхибҗамал

8. Бибигайшәбикә 15.06 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Шәмсениса

9. Бибихәерниса 26.06 — атасы Фәхретдин Габделваһап улы, анасы Бибинәзифә

10. Гарифулла 28.07 — атасы Фәтхулла Шәфи улы, анасы Мәглифә

Казан губернасы Казан өязенең төньяк өлеше картасында Балтач волостеның Янчиково авылы да бар (1901). Узган гасыр башында Хәсәншәех авылы русча шулай атап йөртелгән әле.


Янчикова
Балтасинская вол.
Мамсинская вол.
Ново-Кишитская вол.
Кармышская вол.
Арская вол.
Мульминская вол.
Арскъ
Условные знаки


Мало-Лызинской волос. Янчиковскаго общ. дер. Янчиковой
съемки 1856 года
Дер. Янчикова
Государ. крест. д. Вер. и Ниж. Адыгерь.

Хәсәншәех авылының карта-схемасы.
XIX гасыр уртасы.



Хәсән шәех исеменә нисбәтле истәлек ташы. Изге чишмә буе.



Авылның изге урыннары.

"Зөбәйдә чишмәсе" — авыл яме.



"Туган авылым урамын
Кабат-кабат урадым.



Баш очымда кош сайрады –
Бәхетемә юрадым".



Авыл кешеләрендә сакланган иң борынгы фотосурәтләрнең берсе. Кемнәр икәнлеге билгесез.



Бу сурәт тә — бик күптәнге. Артында латин хәрефләре белән "Сәрби белән Сафи" дип язылган.

Вәлиев Шәйхелислам гаиләсе.



Нурмөхәммәт Гафетдинов һәм Габделнур Галиев тракторда. Сугыштан соң (1948-1949 еллар) төшерелгән фотосурәт.

Сабан туена!

Көрәш тәмамланганнан соң.

Армиягә озату. Сулдан: Гыйльметдинов Сәүбән, Камалова Мәдинә, Гыйльмуллина Зөлфия, Хәйруллин Габдуллаҗан.

Бәйрәм кичендә.



1941 елның 20 маенда төшерелгән фотосурәт. Икенче сыйныф укучылары имтиханнан соң.



Җиденче сыйныф укучылары уку елының соңгы көнендә. 1954 ел.

Беренче сентябрь — бәйрәм иртәсе.

Хәсәншәех мәктәбе укытучылары. 1974 ел.

Хәсәншәех мәктәбе укытучылары. 2005 ел.

Аларга яңа мәктәптә уку һәм укыту бәхете насыйп булды. 2005 ел.

Хәсәншәех авылы горурланырлык егетләр үстерде. ТР авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, ТР Премьер-министры урынбасары Марат Әхмәтов өч президент арасында. Казанның меңъеллыгы көннәре. 2005 ел.

Илбашы кулыннан бүләк алу — күңелле вакыйга.

Тәскирә һәм Васил Минһаҗевларның төп нигездә балаларга сөенеп, яши генә башлаган чаклары.

Васил абый уллары Вагыйз (уңда) һәм Таһир белән.

Җиңүче тасмасы — Вагыйздә!
Сулдан дүртенчесе — Таһир.

Икмәк булса, җыр да була.

Арча районы администрациясе башлыгы Вагыйз Минһаҗев Россия Президенты Борис Ельцин һәм Татарстан Президенты Минтимер Шәймиевне каршылый.

Тәскирә апа — бәхетле ана.

Дүрт малай арасында бердәнбер кыз булып үскән Зөләйха. 1973 ел.



Төпчекләре Ринат. 1990 ел.

Каргалы авылы урамы.

Каргалылар — сабан туенда.

Авыл аксакаллары.

Каргалы мәктәбе укучылары һәм укытучылары.

Күренекле авылдашлар

Мәҗитов
Гали Юлдаш улы

1908 елда Арча районы Иске Масра авылында туа. Олы Мәңгәр балалар йортында тәрбияләнә. 1933 елда Казанда медполитехникум тәмамлый. 1936 елда Хәсәншәехка күчерелә һәм шунда төпләнеп кала. Мактаулы донор. Ул тирә-якка атаклы "Гали врач", безнең якның тарихын өйрәнүче иде. 1989 елда вафат булды.

Ганиев
Нуретдин Гани улы

1928 елда Хәсәншәех авылында туа. 1944 елда фронтка китә. Демобилизациядән соң Казан дәүләт университетын, аспирантура тәмамлый. Философия фәннәре кандидаты. Орден-медальләр иясе. Казан дәүләт медицина институтының философия кафедрасында хезмәт куя. Хәзер пенсиядә.

Галиев
Мөбарәк Касыймхан улы

1923 елда Хәсәншәех авылында туа. Сугышка кадәр Донбасста шахтер. 1942 елда Бөек Ватан сугышына китә. Сугыштан соң район кинофикация бүлегенә җитәкчелек итә. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, орден-медальләр иясе. Мөбарәк Галиев — шагыйрь һәм журналист, күп җырлар авторы.

Абдуллин
Нурулла Гайнулла улы

1931 елда Хәсәншәех авылында туа. Геолог-нефтьче, геология-минералогия фәннәре кандидаты. Татарстан нефть фәнни-тикшерену һәм проект институтында (ТатНИПИнефть) разведка һәм эзләнүләр геологиясе бүлеген җитәкли. Татарстанның атказанган геологы. Нефть промышленносте отличнигы.

Хисамова (Сабирова)
Әнисә Мәгъсүм кызы

1932 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт педагогия университетын тәмамлый. Татарстан дәүләт китап палатасында эшли, унсигез ел китап палатасының директоры була. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. 1993 елдан — Татар энциклопедия институтының өлкән фәнни хезмәткәре.

Якупова
Рәсүлә Якуп кызы

1932 елда Хәсәншәех авылында туа. 1947 елдан — "Кызыл көч" колхозында терлекче. 1959 елда Татарстан АССР Верховный Советына депутат итеп сайлана. Беренче класслы терлекче-мастер. Татарстан АССР Министрлар Советы карары белән 1979 елда аңа персональ пенсия билгеләнә.

Хәйруллин
Габдуллаҗан Фазыл улы

1937 елда Хәсәншәех авылында туа. Механизаторлыкка укый, чирәм-җир күтәрешә. Агач эшкәртү, авыл хуҗалыгы техникумнарын тәмамлый. Балтач һәм Арча районнары предприятие һәм хуҗалыкларында төрле җаваплы вазифалар башкара. Хәзер пенсиядә. Татарстанның атказанган механизаторы.

Гыйльметдинова (Галиева)
Суфия Юныс кызы

1940 елда Балтач районының Балтач авылында туа. Урта мәктәп тәмамлап, комсомол путевкасы белән сыер сава башлый. Хәсәншәех авылына килен булып төшкәннән соң, Хәсәншәех фермасында сыер савучы булып эшли. Районның иң яхшы сыер савучысы була. Хезмәт Кызыл Байрагы, Ленин орденнары кавалеры.

Хәйриев
Фарадис Газиз улы

1946 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Соңгы вакытта Алабуга районы агропромышленность берләшмәсе Советы рәисе, "Кама" дәүләт региональ инспекция башлыгы булып эшләде. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. 2005 елда вафат булды.

Әхмәтов
Финсур Готыф улы

1947 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт ветеринария институтын, Ульяновск авыл хуҗалыгы-ветеринария академиясен тәмамлый. Биектау районының "Элита" дәүләт унитар нәселчелек хуҗалыгы башлыгы. Биология фәннәре кандидаты. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре.

Хәсәнова (Вильданова)
Люция Барый кызы

1951 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтын тәмамлаганнан соң, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә эшли. Татарстанның атказанган артисты. Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында укыта, доцент; Г. Камал исемендәге театрда вокал буенча педагог.

Әхмәтов
Мансур Готыф улы

1952 елда Хәсәншәех авылында туа. Арча педагогия училищесын, Казан дәүләт педагогика университетының физика-математика факультетын тәмамлый. Арча районының "Ватан" авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы рәисе. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре.

Әхмәтов
Марат Готыф улы

1954 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлый. ТР авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры, ТР Премьер-министры урынбасары. Авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Орденнар иясе. ТР дәүләт премиясе лауреаты.

Минһаҗев
Вагыйз Васил улы

1955 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт ветеринария институын тәмамлый. Хәзерге көндә "Татарстан сөте" холдинг компаниясенең генераль директоры. Ветеринария фәннәре кандидаты. Российнең һәм Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. ТР дәүләт премиясе лауреаты.

Минһаҗев
Таһир Васил улы

1957 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт ветеринария институтын, Мәскәү кооперация университетын тәмамлый. 1996 елдан бирле Арча районының кулланучылар җәмгыятьләре берлеге (Райпотребсоюз) идарәсе рәисе. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре.

Сәлахов
Рәфхәт Рафаил улы

1957 елда Хәсәншәех авылында туа. 1980 елда Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлаганнан соң, Балтач районының "Алга" колхозында ветеринария табибы булып эшли. 1988 елдан — шушы ук колхозда баш икътисадчы. Татарстанның атказанган икътисадчысы.



Рамазанов
Габдрәис Әгъләмҗан улы

1958 елда Хәсәншәех авылында туа. 1981 елда Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтының агрономия факультетын тәмамлый. 1983 елдан — Арча районының “Ватан” совхозы баш агрономы. Арча районы буенча дүрт мәртәбә “Иң яхшы агроном” исеменә лаек була. Татарстанның атказанган агрономы.

Фәйзиев
Ринат Габделфәрт улы

1960 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Арча районында баш агроном, колхоз рәисе булып эшли. Кушлавычта Г. Тукайның музей-йортын торгызуга зур хезмәт куя. 2000 елдан — Питрәч районы хуҗалыкларында җитәкчелек эшендә. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре.

Гыйльмуллина (Әхмәтова)
Тәнзилә Готыф кызы

1961 елда Хәсәншәех авылында туа. 1983 елда Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтының икътисад факультетын тәмамлый. Балтач районының “Игенче” авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативында баш икътисадчы. Татарстанның атказанган икътисадчысы.

Хәйруллин
Рөстәм Габдуллаҗан улы

1963 елда Хәсәншәех авылында туа. Казан дәүләт авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Балтач һәм Арча районы хуҗалыкларында агрохимик, баш агроном, совхоз директоры булып эшли. Хәзерге көндә “Офык” ширкәте башлыгы. Татарстанның атказанган агрономы.

Васильев
Альберт Иван улы

1947 елда Балтач районы Карадуган авылында туа. (Әнисе — Хәсәншәех кызы Мәгъсүмова Шәгъвәнә.) Казан дәүләт химия-технология институтын тәмамлый, Пермь өлкәсендә фәнни эшен башлап җибәреп, фәнни-тикшеренү институты директоры дәрәҗәсенә күтәрелә. Химия фәннәре кандидаты.

Исхаков
Камил Шамил улы

1949 елда Казан шәһәрендә туа. (Бабасы Газиз Абдуллин — Хәсәншәехта туып-үскән.) Казан дәүләт университетын тәмамлый. Казан шәһәре администрация башлыгы вазифасында республикабыз үсешенә зур өлеш кертә. 2005 елдан — Россия Президентының Ерак Көнчыгыш төбәгендәге вәкаләтле вәкиле. Орденнар иясе.

Шәйхиев
Равил Хәбибрахман улы

1948 елда Арча районы Каргалы авылында туа. Лубян урман техникумын, Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. Арча урман хуҗалыгының Сурнар урманчылыгында лесничий булып эшли. Бөтенроссия ярышларында биш мәртәбә җиңүче була. Татарстанның атказанган урманчысы.

Сибагатуллин
Фатыйх Сәүбән улы

1950 елда Арча районы Апаз авылында туа. (Әнисе — Хәсәншәех кызы Фәриха.) Казан дәүләт ветеринария институтын тәмамлый. ТР Премьер-министр урынбасары дәрәҗәсенә ирешкән зур җитәкче. Нурлат районы һәм Нурлат шәһәре башлыгы. Ветеринария фәннәре докторы, Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре. Орден иясе.

Галиев
Нурулла Мөбарәк улы

1950 елда Балтач районы Карадуган авылында туа. (Әтисе — Хәсәншәех егете Мөбарәк Галиев.) Казан дәүләт университетын тәмамлый. Озак еллар Балтач районы радиосының журналисты була. 1995 елдан — "Хезмәт" газетасының баш мөхәррире. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре.

Ибраһимова
Кадрия Камил кызы

1960 елда Балтач авылында туа. (Әнисе — Хәсәншәех кызы Мәннапова Надия.) Казан дәүләт университетын тәмамлый һәм фән юлына кереп китә. Биология фәннәре кандидаты. 1989 елдан — Казан дәүләт педагогика университетының ботаника кафедрасы мөдире.

Нургалиев
Ришат Мортаза улы

1952 елда Арча районы Каргалы авылында туа. Лубян урман техникумын, Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлый. 1987 елга кадәр Балтач урманчылыгында урманчы һәм лесничий булып эшли. 2003 елга кадәр — Балтач районының "Игенче" колхозы рәисе. Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре.

Әхмәтханова
(Сибагатуллина)
Маһиәнвәр Сәүбән кызы

1961 елда Арча районының Апаз авылында туа. (Әнисе — Хәсәншәех кызы Фәриха.) Казан дәүләт педагогика институтын тәмамлый. 1983 елдан туган авылы Апаз мәктәбендә укыта. 1993 елдан — мәктәп директоры. Татарстан Республикасының атказанган укытучысы.

11. Мөхәммәтфазыл 15.09 — атасы юк, анасы Заһидә Шәмсетдин кызы

12. Бибихөсниҗамал 6.10 — атасы Ибраһим Сәйфетдин улы, анасы Хәбибҗамал

13. Бибигайшәбану 7.10 — атасы Мөхәммәткәрим Мөхәммәтшәриф улы, анасы Фәрхәнә

14. Хәлилулла 25.11 — атасы Гыйззәтулла Габид улы, анасы Суфия

15. Мөхәммәтҗан 30.11 — атасы Ногман Хәмит улы, анасы Хәдичә

16. Мөхәммәтсафа 21.12 — атасы Мөхәммәтлатыйф Исмәгыйль улы, анасы Фәхриҗамал

Имам Мөхәммәтсадыйк мулла Габделхәким улы

1862 елда туганнар:

1. Габделгазиз 3.02 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Бибихәбибә

2. Галимулла 9.02 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибисадыйка

3. Бибихәдичә 22.02 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтшаһ улы, анасы Бибигафифә

4. Бибинәфисә 11.03 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Бибифәриха

5. Бибигарифәбану 16.03 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Гайшәбану

6. Бибикамилә 2.04 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Фатыйма

7. Бибибәдрикамал 8.04 — атасы Шәмсетдин Габделгази улы, анасы Хәбибҗамал

8. Әхмәтҗан 30.04 — атасы Минкә Җиһанша улы, анасы Шәфкыйҗамал

9. Хәбибулла 25.05 — атасы Гыйззәтулла Габид улы, анасы Бибимәхбүбә

10. Бибимөхибҗамал 1.06 — атасы Хәбибулла Бикчәнтәй улы, анасы Гайниҗамал

11. Шәйхетдин 25.06 — атасы Халит Габид улы, анасы Бибигафифә

12. Бибифаизә 2.07 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Фарваза

13. Әхмәтҗан 23.07 — атасы Әхмәди Габделвәли улы, анасы Сәрбиҗамал

14. Габдулла 6.08 — атасы Габделмоталлип Габделнасыйр улы, анасы Мөхибҗамал

15. Сәгыйтҗан 17.08 — атасы Халит Габид улы, анасы Мөхибҗамал

16. Бибибәдерниса 2.09 — атасы Шәмсетдин Габделваһап улы, анасы Бибизөһрә

17. Мөхәммәтзакир 3.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәннаф улы, анасы Шәмсебану

18. Мөхәммәтгариф 13.09 — атасы Хәбибулла Халит улы, анасы Гайникамал

19. Бибикамилә 12.10 — атасы Мөхәммәтгали Гобәйдулла улы, анасы Бибилатыйфа

20. Габдулла 26.10 — атасы Гыйззәтулла Сәгыйт улы, анасы Хәбибҗамал

21. Мөхәммәтгариф 14.11 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Шәфкыйҗамал

22. Бибигыйззәтбану 14.12 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Фәрхәнә

23. Мөхәммәтзариф 22.12 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бибибәдриҗамал

Имам Мөхәммәтсадыйк мулла Габделхәким улы

1865 елда туганнар (соборная мечеть):

1. Бибигөлбикә 6.01 — атасы Хәбибулла Халит улы, анасы Гайникамал

2. Мөхәммәтхафиз 22.01 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Шәфкыйҗамал

3. Бибифарбизә 29.01 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Зөбәйдә

4. Габделгалим 4.02 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Хөбәйбә

5. Мөхәммәтгариф 4.02 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бибибәдриҗамал

6. Зыятдин 15.03 — атасы Шәмсетдин Габделгази улы, анасы Хәбибҗамал

7. Гарифулла 2.05 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

8. Бибигөлбану 23.06 — атасы Халит Габид улы, анасы Мөхибҗамал

9. Бибишәмсебану 22.07 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

10. Фәйзрахман 23.07 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһирә

11. Бибидильшатбану 27.07 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Фәрханә

12. Гатиятулла 27.07 — атасы Хәбибулла Сәгыйт улы, анасы Газизә

13. Бибизөһрә 9.08 — атасы Минкә Җиһанша улы, анасы Шәфкыйҗамал

Биш вакыт намаз мәчете

1. Фазылҗан 2.01 — атасы Галимҗан Ибраһим улы, анасы Хәмдениса

2. Бибимаһирә 26.01 — атасы Хисаметдин Хөсәен улы, анасы Мөхибҗамал

3. Бибиҗамал 2.02 — атасы Хәммәдша Фәйзулла улы, анасы Мәхбүбҗамал

4. Гыйматдин 6.02 — атасы Сираҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйха

5. Әхмәтҗан 12.02 — атасы Мөхәммәтҗан Батырша улы, анасы Зөһрә

6. Фаизә 5.03 — атасы Бикмөхәммәт Бикбау улы, анасы Мәфтуха

7. Шәмсекамәр 8.03 — атасы Гайнетдин Ф.... улы, анасы Бәдыйгҗамал

8. Фәриха 13.03 — атасы Габделмәҗит Баязит улы, анасы Фатыйха

9. Хәкимҗан 18.03 — атасы Әхмәтҗан Хәбибулла улы, анасы Хәбибҗамал

10. Фазылҗан 19.03 — атасы Әхмәтҗан Габдерәшит улы, анасы Хөсниҗамал

11. Нәгыймә 16.04 — атасы Мөхәммәтҗан Бикмөхәммәт улы, анасы Гайшә

12. Нәфисә 16.04 — атасы Мөхәммәтҗан Бикмөхәммәт улы, анасы Гайшә

13. Гыйльметдин 10.05 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизә

14. Хөсәен 3.06 — атасы Әхсән Габдрахман улы, анасы Гашия

15. Гайнетдин 5.06 — атасы Баһаветдин Габделмәннаф улы, анасы Гафифә

16. Гайнулла 10.06 — атасы Фәйзулла Габдерәшит улы, анасы Зөләйха

17. Мөхәммәтгали 28.06 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

18. Ибраһим 1.07 — атасы Мөхәммәтйосыф Габдрахман улы, анасы Мөкатдисә

19. Мөхәммәтнәби 3.07 — атасы Әхмәтша Габделлатыйф улы, анасы Гаҗибкамал

20. Шәрифҗамал 3.07 — атасы Мифтахетдин Әюп улы, анасы Мөхибҗамал

21. Зыятдин 9.07 — атасы Хөснетдин Гайнетдин улы, анасы Бибикамилә

22. Габдулла 9.07 — атасы Мөхәммәтша Батырша улы, анасы Гыйльмиҗамал

23. Гыйззәтбану 20.07 — атасы Гайнетдин Мортаза улы, анасы Фатыйха

24. Мөхәммәтгали 1.08 — атасы Шакир Монасыйп улы, анасы Шәмсениса

25. Мөхәммәтсафа 2.08 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтрәхим улы, анасы Гөлбану

26. Шиһабетдин 3.08 — атасы Шәмсетдин Гайнетдин улы, анасы Фатыйха

27. Галимә 4.08 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

28. Гыйльметдин 4.08 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсекамәр

29. Нәҗметдин 20.08 — атасы Галимҗан Габделвәли улы

30. Гайникамал 5.09 — атасы Гыйззәтулла Габидулла улы, анасы Мәргүбә

31. Мөхәммәтнәби 7.09 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

32. Әсхәбҗамал 12.09 — атасы солдат Бикмөхәммәт Ишмөхәммәт улы, анасы Бибиҗан

33. Маһитаб 1.10 — атасы Әхмәтҗан Хисаметдин улы, анасы Камал

34. Бибигалимә 24.10 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

35. Бибигалия 21.11 — атасы Рәхмәтҗан Хисаметдин улы, анасы Шәрифә

36. Ибраһим 3.12 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Мөхибә

Указлы имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1866 елда туганнар:

1. Хафизулла 15.01 — атасы Хөбәтулла Фәйзулла улы, анасы Шәмсеҗамал

2. Гыйматдин 7.02 — атасы Гыйззәтулла Габид улы, анасы Мәхбүбә

3. Бибилатыйфа 20.02 — атасы Шәрәфетдин Әхсән улы, анасы Биби

4. Таҗетдин 25.03 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Гайшә

5. Бибиәсмабикә 8.04 — атасы Хәмит Халит улы, анасы Хәдичә

6. Бибизөбәйдә 19.04 — атасы Габделвахит Габделхәмит улы, анасы Хәбибә

7. Мәхбүбҗамал 20.04 — атасы Әхмәди Габделвәли улы, анасы Сәрбиҗамал

8. Бибимаһирә 22.04 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Фатыйма

9. Җиһанша 20.05 — атасы Мөхәммәтша Зәйнулла улы, анасы Гыйзелниса

10. Мәхфуза 28.05 — атасы Шаһиәхмәт Җиһанша улы, анасы Гыйзелниса

11. Шәмсеҗамал 30.05 — атасы Хәсән Ибраһим улы, анасы Мөхибҗамал

12. Мәхбүбҗамал 22.06 — атасы Әхмәтҗан Хаммәд улы, анасы Хәбибҗамал

13. Бибисабира 15.07 — атасы Баһаветдин Сәгдетдин улы, анасы Фатыйха

14. Гафифәбану 30.07 — атасы Хәбибулла Сәгыйт улы, анасы Газизә

15. Бибизөһрә 24.08 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Хәдичә

16. Маһибәдәр 31.08 — атасы Габдулла Әбүбәкер улы, анасы Шәмсекамәр

17. Мөхәммәднәби 25.09 — атасы Ибраһим Гайнетдин улы, анасы Хәбибҗамал

18. Дилшадбану 25.10 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Фатыйха

19. Фатыйма 11.11 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Хәдичә

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1867 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Фәрхиҗамал 22.01 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

2. Бибисадикабану 25.01 — атасы Сираҗетдин Хөсәен улы, анасы Бибишәрифә

3. Бибигыйзелниса 28.01 — атасы Шәмсетдин Габделваһап улы, анасы Бибизөһрә

4. Шакирҗан 7.02 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәннаф улы, анасы Бибишәмсебану

5. Бибифатыйма 11.03 — атасы Камалетдин Сәйфетдин улы, анасы Зөһрә

6. Бибифатыйма 12.03 — атасы Сираҗетдин Фатыйх улы, анасы Бибигайшә

7. Бибимахфуза 13.03 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Бибифәриха

8. Мөхәммәтзакир 13.03 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхсин улы, анасы Бәдерниса

9. Нәҗметдин 7.04 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Бибизөбәйдә

10. Нигъмәтулла 5.05 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтшаһ улы, анасы Бибигафифә

11. Дәүләтъяр 11.05 — атасы Сәйфелгабид Сәйфулла улы, анасы Гөлфәна

12. Бибикамал 23.05 — атасы Габдулла Мортаза улы, анасы Сәхибҗамал

13. Бибибадигҗамал 26.05 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бибибадрикамал

14. Бибисабира 12.06 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Бибифаизә

15. Бибимәфтуха 3.07 — атасы Фәтхулла Сәгдетдин улы, анасы Бибифатыйха

16. Мөхәммәтгали 22.07 — атасы Мөхәммәди Мөхәммәтвәли улы, анасы Бибилатыйфа

17. Мифтахетдин 31.08 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәбибҗамал

18. Сәмигулла 14.09 — атасы Гыйззәтулла Сәгдетдин улы, анасы Хәбибҗамал

19. Шәрифулла 15.09 — атасы Хибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибисадикабану

20. Габделкадыйр 16.10 — атасы Габделмәҗит Муса улы, анасы Бик...

21. Бибифатыйма 19.10 — атасы Габдекәбир Габденасыйр улы, анасы Биби...

22. Бибимаһирә 28.10 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһирә

23. Хәкимҗан 15.11 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Бибивазыйфа

24. Хөснетдин 23.12 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшәбану

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Мөхәммәтвәли 2.02 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә
2. Гайшә 22.02 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә
3. Бибимәхфүзә 27.02 — атасы Баһаветдин Габделмәннаф улы, анасы Гафифә
4. Габделмөкмин 5.04 — атасы Мөхәммәтҗан Сөбханкол улы, анасы Гафифә
5. Бибивазыйфа 14.04 — атасы Таҗетдин Гайнетдин улы, анасы Фатыйха
6. Гайнетдин 28.04 — атасы Таҗетдин Дәүләтша улы, анасы Ялхия
7. Әхмәтгали 19.05 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха
8. Бибизөһрә 21.05 — атасы Сафиулла Зәйнулла улы, анасы Фатыйма
9. Галимҗан 30.05 — атасы Әхмәтҗан Габдерәшит улы, анасы Хөсниҗамал
10. Бәйрәмгали 31.05 — атасы Батыргали Тимергали улы, анасы Шәмсениса
11. Хәбибҗамал 16.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Бикмөхәммәт улы, анасы Фатыйха
12. Җәләлетдин 19.06 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсекамәр
13. Бибихәдичә 25.06 — атасы Габделмәҗит Баязит улы, анасы Фатыйма
14. Гарифә 1.07 — атасы Мөхәммәтҗан Фәйзулла улы, анасы Шәрифә
15. Мөхәммәтйосыф 14.07 — атасы Хисаметдин Хөсәен улы, анасы Сәхибҗамал
16. Мөхәммәтзариф 15.07 — атасы Мөхәммәди Габдулла улы, анасы Фатыйма
17. Бәдретдин 20.07 — атасы Фәхретдин Гайнетдин улы, анасы Хәсәнбану
18. Бибисабира 23.07 — атасы Мөхәммәтшакир Монасыйп улы, анасы Шаһидә
19. Бибифәриха 26.08 — атасы Мөхәммәтҗан Бикмөхәммәт улы

20. Бибихәдичә 28.08 — атасы Габделфәттах Габделгаффар улы

21. Мөхәммәтгариф 28.08 — атасы Мөхәммәтвахит Габдехәким улы, анасы Әсхәбҗамал

22. Камилә 5.09 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

23. Бибимаһиҗамал 16.09 — атасы Шәмсетдин Мортаза улы, анасы Сәхибҗамал

24. Мөхәммәтфатыйх 5.10 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

25. Гыйззәтбану 9.11 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизәбану

26. Сәрбиҗамал 10.11 — атасы Мөхәммәтша Батырша улы, анасы Гыйлемҗамал

27. Гайниҗамал 10.11 — атасы Мөхәммәтша Батырша улы, анасы Гыйлемҗамал

28. Хәмдениса 24.11 — атасы Һибәтулла Зәйнулла улы, анасы Мәфтуха

29. Сәләхетдин 26.11 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

30. Җәләлетдин 27.11 — атасы Мифтахетдин Әюп улы, анасы Мөхибҗамал

31. Заһидулла 9.12 — атасы Төхфәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Гайшә

32. Газизәбану 9.12 — атасы Төхфәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Гайшә

33. Зыятдин 15.12 — атасы Сәйфетдин Мортаза улы, анасы Фатыйма

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы

1868 елда туганнар:

Биш вакыт намаз мәчете

1. Мәхбүбҗамал 9.01 — атасы Җиһанша Батырша улы, анасы Г...

2. Мәүдүдә 15.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәйзулла улы, анасы Газизә

3. Бәдретдин 3.02 — атасы Сәгыйт Сабит улы, анасы Гайшә

4. Шәмсебану 4.02 — атасы Сәйфетдин Таһир улы, анасы Бәдигҗамал

5. Бибимаһирә 5.02 — атасы Гайсә Муса улы, анасы Фәриха

6. Гыйльфан 7.02 — атасы Галимҗан Ибраһим улы, анасы Хәмдениса

7. Хәбибҗамал 15.02 — атасы Сираҗетдин Гайфулла улы, анасы Мәһбүбҗамал

8. Галәветдин 19.02 — атасы Хөснетдин Гайнетдин улы, анасы Камилә

9. Бәдретдин 27.02 — атасы Сираҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйха

10. Бибитайбә 23.03 — атасы Нәҗметдин Хөсәен улы, анасы Шәрифҗамал

11. Фәйзрахман 28.03 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Маһриҗамал

12. Бибифаруза 19.04 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

13. Гобәйдулла 3.05 — атасы Мөхәммәтшакир Фәйзулла улы, анасы Гайниҗамал

14. Мөхәммәтгариф 9.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

15. Фәриха 9.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

16. Хәбибулла 10.06 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы. анасы Зөхрә

17. Нурмөхәммәт 1.07 — атасы Бикмөхәммәт Бикбау улы, анасы Мәфтуха

18. Шәмсетдин 6.07 — атасы Хисаметдин Салих улы

19. Нурмөхәммәт 15.08 — атасы солдат Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Бибиҗан

20. Шәрифҗамал 8.09 — атасы Йосыф Габдерәхим улы, анасы Мәхрүзә

21. Маһиҗамал 12.10 — атасы Габделнасыйр Габделвәли улы, анасы Сәхибҗамал

22. Бибисаҗидә 18.10 — атасы имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы, анасы Фатыйма

23. Бибизөләйха 24.10 — атасы Габделхәким Хәсән улы, анасы Хәбибҗамал

24. Исхак 28.10 — атасы Исмәгыйль Габделхәбиб улы, анасы Хәерниса

25. Бибихәдичә 15.11 — атасы Мортаза Хәмит улы, анасы Фәриха

26. Фазыләхмәт 17.11 — атасы Әхмәтҗан Хисаметдин улы, анасы Бибикамал

27. Рамазан 27.12 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Хәбибҗамал

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

Җәмигъ мәчете

1. Мөхәммәтҗан 5.01 — атасы Әхмәтша Гаделша улы, анасы Бибифатыйма

2. Фазылҗан 2.02 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигарифә

3. Бибигыйззәтбану 9.02 — атасы Халит Габидулла улы, анасы Мөхибҗамал

4. Бибимаһиҗамал 4.03 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал

5. Гафифетдин 5.03 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйльмениса

6. Корбангаи 27.03 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Бибифәрхәнә

7. Бибифатыйма 30.03 — атасы Шаһиәхмәт Җиһанша улы, анасы Гыйзелниса

8. Бибигарифәбану 1.04 — атасы Габделлатыйф Исмәгыйль улы, анасы Бибигафифә

9. Бибихайрелниса 25.04 — атасы Хәбибулла Бикчәнтәй улы, анасы Бибигыйзелниса

10. Шәйхетдин 25.04 — атасы Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Шәмсебану

11. Гайнулла 1.05 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәтхулла улы, анасы Бибигафифә

12. Бибикамал 5.07 — атасы Мөхәммәтша Зәйнулла улы, анасы Бибигыйзелниса

13. Исмәгыйль 2.08 — атасы Ашмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибишаһидә

14. Бибимәгдүдә 10.08 — атасы Гыйззәтулла Габдулла улы, анасы Бибимәхбубә

15. Бибифахирә 6.09 — атасы Указной имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә

16. Әхмәтҗан 6.10 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

17. Бибимәчтүрә 7.10 — атасы Мөхәммәткәрим Мөхәммәтшәриф улы, анасы Бибимәхфузә

18. Габделсабир 31.10 — атасы Габдекәбир Габделнасыйр улы, анасы Бибихөбәйбә

19. Мөхәммәткасыйм 1.11 — атасы Габделвәли Исмәгыйль улы, анасы Бибимәхүбҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

1869 елда туганнар:

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибихәдичә 11.01 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Рәгыйбә

2. Бибинәфисә 15.01 — атасы Таҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйма

3. Гыйльметдин 1.02 — атасы Сәйфетдин Мортаза улы, анасы Фатыйма

4. Маһитап 16.02 — атасы Баһаветдин Габделмәннаф улы, анасы Гафифә

5. Сәләхетдин 24.03 — атасы Габделхалик Хәсән улы, анасы Газизә

6. Хәмдениса 25.03 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Мәхфүзә

7. Бибигалимә 25.04 — атасы солдат Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрәфҗамал

8. Габделгалләм 25.04 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Фатыйма

9. Бибихәдичә 16.05 — атасы Сәгыйт Сабит улы, анасы Гайшә

10. Бибифатыйма 30.05 — атасы Камалетдин Гайса улы, анасы Фәрхиназ

11. Бибифәриха 11.06 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

12. Лотыфулла 28.06 — атасы Һибәтулла Зәйнулла улы, анасы Мәфтуха

13. Мөхәммәтзакир 16.07 — атасы Габделсаттар Габделмәҗит улы, анасы Газизәбану

14. Бибикамилә 31.07 — атасы Мөхәммәтҗан Сәхәтгали улы, анасы Гафифә

15. Хәмидулла 1.08 — атасы Әхмәдулла ...гали улы, анасы Гайшә

16. Бибимаһирә 21.09 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Гайшә

17. Хәйретдин 21.09 — атасы Гайнетдин Габделмәннаф улы, анасы Сәхибҗамал

18. Газизәбану 22.09 — атасы Таҗетдин Камалетдин улы, анасы Гафифәбану

19. Бибихәдичә 27.11 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

20. Фәхерниса 28.11 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

21. Фәтхулла 18.12 — атасы Шәмсетдин Сәгадетдин улы, анасы Хөббениса

22. Җәләлетдин 20.12 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

23. Әхмәтгали 24.12 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы

Җәмигъ мәчете

1. Шәрәфетдин 1.01 — атасы Хәкимҗан Габделвәли улы, анасы Бибисәрбиҗамал

2. Мөхәммәтсадыйк 2.01 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Миңсылу

3. Мөхәммәтзакир 14.01 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бәдерниса

4. Габделсабир 25.01 — атасы Габделмәҗит Муса улы, анасы Бикҗан

5. Бибифатыйха 18.02 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Бибихәдичә

6. Бибифатыйма 25.02 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Бибигайшә

7. Шаһиәхмәт 1.03 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Бибифатыйха

8. Ибраһим 7.03 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

9. Нәфисәбану 8.03 — атасы Хәйбулла Сәгыйт улы, анасы Бибигазизә

10. Бибиәсма 25.04 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

11. Гыйльметдин 5.06 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

12. Габделмәннан 20.06 — атасы Габделвахит Габделхалик улы

13. Хәкимҗан 29.06 — атасы Әхмәтша Гаделша улы, анасы Бибифатыйма

14. Җәләлетдин 20.07 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

15. Сәйфетдин 25.07 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшә

16. Шәрәфетдин 1.08 — атасы Халит Габидулла улы, анасы Бибигафифә

17. Шәрифҗамал 12.09 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибишәфыйкҗамал

18. Бибифәридә 8.10 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Бибигазизә

19. Бибимәчтүрә 21.10 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Бибифәриха

20. Габделмәннан 28.10 — атасы Габделхәким Габделнасыйр улы, анасы Бибифәридә

21. Бибимаһикамал 5.11 — атасы Мөхәммәтхәсән Ибраһим улы, анасы Бибисәхибҗамал

22. Бибимаһруй 9.11 — атасы Указлы мулла Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә

23. Гомәр 14.12 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Бибигафифә

24. Фазылмәннан 16.12 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһирә

25. Гыйльметдин 22.12 — атасы Фәхретдин Нәҗметдин улы, анасы Бибимәфтуха

26. Шиһабетдин 22.12 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, Бибизөләйха

27. Исмәгыйль 25.12 — атасы Әхсән Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

1870 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Мөхәммәтвәли 12.02 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Бибифәрханә

2. Гөлшатбану 12.02 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Бибифәрханә

3. Хөршитбану 22.04 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтшаһ улы, анасы Бибифатыйха

4. Бибимәхфүзә 1.05 — атасы Шаһиәхмәт Җиһанша улы, анасы Гыйззелниса

5. Бибиәсмабикә 27.05 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

6. Бибифәхрикамал 20.06 — атасы Габдулла Мортаза улы, анасы Бибисәхибҗамал

7. Бибикәшифә 2.07 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

8. Зыятдин 10.07 — атасы Баһаветдин Хөсәен улы, анасы Бибизөбәйдә

9. Бибигазизә 23.07 — атасы Әлмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибишаһидә

10. Бибимәүдүдә 5.08 — атасы Гыйззәтулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимәхүбә

11. Лотфулла 12.08 — атасы Хәбибулла Бикчәнтәй улы, анасы Бибигыйзелниса

12. Хөбелҗамал 15.08 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

13. Җәләлетдин 2.09 — атасы Сираҗетдин Фәтхулла улы, анасы Бибигайшәбикә

14. Мөхәммәтсафа 12.09 — атасы Мөхәммәтша Зәйнулла улы, анасы Бибигыйззелниса

15. Бибиәсма 20.09 — атасы Габделхәким Габделвәли улы, анасы Бибисәрбиҗамал

16. Шәмсеҗиһан 30.10 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибишәрифә

17. Маһибәдәр 10.11 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал

18. Шәмсениса 13.11 — атасы Габдрахман Әхмәт улы, анасы Шәмсеҗиһан

19. Фәрхибану 17.12 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшә

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибифатыйха 9.01 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

2. Бибилатыйфа 14.01 — атасы Таҗетдин Вәлиша улы

3. Бибизөһрә 16.01 — атасы Әхмәтҗан Хәбибулла улы, анасы Хәбибҗамал

4. Шәфкыйҗамал 22.01 — атасы Шәмсетдин Мортаза улы, анасы Сәхибҗамал

5. Сәгадәтбану 19.02 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсекамәр

6. Хәйретдин 21.02 — атасы Гайнетдин Габделкәрим улы, анасы Гыйззелниса

7. Бибигалия 8.03 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Маһиҗамал

8. Хубҗамал 9.03 — атасы Әхмәтҗан Габдерәшит улы, анасы Хөсниҗамал

9. Мөхәммәди 12.03 — атасы Әүхәди Габделхәким улы, анасы Бәдыйгҗамал

10. Мөхәммәтгариф 18.03 — атасы Мөхәммәтҗан Бикмөхәммәт улы, анасы Гайшә

11. Мөхәммәтгариф 19.03 — атасы Мөхәммәди Габдул... улы, анасы Фатыйма

12. Хәбибулла 31.03 — атасы Мөхәммәтша Батырша улы, Гыйлемҗамал

13. Мөхәммәтгали 1.04 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

14. Мөхәммәтзакир 25.04 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйха

15. Бибимаһирә 30.05 — атасы Габделфәттах Габделгаффар улы, анасы Мәфтуха

16. Фәхрибану 31.05 — атасы Хәкимҗан Хисаметдин улы, анасы Хөрбану

17. Мөхәммәтгали 17.06 — атасы Мөхәммәтйосыф Габдерәхим улы, анасы Маһд...

18. Җәләлетдин 15.07 — атасы Баһаветдин Габделмәннаф улы, анасы Гафифә

19. Бибихөршидбану 7.08 — атасы имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы, анасы Фатыйма

20. Мөхәммәтхәсән 20.08 — атасы Мифтахетдин Әюп улы, анасы Мөхибҗамал

21. Сәгадәтбану 30.10 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

22. Сәгыйдә 5.11 — атасы Хәсән Сәйфетдин улы, анасы Камилә

23. Хәмидулла 20.11 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә

24. Фәрхибикә 17.12 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Шәрифниса

имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1871 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Мөхәммәтвәли 1.01 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә Батырша кызы

2. Бибимаһикамал 8.01 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Бибигыйльмиҗамал Бикбау кызы

3. Әхмәтҗан 22.02 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, Бибифәриха Габделмәннаф кызы

4. Мөхәммәтзакир 15.03 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибисадыйка

5. Гарифулла 19.03 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Бибифатиха

6. Сәфәргали 20.04 — атасы Мөхәммәди Мөхәммәтвәли улы, анасы Бибилатыйфа

7. Зыятдин 20.04 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

8. Гыйззәтбану 25.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәннаф улы, анасы Шәмсебану

9. Габделгалләм 29.04 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Бибихәерниса

10. Бибизөләйха 14.05 — атасы Габделвахит Габделхалик улы, анасы Бибихөбәйбә

11. Бибифәриха 24.05 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Бибихәбибә

12. Мөхәммәтгариф 3.06 — атасы Сабит Сәгыйт улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

13. Хәбибрахман 5.06 — атасы Габдрахман Габдулла улы, анасы Сәгадәтбану

14. Гыйлемвафа 6.06 — атасы Фәхретдин Нәҗметдин улы, анасы Бибимәфтуха

15. Мөхәммәткасыйм 24.06 — атасы Габделвәли Исмәгыйль улы, анасы Мәхүбҗамал

16. Мөхәммәтгали 2.07 — атасы Бәйрәмгали Хәммәт улы, анасы Бибилатыйфа

17. Бибимәчтүрә 5.07 — атасы Сәйфелгабид Сәйфулла улы, анасы Гөлфәнә

18. Галимулла 10.07 — атасы Мөхәммәтлатыйф Исмәгыйль улы, анасы Бибигафифә

19. Бибиәсма 1.09 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

20. Бибилатыйфа 20.10 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Бибихәдичә

21. Бибигыйлемҗамал 28.10 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Фазылниса

22. Мөхәммәтзәкиҗан 26.11 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бәдриҗамал

23. Рамазан 30.11 — атасы Хәбибулла Сәгыйт улы, анасы Бибигазизә

24. Бибигыйззелниса 6.12 — атасы Халит Габидулла улы, анасы Мөхибҗамал

25. Мөхәммәтгали 20.12 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Мөхәммәтситдыйк 7.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

2. Хәбибҗамал 23.01 — атасы Сираҗетдин Сәйфеләгъләм улы, анасы Мәхбүбҗамал

3. Әхмәди 11.02 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

4. Бибифатыйма 18.02 — атасы Сәгыйт Сабит улы, анасы Гайшә

5. Маһруй 26.02 — атасы Габделнасыйр Габделгаффар улы, анасы Мәгърифә

6. Нигъмәтҗан 16.03 — атасы Габделнасыйр Габделвәли улы, анасы Сәхибҗамал

7. Бибинәгыймә 18.03 — атасы Габделхалит Хәсән улы, анасы Газизә

8. Гайниҗамал 31.03 — атасы Зәйнулла Габдерәшит улы, анасы Бибикамал

9. Мөхәммәтгариф 2.04 — атасы Җиһанша Батырша улы, анасы Гәүһәр

10. Шәмсиҗамал 9.04 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

11. Нәфисә 16.04 — атасы Бикмөхәммәт Бикбау улы, анасы Мәфтуха

12. Сәфәргали 16.04 — атасы Сафиулла Зәйнулла улы, анасы Фатыйма

13. Фәриха 7.05 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Фатыйха

14. Фәйзрахман 14.06 — атасы Нәҗметдин Хөсәен улы, анасы Шәрифҗамал

15. Маһирә 22.07 — атасы Габделхәким Хәсән улы, анасы Хәбибҗамал

16. Бибикамилә 25.07 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал

17. Сәрбиҗамал 18.09 — атасы Сираҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйха

18. Гыйльмулла 1.09 — атасы Шакир Фәйзулла улы

19. Габдрахман 2.09 — анасы Шәмсеҗамал Габделхәким кызы

20. Әхмәтхаҗи 25.09 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгҗамал

21. Маһиҗамал 27.09 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

22. Исмәгыйль 25.10 — атасы Таҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйха

23. **ХӨСНЕТДИН** 2.11 — атасы Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Шәмсебану

24. Хөсниҗамал 6.11 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Маһриҗамал

25. Нурулла 8.11 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Бибиҗан

26. Маһиҗамал 11.11 — атасы мәгълүм түгел, анасы Гайниҗамал

27. Мөхәммәтгали 11.11 — атасы Хисаметдин Салих улы, анасы Фәрханә

28. Сабирҗан 22.11 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхибҗамал

29. Хәбибрахман 28.11 — атасы Мортаза Габит улы, анасы Фәриха

30. Гыйлаҗетдин 28.11 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизәбану

31. Габделгалләм 17.12 — атасы Мөхәрләм Хәмзә улы, анасы Бибизөбәйдә

32. Нәбиулла 18.12 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1872 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Габидулла 1.02 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Миңлекамал

2. Гыйльман 3.02 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Бибигафифә

3. Бибифәхриҗамал 3.02 — атасы Әхмәдулла Халит улы, анасы Бибишәмсеҗамал

4. Габдулла 13.02 — атасы Әлмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибишаһидә

5. Бибифатыйма 13.02 — атасы Әлмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибишаһидә

6. Мөхәммәтгалим 4.03 — атасы Мөхәммәткәрим Мөхәммәтшәриф улы, анасы Бибимәхфүзә

7. Сәетҗан 5.03 — атасы Әхмәтша Гаделша улы, анасы Бибифатыйма

8. Габделгани 11.03 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә

9. Исхак 12.03 — атасы Әсхан Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

10. Гәрәй 16.03 — атасы Габделсаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

11. Шәрәфетдин 10.04 — атасы Шәмсетдин Габделваһап улы, анасы Бибизөһрә

12. Фазлыйәхмәт 7.05 — атасы Бикмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибимаһитап

13. Гайникамал 1.06 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибишәрифә

14. Бибифатыйма 2.06 — атасы Габделвәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

15. Сираҗетдин 15.06 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшә

16. Шакирҗан 21.07 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсеҗамал

17. Маһибәдәр 28.07 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизөләйха

18. Бибигалия 15.08 — атасы Һадиҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигазизә

19. Бибисабира 1.09 — атасы Габделхәлим Габделнасыйр улы, анасы Бибифәризә

20. Низаметдин 14.11 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Бибифәризә

21. Бибигайниҗамал 16.11 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

22. Фазылулла 20.11 — атасы Хәбибулла Бикчәнтәй улы, анасы Гыйззелниса

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Хәйдәрҗан 3.01 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

2. Шәмсетдин 5.01 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

3. Хәмидулла 13.01 — атасы Мөхәммәтша Батырша улы, анасы Гыйлемҗамал

4. Гайнавал 14.01 — атасы Әүхәди Габделхәким улы, анасы Бәдыйгҗамал

5. Гыйльмиҗамал 28.01 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Хәбибҗамал

6. Бибиҗамал 12.02 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

7. Фәйзрахман 15.02 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

8. Гөлҗамал 23.02 — атасы Гайнетдин Габделмәннаф улы, анасы Сәхибҗамал

9. Сираҗетдин 11.03 — атасы Камалетдин Гайса улы, анасы Фәрхиназ

10. Бибинәфисә 2.04 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

11. Гаҗибкамал 10.04 — атасы Зәйнулла Габдерәшит улы, анасы Бибикамал

12. Шиһабулла 19.05 — атасы Сәйфетдин Мортаза улы, анасы Фатыйма

13. Бибимаһитап 1.06 — атасы Габделсаттар Габделмәҗит улы, анасы Фатыйха

14. Бибифәрханә 23.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәйзулла улы, анасы Газизә

15. Гыйззәтулла 16.07 — атасы Ибәтулла Зәйнулла улы, анасы Мәфтуха

16. Бибимаһирә 21.07 — атасы Нәҗметдин Сәгадетдин улы, анасы Мәүлиха

17. Маһисәрвәр 17.08 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

18. Мөхәммәтзакир 25.08 — атасы Мөхәммәткәрим Габделкәрим улы, анасы Фатыйма

19. Бибифатыйма 26.08 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

20. Әхсән 22.09 — атасы Исмәгыйль Габделмәҗит улы, анасы Мәфтуха

21. Фәсахәтбану 5.10 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсекамәр

22. Гыйльметдин 12.10 — атасы Таҗетдин Вәлиша улы, анасы Бәлхия

23. Гайникамал 18.10 — атасы Мифтахетдин Әюп улы, анасы Мөхибҗамал

24. Бибифәриха 29.10 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

25. Габделгазиз 23.11 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Бибимаһирә

26. Бибихәдичә 25.11 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

27. Сәләхетдин 27.11 — атасы Гайнетдин Габделкәрим улы, анасы Гыйззелниса

28. Сәмигулла 9.12 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатыйха

29. Гайниҗамал 15.12 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

30. Мөхәммәтзариф 29.12 — атасы Мөхәммәди Габдулла улы, анасы Фатыйма

Имам Мөхәммәтсадыйк мулла Габдулла улы.

1873 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибимаһисәрвәр 1.01 — атасы Указлы имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә мулла Габделгафур кызы

2. Хәмдениса 9.02 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

3. Исмәгыйль 10.02 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

4. Сабирҗан 11.02 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Бибимәфтуха

5. Фәхриҗамал 15.02 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Сәхибҗамал

6. Мөхәммәтхаҗи 20.02 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибифатыйха

7. Мөхәммәтхөсәен 2.05 — атасы Мөхәммәтхәсән Ибраһим улы, анасы Сәхибҗамал

8. Бибихәбибҗамал 5.07 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

9. Мөхәммәтсадыйк 25.07 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Бибифәрханә

10. Бибикамал 30.07 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһидә

11. Бибишәмсекамәр 1.08 — атасы Габдрахман Мөхәммәтрәхим улы, анасы Бибифәриха

12. Бибигайниҗамал 13.08 — атасы Габдулла Мортаза улы

13. Сабирҗан 30.08 — атасы Мөхәммәтшакир Мөхәммәтвәли улы, анасы Миннебикә

14. Сәләхетдин 20.09 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

15. Низаметдин 1.10 — атасы Гыйззәтулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимәхүбә

16. Мөхәммәтвафа 3.11 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөснижамал

17. Фәсхетдин 10.11 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

18. Бибифатыйха 10.12 — атасы Сафиулла Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Фәтхулла 4.01 — атасы Төхфәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Гайшә

2. Нәҗметдин 15.01 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә

3. Бибигалимә 16.01 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

4. Мөхәммәтхаҗи 16.01 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Биби

5. Шәмсеҗамал 23.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

6. Бибиәсма 27.01 — атасы Гайнетдин Таһир улы, анасы Зөбәйдә

7. Бибикамилә 1.02 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Миһриҗамал

8. Бибизөһрәбану 11.02 — атасы Хәкимҗан Хисаметдин улы, анасы Хөрбану

9. Закирҗан 3.03 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

10. Бибикамал 29.06 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхибкамал

11. Әхмәтгали 15.07 — атасы Йосыф Габдерәхим улы, анасы Мәгдисә

12. Бибигалия 17.08 — атасы Мөхәммәтҗан Фәйзулла улы, анасы Шәрифә

13. Гаҗбикамал 20.10 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Гаҗибкамал

14. Сабирҗан 29.10 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

15. Бибилатыйфа 12.11 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

16. Бибисабира 15.11 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал

17. Сәрбиҗамал 20.11 — атасы Әхмәтҗан Габдерәшит улы, анасы Хөсниҗамал

18. Җәләлетдин 25.12 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

19. Хаҗиәхмәт 28.12 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгҗамал

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1874 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Галиәскәр 17.01 — атасы Нәҗметдин Хөсәен улы, анасы Шәрифҗамал
2. Бибигалимә 19.01 — атасы Габделхалит Хәсән улы, анасы Газизә
3. Бибинәфисә 31.01 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Әшрәфниса
4. Бибимаһибәдәр 17.02 — атасы Хөснетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә
5. Ислам 23.02 — атасы Исмәгыйль Габделмәҗит улы, анасы Мәфтуха
6. Бибимәхфүзә 1.03 — атасы Габделкадыйр Фәйзулла улы, анасы Мәфтуха
7. Мөхәммәтгали 5.03 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану
8. Маһриҗамал 15.03 — атасы Хәсән Галиәкбәр улы, анасы Шәрифәбану
9. Закирҗан 1.04 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха
10. Бибимаһирә 1.04 — атасы Җәләлетдин Хисаметдин улы, анасы Шәрифәбану
11. Бибимаһирә 2.04 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтша улы, анасы Газизә
12. Фәхрибану 15.04 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизәбану
13. Габделгани 10.05 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха
14. Сәләхетдин 19.08 — атасы имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы, анасы Фатыйма
15. Сәмигулла 21.08 — атасы Таҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйма
16. Бибикамал 25.08 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә
17. Хәерниса 7.09 — атасы Баһаветдин Габделмәннаф улы, анасы Гафифә

18. Гыйлаҗетдин 15.09 — атасы Сираҗетдин Габделмәннаф улы, анасыФатыйха

19. Хәлилулла 15.09 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

20. Бибигайшә 10.10 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

21. Хәбибулла 12.10 — атасы Хәмидулла Гайнулла улы, анасы Минкә

22. Бибикәримә 21.10 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

23. Закирҗан 11.11 — атасы Җиһанша Батырша улы, анасы Гайшә

24. Бибиһәдия 14.11 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

25. Мөхәммәтзакир 14.11 — атасы Әүхәди Габделхәким улы, анасы Бәдыйгҗамал

26. Мөхәммәтвәли 6.12 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

27. Бибиәсма 13.12 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

28. Гайнетдин 16.12 — атасы Нәҗметдин Сәгдетдин улы, анасы Мәүлиха

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Шаһимәрдан 1.02 — атасы Хәбибулла Сәгыйт улы, анасы Бибигазизә

2. Бибифәхерниса 25.04 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Бибихәерниса

3. Зыятдин 5.05 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшәбану

4. Бәдыйгҗамал 17.05 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Бибивазыйфа

5. Хөснетдин 20.05 — атасы Фәхретдин Нәҗметдин улы, анасы Бибимәфтуха

6. Бибишәмсекамәр 15.07 — атасы Габдрахман Габдулла улы, анасы Сәгыйдәбану

7. Галимҗан 20.07 — атасы Әхмәтша Гаделша улы, анасы Фатыйма

8. Бибишәрифҗамал 30.07 — атасы солдат Гыйззәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибигөлҗамал

9. Әхмәтхан 20.08 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Бибифәриха

10. Әхмәтгали 12.10 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

11. Бибигалимә 20.11 — атасы Сәйфелгабид Сәйфулла улы, анасы Гөлфәнә

12. Бибигайниҗамал 13.12 — атасы Хәмидулла Халит улы, анасы Шәмсеҗамал

Имам Фәйзелмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

1875 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Мәхфүзәбану 5.01 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә

2. Гыйльметдин 19.01 — атасы Сираҗетдин Сәйфел... улы, анасы Мәхбүбҗамал

3. Фәйзелмәннан 25.01 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Маһриҗамал

4. Бибикамилә 1.02 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

5. Маһиҗамал 6.02 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

6. Маһисәрвәр 21.02 — атасы Габделгани Габдулла улы, анасы Мәхбүбҗамал

7. Сәләхетдин 21.03 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсекамәр

8. Бибигалимә 12.04 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

9. Бибисабира 13.04 — атасы Габделхәким Хәсән улы, анасы Хәбибҗамал

10. Мөхәммәтзариф 14.04 — атасы Габделсаттар Габделмәлик улы, анасы Фатыйма

11. Бибикамал 17.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

12. Гайникамал 18.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

13. Бибиәсма 1.05 — атасы Мөхәммәди Габдулла улы, анасы Фа...

14. Бибиәсма 6.05 — атасы Габделгалләм Габделмәҗит улы анасы Фатыйма

15. Баязит 16.06 — атасы Габделкадыйр Фәйзулла улы, анасы Мәфтуха

16. Фазылҗан 20.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәйзулла улы, анасы Газизә

17. Шакирҗан 21.06 — атасы мәгълүм түгел, анасы Гайниҗамал Шәмсетдин кызы

18. Шакирҗан 30.06 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

19. Сәгыйтҗан 15.07 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

20. Бибимәфтуха 16.07 — атасы Баһаветдин Камалетдин улы, анасы Фатыйха

21. Бибисаҗидә 30.08 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

22. Шакирҗан 5.09 — атасы Мөхәммәткәрим Габделкәрим улы, анасы Фатыйма

23. Гайниҗамал 4.10 — атасы Габделнасыйр Габделвәли улы, анасы Сәхибҗамал

24. Фәхриҗамал 9.10 — атасы Гайнетдин Таһир улы, анасы Зөбәйдә

25. Сабирҗан 24.10 — атасы Мөхәммәтхәсән Бикмөхәммәт улы

26. Бибиҗамал 9.11 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгҗамал

27. Сәләхетдин 22.11 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

28. Мөхәммәтнәҗип 23.11 — атасы Җәләлетдин Хисаметдин улы, анасы Бибишәрифәбану

29. Хәйрулла 14.12 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатыйха

30. Биктимер 15.12 — атасы мәгълүм түгел, анасы Латыйфа Төхфәтулла кызы

31. Габдрахман 15.12 — атасы мәгълүм түгел, анасы Латыйфа Төхфәтулла кызы

Имам Гариф Габдулла улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Мулламәгъсүмҗан 5.01 — атасы имам Фәйзелмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә

2. Корбангали 7.01 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бәдриҗамал

3. Закирҗан 15.01 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсеҗамал

4. Исхак 10.01 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

5. Бибимаһирә 20.01 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә

6. Бибикамилә 13.02 — атасы Габделхәким Габделнасыйр улы, анасы Бибифәридә

7. Насретдин 15.02 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизөләйха

8. Бибисаҗидә 16.02 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

9. Бәдерниса 7.03 — атасы Габдрахман Әхмәт улы, анасы Шәмсеҗамал

10. Бибифатыйха 20.04 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Бибихәбибә

11. Бибифәхерниса 1.05 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Гайшәбану

12. Гайниҗамал 2.05 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Бибиразыйфа

13. Бибизарифа 4.05 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Бибимаһибәдәр

14. Мөхәммәтсадыйк 20.05 — атасы Габделлатыйф Исмәгыйль улы, анасы Бибигафифә

15. Бибизарифа 23.05 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибигыйззелниса

16. Бибимаһикамал 12.06 — атасы Бикмөхәммәт Шәмсетдин улы, анасы Бибимаһитап

17. Мөхәммәтзәкиҗан 15.06 — атасы Һадиҗан Мөхәмәтша улы, анасы Бибигазизә

18. Бибизарифа 11.07 — атасы Әхсән Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

19. Габделгалим 12.07 — атасы Габделвәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

20. Гарифулла 12.07 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы Сәгадәтбану

21. Бибифатыйма 1.08 — атасы Заһидулла Гобәйдулла улы, анасы Бибифатыйха

22. Бәдретдин 8.08 — атасы солдат Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

23. Лотфулла 10.11 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Шафкыйҗамал

24. Гыйматдин 27.11 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибифәхриҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

1876 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибикәшифә 1.01 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма
2. Бибигаҗибкамал 12.01 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдигкамал
3. Хубҗамал 27.02 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗибкамал
4. Бибисаҗидә 29.02 — Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизаһирә
5. Бибимаһибәдәр 30.02 — атасы Габдрахман Мөхәммәтрәхим улы, анасы Бибифәриха
6. Шәйхетдин 9.03 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал
7. Шәрәфетдин 10.03 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса
8. Мөхәммәтзакир 13.03 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал
9. Габделмәннан 25.03 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Хәерниса
10. Мөхәммәтгали 29.03 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибифатыйха
11. Зәйнәпбикә 1.04 — атасы Ислам Әхтәм улы, анасы Гайшәбикә
12. Бибиҗамал 4.05 — атасы Мөхәммәтшакир Мөхәммәтвәли улы, анасы Мәхбүбҗамал
13. Зәкиябану 10.06 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы
14. Гомәр 10.08 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Хәдичә
15. Бибизарифа 11.08 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә
16. Бибигазизә 15.08 — атасы Гыйззәтула Гобәйдулла улы, анасы Бибимәхүбә
17. Гаҗибкамал 20.08 — атасы Габдулла Мортаза улы, анасы Сәхибҗамал
18. Гайнетдин 30.08 — атасы Фәхретдин Нәҗметдин улы, анасы Мәфтуха
19. Фәхриҗамал 1.10 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал
20. Гарифулла 15.10 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Мәгърифә

21. Шәйхетдин 4.11 — атасы солдат Сәгдетдин Мөхәммәтҗан улы, анасы Мәхфүзә

22. Шәфыйгулла 15.11 — атасы солдат Гыйззәтулла Фәйзулла улы, анасы Гөлҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Фәридәбану 4.01 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибигафифәбану
2. Мөхәммәтсафа 22.01 — атасы Габделфәттах Габделгафа улы, анасы Мәфтуха
3. Сәгадәтбану 24.01 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану
4. Бибиәсма 30.01 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал
5. Шаһимәрдан 6.02 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Шәрифниса
6. Габдулла 7.02 — атасы Мөхәммәтгалим Габделмән улы, анасы Газизә
7. Фәхриҗамал 20.02 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхибкамал
8. Мөхәммәтгариф 26.02 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә
9. Гаҗбикамал 8.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал
10. Хәбибрахман 9.04 — атасы Габделсәлам Габделмәҗит улы, анасы Фатыйма
11. Гыймадетдин 29.04 — атасы Мифтахетдин Әюп улы, анасы Мөхибҗамал
12. Мөхәммәтзакир 7.05 — атасы Мөхәммәтзариф, анасы Бибишәфкыйҗамал
13. Бибигафифә 29.05 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы
14. Шәйхетдин 31.05 — атасы Гайнетдин Габделмәннаф улы, анасы Сәхибҗамал
15. Шакирҗан 1.06 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсникамал
16. Фәхриҗамал 14.06 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал
17. Мөхәммәтзариф 18.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Бикмөхәммәт улы, анасы Сәхибҗамал
18. Фәсхетдин 23.07 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

19. Гыйльметдин 11.08 — атасы Габделхалит Хәсән улы, анасы Газизә

20. Сабира 12.09 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

21. Бибикамилә 12.09 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

22. Бибихәдичә 14.09 — атасы Габделвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрәҗан

23. Бибизөләйха 14.10 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Бибизөһрә

24. Фазылҗан 25.10 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

25. Шәмсебану 26.10 — атасы Галимҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

26. Мөхәммәтҗан 1.11 — атасы Хәмидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фатыйма

27. Бибигафифә 16.11 — атасы Сәйфетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйма

28. Мәхбүбҗамал 1.12 — атасы Шәмсетдин Габделмәннаф улы, анасы Хөсникамал

29. Гыйльмулла 10.12 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

30. Шәйхетдин 14.12 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

31. Шәйхетдин 16.12 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтша улы, анасы Газизә

32. Мөхәммәтхаҗи 17.12 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гайшә

33. Гыйльмиҗамал 26.12 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

34. Әхмәди 27.12 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

35. Хәбибулла 30.12 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Мәгърифә

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1877 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Вилдан 7.01 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Гафифә

2. Садретдин 15.01 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

3. Шәрифҗамал 10.02 — атасы Хәмидулла Халит улы, анасы Шәмсеҗамал

4. Заһидулла 20.02 — атасы Сәфиулла Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма

5. Дәүләтҗан 1.04 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсеҗамал

6. Бибифатыйма 17.04 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибигайшә

7. Бәдрикамал 18.04 — атасы Мөхәммәтсафа Хисаметдин улы, анасы Бибифәрбизә

8. Габделмәннан 22.07 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһидә

9. Бибигалимә 29.07 — атасы Габделвәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

10. Бибимаһисәрвәр 1.08 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйльмениса

11. Дәүләтҗан 2.08 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы

12. Зиннәтулла 4.08 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы .....бану

13. Бибикәшифәбану 29.08 — атасы Габделсаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

14. Бибихәдичә 15.09 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Зөләйха

15. Бибимаһитап 20.09 — атасы имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Фәридә

16. Рамазан 21.09 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Маһибәдәр

17. Мөхәммәтгали 30.09 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйха

18. Мөхәммәтзариф 23.10 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөснизамал

19. Фәхриҗамал 9.11 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Хәдичә

20. Сәмигулла 17.11 — атасы Әхмәтша Гаделша улы, анасы Бибифатыйма

21. Бибимәчтүрә 10.12 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйззелниса

22. Корбангали 14.12 — атасы Габдрахман Әхмәт улы, анасы Шәмсеҗиһан

Имам Фазылмәннән мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибисабира 2.01 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, анасы Маһриҗамал

2. Гыймадетдин 4.01 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизәбану

3. Хәбибулла 14.02 — атасы Нәҗметдин Хөсәен улы, анасы Шәрифҗамал

4. Сабирҗан 15.02 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

5. Кәримнавал 11.03 — атасы Әүхәди Габделхәким улы, анасы Бәдигҗамал

6. Хәерниса 10.04 — атасы Таҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйма

7. Әхмәтгали 11.04 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

8. Бибизөһрәбану 27.05 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатиха

9. Бибимаһибәдәр 2.06 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Гайшә

10. Мөхәммәтнәҗип 6.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

11. Фәрхиҗамал 24.06 — атасы Шакир Фәйзулла улы, анасы Гайниҗамал

12. Хәбибулла 8.07 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Мәхфүзә

13. Габдрахман 10.07 — атасы Хөснетдин Сәйфетдин улы, анасы Фәгыйлә

14. Мөхәммәтнәҗип 25.07 — атасы Мөхәммәтхәсән Галиәкбәр улы, анасы Шәһәрбану

15. Мөхәммәтзариф 26.07 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәйзулла, анасы Газизә

16. Маһисәрвәр 7.07 — атасы Җәләлетдин Хисаметдин улы, анасы Шәрифәбану

17. Габделсаттар 17.08 — атасы Мөхәммәтша Габделмән улы, анасы Газизә

18. Мөхәммәтәмин 20.08 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрәфҗамал

19. Сибгатулла 24.08 — атасы Һибатулла Зәйнулла улы

20. Габделхафиз 16.09 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

21. Мөхәммәтйосыф 17.09 — атасы Мөхәммәди, анасы Фатыйма

22. Бибисәрвәр 18.09 — атасы Сираҗетдин Сәйфеләгъләм улы, анасы Мәхбүбҗамал

23. Гаҗбикамал 19.09 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Бикҗан

24. Бибимәхфүзә 8.10 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгҗамал

25. Бибимаһибәдәр 26.10 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

26. Хәбибрахман 10.11 — атасы Габделнасыйр Хәсән улы, анасы Фатиха

27. Бибикамилә 25.11 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

28. Мәхбүбҗамал 6.12 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

29. Бибимаһибәдәр 17.12 — атасы Габделгани Габдулла улы, анасы Мәхбүбҗамал

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1878 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибифатыйма 2.01 — атасы Сәфәргали Шәмсетдин улы, анасы Фәрханә

2. Бибикәшифә 6.01 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизөләйха

3. Хөснетдин 12.01 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Бибихәдичә

4. Бибисаткыйсафа 28.01 — атасы Фәхертдин Нәҗметдин улы, анасы Бибимәфтуха

5. Сәфәргали 29.01 — атасы Габдулла Фәйзулла улы, анасы Бәдриҗамал

6. Алтынбикә 30.01 — атасы Фәхертдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

7. Сәхипҗамал 1.02 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Бибиминсафа

8. Гарифулла 2.02 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

9. Хәбиббаян 3.02 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Хаҗипкамал

10. Бибишәмсеруй 4.02 — атасы Садертдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

11. Бибимаһирә 14.02 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизаһидә

12. Ибраһим 2.03 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

13. Бибихәлимә 22.05 — атасы Сәйфелгабит Сәйфулла улы, анасы Гөлфәзә

14. Габделкадыйр 25.05 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Хөбәйбә

15. Бибифатыйха 16.06 — атасы Фәхертдин Хөсәен улы, анасы Мөхиббә

16. Бибифәрбизә 23.06 — атасы Һадиҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигазизә

17. Мәхәммәтзакир 1.07 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Фәрбизә

18. Гыйлаҗетдин 7.07 — атасы Сираҗетдин Фәхертдин улы, анасы Фәрхиҗамал

19. Әхмәтгали 28.07 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

20. Бибитайбә 30.07 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә

21. Зиннәтбану 10.08 — атасы Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибифатиха

22. Бибигарифә 10.08 — атасы Әхсән Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

23. Бибигыйльмиҗамал 11.11 — атасы Мөхәммәтшакир Мөхәммәтвәли улы, анасы Мәхбүбҗамал

24. Хәйрулла 21.11 — атасы Хибәтулла Фәйзулла улы, анасы Шәфкыйҗамал

25. Габидулла 23.11 — атасы мәгълүм түгел, анасы Бибигайшә Сабит кызы

26. Борханетдин 9.12 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

27. Бибигалимә 15.12 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Шаһимәрдан 3.01 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Хәбибҗамал

2. Бибихәдичә 17.01 — атасы Габделкадыйр Фәйзулла улы, анасы Мәфтуха

3. Мөхәммәтвәли 25.01 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

4. Бибизарифа 3.02 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха

5. Садретдин 4.02 — атасы Габделвәли Хәсән улы, анасы Шәмсебану

6. Мөхәммәтзариф 15.02 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

7. Хәбибкамал 23.02 — атасы Мөхәммәтзариф Искәндәр улы, анасы Шәфкыйҗамал

8. Бибигафифә 11.03 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Әшрәфниса

9. Сәхипҗамал 17.03 — атасы Мөхәммәтгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

10. Дилшатбану 30.04 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

11. Хәкимҗан 27.06 — атасы Галимҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

12. Бибикамал 27.06 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатиха

13. Бәдертдин 20.07 — атасы Мөхәммәтҗан Сәет улы, анасы Сәхипкамал

14. Хәйрулла 3.08 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Мәхфүзә

15. Зиннәтулла 25.08 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

16. Шәмсетдин 25.08 — атасы Нәҗметдин Сәгадетдин улы, анасы Мөфлиха

17. Мәхфигаян 29.09 — атасы Хөснетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

18. Мөхәммәтвәли 29.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Нәгыймә

19. Бибифәридә 7.10 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

20. Әсхәдулла 4.11 — атасы Гыйззәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Нәфисә

21. Шәмсиҗамал 8.11 — атасы Әгъзәм Әхтәм улы, анасы Хөсниҗамал

22. Хәмидулла 13.11 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Мәгърифә

23. Бибифәридәбану 17.11 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәҗит улы, анасы Шәрифәбану

24. Гайникамал 19.11 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗамал

25. Шәйхетдин 25.11 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатиха

26. Гыймадетдин 26.11 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Балхаян

27. Бибиәсма 15.12 — атасы Галим Насыйр улы, анасы Газизә

28. Бибинәфисә 15.12 — атасы Галим Насыйр улы, анасы Газизә

29. Нургали 16.12 — атасы Мөхәммәтҗан Ибраһим улы, анасы Зөләйха

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1879 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибитәлгатсәрвәр 1.01 — атасы имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйма Сираҗетдин кызы

2. Бибигыйлемҗамал 7.01 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Гайниҗамал

3. Гөлбикә 7.01 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Бибизәйнәпбикә

4. Гарифулла 1.03 — атасы отставной солдат Гыйззәтулла Фәйзулла улы, анасы Гөлҗамал

5. Гыйззәтбану 2.03 — атасы Габдрахман Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фәриха

6. Бибигайшә 10.04 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

7. Габдулла 1.06 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Бибихәерниса

8. Мөхәммәтгариф 25.06 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал

9. Бибимәхбүбҗамал 1.07 — атасы Габдулла Мортаза улы, анасы Сәхипҗамал

10. Бибигалимә 11.07 — атасы Гыйззәтулла Габидулла улы, анасы Мәхбүбә

11. Гөлҗамал 17.07 — атасы Хәмидулла Халит улы, анасы Шәмсеҗамал

12. Солтанәхмәт 20.07 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Фатыйха

13. Бибишәмсиҗиһан 23.07 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибишәрифә

14. Бибинәфисә — 20.08 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

15. Гобәйдулла 25.08 — атасы Насыйбулла Габидулла улы, анасы Хәмдениса

16. Сәмигулла 26.08 — атасы Сәфиулла Һибәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

17. Гайфулла 30.08 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Бибимәгъръифә

18. Әхмәтгәрәй 15.09 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

19. Бибихәмдениса 29.10 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

20. Гайникамал 5.11 — атасы Габделхәлим Габделмәҗит улы, анасы Бәдыйгъҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Фәйзрахман 20.01 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

2. Гыйльметдин 31.01 — атасы Гыятдин Рәхмәтулла улы, анасы Зөхрә

3. Хуҗахмәт 2.03 — атасы Ибраһим Габделмәҗит улы, анасы Бибиәсма

4. Бибизөхрә 20.03 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

5. Сираҗетдин 31.03 — атасы Шәмсетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатиха

6. Мөхәммәтхафиз 29.04 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

7. Бибимаһиҗамал 25.05 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

8. Сабирҗан 25.05 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

9. Бибиәсма 7.06 — атасы Хәмидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фатиха

10. Фәхрибану 22.06 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Гай...

11. Закирҗан 5.07 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

12. Зәйнәпбикә 6.07 — атасы Габделхалит Хәсән улы, анасы Газизә

13. Гайнулла 30.07 — атасы Һибәтулла Зәйнулла улы, анасы Мәфтуха

14. Габидулла 12.08 — атасы Хәмидулла Гайнулла улы, анасы Гамиля

15. Гыйльметдин 16.08 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтша улы, анасы Газизә

16. Бибигарифәбану 22.08 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

17. Гайникамал 26.08 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

18. Рауфан (Раузан) 28.08 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гафифә

19. Бибимәхфүзә 6.09 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

20. Галимҗан 7.09 — атасы Мөхәммәткәрим Габделкәрим улы, анасы Фатыйма

21. Бибигарифәбану 7.09 — атасы Габделгалләм Габделмәҗит улы, анасы Фатыйма

22. Бибиһәдия 14.09 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

23. Сәләхетдин 28.09 — атасы Баһаветдин Габелмәннаф улы, анасы Хөсниҗамал

24. Бибимаһикамал 3.10 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

25. Мөхәммәтгариф 25.10 — атасы Мөхәммәтзариф Нәҗметдин улы, анасы Файзә

26. Гыйльмиҗамал 29.10 — атасы Шәмсетдин Габделмәннаф улы, анасы Хөсникамал

27. Миңнемулла 23.11 — атасы Гайнетдин Габделмәннаф улы, анасы Фа...

28. Җәләлетдин 8.12 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал

29. Миңнебикә 9.12 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Әшрәфниса

30. Габделмәннан 14.12 — атасы Габделгалим Габделнасыйр улы, анасы Газизә

31. Бибифариха 18.12 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

32. Мөхәммәтгали 22.12 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгъҗамал

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1880 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибигазизә 1.01 — атасы Габделвәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

2. Хөснетдин 15.01 — атасы Мөхәммәтхәсән Гыйззәтулла улы, анасы Гайнавал

3. Әсмабикә 25.01 — атасы Шәмсетдин Фәхретдин улы, анасы Хәерниса

4. Фәтхерахман 26.01 — атасы Габдрахман Габделмәннаф улы, анасы Сәрбиҗамал

5. Сәфәргали 28.01 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Бибихәдичә

6. Мәгъсүмҗан 12.02 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсеҗамал

7. Бибимаһибәдәр 13.02 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйльмиҗамал

8. Әхмәтгали 20.02 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә

9. Мәхүбҗамал 25.02 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Шәфкыйҗамал

10. Хәбибрахман 8.03 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһирә

11. Нәҗметдин 20.03 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

12. Бибисабира 23.03 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Бибимаһибәдәр

13. Габделкадыйр 25.03 — атасы Габделсабир Гамир улы, анасы Мәхбүбҗамал

14. Маһиҗамал 26.03 — атасы Габдесабир Габделхәким улы, анасы Бибишәрифҗамал

15. Гафифетдин 28.03 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Заһирә

16. Фәйзрахман 4.05 — атасы Габдрахман Әхмәт улы, анасы Шәмсеҗиһан

17. Гарифулла 23.05 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы Сәгадәтбану

18. Шәйхетдин 30.05 — атасы Фәхретдин Нәҗметдин улы, анасы Мәфтуха

19. Бибизөһрә 12.06 — атасы Әхсән Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

20. Бибихәбибҗәләл 25.06 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдыйгъҗамал

21. Бибизөләйха 29.06 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Бибигайшә

22. Мөхәммәтнәби 11.07 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә

23. Бибимаһируй 24.07 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

24. Хаҗиәхмәт 25.07 — атасы Нуриәхмәт Хисаметдин улы, анасы Бибигаҗбикамал

25. Бәдретдин 26.07 — атасы Фәхретдин Хөсәен улы, анасы Бибимөхибә

26. Бибикамилә 2.08 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

27. Бибинәфисә 5.08 — атасы Габдрахман Мөхәммәтрәхим улы, анасы Бибифәрбизә

28. Бибимәмдүхабанат 10.08 — атасы имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйма Сираҗетдин кызы

29. Бибифәридә 23.08 — атасы Муса Сәйфелмөлек улы, анасы Файзә

30. Бибимаһиәсма 25.08 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

31. Бибимаһитап 25.08 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйззелниса

32. Бибимайсуфа 15.10 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

33. Бәдретдин 17.11 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин, анасы Бибифәрхиҗамал

34. Бибиһәдия 1.12 — атасы Фазыләхмәт Хисаметдин улы, анасы Бибигалия

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибигафифә 4.01 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха

2. Фәхерниса 4.01 — атасы Таҗетдин Мәннаф улы, анасы Фатыйма

3. Гайникамал 8.02 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Мәгърифә

4. Маһикамал 8.02 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Мәгърифә

5. Мөхәммәтфатыйх 9.02 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

6. Бибикамилә 15.02 — атасы Мөхәммәтша Габделлатыйф улы, анасы Фатыйма

7. Гыйльман 22.02 — атасы Габделвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрә

8. Бибифәридә 24.02 — атасы Мөхәммәтсафа Габделхәким улы, анасы Фатыйма

9. Бибигарифәбану 29.02 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

10. Фәхретдин 15.03 — атасы Мифтахетдин Камалетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

11. Гайникамал 17.03 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхибкамал

12. Гыйльмениса 21.03 — атасы Гайнетдин Таһир улы, анасы Зөбәйдә

13. Гайникамал 11.04 — атасы Габделфәттах Габделхалик улы, анасы Маһиҗамал

14. Мөхәммәтгариф 11.04 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

15. Гарифәбану 21.04 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәт...

16. Гыйльмулла 13.06 — атасы Заһидулла Насыйбулла улы

17. Маһирә 3.07 — атасы Гобәйдулла Гыйбадулла улы

18. Гыйльметдин 5.08 — атасы Вәли Хәсән улы, анасы Камәр

19. Мөхәммәтгариф 5.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Фәйзулла улы, анасы Газизә

20. Мәхбүбҗамал 22.08 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Шәфкыйҗамал

21. Хөсниҗамал 12.09 — атасы мәгълүм түгел, анасы Хәбибҗәләл Рәхмәтулла кызы

22. Бәдыйгҗамал 18.09 — атасы Әгъзәм Әхтәм улы, анасы Хөсниҗамал

23. Бибинәсимә 22.09 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

24. Хәбибулла 24.09 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Мәхфүзә

25. Бибимәхфүзә 25.09 — атасы Габделнасыйр Хәсән улы, анасы Фатыйха

26. Гыйззәтбану 15.09 — атасы Нәҗметдин Габделваһап улы, анасы Газизә

27. Мөхәммәтхаҗи 23.10 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

28. Шакирҗан 1.11 — атасы Галимҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгадәтбану

29. Корбангали 3.11 — атасы Хәсән Галиәкбәр улы, анасы Шәрифәбану

30. Хөбҗамал 8.11 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗәләл

31. Сәләхетдин 6.12 — атасы Хөснетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатыйха

32. Фатыйма 7.12 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

33. Фәхриҗамал 12.12 — атасы Галим Хәким улы, анасы Мәхүбҗамал

34. Гыйлаҗетдин 19.12 — атасы Баһаветдин Мәннаф улы, анасы Хөсниҗамал

35. Якуб 24.12 — атасы Нәҗметдин Хөсәен улы, анасы Шәрифҗамал

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1881 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Галимулла 10.01 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Миңлеҗамал

2. Сәфәргали 15.01 — атасы солдат Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Гайниҗамал

3. Бибишәфыйга 19.01 — атасы Габделсаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

4. Бибихәдичә 6.02 — атасы Габделвәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

5. Фәсхетдин 15.02 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

6. Хәбибулла 16.02 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Маһрикамал

7. Галәветдин 18.02 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

8. Бибизарифа 20.02 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Мәхбүбҗамал

9. Миһриҗамал 20.03 — атасы Мөхәммәтшакир Габделвәли улы, анасы Бибимәгърифә

10. Гыйльман 3.04 — атасы Габделфәттах Гыйбадулла улы, анасы Бибигафифә

11. Бибифатыйма 28.03 — атасы Галиулла Габделвәли улы, анасы Бибилатыйфа

12. Сәләхетдин 30.04 — атасы Хәсән Гыйззәтулла улы, анасы Гайнавал

13. Мөхәммәтнәҗип 2.05 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Фатыймабану

14. Бибимәфтуха 3.05 — атасы Хөсәен Исмәгыйль улы, анасы Бибихәдичә

15. Мөхәммәтюныс 9.05 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

16. Муллагаян 10.05 — атасы Указной имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә мулла Габделгафур кызы

17. Әсхәтулла 10.06 — атасы Хәмидулла Халит улы, анасы Шәмсеҗамал

18. Әхмәтсадыйк 19.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Сәгыйт улы, анасы Гөлбану

19. Лотфулла 11.07 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Шәфкыйҗамал

20. Бибигайшә 15.07 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатыйма

21. Габделхәким 18.07 — атасы Сәйфелгабид Сәйф... улы, анасы Гөлфәй

22. Шәрәфетдин 1.08 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә

23. Мәгъсүмҗан 13.08 — атасы Һадиҗан Мөхәммәтшаһ улы, анасы Бибигазизә

24. Гарифәбану 22.08 — атасы Ибраһим Теләк улы, анасы Шәрифәбану

25. Шакирҗан 15.10 — атасы Габдрахман Габделмәннаф улы, анасы Бибисәрбиҗамал

26. Ибраһим 15.10 — атасы Әхсән Әгъзәм улы, анасы Латыйфа

27. Фәсхетдин 29.10 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизөләйха

28. Әхмәтгариф 20.11 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

29. Бибифәхерниса 25.11 — атасы Насыйбулла Габидулла улы, анасы Хәмдениса

30. Бибикәримә 27.12 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

31. Бибигөлҗамал 28.12 — атасы Мөхәммәтҗан Әхмәт улы, анасы Гайниҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Хәкимҗан 14.01 — атасы Мөхәммәтзакир Хисаметдин улы, анасы Хөсниҗамал

2. Мөхәммәтгали 15.01 — атасы Сапкулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

3. Сабирҗан 16.01 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсникамал

4. Сәфәргали 16.01 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

5. Гыйлемниса 17.01 — атасы мәгълүм түгел, анасы Фәхерниса Ибраһим кызы

6. Бибиәсма 23.01 — Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

7. Хөсниҗамал 29.01 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатыйха

8. Габделгазиз 30.01 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

9. Бибигалия 6.02 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

10. Гыйлембаян 7.02 — атасы Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

11. Бибигайшә 27.02 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә

12. Мөхәммәтсафа 13.03 — атасы Мөхәммәтзариф Нәҗметдин улы, анасы Файзә

13. Хөсәен 20.03 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Газизә

14. Зөһрәбану 3.04 — атасы Галимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

15. Зөһрәбану 13.05 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

16. Габделмәннаф 15.05 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Шәфыйга

17. Гарифә 3.06 — атасы Хәмидулла Гайнулла улы, анасы Камилә

18. Габдрахман 26.06 — атасы Хәкимҗан Ибраһим улы, Миһриҗамал

19. Зөхрәбану 3.07 — атасы Хәсән Әхсән улы

20. Сәләхетдин 25.07 — атасы Нәҗметдин Сәгадетдин улы

21. Бибиәсма 26.07 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Бикҗан

22. Гайникамал 10.08 — атасы Сафиулла Нигъмәтулла улы, анасы Маһикамал

23. Хәкимҗан 13.08 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

24. Заһидулла 21.08 — атасы Хәбибулла Зәйнулла улы, анасы Фәхерниса

25. Гайникамал 7.09 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәбану

26. Бибинәсимә 10.09 — атасы Таҗетдин Гайнетдин улы, анасы Фатыйха

27. Әхмәтгали 4.10 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгъҗамал

28. Фәйзрахман 10.10 — атасы Габделгалләм Габделмәҗит улы, анасы Фатыйха

29. Бибимәхфүзә 16.10 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Бибиәсма

30. Мифтахетдин 31.10 — атасы Гайнетдин Сираҗетдин улы, анасы Зөләйха

31. Исмәгыйль 1.11 — атасы Хөснетдин Нәҗметдин улы, анасы Гыйлемҗамал

32. Хәбибулла 27.11 — атасы Иябашның Заһидулла Әхмәт улы, анасы Нәфисә

33. Маһикамал 1.12 — атасы Габделгани Габдулла улы, анасы Мәхбүбҗамал

34. Бибинәфисә 10.12 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал

35. Габделгани 11.12 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

36. Нигъмәтҗан 12.12 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

37. Мөхәммәтгали 13.12 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

38. Бибинәсимә 15.12 — атасы Гыйззәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Нәфисә

Имам Мөхәммәтгариф мулла Габдулла улы.

1882 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Әхмәтнәби 8.01 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Нәзифә

2. Бибигалимә 18.01 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатиха

3. Фәсхетдин 22.01 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизаһирә

4. Бибимаһиәсма 23.01 — атасы Габдесабир Гамир улы, анасы Гайнихәят

5. Бибихәерниса 24.01 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

6. Җофарбикә 5.02 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Хәерниса

7. Гыйлемҗамал 11.02 — атасы Габделхәким Габделмәҗит улы, анасы Бибибәдыйгъҗамал

8. Мөхәммәтгайнан 19.03 — атасы Габдрахман Гобәйдулла улы, анасы Бибизаһирә

9. Шәрифҗамал 2.04 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибифәрхиҗамал

10. Мөхәммәтсафа 12.04 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Минсафа

11. Мәймүнәбану 17.05 — атасы солдат Габдрахман Габделхалик улы, анасы Бибифазыйлабану

12. Әхмәтганбар 6.06 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатиха

13. Гафифетдин 10.06 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйззелниса

14. Кәримулла 12.06 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Шәфкыйҗамал

15. Сәгадәтбану 18.06 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Шәрифҗамал

16. Гыйззәтбану 12.07 — атасы Шәрәфетдин Хисам улы, анасы Бибизөләйха

17. Сәгадәтбану 15.07 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Маһибәдәр

18. Бибигыйлемвафа 28.07 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы

19. Шәмсетдин 10.08 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

20. Минһаҗетдин 17.09 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

21. Миңлеҗамал 11.10 — атасы билетлы солдат Мөхәммәтгали Мөхәммәтвәли улы, анасы Гайниҗамал

22. Гарифәбану 20.10 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

23. Бәдретдин 22.10 — атасы отставной солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

24. Касыймхан 23.10 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсеҗамал

25. Хәйрулла 30.10 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы Сәгадәтбану

26. Хәмидхисал 7.11 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗибкамал

27. Габделкотдус 12.11 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Фатыйма

28. Җәләлетдин 15.11 — атасы Фәхретин Нәҗметдин улы, анасы Мәфтуха

29. Бибитайбә 20.11 — атасы билетлы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Мәлүфә

30. Бибимаһризифа 26.12 — атасы билетлы солдат Мифтахетдин Сәгадетдин улы, анасы Бибимаһирә

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибихәкимә 5.01 — атасы Габделнасыйр Хәсән улы, анасы Фатиха
2. Солтангали 10.01 — атасы Габделвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрә
3. Галимулла 11.01 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга
4. Бибифатыйма 20.01 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Фәризә
5. Мөхәммәтйосыф 30.01 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха
6. Сәмигулла 27.02 — атасы Хәлилулла Хәбибулла улы, анасы Фаизә
7. Гыйльмулла 10.03 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфуза
8. Маһишәрәф 29.03 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Гайшә
9. Бибикәримә 12.04 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә
10. Галимулла 2.06 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Мәхфуза
11. Гыйльмулла 14.06 — атасы Шәмсетдин Мәннаф улы, анасы Хөсникамал
12. Мөхәммәтгариф 15.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәҗит улы, анасы Шәрифә
13. Мөхәммәтсадыйк 30.06 — атасы Мөхәммәтхәсән Әхсән улы, анасы Гыйzzәтбану
14. Мөхәммәтйосыф 28.07 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Әшрәфниса
15. Галимҗан 11.08 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал
16. Бибиниса 11.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса
17. Бибинәсимә 4.10 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

18. Бибигарифәбану 15.10 — атасы Рәхимҗан Әхмәтхан улы, анасы Шәрифә

19. Хисаметдин 21.10 — атасы Хәмидулла Гайнулла улы, анасы Латыйфа

20. Бибинәсимә 5.11 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

21. Нигъмәтҗан 11.11 — атасы Әхмәтхан Сәрби улы, анасы Әсхәбҗамал

22. Әхмәтгали 14.11 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Фәризә

23. Бибигарифәбану 1.12 — атасы Шаһимәрдан Әхмәтша улы, анасы Гыйззәтбану

24. Шәмсеҗамал 12.12 — атасы Хәсән Галиәкбәр улы, анасы Шәрифәбану

25. Фәйзрахман 24.12 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

26. Фәйзелмәннан 24.12 — атасы Габделгалим Габделнасыйр улы, анасы Газизә

27. Хәдичә 27.12 — атасы Гали Вәли улы, анасы Хәбибҗамал

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1883 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Шәйхетдин 3.01 — атасы Шәмсетин Фәхретдин улы, анасы Хәерниса

2. Әхмәтгазиз 16.01 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Нәфисә

3. Бибимәүлиха 17.01 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

4. Гайниҗамал 5.03 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибифәрхиҗамал

5. Бибимаһиәсма 18.03 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдигъкамал

6. Әхмәтвафа 22.03 — атасы билетлы солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхибкамал

7. Закирҗан 25.03 — атасы билетлы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

8. Өммегөлсем 3.05 — атасы отставной солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Гайшәбикә

9. Гөлбикә 3.05 — атасы Муса Сәйфелмөлек улы, анасы Бибифаизә

10. Бибишәмсеруй 23.05 — атасы Баһаветдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйльмиҗамал

11. Бибимаһиәсма 24.05 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Бибихөсниҗамал

12. Гайникамал 10.07 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Маһикамал

13. Бибимаһиәсма 15.07 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

14. Бибигарифә 1.08 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Мәгърифә

15. Мөхәммәтзакир 4.09 — атасы Исмәгыйль Әхмәт улы, анасы Бибизөләйха

16. Исмәгыйль 10.09 — атасы Ибраһим Теләк улы, анасы Шәрифәбану

17. Бибизәкия 20.09 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Нәзифә

18. Бибимаһирә 30.09 — атасы Фазыләхмәт Хисаметдин улы, анасы Бибигалия

19. Нурияздан 5.10 — атасы Габдрахман Габделмәннаф улы, анасы Сәрбиҗамал

20. Бибигайшәбикә 6.10 — атасы Габдесабир Гамир улы, анасы Гайнихәят

21. Бибигалимә 10.10 — Идрис Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

22. Гайникамал 30.10 — атасы Мөхәммәтшакир Мөхәммәтвәли улы, анасы Мәхбүбҗамал

23. Бибикамилә 6.11 — атасы Габдесаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатиха

24. Сәфәргали 25.11 — атасы Габдевәли Габделхалик улы, анасы Бибигайшә

25. Бибигалимә 30.11 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Фәрхениса 5.01 — атасы Габделнасыйр Габделхалик улы, анасы Маһиҗамал

2. Гыйлембаян 13.01 — атасы Заһидулла Нигъмәтулла улы, анасы Латыйфа

3. Нәсимә 28.01 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтша улы

4. Гайнихәят 1.02 — атасы Әхмәдулла Гәйнулла улы, анасы Хәбибҗамал

5. Гаҗибкамал 11.02 — атасы Мөхәммәтхәниф Сәгыйт улы, анасы Сәхибкамал

6. Мөхәммәтхафиз 17.02 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

7. Мөхәммәтсафа 28.02 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсникамал

8. Гарифҗан 6.03 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

9. Муллагалим 14.03 — атасы Габделнасыйр Хәсән улы, анасы Фатиха

10. Габдулла 18.03 — атасы Таҗетдин Мәннан улы, анасы Фатыйма

11. Зөһрә 26.03 — атасы Гайнетдин Таһир улы, анасы Зөбәйдә

12. Закирҗан 24.05 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

13. Сәгадәтбану 1.06 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гафифәбану

14. Маһирә 17.06 — атасы Баһаветдин Мәннаф улы, анасы Хөсниҗамал

15. Фазылҗан 13.08 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

16. Нурсия 19.08 — атасы Хәмидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фатыйма

17. Бибикамал 21.08 — атасы Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Гаҗбикамал

18. Нигъмәтҗан 24.08 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Газизә

19. Бибифәридә 23.09 — атасы Зариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

20. Сәләхетдин 29.09 — атасы Гайнетдин Мәннаф улы, анасы Сәхибҗамал

21. Гайниҗамал 12.10 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

22. Хәбибрахман 20.10 — атасы Рәхимҗан Әхмәтхан улы, анасы Шәрифәбану

23. Мәхбүбҗамал 21.10 — атасы Әгъзәм Әхтәм улы, анасы Хөсниҗамал

24. Бибифәридә 1.11 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

25. Гайникамал 5.11 — атасы Закир Хисаметдин улы, анасы Хөсниҗамал

26. Маһисәрвәр 7.11 — атасы Нәҗметдин Сәгадетдин улы, анасы Мәүлиха

27. Бибифаизә 17.11 — атасы Таҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Фатиха

28. Гыйззәтбану 20.11 — атасы Галимҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

29. Сәләхетдин 23.11 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатыйма

30. Нургали 9.12 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифәбану

31. Бибимәчтүрә 30.12 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфуза

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1884 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Гарифулла 7.01 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Минҗамал

2. Фәсхетдин 27.02 — атасы Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Бибишәфкыйҗамал

3. Бибизәкия 3.03 — атасы Һадиҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигазизә

4. Гыйлаҗетдин 3.03 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

5. Сәгадәтбану 5.05 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Фатыймабану

6. Госман 17.05 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Шәмсиҗамал

7. Һадиҗан 24.05 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Бибикамилә

8. Галимулла 24.05 — атасы Галиулла Габделвәли улы, анасы Бибилатыйфа

9. Сәләхетдин 8.06 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизаһирә

10. Маһибәдәр 8.06 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин улы, анасы Фәрхиҗамал

11. Мөхәммәтгариф 9.06 — атасы Мөхәммәтфатих Мөхәммәтлатыйф улы, анасы Гарифәбану

12. Бибиҗамал 21.06 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

13. Бибизарифа 24.06 — атасы Габделкәбир Габделнасыйр улы, анасы Бибихөбәйбә

14. Гыйматдин 5.07 — атасы Фәхретдин Габдерәшит улы, анасы Хәерниса

15. Бибигарифә 18.07 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Зөләйха

16. Бибифатиха 12.08 — атасы Фәхертдин Нәҗметдин улы

17. Кашафетдин 15.08 — атасы Мөхәммәтгали Фәхертдин улы, анасы Хәдичә

18. Шәхрибану 16.08 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдыйгъҗамал

19. Шәмсеруй 2.09 — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәһбүбҗамал

20. Мөхәммәтзакир 5.09 — атасы мәгълүм түгел, анасы Бәдриҗамал Шәмсетдин кызы

21. Сираҗетдин 6.09 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхертдин улы, анасы Бибигайшә

22. Бибикамилә 15.10 — атасы Нуриәхмәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗибкамал

23. Бибизәйнәпбикә 16.10 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

24. Галиулла 19.10 — атасы солдат Минһаҗетдин Сәгадетдин улы, анасы Шәһидә

25. Мөхәммәтзариф 8.11 — атасы солдат Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Вазыйфа

26. Әхмәтнәби 12.11 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Бибимәлүфә

27. Идрис 15.11 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибигафифә

28. Фәсхетдин 16.11 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Бибишәрифә

29. Әхмәтҗан 22.12 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

30. Хәмдениса 23.12 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Фазылниса

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Сәләхетдин 1.01 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

2. Гарифҗан 2.01 — атасы Мөхәммәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Нәфисә

3. Хәкимҗан 20.01 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатиха

4. Бибимаһикамал 6.03 — атасы Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

5. Шәмсебану 7.03 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

6. Гафифетдин 9.04 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

7. Бибинәсимә 4.05 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал

8. Фәхриҗамал 12.05 — атасы Әхмәтҗан ... улы, анасы Әсхәбҗамал

9. Мөхәммәтхафиз 23.05 — атасы Әхмәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

10. Гайфулла 18.06 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфига

11. Бибифатыйма 22.06 — атасы Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Латыйфа

12. Гаҗибкамал 29.06 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдигъҗамал

13. Фәхриҗамал 30.06 — атасы Мифтахетдин Камалетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

14. Шакирҗан 8.07 — атасы Әхмәтҗан Әмин улы, анасы Фәрзәнә

15. Миргали 30.07 — атасы Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

16. Хәерниса 31.07 — атасы Хәбибулла Зәйнулла улы, анасы Фәхерниса

17. Гыйльмиҗамал 17.08 — атасы Гайнетдин Сираҗетдин улы, анасы Зөләйха

18. Маһитап 5.09 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

19. Маһикамал 7.09 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Бибиәсма

20. Сабирҗан 25.09 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

21. Бибифатыйма 27.09 — атасы Габделнасыйр Хәсән улы, анасы Фатиха

22. Бибикамал 3.10 — атасы Сафиулла Нигъмәтулла улы, анасы Маһикамал

23. Бибимаусуфа 8.10 — атасы Ибраһим Хөснетдин улы, анасы Мәхфуза

24. Бибизәкия 30.11 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

25. Гафифетдин 3.12 — атасы Ибраһим Гайнетдин улы, анасы Гайшә

26. Бибизәкия 5.12 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

27. Гөлзәйнәп 6.12 — атасы Габделвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрә

28. Фәтхулла 8.12 — атасы Гыйбадулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөһрә

29. Фәхриҗамал 13.12 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Саҗидә

30. Бибимәһфүзә 31.12 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Шәрифҗамал

Имам Мөхәммәтсадыйк Габдулла улы.

1885 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибизөһрә 10.01 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

2. Нурмөхәммәт 16.01 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатиха

3. Әхмәтгали 22.01 — атасы солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхибкамал

4. Бибифахирә 25.01 — атасы Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәридә

5. Фәйзрахман 26.01 — атасы солдат Габдрахман Габделхалик улы, анасы Бибифазыйлабану

6. Габделгалим 1.03 — атасы Габделхәким Габделмәҗит улы, анасы Бәдыйгъҗамал

7. Шәмсеҗиһан 3.03 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатиха

8. Гыйззәтбану 7.03 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлшә

9. Сәгыйтҗан 8.03 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибишәрифә

10. Бибимәрьямбикә 30.03 — атасы Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйма

11. Бибизакирә 25.03 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйззелниса

12. Бибифәхриҗамал 12.04 — атасы Хәлилулла Бикчәнтәй улы, анасы Фәрхиҗамал

13. Ризван 3.05 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Маһибәдәр

14. Бибигарифәбану 3.05 — атасы солдат Гыйззәтулла Фәйзулла улы, анасы Гөлҗамал

15. Габбас 11.05 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы, анасы Бәдрисафа

16. Гыйззәтбану 20.06 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

17. Сөнгатулла 30.06 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы Сәгадәтбану

18. Бибифәхриҗамал 10.08 — атасы солдат Мөхәммәтгали Мөхәммәтвәли улы, анасы Бибигайниҗамал

19. Заһидулла 25.08 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимаһикамал

20. Җәләлетдин 29.08 — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

21. Фәйзрахман 20.08 — атасы Габдрахман Габдулла улы, анасы Бибисәгыйдә

22. Бибиһәдия 30.08 — атасы Габделфәттах Габделмоталип улы, анасы Хәерниса

23. Бибизарифа 1.10 — атасы Ихсан Әхтәм улы, анасы Бибилатыйфа

24. Гайса 2.10 — атасы Муса Сәйфелмөлек улы, анасы Бибифаизә

25. Хәбибрахман 22.10 — атасы Габдрахман Мөхәммәтрәхим улы, анасы Бибифәризә

26. Гайнетдин 29.10 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Минһаҗетдин 3.01 — атасы Нәҗметдин Габделмәннан улы, анасы Сәхибкамал

2. Бибизәйнәп 11.01 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайшәбану

3. Бибиәсма 19.01 — атасы Хөснетдин Нәҗметдин улы, анасы Хәбибҗамал

4. Бибифәридә 4.02 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

5. Хәбибҗамал 9.02 — атасы Мөхәммәтгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

6. Мөхәммәтсадыйк 23.02 — атасы Бикмөхәммәт Әлмөхәммәт улы, анасы Мәһфүзә

7. Бибифәридә 5.02 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

8. Бибисабира 25.03 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Газизә

9. Бибикамилә 8.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

10. Бибигарифәбану 30.04 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха

11. Бибинәгыймә 12.05 — атасы Гыйззәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Нәфисә

12. Гарраф 11. 07 — атасы Хөснетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

13. Бибимаһруй 2.08 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

14. Хөснетдин 6.09 — атасы Баһаветдин Габделмәннан улы, анасы Хөсниҗамал

15. Бибиәсма 7.09 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтша улы, анасы Газизә

16. Бибишәфыйга 25.09 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

17. Мөхәммәтҗан 1.10 — атасы Галимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

18. Бибисәйдәбикә 10.10 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы

19. Сәләхетдин 11.10 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы

20. Әхмәтҗан 18.10 — атасы Галимҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

21. Бибиһәдия 19.10 — атасы Мөхәммәтзариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

22. Бибихәдичә 26.10 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

23. Бибигарифәбану 27.10 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәҗит улы, анасы Шәрифәбану

24. Бибимәхфүзә 15.11 — атасы Хөсәен Гыйматдин улы, анасы Мәрфуга

25. Сабирҗан 15.11 — атасы Габделгалим Габделнасыйр улы, анасы Газизә

26. Бибифазыйла 25.11 — атасы Хәмидулла Гыйзәтулла улы, анасы Фатыйма

27. Габделмәннан 15.12 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал

28. Мөхәммәтвафа 16.12 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсникамал

29. Бибифазыйла 17.12 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1886 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Шәйхетдин 3.01 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Бибишәрифә
2. Сәләхетдин 1.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Сәгыйт улы, анасы Бибигөлбану
3. Бибисабира 15.01 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Бибихәдичә
4. Низаметдин 2.02 — атасы Шәмсетдин Фәхретдин улы, анасы Бибихәерниса
5. Бибизөбәйдә 14.02 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Бибигайшә
6. Бибимәчтүрә 21.02 — атасы Габдрахман Габделмәннаф улы, анасы Бибисәрбиҗамал
7. Бибикәримә 22.02 — атасы Әхмәтситдыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә
8. Сәгадәтбану 1.03 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма
9. Хәйретдин 1.03 — атасы солдат Шәрәфетдн Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма
10. Бибиһәдия 1.03 — атасы Әхмәтҗан Әлмөхәммәт улы, анасы Бибикамилә
11. Бибитайбә 4.03 — атасы Мөхәммәтгали Фәхретдин улы, анасы Бибихәдичә
12. Мөхәммәтюныс 9.07 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма
13. Гыйматдин 22.07 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхертдин улы, анасы Гайшәбикә
14. Бибисәгыйдәбану 30.07 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану
15. Тимергали 13.08 — атасы солдат Мөхәммәтгали Мөхәммәтвәли улы, анасы Гайниҗамал
16. Мөхәммәтситдыйк 13.08 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә
17. Фазылҗан 15.08 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы
18. Мәрьямбану 20.08 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

19. Гыйлембану 6.0 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

20. Һадиҗан 10.09 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибишәрифәбану

21. Габделкадыйр 12.09 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал

22. Бибифатыйма 12.09 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтшәриф улы, анасы Хөсниҗамал

23. Бибифахирә 25.09 — атасы Габделсаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйха

24. Бибикәримә 5.10 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗибкамал

25. Гыйззәтулла 18.10 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимаһикамал

26. Габделхак 25.10 — атасы Габделсабир Гамир улы, анасы Гайнихәят

27. Бибихәбибҗамал 30.10 — атасы солдат Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мөхибҗамал

28. Госман 27.11 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтситдыйк улы, анасы Бибифатиха

29. Бибигазизәбану 5.12 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлшан

30. Габделсаттар 8.12 — атасы Габделсабир Габделхәким улы, анасы Шәрифҗамал

31. Сәләхетдин 23.12 — атасы Гафифетдин Баһаветдин улы, анасы Бибигалимә

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибигыйлемвафа 11.01 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Бикчан

2. Бибигарифәбану 24.01 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

3. Бибифәридә 25.01 — атасы Гаделҗаббар, Габделхалит улы, анасы Гайнекамал

4. Гыйльмулла 14.03 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗамал

5. Мөхәммәтнәби 28.03 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдыйгъҗамал

6. Шәмсетдин 4.04 — атасы Мифтахетдин Камалетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

7. Сәхибҗамал 7.04 — атасы Гобәйдулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфүзә

8. Гыйльмулла 12.04 — атасы Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөләйха

9. Сәләхетдин 4.05 — атасы Хөснетдин Нәҗметдин улы, анасы Хәбибҗамал

10. Хәбибҗамал 23.05 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы анасы Сәхибкамал

11. Гайникамал 27.05 — атасы Әхмәтҗан Сәрби улы, анасы Әсхәбҗамал

12. Әхмәтгәрәй 29.05 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсникамал

13. Бибимаһирә 31.05 — атасы Һибәтулла Әхтәм улы, анасы Фатиха

14. Гафифетдин 1.06 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гафифә

15. Исмәгыйль 12.06 — атасы Ибраһим Хөснетдин улы, анасы Мәхфүзә

16. Бибизарифа 13.06 — атасы Гыйлаҗетдин Гайнетдин улы, анасы Камилә

17. Әхмәтнәби 25.06 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

18. Сәйфетдин 26.06 — анасы Шәмсеҗамал Сайфелгабид кызы

19. Гарифулла 7.07 — атасы Заһидулла Нигъмәтулла улы

20. Мөхәммәтнәҗип 10.07 — атасы Сафиулла Бикбау улы, анасы Газизә

21. Әхмәтвәли 18.07 — атасы Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Латыйфа

22. Фәйзрахман 19.07 — атасы Рәхимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Шәрифәбану

23. Ибраһим 28.07 — атасы Таҗетдин Габделмәннаф улы, анасы Фатыйма

24. Бибизәкия 7.08 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

25. Фазылҗан 8.08 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

26. Мәгъсүмҗан 8.08 — атасы Мөхәммәтзакир Хисаметдин улы, анасы Хөсниҗамал

27. Хәбибрахман 9.08 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Гайшә

28. Фәхриниса 11.08 — атасы Хөсәен Мөхәммәтрәхим улы, анасы Фатиха

29. Бибимаһисәрвәр 18.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

30. Бибисәрвәр 22.08 — атасы Габделнасыйр Габделхалит улы, анасы Маһиҗамал

31. Әхмәтҗан 4.09 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатиха

32. Фәтхулла 20.09 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

33. Бибимаһруй 20.09 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдриҗамал

34. Мөхәммәтгариф 23.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Габделмәҗит улы, анасы Фатиха

35. Гыйлемҗамал 5.10 — атасы Габделгалим Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

36. Бибигайшә 25.10 — атасы Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

37. Бибисәйдә 8.11 — атасы Гатиятулла Рәхмәтулла улы, анасы Гафифә

38. Мөхәммәтсадыйк 18.11 — атасы Мөхәммәтхәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

39. Бибихәкимә 27.11 — атасы Габделкар (саттар) Ибраһим улы, анасы Бибиәсма

40. Бибигазизә 1.12 — атасы Нурмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Мәргубә

41. Бибисабира 5.12 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәткәрим улы, анасы Шәрифә

42. Бибихәзинә 12.12 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

Имам Гариф Габдулла улы.

1887 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Фәхрениса 12.01 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Заһирә

2. Йосыфҗан 15.01 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Фазылниса

3. Маһиәсма 16.01 — атасы Габделмәннаф Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

4. Галәветдин 27.01 — атасы Баһаветдин Шәмсетдин Ваһап улы, анасы Бибимаһриҗамал

5. Саҗидә 2.02 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Зөләйха Халит Хәбибулла улының кызы

6. Бибихәдичә 25.02 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

7. Мөхәммәтсаттар 27.03 — атасы Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Фазылниса

8. Госман 28.03 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Гайшә

9. Мөхәммәтситдыйк 16.04 — атасы Сираҗетдин Фәхертдин улы, анасы Фәрхиҗамал

10. Сибгатулла 22.04 — атасы Фатхулла Сәгыйт улы, анасы Мәгърифә

11. Шәмсеҗиһан 16.05 — атасы Габдулла Мортаза улы, анасы Сәхипкамал

12. Зөһрәбану 25.05 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Бибифатыймабану

13. Гарифулла 28.05 — атасы Галиулла Габделвәли улы, анасы Латыйфа

14. Шаһимәрдан 10.07 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Бибимаһибәдәр

15. Бибигалия 8.08 — атасы Һадиҗан Мөхәммәтша улы, анасы Газизә

16. Бибитайбә 4.09 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

17. Шәрифҗамал 13.10 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Маһриҗамал

18. Сабирҗан 19.10 — атасы Әхмәтгали Исмәгыйль улы, анасы Гыйльмивафа

19. Бибиәсма 20.10 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы, анасы Бәдрисафа

20. Бәхринавал 30.10 — атасы Әхмәтҗан Исмәгыйль улы, анасы Бибишәмсеҗамал

21. Хөснетдин 30.10 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәрифә

22. Маһруй 31.10 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

23. Солтанәхмәт 20.11 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Бибигаҗибкамал

24. Гафифетдин 25.11 — атасы Баһаветдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатиха

25. Мөхәммәтнәби 4.12 — атасы солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхипкамал

26. Гайнан 19.12 — атасы солдат Габдрахман Габделхалик улы, анасы Бибифазыйлабану

27. Маһиәсма 28.12 — атасы Габделхәким Габделмәҗит улы, анасы Бәдыйгъҗамал

28. Касыймхан 28.12 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдыйгъкамал

29. Маһисәрвәр 30.12 — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Хәкимҗан 5.01 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыймадетдин улы, анасы Бибигафифә
2. Фәрхебикә 6.02 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә
3. Гаязетдин 5.03 — атасы Гайнетдин Габделкәрим улы, анасы Маһиҗамал
4. Шәйхетдин 2.04 — атасы Сираҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Хөббениса
5. Хәкимҗан 1.05 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал
6. Гафифетдин 2.05 — атасы Гайнетдин Закир улы, анасы Зөбәйдә
7. Маһирә 3.05 — атасы солдат Бикмөхәммәт Ишмөхәммәт улы, анасы Мәхфүзә
8. Гыйлемниса 12.05 — атасы Хәбибулла Зәйнулла улы, анасы Фәхерниса
9. Фәриха 30.05 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәтша улы, анасы Гарифә
10. Сәләхетдин 10.06 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайшә
11. Габделхәким 11.06 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал
12. Гарифҗан 21.06 — атасы Әгъзәм Әхтәм улы, анасы Хөсниҗамал
13. Гарифулла 8.07 — атасы Хәлилулла Хәбибулла улы, анасы Фатиха
14. Бибимаһирә 5.08 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса
15. Мөхәммәтнәҗип 5.07 — атасы Таҗетдин Фәхертдин улы, анасы Гарифәбану
16. Фәриха 15.09 — атасы Заһидулла Нигъмәтулла улы, анасы Латыйфа
17. Газизәбану 28.09 — атасы Мөхәммәткәрим Габделвәли улы, анасы Шәрифҗамал
18. Гайнан 2.10 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

19. Ләйлиҗамал 18.10 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхипкамал

20. Бибигалия 8.11 — атасы Мөхәммәтзариф Нәҗметдин улы, анасы Файзә

21. Әхмәтнәби 21.11 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Мәхбүбҗамал

22. Нигъмәтҗан 21.12 — атасы Әхмәтҗан Әмин улы, анасы Фәрзәнә

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1888 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибигәсимә 1.01 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма

2. Габделсалих 10.01 — атасы Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйма

3. Бибимәхбүбҗамал 15.02 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал

4. Бибисәгыйдәбану 30.03 — атасы Рәхмәтулла Фәтхулла улы, анасы Сәгадәтбану

5. Сәләхетдин 15.05 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Әмирхан

6. Бибимәхбүбҗамал 20.05 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

7. Мөхәммәтгали 2.06 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла Фәйзулла улы, анасы Нәзифә

8. Мөхәммәтзакир 29.06 — атасы солдат Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мөхибҗамал

9. Мөхәммәтгазиз 14.07 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Мәлүфә

10. Мөхәммәтзәкиҗан 22.07 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Бибикамилә

11. Бикмөхәммәт 30.07 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

12. Минһаҗетдин 5.08 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

13. Маһимөнәвәрә 17.09 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Сафа улы, анасы Маһитап

14. Бибифәрхәнә 30.09 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Бибимәфруха

15. Бибифәрдәнә 1.10 — атасы Шәмсетдин Фәхретдин улы, анасы Хәйрениса

16. Мөхәммәтхаҗи 17.10 — атасы Мөхәммәтхәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибимаһирә

17. Гыйззәтбану 23.10 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибишәрифә

18. Габделгани 30.10 — атасы солдат Габделгалим Габделлатыйф улы, анасы Фәхриҗамал

19. Бибишәмсенаһар 5.11 — атасы солдат Хәлилулла Вәли улы, анасы Хөсникамал

20. Бибигазизә 21.11 — атасы солдат Әхмәди Латыйф улы, анасы Бибифәрбаза

21. Бибифатиха 4.12 — атасы Хәкимҗан Әхмәтша улы, анасы Бибибәдрисафа

22. Бибигазизәбану 29.12 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибишәрифҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Хөбҗамал 24.01 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

2. Сәләхетдин 7.03 — атасы Арпашның Сәгадетдин Ибраһим улы, анасы Гайникамал

3. Зөһрәбану 12.03 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

4. Гөлбикә 21.03 — атасы Мөхәммәтвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрә

5. Бибиҗамал 21.03 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәһфүзә

6. Зәйнәпбикә 23.03 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗамал

7. Гыйлаҗетдин 8.04 — атасы Баһаветдин Габделмәннан улы, анасы Хөсниҗамал

8. Мәзуфа 22.04 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Бикҗан

9. Шәмсеҗамал 9.05 — атасы Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

10. Бибимаһирә 25.05 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

11. Гарифәбану 4.06 — атасы Әхмәтҗан Гыймадетдин улы, анасы Гафифә

12. Гөлҗиһан 13.06 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Мәһбүбҗиһан

13. Маһишәрәф 13.06 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Гайшә

14. Бибиҗамал 14.06 — атасы Сираҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Шәрифҗамал

15. Бибимәчтүрә 17.06 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

16. Һадиҗан 24.06 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

17. Мөхәммәтнәҗип 12.07 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәйрелниса

18. Әхмәтнәби 16.07 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Хәдичә

19. Сәләхетдин 20.08 — атасы Шәмсетдин Мөхәммәтшаһ улы, анасы Газизә

20. Габделхәким 29.08 — атасы Габделнасыйр Габделхалит(к) улы, анасы Маһиҗамал

21. Фәйзрахман 5.09 — атасы Мөхәммәтзариф Габделвахит улы, анасы Бибифатиха

22. Шакирҗан 10.09 — атасы Әхмәтхан Сәрбиҗамал улы, анасы Әсхәбҗамал

23. Сәләхетдин 14.09 — атасы Исмәгыйль Гайнулла улы, анасы Фатиха

24. Бибинәсимә 14.09 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

25. Галәметдин 29.09 — атасы Гыйлаҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

26. Бибизөһрәбану 30.09 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайшә

27. Бибигыйлембану 16.10 — атасы Рәхимҗан Әхмәтхан улы, анасы Шәрифәбану

28. Гыйльмулла 1.09 — атасы Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

29. Бибинәсимә 14.11 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

30. Бибигалимә 10.12 — атасы Гыйззәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Нәфисә

31. Минһаҗетдин 14.12 — атасы Хөсәен Бикмөхәммәт улы, анасы Зөһрәҗан

32. Хәкимҗан 19.12 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

33. Бибимаһирә 25.12 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

34. Әхмәтгәрәй 30.12 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатиха

35. Бибинәсимә 30.12 — атасы Хәмидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фатыйма

Имам Гариф Габдулла улы.

1889 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Дилшатбану 1.01 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлшатбану
2. Фәсәхәтбану 17.01 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Бибихәдичә
3. Гафифетдин 26.02 — атасы Мөхәммәтхафиз Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма
4. Мөхәммәтмөслим 15.03 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтситдыйк улы, анасы Бибифатыйма
5. Гафифетдин 28.03 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гайшәбикә
6. Габделкотдус 3.04 — атасы Ильяс Шәмсетдин Әмирхан улы, анасы Гайшәбикә
7. Тимергали 22.04 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди Габдрәшит улы, анасы Шәмсениса
8. Нургайнан 5.05 — атасы Габделфәттах Габделмоталлап улы, анасы Хәйрениса
9. Шакирҗан 1.06 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы, анасы Гайшә
10. Фәхрениса 15.06 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Бибифазылниса
11. Гайшәбикә 17.06 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма
12. Асылбикә 25.06 — атасы Фәхретдин Габдрәшит улы, анасы Сәхипҗамал
13. Бибикамал 16.07 — атасы солдат Габделгалләм Габделмәҗит улы, анасы Бәдигъҗамал
14. Миңлебикә 5.08 — атасы солдат Гарифҗан Халит улы, анасы Хөббениса
15. Бибигафия 7.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан Зәйнулла улы, анасы Бибисафия
16. Бибимаһикамал 13.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Сабит улы, анасы Гайниҗамал
17. Һадиятулла 15.08 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Маһриҗамал
18. Гафифәбану 14.09 — атасы солдат Габдрахман Габделхалик(т) улы, анасы Фазыйлабану

19. Бибинәзифә 22.09 — атасы Фәтхулла Сәгыйт улы, анасы Бибимәгърифә

20. Бибихәйрениса 12.11 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимаһикамал

21. Бибимаһибәдәр 15.11 — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

22. Маһибәдриҗамал 20.11 — атасы Баһаветдин Шәмсетдин улы, анасы Бибимаһриҗамал

23. Бибитайбә 25.11 — атасы Габделсаттар Сәгадетдин улы, анасы Бибифатиха

24. Бибимаһисәрвәр 28.11 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Бибимаһирә

25. Таҗетдин 3.12 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Бибишәрифә

26. Мөхәммәтнәби 5.12 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дилшатбану

27. Галәветдин 10.12 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Заһидә

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибикәримә 5.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

2. Бибимәхфүзә 10.01 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

3. Бибихәдичә 13.11 — атасы Гыйззәтулла Һибәтулла улы, анасы Әсма

4. Шаһимулла 13.01 — атасы Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөләйха

5. Фазылҗан 13.01 — атасы Хәлилулла Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Фатиха

6. Гарифәбану 20.01 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

7. Шәмсебану 21.01 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсникамал

8. Әхмәтҗан 27.01 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхипкамал

9. Мөхәммәтзариф 12.02 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдигъҗамал

10. Мөхәммәтситдыйк 13.02 — атасы Бикмөхәммәт Ишмөхәммәт улы, анасы Мәхфүзә

11. Бибигарифәбану 22.02 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха

12. Габидулла 4.03 — атасы Һибәтулла Әхтәм улы, анасы Фатиха

13. Хөснетдин 5.03 — атасы Хөсәен Гимадетдин улы, анасы Мәрфуга

14. Зәйнәпбикә 26.03 — атасы Габделгалим Габделнасыйр улы, анасы Газизә

15. Хәкимҗан 26.05 — атасы Габделгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

16. Мөхәммәтнәҗип 2.06 — атасы Зыятдин Гатаулла улы, анасы Бибитайбә

17. Шаһиәхмәт 24.06 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

18. Мөхәммәтҗан 30.06 — атасы Гыйлемҗан Шәмсетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

19. Бибимайсәрә 30.06 — атасы Мөхәммәтзариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

20. Габдуллаҗан 30.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Мәгафруз

21. Фазылҗан 7.07 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

22. Бибимәһфүзә 8.07 — атасы Заһидулла Нигъмәтулла улы, анасы Латыйфа

23. Бибизаһирә 21.07 — атасы Мөхәммәтзакир Хисаметдин улы, анасы Хөсниҗамал

24. Бибихәдичә 1.08 — атасы Мөхәммәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Нәфисә

25. Бибифатыйха 20.09 — атасы Хөснетдин Нәҗметдин улы, анасы Хәбибҗамал

26. Бибиәсма 20.10 — атасы Шәйхетдин Мөхәммәди улы, анасы Гыйлембаян

27. Бибихәдичә 9.11 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәткәрим улы, анасы Шәрифә

28. Бибихәдичә 12.11 — атасы Гыйлемҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Фатиха

29. Бибимаһирә 16.11 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәтша улы, анасы Гарифә

Имам Гариф Габдулла улы.

1890 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Борһанетдин 2.01 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

2. Кәлимулла 25.01 — атасы Идрис Шәмсетдин Әмирхан улы, анасы Бибифатыйма
3. Әхмәтгали 22.02 — атасы Хафизулла Һибәтулла Фәйзулла улы, анасы Фатыйма
4. Бибимәрьямбану 22.03 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Фатыймабану
5. Мөхәммәтнәби 30.03 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибифәрхиҗамал
6. Хафизҗан 23.05 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә
7. Галимулла 20.06 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибифәрхиҗамал
8. Бибимаһисәрвәр 1.08 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Бибигайшәбикә
9. Бибисаҗидә 22.08 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибимаһирә
10. Бибисәгадәтбану 26.08 — атасы Сабирҗан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Сәдкыйсафа
11. Сәләхетдин 30.08 — атасы Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибизөләйха
12. Бибигөлҗамал 8.10 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал
13. Бибинәгыймә 8.10 — атасы Мөхәммәтзариф Габдулла улы, анасы Бибигазизә
14. Бибиҗәмилә 10.10 — атасы Әхмәтситдыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә
15. Мөхәммәтхаррас 20.10 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдигъкамал
16. Бибимәүлихә 25.10 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Шәмсениса
17. Бибигалимә 30.10 — атасы Әхмәтнәби Әхмәди улы, анасы Бибифәридә
18. Галиәхмәт 7.11 — атасы Нурмөхәммәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗибкамал
19. Бибишәмсекамәр 12.11 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә
20. Гарифулла 1.12 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Бибималүфә
21. Бибигарифәбану 1.12 — атасы Рәхмәтулла Фәйзулла улы, анасы Сәгадәтбану
22. Галиәхмәт 3.12 — атасы Хаҗиәхмәт Әлмөхәммәт улы, анасы Бибифәриха

23. Габделгалим 19.12 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Бибифәриха

24. Мөхәммәтзариф 29.12 — атасы солдат Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мөхипҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибифәридә 5.01 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

2. Шәһризифа 6.02 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтҗан улы, анасы Әсма

3. Галләметдин 14.02 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

4. Гыйлембану 15.02 — атасы Ибраһим Хөснетдин улы, анасы Мәһфүзә

5. Хәдичәбану 16.02 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

6. Бибизәкия 17.02 — атасы Бәдретдин Гайнетдин улы, анасы Зөләйха

7. Шәмсеҗамал 25.02 — атасы солдат Мифтахетдин Камалетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

8. Нигъмәтҗан 1.03 — атасы Рәхимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Фатиха

9. Бибикамал 16.03 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфүзә

10. Йосыфҗан 20.03 — атасы солдат Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

11. Зиннәтулла 22.03 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗәләл

12. Хәйрелниса 30.03 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәрниса

13. Маһикамал 23.04 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал

14. Әхмәтгали 30.04 — атасы солдат Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Мәүдүдә

15. Нәгыймә 30.05 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Газизә

16. Бибисадыйка 14.06 — атасы Зыятдин Гатаулла улы, анасы Таибә

17. Әхмәтгали 23.06 — атасы Әхмәдулла Бәйрәмгали улы, анасы Гайшә

18. Әхмәтгәрәй 25.06 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Хәдичә

19. Шәмсеруй 6.07 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдриҗамал

20. Бибиһәдия 23.07 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

21. Гыйльман 18.08 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә

22. Мәрьямбану 16.09 — атасы Мөхәммәтйосыф Хисаметдин улы, анасы Сәхипкамал

23. Нәҗметдин 21.10 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Мәхбүбҗамал

24. Гыйльмибаян 22.10 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

25. Нәҗметдин 26.10 — атасы солдат Хисаметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәмсеҗамал

26. Бибифәрзәнә 2.11 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәйрелниса

27. Гафифә 25.11 — атасы Һибәтулла Зәйнулла улы, анасы Фатиха

28. Хаҗиәхмәт 7.12 — атасы Әлмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

29. Закирҗан 13.12 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Бибиәсма

30. Шәмсеҗамал 16.12 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Сәрбиҗамал

31. Гәрәф 28.12 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Бибигайшә

32. Бибикамал 31.12 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Сәхипкамал

Имам Гариф Габдулла улы.

1891 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибигарифәбану — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Бибигазизәбану

2. Мөхәммәтнәҗип 4.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибигазизә

3. Мәхбүбҗамал 24.01 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дилшатбану

4. Әлмөхәммәт 8.02 — атасы Сәйфетдин Ибраһим улы, анасы Сәрбиҗамал

5. Фәттәхетдин 15.02 — атасы Гафифетдин Баһаветдин улы, анасы Бибигалимә

6. Бибифатыйма 5.03 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлша

7. Бибимайталха 20.03 — атасы Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк Исламкол улы, анасы Бибифатыйма

8. Бибинәгыймә 3.04 — атасы Идрис Шәмсетдин Әмирхан улы, анасы Бибифатыйма

9. Габделмәлик 1.06 — атасы Габделсабир Гамир улы, анасы Гайнихәят

10. Сәрбиҗамал 11.06 — атасы солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхипҗамал

11. Бибисабира 15.06 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы, анасы Бибигалия

12. Шакирҗан 20.06 — атасы Әхмәтҗан Әлмөхәммәт улы, анасы Бибикамилә

13. Фәрихабану 7.07 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

14. Сәйдәбикә 20.07 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Фатыйма

15. Хәйрелниса 11.08 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Фазылниса

16. Әхмәтнәби 21.08 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхәммәтгали улы, анасы Фазыйлабану

17. Бибифатыйма 23.08 — атасы Шәмсетдин Фәхертдин улы, анасы Бибихәйрелниса

18. Бибимаһибәдәр 27.08 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Маһирә

19. Бибимәүлихә 28.08 — атасы солдат Шәйхетдин Халит улы, анасы Бибимәфтуха

20. Мөхәммәтюныс 6.09 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы, анасы Гайшә

21. Нәбиулла 28.09 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибифәрхиҗамал

22. Бибимәүлихә 30.09 — атасы Габделгалим Габделтаиф улы, анасы Фәрхиҗамал

23. Мөхәммәтсалих 10.10 — атасы солдат Мөхәммәтсадыйк Сабит улы, анасы Бибигайниҗамал

24. Бибимәүлихә 21.10. — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

25. Сәләхетдин 27.10 — атасы Гыйләҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гайшәбикә

26. Бибифәхрибанат 27.11 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Хәдичә

27. Бибифатыйма 1.12. — атасы солдат Фазлыәхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибифатиха

28. Лотфулла 25.12 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Маһикамал

29. Бибимаһитап 27.12 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйззениса

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибифатиха 5.01 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Шәрифҗамал

2. Шиһабетдин 8.01 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайшә

3. Бибифәридә 21.01 — атасы Габделнасыйр Габделхалит улы, анасы Маһиҗамал

4. Гыйлембаян 26.01 — атасы Әхмәтхан Сәрбиҗамал улы, анасы Әсхәбҗамал

5. Бибифатыйма 14.02 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

6. Бибинәсимә 25.02 — атасы Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха

7. Мөхәммәтгали 26.02 — атасы Хәмдулла Гыйззәтулла улы, анасы Фатиха

8. Маһиҗиһан 1.03 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

9. Бибифатыйма 11.03 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

10. Фәсәхәтбану 14.03 — атасы Мөхәммәтзариф Насыйбулла улы, анасы Фәхрибану

11. Бибифатиха 17.03 — атасы Әхмәтҗан Әмин улы, анасы Фирзәнә

12. Габделкәбир 6.04 — атасы солдат Габделкадыйр Габделнасыйр улы, анасы Шәһидә

13. Сәгадәтбану 21.04 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

14. Шәйхетдин 26.04 — атасы Гыйлаҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

15. Шәфыйкҗамал 27.05 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

16. Нургали 6.06 — атасы солдат Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

17. Мөхәммәтҗан 15.06 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

18. Сабира 15.07 — атасы Галимҗан Габделнасыйр улы, анасы Зөләйха

19. Шәрифҗамал 15.07 — атасы Хәбибулла Исмәгыйль улы, анасы Фатиха

20. Шәмсебану 16.07 — атасы Рәхимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Шәрифәбану

21. Әхмәтнияз 16.07 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

22. Миңлебикә 17.07 — атасы Ибраһим Хөснетдин улы, анасы Мәһфүзә

23. Фазылҗан 22.07 — атасы Фазылгалим Габделхәким улы, анасы Мәхбүбҗамал

24. Бибифатыйма 25.07 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәтша улы, анасы Гарифәбану

25. Бибинур 26.07 — атасы Мөхәммәтйосыф Хисаметдин улы, анасы Сәхипкамал

26. Бибилатыйфа 27.07 — атасы Гыйззәтулла Һибәтулла улы, анасы Әсма

27. Гыйззәтбану 2.08 — атасы Мөхәммәди Әхмәт улы, анасы Шәмсебану

28. Биксолтан 9.08 — атасы солдат Исхак Гайнулла улы, анасы Шәмсебану

29. Бәдрикамал 10.08 — атасы Хәлилулла Хәбибулла улы, анасы Гаҗибкамал

30. Фирзәнә 15.08 — атасы солдат Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

31. Мөхәммәтзакир 22.08 — атасы Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Мәүдүдә

32. Госман 22.08 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

33. Мөхәммәтситдыйк 24.08 — атасы Исхак Ибраһим улы, анасы Мәфтуха

34. Латыйфа 24.08 — атасы Фатих Мөхәммәтсафа улы, анасы Камилә

35. Бибихәдичә 8.09 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

36. Бәдретдин 17.09 — атасы Хөснетдин Нәҗметдин улы, анасы Хәбибҗамал

37. Әхмәтҗан 22.09 — атасы Сәлимҗан Зәйнулла улы, анасы Маһитап

38. Фазылҗан 4.10 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

39. Бибикәримә 4.10 — атасы Мөхәммәтҗан Сәгыйт улы, анасы Сәхипкамал

40. Исмәгыйль 12.10 — атасы Исхак Йосыф улы, анасы Нәфисә

41. Бибихәдичә 1.09 — атасы Мөхәммәтзариф Габделвахит улы, анасы Фатиха

42. Сәйдәбикә 7.11 — атасы солдат Мөхәммәтвәли Фәйзулла улы, анасы Зөһрә

43. Габдуллаҗан 8.11 — атасы солдат Мөхәммәтзакир Хисаметдин улы, анасы Хөсниҗамал

44. Фәхретдин 15.11 — атасы Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Бикҗан

45. Габдулла 30.11 — атасы Хөсәен Гыйматдин улы, анасы Мәрфуга

46. Габделмәннан 20.12 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

47. Йосыфҗан 28.12 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

48. Маһикамал 29.12 — атасы Зариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

49. Маһибәдәр 29.12 — атасы Зариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

Имам Гариф Габдулла улы.

1892 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Бибигазизә 3.01 — атасы Шәфигулла Хисмәтулла улы, анасы Хәдичә

2. Әхмәтгали 3.01 — атасы Шәрәфетдин Хисаметдин улы, анасы Бибизөләйха

3. Мөхәммәтгали 5.01 — атасы Хәкимҗан Әхмәтша улы, анасы Бибибәдрисафа

4. Фәсхетдин 6.01 — атасы Мифтахетдин Фәхретдин улы, анасы Бибикамилә

5. Гыйззәтбану 19.01 — атасы солдат Шәрәфетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатыйма

6. Йосыфҗан 24.01 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

7. Гөлҗамал 12.02 — атасы Мөхәммәтвәли Сәфәргали улы, анасы Бәдигъҗамал

8. Мөхәмәтсалих 13.03 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатиха

9. Мөхәммәтфазыл 3.05 — атасы Мөхәммәтсафа Мостафа улы, анасы Бибимаһибәдәр

10. Мөхәммәтзариф 12.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы, анасы Бибисафия

11. Бибишәрифҗамал 20.06 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Бибимиңлеҗамал

12. Габделлатыйф 21.06 — атасы Габделгазиз Габделкәбир анасы Мөфәрриха

13. Бибикамилә 22.07 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибимаһирә

14. Шәйхетдин 8.08 — атасы Баһаветдин Шәмсетдин улы, анасы Миһриҗамал

15. Сабирҗан 25.09 — атасы Фазлыәхмәт Хисам улы, анасы Бибигалия

16. Фазылҗан 3.10 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Хәмдениса 23.02 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

2. Маһибәдәр 24.02 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Әсма

3. Хөсникамал 24.02 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдигъҗамал

4. Мөхәммәтшәриф 6.04 — атасы Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы, анасы Мәфтуха

5. Мирзасалих 22.05 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

6. Нигъмәтҗан 19.06 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

7. Бибинәфисә 25.06 — атасы Фазылҗан Гыйлемҗан улы, анасы Фәризә

8. Фәсхетдин 31.07 — атасы солдат Мөхәммәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Нәфисә

9. Гыйльман 1.08 — атасы Рәхимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Шәрифәбану

10. Алтынбай 9.08 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗәләл

11. Зөһрәбану 9.08 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыйматдин улы, анасы Гафифә

12. Бибигалимә 12.08 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

13. Фәйзелмәннан 14.08 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Сәрбиҗамал

14. Сәфәргали 22.08 — атасы Галимҗан Габделнасыйр улы, анасы Зөләйха

15. Бибимаһитап 25.08 — атасы Заһидулла Нигъмәтулла улы, анасы Латыйфа

16. Бибигайшә 8.09 — атасы Шәйхетдин Мөхәммәди улы, анасы Гыйлембаян

17. Мөхәммәтсалих 2.10 — атасы Мөхәммәтйосыф Хисаметдин улы, анасы Сәхипкамал

18. Ахунҗан 16.10 — атасы солдат Нурмөхәмммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

19. Зыятдин 31.10 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

20. Нигъмәтҗан 25.11 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибигайшә

21. Сәрбиҗамал 29.12 — атасы Гыйматдин Сираҗетдин улы, анасы Хәлимә

Имам Гариф Габдулла улы.

1893 елда туганнар:

Җәмигъ мәчете

1. Әхмәтшәриф 7.01 — атасы Әхмәтсадыйк Хәбибулла улы, анасы Бибинәзифә

2. Мөхәммәтгали 12.02 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Бибишәмсениса

3. Шәрифулла 14.03 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Мәлүфә

4. Галимулла 18.03 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлшә

5. Мөхәммәтгали 6.04 — атасы солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхипҗамал

6. Сәйдәбикә 7.04 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Гайшәбикә

7. Галиулла 4.06 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

8. Вәлиәхмәт 13.06 — атасы Нуриәхмәт Хисаметдин улы, анасы Гаҗипкамал

9. Җәләлетдин 20.06 — атасы Низаметдин Баһаветдин улы, анасы Миһриҗан

10. Маһинур 26.06 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

11. Дилшатбану 3.07 — атасы Бәһаветдин Халит улы, анасы Бибигазизәбану

12. Бибимаһинур 10.07 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма

13. Бибимаһисәрвәр 12.07 — атасы Сираҗетдин Фәхертдин улы, анасы Бибифәрхиҗамал

14. Мөхәммәтнәҗип 17.07 — атасы Мөхәммәтзариф Габдулла улы, анасы Бибигазизә

15. Мифтахетдин 4.08 — атасы Гафифетдин Бәһаветдин улы, анасы Бибигалимә

16. Фидаймөхәммәт 10.08 — атасы Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйма

17. Бибишәмсеруй 23.08 — атасы солдат Мөхәммәтвәли Сәфәргали улы, анасы Бәдигъҗамал

18. Мөхәммәтнәҗип 23.08 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәрифә

19. Бәдрисаҗидә 4.09 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

20. Бәхтигәрәй 4.09 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Зарифа

21. Ләйлибәдриҗамал 12.09 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

22. Шәхрибану 23.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Фатыймабану

23. Бибигалимә 28.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы, анасы Бибисафия

24. Бибимәчтүрә 29.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Сәрбиҗамал

25. Габделгалләм 30.09 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнинавал

26. Сәхипҗамал 9.10 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дилшатбану

27. Бибинәсимә 2.11 — атасы солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәһбүбҗамал

28. Мөхәммәтгали 6.11 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибимаһирә

29. Бибигыйлембану 27.11 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла Габделвәли улы, анасы Бибишәрифә

30. Бибигазизә 30.11 — атасы Хуҗаәхмәт Ишмөхәммәт улы, анасы Бибифәриха

31. Бибимаһикамал 6.12 — атасы солдат Габделгалим Габделлатыйф улы, анасы Фәхриҗамал

32. Мөхәммәтгариф 10.12 — атасы солдат Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мәхбүбҗамал

33. Бибисәйдәбикә 17.12 — атасы солдат Гомәр Габделфәттах, анасы Маһисәрвәр

Имам Фазылмәннан Садыйк улы.

Биш вакыт намаз мәчете

1. Бибихәдичә 1.01 — атасы Габделгани Хәсән улы, анасы Маһирә
2. Хөснетдин 23.01 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Тайбә
3. Гафифетдин 29.01 — атасы Бәдретдин Гайнетдин улы, анасы Зөләйха
4. Бибигасимә 5.02 — атасы солдат Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөләйха
5. Җәләлетдин 17.02 — атасы солдат Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә
6. Фәсхетдин 19.02 — атасы солдат Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал
7. Бибинәгыймә 5.03 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибиәсма
8. Сәгадәтбану 6.03 — атасы солдат Исхак Гайнулла улы, анасы Шәмсебану
9. Һадиҗан 22.03 — атасы Мөхәммәтхаҗи Мөхәммәтгали улы, анасы Фәхриҗамал
10. Гөлбикә 24.03 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйльмениса
11. Гафифетдин 7.04 — атасы Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира
12. Сәгыйдәбану 19.04 — атасы Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Зәкия
13. Мөхәммәтйосыф 20.04 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Магафруз
14. Гафифетдин 9.05 — атасы солдат Хисаметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәмсеҗамал
15. Мөхәммәтвәли 9.05 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хәмдениса
16. Гайфулла 16.05 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха
17. Газизҗан 13.06 — атасы солдат Шакирҗан Сәйфетдин улы, анасы Мәфтуха
18. Бибикамилә 29.06 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

19. Гыйлемниса 8.07 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхрениса

20. Гөлҗамал 18.07 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

21. Мәһбүбҗамал 16.08 — атасы Әхмәтхан Сәрбиҗамал Хәмзә кызының улы, анасы Әсхәбҗамал

22. Бибинәсимә 20.08 — атасы солдат Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

23. Нургали 20.08 — атасы Мөхәммәди Әхмә улы, анасы Шәмсебану

24. Бибифатыйма 22.08 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдриҗамал

25. Бибифаизә 5.09 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

26. Бибигалия 16.09 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Нәгыймә

27. Бибимәйсәрә 4.10 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәйрелниса

28. Мөхәммәтгариф 5.10 — атасы Мөхәммәтзариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

29. Бибиһәдия 19.11 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

30. Сабирҗан 21.11 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәризә

31. Бибисәйдәбикә 23.11 — атасы Шәйхетдин Габделхалит улы, анасы Әсмабикә

32. Мөхәммәтгали 13.12 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

Имам Гариф Габдулла улы.

1894 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Гыйззәтбану 6.01 — атасы Гарифулла Һибәтулла улы, анасы Гафифәбану

2. Мөхәммәтлатыйф 7.01 — атасы солдат Мөхәммәтсадыйк Сабит улы, анасы Гайниҗамал

3. Гаязетдин 16.02 — атасы солдат Шәйхетдин Халит улы, анасы Мәфтуха

4. Бибигалимә 2.03 — атасы Мифтахетдин Фәхретдин улы, анасы Бибикамилә

5. Габделхалик 1.04 — атасы солдат Зыятдин Шәмсетдин улы, анасы Бибиәсма

6. Мөхәммәтҗан 24.04 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Бибифазылниса

7. Мөхәммәтнәҗип 18.05 — атасы Сабирҗан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Садыйксафа

8. Шәмсебану 22.05 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бәдыйгъкамал

9. Фазылмәннан 26.05 — атасы Шаһимәрдан Габдулла улы, анасы Бибишәрифҗамал

10. Сәйфетдин 25.06 — атасы Шәмсетдин Фәхретдин улы, анасы Хәерниса

11. Зәкия 3.07 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Камилә

12. Фатиха 8.07 — атасы солдат Шакирҗан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифәриха

13. Гали 11.07 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Мәлүфә

14. Маһирә 12.07 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Җофарбикә

15. Госман 20.08 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

16. Әсхәт 25.08 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Маһисәрвәр

17. Галимә 29.08 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал

18. Тайбә 4.09 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Бибишәмсекамал

19. Төхфәт 19.09 — атасы Хәйрулла Гобәйдулла улы, анасы Бибимаһикамал

20. Сәйдә 12.10 — атасы Низаметдин Баһаветдин улы, анасы Маһриҗамал

21. Фәттах 14.10 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Маһирә

22. Сәрвәр 29.10 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

23. Әсма 25.11 — атасы Мифтахетдин Ибраһим улы, анасы Мәһбүбҗамал

24. Хәйри 25.11 — атасы Гафифетдин Баһаветдин улы, анасы Галимә

25. Фатиха 26.11 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

26. Хәйри 9.12 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Бәдыйгъҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтсадыйк улы.

1895 нче елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Фазылгаллəм 8.01 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

2. Гайнетдин 21.02 — атасы Зыятдин Бәһаветдин улы, анасы Гайникамал

3. Камилә 27.02 — атасы Мөхәммәтфазыл Галимҗан улы, анасы Бибиәсма

4. Галиәхмәт 4.03 — атасы солдат Фазыләхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибифатыйха

5. Бибихәтирә 8.03 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлшах

6. Бибигалия 12.03 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Мөфәриха

7. Госман 14.03 — атасы Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

8. Бибикамал 18.03 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Бибихәдичә

9. Фәсхетдин 18.03 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибигайшә

10. Шәфигулла 25.03 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Габдулла улы, анасы Бибихәдичә

11. Габделвәли 6.04 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Фатыйма

12. Гайса 7.04 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы, анасы Бибисәрбиҗамал

13. Бибимәликә 7.05 — атасы солдат Габидулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибифәрбаза

14. Галимҗан 1.07 — атасы солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

15. Гарифҗан 24.07 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы, анасы Бибигалия

16. Габдултаиф 26.07 — атасы солдат Зыятдин Шәмсетдин улы, анасы Бибиәсма

17. Бибигайшә 4.08 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Фазылниса

18. Мифтахетдин 23.08 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Бибифатыйма

19. Габделмәннаф 25.08 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнинавал

20. Салих 12.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибисафия

21. Әхмәтгали 18.09 — атасы Мөхәммәтвәли Әхмәди улы, анасы Бибишәмсениса

22. Габделкотдус 7.10 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Бибизарифа

23. Бибифәрдәнә 9.10 — атасы Мөхәммәтйосыф Габдрәхим улы, анасы Бибифатыйма

24. Рәхимҗан 22. 10 — атасы Әүхәди Әүмәди улы, анасы Бибилатыйфа

25. Сәләхетдин 24.10 — атасы Гыйльметдин Фәхретдин улы, анасы Бибилатыйфа

26. Габдулла 26.10 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибинәфисә

27. Мөхәммәтсадыйк 4.11 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхәммәтгали улы, анасы Бибихәдичә

28. Фәхриҗамал 15.11 — атасы Сираҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибифәрхиҗамал

29. Миңлезифа 18.11 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Миһриҗамал

30. Мифтахетдин 23.11 — атасы Гайнетдин Шәмсетдин Әмирхан улы, анасы Бибигыйзелниса

31. Гыйльмулла 12.12 — атасы Гарифулла Һибәтулла улы, анасы Гафифәбану

32 Шәфигулла 18.12 — атасы Галиулла Бикчәнтәй улы, анасы Бибиҗамал

33. Җәмилә 18.12 — атасы Мифтахетдин Фәхретдин улы, анасы Бибикамилә

34. Гасимә 29.12 — атасы Шәмсетдин Фәхретдин улы, анасы Хәйрелниса

35. Мәхбүбҗамал 30.12 — атасы Хәкимҗан Әхмәтша улы, анасы Әсхәбҗамал

Фазылмәннан мулла Мөхәммәтсадыйк улы.

2 нче мәчет

1. Бибинәгыймә 6.01 — атасы Шәйхетдин Мөхәммәди улы, анасы Гыйлембаян

2. Габделхак 6.01 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Бибиәсма

3. Йосыф 13.01 — атасы Мөхәммәтнәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

4. Мәчтүрә 18.01 — атасы солдат Мөхәммәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Нәгыймә

5. Мәрьям 23.02 — атасы Габделвәли Габделгани улы, анасы Бәдриниса

6. Габделхак 27.02 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

7. Якуп 9.03 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

8. Гариф 17.03 — атасы солдат Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира

9. Гайшә 5.04 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Сәрбиҗамал

10. Йосыф 12.04 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

11. Мәхбүб 14.04 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал

12. Бибинәгыймә 25.05 — атасы Гыйлемҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

13. Һади 25.05 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтсафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

14. Хәбибрахман 26.05 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә

15. Минһаҗ 26.05 — атасы Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

16. Мөхәммәди 1.06 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйзелниса

17. Мөхәммәтшакир 2.06 — атасы солдат Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Мәүдүдә

18. Фәйзрахман 23.06 — атасы Шәйхетдин Габделхалит улы, анасы Әсмабикә

19. Габдулла 27.06 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыймадетдин улы, анасы Гафифә

20. Гарифулла 25.07 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

21. Бибикәримә 30.07 — атасы Мөхәммәтхаҗи Әхмәтгали улы, анасы Фәхриҗамал

22. Маһибәдәр 30.07 — атасы Мостафа Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

23. Әхмәди 1.08 — атасы Мөхәммәди Әүхәди улы, анасы Камилә

24. Нигъмәтҗан 16.08 — атасы Әхмәтҗан Ибраһим улы, анасы Газизә

25. Гомәр 17.08 — атасы солдат Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

26. Габдрахман 20.08 — атасы Нигъмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Мәхбүбҗамал

27. Мостафа 1.09 — атасы Сәмигулла Мөхәммәтшакир улы, анасы Мәхбүбҗамал

28. Гөлчирә 2.09 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

29. Бибикәримә 3.09 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфифә

30. Фәйзрахман 8.09 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

31. Гыйлемниса 10.09 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Сәхибҗамал

32. Гарифҗан 15.09 — атасы Бәдретдин Сираҗетдин улы, анасы Кәримә

33. Җәләлетдин 25.09 — атасы солдат Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә

34. Бибикамал 28.09 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

35. Һидиятулла 29.09 — атасы солдат Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөләйха

36. Хәкимә 1.10 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

37. Фаизә 5.10 — атасы Габделнасыйр Габделхалит улы, анасы Маһиҗамал

38. Гафифетдин 27.10 — атасы Җәләлетдин Габделвәли улы, анасы Маһиҗамал

39. Бәдретдин 4.11 — атасы солдат Хисаметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәмсеҗамал

40. Маһисара 12.11 — Мөхәммәтфатих Мөхәммәд...... улы, анасы Маһиҗамал

41. Мәгъсүм 17.11 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

42. Сәрвәр 17.11 — атасы Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Зәкия

43. Галия 24.11 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Нәгыймә

44. Бибисара 24.11 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Мәгъфирүз

45. Зарифа 26.11 — атасы Мөхәммәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Гайниҗамал

46. Бибифатыйма 27.11 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфүзә

47. Бибифатыйма 2.12 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гыйззәтбану

48. Габдрахман 2.12 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1896 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Фәтхетдин 5.01 — атасы Мифтахетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал
2. Бибигайшә 9.01 — атасы Мөхәммәтлатыйф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибифатыйха
3. Хисаметдин 25.01 — атасы Шәмсетдин Гыйззәтулла улы, анасы Бибифатиха
4. Бибифатыйма 28.01 — атасы солдат Ислам Әхтәм улы, анасы Бибигайшә
5. Бибигазизә 28.01 — атасы Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибимәүдидә
6. Нургали 16.02 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Бибимаһирә
7. Миргали 1.03 — атасы солдат Мөхәмәтвәли Сәфәргали улы, анасы Бәдыйгъҗамал
8. Шәрәфетдин 2.03 — атасы солдат Сиражетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал
9. Ризван 14.03 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Бибифәриха
10. Мөхәммәтфатих 15.03 — атасы бывший солдат Мөхәммәтсадыйк Сабит улы, анасы Гайниҗамал
11. Бибигалимә 7.06 — атасы Мөхәммәтзариф Габдулла улы, анасы Бибигазизә
12. Вәлиәхмәт 11.06 — атасы бывший солдат Фазлыәхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибифатиха
13. Галиулла 20.06 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал
14. Мөхәммәтсадыйк 13.07 — атасы отставной солдат Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мөхибҗамал
15. Мөхәммәтгариф 20.07 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Бибишәрифә
16. Бибифәрхиҗиһан 10.08 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Бибихәдичә
17. Бибисаҗидә 12.08 — атасы Гафифетдин Баһаветдин улы, анасы Бибизаһирә
18. Бибирабига 25.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Хәмит улы, анасы Бибифатыймабану
19. Бибикамилә 28.08 — атасы солдат Мөхәммәди Әхмәди улы, анасы Бибимәлүфә
20. Гатиятулла 13.12 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибимаһисәрвәр

21. Бибигайникамал 29.12 — атасы солдат Габделгалим Габделтаиф улы, анасы Фәхриҗамал

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк улы.

2 нче мәчет

1. Мөхәммәтсадыйк 6.01 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

2. Әхмәтгали 7.01 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

3. Фатыйх 11.01 — атасы Зариф Насыйбулла улы, анасы Фәхрибану

4. Маһирә 19.01 — атасы солдат Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

5. Галимулла 29.01 — атасы Бәдретдин Гайнан улы, анасы Зөләйха

6. Мөхәммәтгали 2.02 — атасы солдат Әхмәтгали Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Шәрифәбану

7. Мәгъсүмҗан 4.02 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

8. Һадиҗан 7.03 — атасы Галимҗан Габделнасыйр улы, анасы Зөләйха

9. Һадиҗан 14.03 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәдичә

10. Латыйфа 22.03 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдриҗамал

11. Хәмзә 5.04 — атасы Мөхәммәтфазыл Рәхмәтхан улы, анасы Маһирә

12. Мөхәммәтгариф 19.04 — атасы Мөхәммәтвәли Бикмөхәммәт улы, анасы Бәдигъҗамал

13. Мәрьямбану 5.06 — атасы Рәхимҗан Рәхмәт улы, анасы Шәрифәбану

14. Зәкиҗан 19.06 — атасы Галимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

15. Шәрифҗамал 24.06 — атасы Фәйзрахман Атлас улы, анасы Гайниҗамал

16. Бибисара 25.06 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыйматдин улы, анасы Гафифә

17. Габделхак 25.06 — атасы Фазлыәхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

18. Мөхәммәтвафа 28.06 — атасы Зариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

19. Бибисаҗидә 5.07 — атасы солдат Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира

20. Сәмигулла 9.07 — атасы солдат Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

21. Мотаххар 15.07 — атасы Әхмәдулла Гайнулла улы, анасы Хәбибҗәләл

22. Латыйфа 31.07 — атасы Зариф Габделвахит улы, анасы Фатиха

23. Бибигалия 2.08 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәткәрим улы, анасы Шәрифә

24. Шакирҗан 3.08 — атасы Сәгыйтҗан Әхмәтҗан улы, анасы Хөббениса

25. Бибитайбә 13.08 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Бибиәсма

26. Сәләхетдин 20.08 — атасы Мифтахетдин Сәгыйт улы, анасы Нәфисә

27. Сабира 20.08 — атасы Әхмәтҗан Әмин улы, анасы Фәрзәнә

28. Мәүлихә 23.08 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

29. Мөхәммәтфатыйх 26.08 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Гайникамал

30. Нургали 30.08 — атасы солдат Мөхәммәтгали Әүхәди улы, анасы Бибикамал

31. Җәләлетдин 17.09 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал

32. Маһитап 26.09 — атасы солдат Мөхәммәтгали Гайнулла улы, анасы Мәүдүдә

33. Мөхәммәтнәби 5.10 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хәмдениса

34. Сәхипҗамал 7.10 — атасы Гыйматдин Сираҗетдин улы, анасы Кәдимә

35. Низаметдин 11.10 — атасы солдат Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

36. Зыятдин 16.10 — атасы Гыйлаҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Бибикамилә

37. Мөхәммәтнәҗип 28.10 — атасы Мөхәммәтзариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

38. Кәримә 31.10 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәризә

39. Галимә 18.11 — атасы солдат Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

40. Нәгыймә 22.11 — атасы Мөхәммәди Әүхәди улы, анасы Җәмилә

41. Сәйдә 29.11 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

42. Хәдичә 6.12 — атасы Сәйфелмөлек Сәйфелгабит улы, анасы Зөһрә

43. Хәтимә 7.12 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

44. Сабира 9.12 — атасы Исхак Йосыф улы, анасы Нәгыймә

45. Саҗидә 11.12 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Газизә

46. Галимулла 13.12 — атасы Нәбиулла Сәфиулла улы, анасы Шәмсеҗамал

47. Гөлҗамал 27.12 — атасы Сәмигулла Шакир улы, анасы Мәхбүбҗамал

Имам Гариф Габдулла улы.

1897 нче елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Әхмәтгали 6.01 — атасы Мөхәммәт Әхмәди улы, анасы Бибигазизә

2. Әхмәтнәби 7.01 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Бибифатыйма

3. Миһривафа 9.01 — атасы бывший солдат Гыйматдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйльмивафа

4. Гафифетдин 10.01 — атасы Баһаветдин Халит улы, анасы Газизәбану

5. Гыйззәтбану 10.01 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Бибиәсма

6. Шәмсениса 17.01 — атасы Хәбибрахман Габдрахман улы, анасы Бибифатиха

7. Бибисаҗидә 11.02 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Бибикамилә

8. Фатыймабану 20.02 — атасы Сабирҗан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Ситкыйсафа

9. Әхмәтситдыйк 22.02 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхәммәтгали улы

10. Бибихәтимә 23.02 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы Сагидов, анасы Бибикамилә

11. Зөһрәбану 23.02 — атасы бывший солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

12. Бибисабира 25.02 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

13. Шәмсеҗиһан 28.03 — атасы Низаметдин Баһаветдин улы, анасы Миһриҗан

14. Бәдыйгетдин 3.04 — атасы бывший солдат Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Фаизә

15. Йосыфситдыйк 12.04 — атасы Әхмәтгали Сәфәр улы, анасы Нәфисә

16. Маһисәрвәр 19.06 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Бибимаһирә

17. Мөхәммәтгариф 20.06 — атасы Бәхтигәрәй Габделсаттар улы, анасы Сәхибҗамал

18. Бибифатыйма 25.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы Зәйнуллин, анасы Бибисафия

19. Маһитап 29.06 — атасы запасной солдат Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

20. Сабирҗан 3.07 — атасы Хәйрулла Насыйбулла улы, анасы Бибизарифа

21. Миргали 12.07 — атасы бывший солдат Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхипҗамал

22. Шаһимәрдан 13.08 — атасы Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Гайникамал

23. Бибимәүлихә 1.08 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дилшатбану

24. Бибилатыйфа 7.09 — атасы бывший солдат Шакирҗан Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Фәриха

25. Бибифәридә 8.09 — атасы Идрис Шәмсетдин улы Әмирханов, анасы Бибизарифа

26. Бибигөлҗәүһәр 10.10 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

27. Бибиоркыя 10.10 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Бибинәфисә

28. Шаһимәрдан 12.10 — атасы бывший солдат Хаҗиәхмәт Фәтхулла улы, анасы Шәрифәбану

29. Гарифҗан 13.10 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы Мөхәммәтшин, анасы Бибиәсма Габдулла кызы

30. Галимулла 15.11 — атасы бывший солдат Гобәйдулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрбаза

31. Габдуллаҗан 9.12 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнинавал

32. Бибигафифә 26.12 — атасы бывший солдат Зыятдин Шәмсетдин Апаков, анасы Бибиәсма

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк улы.

2 нче мәчет

1. Бибигалимә 6.01 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

2. Хәкимҗан 21.01 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Бибиҗамал

3. Зиннәтулла 22.01 — атасы Мөхәммәтнәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

4. Сәрбиҗамал 4.02 — атасы Нигъмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Мәхбүбҗамал

5. Хәйрениса 5.02 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

6. Гафифетдин 18.02 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

7. Шәмсебану 22.02 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Гарифәбану

8. Мөхәммәтгариф 22.02 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

9. Маһиҗамал 23.02 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

10. Бибифаизә 15.03 — атасы солдат Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

11. Сабирҗан 21.03 — Габделгалим Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

12. Мөхәммәтвафа 22.03 — Мостафа Габделфәттах улы, анасы Газизә

13. Фәйзрахман 28.03 — Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Тайбә

14. Бибинәфисә 3.04 — Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

15. Бибигазизә 17.05 — Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

16. Бибигазизә 23.05 — Габделгалләм Мөхәрләм улы, анасы Гафифә

17. Бибиәсма 2.06 — атасы Бәдретдин Гайнетдин улы, анасы Зөләйха

18. Вәлиулла 10.06 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

19. Әсхәбҗамал 16.06 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Фәриха

20. Бибигайшә 20.06 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә

21. Бибихәкимә 30.07 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәрфуга

22. Сәгадәтбану 9.08 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззелниса

23. Габдулла 25.08 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтсафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

24. Гафифә 27.08 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

25. Гөлҗамал 27.08 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

26. Мөхәммәтвәли 18.09 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизҗамал

27. Мөхәммәтхафиз 12.10 — атасы Мөхәммәтфатих Мөхәммәтсафа улы, анасы Маһиҗамал

28. Хәнифә 19.10 — атасы Мөхәммәтвәли Габделгани улы, анасы Бәдерниса

29. Маһитап 24.10 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

30. Өммегөлсем 24.10 — атасы вакытлы купец Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

31. Сабирҗан 5.11 — атасы Гыйлемҗан Габделнасыйр улы, анасы Зөләйха

32. Бибинур 7.11 -- атасы Җәләлетдин Габделвәли улы, анасы Маһиҗамал

33. Бибизәкия 19.11 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфыйга

34. Бибисаҗидә 28.11 — атасы солдат Мөхәммәтвәли Нурмөхәммәт улы, анасы Хәйрелниса

35. Бибиҗамал 9.12 — атасы солдат Исхак Гайнулла улы, анасы Шәмсебану

36. Шакирҗан 9.12 — атасы солдат Мөхәммәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Нәфисә

37. Хисаметдин 18.12 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

38. Гөлҗамал 19.12 — атасы солдат Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1898 нче елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Гали 10.01 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Маһирә

2. Миһриҗамал 14.01 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Зарифа

3. Нәфисә 10.02 — атасы бывший солдат Хөснетдин Фәхертдин улы, анасы Хәбибкамал

4. Гыйльметдин 11.02 — атасы бывший солдат Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхүбҗамал

5. Гыйльман 15.02 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Фәриха

6. Бибихәдичә 10.04 — атасы Рамазан Гобәйдулла улы, анасы Фазылниса

7. Сәйфетдин 21.04 — атасы Сираҗетдин Фәсхетдин улы, анасы Фәрхиҗамал

8. Бибимәфтуха 10.05 — атасы Мифтахетдин Фәхертдин улы, анасы Маһирә

9. Гыйззебану 28.05 — атасы бывший солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

10. Мөхәммәтсадыйк 18.06 — атасы Зариф Габдулла улы, анасы Газизә

11. Әхмәтгали 16.07 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Хәдичә

12. Низаметдин 17.07 — атасы бывший солдат Гыйматдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйльмивафа

13. Җәләлетдин 20.07 — атасы бывший солдат Шәрәфетдин Халит улы, анасы Бибизарифа

14. Мөхәммәтситдыйк 23.07 — атасы бывший солдат Садыйк Сабит улы, анасы Гайниҗамал

15. Бибихәтирә 2.08 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибикамилә

16. Бибихәтирә 15.08 — атасы Мөхәммәтгали Фәхертдин улы, анасы Мәхбүбҗамал

17. Бибимәхфүзә 19.09 — атасы бывший солдат Фазлыәхмәт Фәтхулла улы, анасы Бибифатиха

18. Габдуллаҗан 15.10 — атасы Мөхәммәтфазыл Закир улы, анасы Шәмсетдин

19. Бибикәримә 16.10 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы, анасы Мәрьямбану

20. Фәрхибану 9.12 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гыйззәтбану

21. Хәбибҗамал 10.12 — атасы Хәкимҗан Әхмәтша улы Гаделшин, анасы Әсхәбҗамал

22. Бибифатыйма 11.12 — атасы Гыйльметдин Фәхретдин улы, анасы Латыйфа

23. Гыйльметдин 12.12 — атасы Мөхәммәтфатих Мөхәммәтгали улы, анасы Мөхибҗамал

24. Фәйзрахман 15.12 — атасы Хәбибрахман Габдрахман улы, анасы Бибифатиха

25. Бибикамилә 20.12 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы, анасы Мәүдүдә

Имам Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк улы.

2 нче мәчет

1. Сәләхетдин 3.01 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

2. Фәхриҗамал 9.01 — атасы солдат Мифтахетдин Камалетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

3. Маһибәдәр 10.01 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Маһисәрвәр

4. Гайникамал 22.01 — атасы солдат Фазлыәхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

5. Зарифа 24.01 — атасы Сәләхетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатыйма

6. Гарифәбану 24.01 — атасы солдат Әҗмәлетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә

7. Низаметдин 24.01 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

8. Мөхәммәтгариф 28.01 — атасы солдат Мөхәммәтзакир Мөхәммәтсафа улы, анасы Фәхерниса

9. Бибитайбә 10.02 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Мәгъфирүз

10. Габдрахман 22.02 — атасы Хәбибрахман Габделгалләм улы, анасы Фәхриҗамал

11. Фәхретдин 24.02 — атасы Гайнетдин Хисаметдин улы, анасы Хәдичә

12. Гыйбадулла 12.03 — атасы Хисмәтулла Төхфәтулла улы, анасы Газизә

13. Фәйзрахман 13.03 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

14. Фәтхулла 3.04 — атасы солдат Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

15. Хәдичә 3.04 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Камәр

16. Зәйнәпбикә 10.04 — атасы Шәйхетдин Габделхалит улы, анасы Әсма

17. Низаметдин 23.04 — атасы Зариф Нәҗметдин улы, анасы Фаизә

18. Маһируй 24.04 — атасы солдат Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Зәкия

19. Бибифәриха 8.05 — атасы Мөхәммәтгали Гатиятулла улы, анасы Газизә

20. Маһирә 26.05 — атасы Галимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

21. Шакирҗан 19.06 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

22. Мөхәммәди 19.06 — атасы Мөхәммәтнәби Әхмәтша улы, анасы Хәйрелниса

23. Галимулла 6.07 — атасы Габдулла Шакир улы, анасы Саҗидә

24. Хәкимә 6.07 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Нәгыймә

25. Бибитайбә 7.07 — атасы Мөхәммәтхаҗи Мөхәммәтгали улы, анасы Фәхриҗамал

26. Мәгфигаян 10.07 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Әсма

27. Гафифетдин 20.07 — атасы Гыйматдин Сираҗетдин улы, анасы Кадимә

28. Гөлҗәүһәр 25.07 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

29. Һаҗәрбикә 27.07 — атасы Галәветдин Хөснетдин улы, анасы Фәхриҗамал

30. Фәхретдин 29.07 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

31. Мөхәммәтзариф 2.08 — атасы Мөхәммәтхәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

32. Бибимәүлихә 3.08 — атасы солдат Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

33. Бибихәтимә 14.08 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәдичә

34. Әсхәбҗамал 15.08 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

35. Гарифулла 15.08 — атасы солдат Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Зөләйха

36. Гыйлаҗетдин 16.08 — атасы Шәйхетдин Мөхәммәди улы, анасы Гыйлембаян

37. Хәмдениса 17.08 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

38. Мәхфүзә 24.08 — атасы Зариф Мөхәммәткәрим улы, анасы Шәрифә

39. Ибраһим 29.08 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

40. Сәләхетдин 5.09 — атасы Хөсәен Гыйматдин улы, анасы Мәрфуга

41. Фатих 2.10 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтсафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

42. Әхмәтҗан 4.10 — атасы Мөхәммәди Әүхәди улы, анасы Җәмилә

43. Хисаметдин 5.10 — атасы солдат Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

44. Сәгыйтҗан 1.11 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

45. Фаизә 23.11 — атасы солдат Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира

46. Зыятдин 3.12 — атасы Сәмигулла Мөхәммәтшакир улы, анасы Мәхбүбҗамал

47. Мәгъсүмҗан 7.12 — атасы солдат Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

48. Фахирә 12.12 — атасы солдат Әхмәди Нурмөхәммәт улы, анасы Һәдия

49. Фатыйма 13.12 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

50. Җәләлетдин 18.12 — атасы солдат Хисаметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәмсеҗамал

51. Мөхәммәтнәҗип 21.12 — атасы солдат Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Гарифәбану

52. Габделмәннан 25.12 — атасы Габделгалләм Мөхәррәм улы, анасы Гафифә

53. Маһируй 25.12 — атасы Фәсәхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

54. **СӘЛӘХЕТДИН** 12.03 — атасы Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

Мулла Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1899 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Госман 5.01 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

2. Гыйльмулла 8.01 — атасы солдат Гобәйдулла Фәтхулла улы, анасы Гөлша

3. Борһанетдин 10.01 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Нәфисә

4. Бәдигъҗамал 17.01 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал

5. Әсма 10.03 — атасы солдат Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Маһиҗамал

6. Дилшатбану 7.05 — атасы Сабирҗан Садыйк улы, анасы Садкисафа

7. Кәримә 9.05 — атасы Садретдин Сәгадетдин улы, анасы Фатыйма

8. Гафифетдин 22.05 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Маһирә

9. Гыйлембану 6.06 — Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Мәфриха

10. Закирҗан 11.06 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Әсма

11. Фәйзрахман 25.06 — атасы Шиһабетдин Шәрәфетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

12. Хәдичә 27.06 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Зарифа

13. Мәүлихә 15.07 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал

14. Маһиәфтаф 10.08 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Маһирә

15. Нури 4.10 — атасы Хуҗиәхмәт Ишмөхәммәт улы, анасы Фәриха

16. Гыйниятулла 20.10 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

17. Зөһрәбану 20.10 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

18. Сәгадетдин 25.10 — атасы Низаметдин Баһаветдин улы, анасы Миһриҗан

19. Нәҗип 16.12 — атасы солдат Мөхәммәтгали Габделвәли улы, анасы Шәмсеҗамал

20. Шәмсетдин 28.12 — атасы Мифтахетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

Имам Фазылмәннан мулла Мөхәммәтситдыйк улы.

2 нче мәчет

1. Мәһбүбҗамал 8.01 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал

2. Сәгыйтҗан 21.01 — атасы Бәдретдин Сираҗетдин улы, анасы Кәримә

3. Рабига 23.01 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

4. Маһисәрвәр 1.02 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

5. Газизә 12.02 — атасы солдат Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

6. Фатиха 14.02 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

7. Фәриха 20.02 — атасы Сәйфелмөлек Сәйфелгабид улы, анасы Зөһрә

8. Бәдигетдин 27.02 — атасы Сәләхетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатиха

9. Фәттахетдин 3.03 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

10. Сәрбиҗамал 5.03 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

11. Нәгыймә 12.03 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдриҗамал

12. Габделгазиз 18.03 — атасы Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы, анасы Мәфтуха

13. Габдрахман 19.03 — атасы Фәйзрахман Атлас улы, анасы Гайниҗамал

14. Мөхәммәтшәриф 7.04 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хәмдениса

15. Сәләхетдин 22.04 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

16. Заһидулла 29.05 — атасы Хисмәтулла Төхфәтулла улы, анасы Газизә

17. Габдрахман 5.06 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

18. Бибисәйдә 18.06 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә

19. Габдулла 20.06 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Сәхибҗамал

20. Камилә 24.06 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбаза

21. Нәбиулла 25.06 — атасы Хәмидулла Гыйбадулла улы, анасы Фәһимә

22. Мөхәммәтхафиз 26.06 — атасы Сәлимҗан Зәйнетдин улы, анасы Маһитап

23. Якуп 12.07 — атасы Ибраһим Хөснетдин улы, анасы Мәһфүзә

24. Бибирабига 15.07 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизәҗамал

25. Гөлҗамал 20.07 — атасы Гыйлаҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

26. Гарифулла 3.07 — атасы Габдулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфүзә

27. Габделхак 29.07 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Әсма

28. Мөхәммәтгариф 20.08 — атасы Мөхәммәтгали Гатиятулла улы, анасы Газизә

29. Сәрбиҗамал 30.08 — атасы Нәбиулла Сафиулла улы, анасы Шәмсеҗамал

30. Фәйзерахман 3.09 — атасы солдат Габделвәли Нурмөхәммәт улы, анасы Хәйрениса

31. Фатыйма 3.09 — атасы Зариф Вахит улы, анасы Фатиха

32. Гафифетдин 14.09 — атасы Мөхгайнетдин Гайнулла улы, анасы Таибә

33. Хәтимә 16.09 — атасы солдат Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

34. Фәйзерахман 18.09 — атасы Мостафа Габделфәттах улы, анасы Газизә

35. Хәбибрахман 10.10 — атасы Нигъмәтҗан Батырша улы, анасы Мәхбүбҗамал

36. Әсмабикә 15.10 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Фәриха

37. Дәүләтҗан 22.10 — атасы Габделгалим Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

38. Латыйфа 29.10 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Әсма

39. Маһиҗамал 12.11 — атасы Мөхәммәтгали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

40. Зәйнелгабидин 25.11 — атасы солдат Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

41. Галәветдин 17.12 — атасы Гомәр Мөхәммәтхан улы, анасы Шәмсеҗиһан

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1900 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Мөхәммәтгариф 2.01 — атасы Мөхәммәтгали Әхмәди улы, анасы Газизә

2. Хәйрелбанат 5.01 — атасы Рәхимҗан Габделхәким улы, анасы Хәбибҗәләл

3. Габделфазылхак 21.01 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнинавал

4. Хәбибҗамал 3.02 — атасы Габделгаллəм Габделлатыйф улы, анасы Фәхриҗамал

5. Бибигазизә 6.03 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Камилә

6. Бибигайшә 17.03 — атасы Мифтахетдин Фәхертдин улы, анасы Бибимаһирә

7. Бибимаһирә 19.03 — атасы Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

8. Ибраһим 24.03 — атасы Мортаза Мостафа улы, анасы Әсхәбкамал

9. Бибисаҗидә 7.04 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Зарифа

10. Бибимәчтүрә 10.04 — атасы Йосыф Габдрәхим улы, анасы Бибифатыйма

11. Галимҗан 22.04 — атасы Шакирҗан Садыйк улы, анасы Фәриха

12. Шәмсекамал 30.04 — атасы Шәрифулла Һибәтулла улы, анасы Гайникамал

13. Якуп 10.05 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Нәфисә

14. Якуп 24.05 — атасы Мөхәммәтвафа Мөхәммәтсафа улы, анасы Гайникамал

15. Бәдигъҗамал 24.05 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Сәхибҗамал

16. Габидулла 30.05 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы, анасы Камилә

17. Мөхәммәтситдыйк 30.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Сабит улы, анасы Гайниҗамал

18. Габделхафиз 9.06 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Бибикамал

19. Фәйзелмәннан 15.06 — атасы Габделмәннан Габдулла улы, анасы Нәфисә

20. Зөһрәбану 20.06 — атасы Галимҗан Мөхәммәтша улы, анасы Әсма

21. Мәймүнә 22.06 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы, анасы Сафия

22. Бибикамал 28.06 — атасы Гафифетдин Баһаветдин улы, анасы Заһидә

23. Гафифетдин 29.06 — атасы солдат Гыймадетдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйльмивафа

24. Гыйльван 19.08 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Фәриха

25. Зөһрәбикә 24.08 — атасы Габидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрбаза

26. Рәхимҗан 29.09 — атасы Рамазан Габидулла улы, анасы Фазылниса

27. Фәрхибану 10.10 — атасы Шиһабетдин Шәрәфетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

28. Мөхәммәтзакир 13.11 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә

29. Маһиәфтаф 20.11 — атасы Бәхтигәрәй Баһаветдин улы, анасы Гайникамал

30. Җәләлетдин 21.11 — атасы Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Гайникамал

31. Гайшә 21.11 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Зарифа

32. Мөхәммәтнәҗип 30.11 — атасы Мөхәммәтфазыл Заһидә Шәмсетдин кызының улы, анасы Тайбә

33. Хәмидулла 14.12 — атасы Гарифулла Һибәтулла улы, анасы Хөббениса

34. Рамазан 28.12 — атасы Хөснетдин Фәхертдин улы, анасы Хәбибкамал

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

2 нче мәчет

1. Низаметдин 21.01 — атасы Мөхәмәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

2. Маһибәдәр 28.01 — атасы временный купец Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Бибизарифа

3. Бибинәфисә 13.03 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

4. Фәтхерахман 15.03 — атасы Хәбибрахман Габделгалләм улы, анасы Фәхриҗамал

5. Мөхәммәтнәҗип 16.03 — атасы Фатих Сафа улы, анасы Маһиҗамал

6. Галия 19.03 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

7. Галимҗан 25.03 — атасы Мөхәммәтзакир Кәрим улы, анасы Фәсәхәтбану

8. Габделхак 17.04 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

9. Гөлчәһрә 21.04 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Мәгфирүз

10. Гаҗибкамал 28.04 — атасы Фазлыәхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

11. Бибикамилә 11.05 — атасы Әхмәтхан Әмин улы, анасы Фәрзәнә

12. Фазылмәннан 12.05 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Бибинәгыймә

13. Фәйзерахман 13.05 — атасы Хисмәтулла Төхфәтулла улы, анасы Бибигазизә

14. Маһинур 19.05 — атасы Фәйзрахман Атлас улы, анасы Гайниҗамал

15. Сәләхетдин 19.05 — атасы Гыймадетдин Сираҗетдин улы, анасы Кәдимә

16. Мөхәммәтситдыйк 25.05 — атасы Галәветдин Хөснетдин улы, анасы Фәхриҗамал

17. Гариф 4.06 — атасы Зариф Кәрим улы, анасы Шәрифә

18. Сәләхетдин 5.06 — атасы Сәмигулла Фәйзулла улы, анасы Шәфифә

19. Әхмәтгали 10.06 — атасы Габделвәли Габделгани улы, анасы Бәдерниса

20. Хәбибрахман 23.06 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

21. Мөхәммәтҗан 6.07 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

22. Шәмсеҗамал 14.07 — атасы Җәләлетдин Габделвәли улы, анасы Маһиҗамал

23. Якуп 15.07 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

24. Гөлбикә 16.07 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

25. Гарифулла 19.07 — атасы Гыйззәтулла Рәхмәтулла улы, анасы Гайшә

26. Хәбибрахман 24.07 — атасы Галим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

27. Газизҗан 30.07 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Бибиҗамал

28. Фазылҗан 21.07 — атасы Хәлилулла Бәйрәмгали улы, анасы Һәдия

29. Хәкимҗан 6.08 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

30. Җәләлетдин 19.08 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

31. Гыйззәтбану 22.08 — атасы Фәйзерахман Хәкимҗан улы, анасы Гарифәбану

32. Гайнихәят 24.08 — атасы Мөхәммәтзакир Сафа улы, анасы Фәхерниса

33. Зөһрәбану 21.09 — атасы Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә

34. Габидулла 25.09 — атасы Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Бибизәкия

35. Хупҗамал 14.10 — атасы Мөхәммәтзариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

36. Шаһризифа 20.10 — атасы Сәләхетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатиха

37. Маһибәдәр 26.10 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

38. Бибитайбә 3.11 — атасы Бәдретдин Гайнетдин улы, анасы Зөләйха

39. Йосыфҗан 10.11 — атасы Фәйзерахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

40. Маһиҗиһан 21.11 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыйматдин улы, анасы Гафифә

41. Якуп 27.11 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

42. Фәйзелмәннан 1.12. — атасы Габделгалләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә

43. Шафигулла 1.12 — атасы Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

44. Гарифәбану 3.12 — атасы Хуҗаәхмәт Мөхәммәтгали улы, анасы Гыйлемҗамал

45. Зәкиҗан 4.12 — атасы Мөхәммәтхаҗи Мөхәммәтгали улы, анасы Гыйлемҗамал

46. Фәсхетдин 4.12 — атасы Гыйлаҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

47. Мөхәммәтгазыйм 7.12 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Маһисәрвәр

48. Низаметдин 7.12 — атасы Шиһабетдин Сайфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

49. Гарифҗан 8.12 — атасы Мөхәммәтнури Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

50. Бибинәгыймә 15.12 — атасы Хәйдәрҗан Шәмсетдин улы, анасы Галимә

51. Рамазан 19.12 — атасы Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

52. Латыйфа 22.12. — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

53 . Бибинәгыймә 23.12 — атасы Мөхәммәтзакир Әүхәди улы, анасы Сабира

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы
(Фазылмәннан Мөхәммәтситдыйк Габделхәким улы
1900 елның 8 маенда вафат.)

1901 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Бибинәфисә 30.01 — атасы Фазлыәхмәт Фәтхулла улы, анасы Фатиха
2. Фазылҗан 9.02 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Камилә
3. Мөхәммәтнәҗип 23.02 — атасы Шәрәфетдин Халит улы, анасы Зарифа
4. Миңнемулла 26.02 — атасы Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану
5. Хәбибҗамал 2.02 — атасы Зәкиҗан Һадиҗан улы, анасы Гайникамал
6. Бибимаһисара 2.02 — атасы Сибгатулла Фәтхулла улы, анасы Миһриҗамал
7. Һаҗәрбикә 5.03 — атасы Шаһимәрдан Хәбибулла улы, анасы Гыйлембаян
8. Зәйнетдин 12.03 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхертдин улы, анасы Гыйззәтбану
9. Хәйрелбанат 21.03 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Хәдичә
10. Габидулла 30.03 — атасы Хәйрулла Хабидулла улы, анасы Маһиәсма
11. Фәсхетдин 1.04 — атасы Гыйльметдин Фәхертдин улы, анасы Латыйфа
12. Корбангали 9.04 — атасы Таҗетдин Фәхертдин улы, анасы Фаизә
13. Бибикәримә 1.05 — атасы Зариф Габдулла улы, анасы Газизә
14. Маһикамал 13.06 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Маһирә
15. Бибинәгыймә 24.07 — атасы Хәбибрахман Габдрахман улы, анасы Фатиха
16. Габделхәким 9.08 — атасы Йосыф Габдрәхим улы, анасы Фатыйма
17. Бибимәчтүрә 24.08 — атасы Шәмсетдин Гыйззәтулла улы, анасы Фатиха
18. Мөхәммәтшакир 4.09 — атасы Мөхәммәтзакир Габдулла улы, анасы Шәрифҗамал
19. Фәридәбану 28.09 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Шәмсениса
20. Лотфулла 6.10 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнинавал

21. Гыйлем 26.10 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Маһирә

22. Бибикамал 30.10 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал

23. Шакирҗан 1.11 — атасы Рәхимҗан Хәкимҗан улы, анасы Хәбибҗамал

24. Мөхәммәтмонасыйп 14.11 — атасы Вафа Сафа улы, анасы Гайникамал

25. Шәһризифа 30.11 — атасы Фатих Гали улы, анасы Мәһүбҗамал

26. Бибисаҗидә 7.12 — атасы Нигъмәтҗан Галимҗан улы, анасы Нәгыймә

27. Маһикамал 9.12 — атасы Шәрифулла Һибәтулла улы, анасы Гайникамал

28. Гарифәбану 23.12 — атасы Гарифулла Фәтхулла улы, анасы Фатыйма

2 нче мәчет

1. Бибикамал 1.01 — атасы Шакирҗан Гайниҗамал Шәмсетдин кызының улы, анасы Фатиха

2. Нурсия 1.01 — атасы Габделвәли Садыйк улы, анасы Әсма

3. Шәмсетдин 8.01 — атасы Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

4. Хисаметдин 13.02 — атасы Нәҗметдин Гыйбадулла улы, анасы Җофарбикә

5. Мөхәммәтхафиз 13.02 — атасы Мөхәммәтнәби Әхмәтша улы, анасы Хәйрелниса

6. Бибигазизә 23.02 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә

7. Шәмсеруй 24.02 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

8. Гарифәбану 2.03 — атасы Миңнемулла Гайнетдин улы, анасы Зөһрә

9. Бибиҗамал 16.03 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

10. Гөлчәһрә 22.03 — атасы Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира

11. Нәҗметдин 3.03 — атасы Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Маһисәрвәр

12. Якуп 1.04 — атасы Мөхәммәтзакир Габделсаттар улы, анасы Шәмсеҗамал

13. Гыйльметдин 20.04 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

14. Бибигайшә 21.04 — атасы Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

15. Шәрифҗан 23.04 — атасы Хәкимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хадичә

16. Фатыйма 25.04 — атасы Сәйфелмөлек Сәйфелгабид улы, анасы Зөһрә

17. Сабирҗан 27.04 — атасы Закирҗан Кәрим улы, анасы Фәсәхәтбану

18. Сәхипҗамал 29.04 — атасы Сәмигулла Шакир улы, анасы Мәхбүбҗамал

19. Мөхәммәтхаҗи 21.05 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал

20. Гайникамал 3.06 — атасы Хисаметдин Шәмсетдин улы, анасы Шәмсеҗамал

21. Нурмөхәммәт 24.06 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Зарифа

22. Нурмөхәммәт 25.06 — атасы Мөхәммәтнәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

23. Гыйльметдин 5.07 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

24. Җәләлетдин 7.07 — атасы Бәдретдин Сираҗетдин улы, анасы Кәримә

25. Бибимаһирә 13.07 — атасы Мостафа Габделфәттах улы, анасы Газизә

26. Фәхерниса 20.07 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

27. Бибиязидә 20.07 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһирә

28. Фаһирә 30.07 — атасы Хәмидулла Гыйбадулла улы, анасы Фатыйма

29. Бибисара 5.08 — атасы Гариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә

30. Галимулла 14.08 — атасы Габидулла Шакир улы, анасы Саҗидә

31. Хәтимә 24.08 — атасы Әхмәди Нурмөхәммәт улы, анасы Һәдия

32. Әхмәтгали 21.09 — атасы Мөхәммәтгали Йосыф улы, анасы Зарифа

33. Миңлебикә 2.10 — атасы Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

34. Минһаҗетдин 5.10 — атасы Габидулла Гыйбадулла улы, анасы Мәхфүзә

35. Мөхәммәди 12.10 — атасы Габделгани Исхак улы, анасы Фатыйма

36. Мөхәммәтвафа 22.10 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Әсма

37. Рәхимә 22.10 — атасы Хөсәен Гыйматдин улы, анасы Мәрфуга

38. Мөхәммәтсадыйк 26.10 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

39. Гайшәбану 26.10 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

40. Шәрифәбану 26.10 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

41. Мәгъсүмҗан 26.10 — атасы Мөхәммәди Әүхәди улы, анасы Җәмилә

42. Фирзәнә 28.10 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

43. Зарифа 2.11 — атасы Әсгәтулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәриха

44. Сабира 9.11 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

45. Мөхәммәтгали 17.11 — атасы Закир Әүхәди улы, анасы Сабира

46. Габдрахман 19.11 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

47. Мөхәммәтхафиз 25.11 — атасы Мөхәммәтзариф Габделсаттар улы, анасы Фәридә

48. Шәһрибикә 19.12 — атасы Зариф Садыйк улы, анасы Маһиҗамал

49. Мөхәммәтзакир 21.12 — атасы Мөхәммәтгали Гатиятулла улы, анасы Газизәбану

50. Мөхәммәтгали 22.12 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

51. Бибинур 23.12 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Әсма

52. Бибигалия 24.12 — атасы Мөхәммәтсадыйк Батырша улы, анасы Мәгъфируз

Имам Гариф Габдулла улы.

1902 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Бибикамилә 1.01 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Маһисәрвәр

2. Габдулла 11.01 — атасы Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

3. Сәрбиҗамал 11.01 — атасы Галимҗан Әхмәтша улы, анасы Хөсниҗамал

4. Кәлимулла 27.01 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

5. Бибихәдичә 28.01 — атасы Нургали Әхмәди улы, анасы Нәгыймә

6. Бибигасимә 4.02 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә

7. Бибикәримә 17.02 — атасы Исхак Әхсән улы, анасы Гарифә

8. Корбангали 1.03 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дишатбану

9. Бибисаҗидә 8.03 — атасы Сәләхетдин Баһаветдин улы, анасы Маһриҗиһан

10. Зөһрәбану 30.05 — атасы Мөхәммәтгали Шәрәфетдин улы, анасы Шәмсебану

11. Бибимәүлихә 7.06 — атасы Мифтахетдин Фәхретдин улы, анасы Маһирә

12. Бибимәүлихә 14.06 — атасы Сабирҗан Садыйк улы, анасы Сыйткисафа

13. Гыйлаҗетдин 17.06 — атасы Гыймадетдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйлемвафа

14. Минһаҗетдин 17.06 — атасы Гыймадетдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйлемвафа

15. Галиулла 20.06 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһиәсма

16. Бибикамал 26.07 — атасы Шәрәфетдин Мөхәммәтгали улы, анасы Хупҗамал

17. Сәйдәбикә 28.07 — атасы Сираҗетдин Ибраһим улы, анасы Мәхбүбҗамал

18. Сабирҗан 29.07 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Әсма

19. Бибифатыйма 19.08 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Газизә

20. Хәбиулла 3.09 — атасы Фазылулла Хәбибулла улы, анасы Сәрбиҗамал

Хәсәншәех авылының 1937 елгы хуҗалык китабыннан күчермәләр, 1940–1960 елгы өстәмәләр белән колхозчы хуҗалыклар

1. **Гыйлаҗев Шәйхи — 1904,** колхозда эшли, 27.08.1941 армиядә
апасы **Гайшә — 1878,** 1953 елда вафат
Кәримә — 1909
хатыны **Факия — 1904,** колхозда эшли
балалары: **Фоадия — 1929**
Фәһимә — 1934
Рәзинә — 1938
Гаденан — 1941
Шәймулла — 1957

2. **Әхмәтҗанов Шакир — 1872,** 1940-1941 елларда м. эштә
хатыны Саҗидә — 1879
улы Йосыфҗан — 1908
улы Сәләхов **Зәкәрия — 1932**, тракторист

3. **Гыйззәтуллин Галимулла — 1910**
хатыны **Мәрьям — 1910**
балалары: **Әскәр — 1931**
Шәрифҗан — 1930
Гыйльмулла — 1934

4. **Камалиев Низами — 1898,** колхозда эшли, 3.04.1942 армиядә
хатыны **Латыйфа — 1896,** колхозда эшли
балалары: **Гаязетдин — 1921,** колхозда эшли, 24.02.1940 армиядә
Кашаф — 1923, 24.10.1941 вафат
Нургаян — 1926
Нурияздан — 1934
Сәүбән — 1937

5. **Хөснетдинов Йосыф — 1895**
анасы **Әсма — 1865**
хатыны **Фатыйма — 1900**

энесе **Гарәфи — 1918**
балалары: **Әхмәт — 1928**
Галиәхмәт — 1934
Вәлиәхмәт — 1935
Миңнехан — 1937

6. **Нәҗмиев Гыймади — 1872,** эшләми
хатыннары: **Гайникамал — 1874,** 19.03.1942 вафат
Зөһрәбану — 1869.
1947 елда хатыны **Шәмсеҗамал** исемле, 1884 елгы

7. **Мифтахов Галиулла — 1882,** колхозда кортчы
апасы: **Шаһидә — 1855**, эшләми
хатыннары: **Сәрби — 1875**, эшләми
Зөһрә — 1895
балалары: **Сөләйман — 1912,** 26.09.1941 армиядә, 1948 дә хәбәрсез
Фатыйма — 1916 уку йорты мөдире
Фәнсаф — 1940
1950 елда Фатыйманың ире **Әһлиулла — 1923**
улы **Фәрит — 1950**

8. **Нәҗмиев Камали — 1865,** колхозда эшли
хатыны **Гайникамал — 1861**, эшләми
улы Якуб — 1909, 1940 елда төрмәдә, 14.12.1941 армиядә
килене **Нәсимә — 1915,** колхозда эшли
оныклары: **Оркыя — 1938**
Нәкыя — 1940
Сания — 1943
1952 елда Якубның хатыны **Бәдигөл — 1911**
кызы Сәмигуллина **Әнвәр — 1935**
кызы Камалиева **Нурсия — 1950**

9. **Камалиев Әхмәт — 1902,** колхозда эшли, 5.04.1942 армиядә
хатыны **Фатыйма — 1902**
кызы **Гадилә — 1932**
кызы **Гадения — 1934**
улы **Харис — 1937,** 1959 елда Кизельгә китте
кызы **Гөлчирә — 1940**
кызы **Фәгыйлә — 1947**
улы **Вагыйз — 1950**
улы **Васил — 1952**
кызы **Галиябану — 1954**

10. **Сәмигуллин Сәләх — 1900,** колхозда эшли, 31.10.1941 армиядә
хатыны **Әминә — 1914**
балалары: **Мәдинә — 1927**
Зәкәрия — 1931
Абдулла — 1938
Гайсә — 1941

11. **Нәбиев Шәйхелислам — 1921,** колхозда санитар, 20.04.1941 армиядә
анасы **Зөһрәбану — 1884**
абыйлары: **Гәрәй — 1912**, 1937 елда армиядә, 1954 елда вафат
Рамазан — 1918, 1938 армиядә
энесе **Мәгъфүр — 1926**
апасы **Гыйлембану — 1910**
1952 елдан гаилә башлыгы **Нәбиева Зөһрәбану**
килене **Рокыя Солтан кызы — 1919**
оныгы **Шәйхелислам — 1951**, 1960 елда вафат
оныгы **Искәндәр — 1954**

12. **Зарипов Вафа — 1896,** колхозда эшли
Майкамал — 1892
хатыны **Кәримә — 1895,** колхозда эшли
сеңлесе **Нәфисә — 1896,** эшләми
энесе **Кәлимулла — 1913,** 5.04.1941 елда читтә
кызы **Сания — 1935**

13. **Нәҗмиев Фәйзрахман — 1869,** эшләми, 1.02.1947 елда вафат
хатыны **Маһисәрвәр — 1869,** эшләми
улы **Габдрахман — 1912,** 7.01.1940 армиядә, хәбәрсез
кызы **Мәймүнә — 1915**

14. **Рәхимов Хәбибрахман — 1879,** 1940 елда Казанда
хатыны **Газизә — 1882,** 1940 елда Казанда
балалары: **Хәбибелхак — 1910,** 1936 елдан Казанда
Фәтхерахман — 1921, 1940 елда армиядә
Марзия — 1928, Казанда

15. **Фазлыев Хаҗи — 1907,** почта агенты, 26.09.1941 армиядә
анасы **Гайникамал — 1890**
хатыны **Маһинур — 1916,** колхозда эшли
улы **Илфир — 1937**

16. **Гайнетдинов Сәләх — 1904**
хатыны **Фатиха — 1910**
балалары **Мәдинә — 1933**
Исрафил — 1937

17. **Галиев Хәммәт — 1902,** Бирәзә Чепья артель, 4.01.1942 армиядә
хатыны **Сажидә — 1903** колхозда эшли
Балалары: **Зиннур — 1929**
Филсур — 1931
Зөлфир — 1936
Флера — 1938
Фирая — 1940
Фидая — 1943
(1947 елда гаиләләре белән Арчага күчеп киттеләр.)

18. **Хаҗиев Фәйзи — 1901,** "Дружба" артелендә эшли
хатыны Сәрби — 1895, колхозда эшли
балалары: **Шаһиислам — 1923,** Кенә кибетендә эшли
Йосыфҗан — 1928
Мөбарәкҗан — 1930, 1948 елда ФЗОда
Габделфәрт — 1933
Габделбари — 1941
Йосыфҗанның хатыны **Нәфыйга — 1930**
оныгы **Сөмбелә Й. кызы — 1955**
оныгы **Рәмзия Й. кызы — 1957**
оныгы **Рөстәм Й. улы — 1959**
оныгы **Тәгъзимә Й. кызы — 1960**

19. **Гыйльмуллина Газизә — 1885,** 1954 елда вафат
улы **Шәмси — 1915**
килене **Зәйнәп — 1920**
улы **Нурислам — 1917,** 24.06.1941 армиядә
килене **Шәкүрә — 1917**
оныгы **Флера Н.** кызы — **1946**
оныгы **Рәфкат Н.** улы — **1950**
оныгы **Расхат Н.** улы — **1953**
оныгы **Фирдәвес Н.** кызы — **1955**
оныгы **Фирая Н.** кызы — **1959**
кызы **Рауза — 1946,** 1952 елда Саратовка китте
кызы **Рәхимә — 1919**, Казанда
кызы **Сания — 1940**

20. **Фәхриев Гыймат — 1880**

балалары: **Мөнирә — 1915**
Мөнәвәрә — 1917
Майсәрә — 1927
Ихария — 1931
Сәхәветдин — 1936

21. **Закиров Галим — 1908**
хатыны **Гөлчирә — 1907**
балалары: **Рәсүл — 1933**
Рафаэль — 1936

22. **Садыйков Гариф — 1878**
хатыны **Зәкия — 1883**
Балалары: **Гөлбаһар — 1917**
Габделәхәт — 1914
Фәүзия — 1921
Разыя — 1931

23. **Самиев Хәбибулла Сәмигулла улы — 1871,** колхозда эшләде, 9.06.1941 елда вафат
хатыны **Гайшә — 1877**
улы **Шафик — 1908**, тракторист, 21.10.1941 РККА
килене **Бибисара — 1910**
оныгы **Илгиз — 1949**
улы **Хәсби — 1910,** читтә
улы **Гарифулла — 1912**, читтә
кызы **Гөлчирә — 1919,** 1932 елдан Казанда
кызы **Кәримә — 1922,** колхозда эшли
улы **Фәйзи — 1915**

24. **Гыйлемҗанова Ләйли — 1901,** колхозда эшли
ире **Әхмәтҗан — 1880,** 1938 елдан читтә
улы **Сәгыйтҗан — 1929**
кызы **Мәхмүзә — 1940**

25. **Хәмидуллин Заһидулла — 1907,** колхозда эшли
хатыны **Мәсрүрә — 1907,** колхозда эшли
кызы **Майсәрә — 1933**
улы **Нурулла — 1934**
кызы **Тайбә — 1936**
улы **Зәйнулла — 1941**
кызы **Гөлфирә — 1945**
улы **Хөрмәтулла — 1950**

кызы **Майшәрәп — 1957**

26. **Нәҗмиев Хәсни — 1880**
хатыны **Фатыйма — 1902**
балалары: **Шәфигулла — 1925**
Мәрьям — 1935

27. **Хадиев Мәгъсүм — 1872,** 1942 елдан кулда, 1954 елда вафат
хатыны **Саҗидә — 1871**
кызы **Фәгыйлә — 1911,** 1940 елдан "Кызыл юл"да
улы **Әхәт — 1912**, 7.01.1940 елдан армиядә, 1946 елда кайтты
Әхәтнең хатыны **Миңҗамал — 1921**
оныгы **Әрзилә — 1938**
улы **Габделхак — 1916,** укытучы, 1940 елдан армиядә
кызы **Шәгъвәнә — 1924**
Мөнирә — 1915
килене **Мәмдүдә — 1919,** "Кызыл юл"да
оныгы **Рубил Әхәт улы — 1947,** 1952 елда вафат
оныгы **Рузилә Әхәт кызы — 1951**
оныгы **Рудил Әхәт улы — 1953**
оныгы **Ризәлә — 1955**
оныгы **Резеда — 1957**
оныгы **Робин — 1959**

28. **Зарипов Йосыф — 1907**
энесе **Якуб — 1910**
сеңелләре **Сәрби — 1906**
Зәкия — 1912
анасы **Хәбибҗамал — 1878**

29. **Хаҗиев Хәйби — 1905,** колхозда эшли, 14.07.1941 елдан РККА, 1948 елда армиядә вафат
хатыны **Кадимә — 1915,** колхозда эшли
кызы **Хәнифә — 1935**
кызы **Зәйтүнә — 1938**
кызы **Язилә — 1939**
кызы **Рабига — 1941**
улы **Гафурҗан — 1947**

30. **Зарипова Һәдия — 1905,** колхозда эшли
улы **Сәетгәрәй — 1926**
улы **Бари — 1930**
улы **Фаиз — 1937**

31. **Хәнәфиев Зариф — 1914,** колхозда эшли
апасы **Газизә — 1868,** 30.11.1940 елда вафат
хатыны **Гарифә — 1915,** колхозда эшли
энесе **Корби — 1920,** 1935 елдан читтә
кызы **Бибисара — 1937**
кызы **Зарифа — 1940**
атасы Мөхәммәтҗанов **Хәнәфи — 1858**

32. **Галиев Хәммәт — 1902**
хатыны **Сажидә — 1909**
балалары **Зиннур — 1929**
Фильсур — 1931
Зөлфәт — 1936

33. **Габдуллин Габидулла — 1902,** 27.08.41 РККА, 1948 дә хәбәрсез
хатыны **Баян — 1910**, колхозда эшли
кызы **Фирдәвес — 1931**
кызы **Фәймә — 1934**
кызы **Даймә — 1938,** 1958 елдан Кемеровода
кызы **Дания — 1950**

34. **Вәлиев Хәммәт — 1911**
хатыны **Рәхимә — 1911**
кызы **Рабига — 1935**

35. **Гафетдинов Хәйретдин — 1894,** колхозда эшли, 1941 елдан РККА, 1948 дә хәбәрсез
хатыны **Асылбикә — 1894**, колхозда эшли
улы **Зыятдин — 1922**, колхозда эшли, 30.04.41 армиядә
кызы **Мәрьям — 1925**
кызы **Әсмабикә — 1927**
кызы **Гөлсем — 1929,** 1950 елдан Свердловскида
кызы **Галия — 1932,** 1946 елдан ФЗОда
улы **Нуретдин — 1936**

36. **Хаҗиев Галимҗан — 1898**
Фәүзия — 1912
Хәтирә — 1924
Гафурҗан — 1929

37. **Хәмидуллин Гали — 1891**
хатыны **Өммеһани — 1897**
Балалары: **Сөләйман — 1921**

Гали — 1925
Тимергали — 1928
Икрам — 1930
Гөлчәчәк — 1934
Кәлимулла — 1937

38. **Зәкиев Гарифҗан — 1903,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан
РККА
хатыны **Фазыйла — 1907,** колхозда эшли
кызы **Майкамал — 1927**
улы **Фаяз — 1931**
улы **Раяз — 1938**

39. **Хаҗиев Габдрахман — 1914,** колхозда эшли, бригадир
анасы **Фәсәхәт — 1880,** тегүче
сеңлесе **Майкамал — 1918,** колхозда эшли
энесе **Габделхак — 1921,** налог агенты, 1941 елда кулда,
18.01.1943 РККА
хатыны **Камәрбану — 1915,** колхозда эшли
кызы **Маһидилбәр — 1939**
кызы **Маһиәфтаф — 1942**
улы **Мәгъфүр — 1947**
улы **Шамил — 1958**
энесе **Шәйхелислам — 1948**
сеңлесе **Хәтифә — 1951**

40. **Галиев Вәли — 1893**
хатыны **Хәдичә — 1893**
балалары **Нәфыйк — 1918**
Гадения — 1925
Сания — 1928
Харис — 1930
Равис — 1935

41. **Вахитов Гариф — 1904,** колхозда эшли, 26.09.1941 РККА,
1948 дә хәбәрсез
атасы **Вахит — 1875**
анасы **Фатиха — 1873,** 2.07.1941 вафат
хатыны **Хаҗби — 1903,** колхозда эшли
улы **Мулланур — 1928,** 1946 елдан Кузбасста
улы **Хәмәтнур — 1930**
килене **Миңҗиһан — 1934**
оныгы **Дилбәрия — 1957**
оныгы **Гүзәлия — 1959**

кызы **Мөнәвәрә — 1934**
улы **Әхмәтнур — 1938**
кызы **Флера — 1939**
кызы **Гөлфирә — 1941,** 13.12.42 елда вафат
улы **Мөхәммәтсадыйк — 1941**

42. **Хәмидуллин Гайзи — 1912,** колхозда эшли, 1.09.41 елдан РККА, 1948 дә хәбәрсез
атасы **Хәмидулла — 1868,** эшләми
энесе **Фәсхетдин — 1914,** 14.07.41 елдан РККА
хатыны **Фәгыйлә — 1911,** колхозда эшли, 2 нче группа инвалид, 1947 елда вафат
сеңлесе **Мөнирә — 1929,** колхозда эшли
кызы **Шәмсенур — 1939**
улы **Сәләхетдин — 1941**

43. **Мөхәммәтҗанов Гарифҗан — 1884,** колхозда эшли
хатыны **Баян — 1886,** колхозда эшли
кызы **Мансура — 1917,** колхозда эшли, 1941 елдан читтә
улы **Фәтхерахман — 1932**
кызы **Фәрвәнә — 1934**
улы **Йосыф — 1912**
килене **Бәдәр — 1918**
улы **Фәрит — 1934**
Йосыпов **Мәүлет — 1936**

44. **Дәминова Факия — 1902,** колхозда эшли, 25.06.1941 елда китте
атасы **Кәримов Дәмин — 1875**
кызы **Мәгъмүрә — 1920,** 1939 елдан Казанда
улы **Гарәфи — 1923,** 1939 елдан Казанда
улы **Камалетдин — 1932**
улы **Равил — 1934**
улы **Габделрәис — 1938**

45. **Миңнемуллина Зөһрә — 1875,** 1941 елда киттеләр
улы **Шәрифулла — 1909**
кызы **Рәшидә — 1923**
Гыйззәтбану — 1913
килене **Гөлсем — 1911**

46. **Габдуллин Гайнулла — 1904,** Салавыч артелендә эшли, 21.06.42 елдан РККА
хатыны **Гаффә — 1908,** Салавыч артелендә эшли
анасы **Зәкия — 1862,** Салавыч артелендә эшли

апасы **Маһри — 1900,** Салавыч артелендә эшли
улы **Нурулла — 1931,** колхозда эшли
кызы **Рәйсә — 1931,** 1.09.42 елда вафат
кызы **Әлфия — 1934,** вафат
улы **Илдар — 1942**
улы **Илдус — 1940**

47. **Хөснетдинов Сәләх — 1883,** колхозда эшли
хатыны **Хәмдениса — 1885,** эшләми
улы **Ишмөхәммәт — 1912,** комбайнер, 7.01.40 елдан армиядә, 1948 дә хәбәрсез
кызы **Фатиха — 1921,** колхозда эшли
килене **Мәймүнә — 1915,** колхозда эшли
кызы **Флера — 1939**

48. **Сафин Гариф — 1908,** "Дружба" артелендә эшли, 27.08.41 РККА, 1946 да колхоз председателе
атасы **Фаттахов Сафа — 1861,** 1952 елда вафат
хатыны **Миңнегөл — 1909,** колхозда эшли
анасы **Маһикамал — 1879,** эшләми
энесе **Әхәт — 1918,** 1939 елда читкә китә
кызы **Равилә — 1931,** умартачы
энесе **Җәләлетдинов Гәрәй — 1917,** 1938 елдан армиядә
сеңлесе **Җәваһирә — 1935,** 1952 елдан Казанда
кызы **Нурия — 1940**
улы **Габделсамат — 1942**
улы **Әнәс — 1947**
улы **Мидхәт — 1949**
улы **Тәбрис — 1955**

49. **Шәйхиев Сабирҗан — 1908,** колхозда эшли
анасы **Әсма — 1874**, 1942 елда вафат,
энесе **Хәйдәрҗан — 1910,** колхозда тракторист, 14.07.41 елдан РККА
хатыны **Бибисара — 1915,** колхозда эшли
кызы **Марзия — 1939**

50. **Минһаҗева Зөлкамал Бәдри кызы — 1910,** колхозда эшли
кызы **Минсара — 1931,** фермада эшли
кызы **Гөлфия — 1934,** Молотов өлкәсендә
атасы **Бәдри — 1874,** эшләми
кызы **Гөлзадә — 1948**

кызы **Дилбәрия — 1955**
(Гаиләсе белән Саратовка күченеп китте.)

51. **Хәбибуллин Йосыф — 1895**
хатыны **Рәхимә — 1895**
кызы **Гөлбостан — 1929**
әнисе **Сабира — 1865,** 1960 елда вафат

52. **Гобәйдуллин Минһаҗ — 1900,** колхозда эшли 31.10.41 РККА
хатыны **Шәрифә — 1901,** колхозда эшли, 1950 елдан Нижний Тагилда, 1954 елда вафат
кызы **Разия — 1924,** колхозда эшли, тракторист, 1950 елда Мәскәүгә китә
улы **Гыймран — 1926**
улы **Васил — 1928,** бригадир
кызы **Таһирә — 1936,** 1952 елларда Казанда эштә
улы **Мөдәррис — 1939**
кызы **Мөслимә — 1941**
кызының кызы **Тәслимә Бари кызы — 1950**
хатыны **Хәерниса — 1900**
килене **Тәскирә — 1933**
оныгы **Вагыйз Васил улы — 1955**
оныгы **Таһир Васил улы — 1957**
оныгы **Зөләйха Васил кызы — 1959**
оныгы **Ринат Васил улы — 1972**

53. **Галиев Габделхәй — 1911,** колхозда мастер
апасы **Бәдәр — 1875,** эшләми
хатыны **Гөлчирә — 1910,** колхозда эшли, тегүче
улы **Габделнур — 1933,** тракторист
килене **Бибигазизә — 1928**
улы **Ингель — 1935,** комбайнер
кызы **Рәзинә — 1937**
кызы **Гәүһәрия — 1940**
кызы **Хөмәрия — 1942**
оныгы **Суфия Г. кызы — 1956**
оныгы **Әлфия Г. кызы — 1957**
килене **Суфия — 1940**

54. **Гыйльметдинов Нәҗип — 1907,** колхозда тимерче, 18.01.43 РККА
хатыны **Мәрьям — 1904,** колхозда эшли
кызы **Әнисә — 1933**

кызы **Хәдичә — 1940**
кызы **Саймә — 1943**
кызы **Гөлфәния — 1946**

55. **Мостафин Фәйзи — 1899,** колхозда эшли, 12.01.42 РККА,
1948 дә хәбәрсез
атасы **Мостафа — 1860**
хатыны **Газизә — 1901,** колхозда эшли
улы **Әдһәм — 1930,** 1947-48 елларда ФЗОда
улы **Зәкәрия — 1925,** 27.01.43 РККА
кызы **Гөлирам — 1934**
кызы **Әминә — 1937,** 1953 елдан Казанда эштә
кызы **Фатыйма — 1939**
Зәкәриянең хатыны **Рабига — 1930,** сыер савучы
оныгы **Фәрит З. улы — 1953**
кызы **Гөләндәм З. кызы — 1954**
кызы **Фәйрүзә З.** кызы — 1955

56. **Галимов Мәннан — 1894,** гаиләләре белән читтә
хатыны **Гыйлембану — 1903**
улы **Бари — 1926**
кызы **Бану — 1930**

57. **Галимов Каюм — 1902,** 31.10.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Хөршит — 1903,** колхозда эшли
кызы **Сания — 1928**
кызы **Гөлбәгъдә — 1934**
улы **Габделрафик — 1937**
улы **Габделнасыйр — 1940**
Рузия **Габделрафик кызы — 1960**

58. **Әхмәтҗанов Сабир — 1879,** колхозда эшли
хатыны **Гайниҗамал — 1880**
улы **Әхәт — 1916,** 1940 елда армиядә, 1948 дә хәбәрсез
кызы **Бибикамал — 1914**, 1937 елда м. эштә, 1941 елда кайтты,
1948 елда төрмәдә
кызы **Гөлбостан — 1941**

59. **Галләмов Миңнеәхмәт — 1914,** колхозда эшли, 7.01.40
армиядә, 1948 елда хәбәрсез
анасы **Зөһрә — 1892,** детсадта кухарка
хатыны **Гөлбаһар — 1917,** колхозда эшли
улы **Әлфәрит — 1939**

60. **Гыйльметдинов Гаяз — 1907,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА, 1948 елда төрмәдә
анасы **Гайникамал — 1879,** эшләми
хатыны **Фаһирә — 1906,** колхозда эшли
сеңлесе **Шәмсегаян — 1918,** колхозда эшли
улы **Вазыйх — 1931**
улы **Вәзир — 1934**
улы **Сәүбән — 1937**
улы **Тәбрис — 1942**
Вәзир хатыны **Нәкыя — 1931**

61. **Гарипов Нурислам — 1913,** колхозда бригадир, тимерче, 24.06.41 елда армиядә
анасы **Камилә — 1876,** эшләми
апасы **Банат — 1908**, колхозда эшли, 1951 елдан Казанда
хатыны **Гөлбәдәр — 1918,** колхозда эшли
кызы **Сәрирә — 1938**
кызы **Нәбирә — 1940**
улы **Мидхәт — 1947**
улы **Фердинант — 1949**
кызы **Сүрия — 1951**
кызы **Илсөя — 1953**
улы **Ринат — 1955**
улы **Рәшит — 1957**
кызы **Наилә — 1959**
кызы **Рәмзия — 1960**

62. **Хәсәнова Миңсылу — 1871,** эшләми
улы **Усман — 1910,** 1930 елда читкә китә
улы **Һидиятулла — 1926,** 1943 РККА, 1952 елларда Балтачта эчке эшләр идарәсендә
Хәйруллина **Фәрдәнә — 1904**
кызы **Наилә — 1940**
улы **Шәрифҗан — 1942**

63. **Кәримов Җәләй — 1878,** колхозда эшли
хатыны **Хәдичә — 1884,** эшләми
кызы **Гайшә — 1917,** колхозда эшли
кызы **Тайфә — 1919,** колхозда эшли
улы **Барый — 1926,** 1943 елда РККА, 1952 елдан читтә
килене **Миңнур — 1926,** 1952 елдан читтә
кызы **Мәликә — 1928**
кызы **Разия — 1932**

кызының кызы **Раушания — 1953**
кызы **Равилә — 1958**

64. **Сиражиев Бәдри — 1876,** 8.02.43 елда вафат
хатыны **Кәримә — 1874,** эшләми
улы **Әхмәт — 1905,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
улы **Гафетдин — 1910,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
килене **Әсма — 1907,** колхозда эшли
кызы **Сәрвәр — 1912,** 1938 елда м. эштә
кызы **Раузания — 1936**
улы **Рәфкат — 1941**
кызы **Бәдәр — 1906**
Рәйсә — 1933

65. **Гыйлаҗев Шәмси — 1906,** колхозда эшли, 14.07.41. РККА
анасы **Фәхриҗамал — 1875,** эшләми
сеңлесе **Маһитап — 1920,** колхозда эшли
Маһирә — 1915

66. **Сафин Шәриф — 1913,** колхозда бригадир, 31.12.41 елда РККА
хатыны **Оркыя — 1909,** колхозда эшли
сеңлесе **Бибинур — 1920,** колхозда эшли, 1942 елдан читтә
энесе **Гаффар — 1924,** колхозда эшли, 21.08.42 елдан РККА
кызы **Факия — 1938**
кызы **Равзания — 1941**
кызы **Равилә — 1940**
кызы **Наилә — 1947**

67. **Гобәйдуллин Әлтаф — 1905,** колхозда эшли, 1.09.41 елдан РККА
хатыны **Хәкимә — 1911,** колхозда эшли
кызы **Сәвия — 1933**
сеңлесе **Һаҗәр — 1920,** 1939 елда читкә китә
кызы **Сания — 1951**

68. **Шакиров Сабирҗан — 1871,** колхозда эшли
хатыны **Бибиҗамал — 1875,** эшләми
улы **Миңгариф — 1904,** колхозда эшли
килене **Әсма — 1909,** колхозда эшли
улы **Габделгаян — 1911,** 1939 елда читкә китә
килене **Сәгъдәт — 1919,** 1939 елда читкә китә
оныгы **Әдһәм М. улы — 1946**
оныгы **Минсара М. улы — 1950**
оныгы **Мәдинә М. улы — 1956**

69. **Шиһапов Минһаҗ — 1907,** 27.08.41 РККА, 1947 елда кайта
хатыны **Кәримә — 1907**
улы **Габделбәр — 1927**
улы **Габделфәрт — 1930**
улы **Зиннур — 1935**
улы **Габделнур — 1938**
улы **Әльфәрит — 1941**
улы **Финсур — 1948**
улы **Фәнсаф — 1952**
килене **Мөнәвәрә — 1934**
оныгы **Хәйдәр З. улы — 1959**
оныгы **Хәлим З. улы — 1960**

70. **Хәйдәрҗанов Йосып — 1923,** колхозда эшли, 29.04.42 елдан РККА
апасы **Язилә — 1879,** эшләми
сеңлесе **Мәймүнә — 1930**
Шәмсетдинов **Хәйдәрҗан — 1869**
хатыны **Гарифә — 1874**
Хәтимә — 1907

71. **Шакиров Миңнеҗан — 1910,** колхозда эшли, 18.10.41 елдан РККА
апасы **Маһирә — 1880,** эшләми
энесе **Хәмәтҗан — 1917,** эшләми
энесе **Миңнемулла (Рәҗәп) — 1927**
сеңлесе **Оркыя — 1924**
Оркыя кызы **Алсу — 1959**

72. **Хисаметдинов Җәләй — 1901,** колхозда эшли
хатыны **Сәрвәр — 1905,** колхозда эшли
кызы **Рауза — 1930**
улы **Хәммәтдин — 1936**
улы **Рамазан — 1938**
кызы **Рәйсә — 1944**

73. **Хөснетдинов Гариф — 1910,** 5.10.42 елдан РККА
хатыны **Зәйтүнә — 1915**
кызы **Әлфия — 1935**
улы **Рәшит — 1941**
(Читкә киттеләр.)

74. **Әхмәтҗанов Мәгъсүм — 1905,** бригадир, 1.10.41 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Нәфисә — 1906,** колхозда эшли

кызы **Миңнур — 1926,** 4.03.43 елда ФЗОда
улы **Әгъләмҗан — 1929,** 1948 елда ФЗОда
кызы **Зәйтүнә — 1933**
улы **Гафурҗан — 1935**
улы **Динмөхәммәт — 1939**
килене **Саймә — 1935**

75. **Нәҗмиев Якуп — 1880,** колхозда эшли, 20.02.41 елда кулда
хатыны **Гөлчирә — 1882,** колхозда эшли
кызы **Шәмсенур — 1922,** колхозда эшли, тракторист
кызы **Рәсүлә — 1932**
кызы **Фатыйма — 1914**
оныгы **Фирая — 1949**

76. **Нәҗмиев Миңнемулла — 1875,** 1948 дә хәбәрсез
хатыны **Гайшә — 1878,** 1946 елда вафат
улы **Миңнеәхмәт — 1907,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
килене **Маһинур — 1913,** колхозда эшли
улы **Сөнгат — 1913,** 1940-41 елларда читтә
улы **Мидхәт — 1936**
улы **Рәфкат — 1939**
улы **Муллазиннур — 1942**
кызы **Гөлбостан — 1937**
улы **Хөрмәтулла — 1949**
кызы **Гөлирам — 1951**

77. **Латыйпов Салих — 1892,** колхозда каравылчы, 5.07.42 елдан РККА
хатыны **Бәдәр — 1899,** колхозда эшли
улы **Габделхәй — 1928**
килене **Гасимә — 1931**
оныгы **Габделнур Габделхәй улы — 1955**
оныгы **Тәслимә Габделхәй кызы — 1957**
оныгы **Ясминә Габделхәй кызы — 1959**
улы **Сабит — 1936**

78. **Хөсәенов Шәмсетдин — 1874,** колхозда эшли
хатыны **Зарифа — 1875,** эшләми
кызы **Вафия — 1922,** колхозда эшли

79. **Вәлиев Шәйхиислам — 1910,** колхозда эшли, 31.12.41 елдан РККА
анасы **Газзә — 1875,** эшләми
хатыны **Маһани — 1913,** колхозда эшли
улы **Мансур — 1936**

кызы **Рауза — 1938**
кызы **Розалина — 1941**
улы **Мәгъфүр — 1946**
улы **Финсур — 1947**
кызы **Гөлнур — 1949**
улы **Зиннур — 1951**
кызы **Мәүлизә — 1953**
улы **Мулланур — 1955**

80. **Мөхәммәтҗанова Мәхмүзә — 1881,** эшләми
кызы **Саҗидә — 1914,** колхозда эшли
кызы **Миңнегөл — 1923,** колхозда эшли, 1.04.40 читтә
кызы **Сания — 1929**
кызы **Дания — 1931,** 1944 елда ФЗОда
кызы **Рая — 1937**
улы **Илдар — 1939**
кызы **Рәшидә — 1948**
улы **Гатин Рәшит — 1950**

81. **Закиров Сабир — 1902,** колхозда эшли, 25.08.41 елдан РККА
хатыны **Саҗидә — 1910,** колхозда эшли
улы **Сәвил — 1931**
кызы **Флера — 1934**
улы **Илдус — 1935**
улы **Илфир — 1938,** 1948 елда вафат
сеңлесе **Биби — 1907,** 1940-1941 еллардан читтә
сеңлесе **Зәкия — 1933,** 1941 елда читкә китте
улы **Илгизәр — 1941**
кызы **Мәүлидә — 1946**
кызы **Гөлфирә — 1949**
килене **Гөлфирә — 1938**
оныгы **Камил Сәвил улы — 1959**

82. **Галимов Мәннан — 1891,** колхозда эшли, 1952 елда вафат
хатыны **Фатыйма — 1902,** колхозда эшли
улы **Миңнеәхмәт — 1928**
улы **Мәннаф — 1936**

83. **Сәмигуллина Оркыя — 1912,** колхозда эшли
улы **Вәлиулла — 1933**
кызы **Кафия — 1935**
килене **Надия — 1933**
оныгы **Ләбибә В. кызы — 1959**

84. **Әхмәтҗанов Шакир — 1895**
хатыны **Һәдия — 1903**
балалары **Рәхимә — 1926**
Оркыя — 1930
Мәгъсүм — 1932
Факия — 1935

85. **Хәйруллин Шәфикъ — 1903,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
хатыны **Мәгсүмә — 1908,** колхозда эшли
улы **Нәфик — 1928,** колхозда эшли
кызы **Әнисә — 1936**
кызы **Нәкыя — 1931**
кызы **Фирая — 1938**
кызы **Флера — 1942**
килене **Фәгыйлә — 1931**
оныгы **Тәнзилә Н. кызы — 1955**
оныгы **Гөлдара Н. кызы — 1957**
оныгы **Рәсилә Н. кызы — 1959**

86. **Әхмәдуллин Галимулла — 1885,** колхозда эшли, 1958 елда вафат
хатыны **Зәйнәп — 1886,** эшләми
кызы **Гөлчирә — 1916,** 1938 елдан Казанда
улы **Габделхак — 1926,** 1943 елдан РККА
кызы **Рәйфә — 1929**
килене **Кәүсәрия — 1932**
оныгы **Ринат Г. улы — 1951**
оныгы **Рәшит Г. улы — 1954**
оныгы **Тәбрис Г. улы — 1958**
оныгы **Габдуллаян Г. улы — 1959**

87. **Мифтахов Фәхертдин — 1878,** эшләми
улы **Фәсәх — 1911,** колхозда эшли, 28.04.42 елдан РККА
кызы **Галия — 1917,** 1940 елдан читтә
кызы **Фазыйла — 1929**
кызы **Хәтирә — 1932**
килене **Һаҗәр — 1917,** колхозда эшли
улы **Корбангали — 1941**
Әпет — 1907

88. **Гәрәева Мәрьям — 1907**
Бану — 1929
Маһирә — 1913

89. **Хәйруллин Фазыл — 1912,** колхозда эшли, бригадир

хатыны **Гөлсем — 1912,** колхозда эшли
улы **Габдуллаян — 1937**
кызы **Гадения — 1939**
кызы **Кәүсәрия — 1942**
улы **Тәбрис — 1945**
улы **Марсель — 1948**
кызы **Дилбәрия — 1953**

90. **Хәбибуллин Хәсби — 1910,** колхозда эшли,18.10.41 елдан РККА
Гыйбадуллин Хәбибулла — 1860
хатыны **Мәчтүрә — 1916,** колхозда эшли
улы **Нурмөхәммәт — 1935,** 1952 елда ФЗОда
улы **Габделәхәт — 1940**
улы **Габделбәр — 1944**
кызы **Сәгурә — 1947**
Сибгат — 1916
улы **Габделхәй — 1951**

91. **Сәмигуллин Кәлимулла — 1921,** райисполкомда эшли, 13.10.41 елдан РККА
атасы **Самигулла — 1865,** эшләми
анасы **Шәрифәбану — 1869,** эшләми
сеңлесе **Мотыйга — 1927**
сеңлесе **Нәфига — 1929**

92. **Таҗиева Хәтимә — 1905**
Факия — 1931
Нури — 1934

93. **Нуриев Йосыфҗан — 1890,** колхозда каравылчы, 1953 елда вафат
хатыны **Латыйфа — 1895,** колхозда эшли
кызы **Мансура — 1916,** 1939 елдан читтә
улы **Шәйхетдин — 1910,** 1932 елдан читтә
улы **Мөбарәкҗан — 1925**
улы **Гыйльмулла — 1929,** 1948 елда ФЗОда

94. **Гыймадиев Фәхертдин — 1904,** колхозда эшли, 25.08.41 елдан РККА
хатыны **Мөнәвәрә — 1903,** колхозда эшли
анасы **Галимә — 1865**
кызы **Зәйтүнә — 1930**
улы **Мөдәррис — 1931**
кызы **Гөлҗәүһәр — 1933**

кызы **Гөлнур — 1938**
улы **Габделрәис — 1939**
улы **Габделхәй — 1942,** 1946 елда вафат
кызы **Әлфинур — 1949**
килене **Разия Садри кызы — 1927**
оныгы **Тәбрис М. улы — 1960**

95. **Әхмәтҗанов Хәким — 1904,** колхозда эшли, 25.08.41 РККА
хатыны **Шәмсия — 1908,** колхозда эшли
кызы **Җәмилә — 1926**
кызы **Гөлбаһар — 1932**
кызы **Сәвия — 1935**
улы **Сәүбән — 1939**

96. **Галиев Миңнемулла — 1900,** колхозда эшли, 12.11.41 РККА
хатыны **Гарифә — 1898,** колхозда эшли
энесе **Сәфәр — 1911,** 1935 елда читкә китте, 1942 елдан армиядә
улы **Бари — 1920,** 1937 елда читкә китте, 1941 елдан армиядә
улы **Котдус — 1924,** 21.08.1942 елдан армиядә
улы **Зәбир — 1927**
улы **Нургаян — 1930**
килене **Нәзирә — 1929**
оныгы **Наил — 1952**
оныгы **Тәнзилә — 1954**

97. **Исхаков Исмәгыйль — 1891,** колхозда конюх
хатыны **Бәдигөл — 1893,** колхозда эшли
улы **Ибраһим — 1923,** колхозда эшли, 27.03.42 елдан РККА, 1947 елда кайтты
улы **Хәбибрахман — 1926,** колхозда эшли
кызы **Гөлҗамал — 1929**
кызы **Йофарбикә — 1934**

98. **Әхмәдуллин Алтынбай — 1892,** колхозда эшли
хатыны **Зөһрә — 1898**, колхозда эшли
кызы **Гайшә — 1922,** хат ташучы, 5.04.41 елдан читтә
кызы **Минсара — 1924**
кызы **Майфараз — 1932,** 1946 елда вафат
кызы **Диләфрүз — 1932**
улы **Равил — 1935**
улы **Рафаэль — 1939**
Гыйлаҗева **Сүрия — 1939**
Гыйлаҗев **Равис Равил улы — 1960**

99. **Хәбибуллин Галимулла — 1895,** колхозда эшли, 7.12.1942 елдан РККА
хатыны **Сабира — 1895,** колхозда эшли
кызы **Минҗамал — 1921**
улы **Әһлиулла — 1923,** 1940 елда ФЗОда, 21.05.42 елдан РККА
кызы **Закирә — 1920**
кызы **Тәскирә — 1928**
улы **Вагыйз — 1930,** 1948 елдан ФЗОда
кызы **Фазыйла — 1933**
кызы **Рабига — 1935**
улы **Рамазан — 1938**
улы **Фирдәвес — 1941**

100. **Нуриев Гариф — 1900,** колхозда эшли, 12.11.41 елдан РККА
энесе **Нигъмәтҗан — 1906,** 1.09.41 елдан РККА
хатыны **Миңзифа — 1903**
апасы **Галимә — 1893**
кызы **Тайбә — 1929**
улы **Габделәхәт — 1933**
улы **Габдрахман — 1935**
улы **Габделфәрт — 1941**
улы **Фәнсаф — 1952**

101. **Шәмсетдинов Гыйльметдин — 1882,** колхозда каравылчы, 1946 елда вафат
хатыны **Хөснижамал — 1887,** колхозда эшли
кызы **Маһижамал — 1921,** а/с секретаре
кызы **Бибижамал — 1923,** колхозда эшли, 1948 елда төрмәдә
кызы **Бибикамал — 1926,** бухгалтер
улы **Низаметдин — 1930**
кызының улы **Илгиз — 1951**
Роза Нури кызы **— 1954**
Фәния Газыйм кызы **— 1936**

102. **Әхмәдуллин Мотаһар — 1896,** колхозда эшли, 10.05.42 елдан РККА
хатыны **Маһинур — 1904,** колхозда эшли
әбисе **Маһирә — 1869,** эшләми
кызы **Диләфрүз — 1927**
кызы **Гөлфирә — 1930**
улы **Мансур — 1935**
кызы **Равилә — 1938**

103. **Сабиров Хәйдәр — 1910,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
анасы **Шәрифелҗамал — 1875**
энесе **Миңнемулла — 1911,** 1935 елда читкә китә
апасы **Миңзифа — 1907,** колхозда эшли
сеңлесе **Майсәрә — 1935**
(Гаиләсе белән өйдә юк — 1948 елда.)

104. **Фәтхуллин Миңнемулла — 1894,** колхозда эшли, 29.09.42 елдан РККА
хатыны **Фаһирә — 1895,** колхозда эшли
Майкамал — 1909

105. **Сәмигуллин Фәйзи — 1916,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
апасы **Бәдигөл — 1909,** колхозда эшли
анасы **Гайни — 1891**
сеңлесе **Әнвәр — 1935**
хатыны **Мөнәвәрә — 1917**
улы **Гайнулла — 1941**
кызы **Галия — 1948**
кызы **Фәния — 1951**
улы **Шәйхулла — 1953**
улы **Гыйльмулла — 1956**
кызы **Хәлимә — 1959**
улы **Мотыйгулла — 1960**

106. **Зарипов Хафиз — 1904,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
анасы **Шәрифә — 1868**
хатыны **Бәдрикамал — 1907** колхозда эшли
улы **Якуп — 1930,** 1948 елда ФЗОда
килене **Гөлфия — 1930**
оныгы **Зөфәр — 1955**
оныгы **Зөлфия — 1957**
оныгы **Нурфия — 1960**
улы **Рәшит — 1943**
улы **Мәгъсүмҗан — 1938**

107. **Мөхәммәтҗанов Шакир — 1898,** колхозда эшли, 1940 елда төрмәдә
хатыны **Хәтимә — 1898,** колхозда эшли
улы **Ясәви — 1926**
кызы **Мәдинә — 1927**
улы **Тәхәви — 1939**

108. **Әхмәтҗанов Шәкүр — 1916,** 14.07.41 РККА

анасы **Фәриха — 1886,** эшләми
абыйсы **Фәрт — 1913,** 1939 елда читкә китә, 30.12.42 РККА
энесе **Котдус — 1923,** 1940 елда укуда, 27.03.42 елдан РККА
Котдусның хатыны **Фәүзия — 1925**
Нурзия Котдус кызы — 1949
Флюзия Котдус кызы — 1952
Рәмлә Котдус кызы — 1954
Фәнүсә Котдус кызы — 1956
сеңлесе **Мәликә — 1926**
энесе **Гәрәй — 1931**
сеңлесе **Рауза — 1939**

109. **Фәсәхова Гыйлембану — 1885,** колхозда эшли
кызы **Миңкамал — 1918,** колхозда эшли
кызы **Нурания — 1929**

110. **Ганиев Гыйльман — 1890,** 1946 елда вафат
хатыны **Фатыйма — 1888,** колхозда эшли
улы **Габделхәй — 1913,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
кызы **Шәкүрә — 1917,** колхозда эшли
кызы **Нәфыйга — 1927**
улы **Мәлик — 1930,** 1948 елда ФЗОда
улы **Фаил — 1952**
улы **Фоат — 1954**
кызы **Әлфия — 1957**

111. **Ганиев Гайнан — 1887,** колхозда эшли
хатыны **Камәр — 1888,** колхозда эшли
улы **Гыймран — 1928,** 1948 елда ФЗОда
улы **Икрам — 1931**
килене **Камилә — 1924**
оныгы **Заһидуллина Гөлзадә — 1953**
оныгы **Гыйльван Гыймран улы — 1955**
оныгы **Гөлминә Гыймран кызы — 1957**
оныгы **Гарифҗан Гыймран улы — 1958**
оныгы **Гөлнур Гыймран кызы — 1959**
килене **Зәйтүнә — 1931**
оныгы **Гыйльфан Икрам улы — 1957**
оныгы **Илфат Икрам улы — 1959**
оныгы **Рифат Икрам улы — 1960**

112. **Гарифуллин Гафур — 1913,** 11.08.41 РККА, армиядә вафат
хатыны **Сәлимә — 1909,** колхозда эшли
улы **Шәрифҗан — 1931**

улы **Харис — 1935,** 1948 елда вафат
улы **Мәгъфүр — 1938**
килене **Шәмсехәят — 1932**
оныгы **Кадрия Ш. кызы — 1957**
оныгы **Гадения Ш. кызы — 1960**

113. **Вәлиев Садри — 1877,** эшләми
хатыны **Гайниҗамал — 1879,** эшләми
улы **Габдулла — 1910,** колхозда эшли, 1.09.41. РККА
улы **Гафур — 1916,** колхозда эшли, 27.07.41 РККА
кызы **Зөлхәбирә — 1920**
кызы **Рәхилә — 1924,** 1946 елда торф эшендә
кызы **Разия — 1926**

114. **Мортазин Гали — 1891,** эшләми
хатыны **Миңлегөл — 1907,** колхозда эшли
улы **Муллагали — 1923,** колхозда эшли, 1940 елда читтә, 24.03.42 елдан РККА
улы **Бари — 1928**
улы **Фаяз — 1932**
килене **Гөлфинур — 1937**
оныгы **Фәрит Фаяз улы — 1959**

115. **Хөсәенова Рәхимә — 1909,** ферма мөдире, 1946 елда китте
анасы **Камилә — 1865** эшләми, 1946 елда вафат

116. **Шәйхиев Җәләй — 1902,** каравылчы, 31.10.41 РККА
хатыны **Нәгыймә — 1906,** колхозда эшли
улы **Гарәфетдин — 1928**
улы **Гайнетдин — 1931**
улы **Гафетдин — 1934**
улы **Миңнеәхмәт — 1941**

117. **Әхмәтҗанов Сабир — 1904**
анасы **Фәхерниса — 1867**
хатыны **Мотыйга — 1904**
балалары **Сәтыйга — 1931**
Мәүлихә — 1935

118. **Сабиров Хәким — 1897,** колхозда эшли, 28.04.42 РККА, 1952 елда вафат
хатыны **Гөлчирә — 1901,** колхозда эшли
кызы **Мөзәйнә — 1927**
улы **Фоат — 1935**

улы **Фаиз — 1938,** 1948 елда вафат
(1954 елда гаиләләре белән Киров өлкәсенә күченеп китәләр.)

119. **Әхмәдиев Гали — 1909,** колхозда конюх, 14.07.41 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Зәкия — 1914,** колхозда эшли
кызы **Венера — 1934**
кызы **Рая — 1937**
улы **Риф — 1939**

120. **Хәйретдинов Хисами хатыны Маһирә — 1900**
балалары **Мөнирә — 1929**
Кәшифә — 1934
Рафаэль — 1935

121. **Фазлыев Фазылҗан — 1886,** колхозда эшли
хатыны **Бәдигөл — 1893,** колхозда эшли
улы **Зиннәт — 1913,** 1937 елдан читтә
улы **Бари — 1924,** 1940 елдан Казанда, 1942 елдан армиядә
(1948 елда гаиләсе белән Казанга күчеп китте.)

122. **Йосыпов Гәрәй — 1918** колхозда эшли, 3.05.1941 елдан РККА
атасы **Йосып — 1882**, колхозда эшли
апасы **Сәйдәбикә — 1916,** колхозда эшли
сеңлесе **Рабига — 1925**
энесе **Исрафил — 1928**
сеңлесе **Әминә — 1933**

123. **Галиева Сабира — 1887,** эшләми
улы **Ибраһим — 1921,** колхозда эшли, 1940 елдан читтә, 23.03.42 елдан РККА
улы **Гәрәй — 1925,** 6.03.43 елдан РККА
килене **Маһия — 1921**
оныгы **Равил — 1945**
оныгы **Сания — 1948**

124. **Ганиев Газыйм — 1902,** колхозда конюх, 27.08.41 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Мәликә — 1907,** колхозда эшли
анасы **Сәрвәр — 1869,** 1942 елда вафат
энесе **Габделәхәт — 1918** 1939 елдан армиядә
кызы **Сәвия — 1930**
кызы **Надия — 1933**
кызы **Факия — 1936**

улы **Гадил — 1939**
кызы **Нәсимә — 1951**
Халидә Гадил кызы — 1960

125. **Хафизов Касыйм — 1908,** колхозда эшли, 1942 елдан
РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Миңсылу — 1911,** колхозда эшли
энесе **Кашшаф — 1915,** 1937 елдан армиядә, 14.07.41 РККА
кызы **Нурания — 1935**
кызы **Гөлфария — 1937**
улы **Васил — 1939**
кызы **Ләбирә — 1942**

126. **Җамалиев Шәмсетдин — 1904,** колхозда эшли, 25.08.41
РККА, 1948 елда хәбәрсез
анасы **Гафифә — 1864,** 1946 елда вафат
хатыны **Рәхимә — 1909,** колхозда эшли
кызы **Гөлфирә — 1938**
кызы **Гөлдара — 1940**
кызы **Люция — 1945**, 1954 елда Ташкентка китте

127. **Хәсәнова Миңсылу — 1871**
улы **Усман — 1910**

128. **Әхмәдиев Хаммади — 1907,** колхозда эшли, 24.06.41
РККА
хатыны **Рабига — 1903,** колхозда эшли
кызы **Халисә — 1928**
улы **Фаяз — 1930**
кызы **Фирая — 1939**
кызы **Мөхалисә — 1941**
килене **Нурзия — 1925**
оныгы **Рәзилә — 1958**
оныгы **Фидая — 1959**

129. **Хәбибуллина Фатиха — 1900,** колхозда эшли
анасы **Сабира — 1868**, эшләми
сеңлесе **Гарифә — 1909,** колхозда эшли
абыйсы **Хафиз — 1903**, 1930 елда читкә китә
энесе **Кадыйр — 1907,** 1934 елда читкә китә
энесе **Кави — 1934**

130. **Габитов Хәким — 1880,** каравылчы, 1948 елда вафат
хатыны **Хәтирә — 1882,** 1942 елда вафат
хатыны **Банат — 1880**

улы **Сабир — 1909,** 1940 елдан читтә
улы **Мөбарәк — 1915,** 1939 елдан читтә
улы **Хашимҗан — 1926,** 1948 елда ФЗОда
килене **Маһирә — 1915**
кызы **Майсәрә — 1927**
кызы **Кадрия — 1929**
улы **Равил — 1940**

131. **Кадыйров Мәгъсүм — 1907,** колхозда эшли, 1941 елдан РККА
хатыны **Миһри — 1910,** колхозда эшли
улы **Рафис — 1934**

132. **Кадыйров Гали — 1875,** эшләми
хатыны **Бәдигөл — 1873,** эшләми, 1946 елда вафат
хатыны **Миңнебикә — 1883**
улы **Габделхәй — 1935**
килене **Рәхилә — 1930**
кызы **Нәгыймә — 1938**

133. **Әхмәтҗанов Хәким — 1900,** колхозда эшли, 25.08.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Гаффә — 1892,** колхозда эшли
улы **Гафурҗан — 1931**
кызы **Зәйтүнә — 1941**

134. **Шәйхиев Солтан — 1910,** тимерче, 26.09.41 елдан РККА
хатыны **Шафки — 1912**
улы **Мансур — 1936**
килене **Галия — 1932**
кызы **Гөлфәния — 1938**
кызы **Гарифәбану — 1940**
кызы **Гөлбану — 1943**
кызы **Гөлфирә — 1948**
кызы **Гөлсинә — 1951**
улы **Финсур — 1953**
оныгы **Гадения М. кызы — 1960**

135. **Гыйльметдинова Бибиҗамал — 1888,** эшләми
улы **Хәмматдин — 1925,** 11.01.43 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез

136. **Шакиров Сәгыйтҗан — 1874,** колхозда эшли
хатыны **Камилә — 1875,** эшләми
улы **Рәүф — 1922,** 30.12.41 РККА

улы **Рәис — 1925,** 27.03.42 ФЗОда
килене **Мотыйга — 1927**
кызы **Галия — 1948**
улы **Газыйм — 1907**
килене **Гарифә — 1905**
улы **Габделбәр Газыйм улы — 1930**
улы **Нияр Газыйм улы — 1932**
улы **Габделфәрт Газыйм улы — 1934**
улы **Әкрәм Газыйм улы — 1938**
улы **Мәгъфүр Газыйм улы — 1941**
кызы **Сәгурә Газыйм кызы — 1944**
оныгы **Миңнеәхмәт Рәис улы — 1952**
оныгы **Миңлехан Рәис улы — 1955**
оныгы **Мидхәт Рәис улы — 1957**
оныгы **Минсария — 1959**

137. **Хәбибуллин Йосыф — 1895,** колхозда эшли, 7.02.43 елда РККА
хатыны **Рәхимә — 1895,** колхозда эшли
кызы **Гөлбостан — 1929**
әнисе **Сабира — 1868**

138. **Фәйзрахманов Хәйби — 1903,** колхоз председателе, 1940 елда мәҗбүри эштә, 26.08.41 РККА, 1948 дә хәбәрсез
анасы **Гарифәбану — 1870,** 1953 елда вафат
хатыны **Мәүлихә — 1904,** колхозда эшли
кызы **Кәүсәрия — 1932**
кызы **Нурания — 1935**
улы **Рәдиф — 1938**
кызы **Гөлбаһар — 1940**
кызы **Раушания — 1953**

139. **Хаҗиев Гарәфи — 1910,** кибеттә эшли, 8.01.43 елдан РККА
энесе **Шәрәфи — 1912**, колхозда эшли, 19.08.41 елдан РККА
Шәрәфинең хатыны **Кәримә — 1913**
кызы **Галия Ш. кызы — 1939**
улы **Камил Ш. улы — 1943**
кызы **Тайбә Ш. кызы — 1946**
анасы **Гыйльмиҗамал — 1879**, эшләми
энесе **Мифтах — 1915**

энесе **Габделәхәт — 1919**, 1940 елдан армиядә
хатыны **Сираҗиева Дилбәр — 1923**, счетовод. Арт. “Дружба” 1948 елда төрмәдә
улы **Нурмөхәммәт — 1940**
улы Тәбрис — 1944
улы Вильсур — 1946

140. **Галиев Салих — 1905,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
хатыны **Шәмсеруй — 1911**, колхозда эшли
кызы Сания — 1936, колхозда эшли
улы **Габделрәис — 1938**
кызы **Гөлфирә — 1940**
улы **Нургаян — 1947**
улы **Рәдиф — 1950**
кызы **Фирая — 1952**

141. **Әсхәдуллин Нәби — 1915,** колхозда тракторист, 1941 елда кулда
энесе **Кәлимулла — 1921,** колхозда эшли
анасы **Фәриха — 1872**

142. **Зарипов Гыйният — 1911,** 1940 елдан армиядә
анасы **Фәризә — 1875,** эшләми
апасы **Разия — 1908,** колхозда эшли
апасы **Фәрзәнә — 1905**
энесе **Нәҗип — 1914,** 1940 елдан армиядә
сеңлесе **Сәвия — 1934**
сеңлесе **Фоадия — 1936**
сеңлесе **Әнзия — 1941**
кызының кызы **Минсәрия — 1953**

143. **Насыйров Мәннан — 1883,** колхозда эшли
хатыны **Маһирә — 1884,** 1952 елда Ташкентка китте, кызы янына
кызы **Мөнәвәрә — 1924,** колхозда эшли
кызы **Мөкәррәмә — 1927**
кызы **Нәфисә — 1918**

144. **ХӨСНЕТДИНОВ СӘЛӘХ — 1898,** колхозда эшли, 1941 елда төрмәдә
хатыны **Майкамал — 1892,** колхозда эшли
кызы **Сәгурә — 1924**
улы **Шамил — 1926**
улы **Камил — 1930**
килене **Сәвия — 1930**

оныгы **Рәсимә К. кызы — 1951**
оныгы **Рисәлә К. кызы — 1955**
оныгы **Рәсүлә К. кызы — 1956**
оныгы **Нурдидә К. кызы — 1958**

145. **Исмәгыйлев Исхак — 1911,** колхозда эшли
әбисе **Газзәбану — 1863,** 1941 елда вафат

146. **Галимов Габдулла — 1902,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Миңнегөл — 1902,** колхозда эшли
анасы **Хәбибҗамал — 1864,** эшләми
кызы **Мөнирә — 1927**, фермада эшли
кызы **Зөлхирә — 1929,** “Дружба” артелендә эшли
улы **Габделхәй — 1931,** машинист, колхозда эшли
килене **Фатыйма — 1928**
оныгы **Әлфия Г. кызы — 1956**
оныгы **Рәсим Г. улы — 1958**
оныгы **Фәмзия Г. кызы — 1960**
оныгы **Гөлүсә Г. кызы — 1960**
улы **Фәрт — 1934**
улы **Равил — 1938**
улы **Дамир — 1941**

147. **Сәгыйтҗанов Шакир — 1896,** агротехник, 1941 елда төрмәдә
хатыны **Латыйфа — 1900,** колхозда эшли
кызы **Мөкәррәмә — 1921,** 1939 елдан Казанда
улы **Наил — 1925,** колхоз секретаре
килене **Тәскирә — 1928**
оныгы **Развил Н. улы — 1952**
оныгы **Зөлфия Н. кызы — 1955**
улы **Васил — 1927**
кызы **Кәүсәрия — 1931**
улы **Илфир — 1939**

148. **Зарипов Шәриф — 1894,** колхозда эшли
хатыны **Мәһүп — 1891,** колхозда эшли
улы **Сәләхетдин — 1916,** 1939 елдан армиядә
улы **Рәүф — 1926,** колхозда эшли, 1946 елда төрмәдә
килене **Нурания — 1929**
кызы **Рабига — 1930**
кызы **Галия — 1932**
кызы **Гадения — 1934**

оныгы **Фарания Р. кызы — 1950**
оныгы **Раушания Р. кызы — 1952**
улы **Тәлгать —**
оныгы **Клара Р. кызы — 1956**
оныгы **Габдерафик Р. кызы — 1958**

149. **Рамазанов Сабир — 1906,** колхозда бригадир, 27.08.41 елдан РККА 1946-48 дә военный заводта эшли
хатыны **Хәтирә — 1906,** колхозда эшли
улы **Әгъләмҗан — 1931,** 1952 елдан армиядә, тракторист
кызы **Надия — 1932**
улы **Риф — 1935**
кызы **Сания — 1937**
кызы **Фәһимә — 1939**
кызы **Илсөяр — 1951**
килене **Разия — 1931**
оныгы **Рәдиф Ә. улы — 1956**
оныгы **Рәис Ә. улы — 1958**
оныгы **Мөбарәкҗан Ә. улы — 1960**

150. **Төхфәтуллин Хисмәт — 1862,** эшләми, 1942 елда вафат
хатыны **Мөнәвәрә — 1888,** эшләми
балалары **Газизулла — 1904**
Миңнегөл — 1904
Марзия — 1926
Разия — ?
Рәйсә — ?

151. **Бәдриев Гафетдин — 1893,** колхозда атлар карый, 7.12.42 елдан РККА
хатыны **Фатыйма — 1894,** колхозда эшли
сеңлесе **Тайбә — 1902,** тегүче, яшелчә бригадиры
кызы **Гөлбәгъдә — 1923,** колхозда эшли
кызы **Бибигазизә — 1927,** тегүче, колхозда эшли
сеңлесе **Гөлфирә — 1926**
улы **Нурмөхәммәт — 1929,** тракторчылар бригадиры
килене **Сәвия — 1934**
оныгы **Тәбрис Н. улы — 1958**

152. **Хәйриев Газиз — 1913,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
абыйсы **Габделәхәт — 1908**
анасы **Латыйфа — 1874,** эшләми
хатыны **Рәхимә — 1914,** колхозда эшли

улы **Гадил — 1936**
улы **Зиннур — 1940**
улы **Әдһәм — 1942**
улы **Фарадис — 1946**
улы **Мөдәррис — 1949**
кызы **Гөлфирә — 1953**
энесе **Нәфик — 1915,** колхозда эшли, 1941 елдан армиядә
хатыны **Маһиҗамал — 1920,** бухгалтер
кызы **Әлфия — 1948**
кызы **Фирдәүсә — 1951**
улы **Сәйдәш — 1954**

153. **Шиһабиев Фәсхи — 1892,** бригадир инвалид артелендә 13.04.42 елдан РККА
хатыны **Мәчтүрә — 1893,** эшләми
улы **Гарифҗан — 1914,** зав. произ. “Дружба” арт., к/х счетовод. 24.06.41 РККА
килене **Әнвәр — 1913,** колхозда эшли
улы **Камил — 1927**
улы **Шамил — 1929**
улы **Сәүбән — 1931**
кызы **Флера — 1936**
кызы **Фидия — 1939**
улы **Зөфәр — 1942**

154. **Закиров Габдулла — 1891,** колхозда зам. пред.
хатыны **Гөлбикә — 1892,** колхозда эшли
улы **Мөбарәк — 1923,** колхозда эшли, 7.06.42 елдан РККА
улы **Таһирҗан — 1927**
кызы **Шәкүрә — 1930**
кызы **Нурия — 1954**

155. **Хөсәенов Гөзәер — 1906,** колхозда хисапчы, 1940 елда төрмәдә, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Мәчтүрә — 1906,** колхозда эшли
улы **Мансур — 1933,** 1952 елда армиядә
килене **Миңсылу — 1932**
оныгы **Венера Мансур кызы — 1957**
оныгы **Мәдинә Мансур кызы — 1958**
улы **Мәгъфүр — 1934**
улы **Зәбир — 1936**
улы **Риф — 1938**
кызы **Мәдинә — 1941**

156. **Шәйхиев Гарәфи — 1910,** колхозда эшли, 24.06.41 РККА
энесе **Бәдги — 1913,** колхозда тракторист, 14.07.41 РККА
анасы **Әсма — 1886,** эшләми
иптәше **Гөлшат — 1922,** колхозда эшли
кызы **Гөлсаф — 1947**
улы **Финсур — 1948**
кызы **Гөлфия — 1950**
кызы **Зәмзәмия — 1952**
кызы **Фәнзилә — 1955**
кызы **Әлфия — 1958**
кызы **Марзия — 1960**

157. **Фатихова Вафия — 1921,** колхозда эшли
энесе **Вагыйз — 1923,** 14.04.42 РККА
энесе **Мәсхүт — 1926**
анасы **Газзә — 1880**

158. **Сәләхов Гарәфи — 1904,** колхозда бригадир, 3.04.42 елдан РККА,1948 елда хәбәрсез
хатыны **Маһирә — 1907,** колхозда эшли
улы **Рафаэль — 1929,** 1946-48 елларда ФЗОда
килене **Әлфия — 1933**
оныгы **Рәфкат Р. улы — 1957**
оныгы **Зөлфия Р. улы — 1959**
улы **Фарук — 1932**
улы **Мидхәт — 1938,** тракторист
кызы **Розалия — 1940**
кызы **Нәзирә — 1942**
әтисе **Хәмзин Сәләх — 1881**
әнисе **Гыйззәтбану — 1881,** 1946 елда вафат

159. **Ишмөхәммәтов Гариф — 1905,** колхозда бригадир, 1941 елда төрмәдә
хатыны **Һәдия — 1903,** колхозда эшли
кызы **Асия — 1934**
кызы **Сания — 1941**
анасы **Хөббениса — 1858**

160. **Шәйхиев Гыйлаж — 1899,** колхозда завхоз, 1941 елда төрмәдә
хатыны **Майсәрә — 1907,** колхозда эшли
кызы **Надия — 1927**
улы **Әкрәм — 1930**
Әкрәм хатыны **Мөнирә — 1938**

Оныгы **Азат Әкрәм улы — 1958**
Оныгы **Айрат Әкрәм улы — 1960**
кызы **Фәния — 1934**
кызы **Гадилә — 1939**
апасы **Әсма — 1892**
анасы **Баян — 1859**
энесе **Салих — 1916**

161. **Нуриев Гариф — 1873,** колхозда эшли
хатыны **Җәләл — 1874,** эшләми
улы **Закир — 1903,** райисполкомда, к/х пред., 31.05.42 РККА, 1948 елда хәбәрсез
килене **Гарифә — 1908** колхозда
улы **Мөбарәкҗан — 1928,** 1948 елда ФЗОда
оныгы **Исрафил З. улы — 1930,** “Дружба” артелендә эшли
килене **Рәзинә — 1937**
оныгы **Резеда Исрафил кызы — 1955**
оныгы **Искәндәр Исрафил улы — 1957**
оныгы **Рүзилә Исрафил кызы — 1959**
кызы **Рауза — 1932,** налог агенты
кызы **Сүрия — 1940**

162. **Нургалиева Гарифә — 1874,** колхозда эшли
кызы **Миңзифа — 1921,** 31.10.41 РККА
улы **Хәммәди — 1911,** 1936 елдан читтә
килене **Бибинур — 1909,** 1936 елдан читтә
кызы **Әлфинур — 1939**

163. **Фатыйхов Нәҗип — 1901,** колхозда бригадир, 8.03.42 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Гыйззәтбану — 1904,** колхозда эшли
кызы **Җүәһирә — 1930**
кызы **Рауза — 1932**
улы **Рәшит — 1935**
улы **Харис — 1937**
кызы **Рәйсә — 1939**

164. **Салиев Гариф — 1894,** детсадта каравылчы
хатыны **Әминә — 1905**
улы **Ибрай — 1925,** 1946 ел РККА
кызы **Нурсабак — 1928,** 1946-48 елларда ФЗОда
улы **Әхәт — 1931,** хат ташучы
кызы **Әнвәр — 1934**
улы **Мөбарәкҗан — 1938**

кызы **Нурсия — 1940**

165. **Гомәрова Гөлҗиһан — 1904**
анасы **Шәмсеҗиһан — 1853**

166. **Гайнетдинов Хәбибрахман — 1900,** колхозда эшли, 28.04.42 елдан РККА
хатыны **Бибинур — 1902,** колхозда эшли
улы **Тәлгат — 1931**
кызы **Сәгурә — 1939**
килене **Рәйсә — 1936**
оныгы **Рәфкат Т. улы — 1958**

167. **Вәлиев Хуҗа — 1872,** эшләми
хатыны **Хәдичә — 1873,** эшләми
кызы **Гөлчирә — 1913,** колхозда эшли
улы **Миңнеәхмәт — 1916,** колхозда эшли, 23.06.41 елдан армиядә

168. **Хисаметдинов Нәҗми — 1891,** колхозда эшли, 10.12.41 елда төрмәдә
хатыны **Мәчтүрә — 1895,** колхозда эшли
кызы **Фәнсаф — 1930**
кызы **Фәрхәт — 1933**
кызы **Рәүфә — 1935**
(1952 елда гаиләләре белән Ташкентка киттеләр.)

169. **атасы Хәбибуллин Хәйрулла — 1872,** эшләми
анасы **Маһирә — 1874,** 1946 елда вафат
Магъсүм — 1912, колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Фардана — 1904,** колхозда эшли
кызы Наилә — 1940
улы **Шәрифҗан — 1942**

170. **Галиев Хаммади — 1902,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Нәфисә — 1903,** колхозда эшли
кызы **Гөлфия — 1931**
улы **Габделнур — 1932**
улы **Филсур — 1939**
энесе **Галиев Сәләх — 1905**
Сәләхнең хатыны **Шәмсеруй — 1911**
Габделрәис Сәләх улы — 1938
Нургаян Сәләх улы — 1947

Рәдиф Сәләх улы — 1950
Фирая Сәләх кызы — 1952

171. **Маннанов Хафиз — 1903,** колхозда бригадир, 6.09.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Кәшифә — 1904,** колхозда эшли
улы **Чулпан — 1932**
кызы **Гөлнур — 1933**
кызы **Гөлсем — 1938**
кызы **Венера — 1936**
улы **Тәбрис — 1941**

172. **Закиров Хәммәт — 1901,** "Дружба" артелендә эшли, 1941 елда төрмәдә
хатыны **Бибинур — 1900,** колхозда эшли
анасы **Сабира — 1874,** эшләми
кызы **Сания — 1928,** 1946-48 елларда ФЗОда
улы **Мансур — 1930,** 1948 елда ФЗОда
килене **Нәҗия — 1934**
оныгы **Марат Мансур улы — 1957**
оныгы **Кадрия Мансур кызы — 1959**
улы **Мәгъфүр — 1934,** тракторист
кызы **Мәдинә — 1938**

173. **Хәбибуллин Гыйльмулла — 1888,** ат караучы, 1946 елда вафат
хатыны **Бәдәр — 1884,** эшләми
улы **Кави — 1910,** тракторист, 27.08.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
килене **Хәдичә — 1911,** колхозда эшли, тегүче
кызы **Тайбә — 1920**
оныгы **Нурания Кави улы — 1931,** тегүче
оныгы **Миңнехан Кави улы — 1935**
оныгы **Финсур Кави улы — 1937**
оныгы **Әнисә Кави кызы — 1939**
кызы **Фәния — 1942**

174. **Фәсхиев Хәммәт — 1902,** колхозда кладовщик, 27.08.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Зөһрә — 1911,** колхозда эшли
улы **Габделхәй — 1931**
килене **Гөлирам — 1935**
оныгы **Гөлфизә Г. кызы — 1957**
кызы **Рәйсә — 1936**

кызы **Рәсүлә — 1939**
улы **Гафурҗан — 1941**

175. **Садыйков Салих — 1891**
хатыны **Гадения — 1889,** 1953 елдан Саратовта
балалары **Нәкыйп — 1917**
Рәхимә — 1926
Нәсих — 1928, 1953 елдан Саратовта
Шәмсебану — 1934, чигүче
Камил — 1936
Равил — 1938, 1953 елда Саратовта

176. **Сафин Зариф — 1910,** колхозда бригадир, 27.08.41 РККА, 27.10.42 төрмәдә
кызы **Җуәһирә — 1935**
кызы **Вәрәния — 1937**
кызы **Зәйтүнә — 1941**

177. **Хафизова Мәфтуха — 1885**
кызы **Рабига — 1918,** колхозда эшли
кызы **Гөлсем — 1921,** колхозда эшли, 6.12.41 РККА, кайтты, 1957 елда авыл Советы секретаре
кызы **Гөлсинә — 1949**

178. **Гафетдинова Оркыя — 1917,** Мәскәүдә эштә
атасы **Нәҗмиев Әпет — 1893**
әбисе **Сабира — 1863**

179. **Хөсәенов Хөснетдин — 1878**
улы **Йосыф — 1913,** колхозда эшли, 26.09.41 РККА
улы **Хәбибрахман — 1918,** колхозда эшли, 17.06.41 елдан армиядә
улы **Нәҗип — 1927**
килене **Миңниса — 1924**
оныгы **Нәкыйп — 1951**
оныгы **Гөлниса — 1953**

180. **Исмәгыйлев Ислам — 1872**
хатыны **Фәхриҗамал — 1870**
кызы **Минсара — 1925,** колхозда эшли
улы **Муллагали — 1916,** укытучы
улы **Госман — 1918,** 1939 елдан армиядә
кызы **Миңнегөл — 1911,** 1930 елдан читтә

181. **Гобәйдуллина Галимә — 1880**
кызы **Майсәрә — 1918,** колхозда эшли

улы **Гыйльмулла — 1925,** 1946 елдан РККА
килене **Хәнифә — 1926**
оныгы **Хәтифә Г. кызы — 1953**
оныгы **Рәйхана Г. кызы — 1954**
оныгы **Габделәхәт Г. улы — 1956**
оныгы **Нурия Г. кызы — 1958**
оныгы **Язилә Г. кызы — 1960**
улы **Хәсби — 1927,** 1946-48 елларда ФЗОда

182. **Закиров Гариф — 1899,** колхозда эшли, 28.04.42 РККА
хатыны **Дишат — 1900,** колхозда эшли
анасы **Фәхерниса — 1869**
кызы **Гадәмбану — 1923**
кызы **Әлфия — 1931**
улы **Фарис — 1935**

183. **Мөхәммәдиев Газиз — 1884**
хатыны **Маузә — 1885**
улы **Шәйислам — 1918,** колхозда эшли, 27.08.41 РККА
улы **Габделрәис — 1924,** колхозда эшли, 21.08.42 РККА
улы **Мөдәррис — 1927**
килене **Мәлүфә — 1923**
оныгы **Рәмзия — 1950**
оныгы **Тәгъзимә — 1954**
оныгы **Зәйнәп — 1957**
оныгы **Мулланур — 1960**
кызы **Сәвия — 1931**

184. **Вәлиев Миргали — 1895,** 1936 елдан Арчада
анасы **Бәдигөл — 1875**
хатыны **Мәһинур — 1900,** колхозда эшли
улы **Мәхмүт — 1920,** райисполкомда эшли, 10.05.41 армиядә
кызы **Мәдинә — 1928**
улы **Мәхсүт — 1930**
кызы **Фәһимә — 1935**
кызы **Илһамия — 1937**

185. **Вәлиев Муллахмәт — 1914,** колхозда эшли, 24.06.41 армиядә
анасы **Галимә — 1892**
хатыны **Мәһирә — 1913,** колхозда эшли
кызы **Җүәһирә — 1939**
кызы **Гөлфирә — 1941**
кызы **Гөлсия — 1946**

кызы **Флера — 1948**
кызы **Әминә — 1950**
улы **Илгизәр — 1954**
кызы **Мәдинә — 1956**
атасы **Хәмәтвәли — 1844**

186. **Галиев Сәләх — 1915** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
хатыны **Гөлбостан — 1922**
кызы **Венера — 1944**
улы **Әнәс — 1947**
кызы **Асия — 1948**
кызы **Нурсия — 1950**
улы **Нургаян — 1952**
кызы **Рәмзия — 1955**
улы **Марат — 1958** (1946 елда башка чыгып китте.)
анасы **Гайшә — 1875,** эшләми
абыйсы **Гарәфи — 1912**
апасы **Әнвәр — 1910**
сеңлесе **Гөлбаһар — 1921,** к/зда тракторист
Әнвәрнең кызы **Гадения — 1931**
абыйсы **Фатыйх — 1905**
сеңлесе **Фатыйма — 1910**

187. **Һадиев Зәки — 1874,** каравылчы
хатыны **Гайниҗамал — 1871,** каравылчы
улы **Мотыйк — 1912,** колхозда эшли, 27.06.41 елдан армиядә, 1948 елда хәбәрсез
улы **Гарифҗан — 1903,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
килене **Фазыйла — 1904**
оныгы **Майкамал — 1927**
оныгы **Фаяз — 1931**
оныгы **Раяз — 1938**
килене **Хәтимә — 1913,** колхозда эшли
оныгы **Реваль Мотыйк улы — 1934**
оныгы **Рәшит Мотыйк улы — 1937**
оныгы **Рәшидә Мотыйк кызы — 1940**
Реваль хатыны **Полина — 1935**
Реваль улы **Васил — 1959**

188. **Әүхәдиев Зариф — 1891,** каравылчы, 1940 елда мәҗбүри эштә
улы **Зәкәрия — 1929**
улы **Рәхимҗан — 1931**

189. **Сиражиев Шәрәфи — 1896,** колхозда эшли, 1940 елда төрмәдә
хатыны **Мәгъфирә — 1898,** колхозда эшли
кызы **Дилбәр — 1923,** “Дружба” арт. хисапчы
улы **Мансур — 1927**
улы **Равил — 1929**
кызы **Сәвия — 1935**
кызы **Наилә — 1939**

190. **Сабиров Йосыф — 1901,** ат караучы, 27.08.41 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Нәфисә — 1902,** колхозда эшли
кызы **Тәскирә — 1928,** 1946 елдан Казанда
кызы **Әнисаф — 1930**
улы **Филсур — 1937**
кызы **Ралена — 1939**
кызы **Венера — 1944**

191. **Маннанов Галләм — 1895,** колхозда эшли
хатыны **Миннебикә — 1908,** колхозда эшли
улы **Мөдәррис — 1924,** 1938 елда Казанда укуда, 21.08.41 елдан РККА
кызы **Рауза — 1928**
кызы **Надия — 1935**

192. **Фатыйхова Сәгъдәт — 1872,** эшләми
атасы **Латыйпов Фатыйх — 1854**

193. **Фатыйхова Миңсылу — 1884,** колхозда эшли
кызы **Миңҗамал — 1910,** сыер савучы
улы **Әхәт — 1929,** тракторист
килене **Рәйфә — 1927**
оныгы **Габделнур — 1954**
оныгы **Асия — 1955**
оныгы **Рәйсә — 1957**
оныгы **Флера — 1959**

194. **Хәбибуллина Хөсембану — 1874**
кызы **Шәмсегаләм — 1912**

195. **Гыйматова Хәдичә — 1902,** сыер караучы
улы **Галиәхмәт — 1938**
кызы **Нурания — 1940**
(Тормышка чыгып китте.)

196. **Нәбиев Фәйзи — 1912,** колхозда эшли, 24.06.41 елдан армиядә
сеңлесе **Гөлшат — 1919**
анасы **Мотыйга — 1879**
хатыны **Гөлҗәүһәр — 1913,** колхозда эшли
улы **Габделфәрт — 1937**
кызы **Шәмсенаһар — 1939**
кызы **Мөнәвәрә — 1941**

197. **Әхмәтшин Гыйлемҗан — 1875,** колхозда эшли
хатыны **Хөсниҗамал — 1870,** эшләми
кызы **Җофар — 1907,** колхозда, 1941 елдан читтә
кызы **Маһиҗиһан — 1918,** колхозда эшли
кызы **Нажия — 1934,** колхозда секретарь

198. **Закирова Гайни — 1881,** эшләми
кызы **Шәмсекамал — 1913,** 1938 елда читкә китте
кызы **Шәмсия — 1923** (Гаиләләре белән 1942 елда Бурят-Монголиягә киттеләр.)
кызы **Фәүзия — 1926**

199. **Әхмәтҗанов Госман — 1883**
хатыны **Хәкимә — 1893**
кызы **Мәгъфүрә — 1919,** колхозда эшли, 1946 елда төрмәдә
абыйсы **Нәкыйп — 1914,** 1936 елдан читтә
сеңлесе **Нәфига — 1931**
улы **Нәфик — 1929**
килене **Хәтимә — 1936**
улы **Габделхәй — 1936**

200. **Әхмәтов Муллагали — 1910,** кибеттә эшли, 14.07.41 РККА
анасы **Шәмсебану — 1875,** эшләми
хатыны **Сәтига — 1913,** колхозда эшли
кызы **Люция — 1936,** 1954 елда Казанда, бухгалтер
улы **Дамир — 1938**
улы **Сәүбән — 1939**
улы **Тәбрис — 1945**
улы **Илдар — 1947**
кызы **Сөмбелә — 1951**
кызы **Ләлә — 1953**
улы **Таһир — 1958**
энесе **Котдус — 1918,** 1939 елдан армиядә, 1947 елда артель пред.
Котдусның хатыны **Мөнәвәрә — 1924**

Рәйсә Котдус кызы — 1949
Фирдәвес Котдус кызы — 1951
Кави Котдус улы — 1954
Каюм Котдус улы — 1956
Камил Котдус улы — 1958

201. **Әхмәтҗанов Юныс — 1872,** 1943 елда вафат
хатыны **Майтап — 1881,** эшләми
кызы **Зәйтүнә — 1916,** комбайнерка
улы **Гатау — 1917,** 10.12.42 елдан РККА

202. **Зәкиев Сәфәр — 1909**
анасы **Мәгъмүрә — 1889**
хатыны **Гөлүзә — 1918**
энесе **Мөбарәк — 1923**
сеңлесе **Майфаруаз — 1927**
Тайфә — 1924
улы **Гафур — 1932**

203. **Хәсәнов Гомәр — 1906,** колхозда эшли, 1.08.41 елдан
РККА
хатыны **Рабига — 1896,** колхозда эшли
улы **Мәгъсүмҗан — 1939**

204. **Низамиев Сәйфи — 1894,** колхозда эшли, 7.12.42 елдан
РККА
хатыны **Мәсрүрә — 1898,** колхозда эшли
улы **Баһави — 1925,** 27.01.43 елдан РККА
кызы **Хәрилә — 1928,** 1946-48 елларда ФЗОда
кызы **Мөэминә — 1931,** 1949 елда торфта эштә
улы **Зыятдин — 1934**
улы **Васил — 1937**
кызы **Хәлимә — 1940**
килене **Рая — 1936**
оныгы **Нурания — 1959**

205. **Таҗиев Бәдегый — 1897**
хатыны **Фатыйма — 1903**
балалары **Латыйфа — 1922**
Мөсәфия — 1929
Рәҗәп — 1933
Фәймә — 1935

206. **Хәйриев Төхфәт — 1894,** колхозда эшли, 22.05.42
РККА,1948 елда хәбәрсез

хатыны **Хәмдия — 1894,** колхозда эшли
кызы **Хәмдениса — 1922,** колхозда эшли
улы Шайхулла — 1925, 1948 елда читкә китте
кызы **Факия — 1927,** 1946 елда ФЗОда
улы **Гарифулла — 1929,** 1948 елда ФЗОда
килене **Тайбә — 1930**
оныгы **Тәэминә Гарифулла кызы — 1957**
оныгы **Газинур Гарифулла улы — 1959**
оныгы **Тәслимә Гарифулла кызы — 1960**
кызы **Мәдинә — 1932**
улы **Илдар — 1950**

207. **Хәйретдинов Гомәр — 1895,** колхозда эшли, 25.03.42 РККА, 1948 елда хәбәрсез
хатыны **Миңсылу — 1898,** колхозда эшли
кызы **Миңсафа — 1926**
улы **Әхмәт — 1930**
кызы **Гөлчирә — 1931**
кызы **Зөлхәбирә — 1938**
килене **Мөнирә — 1927**
оныгы **Илфат Әхмәт улы — 1956**
оныгы **Рәфкат Әхмәт улы — 1958**
оныгы **Финзилә Әхмәт улы — 1959**

208. **Сафин Вафа — 1873**
хатыны **Шәмсекамал — 1884**
кызы **Камәр — 1913,** 1936 елда читкә китте

209. **Рамазанов Йосыф — 1887,** колхозда эшли
хатыны **Маһиҗиһан — 1882,** колхозда эшли
кызы **Әсма — 1921,** 1938 елда читкә китте
анасы **Гыйльмениса — 1859**
улы **Сәфәр — 1930**
улы **Мәгъфүр — 1937**
улы **Мәгъсүм — 1913,** Чаллы артел. эшли
килене **Сәрвәр — 1911,** Чаллыда
Сәфәргалинең хатыны **Гөлнур — 1933**
оныгы **Рәкыйп С. улы — 1955**

210. **Хөснетдинов Габдрахман — 1908,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
хатыны **Миңсылу — 1910,** колхозда эшли
кызы **Майҗиһан — 1934**
улы **Фәтхерахман — 1936**

улы **Габделфәрт — 1942**
кызы **Гөлҗиһан — 1945**
кызы **Флера — 1948**
улы **Габделнур — 1952**

211. **Шәрәфиев Әхмәт — 1892,** колхозда эшли, 10.04.42 РККА
хатыны **Хәтирә — 1892,** колхозда эшли
кызы **Гөлфарах — 1922,** колхозда эшли
улы **Зиннур — 1927,** 1946 елда ФЗОда
улы **Ягъфәр — 1930**
улы **Васил — 1933**
килене **Рузалия — 1940**
оныгы **Сөләйман Васил улы — 1959**
кызы **Назипова Равилә — 1932**
кызы **Ләйлә — 1939**
кызы **Нурлыхода — 1951**

212. **Хафизова Гөлбаһар — 1912,** колхозда эшли
анасы **Сәхип — 1875,** эшләми, 1953 елда вафат
сеңлесе **Фатыйма — 1919,** колхозда эшли

213. **Закиров Мәгъсүм — 1886,** колхозда эшли
хатыны **Хәерниса — 1887**
кызы **Рабига — 1922**
кызы **Миңнегөл — 1925,** 1946 елдан Магнитогорскида
улы **Ризван — 1927,** 1946 елдан РККА

214. **Вилданова Сабира — 1877,** эшләми
кызы **Гайнавал — 1920,** 1940 елдан читтә
улы **Хәй — 1925,** 28.01.43 елдан РККА
кызы **Рауза — 1942**
улы **Барый — 1916**
килене **Әминә — 1915**
улы **Яруллин Фәрит Габдрахман улы — 1943**
улы **Габделхәй Барый улы — 1949**
кызы **Люция Барый кызы — 1951**
кызы **Мәрьям Барый кызы — 1953**
улы **Каюм Барый улы — 1955**
улы **Кави Барый улы — 1956**

215. **Хәбибуллин Сибгат — 1916,** читкә китте
хатыны **Фаһирә — 1913,** китте
улы **Гыйльван — 1940,** китте

216. **Сәмигуллин Сәгыйт — 1908,** пожарн. начальник, зам. пред. к/х, 14.07.41 елдан РККА
хатыны **Галия — 1910,** колхозда эшли
кызы **Надия — 1935**
улы **Насрулла — 1939**
улы **Хөрмәтулла — 1945**
апасы **Газизә — 1911**
кызы **Наилә — 1950**
улы **Гыйниятулла — 1956**

217. **Сафин Закир — 1875,** каравылчы
Нәфисә — 1871 эшләми, 1947 елда вафат
улы **Зариф — 1913,** колхозда эшли, 24.04.41 елдан армиядә
иптәше **Миңсылу — 1919**
апасы **Гыйлембану — 1911**
оныгы **Мөнирә Зариф кызы — 1943**
оныгы **Мөнзирә Зариф кызы — 1947**
оныгы **Маһифәрваз Зариф кызы — 1949**
оныгы **Раушания Зариф кызы — 1951**
оныгы **Диләрә Зариф кызы — 1953**
оныгы **Нурулла Зариф улы — 1955**
оныгы **Франгизә Зариф кызы — 1957**
оныгы **Мөнир Зариф улы — 1959**

218. **Сиражиев Нәби — 1889,** колхозда эшли
хатыны **Мәфтуха — 1889,** колхозда эшли
улы **Камил — 1927,** 1944 ел РККА

219. **Зыятдинов Җәләй — 1903,** колхозда эшли, 2.09.41 РККА
апасы **Әсма — 1901,** эшләми

220. **Галиев Кашшаф — 1886,** ат караучы, 1942 елда вафат
хатыны **Маһирә — 1890,** колхозда эшли
кызы **Гөлҗиһан — 1927**
кызы **Сания — 1929**
улы **Индул — 1935**
кызы **Асия — 1939**

221. **Нуриев Солтан — 1888,** колхозда бригадир
хатыны **Газзә — 1887,** эшләми
кызы **Оркыя — 1918,** колхозда эшли
улы **Габделрәүф — 1922,** артель. Счетовод, 1940 елдан армиядә

кызы **Рәхимә — 1926,** к/зда секретарь
кызы **Марзия — 1930,** укытучы
килене **Сәгурә — 1924**
оныгы **Габделрафик Рәүф улы — 1947**
оныгы **Габделнәкыйп Рәүф улы — 1950**
оныгы **Сәрия Рәүф кызы — 1953**
оныгы **Габделрашит Рәүф улы — 1955**
оныгы **Кадрия Рәүф улы — 1959**

222. **Сабиров Мәлик — 1891,** читкә китте

223. **Гобәйдуллин Гыйльмулла — 1899,** колхозда эшли, 28.04 РККА, "Дружба" артелендә эшли
хатыны **Һаҗәр — 1900,** колхозда эшли
улы **Габдулла — 1922,** 1942 елдан РККА
кызы **Гөлбәгъдә — 1925,** 1942 елда Казан итек фабрикасына эшкә китте
кызы **Гөлфирә — 1927,** 1947 елда Казанга китте
кызы **Гыйззәтбану — 1930,** 1952 елда торф чыгару эшендә
улы **Гыйльван — 1932**
кызы **Зөлфирә — 1938**
кызы **Әнисә — 1940**
улы **Гыйльфан — 1943**
кызы **Рәйсә — 1953**

224. **Нуриев Галиәхмәт — 1891,** тегермән мөдире
хатыны **Гафифә — 1893,** колхозда эшли
улы **Шаһиәхмәт — 1922,** укуда
улы **Мәгъсүм — 1927**
улы **Әхмәтситдыйк — 1932**
кызы **Факия — 1936**

225. **Хәбибрахманова Фатиха — 1874,** эшләми
кызы **Фахирә — 1917,** колхозда эшли
кызы **Гөлбостан — 1919,** колхозда эшли
оныгы **Венера — 1944**

226. **Фәхриев Таҗи — 1864**
хатыны **Файзә — 1868**
улы **Рамазан — 1916,** 1936 елдан читтә
кызы **Газзә — 1911**

227. **Бәхтиева Ситдика — 1880,** эшләми
кызы **Сәйдә — 1912,** колхозда эшли

улы **Гафетдин — 1920,** 1940 елда армиядә
килене **Шәмсебану — 1923**

228. **Фазлыева Нәфисә — 1904,** колхозда эшли
анасы **Фатиха — 1865**

229. **Гыйлемҗанов Сәгыйтҗан — 1884,** 1942 елда төрмәдә вафат
хатыны **Хәдичә — 1888,** колхозда эшли
кызы **Тайфә — 1920**
кызы **Майсәрә — 1926,** фермада эшли
улы **Фазылҗан — 1929**
кызы **Гөлчирә — 1933**
кызы **Гөлфирә — 1936**
килене **Минсара — 1930**
оныгы **Дилбәрия — 1955**

230. **Нуриев Хаҗиәхмәт — 1879**
хатыны **Галимә — 1881**
улы **Шәмси — 1907**, шофер, 14.07.41 РККА, 1946 елда к/зда кладовщик, 1952 елда авыл Советы председателе
килене **Хәдичә — 1910,** колхозда эшли
оныгы **Гадения Ш. кызы — 1935,** почта агенты, 1953 елдан Казанда производствода эшли
оныгы **Әкрәм Ш. улы — 1937**
оныгы **Әсрар Ш. улы — 1940**
оныгы **Әхьяр Ш. улы — 1943**
оныгы **Әдһәм Ш. улы — 1946**
оныгы **Әнәс Ш. улы — 1948**
улы **Готуф — 1920,** 1940 елда укуда, 26.09.40 елдан армиядә, 1952 елда мәктәп директоры, колхоз рәисе
килене **Сара — 1925,** укытучы
оныгы **Финсур Г. улы — 1947**
оныгы **Тәслимә Г. кызы — 1950**
оныгы **Мансур Г. улы — 1952**
оныгы **Марат Г. улы — 1954**
оныгы **Тәнзилә — 1961**

231. **Гыйлаҗев Минһаҗ — 1907,** колхозда эшли, 28.04.42 РККА, 1946 елда Казанда воен. заводта.
хатыны **Нәгыймә — 1909,** колхозда эшли

кызы **Фирдәвес — 1935**
кызы **Фәния — 1937**
кызы **Сүрия — 1939**
улы **Рашат — 1942**
кызы **Нурия — 1946**
кызы **Нурания — 1949**
кызы **Рәйхана — 1953**

232. **Сәләхов Кашаф — 1903,** колхозда эшли, 2.09.41 елдан РККА
хатыны **Гөлбаһар — 1905,** колхозда эшли, 1953 елда вафат
кызы **Факия — 1941**
хатыны **Саҗидә — 1914**
улы **Рәдиф — 1955**
кызы **Рүзилә — 1959**

233. **Закиров Хәким — 1871,** читтә
хатыны **Зәйнәп — 1880,** эшләми
кызы **Мәрьям — 1918,** читтә
кызы **Мәсхүдә — 1921,** читтә
улы **Билал — 1924,** 1940 елда укуда, 18.08.42 елдан РККА
улы **Равил — 1927** читтә — Ташкентта
кызы **Гадения — 1934**
кызы **Гомәрова Илгизәр — 1943**

234. **Хәйриев Хәбибулла — 1881,** колхозда каравылчы, 1947 елда вафат
хатыны **Гыйззәтбану — 1882,** эшләми
улы **Сафа — 1913,** артельдә бригадир, 27.04.41 армиядә, 1948 елда хәбәрсез
кызы **Мәгъсүмә — 1918,** читтә
килене **Разия — 1915,** колхозда эшли
улы **Исрафил — 1939**
улы **Исмәгыйль — 1942**

235. **Зарипов Хафиз — 1902,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
хатыны **Гөлҗәүһәр — 1902**
кызы **Сәвия — 1932**
кызы **Фоадия — 1935**
кызы **Рабига — 1938**

236. **Фәйзрахманов Фәттри — 1914,** колхозда эшли, 20.05.41 елдан РККА
анасы **Хәтимә — 1880,** эшләми

сеңлесе **Фаһирә — 1913,** колхозда эшли
энесе **Габдрахман — 1918,** 1.09.41 РККА
энесе **Гарәфетдин — 1922,** 25.02.42 РККА
энесе **Әхәт — 1927**
сеңлесе **Фәгыйлә — 1931,** фермада терлекләр карый
Гыйльфан — 1940

237. **Фазлыева Тайбә — 1871,** читтә
улы **Габделхак — 1902,** читтә
килене **Саҗидә — 1906,** читтә
оныгы **Габделфәрт — 1932,** читтә
оныгы **Габдулла — 1935,** читтә

238. **Галимуллин Гатау — 1911,** колхозда эшли
хатыны **Майнур — 1918,** колхозда эшли
улы **Габделнур — 1938**

239. **Маннанов Фидай — 1893,** колхозда эшли, 22.09.42 елдан
РККА
хатыны **Газзә — 1899,** колхозда эшли
улы **Фаиз — 1923,** 1938 елда укуда, 10.12.42 РККА
улы **Фоат — 1926**

240. **Хөснетдинов Йосыф — 1895,** колхозда эшли
анасы **Әсма — 1865**
хатыны **Фатыйма — 1900**
энесе **Гарәфи — 1918,** колхозда эшли, 1941 елда РККА
улы **Әхмәт — 1928**
улы **Галиәхмәт — 1934**
улы **Габделхәй — 1938**
улы **Әхмәтгәрәй — 1941**

241. **Гарифҗанов Йосыф — 1912,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА,
1947 елда налог агенты
хатыны **Бәдәр — 1913**
улы **Габделфәрт — 1934**
(1953 елда гаиләсе белән Иркутскига китте.)
кызы **Магъфигаян — 1936**
кызы **Мөстиха — 1941**
кызы **Гөлнәзирә — 1946**
улы **Габделнур — 1949**
улы **Габделбәр — 1953**

242. **Хәйриев Габделхак — 1908,** колхозда эшли, 14.07.41
елдан РККА

хатыны **Баян — 1908,** 1941 елда вафат
хатыны **Сәйдә — 1916**
улы **Рәшит — 1943**
кызы **Рәшидә — 1946**
улы **Равил — 1949**
улы **Рафаил — 1952**
улы **Рафил — 1954**
кызы **Рәфидә — 1957**

243. **Мәннанов Салих — 1876,** колхозда эшли
хатыны **Сәгыйдәбану — 1871**

244. **Хаҗиева Кәримә — 1893,** эшләми

245. **Мөхәммәдиев Гали — 1872**
хатыны **Гайшә — 1870**
кызы **Фатыйма — 1899**
улы **Шәйми — 1911,** 31.10.41 елдан РККА
улы **Зәкәрия — 1930**

246. **Фатыйхов Зариф — 1893,** инвалид артелендә
хатыны **Галия — 1888,** инвалид артелендә
улы **Фарис — 1923,** инвалид артелендә, 1.03.42 елда кулда
улы **Вагыйз — 1927**
улы **Гариф — 1932**
улы **Харис — 1930**
кызы **Тәнзилә — 1935**
улы **Садыйк — 1939**

247. **Галиев Әхмәтҗан — 1904,** 1941 елдан РККА
хатыны **Фәхриҗамал — 1914**

248. **Әсхәдуллин Шәйхулла — 1907,** колхозда эшли, 1941 елдан РККА
хатыны **Зөлхәбирә — 1908**
анасы **Маһирә — 1877,** эшләми
кызы **Сөембикә — 1929,** 1946 елда ФЗОда
улы **Гайфулла — 1931**
улы **Гыйниятулла — 1936**
улы **Рәфыйк — 1940**
(1954 елда гаиләсе белән Кызыл Игенче авылында тора.)

249. **Вахитов Габделфәрт — 1915,** уполном. агент, 1942 елдан армиядә
хатыны **Маһибәдәр — 1918,** кибетче

250. **Хлопушин Василий — 1886,** 1959 елда вафат
хатыны **Анна — 1888**
улы **Павел — 1914,** 22.12.40 елдан читтә
улы **Николай — 1922,** 30.12.41 РККА
улы **Петр — 1925,** 1948 елда төрмәдә, 1953 елда Казанда укуда, 1959 елда а/с председателе
кызы **Шурка — 1927**
улы **Анатолий — 1931**
килене **Надия — 1929**
килене **Гөлфирә — 1927**
оныгы **Альберт Петр улы — 1952**
оныгы **Роза Петр кызы — 1955**
оныгы **Радик Петр улы — 1960**

251. **Таҗиев Бәдыгый — 1897**
хатыны **Фатыйма — 1903**
балалары **Латыйфа — 1922**
Мөхәттисә — 1929
Рәҗәп — 1933
Фәймә — 1935

252. **Ногманова Хөсни — 1871**

253. **Сиражиев Сәйфи — 1899**
хатыны **Әсма — 1900**
балалары **Габделхәй — 1931**
Нурания — 1933
Кәүсәрия — 1935

254. **Гыйззәтуллин Нотфулла — 1913**
хатыны **Латыйфа — 1913**

255. **Латыйпов Сәлих — 1890**
хатыны **Рәҗәп — 1899**
улы **Хәй — 1928**

256. **Шәрәфиев Шиһаби — 1863**
улы **Бәдгый — 1915**
хатыны **Сәгыйдә — 1870**
килене **Майнур — 1913**
оныгы **Васил — 1935**

257. **Зарипов Садыйк — 1898**
хатыны **Нәфисә — 1898**
улы **Барый — 1927**

258. **Хуҗәхмәтов Нури — 1899**
хатыны **Әсма — 1898**
әнисе **Фәриха — 1862**
балалары **Шәмси — 1923**
Нәфисә — 1925
Заһидә — 1930
Рәхилә — 1932
Габделәхәт — 1934

259. **Закиров Фазыл — 1910**
хатыны **Әсма — 1913**
улы **Камил — 1935**

260. **Кәримов Сабир — 1899**
хатыны **Мәсри — 1915**
балалары **Ләйлә — 1935**
Сания — 1937

261. **Галиев Гариф — 1900**
хатыны **Бәдәр — 1901**
балалары **Рәис — 1925**
Мөдәррис — 1927
Рәсхәт — 1930
Рәфкат — 1932
Рәсхәмәт — 1935

Хезмәткәрләр:

262. **Плотников Иван — 1903,** "Дружба" артелендә бухг., 1942 елдан РККА

263. **Мәҗитов Гали Юлдашевич — 1908,** фельдшер
хатыны **Бәдәр — 1908,** санитарка
кызы **Розалина — 1935,** чигүче, Балтачта балалар бакчасында тәрбияче
улы **Рүзил — 1943**

264. **Мәннапов Кашшаф — 1888,** урманда лесник
хатыны **Анна — 1897**
улы **Гарифҗан — 1926**
кызы **Равилә — 1932**
кызы **Галия — 1934**

265. **Гыйльмуллин Нигъмәт — 1916,** укытучы, 1940 елдан армиядә

хатыны **Әминә — 1916**
сеңлесе **Әнисә — 1919**
кызы **Лина — 1940**
улы **Марсель — 1943**

266. **Гыйлемҗанов Фәйзи — 1911,** колхозда эшли
хатыны **Оркыя — 1912**
улы **Харис — 1939**

267. **Хәйруллин Габдулла — 1896,** тимерче, 12.11.41 елдан РККА
хатыны **Сәрвәр — 1894**
сеңлесе **Мәрьям — 1897**
улы **Гәрәй — 1926**
энесе **Габделхәй — 1927**
улы **Кәбир — 1930**

268. **Мәннапов Кадыйр — 1909,** артель председателе
хатыны **Гарифә — 1913**
кызы **Люция — 1934**

269. **Галимов Хәмәт — 1908.** авыл Сов. рәисе
хатыны **Гайни — 1912**
балалары: **Сүрия — 1933**
Дамир — 1936
Оркыя

270. **Закиров Хафиз — 1902**
хатыны **Гөлҗәүһәр — 1902**
балалары: **Сәвия — 1932**
Фоадия — 1935

271. **Галиев Гафур — 1909**
хатыны **Сәрби — 1905**
балалары: **Гөлфирә — 1936**
Әлфирә — 1938

272. **Сәгъдуллин Әхәт — 1913,** укытучы
хатыны **Нәфисә — 1914,** укытучы
кызы **Люция — 1946**
энесе **Ибрай — 1939**
(1952 елда гаиләләре белән Шубан авылында укыталар.)

273. **Исхаков Габдулла — 1914,** хезмәткәр
хатыны **Гайшә — 1918**
кызы **Венера — 1937**

274. **Галимуллин Гани — 1905**

275. **Исмәгыйлев Исхак — 1911**
анасы **Газзәбану — 1875**

276. **Хисаметдинов Гыймат — 1895,** культурник
хатыны **Маһинур — 1900**
кызы **Венера — 1928**

277. **Сабиров Мәгъсүм — 1908**
хатыны **Навал — 1912**
анасы **Сәйдә — 1862**
балалары **Әнисә — 1932**
Әнәс — 1934
Клара — 1937

278. **Ганиев Госман — 1910**
анасы Фатыйма — 1876

Кызыл Игенче буенча:

279. **Хөснетдинов Җәләй — 1902,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
хатыны **Фатыйма — 1908,** колхозда эшли
улы **Мансур — 1924,** колхозда эшли, 18.08.42 елдан РККА
кызы **Мәсхүдә — 1926**
кызы **Мәсрүрә — 1928**
улы **Сәүбән — 1932**
кызы **Венера — 1938**

280. **Сәләхов Барый — 1907,** кладовщик, 31.10.41 РККА
хатыны **Саймә — 1909,** колхозда эшли
улы **Наил — 1931**
улы **Камил — 1933**
кызы **Сания — 1937**
улы **Данил — 1938**

281. **Садриев Мифтах — 1895,** колхозда эшли, 12.11.41 елдан РККА
хатыны **Фатыйма — 1900,** колхозда эшли
улы **Мансур — 1928,** педагог
кызы **Мөкәррәмә — 1930**
улы **Финсур — 1936,** 1953 елда ФЗОда

282. **Хафизов Нәби — 1897,** колхозда эшли, 12.11.41 елдан РККА
хатыны **Саҗидә — 1901,** колхозда эшли

кызы **Вафия — 1922**
кызы **Майнур — 1926**
кызы **Кафия — 1928**
улы **Әхмәтгали — 1930**
улы **Габделбәр — 1933**
кызы **Наилә — 1936**
улы **Мансур — 1939**
кызы **Факия — 1941**

283. **Әмаков Нургали — 1891,** колхозда эшли
хатыны **Җофар — 1896,** колхозда эшли
кызы **Зәйтүнә — 1925,** колхозда эшли
оныгы **Ринат — 1953**
оныгы **Ришат — 1954**
кызы **Бибинур — 1929**
кызы **Гөлфирә — 1937**

284. **Галиев Гарифҗан — 1907,** колхозда эшли, 3.04.42 РККА
хатыны **Гыйлембану — 1910,** колхозда эшли
кызы **Тәскирә — 1937**
улы **Рәдиф — 1933,** Үрнәктә укый
кызы **Рәйсә — 1941**

285. **Садыйков Нәҗип — 1891,** колхозда эшли
хатыны **Мәфтуха — 1896,** колхозда эшли
улы **Кәрим — 1916,** 1940 елдан армиядә
улы **Дәмин — 1918,** 1940 елдан армиядә
улы **Хәммәдияр — 1926**
кызы **Нәфига — 1928**
кызы **Мәдинә — 1930,** Ташкентка китте
кызы **Мөнәвәрә — 1932**
улы **Мөхәммәтгали — 1937**
кызы **Нажия — 1940**
кызы **Дания — 1942**

286. **Мифтахов Гаптри — 1903,** вет. санитар, 31.12.41 елдан РККА
хатыны **Заһидә — 1907,** колхозда эшли
кызы **Марзия — 1927**
кызы **Рауза — 1929**
улы **Самат — 1931**
кызы **Минсара — 1934**
улы **Габделнур — 1936**
кызы **Рәйсә — 1938**

улы **Габделхәй — 1941**

287. **Шәрипова Бәдигөл — 1901,** колхозда эшли
әбисе **Хәдичә — 1868**
кызы **Сания — 1927,** тракторист
улы **Рәис — 1928,** тракторист
улы **Мөдәррис — 1932**
кызы **Дания — 1935**

288. **Ганиев Бари — 1910,** колхозда эшли, 1.09.41 елдан РККА
анасы **Гайшә — 1871,** эшләми
энесе **Гариф — 1919,** колхозда эшли, 14.01.42 елдан РККА
энесе **Вафа — 1914,** 27.08.41 елдан РККА
Вафаның хатыны **Гөлчирә — 1919,** колхозда эшли
Габделнур В. улы — 1940
Нурулла В. улы — 1942
Нурия В. кызы — 1947
Васил В. улы — 1949
Гөлфари В. кызы — 1951
Гөлнур В. кызы — 1952
Мулланур В. улы — 1953
Фәнзилә В. кызы — 1955
Рәшит В. улы — 1957

289. **Галиев Кәрим — 1902,** колхозда эшли, 27.08.41 елдан РККА
хатыны **Хәдичә — 1909,** колхозда эшли
анасы **Газизҗамал — 1874**
улы **Рәис — 1928**
кызы **Мөзәйнә — 1938**
кызы **Тәгъзимә — 1940**

290. **Фәсхиев Хисами — 1904,** колхозда эшли
хатыны **Әсма — 1904,** колхозда эшли
кызы **Рәхилә — 1930**
кызы **Рәйхана — 1933**
кызы **Рәхимә — 1937**
улы **Минһаҗетдин — 1941**
энесе **Касыйм — 1909,** 3.04.42 РККА

291. **Закиров Гыйлемҗан — 1872,** колхозда эшли
хатыны **Мәһүп — 1891,** колхозда эшли
улы **Газыйм — 1918,** 14.07.41 РККА
кызы **Гөлбаһар — 1928**
кызы **Шәмсенур — 1933,** фермада эшли

улы **Сәфәргали — 1935**, фермада эшли

292. **Ганиев Нургали — 1907,** 27.08.41 РККА, ферма мөдире
хатыны **Бәдәр — 1908**
кызы **Дилбәр — 1932**
кызы **Фирдәвес — 1935**
кызы **Флера — 1938**
улы **Фәргат — 1941**
кызы **Фәния — 1943**
кызы **Фәймә — 1944**
улы **Тәлгат — 1947**
улы **Рәфкат — 1950**

293. **Галиев Габдулла — 1895,** колхозда ферма мөдире,
12.11.41 РККА
хатыны **Бәдерниса — 1892,** 1941 елда вафат
хатыны **Латыйфа — 1907**
кызы **Тайфә — 1929**
улы **Зыятдин — 1932**
килене **Клара — 1932**
оныгы **Марат З. улы — 1954**
улы **Рафик — 1939**
кызы **Рәйфә — 1941**

294. **Мәннапов Котдус — 1907,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
абыйсы **Каюм — 1905,** колхозда эшли, 21.10.41 РККА
хатыны **Сәрвәр — 1907,** колхозда эшли
кызы **Мөнәвәрә — 1935**
кызы **Мөнирә — 1935**
улы **Фарадис — 1937**
кызы **Ралина — 1939**
кызы **Рабига — 1941**

295. **Рәхмәтханов Низами — 1900,** 17.04.42 РККА
хатыны **Шәкүрә — 1902,** колхозда эшли
кызы **Рауза — 1925,** кибеттә эшли
кызы **Бәнәнә — 1927**
улы **Мәхмүт — 1929**
улы **Рәфкат — 1937**
килене **Люция — 1939**
улы **Фәргат — 1942**
улы **Тәлгат — 1942**

296. **Җамалиев Җәләй — 1895,** инвалид артелендә, 7.06.42
елдан РККА

хатыны **Зәйнәп — 1898**
улы **Рәүф — 1921,** 1940 елдан армиядә
килене **Гөлбәгъдә — 1926**
оныгы **Нурания Р. кызы — 1948**
оныгы **Мәүлия Р. кызы — 1952**
оныгы **Габделфәрит Р. улы — 1954**
улы **Габделхак — 1924,** колхоз хисапчысы, 18.08.42 елдан армиядә
кызы **Наилә — 1927**
улы **Габделфәрт — 1931**
кызы **Мәдхия — 1934**

297. **Мәннапов Мәннаф — 1895,** укытучы, 14.04.42 РККА
хатыны **Зәйнәп — 1903,** колхозда эшли
улы **Габделхәй — 1925,** 27.01.43 РККА
улы **Марс — 1930,** 1955 елдан Башкириядә
кызы **Гөлҗәүһәр — 1933,** 1955 елдан В. Полянада
кызы **Нурания — 1936**
кызы **Гадения — 1940**

298. **Галиев Гафур — 1909,** колхоз председателе, 14.07.41 елдан РККА
хатыны **Сәрби — 1905,** колхозда эшли
кызы **Гөлфирә — 1936,** колхозда счетовод, кассир, уку йорты мөдире
кызы **Әлфия — 1937**
улы **Ревал — 1939**
кызы **Кәүсәрия — 1941**
кызы **Раузания — 1945**

299. **Шәйхиев Хәйби — 1906,** колхозда эшли, 14.07.41 РККА
хатыны **Мәһүп — 1910,** колхозда эшли
кызы **Мәрьямбикә — 1934**
кызы **Тәскирә — 1939**
улы **Равил — 1948**

300. **Шәмсетдинов Шәйхи — 1881,** тимерче, 1946 елда вафат
хатыны **Нәгыймә — 1881,** эшләми

301. **Ганиев Габдрахман — 1903,** колхозда эшли, 26.09.41 РККА
хатыны **Гайшә — 1902,** колхозда эшли
улы **Нуретдин — 1927,** 1951 елдан Казанда эштә
улы **Хәмматдин — 1929,** 1951 елдан Казанда эштә
кызы **Рәшидә — 1931**, 1951 елдан Казанда эштә
кызы **Рәсүлә — 1933**

улы **Әдәрәт — 1937**
улы **Әдһәм — 1940**
улы **Габделәхәт — 1942**
улы **Фәнсаф — 1948**

302. **Шәйхиев Шәрәфи — 1912,** 23.10.41 елдан РККА
хатыны **Хәят — 1912**
кызы **Нәфига — 1938**
кызы **Фәүзия — 1940**
улы **Нәфыйк — 1947**

303. **Фазылҗанов Юныс — 1907,** колхозда эшли
хатыны **Фатыйма — 1904**
энесе **Шәфик — 1928**
Шәфикның хатыны **Нажия — 1932**
Таһир Шәфик улы — 1955

304. **Семенов Василий — 1893,** тимерче, 1942 елдан РККА
хатыны **Настя — 1887**
улы **Николай — 1922,** 1941 елдан РККА
улы **Степан — 1927**
улы **Федор — 1924,** 21.08.42 РККА
кызы **Нина — 1932**
кызы **Финә — 1936**
улы **Урал — 1939**
килене **Анна — 1924**

Кулланылган чыганаклар

Дәүләт архивында саклана торган мәгълүматларны документлардагыча русча калдыру дөрес булыр дип саналды.

Фонд – ф.; опись – оп.; дело – д.; единица хранения – ед. хр.

Китапны язу барышында ук күпчелек урыннарда чыганаклар күрсәтелә барылды.

Башка файдаланылган чыганаклар:

1. **1716 елгы беренче ревизия (ревизская сказка) РГАДА** (Российский Государственный архив древних актов). Ф. 350, оп. 1, д. 146.
2. **1745 елгы икенче ревизия РГАДА.** Ф. 350, оп. 2, д. 1139.
3. **1834 елгы сигезенче ревизия.** Ф. 3, оп. 2, д. 34.
4. **Метрикалар ТРМА** (Татарстан Милли архивы). Ф. 4, оп. 177, д. 139—1353, ф. 4, оп. 6, д. 34—248.
5. **Балтач районы архивы: Район Советы башкарма комитеты утырышлары, сессия материаллары.** Ф. 1, оп. 1, ед. хр. 1—93; **Балтач районы статистика бүлеге отчеты**. Ф. 87, оп. 1, ед. хр. 26—29.
6. **Балтач районы мәгариф бүлеге приказлары җыентыклары. 1930—1957 еллар.**
7. **Арча районы мәгариф бүлеге приказлары җыентыклары. 1957—2000 еллар.**
8. **Казан губернасының торак пунктлары исемлеге.** Н. Н. Вячеслав мәгълүматлары. 1878 ел.
9. **Казан өязендә крестьян хуҗалыкларының хәле турындагы белешмә.** Г. М. Вячеслав типографиясе. 1887 ел, Казан дәүләт университеты китапханәсе.
10. **Авыл Советлары турындагы материаллар.** ТМА ф. р. — 732, оп. 1, д. 291—685.

Автор турында

Китапның кереш өлешендә “...авыллар тарихын өйрәнү, язу буенча бераз тәҗрибәм булуы мине Хәсәншәех тарихын язарга йөрәкләндерде”, дип тыйнак кына әйтеп узса да, авылның ерак үткәннәрдән бүгенгесенә кадәрге тормышын чагылдырган, никадәр кеше язмышлары белән таныштырган бу биниһая хезмәтнең авторы Бакый Шәймулла улы Зыятдинов — Татарстанда һәм республикадан читтә дә билгеле фидакарь эзтабар, туган якны өйрәнүче җирле галимебез, өйрәнүләр нәтиҗәсен туплап “Себер юлы серләре”, “Мәгърифәтле Таузар иле” китапларын бастырып чыгарган нык каләмле елъязмачы ул. Бу китап — аның өчен өченчесе, ә сезнең өчен — Хәсәншәехны җир шарының үзәге дип яшәүчеләр өчен — иң кадерлесе булыр. Сез аны кабат-кабат, кайтып-кайтып укырсыз, тамырларыгызны барларсыз, нәсел җепләре буенча китеп туганлык хисләрен яңартырсыз, ныгытырсыз һәм сезнең өчен бәяләп бетергесез игелек эшләгән якташыгызны: күрше Таузар авылында туып, бүген Карадуган авылында яшәп ятучы гомерлек педагог, Россиянең һәм Татарстанның атказанган укытучысы, үзе мәктәп директоры чакта укучылар һәм укытучылар белән Муса Җәлил һәм Себер тракты тарихына багышланган музейлар булдырып, хәзер шул музейларны Татарстан Милли музее филиалы дәрәҗәсенә җиткереп, музей директоры вазифасында һаман да тынгысыз эшчәнлеген дәвам итүче гаҗәеп кешене — Бакый аганы рәхмәт сүзләре белән искә алырсыз.

Өстәмә мәгълүмат:

Хәсәншәех авылының метрика кенәгәләреннән (1902—1915 еллар)

1902 елда туганнар

(башы 363—364 битләрдә)

21. Бибифатыйма 22.09 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Файзә

22. Мөхәммәткасыйм 28.09 — атасы Мөхәммәтсадыйк Әхмәтҗан улы, анасы Сафия

23. Хәбибҗамал 13.10 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Маһикамал

24. Бибикәримә 21.11 — атасы Вилдан Габделфәттах улы, анасы Сабира

25. Хафиз 11.12 — атасы Фазыләхмәт Хисаметдин улы, анасы Мәрьямбану

26. Габделхак 20.12 — атасы Мөхәммәтфазыл Заһир улы, анасы Тайбә

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

2 нче мәчет

1. Мөхәммәтсалих 1.01 — атасы Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа Фәхретдин кызы

2. Мөхәммәткәрим 11.01 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизҗамал

3. Зәкиябану 14.01 — атасы Гыйлаҗетдин Мәсреҗетдин улы, анасы Фәхриҗамал

4. Бибинәгыймә 31.01 — атасы Галәветдин Хөснетдин улы, анасы Фәхриҗамал

5. Миннегөл 1.02 — атасы Габделгалләм Галиулла улы, анасы Гайниҗамал

6. Гөлбикә 9.02 — атасы Мөхәммәтгали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

7. Әхмәтгали 10.02 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

8. Мөхәммәтгали 22.02 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хәмдениса

9. Фәйзрахман 24.02 — атасы Мөхәммәтхаҗи Сәгыйтҗан улы, анасы Мәфтуха

31. Габдуллаҗан 9.12 — атасы Садретдин Габделвәли улы, анасы Гайнижамал

32. Маһикамал 19.12 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйльмиҗамал

1911 елда туганнар:

1. Габделхәй 14.05 — атасы Мөхәммәтхафиз Садыйк улы, анасы Мәфтуха
2. Габделхәй 1.04 — атасы Гобәйдулла Хәмидулла улы, анасы Фазыйлабану
3. Гатаулла 27.05 — атасы Галимулла Әхмәдулла улы, анасы Зәйнәп
4. Шәрәфетдин 6.12 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә
5. Фазылҗан 22.02 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһирә
6. Фәйзелхак 7.04 — атасы Шаһимәрдан Хәбибулла улы, анасы Баян

1912 елда туганнар:

1. Габделгазиз 6.07 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа
2. Гафурҗан 12.10 — атасы Закирҗан Шакирҗан улы, анасы Маһирә

1913 елда туганнар:

1. Нурислам 17.05 — атасы Мөхәммәтгариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә
2. Лотфулла 26.11 — атасы Гыйззәтулла Хәйрулла улы, анасы Фәсахәтбану
3. Габдрахман 12.06 — атасы Мөхәммәтхаҗи Сәгыйтҗан улы, анасы Фәсахәтбану

1914 елда туганнар:

1. Фәтхерахман 28.07 — атасы Фәйзрахман Габдулгалләм улы, анасы Халисә
2. Габдрахман 12.10 — атасы Хәбибулла Сәмигулла улы, анасы Гайшә
3. Миннәхмәт 13.06 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

1915 елда туганнар:

1. Габделфәрт 12.11 — атасы Габдрахман Фәйзрахман улы, анасы Хәдичә
2. Фәйзрахман 27.12 — атасы Хәбибула Сәмигулла улы, анасы Гайшә
3. Габделфәрт 10.02 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнавал
4. Сәлахетдин 1.09 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Гайшә

10. Шәйхетдин 1.03 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Тайбә

11. Бибисаҗидә 7.03 — атасы Мөхәммәтхаҗи Таҗетдин улы, анасы Фәрбизә

12. Бибигайшә 8.03 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбизә

13. Бибисабира 17.03 — атасы Гыйлаҗетдин Гайфетдин улы, анасы Камилә

14. Нурсәйдә 22.03 — атасы Мөхәммәтвәли Нурмөхәммәт улы, анасы Хәерниса

15. Маһибәдәр 23.03 — атасы Мөхәммәтфатыйх Мөхәммәтсафа улы, анасы Маһиҗамал

16. Хәбибрахман 28.03 — атасы Гыймадетдин Сираҗетдин улы, анасы Кадимә

17. Минҗамал 13.04 — атасы Сәгыйтҗан Шакирҗан улы, анасы Камилә

18. Гафифетдин 3.05 — атасы Сәлахетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатиха

19. Гөлҗиһан 19.05 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

20. Галәветдин 26.05 — атасы Гыймадетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайникамал

21. Сабира 30.05 — атасы Галимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

22. Бибинәгыймә 31.05 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

23. Зәкия 15.06 — атасы Ибраһим Гайнулла улы, анасы Нәгыймә

24. Мәүлихә 23.06 — атасы Җәләлетдин Габделвәли улы, анасы Маһикамал

25. Бибифайзә 26.06 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

26. Габделкаюм 28.06 — атасы Габделгалим Галиулла улы, анасы Шәмсекамәр

27. Сәйфетдин 29.06 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Фәриха

28. Шәмсенур 1.07 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

29. Габдуллаҗан 1.07 — атасы Габделгалим Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

30. Мөхәммәди 11.07 — атасы Мөхәммәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

31. Нурмөхәммәт 14.07 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

32. Гарифәбану 19.07 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәткәрим улы, анасы Фәсахәтбану

33. Галимулла 27.07 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

34. Газизҗан 2.08 — атасы Мөхәммәтфазыл Әхмәтхан улы, анасы Маһирә

35. Миннемулла 2.08 — атасы Хәбибрахман Габделгаллəм улы, анасы Фәхриҗамал

36. Шаһиәхмәт 3.08 — атасы Хуҗа Мөхәммәтвәли улы, анасы Хәдичә

37. Зәйнелгабитдин 17.08 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

38. Кәримә 19.08 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Әсма

39. Галия 19.08 — атасы Хәйдәрҗан Шәмсетдин улы, анасы Галимә

40. Гөлҗамал 26.09 — атасы Нәбиулла Сафиулла улы, анасы Шәмсеҗамал

41. Мөхәммәтнәкыйп 27.09 — атасы Мөхәммәтхафиз Габделгани улы, анасы Маһикамал

42. Җәләлетдин 29.09 — атасы Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

43. Низаметдин 29.09 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

44. Маһикамал 14.10 — атасы Нигъмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Мәхбүбҗамал

45. Бибисабира 15.10 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

46. Мөхәммәткасыйм 18.10 — атасы Шакирҗан Гайниҗамал Шәмсетдин кызының улы, анасы Фатиха Фәйзулла кызы

47. Мөхәммәтшәриф 26.10 — атасы Мөхәммәтгариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә

48. Сәхибҗамал 9.11 — атасы Сабирҗан Хәсән улы, анасы Шәрифҗамал

49. Мәфтуха 5.12 — атасы Мөхәммәтнәби Әхмәтша улы, анасы Хәйрелниса

50. Нәгыймә 13.12 — атасы Мөхәммәтхан Хәмидулла улы, анасы Сафура

51. Нәсимә 27.12 — атасы Хөсәен Гыймадетдин улы, анасы Мәрфуга

Имам Мөхәммәтгариф Габдулла улы.

1903 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Сәйдәбану 1.01 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

2. Габделхафиз 10.01 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнавал

3. Габдуллаҗан 14.02 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Фәрихә

4. Бибигафифә 6.03 — атасы солдат Шакирҗан Садыйк улы, анасы Фәрихә

5. Гафифетдин 11.03 — атасы Гыйльметдин Фәхертдин улы, анасы Латыйфа

6. Сабирҗан 14.03 — атасы Галимҗан Әхмәтша улы, анасы Хөсниҗамал

7. Бибифахирә 21.03 — атасы Мортаза Мостафа улы, анасы Сәхипҗамал

8. Җәләлетдин 25.03 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхертдин улы, анасы Гыйззәтбану

9. Габдрахман 6.06 — атасы Мифтахетдин Фәхертдин улы, анасы Маһирә

10. Мөхәммәтнәкыйп 9.06 — атасы солдат Шәрәфетдин Халит улы, анасы Зарифа

11. Гатиятулла 19.06 — атасы Гарифулла Һибәтулла улы, анасы Хөббениса

12. Бәдерниса 4.07 — атасы Дәүләтҗан Сәйфелгабит улы, анасы Хәерниса

13. Маһиҗамал 16.07 — атасы Хафизулла Һибәтулла улы, анасы Сәхипҗамал

14. Бибикамал 7.08 — атасы Гайнетдин Камалетдин улы, анасы Маһирә

15. Мөхәммәтгариф 16.08 — атасы Шаһимәрдан Хәбибулла улы, анасы Гыйлембаян

16. Галәветдин 29.08 — атасы Шәрәфетдин Мөхәммәтгали улы, анасы Хупҗамал

17. Гарифҗан 5.09 — атасы Зәкиҗан Һадиҗан улы, анасы Гайниҗамал

18. Бибисаҗидә 14.09 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Зарифа

19. Йосыфҗан 27.09 — атасы Сабирҗан Шакир улы, анасы Газизә

20. Гыйльмулла 8.10 — атасы Габидулла Гыйззәтулла улы, анасы Газизә

21. Закирҗан 7.11 — атасы Рәхимҗан Габделхәким улы, анасы Хәбибҗамал

22. Шәрифҗан 27.11 — атасы Хөснетдин Фәхретдин улы, анасы Әсма

23. Бибиҗамал 30.11 — атасы Фазлулла Хәбибулла улы, анасы Сәрбиҗамал

24. Мөхәммәтгали 2.12 — атасы Габделгалим Ибраһим улы, анасы Хәдичә

25. Шәмсенур 8.12 — атасы Хәсән Хөсәен улы, анасы Гайникамал

26. Зәйнелгабитдин 8.12 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһиәсма

27. Гатиятулла 13.12 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы, анасы Камилә

28. Бәдыйгъҗамал 18.12 — атасы Габделгазиз Габделкәбир улы, анасы Бибикамал

2 нче мәчет

1. Шәйхетдин 4.01 — атасы Гыйлаҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

2. Сәгыйтҗан 12.01 — атасы Мөхәммәтхаҗи Мөхәммәтгали улы, анасы Гыйлемҗамал

3. Рабига 12.01 — атасы Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

4. Бибикамал 24.01 — атасы солдат Шиһабетдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

5. Мөхәммәтгариф 9.02 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсма

6. Хәербанат 14.02 — атасы Фазыләхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

7. Бибикамилә 21.02 — атасы Гыйматдин Сираҗетдин улы, анасы Кадимә

8. Маһикамал 27.02 — атасы солдат Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

9. Шакирҗан 6.03 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхрениса

10. Хәбибрахман 5.04 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Гарифәбану

11. Мөхәммәтзариф 18.04 — атасы солдат Мөхәммәтзакир Сафа улы, анасы Фәхрениса

12. Мәрьямбикә 25.04 — атасы солдат Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

13. Бибигайшә 16.05 — атасы Мөхәммәтзакир Габделсаттар улы, анасы Шәмсеҗамал

14. Сәйдәбикә 18.05 — атасы Габделвәли Габделгани улы, анасы Бәдерниса

15. Галимҗан 6.06 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Бибиҗамал

16. Шәмсетдин 15.06 — атасы солдат Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә

17. Сабира 15.06 — атасы Шакирҗан Әхмәтҗан улы, анасы Саҗидә

18. Гариф 16.06 — атасы Зариф Вахит улы, анасы Фатиха

19. Бибифазыйла 22.07 — атасы Закир Әүхәди улы, анасы Сабира

20. Габделгазиз 8.08 — атасы Габделвәли Садыйк улы, анасы Әсма

21. Бибиәсма 13.08 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

22. Фәхриниса 17.08 — атасы Мөхәммәтситдыйк Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәерниса

23. Мөхәммәтнәҗип 18.08 — атасы Гыйлаҗетдин Хөснетдин улы, анасы Фәхриҗамал

24. Гафифетдин 1.09 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фәхриҗамал

25. Мөхәммәтнәҗип 4.09 — атасы Габидулла Шакир улы, анасы Саҗидә

26. Фәсахетдин 7.09 — атасы Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Сәрвәр

27. Маһинур 7.09 — атасы Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Сәрвәр
28. Шәрифҗамал 18.09 — атасы Хәбибулла Сәмигулла улы, анасы Тайфә
29. Хафиз 13.09 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира
30. Сәйдә 18.09 — атасы солдат Нәҗметдин Гыйбадулла улы, анасы Сәфәрбикә
31. Фәйзрахман 19.09 — атасы Габделгалләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә
32. Бибигайшә 27.09 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа
33. Мәгъсүмҗан 1.10 — атасы солдат Әхмәтҗан Гыйматдин улы, анасы Гафифә
34. Бакый 5.10 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Сәрвәр
35. Камилә 9.10 — атасы Хаҗи Таҗетдин улы, анасы Фәризә
36. Һәдия 20.10 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал
37. Фәйзрахман 25.10 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә
38. Сәгадәтбану 8.11 — атасы Әхмәтхан Әмин улы, анасы Фәрзәнә
39. Фазылҗан 15.11 — атасы Зариф Садыйк улы, анасы Маһиҗамал
40. Зәйнәпбикә 20.11 — атасы Мөхәммәтнәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә
41. Мөхәммәтшәриф 26.11 — атасы Сәлахетдин Хөсәен улы, анасы Әсма
42. Саҗидә 1.12 — атасы Фазылҗан Әхмәтхан улы, анасы Маһирә
43. Газизулла 1.12 — атасы Хисмәтулла Төхфәтулла улы, анасы Газизә
44. Рабига 2.12 — атасы Сабирҗан Хәсән улы, анасы Шәрифҗамал
45. Гарәфи 8.12 — атасы Сәлахетдин Хөснетдин улы, анасы Гыйззәтбану
46. Галәветдин 9.12 — атасы солдат Шәйхетдин Гайнетдин улы, анасы Хәерниса
47. Шәфкыйҗамал 12.12 — атасы Нигъмәтҗан Насыйр улы, анасы Мәхбүбҗамал
48. Шәфыйгулла 15.12 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһирә
49. Галәветдин 15.12 — атасы солдат Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы. анасы Сабира
50. Габидулла 19.12 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал
51. Хисаметдин 19.12 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал
52. Хәтимә 20.12 — атасы солдат Гариф Нурмөхәммәт улы, анасы Гайникамал

53. Фәйзрахман 23.12 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

54. Әхмәтгали 29.12 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтвәли улы, анасы Өммегөлсем

Имам Гариф Габдулла улы.

1904 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Гөлбаһар 1.01 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсекамал

2. Бибигалимә 7.01 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә

3. Шәфигулла 27.01 — атасы Шәрифулла Һибәтулла улы, анасы Гайникамал

4. Гафифетдин 29.01 — атасы Шиһабетдин Шәрәфетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

5. Корбангали 18.02 — атасы Хәбибрахман Габдрахман, анасы Фатиха

6. Бибигайшә 28.02 — атасы солдат Гыйматдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйльмивафа

7. Бибихәдичә 28.02 — атасы солдат Гыйматдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйльмивафа

8. Хәкимҗан 28.03 — атасы Әхмәтҗан Ишмөхәммәт улы, анасы Камилә

9. Фахирә 30.04 — атасы Фатих Гали улы, анасы Мөхибҗамал

10. Ибраһим 28.05 — атасы Рамазан Габидулла улы, анасы Фазылниса

11. Габдулла 12.07 — атасы Исмәгыйль Әхмәтҗан улы, анасы Фәрхиҗамал

12. Габдрахман 12.07 — атасы Исмәгыйль Әхмәтҗан улы, анасы Фәрхиҗамал

13. Гыйльметдин 24.07 — атасы Шәмсетдин Гыйззәтулла улы, анасы Фатиха

14. Мөхәммәтнәби 29.07 — атасы Хәнәфи Мөхәммәтҗан улы, анасы Маһирә

15. Нургали 1.08 — атасы Мөхәммәтгали Шәрәфетдин улы, анасы Шәмсебану

16. Шәрифҗан 20.08 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Шәмсениса

17. Дәүләтҗан 27.08 — атасы Нигъмәтҗан Галимҗан улы, анасы Нәгыймә

18. Гыйльмулла 29.08 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фатыйма

19. Кашафетдин 17.10 — атасы Сәлахетдин Баһаветдин улы, анасы Гафифә

20. Җофарбикә 31.10 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Маһисәрвәр

21. Габдуллаҗан 29.11 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Фәрихә

22. Җәләлетдин 3.12 — атасы запастагы солдат Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Маһиҗамал

23. Бибизәкия 8.12 — атасы Шәрәфетдин Мөхәммәтгали улы, анасы Хәбибҗамал

24. Әхмәтгали 9.12 — атасы Фазылҗан Заһид улы, анасы Бибитайбә

25. Мөхәммәтнәҗип 28.12 — атасы Мөхәммәтзакир Мөхәммәтсафа улы, анасы Нәфисҗамал

2 нче мәчет

1. Мәчтүрә 2.01 — атасы Балтач Сабирҗан Сәмигулла улы, анасы Хәдичә

2. Гозәер 2.01 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

3. Әхмәтгали 11.01 — атасы Бәдретдин Сираҗетдин улы, анасы Кәримә

4. Гыйлембану 16.01 — атасы Арбаш Гарифулла Гайфулла улы, анасы Зөһрәбану

5. Бибинәфисә 16.01 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

6. Фәхриҗамал 23.01 — атасы Закир Кәрим улы, анасы Фәсахәт

7. Гыйльмулла 6.02 — атасы Хәмидулла Гыйбадулла улы, анасы Фатыйма

8. Сабира 7.02 — атасы Сәйфелмөлек Сәйфелгабит улы, анасы Зөһрә

9. Гайникамал 7.02 — атасы Мөхәммәтгали Габделкадыйр улы, анасы Бәдыйгъҗамал

10. Гайниҗамал 13.02 — атасы Ислам Исмәгыйль улы, анасы Фәрхиҗамал

11. Бибихәтимә 14.02 — атасы Хәйрулла Бикмөхәммәт улы, анасы Зарифа

12. Гөлҗәүһәр 16.02 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Әсма

13. Әхмәтҗан 28.02 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

14. Зөлхәбирә 2.03 — атасы Габделгани Исхак улы, анасы Фатыйма

15. Нәфисә 28.03 — атасы Вәли Садыйк улы, анасы Әсма

16. Бибинур 23.04 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

17. Хафиз 24.04 — атасы Зариф Кәрим улы, анасы Шәрифә

18. Әбүбәкер 27.04 — атасы Сәмигулла Шакир улы, анасы Мәхбүбҗамал

19. Якуб 3.05 — атасы Йосыф Ишмөхәммәт улы, анасы Әсма

20. Габдрахман 11.06 — атасы Әхмәтгали Габделвәли улы, анасы Фатиха

21. Нургали 12.06 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

22. Бибитайфә 20.06 — атасы Хафиз Габделгани улы, анасы Маһикамал

23. Бибинәгыймә 2.07 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайнижамал

24. Бибикәшифә 2.07 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсежиһан

25. Минҗамал 9.07 — атасы солдат Гариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә

26. Кашафетдин 12.07 — атасы Сәлахетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатиха

27. Сәйдәбикә 29.07 — атасы Сәгыйтҗан Шакирҗан улы, анасы Камилә

28. Гайнулла 5.08 — атасы солдат Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Зәкия

29. Мөхәммәтситдыйк 8.08 — атасы солдат Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

30. Закирҗан 10.08 — атасы солдат Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха

31. Газизәбану 14.08 — атасы Дәмин Кәрим улы, анасы Гөлҗамал

32. Габделгазыйм 14.08 — атасы Дәмин Кәрим улы, анасы Гөлҗамал

33. Бәдрикамал 15.08 — атасы Хаҗи Гали улы, анасы Гыйлемҗамал

34. Бибинәсимә 20.08 — атасы солдат Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдрижиһан

35. Заһирә 26.08 — атасы Мөхәммәди Әүхәди улы, анасы Җәмилә

36. Галимулла 26.08 — атасы Әсхәдулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрихә

37. Сәхипҗамал 29.08 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайнижамал

38. Маһитап 6.09 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

39. Габделкаюм 12.09 — атасы солдат Әхмәди Нурмөхәммәт улы, анасы Һәдия

40. Хәкимҗан 14.09 — атасы Рәхимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гасимә

41. Бәйрәмгали 15.09 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизҗамал

42. Хәкимҗан 16.09 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдерниса

43. Габделбәр 28.09 — атасы Әхмәтгали Мөхәммәтгали улы, анасы Маһибәдәр

44. Гайникамал 2.10 — атасы Гыйлаҗетдин Сәйфетдин улы, анасы Камилә

45. Закирҗан 6.10 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбизә

46. Маһинур 26.10 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

47. Гарифҗан 16.11 — атасы Галимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

48. Рамазан 20.11 — атасы Мөхәммәтхан Хәмидулла улы, анасы Сафура

49. Маһитап 26.11 — атасы Закир Галим улы, анасы Маһирә

50. Бибихәнифә 27.11 — атасы Мөхәммәтхан Хәмидулла улы, анасы Сафура

51. Шәйхелислам 2.12 — атасы Габделгани Мөхәммәди улы, анасы Мәфтуха

52. Кашаф 3.12 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Әсма

53. Сәлахетдин 10.12 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Тайбә

54. Хәбибрахман 18.12 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Әсма

55. Гариф 22.12 — атасы Ишмөхәммәт Бикмөхәммәт улы, анасы Гыйлемниса

56. Хәбибрахман 30.12 — атасы Хаҗи Сәгыйтҗан улы, анасы Мәфтуха

1905 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Гайнулла 21.01 — атасы Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

2. Фәхретдин 5.02 — атасы Садретдин Сәгдетдин улы, анасы Фатыйма

3. Зариф 19.02 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Газизә

4. Габделхак 12.03 — атасы Вафа Сафа улы, анасы Гайникамал

5. Шәмсенаһар 26.03 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дишатбану

6. Фатыйма 7.04 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы, анасы Камилә

7. Гөлбаһар 7.04 — атасы Фазлыйәхмәт Хисаметдин улы, анасы Мәрьям

8. Мәхүбҗамал 10.04 — атасы солдат Шакирҗан Садыйк улы, анасы Фәхриҗамал

9. Хәбибрахман 14.05 — атасы Нәҗип Садыйк улы, анасы Мәфтуха

10. Гыйззәтбану 15.06 — атасы солдат Зыя Шәмес улы, анасы Фәридә

11. Габделгазиз 24.06 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Әсма

12. Гыйльфан 25.06 — атасы Вилдан Фәттах улы, анасы Сабира

13. Бибинур 17.07 — атасы Садыйк Әхмәтҗан улы, анасы Сафия

14. Сәгыйдә 22.07 — атасы Фазыл Галимҗан улы, анасы Әсма

15. Мөхәммәтнәҗип 5.08 — атасы солдат Хафизулла Хәбибулла улы, анасы Җофарбикә

16. Гыйззәбану 5.08 — атасы Гыйлаҗетдин Фәхретдин улы, анасы Гыйззәтбану

17. Хәдичә 11.08 — атасы Исмәгыйль Әхмәтҗан улы, анасы Фәрхи

18. Сәгыйтҗан 20.08 — атасы Галимҗан Әхмәтша улы, анасы Хөснифҗамал

19. Йосыфситдыйк 20.08 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Гайшә

20. Бәдретдин 24.08 — атасы Фәсхетдин Гайнетдин улы, анасы Гайшә

21. Әхмәтгали 26.08 — атасы Вәли Гали улы, анасы Маһикамал

22. Бибигадилә 6.09 — атасы Гыйматдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйлемвафа

23. Шакирҗан 22.09 — атасы Нигъмәтҗан Галимҗан улы, анасы Нәфисә

24. Габделкаюм 22.09 — атасы Габделмәннан Габделхәким улы, анасы Гайнавал

25. Латыйфа 30.09 — атасы солдат Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Фаизә

26. Гасимә 9.10 — атасы Идрис Шәмсетдин улы, анасы Зарифа

27. Хәбибҗамал 11.10 — атасы солдат Гариф Габдулла улы, анасы Хәдичә

28. Рәхимә 2.11 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фатыйма

29. Нәкыйп 4.11 — атасы Гариф Фатыйх улы, анасы Минсылу

30. Гыймран 9.11 — атасы Закир Габдулла улы, анасы Шәрифҗамал

31. Маһиәсма 9.11 — атасы Шәрифулла Һибәтулла улы, анасы Гайникамал

32. Маһинур 11.11 — атасы Хаҗиәхмәт Әхмәтнури улы, анасы Галимә

33. Гариф 12.11 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә

34. Шәрифҗан 16.11 — атасы Сабирҗан Шакир улы, анасы Зарифа

35. Бибинәфисә 12.12 — атасы Йосыф Мөхәмматрәхим улы, анасы Җәмилә

Имам Гайнан Фәйзелмәннан улы.

2 нче мәчет

1. Якуб 2.01 — атасы Хәбибрахман Рәхимҗан улы, анасы Газизәбану

2. Габдрахман 3.01 — атасы Бәдретдин Гайнетдин улы, анасы Зөләйха

3. Фәрзәнә 4.01 — атасы солдат Зариф Габделсаттар улы, анасы Фәридә

4. Гаҗибкамал 25.01 — атасы солдат Гыйльметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Гайникамал

5. Габдулла 26.01 — атасы солдат Хәбибулла Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

6. Фазыләхмәт 26.01 — атасы Хуҗа Вәли улы, анасы Хәдичә

7. Габделгазиз 11.02 — атасы Габделвәли Садыйк улы, анасы Әсма

8. Гафифәбану 20.02 — атасы Хәбибрахман Габделгалләм улы, анасы Фәхриҗамал

9. Бәдерниса 2.03 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

10. Сабирҗан 2.03 — атасы солдат Әхмәтҗан Төхфәтулла улы, анасы Фәхерниса

11. Бибизәкия 6.03 — атасы Мөхәммәтгали Гатиятулла улы, анасы Газизәбану

12. Минсылу 12.03 — атасы Гайнетдин Баһаветдин улы, анасы Шәмсебану

13. Фәхретдин 18.03 — атасы Гыйматдин Сираҗетдин улы, анасы Кадимә

14. Гыйльмениса 25.03 — атасы солдат Гыйльметдин Вәли улы, анасы Хәерниса

15. Габдрахман 4.04 — атасы Фатих Сафа улы, анасы Мәхүбҗамал

16. Маһруй 8.04 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Мәхүбҗамал

17. Һаҗәр 15.04 — атасы Галимҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәибиҗамал

18. Сәлахетдин 19.04 — атасы солдат Гали Әхмәтҗан улы, анасы Хөсниҗамал

19. Мәүлихә 25.04 — атасы Әхмәтгали Әхмәтҗан улы, анасы Хәмдениса

20. Бибизаһирә 25.04 — атасы Җәләлетдин Вәли улы, анасы Маһиҗамал

21. Шәмсетдин 10.06 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фәхриҗамал

22. Габдулла 11.06 — атасы Әхмәтгали Садыйк улы, анасы Шәрифәбану

23. Гөлчәһрә 17.06 — атасы Мөхәммәтгали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

24. Габдулла 19.06 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

25. Нәбиулла 3.07 — атасы Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

26. Фәхриҗамал 7.07 — атасы Мөхәммәтзакир Әүхәди улы, анасы Сабира

27. Хөпҗамал 15.07 — атасы Шакирҗан Гайниҗамал Шәмсетдин кызының улы, анасы Фатиха

28. Әхмәтгали 22.07 — атасы Мөхәммәтгали Кадыйр улы, анасы Бәдыйгъҗамал

29. Гафифәбану 22.07 — атасы Галим Галиулла улы, анасы Камәр

30. Хуҗахмәт 8.08 — атасы солдат Фазыләхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

31. Гафифетдин 11.08 — атасы Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Маһисәрвәр

32. Әхмәтгали 13.08 — атасы солдат Әхмәди Нурмөхәммәт улы, анасы Һәдия

33. Гайникамал 15.08 — атасы Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

34. Фәрхибикә 15.08 — атасы Гарифулла Гайфетдин улы, анасы Зөһрә
35. Мөхәммәтгариф 2.09 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира
36. Бибизәкия 4.09 — атасы Мөхәммәтхаҗи Таҗетдин улы, анасы Фәридә
37. Хәдичә 8.09 — атасы Хәйрулла Бикмөхәммәт улы, анасы Зарифа
38. Сәлахетдин 13.09 — атасы Мөхәммәтәмин Мөхәммәткәрим улы, анасы Гөлҗамал
39. Фәрихә 1.10 — атасы Габделгалләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә
40. Кәримә 1.10 — атасы Габделгалләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә
41. Гөлҗамал 7.10 — атасы Шиһабетдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал
42. Сабит 9.10 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал
43. Сәгыйт 9.10 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал
44. Газизә 9.10 — атасы солдат Хәмидулла Рәхмәтулла улы, анасы Хәдичә
45. Габделбари 24.10 — атасы Сәлахетдин Хөснетдин улы, анасы Гыйззәбану
46. Рамазан 4.11 — атасы Фазылҗан Әхмәтхан улы, анасы Маһирә
47. Бибихәдичә 5.11 — атасы Гыйлаҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайшә
48. Хөснибану 9.11 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Гарифәбану
49. Габдрахман 23.11 — атасы Габделгани Мөхәммәди улы, анасы Гайшә
50. Нигъмәтҗан 25.11 — атасы солдат Нурмөхәммәт Мөхәммәтгали улы, анасы Мәфтуха
51. Габдулла 23.11 — атасы Фәхертдин Мифтахетдин улы, анасы Галимә
52. Фазыйла 1.12 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә
53. Фатыйма 3.12 — атасы Хәйдәрҗан Шәмсетдин улы, анасы Галимә
54. Гафифәбану 3.12 — атасы Хәбибрахман Рәхимҗан улы, анасы Газизәбану
55. Нәфисә 4.12 — атасы Сабирҗан Сәмигулла улы, анасы Хәдичә
56. Бибизәкия 16.12 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа
57. Хәбибрахман 16.12 — атасы Хәйретин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа
58. Бибинур 21.12 — атасы Сәлахетдин Шәмсетдин улы, анасы Фатиха
59. Габделгазиз 23.12 — атасы Мөхәммәтйосыф Ишмөхәммәт улы, анасы Әсма

60. Габдулла 25.12 — атасы Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

61. Габидулла 25.12 — атасы Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

62. Маһибәдәр 30.12 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

Имам Гариф Габдулла улы.

1906 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Гайниҗамал 20.02 — атасы Хәлилулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхиҗамал

2. Фәхриҗамал 24.02 — атасы Мөхәммәтгали Вәли улы, анасы Шәмсеҗамал

3. Шаһидулла 10.03 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

4. Гомәр 18.03 — атасы Хәсән Хөсәен улы, анасы Гайникамал

5. Сабирҗан 19.03 — атасы Рамазан Сафа улы, анасы Камилә

6. Мәсрүрә 9.04 — атасы Җиһанша Галим улы, анасы Өммегөлсем

7. Бибигалия 20.04 — атасы Шаһимәрдан Хәбибулла улы, анасы Хәбиббәян

8. Мәүлихә 28.04 — атасы Шәрәфетдин Мөхәммәтгали улы, анасы Хөпҗамал

9. Сафа 29.05 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Газизә

10. Мәгъсүмҗан 15.06 — атасы Гарифулла Һибәтулла улы, анасы Гафифә

11. Сәгадәтбану 28.06 — атасы солдат Зыятдин Шәмстдин улы, анасы Фәридә

12. Хәтирә 7.07 — атасы Хәбибрахман Габдрахман улы, анасы Фатиха

13. Маһибәдәр 22.07 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Әсма

14. Мөхәммәткамил 25.07 — атасы солдат Фатих Гали улы, анасы Мөхибҗамал

15. Гайнан 4.08 — атасы Вилдан Фәттах улы, анасы Сабира

16. Мәймүнә 11.08 — атасы солдат Габидулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрбазә

17. Гафифә 16.08 — атасы Габидулла Саиф улы, анасы Фатыйма

18. Гатиятулла 25.08 — атасы Гомәр Фәттах улы, анасы Маһисәрвәр

19. Габдрахман 31.08 — атасы Нәҗип Садыйк улы, анасы Мәфтуха

20. Маһикамал 15.09 — атасы Зәкиҗан Һадиҗан улы, анасы Гайниҗамал

21. Мөхәммәт 22.09 — атасы Хаҗиәхмәт Нурмөхәммәт улы, анасы Бибигалимә

22. Бәдретдин 2.10 — атасы Гыйльметдин Фәхретдин улы, анасы Латыйфа

23. Мөршидәбану 3.12 — атасы Шиһабетдин Шәрәфетдин улы, анасы Сәгыйдә

24. Сәгыйдулла 14.12 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Маһисәрвәр

25. Гөлчәхрә 24.12 — атасы Дәүләтҗан Сәйфелгабит улы, анасы Гарифәбану

26. Җофарбикә 28.12 — атасы Галимҗан Әхмәтша улы, анасы Хөсниҗамал

Имам Гайнан Фазылмәннан улы Исламов.

2 нче мәчет

1. Миңсылу 2.01 — атасы Зариф Садыйк улы, анасы Маһиҗамал
2. Йосыф 4.01 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал
3. Шакирҗан 11.01 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбазә
4. Нәсимә 13.01 — атасы Вәли Садыйк улы, анасы Әсма
5. Фазылмәннан 21.01 — атасы Ибраһим Таҗетдин улы, анасы Тайбә
6. Бибигадилә 22.01 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә
7. Фәхерниса 23.01 — атасы Закир Кәрим улы, анасы Фәсахәтбану
8. Шәфигулла 27.01 — атасы Мөхәммәтхан Хәмидулла улы, анасы Сафура
9. Корбангали 31.01 — атасы Сәмигулла Хәлилулла улы, анасы Гайникамал
10. Мәхбүбҗамал 3.02 — атасы Әхмәтгали Вәли улы, анасы Фатиха
11. Шәмсенур 22.02 — атасы Мөхәммәтнәби Әхмәтша улы, анасы Хәйрелниса
12. Бибитайбә 27.02 — атасы Закир Габделсаттар улы, анасы Шәмсеҗамал
13. Гыйлембану 28.02 — атасы солдат Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифә
14. Фәхринавал 9.03 — атасы Сабирҗан Шакир улы, анасы Маһиҗамал
15. Гыйльмулла 18.03 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал
16. Маһибәдәр 19.03 — атасы Бәдретдин Сираҗетдин улы, анасы Кәримә
17. Габделхак 22.03 — атасы солдат Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира
18. Мифтахетдин 26.03 — атасы солдат Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал
19. Лотфулла 31.03 — атасы Гомәр Мөхәммәтҗан улы, анасы Шәмсеҗиһан

20. Фәхретдин 6.04 — атасы солдат Гыйльметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Гайникамал

21. Габдулла 13.04 — атасы Зариф Кәрим улы, анасы Шәрифә

22. Мәхфүзә 16.04 — атасы Шакирҗан Әхмәтҗан улы, анасы Саҗидә

23. Бибинур 3.05 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

24. Гайшә 3.05 — атасы солдат Вәли Гатиятулла улы, анасы Фәхрениса

25. Гарифә 19.05 — атасы Әсхәдулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрихә

26. Заһидулла 26.05 — атасы Хәмидулла Гыйбадулла улы, анасы Фатыйма

27. Саҗидә 12.06 — атасы Закир Әүхәди улы, анасы Сабира

28. Хаҗиәхмәт 12.06 — атасы солдат Фазыләхмәт Әхмәтҗан улы, анасы Бибикамал

29. Маһинур 12.06 — атасы Фатих Сафа улы, анасы Маһиҗамал

30. Нәфисә 13.06 — атасы Закир Сафа улы, анасы Фәхерниса

31. Габдулла 16.06 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

32. Әхмәтгәрәй 16.06 — атасы Вәли Габделгани улы, анасы Бәдерниса

33. Мәгъсүмҗан 16.06 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Әсма

34. Сабирҗан 16.06 — атасы Сәйфелмөлек Сәйфелгабит улы, анасы Зөһрә

35. Йосыфҗан 16.06 — атасы Хәкимҗан Закир улы, анасы Зәйнәп

36. Хәмдениса 23.06 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

37. Фәрбизә 23.06 — атасы Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

38. Мөхәммәтнәҗип 26.06 — атасы Фәсихетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

39. Заһидә 5.07 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

40. Габделвәли 7.07 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

41. Фатыйма 10.07 — атасы солдат Закир Галим улы, анасы Маһирә

42. Мәгъсүмҗан 15.08 — атасы Хаҗи Таҗетдин улы, анасы Фәрбизә

43. Мөхәммәди 25.08 — атасы солдат Әхмәди Нури улы, анасы Һәдия

44. Шаһислам 25.08 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

45. Мәсрүрә 1.09 — атасы Хаҗи Садыйк улы, анасы Гыйлемҗамал

46. Хәйдәрҗан 1.09 — атасы Сабирҗан Хәсән улы, анасы Шәрифҗамал

47. Өммегөлсем 3.09 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизҗамал

48. Әсмабикә 4.09 — атасы Нәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

49. Саймә 5.09 — атасы Ислам Исмәгыйль улы, анасы Фәрхиҗамал

50. Шакирҗан 10.09 — атасы Галләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә

51. Әлтаф 10.09 — атасы Габидулла Шакир улы, анасы Саҗидә

52. Габдулла 19.09 — атасы солдат Нәҗметдин Гыйбадулла улы, анасы Җофарбикә

53. Гафифетдин 23.09 — атасы Мөхәммәтгали Гатиятулла улы, анасы Газизә

54. Гафифетдин 28.09 — атасы Фәхретдин Мифтахетдин улы, анасы Галимә

55. Гыйлембану 30.09 — атасы солдат Шиһабетдин Гайфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

56. Латыйфа 1.10 — атасы Шакир Гайниҗамал Шәмсетдин кызының улы, анасы Фатиха

57. Шәйхулла 5.10 — атасы Әсхәдулла Галиулла улы, анасы Маһирә

58. Гөлчәхрә 6.10 — атасы Мөхәммәтгали Кадыйр улы, анасы Бәдыйгъҗамал

59. Габделмөлек 10.10 — атасы Хәкимҗан Хәбибулла улы, анасы Маһирә

60. Сабира 26.10 — атасы Габделгани Исхак улы, анасы Фатыйма

61. Хаҗиәхмәт 27.10 — атасы Хуҗаәхмәт Вәли улы, анасы Хәдичә

62. Габделхак 14.11 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

63. Шәмсеҗиһан 17.11 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Әсма

64. Шәмсеҗиһан 23.11 — атасы Әхмәдулла Әхтәм улы, анасы Гайникамал

65. Габделкаюм 27.11 — атасы Хөснетдин Мөхәммәд улы, анасы Бәдриҗиһан

66. Рабига 1.12 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Маһисәрвәр

67. Газыймҗан 1.12 — атасы Сәгыйтҗан Шакирҗан улы, анасы Камилә

68. Нургали 3.12 — атасы Габделгани Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

69. Маһибәдәр 15.12 — атасы Фазылҗан Әхмәтҗан улы, анасы Маһисәрвәр

70. Маһитап 24.12 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

Имам Гариф Габдулла улы.

1907 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Мәрьямбану 2.01 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

2. Бибикамилә 9.01 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә
3. Гыйлембану 15.01 — атасы Гариф Фатих улы, анасы Миңсылу
4. Бибихәдичә 15.01 — атасы солдат Гыймадетдин Гыйззәтулла улы, анасы Гыйлемвафа
5. Гөлҗамал 8.02 — атасы Закир Сафа улы, анасы Нәфисәҗамал
6. Габдерәүф 9.02 — атасы Нәби Ситдыйк улы, анасы Зөһрәбану
7. Габделҗәмил 12.02 — атасы Минһаҗ Фәхретдин улы, анасы Фәридә
8. Шиһабетдин 22.02 — атасы Сәлахетдин Баһаветдин улы, анасы Гафифә
9. Фатыйма 15.03 — атасы Фазыл Заһид улы, анасы Тайбә
10. Кәшифә 12.04 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Газизә
11. Фатих 15.04 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Гайшә
12. Гыйлембану 24.04 — атасы солдат Мөхәммәтгали Шәрәфетдин улы, анасы Шәмсебану
13. Бибинур 23.07 — атасы Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Маһиҗамал
14. Латыйф 15.08 — атасы солдат Шәрәфетдин Халит улы, анасы Зарифа
15. Маһисәрвәр 25.09 — атасы Вәли Гали улы, анасы Мәүлихә
16. Котдус 25.10 — атасы Габделмәннан Хәким улы, анасы Гайнинавал
17. Шәмсегалим 12.12 — атасы Имам Гайнан Фазылмәннан улы, анасы Гафифә
18. Минһаҗетдин 14.12 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фатыйма
19. Бибикамал 18.12 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дилшатбану
20. Габдрахман 26.12 — атасы Насретдин Шәрәфетдин улы, анасы Маһиәсма

Имам Гайнан Фазылмәннан улы Исламов.

2 нче мәчет

1. Габделхак 4.01 — атасы Зариф Садыйк улы, анасы Маһиҗамал
2. Мәгъсүмҗан 5.01 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһирә
3. Сабит 5.01 — атасы Хафиз Габделгазыйм улы, анасы Маһиҗамал
4. Кәримә 5.01 — атасы Гыйлаҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайшә
5. Мөхәммәтситдыйк 13.01 — атасы Йосыф Исхак улы, анасы Гыйлембану
6. Сабира 18.01 — атасы Гыймадетдин Сираҗетдин улы, анасы Кадимә
7. Бибиразыя 19.01 — атасы Зариф Габделсаттар улы, анасы Фәридә

8. Хәкимҗан 26.01 — атасы Шакирҗан Кәрим улы, анасы Гыйззениса

9. Минсара 27.01 — атасы солдат Гариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә

10. Гафифетдин 27.01 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Фәрихә

11. Бибисара 9.02 — атасы Сәлахетдин Габделвәли улы, анасы Маһирә

12. Гарифҗан 16.02 — атасы Гали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

13. Шакирҗан 7.03 — атасы Галимҗан Әхмәтҗан улы, анасы Галимә

14. Фатыйма 9.03 — атасы солдат Вәли Гатиятулла улы, анасы Фәхриҗамал

15. Маһиҗамал 20.03 — атасы солдат Габдулла Мөхәммәтша улы, анасы Зәкия

16. Маһисара 23.03 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисорур

17. Габделкадыйр 24.03 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

18. Зәйнелгабидин 30.03 — атасы солдат Шәйхетдин Хөсәен улы, анасы Әсма

19. Габдулла 13.04 — атасы солдат Гыйльметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Гайникамал

20. Бибизәкия 29.04 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбизә

21. Шәмсетдин 3.05 — атасы Гайнетдин Гайнулла улы, анасы Тайбә

22. Габдуллаҗан 11.05 — атасы Сабирҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гыйлемҗамал

23. Габдулла 17.05 — атасы Закир Галим улы, анасы Маһирә

24. Габдулла 17.05 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

25. Хәбибрахман 25.05 — атасы Габделвәли Нурмөхәммәт улы, анасы Гыйззениса

26. Маһирә 27.05 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизә

27. Бәдыгетдин 29.05 — атасы Мөхәммәтәмин Кәрим улы, анасы Тайбә

28. Фәйзрахман 7.06 — атасы Нигъмәтҗан Нысыйр улы, анасы Мәхбүбҗамал

29. Габделфәрит 17.06 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Мәгафирүз

30. Габделхак 18.06 — атасы Җәләлетдин Хөсәен улы, анасы Маһиәсма

31. Гыйниятулла 18.06 — атасы солдат Хәбибулла Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

32. Әшрәфкамал 22.06 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал

33. Якуп 24.06 — атасы Зариф Кәрим улы, анасы Шәрифәбану

34. Гөлзәйнәп 16.07 — атасы солдат Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

35. Гарифулла 21.07 — атасы солдат. ...... Гайнетдин улы, анасы Зөһрә

36. Фәхрибану 24.07 — атасы Хәбибрахман Рәхимҗан улы, анасы Газизәбану

37. Мөхәммәтвәли 27.07 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

38. Габдрахман 11.08 — атасы Имам Шәмсемөхәммәт Сафиулла улы, анасы Нәгыймә

39. Бибизәкия 14.08 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Камилә

40. Шәфыйгулла 20.08 — атасы Хисмәтулла Төхфәтулла улы, анасы Газизә

41. Бибисаҗидә 24.08 — атасы солдат Гариф Нурмөхәммәт улы, анасы Хәбибҗамал

42. Мәчтүрә 25.08 — атасы Фәсхетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

43. Габдулла 7.09 — атасы Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

44. Мөхәммәтякуп 7.09 — атасы Зариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

45. Сабирҗан 7.09 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Әсма

46. Мөхәммәтгариф 8.09 — атасы солдат Мөхәммәтсафа Габделфәттах улы, анасы Маһикамал

47. Мәрьямбану 10.09 — атасы Хәбибрахман Габделгалләм улы, анасы Фәхриҗамал

48. Әгъләмҗан 14.09 — атасы Шәмгун Мөхәрләм улы, анасы Камилә

49. Мөхәммәтнәҗип 1.10 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Сабира

50. Маһишәрәф 1.10 — атасы Хәкимҗан Закирҗан улы, анасы Зәйнәп

51. Гыйлембану 25.10 — атасы Галимҗан Закирҗан улы, анасы Хәтимә

52. Зәйнәпбикә 7.12 — атасы Йосыф Ишмөхәммәт улы, анасы Әсма

Имам Гариф Габдулла улы.

3 нче мәчет

1. Шакирҗан 31.10 — атасы Хәкимҗан Сәйфелгабит улы, анасы Хәтирә

2. Зәйнәп 30.11 — атасы Мөхәммәтвәли Гатиятулла улы, анасы Фәхренисa

3. Юныс 19.12 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

4. Маһитап 20.12 — атасы Фазылҗан Әхмәтхан улы, анасы Маһисәрвәр

5. Габдуллаҗан 24.12 — атасы Фазлыәхмәт Хисаметдин улы, анасы Мәрьямбану

Имам Шәмсемөхәммәт Гатаулла улы.

1908 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Бибисара 2.01 — атасы Рамазан Хәбибулла улы, анасы Фәрихә
2. Бибинәгыймә 4.01 — атасы Рамазан Сафа улы, анасы Бибикамилә
3. Маһисәрвәр 14.02 — атасы Сабирҗан Шакир улы, анасы Зарифа
4. Галимҗан 11.04 — атасы Йосыф Габдрахман улы, анасы Нәфисә
5. Маһиәсма 11.05 — атасы Газиз Кәбир улы, анасы Бибикамал
6. Гыйльван 21.06 — атасы Вилдан Габделфаттах улы, анасы Сабира
7. Нигъмәтҗан 16.07 — атасы Мөхәммәтҗан Ногман улы, анасы Бибигазизә
8. Бибигазизә 22.07 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Файзә
9. Фәйзулла 28.07 — атасы Гомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр
10. Бибихәтимә 2.08 — атасы Фазылҗан Заһидә улы, анасы Таһбә
11. Гафурҗан 9.08 — атасы Мәгъсүмҗан Һадиҗан улы, анасы Саҗидә
12. Бибинур 18.08 — атасы Габделмәннан Габдрахман улы, анасы Шәмсебаян
13. Гыйльфан 26.08 — атасы Госман Ислам улы, анасы Бибихәдичә
14. Гыйльмулла 1.09 — атасы Нигъмәтҗан Галимҗан улы, анасы Нәфисә
15. Маһирауза 8.09 — атасы Фатих Гали улы, анасы Мәхбүбҗамал
16. Мәгъсүмҗан 24.09 — атасы Сабирҗан Садыйк улы, анасы Сидкыйсафа
17. Шәмсегалим 28.09 — атасы Кадыйр Хәбир улы, анасы Шәмсекамәр
18. Маһисәрвәр 26.11 — атасы солдат Хәйрулла Һибәтулла улы, анасы Маһибәдәр
19. Шәмсекамал 12.12 — атасы Гариф Габдулла улы, анасы Хәдичә
20. Габделкаюм 19.12 — атасы солдат Шакирҗан Садыйк улы, анасы Фәхриҗамал
21. Галимҗан 19.12 — атасы Хәсән Хөсәен улы, анасы Гайниҗамал
22. Нәҗип 21.12 — атасы Хөснетдин Хөсәен улы, анасы Фатиха
23. Габделкаюм 22.12 — атасы Шаһимәрдан Хәбибулла улы, анасы Хәбиббәян

Имам Гайнан Фазылмәннан улы.

2 нче мәчет

1. Йосыфҗан 2.01 — атасы Шакирҗан Рәхимҗан улы, анасы Саҗидә

2. Сөнгатулла 4.01 — атасы Зиннәтулла Габдулла улы, анасы Гаҗбикамал

3. Кашафетдин 13.01 — атасы Шәмсетдин Хисаметдин улы, анасы Сәгурә

4. Мөхәммәтсалих 1.02 — атасы Хафиз Нурмөхәммммәт улы, анасы Мәхбүбҗамал

5. Гарифулла 2.02 — атасы Әсхәтулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрихә

6. Өммегөлсем 5.03 — атасы Сәлахетдин Хәсәнетдин улы, анасы Гыйззәтбану

7. Хәтифәбану 14.03 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

8. Галәветдин 16.03 — атасы солдат Шиһабетдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

9. Сәйдәбану 17.03 — атасы Ситдыйк Садыйк улы, анасы Гарифәбану

10. Габделгафур 4.04 — атасы Гали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

11. Гыйлаҗетдин 21.04 — атасы солдат Гыйльметдин Галиулла улы, анасы Гайникамал

12. Фатыйма 10.05 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фәхриҗамал

13. Гөлчәһрә 11.05 — атасы Хаҗи Сәгыйтҗан улы, анасы Мәфтуха

14. Гыйззәтбану 17.05 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәтвәли улы, анасы Фатихабану

15. Гыйзелкамал 6.07 — атасы Галләметдин Гыйлаҗетдин улы, анасы Маһруй

16. Бибифатыйма 7.07 — атасы Әхмәтгали Садыйк улы, анасы Шәрифә

17. Бибихәкимә 18.07 — атасы Хәйретдин Шәмсетдин улы, анасы Галимә

18. Бибихәтирә 18.07 — атасы Җәләлетдин Таҗетдин улы, анасы Камилә

19. Бибизөһрә 20.07 — атасы Галим Галиулла улы, анасы Камәр

20. Мәймүнә 25.07 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Маһиҗамал

21. Низаметдин 2.08 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

22. Гарәфетдин 13.08 — атасы Хаҗи Садыйк улы, анасы Гыйльмиҗамал

23. Гайниҗамал 16.08 — атасы Әхмәдулла Әхтәм улы, анасы Гайникамал

24. Бибигазизә 23.08 — атасы Хөснетдин Габид улы, анасы Латыйфа

25. Маһиҗамал 26.08 — атасы Закирҗан Галим улы, анасы Маһирә

26. Бибифахирә 21.09 — атасы Ибраһим Таҗетдин улы, анасы Тайбә

27. Гафурҗан 6.10 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Фәрбизә

28. Бибирәхимә 7.10 — атасы Фатих Сафа улы, анасы Маһиҗамал

29. Гөлчирә 26.10 — атасы Галим Мөхәммәтҗан улы, анасы Хәбибҗамал

30. Габдерәүф 27.10 — атасы Закир Әүхәди улы, анасы Хәбирә

31. Гыйззелкамал 5.11 — атасы Шиһабетдин Шәмсетдин улы, анасы Бибикамал

32. Бибимаһисара 11.11 — атасы Закир Габделсаттар улы, анасы Шәмсеҗамал

33. Мәгъфигаян 13.11 — атасы Габделгани Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

34. Мифтахетдин 21.11 — атасы Җәләлетдин Хөсәен улы, анасы Маһиәсма

35. Гарәфетдин 12.12 — атасы солдат Шәйхетдин Хөсәен улы, анасы Әсма

Имам Гариф Габдулла улы.

3 нче мәчет

1. Сәлахетдин 1.01 — атасы солдат Нәҗметдин Гыйбадулла улы, анасы Җофарбикә

2. Минзифа 22.01 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәфисә

3. Бибифахирә 1.02 — атасы И. Галимулла Әхмәдулла улы, анасы Зәйнәпбану

4. Гарифулла 21.03 — атасы Хәйрулла Гыйззәтулла улы, анасы Бибихәлимә

5. Габдерәүф 30.03 — атасы солдат Хәсәнетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

6. Гафифулла 5.04 — атасы Галимулла Сәмигулла улы, анасы Бибигазизә

7. Бибисаҗидә 2.05 — атасы Нәҗметдин Гыйлаҗетдин улы, анасы Мәчтүрә

8. Хәйрелбанат 26.05 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Мөхәммәди улы, анасы Бибикамилә

9. Мөбарәкҗан 13.06 — атасы Муллагалим Габделнасыйр улы, анасы Бибихәдичә

10. Мөхәммәткасыйм 13.06 — атасы Мөхәммәтхафиз Габделгани улы, анасы Маһикамал

11. Сәхипҗамал 16.06 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәткадыйр улы, анасы Бәдыйгылҗамал

12. Гөлчәһрә 27.06 — атасы солдат Шәйхетдин Гайнетдин улы, анасы Хәерниса

13. Сәхипҗамал 26.07 — атасы Нәҗметдин Шәмсетдин улы, анасы Гыйльмиҗамал

14. Бибитайбә 29.07 — атасы солдат Мөхәммәтгали Йосыф улы, анасы Гарифә

15. Галимҗан 3.08 — атасы Закирҗан Мөхәммәткәрим улы, анасы Фәсахәтбану

16. Гафифәбану 4.08 — атасы Әхмәтнәби Әхмәтсадыйк улы, анасы Зөһрәбану

17. Маһикамал 16.08 — атасы Фәтхулла Гыйззәтулла улы, анасы Сәрбиҗамал

18. Бибирәхимә 22.08 — атасы Галиулла Мифтахетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

19. Ишмөхәммәт 3.09 — атасы Мөхәммәтйосыф Исхак улы, анасы Гыйлембану

20. Бибикамилә 9.09 — атасы Фазылҗан Галимҗан улы, анасы Бибиәсма

21. Бибихәтимә 15.09 — атасы Ильяс Шәмсетдин улы, анасы Бибифатыйма

22. Бибифахирә 8.10 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Бибигарифә

23. Җәләлетдин 10.10 — атасы солдат Зыятдин Шәмсетдин улы, анасы Фәридә

24. Рамазан 18.10 — атасы Дәүләтҗан Сәйфелгабид улы, анасы Хәерниса

25. Габделкаюм 4.11 — атасы Хәбибрахман Рәхимҗан улы, анасы Газизә

26. Мөхәммәтсадыйк 11.12 — атасы солдат Мөхәммәтвәли Гатиятулла улы, анасы Фәхерниса

27. Шәфигулла 7.12 — атасы Хәбибулла Сәмигулла улы, анасы Бибигайшә

28. Бибифатыйма 27.12 — атасы Мөхәммәтвәли Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Бибиәсма

Имам Шәмсемөхәммәт Гатаулла улы.

1909 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Шәмсебану 3.01 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөснибану

2. Габдрахман 6.02 — атасы Хөснетдин Хөсәен улы, анасы Фатиха

3. Зәйнәпбану 22.02 — атасы Сәмигулла Гыйззәтулла улы, анасы Маһисәрвәр

4. Гыйлембану 13.03 — атасы солдат Хөснетдин Фәхретдин улы, анасы Минсафа

5. Гайшә 12.04 — атасы Сәфәргали Габдулла улы, анасы Гафифәбану

6. Гарифә 12.04 — атасы Сәфәргали Габдулла улы, анасы Гафифәбану

7. Мәүлихә 14.04 — атасы Гыйльметдин Фәхретдин улы, анасы Бибилатыйфа

8. Бибимәчтүрә 29.04 — атасы Исхак Исмәгыйль улы, анасы Газизә

9. Зәйнәпбикә 9.05 — атасы солдат Әхмәтгәрәй Шәрәфетдин улы, анасы Мәрьямбикә

10. Зәйнәпбану 23.05 — атасы Гыйлемҗан Әхмәтша улы, анасы Хөснижамал

11. Әлтәфетдин 2.06 — атасы Сәлахетдин Baһaветдин улы, анасы Гафифәбану

12. Шәмсениса 25.06 — атасы солдат Гариф Сафа улы, анасы Шәмсеҗамал

13. Фәридәбану 16.07 — атасы солдат Муллагали Шәрәфетдин улы, анасы Шәмсебану

14. Бибимаһирә 28.07 — атасы Юныс Әхмәтҗан улы, анасы Хәтимә

15. Закирҗан 13.08 — атасы Һадиҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гарифә

16. Зөһрәбану 6.09 — атасы Шиһабетдин Шәрәфетдин улы, анасы Сәгыйдәбану

17. Зәйнәпбану 17.10 — атасы Гариф Фатыйх улы, анасы Минсылу

18. Фәхринавал 22.10 — атасы Вилдан Фәттах улы, анасы Сабира

19. Гөлбаһар 23.11 — атасы Гарифулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрхәнә

20. Маһиәнвәр 2.12 — атасы Әхмәтгали Сәфәргали улы, анасы Бибигайшә

21. Рәхимҗан 13.12 — атасы Закирҗан Һадиҗан улы, анасы Гайниҗамал

22. Бибигалимә 27.12 — атасы Госман Ислам улы, анасы Хәзинә

23. Мөхәммәтгали 30.12 — атасы Сәфәргали Габдулла улы, анасы Гафифәбану

24. Хөршидбану 31.12 — атасы Кадыйр Кәбир улы, анасы Шәмсекамәр

2 нче мәчет

1. Габдулла 3.01 — атасы Галләм Галиулла улы, анасы Камилә

2. Госман 16.01 — атасы Ислам Исмәгыйль улы, анасы Фәрхиҗамал

3. Рукия 26.01 — атасы Сабирҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гыйлемҗамал

4. Шаһислам 2.02 — атасы Габделвәли Нурмөхәммәт улы, анасы Гыйззениса

5. Бибихәтимә 15.02 — атасы Шакирҗан, анасы Фатиха

6. Фатыйма 19.02 — атасы Сәгыйтҗан Шакирҗан улы, анасы Камилә

7. Гафифетдин 2.03 — атасы Бәдретдин Сиражетдин улы, анасы Кәримә

8. Бибирукия 7.03 — атасы Галләм Мөхәрләм улы, анасы Галимә

9. Габделхак 7.03 — атасы солдат Зариф Габделсаттар улы, анасы Фәридә

10. Бибихәдичә 12.03 — атасы солдат Хәбибулла Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

11. Фәйзрахман 13.03 — атасы Нәҗметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Сабира

12. Бибисабира 15.03 — атасы Закирҗан Шакирҗан улы, анасы Маһирә

13. Мәүлихә 22.03 — атасы Әхмәтвәли Әхмәтҗан улы, анасы Маһирә

14. Кәримнавал 5.04 — атасы Сабирҗан Шакирҗан улы, анасы Бибиҗамал

15. Гөлчәһрә 17.04 — атасы Хуҗаәхмәт Мөхәммәтвәли улы, анасы Хәдичә

16. Низаметдин 19.04 — атасы Гыйматдин Сиражетдин улы, анасы Кадимә

17. Бибихөсни 24.04 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

18. Бибинур 19.06 — атасы Мөхәммәтнәби Әхмәтша улы, анасы Хәерниса

19. Бибинур 4.07 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

20. Габдулла 6.07 — атасы Фәхретдин Мифтахетдин улы, анасы Галимә

21. Разыя 1.08 — атасы Мөхәммәтгали Хисаметдин улы, анасы Газизҗамал

22. Габделбәр 13.08 — атасы Зыятдин Хөснетдин улы, анасы Бибиәсма

23. Гарифәбану 14.08 — атасы Хәбибрахман Габделгаләм улы, анасы Фәхриҗамал

24. Бибинәгыймә 14.08 — атасы Әхмәтҗан Габделнасыйр улы, анасы Бәдерниса

25. Бибинәгыймә 17.08 — атасы Гыйлаҗетдин Сираҗетдин улы, анасы Фәхриҗамал

26. Хәсбиулла 5.09 — атасы Хәбибулла Гыйбадулла улы, анасы Гайниҗамал

27. Әхмәтгали 13.09 — атасы Габделвәли Габделгани улы, анасы Бәдерниса

28. Бибиһәдия 18.09 — атасы Хәйретдин Гайнетдин улы, анасы Латыйфа

29. Мөхәммәтсалих 25.09 — атасы Хафиз Нурмөхәммәт улы, анасы Мәхбүбҗамал

30. Гаязетдин 7.10 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

31. Мөхәммәтгариф 10.10 — атасы Хөснетдин Сәгыйт улы, анасы Латыйфа

32. Фазылҗан 11.10 — атасы Галимҗан Закирҗан улы, анасы Гафифә

33. Гарәфетдин 12.10 — атасы Закир Сафа улы, анасы Фәхриҗамал

34. Габдерәүф 14.10 — атасы Юсыф Ишмөхәммәт улы, анасы Әсма

35. Гайнан 24.10 — атасы Гариф Нурмөхәммәт улы, анасы Хәбибҗамал

36. Җофарбикә 7.11 — атасы Зариф Садыйк улы, анасы Маһиҗамал

37. Гарифҗан 23.11 — атасы Нигъмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Мәхфүзә

38. Габдулла 6.12 — атасы Хәйрулла Хәбибула улы, анасы Маһирә

39. Бибирокыя 9.12 — атасы Фатих Сафа улы, анасы Маһиҗамал

40. Корбангали 15.12 — атасы Мөхәммәтгали Вәли улы, анасы Фатихабану

3 нче мәчет

1. Бәдыйгъҗамал 8.01 — атасы Сәмигулла Хәлиулла улы, анасы Гайникамал

2. Бибинур 3.02 — атасы солдат Мөхәммәтсафа Габделфәттах улы, анасы Маһикамал

3. Зөлкамал 9.02 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Мөхәммәтсадыйк улы, анасы Әшрәфкамал

4. Габдулла 14.03 — атасы солдат Хәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

5. Габделбәр 16.03 — атасы Фазылҗан Рәхмәтхан улы, анасы Маһисәрвәр

6. Шаһидулла 21.03 — атасы Галимулла Әхмәдулла улы, анасы Зәйнәпбану

7. Маһирәбану 6.04 — атасы Хәмидулла Гыйбадула улы, анасы Фатыйма

8. Закирҗан 17.04 — атасы Фазылҗан Фазыләхмәт улы, анасы Бибизарифа

9. Мәгъфирүз 21.04 — атасы Хәйрулла Хәбибулла улы, анасы Маһиәсма

10. Габделхак 3.05 — атасы Имам Шәмсемөхәммәт Гатаулла улы, анасы Бибинәгыймә

11. Мөхәммәтякуб 7.05 — атасы Камалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайниҗамал

12. Бибикәримә 28.05 — атасы Мөхәммәтхаҗи Таҗетдин улы, анасы Бибифәридә

13. Бибисабира 19.06 — атасы Бәдретдин Шәрәфетдин улы, анасы Бибикамал

14. Бибиразыя 19.06 — атасы солдат Әсхәдулла Галиулла улы, анасы Маһирә

15. Бәдретдин 6.07 — атасы Садретдин Габделвәли улы, анасы Гайниҗамал

16. Габделфәттах 12.07 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Маһисәрвәр

17. Бибигарифә 26.07 — атасы Хәбибулла Мөхәммәтша улы, анасы Сабира

18. Мөхәммәтгали 8.08 — атасы солдат Әхмәди Нурмөхәммәт улы, анасы Бибиһәдия

19. Бәдрикамал 11.08 — атасы Габделкадыйр Ибраһим улы, анасы Бибиәсма

20. Шәрифулла 14.08 — атасы солдат Миннемулла Гайнетдин улы, анасы Зөһрәбану

21. Гыйлембану 17.08 — атасы солдат Җамалетдин Нәҗметдин улы, анасы Гафифәбану

22. Бибирәхимә 20.08 — атасы Хөсәен Әхсән улы, анасы Бибикамилә

23. Бибирәхимә 22.08 — атасы Галимулла Сәмигулла улы, анасы Бибигазизә

24. Сабирҗан 28.08 — атасы Хәкимҗан Сәйфелгабит улы, анасы Бибихәтирә

25. Бибигалия 30.08 — атасы Гыйльметдин Нәҗметдин улы, анасы Бибисабира

26. Бибизәкия 11.09 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Мөхәммәди улы, анасы Бибикамилә

27. Габделшәкүр 28.09 — атасы Мөхәммәтзариф Мөхәммәди улы, анасы Хәбибҗамал

28. Бибифатыйма 22.10 — атасы Сәлахетдин Хөснетдин улы, анасы Хәмдениса

29. Солтангали 5.11 — атасы Шәйхетдин Шәмсетдин улы, анасы Нәгыймә

30. Бәдгытдин 9.11 — атасы Гыйлаҗетдин Нәҗметдин улы, анасы Гайшә

31. Бибифатыйма 23.11 — атасы Сабирҗан Гатиятулла улы, анасы Шәрифәбану

32. Бибинәгыймә 24.11 — атасы Хәкимҗан Хәбибулла улы, анасы Маһирә

33. Бибизәкия 15.12 — атасы Нәҗметдин Гыйлаҗетдин улы, анасы Мәчтүрә

34. Мәгъсүмҗан 25.12 — атасы Шакирҗан Мөхәммәткәрим улы, анасы Хәмдениса

1910 елда туганнар:

1 нче мәчет

1. Габделкадыйр 3.02 — атасы Муллагомәр Габделфәттах улы, анасы Маһисәрвәр

2. Габдулла 22.02 — атасы Хәбибулла Хәйрулла улы, анасы Гыйззәтбану

3. Гыйлембану 12.03 — атасы Закир Сафа улы, анасы Нәфисә

4. Шәмсегалим 2.04 — атасы солдат Фәттах Гали улы, анасы Мөхибҗамал

5. Факиһә 11.05 — атасы Мәгъсүмҗан Һади улы, анасы Саҗидә

6. Бибихәзинә 18.05 — атасы Вәли Гали улы, анасы ......

7. Шәйхетдин 27.06 — атасы солдат Зыятдин Баһаветдин улы, анасы Маһи

8. Разыя 13.07 — атасы Бәхетгәрәй Саттар улы, анасы ......

9. Шәмсенаһар 30.07 — атасы Гариф Сафа улы, анасы Шәмсеҗамал

10. Хәйретдин 11.08 — атасы Таҗетдин Фәхретдин улы, анасы Бибифайзә

11. Габдуллаҗан 21.08 — атасы Хәсән Хөсәен улы, анасы Гайникамал

12. Гатифә 4.09 — атасы Рамазан Сафа улы, анасы Камилә

13. Шәмсегалим 4.09 — атасы солдат Хәбибулла Гыйззәтулла улы, анасы Хөсәенбану

14. Гыйльмулла 21.09 — атасы солдат Габидулла Насыйбулла улы, анасы Гарифәбану

15. Һади 3.10 — атасы Сабирҗан Шакир улы, анасы Зарифа

16. Бибинәфига 5.11 — атасы имам Гайнан Фазылмәннан Исламов, анасы Гафифәбану

17. Мәгъсүмә 15.11 — атасы солдат Гыйльмулла Сибгатулла улы, анасы Камилә

18. Гыйлембану 17.12 — атасы Һадиҗан Әхмәтҗан улы, анасы Гарифәбану

19. Разыя 18.12 — атасы Әүхәди Әхмәди улы, анасы Дишатбану

2 нче мәчет

1. Бибифакиһә 4.01 — атасы солдат Нургали Мөхәммәтҗан улы, анасы Гарифә

2. Мәрьямбикә 17.01 — атасы Мөхәммәтсафа Әхмәтҗан улы, анасы Гыйззәтбану

3. Мөхәммәтхаҗи 31.01 — атасы Җәләлетдин Хөсәен улы, анасы Әсмабикә

4. Габдрахман 19.02 — атасы Сәлахетдин Хөснетдин улы, анасы Гыйззәтбану

5. Таһирҗан 17.03 — атасы Закирҗан Шакирҗан улы, анасы Маһирә

6. Хәдичә 8.04 — атасы Садыйк Батырша улы, анасы Мәгъфируз

7. Бибикамилә 16.04 — атасы Миргали Мөхәммәтгали улы, анасы Маһирә

8. Мәрьямбикә 19.04 — атасы Сәгыйтҗан Шакирҗан улы, анасы Камилә

9. Сәгадәтбану 30.04 — атасы Әхмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйззениса

10. Бәдгытдин 17.06 — атасы Фәсахетдин Шәмсетдин улы, анасы Маһиҗамал

11. Фәсхетдин 25.06 — атасы Фәхретдин Мифтахетдин улы, анасы Галимә

12. Бибигайшә 2.07 — атасы Габидулла Шакир улы, анасы Фәридә

13. Мәдхия 10.07 — атасы Сәмигулла Хәбибулла улы, анасы Шәмсеҗамал

14. Маһисара 16.07 — атасы Хәкимҗан Закирҗан улы, анасы Зәйнәпкамал

15. Госман 25.07 — атасы Габделгани Исхак улы, анасы Фатыйма

16. Мөхәммәтдин 14.08 — атасы Гыйльметдин Мөхәммәтгали улы, анасы Гайникамал

17. Гыйльмулла 23.08 — атасы Хәйрулла Бикмөхәммәт улы, анасы Зарифа

18. Бибизәкия 11.09 — атасы Фәйзрахман Нәҗметдин улы, анасы Маһисәрвәр

19. Бибигайшә 11.09 — атасы Шиһабетдин Сәйфетдин улы, анасы Гыйлемҗамал

20. Бибикәримә 18.09 — атасы Мөхәммәтгали Сафа улы, анасы Шәфкыйҗамал

21. Хәйдәрҗан 8.10 — атасы Шакирҗан Гайниҗамал Шәмсетдин кызының улы, анасы Фатиха

22. Фәттахетдин 15.10 — атасы Хәлилулла Әхтәм улы, анасы Гарифәбану

23. Габделкави 24.10 — атасы Гыйльмулла Хәбибулла улы, анасы Маһибәдәр

24. Зарифа 25.10 — атасы Нигъмәтҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Мәхфүзә

25. Габделбари 10.11 — атасы Габделгани Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

26. Шәрифулла 11.11 — атасы Әсхәдулла Гыйззәтулла улы, анасы Фәрихә

27. Габделхәй 25.11 — атасы Шәмсетдин Хөсәен улы, анасы Зарифа

28. Маһриҗамал 4.12 — атасы Зариф Искәндәр улы, анасы Шәмсеҗамал

29. Гафифетдин 5.12 — атасы Хафиз Нурмөхәммәт улы, анасы Мәхбүбҗамал

30. Гыйззәтбану 23.12 — атасы Мөхәммәтҗан Сәлимҗан улы, анасы Фәрхибикә

31. Бәдыгетдин 24.12 — атасы Шәйхетдин Хөсәен улы, анасы Әсма

3 нче мәчет

1. Бибисара 17.01 — атасы Хәмидулла Хәбибулла улы, анасы Галимә

2. Һадиҗан 15.02 — атасы Мөхәммәтгали Мөхәммәди улы, анасы Бибигайшә

3. Гыйлембану 1.03 — атасы Әхмәтнәби Әхмәтситдыйк улы, анасы Зөһрәбану

4. Мөхәммәтнәҗип 1.03 — атасы Фазыләхмәт Хисаметдин улы, анасы Мәрьямбану

5. Хәбибелхак 19.03 — атасы Хәбибрахман Рәхимҗан улы, анасы Газизә

6. Габделкаюм 21.03 — атасы солдат Хөснетдин Мөхәммәди улы, анасы Бәдриҗиһан

7. Сөләйман 28.05 — атасы Хәсән Әхсән улы, анасы Гайшә

8. Шәмсенур 4.06 — атасы Мөхәммәтгали Габделкадыйр улы, анасы Бәдыйгъҗамал

9. Әсмабикә 6.06 — атасы солдат Гарифҗан Мөхәммәтҗан улы, анасы Гыйльмибаян

10. Хәйдәрҗан 26.06 — атасы Шәйхетдин Габделхалик улы, анасы Әсмабикә

11. Закирҗан 4.07 — атасы Сабирҗан Хәсән улы, анасы Шәрифҗамал

12. Бибилатыйфа 10.07 — атасы мулла Галим Габделнасыйр улы, анасы Бибихәдичә

13. Зөлкамал 16.07 — атасы Бәдретдин Шәрәфетдин улы, анасы Бибикамал

14. Бибиразыя 20.07 — атасы Мөхәммәтсафа Мөхәммәтзариф улы, анасы Фәридә

15. Муллагали 31.07 — атасы Мөхәммәтнәби Мөхәммәди улы, анасы Гайшә

16. Мөхәммәтякуб 14.08 — атасы солдат Нәҗметдин Гыйбадулла улы, анасы Җофарбикә

17. Габделхәй 14.08 — атасы Фазылҗан Фазыләхмәт улы, анасы Зарифа

18. Нурәлтаф 24.08 — атасы солдат Мөхәммәтгариф Мөхәммәди улы, анасы Камилә

19. Мөхәммәтхафиз 4.09 — атасы солдат Мөхәммәтвәли Гатиятулла улы, анасы Фәхриниса

20. Гарифҗан 9.09 — атасы Дәүләтҗан Сәйфелгабид улы, анасы Гарифә

21. Гөлбану 17.09 — атасы Мөхәммәтйосыф Исхак улы, анасы Гыйлембану

22. Габделкаюм 25.09 — атасы Габделгазиз Габделгани улы, анасы Маһисәрвәр

23. Маһиәфтаф 3.10 — атасы Фазылҗан Рәхмәтхан улы, анасы Маһисәрвәр

24. Гарәфетдин 23.10 — атасы солдат Мөхәммәтхәсән Мөхәммәтҗан улы, анасы Гайниҗамал

25. Кәлимулла 27.10 — атасы Мөхәммәтхан Хәмидулла улы, анасы Сәгадәтбану

26. Маһидилбәр 6.11 — атасы Мөхәммәтхафиз Габделгани улы, анасы Маһикамал

27. Мөхәммәтзариф 17.11 — атасы солдат Мөхәммәтсафа Габделфәттах улы, анасы Маһикамал

28. Гөлбаһар 19.11 — атасы Фәйзрахман Хәкимҗан улы, анасы Гарифәбану

29. Мәрьямбикә 19.11 — атасы Хөснетдин Шәмсетдин улы, анасы Әсмабикә

30. Зөләйха 3.12 — атасы Галиулла Мифтахетдин улы, анасы Сәрбиҗамал

Эчтәлек

Хәсәншәех авылы тарихы 7

Иман нуры 14

Авылда үзидарә 26

Гыйлем йорты 28
  Казан дәүләт ветеринария академиясен тәмамлаучылар 39
  Казан авыл хуҗалыгы академиясен тәмамлаучылар 39
  Казан дәүләт медицина университетын тәмамлаучылар 40
  Казан архитектура-төзелеш академиясен тәмамлаучылар 40
  Казан дәүләт университетын тәмамлаучылар 40
  Казан дәүләт педагогика университетын тәмамлаучылар 40
  Казан химия-технология университетын тәмамлаучы 40

Авылда колхоз төзелү 41

Кәсепчелек, “Дружба” артеле, тегермәннәр 51

Медицина 58

Җырлы-гармунлы авыл 61

Хәсәншәехлылар Бөек Ватан сугышында 64
  Хәсәншәех авылыннан Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар исемлеге 68
  Каргалы авылыннан Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар исемлеге 76
  Хәсәншәех авылыннан Бөек Ватан сугышына китеп, исән кайтканнар исемлеге 78
  Каргалы авылыннан Бөек Ватан сугышына китеп, исән кайтканнар исемлеге 86

Хөрмәтле гаиләләр 88
  Исмәгыйлевләр гаиләсе 88
  Һадиевлар гаиләсе 89
  Галиевләр гаиләсе 91
  Абдуллиннар гаиләсе. 94
  Сабировлар гаиләсе 96

Каһарман авылдашлар 100
  Готыф Әхмәтов 100
  Мәхмүт Вәлиев 105
  Рәүф Солтанов 109
  Рәүф Җамалиев 112
  Салих Булатов 117

Мәшһүр авылдашлар 120
  Марат Әхмәтов 120
  Вагыйз Минһаҗев 124

Авылның тарихи-табигый истәлекле урыннары 129

Каргалы авылы тарихы 132

Нәсел шәҗәрәләре төзү буенча киңәшләр 139

Дәүләт архивларындагы халык исәбен алу материалларыннан күчермәләр 141

Первая ревизия: 1716 года 143

Вторая ревизия: 1745 года 150

Третья ревизия: 1762 года 155

Ревизская сказка 179
1834 года марта 17 дня Казанской губернии
и уезда деревни Яншиково

Ревизская сказка 202
1858 года апреля 10 дня Казанской губернии
и уезда Малолызинской волости деревни Янчиковой

Хәсәншәех авылында яшәүчеләр 230
(2005 елгы мәгълүматлар)

Кызыл Игенче (Каргалы) авылында яшәүчеләр 250
(2005 елгы мәгълүматлар)

Хәсәншәех авылының метрика кенәгәләреннән 253

Хәсәншәех авылының 1937 елгы хуҗалык китабыннан күчермәләр, 1940—1960 елгы өстәмәләр белән колхозчы хуҗалыклар 365

Кулланылган чыганаклар 424

Автор турында 425

Өстәмә мәгълүмат 426

Басманың мөхәррире Фирая БӘДРЕТДИНОВА

Бакый Зыятдинов

Рәхмәт сиңа, Хәсәншәех!

Басарга кул куелды 26.02.2006 ел.
Форматы 60х90 $^{1}/_{16}$.
Заказ 3-125. Тиражы 2000 экз.

ААҖ, “Идел-Пресс”
полиграфия-нәшрият комплексында басылды.
420066, Казан, Декабристлар урамы, 2.

Хәсәншәех авылы көе

Наил КАСЫЙМОВ шигыре
Фәрит ХАТЫЙПОВ көе

Хәсәншәех — җырга лаек
Болын, кырлары белән.
Хәсәншәех — җырга лаек
Данлы уллары белән.

Кушымта:
Әй авылым Хәсәншәех,
Сүнмәс нур, изге чишмә.
Сөйгән ярым, мине ташлап
Авылымнан син китмә.

Хәсәншәех, халкың лаек
Кадер-хөрмәт һәм данга.
Кышың, язың, җәең, көзең,
Һәр җирең якын җанга.

Кушымта:
Әй авылым Хәсәншәех,
Догаңнан мәхрүм итмә.
Сине сагынып тау астында
Моңлана бер саф чишмә.

Кайсы юлдан китсәм дә мин,
Кайту юлын ялгышмыйм.
Нинди җырлар җырласам да,
Авылыма багышлыйм.

Кушымта:
Әй авылым Хәсәншәех,
Сүнмәс җыр, изге чишмә.
Сөйгән ярым, мине ташлап
Авылымнан син китмә.

Әй авылым Хәсәншәех,
Доганнан мәхрүм итмә!
Сине сагынып тау астында
Моңлана бер саф чишмә.